തിരുവിതാംകോട്ടു ഗവർൺമെണ്ട് പ്രൊസീഡിംഗ്സ്.

(൧) ദേവികുളംഡിവിഷൻ സൂപ്പർ ഇണ്ടെണ്ടെണ്ട് ൧൦൮൭ അക്ടോബർ ൧൦നു- ൩൨൩-ം നംബരിലും

(൨) പത്മനാഭപുരം ആക്ടിങ് ദിവാൻ പേഷ്കാർ ൧൯൧൧ അക്ടോബർ ൧൭നു- ൧൨൩൪-ം നംബരിലും

(൩) തിരുവനന്തപുരം സീനിയർ ദിവാൻപേഷ്കാർ ൧൯൧൧ അക്ടോബർ ൧൭നു- ൨൭൨൩-ം നംബരിലും

(൪) കോട്ടയം ആക്ടിങ് ദിവാൻപേഷ്കാർ ൧൯൧൧ അക്ടോബർ ൧൭നു- ൨-ം നംബരിലും

(൫) കൊല്ലം ആക്ടിങ് ദിവാൻപേഷ്കാർ ൧൯൧൧ അക്ടോബർ ൧൮നു-൩൦൭-ം നംബരിലും

(൬) കണ്ടെഴുത്തുസീനിയർ ദിവാൻപേഷ്കാർ ൧൯൧൧ സെപ്തംബർ ൧൬നു- ൩൦൭-ം നംബരിലും

(൭) റെവന്യൂ സർവെ സൂപ്പർ ഇണ്ടെണ്ടെണ്ട് ൧൯൧൧ അക്ടോബർ ൧൬നു- ൨൩൪-ം നംബരിലും

അയച്ച ൧൦൮൬-മാണ്ടത്തേക്കുള്ള വാർഷികറിപ്പോർട്ടുകളും വായിച്ചു.

അതിന്മേൽചെയ്ത ഉത്തരവു നംബർ/ L. R. & F. ൧൬൦ തിരുവനന്തപുരം ൧൯൧൨ ജാനുവരി ൭നു-

ഭൂനികുതി.

ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ.—തിരുവനന്തപുരം സീനിയർ ദിവാൻപേഷ്കാർ മിസ്റ്റർ എസ്. പത്മനാഭയ്യർ ൧൦൮൬ വൃശ്ചികം ൧൯നു- മുതൽ ൩ മാസത്തെ പ്രിവിലേജ് അവധി കൊടുക്കയാൽ പകരം കൊട്ടാരം സർവാധികാര്യക്കാർ മിസ്റ്റർ കെ. അയ്യപ്പൻപിള്ള തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ ആക്ടിങ് ദിവാൻ പേഷ്കാർ ആയി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. മിസ്റ്റർ പത്മനാഭയ്യർ മിഥുനമാസം ൨൯നു-മുതൽ കർക്കടമാസം ൨൨നു- വരെ അഫിഷിയേറ്റിംഗ് ദിവാനായി നിയമിക്കപ്പെടുകയും കർക്കടകമാസം ൨൩നു- മുതൽ ൩൧നു- വരെ അവധിവാങ്ങി താമസിക്കയും ചെയ്തു. ഇക്കാലത്തിനിടയ്ക്കു രെജിസ്ട്രേഷൻ ഡൈറെക്ടർ മിസ്റ്റർ എൻ. രാമൻപിള്ള തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ ദിവാൻ പേഷ്കാർ ആയി കാര്യം വിചാരിക്കാൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഡെൽഹിക്ക തിരുമനസ്സിലെ എഴുന്നള്ളത്തു സംബന്ധിച്ച ചീഫ് ടൂർ ഏജണ്ട് ആയി പത്മനാഭപുരം ഡിവിഷൻ ദിവാൻ പേഷ്കാർ മിസ്റ്റർ കെ. നാരായണ മേനവൻ ൧൦൮൬ മിഥുനം ൨൧നു- നിയമിക്കപ്പെടുകകൊണ്ടു മിസ്റ്റർ കെ. അയ്യപ്പൻപിള്ള പത്മനാഭപുരം ഡിവിഷൻ ദിവാൻ പേഷ്കാർ ആയി കാര്യം വിചാരിക്കാൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടു. കൊല്ലം ഡിവിഷൻ ആക്ടിങ് ദിവാൻ പേഷ്കാർ മിസ്റ്റർ ആർ. മഹാദേവയ്യർക്ക ൧൦൮൬ മിഥുനം ൨൩നു- മുതൽ ൪൦ ദിവസത്തെ പ്രിവിലെജ് അവധി കൊടുക്കയും ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റണ്ട് മിസ്റ്റർ എൻ. രാജാരാമരായരെ ഡിവിഷൻ ചാർജ് വഹിക്കാൻ നിയമിക്കയും ചെയ്തു.

൨. പതുമുതൽ അഥവാ തന്നാണ്ടു പിരിയേണ്ടതായ കരം.—പിരിയാനുള്ള പതുമുതൽ ൧൦൮൬ മാണ്ടിൽ ൩൩,൩൪,൩൩൩ രൂപായായിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൩൭,൨൨,൯൪൩ രൂപായായിരുന്നു. ഓരോ ഇനത്തിൻപടി മൊത്തത്തിൽ പിരിയാനുള്ള കരത്തിന്റെയും അതിൽ സ്ഥിരമായോ കാലപ്പിഴകൊണ്ടും മററും താൽക്കാലത്തേക്ക മാത്രമായോ പിരിക്കുന്നതിൽ ഇളവുചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിന്റെയും നീക്കി പ്പിരിയാനുള്ള മുതലിന്റെയും തുക താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെണ്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു:—

ആണ്ടു	മൊത്തത്തിനു പിരിയാനുള്ള മുതൽ				കരത്തിൽ കുറവു			കാലപ്പിഴ പിരിയാനുള്ള മുതൽ
	നിലങ്ങളിൽനിന്നു	പുരയിടങ്ങളിലും കരകളിലും നിന്നു	പലവക (സ്വന്തമായും)	ആകെ	സ്ഥിരമായ കുറവു	കാലപ്പിഴകൊണ്ടും മററും താൽക്കാലം കുറവു	ആകെ കുറവു	
	രൂ	രൂ	രൂ	രൂ	രൂ	രൂ	രൂ	രൂ
൧൦൮൬	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൦൮൭	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

നിറവനിലങ്ങളുടെ ഒന്നാം ഇനത്തിൽ ൭,൩൯൨ രൂപാ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തിൽ പെരുമനം ദേവസ്വം വസ്തുക്കളിൽ കൂടുതലായ നിരക്കിൽ പാട്ടവും മിച്ചവാ

രവും പ്രസ്തുതവഷത്തിൽ ചുമത്തപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാകുന്നു. ഈ കൂടുതൽ ജനിച്ചതു പ്രധാനമായും കരകൃഷിയും എന്ന ഇനത്തിൽ [illegible] രൂപാ കുറവു ഉണ്ടായിരുന്നു. മുഖ്യമായി സംസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷിവ്യാപിച്ചതുകൊണ്ടും കാപ്പികൃഷിക്കുള്ള ഭൂമികളുടേയും തോട്ടകൃഷിക്ക ഭൂമികളുടേയും കരത്തെ ഏക്കർ ഒന്നിനു [illegible] അണയിൽനിന്നു [illegible] രൂപായായി കൂട്ടിയതുകൊണ്ടും [illegible] രൂപാ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കെ [illegible]-ാം വഷം [illegible]മാസം [illegible]-ാം [illegible]-ാണ്ടുമിഥുനമാസം [illegible]-ാം ഉണ്ടായതിരുവെഴുത്തുവിളംബരപ്രകാരം മനമ്പം കത്തകപ്പാട്ടവസ്തുക്കളെ പണ്ടാരപ്പാട്ടമായി മാററിയതുനിമിത്തം [illegible] രൂപായുടെ കുറവുവന്നതുകൊണ്ടു കൂടുതൽകഴിച്ചുള്ള കുറവാകുന്നു പ്രസ്തുതകുറവു. പലവക മുതലെടുപ്പു എന്ന ഇനത്തിൽ [illegible] രൂപാ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈതുകയിൽ [illegible] രൂപാ പെരുമനം ദേശവഴി വസ്തുക്കളിൽനിന്നു ലഭിച്ചതാകുന്നു. ഈ ഭൂമികളിൽ മിക്കതിന്റേയും സംബന്ധിച്ച പൊളിച്ചെഴുത്തു [illegible]-ാമാണ്ടിൽ മാത്രമേ നടത്തപ്പെട്ടുള്ളു എന്നു വരികിലും പാട്ടത്തിന്റേയും മിച്ചവാരത്തിന്റേയും കൂടുതൽ നിരക്കുകൾ [illegible]-ാമാണ്ടുമുതൽക്കു ഗതകാലാപേക്ഷിതമായി നടപ്പാക്കപ്പെട്ടു. ഈ കൂടുതലിൽ ഒരംശം പഴയപാട്ടനിരക്കു അനുസരിച്ചു [illegible]-ാമാണ്ടത്തേക്കും [illegible]-ാമാണ്ടത്തേക്കും ആവസ്തുക്കളിന്മേൽഉള്ള പാട്ടത്തുകയെക്കാൾ ആ ആണ്ടുകൾക്കു ആ ഭൂമികളിന്മേൽ ചുമത്തപ്പെട്ട കൂടുതൽ പാട്ടത്തിന്റെ തുകയും മറെറാരംശം പ്രസ്തുതവഷത്തിൽ ദേശവഴിയിൽനിന്നുള്ള കടിശികനെല്ലിനെ പണമായി പിരിച്ചതിൽ നിരക്കുവിലക്കും പറഒന്നുക്കു [illegible] ചക്രം വീതംഉള്ള വിലത്തരം വിലക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആയ വിലവാശിയും ആകുന്നു. കണ്ടുകൃഷിനെല്ലിലുള്ള വിലവാശിയിൽനിന്നു [illegible] രൂപാ കിട്ടീട്ടുണ്ടു. ഈ ഇനത്തെ സ്വല്പം വിവരിച്ചു പറയാനുണ്ടു. കരം നെല്ലായി പിരിക്കുന്ന ഏപ്പാടു നിത്തപ്പെട്ടതുമുതൽ കണ്ടുകൃഷിവസ്തുക്കളിൽനിന്നുള്ള നെൽ കരത്തെ പറഒന്നുക്കു [illegible] ചക്രം വീതംഉള്ള വിലത്തരം വിലഅനുസരിച്ചു കണക്കുകൂട്ടി കണക്കിൽ കൊള്ളിച്ചുവരികപതിവായിരുന്നു. പ്രസ്തുതവഷത്തിൽ ഈ നടപ്പിനെ നിത്തി കണക്കു കൂട്ടുന്നതിൽ ഒരു പുതിയ ഏപ്പാടു ആരംഭിക്കപ്പെട്ടു. സക്കാർ ദേവസ്വങ്ങൾക്കും ഊട്ടുപുരകൾക്കും ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നെല്ലായിതന്നെ കൊടുക്കേണ്ടതായ സക്കാർ അടുത്തൂണുകൾ ജന്മി ഭോഗം, അത്ഥപലിശ, മുതലായ മററു അലവൻസുകൾ ഇവക്കായി കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ടോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന കണ്ടുകൃഷിവക നെല്ലിനെ നിരക്കുവിലക്കു "ലാണ്ഡ് റെവന്യൂ" എന്ന ഇനത്തിൽ അതേ നിരക്കിൽമുതൽവയ്ക്കയും സംബന്ധപ്പെട്ട ഡിപ്പാട്ട്മെണ്ടുകൾക്കു കൊടുത്തതായി ചിലവെഴുതുകയും ചെയ്യപ്പെട്ടു. അടുത്തൂൺ, ജന്മിഭോഗം എന്നീ ഇനങ്ങളിൽഉള്ള പഴയബാക്കികൾ ഉൾപ്പെടെ അധികം ആയ അളവു നെല്ലു പ്രസ്തുതവഷത്തിൽ ചിലവാക്കപ്പെട്ടു. മേൽപ്രസ്താവിച്ച വിലവാശി അപ്രകാരം ചിലവാക്കപ്പെട്ട നെല്ലിന്റെ നിരക്കു വിലയുടെയും പറഒന്നുക്കു [illegible] ചക്രം വീതമുള്ള അതിന്റെ വിലത്തരം വിലയുടേയും വ്യത്യാസം ആകുന്നു. മൊത്തം കൂടുതലിൽ ശേഷം ഉള്ള ഭാഗം ആയ [illegible] രൂപായിൽ മിക്കഭാഗവും കോതയാർ പ്രാജക്ടിനാൽ വെള്ളംകൊട്ടിനു ആവശ്യമില്ലാത്തതായി തീന്ന പത്മനാഭപുരം ഡിവിഷനിലെ കുളങ്ങളുടെയും സംസ്ഥാനത്തിലെ മററുചില സക്കാർ ഭൂമികളുടേയും വിററതിൽനിന്നു ലഭിച്ചതാകുന്നു. കാലപ്പിഴകൊണ്ടും മററും തൽകാലം കുറവുചെയ്ത തുകയിൽ [illegible] രൂപാ കൂടുതൽ ഉണ്ടു. ഇതു പ്രസ്തുതവഷത്തിൽ ദിഘകാലത്തേക്കു ഉണ്ടായിരുന്ന അനാവൃഷ്ടിഹേതുവായും തന്നിമിത്തം മുഖ്യമായി ചെങ്കോട്ടതാലൂക്കിൽ വിളവില്ലാതായിപ്പോയതുകൊണ്ടും ഉണ്ടായതാകുന്നു. ഒരം കുറവു നീക്കി പിരിയാനുള്ള തുക തലേയാണ്ടത്തേതിനെക്കാൾ [illegible] രൂപാ കൂടുതൽ ആയിരുന്നു.

൩. മുതലും പിരിവും ബാക്കിയും.—മുന്നാണ്ടുകളിലെ ബാക്കി ഉൾപ്പെടെ തന്നാണ്ടു പിരിയാനുള്ളമുതലും പിരിഞ്ഞതും കണക്കിൽ കുറവെഴുതിയതും ആയ തുകകളും ആണ്ടവസാനത്തിൽ പിരിയാതെ കിടപ്പുള്ള തുകയും താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെണ്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു:—

ആണ്ടു	മുതൽ			പിരിവു			കണക്കിൽ കുറവെഴുതിയതു			ബാക്കി		
	കടിശിക രൂപാ	പുതുക്കൽ രൂപാ	ആകെ രൂപാ	കടിശിക രൂപാ	പുതുക്കൽ രൂപാ	ആകെ രൂപാ	കടിശിക രൂപാ	പുതുക്കൽ രൂപാ	ആകെ രൂപാ	കടിശിക രൂപാ	പുതുക്കൽ രൂപാ	ആകെ രൂപാ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

പുതു മുതലിൽ പിരിവു—പിരിയാനുള്ള തുകകൾ ൧൦൦-നു ൯൭൭ വീതം ആയിരുന്നു. പഴയ കുടിശ്ശികകളെ പിരിക്കുകയോ കണക്കിൽ കുറവെഴുതുകയോ ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും പെരുമനം ദേശവഴി വസ്തുക്കളിൽ നിന്നുള്ള കരക്കുടിശ്ശികയുടെ കാര്യത്തിൽ, സാരമായ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആണ്ടവസാനത്തിൽ പിരിയാതെ കിടന്നിരുന്ന മൊത്തം തുക ൧൦൮൫-മാണ്ടവസാനത്തിൽ ൧,൩൬,൭൭൩ രൂപായായിരുന്നതു ൧൦൮൬-മാണ്ടവസാനത്തിൽ ൧,൦൦,൧൮൪ രൂപായായി കുറഞ്ഞു. ഈ ബാക്കി തുകയിൽ ൧൮,൩൭൭ രൂപാ മേൽ ആണ്ടുകളിൽ തവണവച്ചു ഈടാക്കേണ്ടതാണെന്നു ആജ്ഞാപിക്കപ്പെട്ടതും അതുകൊണ്ടു പ്രസ്തുത വർഷത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ ഈടാകാനുള്ളതല്ലാത്തതും ആയ പുതുവൽ ബാക്കിയായിരുന്നു. ൪൦,൪൦൦ രൂപാ കോട്ടയം ഡിവിഷനിൽ ഈയിടെ കണ്ടെഴുത്തു പുതിയാക്കപ്പെട്ട താലൂക്കുകളിലെ തനതു ചിററാ വസ്തുക്കളിന്മേൽ ഉള്ള ബാക്കിയാകുന്നു. ഈ ബാക്കി വസൂലാകുന്നതു തനതു ചിററാ കേസുകൾ തീർച്ചയാകാത്തതുകൊണ്ടായിരുന്നു. ൧൩,൩൭൪ രൂപാ ദേവികുളം ഡിവിഷനിലെ പീരുമേട്ടു താലൂക്കിൽ പിരിയാതെ കിടക്കുന്ന ബാക്കിയാകുന്നു. ഈ താലൂക്ക പ്രസ്തുതവർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ മാത്രമേ രൂപിപ്പിക്കപ്പെട്ടൊള്ളു. ഈ ബാക്കിയിതാമിക്കഭാഗവും ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ട വനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ഏതാനം ദേവസ്വം വസ്തുക്കളിന്മേലും പ്രസ്തുത വർഷത്തിൽ ഗവർൺമെണ്ടാജ്ഞ അനുസരിച്ചു പേരിൽ പതിക്കപ്പെടാതെ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നതും ഒരു ജന്മിയുടെ വകയാണെന്നു അവകാശപ്പെടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും ആയ വസ്തുക്കളിന്മേലും ഉള്ള കരം ആകുന്നു. പ്രസ്തുത ഭൂമികളുടെ സ്വഭാവത്തേയും വിസ്താരത്തേയും സംബന്ധിച്ചും കണ്ടെഴുത്തു കണക്കിൻപ്രകാരം അവയിന്മേൽ ഈടാകാനുള്ള കരത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഉള്ള അറിവു ഉൾപ്പെടെ ഈ വസ്തുക്കളെപ്പററി പൂർണ്ണവും വിവരവും ആയ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ അയക്കുന്നതിനു ദേവികുളം സൂപ്പർഇണ്ടെണ്ടിനോടു ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

൪. നിരോധന നടപടികൾ—കഴിഞ്ഞ രണ്ടാണ്ടുകളിൽ നിരോധന നടപടികൾ നടത്തിയ വിവരങ്ങളെ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു:—

ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസുകൾ അയച്ചു			സ്ഥാവരങ്ങളും ജംഗമങ്ങളും ജപ്തിചെയ്തതു		വസ്തുക്കൾ വാസ്തവത്തിൽ വിററതു					
					ജംഗമം		സ്ഥാവരം		ആകെ	
ആണ്ടു	കേസുകളുടെ എണ്ണം	കരം രൂപാ	കേസുകളുടെ എണ്ണം	കരം രൂപാ	കേസുകളുടെ എണ്ണം	കരം രൂപാ	കേസുകളുടെ എണ്ണം	കരം രൂപാ	കേസുകളുടെ എണ്ണം	കരം രൂപാ
൧൦൮൫	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൦൮൬	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

അയച്ച ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസുകളുടെ എണ്ണത്തിലും സ്ഥാവരവസ്തുക്കളുടേയും ജംഗമവസ്തുക്കളുടേയും ജപ്തികളുടെ എണ്ണത്തിലും കുറവു ഉണ്ടായിരുന്നു. ജംഗമവസ്തുക്കളുടെ വില്പനയിലും കുറവു ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ സ്ഥാവരവസ്തുക്കളുടെ വില്പനയിൽ കുറെ കൂടുതൽ കാണുന്നുണ്ടു.

൫. റെവന്യൂകേസുകൾ—ഡിവിഷനൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും തഹശീൽദാർമാരും ഈരണ്ടു കൊല്ലങ്ങളിൽ തീർച്ചചെയ്ത റെവന്യൂകേസുകളുടെ വിവരം താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെണ്ട് കാണിക്കുന്നു:—

നമ്പർ	നാമം	മുന്നാണ്ടു കിടപ്പു ഉൾപ്പെടെ തീർച്ച ചെയ്യേണ്ടതായ എണ്ണം		വാസ്തവത്തിൽ തീർച്ച ചെയ്തതു			
				തീർച്ച ചെയ്ത കേസുകളുടെ എണ്ണം		തീർച്ച നൂറ്റിനു എത്ര വീതം എന്നു	
		൧൦൯൭	൧൦൯൮	൧൦൯൭	൧൦൯൮	൧൦൯൭	൧൦൯൮
൧	ഏലമലയിൽ ഏലകൃഷിക്കുള്ള ഭൂമികൾക്കും മറ്റുഭൂമികൾക്കും ഉള്ള അപേക്ഷകൾ	൧,൫൦൩	൧,൫൬൯	൭൮൮	൧൪൭	൫൬	൯
൨	പുതുവൽ	൧൦,൩൬൭	൨,൭൩൯	൫,൭൭൭	൨,൩൦൧	൫൭	൪൩
൩	പോക്കുവരവു	൩൩,൬൩൩	൩൧,൫൭൬	൩൧,൪൭൭	൨൯,൮൧൭	൯൪	൯൪
൪	പുറമ്പോക്കു	൪൧൩	൬൧൯	൨൪൭	൫൧൪	൫൯	൮൩
൫	പൊന്നുംവില കേസുകൾ ...	൧,൬൭൦	൧,൩൨൯	൧,൫൧൪	൧,൧൯൪	൯൦	൯൦
൬	അന്യം നിൽപ്പു	൨൭	൩൧	൩൬	൧൭	൭൬	൫൫
൭	തണ്ടപ്പേർ ചിറ്റാ കേസുകൾ ...	...	൨൬,൨൦൧	...	൯,൯൭൦	...	൩൪

ദേവികുളം ഡിവിഷനിൽ ഏലമലയിൽ ഏലക്കാകൃഷിക്കുള്ള ഭൂമികളും മററു ഭൂമികളും പതിച്ചു കിട്ടുന്ന വകക്കുള്ള അപേക്ഷകളുടെ തീർച്ച പ്രസ്തുതവർഷത്തിലും വളരെ കുറവായിത്തന്നെ ഇരുന്നു. മുന്നാണ്ടുകളിലെ കിടപ്പു ഉൾപ്പെടെ ൧,൫൬൯ അപേക്ഷകൾ തീർച്ച ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ, ൧൪൭ അപേക്ഷകൾ, അതായതു ൧൦൦-നു ൯ വീതം, മാത്രമെ തീർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളു. വർഷാവസാനത്തിൽ ൧,൪൨൨ എണ്ണം തീർച്ചയാകാതെ കിടന്നിരുന്നു. തീർച്ചയാകാത്ത അപേക്ഷകളിൽ മിക്കവയും ദേവികുളം താലൂക്കിൽ ആയിരുന്നു. കണ്ണൻദേവൻ ഹിൽസ് കൺസെഷനിലും, അഞ്ചുനാട്ടിലും ഏലമലകളിലും കൃഷിക്കു കൂടുതലായി ചേർക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളെ സർവെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ താലൂക്കു സർവെയർമാർ മുഖ്യമായി ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നും താലൂക്കു സംഘടിപ്പിച്ച കാലത്തിൽ ഒരു ജോലിയിൽ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടും നൂതന അപേക്ഷകൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതു കൊണ്ടും അവർക്കു പ്രസ്തുത ജോലിയെ ചെയ്തു തീർക്കുന്നതിൽ വളരെ വൈഷമ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ദേവികുളം ഡിവിഷൻ സൂപ്പർഇണ്ടെണ്ടു പറയുന്നു. ഈ സമാധാനം തൃപ്തികരം ആണെന്നു ഗവർൺമെണ്ട് വിചാരിക്കുന്നില്ല. ദേവികുളം ഡിവിഷനിലെ തഹശീൽദാർമാർ സർവെ ജോലി പരിശീലിച്ചവർ അല്ലാ എന്നും ആയതുകൊണ്ടു അവരുടെ കീഴിലുള്ള സർവെയർമാരുടെ വേലയെ കാര്യക്ഷമമായ വിധത്തിൽ പരിശോധിക്കാൻ അവർക്കു കഴിവില്ലായിരുന്നു എന്നും പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. സംഗതി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ താലൂക്കുകളിൽ നിന്നു മാററാതെകണ്ടുതന്നെ തഹശീൽദാർമാരെ നല്ലതിന്മണ്ണം സർവെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കു സർവെ സൂപ്പർഇണ്ടെണ്ടുമായി ആലോചിച്ചു ഉടൻതന്നെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ദേവികുളം ഡിവിഷൻ സൂപ്പർഇണ്ടെണ്ടു അയക്കേണ്ടതാകുന്നു. അതിനിടക്കു മിസ്റ്റർ വെർനീഡും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഹശീൽദാർമാരും ബാക്കിജോലിയെ തീർക്കുന്നതിൽ നിരന്തരം നിർബന്ധപൂർവം ആയ പരിശ്രമങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. പുതുവൽ കേസുകളേയും പുറമ്പോക്കു കേസുകളേയും തീർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ സാരമായ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്യം നിൽപ്പു എന്ന ഇനത്തിൽ തീർച്ചയുടെ ശതമാനാംശം തലേയാണ്ടിലത്തേതിനെക്കാൾ കുറവായിരുന്നു. ആണ്ടവസാനത്തിൽ തീർച്ചയാകാതെ കിടന്നിരുന്ന തണ്ടപ്പേർ ചിററാ കേസുകളുടെ എണ്ണം ൧൬,൨൩൧ ആയിരുന്നു. ഇവയിൽ ൧൬,൦൪൭-വരെ എണ്ണം കേസുകൾ കോട്ടയം ഡിവിഷനിൽ ഈയിടെ കണ്ടെഴുത്തു പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ട താലൂക്കുകളിൽ ഉള്ളവ ആയിരുന്നു. ആ ഡിവിഷനിലെ റവന്യൂ ജീവനക്കാരെ ഇപ്പോൾ പുതുക്കി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കകൊണ്ടു ഈയാണ്ടവസാനിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി ആ കേസുകളെ തീർച്ചയാക്കണം എന്നു ഗവർൺമെണ്ട് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. നെയ്യാററിൻകര താലൂക്കിൽ ക്രമമായ ഒരു റീസർവെ തീരുന്നതു വരെ പുതുവൽ ജോലി നിർത്തിവച്ചിരിക്കകൊണ്ടു പ്രസ്തുത വർഷത്തിൽ ആ താലൂക്കിൽ യാതൊരു പുതുവൽ കേസുകളും തീർച്ചക്കായി എടുക്കപ്പെട്ടില്ല.

൬. റെവന്യൂ അപ്പീലുകൾ.—ദിവാൻ തീരുമാനിക്കേണ്ടതായി തലേ ആണ്ടിലെ കിടപ്പു ഉൾപ്പെടെ ൧൮൩ റെവന്യൂ അപ്പീലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവയിൽ ൭൭ കേസുകൾ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു. ബാക്കി ൱൬ കേസുകൾ തീർച്ചയാകാതെ കിടക്കുന്നു. ഇവയിൽ പേഷ്കാർമാരുടെ തീർച്ചകളെ ൩൭ കേസുകളിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ൧൦ കേസുകളിൽ ഭേദപ്പെടുത്തുകയും ൧൦ കേസുകളിൽ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

൭. കൃഷിവായ്പിനുള്ള അപേക്ഷകൾ.—൧൦൮൬-മാണ്ടത്തെ ൩-ാം റെഗുലേഷനാൽ ഭേദപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ൧൦൬൯-മാണ്ടത്തെ ൩-ാം റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ചു വായ്പ കിട്ടുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകളിൽ തലേയാണ്ടത്തെ കിടപ്പു ഉൾപ്പെടെ ൧൧ അപേക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ഇവയിൽ ൨ എണ്ണം തീർച്ചചെയ്യപ്പെട്ടു. ശേഷമുള്ളതിൽ ൩ അപേക്ഷകൾ കോട്ടയം ഡിവിഷനിലും ൫ അപേക്ഷകൾ കൊല്ലം ഡിവിഷനിലും തീർച്ചചെയ്യാതെ കിടന്നിരുന്നു. കോട്ടയം ഡിവിഷനിൽ തീർച്ചയാകാതെ കിടന്നിരുന്നവയിൽ ൧ എണ്ണം ഒരു കൊല്ലത്തിലധികം കിടക്കുന്നവയാകുന്നു. കൃഷിവായ്പിനുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളേയും ഉടനടി തീർച്ചചെയ്യേണ്ടതു ആവശ്യമാണെന്നു ഗവർമ്മെണ്ട് പേഷ്കാർമാരോടു നിഷ്കർഷിക്കുന്നു.

൮. റെവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ സഞ്ചാരങ്ങൾ.—പേഷ്കാർമാരും ദേവികുളം ഡിവിഷൻ സൂപ്രണ്ടും സർക്യൂട്ടിൽ താമസിച്ച ശരാശരികാലം ൧൦൮൬-മാണ്ടിൽ ൧൭൩ ദിവസം ആയിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൨൦൦ ദിവസങ്ങൾ ആയിരുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതലായി സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളതു പത്മനാഭപുരം ദിവാൻപേഷ്കാരും ദേവികുളം ഡിവിഷൻ സൂപ്രണ്ടും ആകുന്നു. തഹശീൽദാർമാർ സർക്യൂട്ടിൽ താമസിച്ചകാലം ഒരു വർഷത്തിൽ ശരാശരി ൧൦൮൬-മാണ്ടിൽ ൱൩ ദിവസം ആയിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൭൦ ദിവസം ആയിരുന്നു.

൯. പലവക.—(൧) ചങ്ങനാശേരി താലൂക്കിലെ ൭ പകുതികളും മീനച്ചിലിലെ ൧ പകുതിയും തലേയാണ്ടുവരെ തൽക്കാലത്തേക്കു ദേവികുളം താലൂക്കിൽ ചേർന്നിരുന്ന ൦ പകുതികളും ചേർത്തു പീരുമേടു താലൂക്കു എന്ന പേരോടുകൂടി ഒരു പുതിയതാലൂക്കു സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഒരു തഹശീൽദാരും ആവശ്യമുള്ള താലൂക്കാപ്പീസും പകുതിവകയും ജീവനക്കാരും ഉൾപ്പെട്ട ഒരുകൂട്ടം പുതിയ ജീവനക്കാർ ഈ പുതിയ താലൂക്കിനു അനുവദിക്കയും ആ താലൂക്കിനെ ദേവികുളം ഡിവിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

(൨) പീരുമേട്ടു അസിസ്റ്റണ്ട് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ആഫീസ് ജീവനക്കാരെ പുതുക്കി സംഘടിപ്പിച്ചു.

(൩) ൧൦൮൫-മാണ്ടത്തെക്കുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ ൯-ാം പാരായിൽ (൧൭)-ാം ഉപഖണ്ഡത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്ന പ്രകാരം, മുന്നമ്പത്തിലുള്ള പഴയ കരമൊഴിവുകളും പുരയിടങ്ങളെ പണ്ടാരപ്പാട്ടം വസ്തുക്കളായി അനുഭവിക്കുന്നതിനു അനുവദിക്കുന്നതായ ഒരു തിരുവെഴുത്തുവിളംബരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു.

(൪) കാപ്പികൃഷിക്കും തേയിലകൃഷിക്കും ആയി കൊടുക്കപ്പെട്ട ഭൂമികളിന്മേലുള്ള കരത്തെ ൧൨ അണയിൽനിന്നു ൧ ഉറുപ്പികയായും വിട്ടുകെട്ടുന്നവകയ്ക്കും തൊഴിലുപ്പുരകെട്ടുന്നവകയ്ക്കും ആയി ൧ തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പുൽകാടുകൾക്കു കരം ഏക്കർ ഒന്നിനു ൪ അണയായിരുന്നതിനെ ൮ അണയായും കൂട്ടി.

(൫) പേരിൽ പതിക്കാവുന്ന സാധാരണ സർക്കാർ പുതുവൽവസ്തുക്കൾക്കു പുതുവൽ ചട്ടപ്രകാരമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തറവിലയുടെ നിരക്കിനെ ഏക്കർ ഒന്നിനു ൧ ഉറുപ്പികയിൽനിന്നു ൩ ഉറുപ്പികയായി കൂട്ടി.

(൬) ൧൦൭൨-മാണ്ടത്തെ ൨-ാം റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ചു കൃഷിമരാമത്തുവേലകളുടെ പണി, അറ്റകുറ്റം തീർപ്പു, സംരക്ഷണം ഇവയെപ്പറ്റി ഒരു ക്ലിപ്തമായ നയം വിധിക്കപ്പെട്ടു.

(൭) ഗവർമ്മെണ്ടിന്റെ അധീനത്തിലുള്ള പേരിൽപതിക്കാത്ത ചേരിക്കൽ ഭൂമികളിൽ മേലാൽ അല്ലെങ്കിൽ വിളവെടുപ്പുകുഴി നടത്തിവരുന്ന നടപ്പു നിറുത്തപ്പെട്ടു. ഏതാനും ഔദാര്യാർഹമായ നിരക്കുകളിൽ ചേരിക്കൽ ഭൂമികളെ പതിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനെ അനുവദിക്കുന്ന താൽ ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടു. വിശേഷാൽ ചട്ടങ്ങളിൻപ്രകാരം, കാപ്പി, തേയില, റബർ, ഏലം ആദിയായവയുടെ കൃഷിക്കായി പതിച്ചുകൊടുക്കാവുന്നതൊഴികെ, പേരിൽ പതിക്കാവുന്ന എല്ലാ സർക്കാർ ഭൂമികളേയും സാധാരണ പുതുവൽ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചു പതിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നു ആജ്ഞാപിക്കപ്പെട്ടു.

(൮) ഭൂമിസംരക്ഷണ റെഗുലേഷൻപ്രകാരം ഉള്ള കേസുകളെ തീർച്ചചെയ്യുന്നതിനു തിരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏതാനും തഹശീൽദാർമാർക്കു അധികാരം കൊടുക്കപ്പെട്ടു.

(൯) കോതയാർ സ്കീമിനാൽ വെള്ളം ലഭിക്കുന്ന തെക്കെ തിരുവിതാംകോട്ടിലുള്ള പ്രദേശത്തിൽ വെള്ളംവിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച ചില സംഗതികളെപ്പറ്റി റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യാൻ സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥന്മാരും സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥന്മാരല്ലാത്തവരും ചേർന്ന ഒരു കമ്മിറ്റി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. ആണ്ടവസാനത്തിനുമുമ്പ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഇതിലും, റിപ്പോർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച തീർച്ച നടപ്പാണ്ടിലെ വ്യവഹാരം ആകുന്നു.

(൧൦) ജോലിക്കാരുടെ എണ്ണത്തെ ൧൨൪-ൽനിന്നു ൭൮ ആയി കുറച്ചു. (ഇതു ൧൦൭൭-മാണ്ടു ആരംഭംമുതല്ക്കേ നടപ്പിലായിരുന്നുള്ളു.)

സർവേ.

൨൦. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ—പ്രസ്തുതവൎഷം മുഴുവനും മിസ്റ്റർ വെങ്കിടരാമദീക്ഷിതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ട് ചാർജ് വഹിച്ചു. താലൂക്കു പകർപ്പുകളും പടങ്ങളെ വീണ്ടും അച്ചടിക്കുന്നതിലേക്കായി ൧൦൯൫-മാണ്ടിൽ നിയമിച്ച താൽക്കാലിക ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ആണ്ടവസാനംവരെ ഉണ്ടായിരുന്നു.

൨൧. പ്രവൃത്തികൾ—ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടിലെ ജോലി, കഴിഞ്ഞകൊല്ലത്തെപ്പോലെ തന്നെ, താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നപ്രകാരം വിശേഷാലും പതിവായും കഡസ്ട്രൽ സർവേമാത്രം ആയിരുന്നു:—

(൧) (എ) ചങ്ങനാശേരി, ചെങ്കോട്ട, പത്തനാപുരം, വിളവങ്കോട്, നെടുമങ്ങാട് ഈ താലൂക്കുകളിൽ കാപ്പി, തേയില, റബ്ബർ ഇവയുടെ കൃഷിക്കായി ഭൂമികൾ പതിച്ചുകിട്ടുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകൾ,

(ബി) ഇഞ്ചിക്കോട്ട റിസെർവും റാന്നിക്കരമൊഴിവും ഉൾപ്പെടാത്തതിയും,

(സി) വേണാട്ടുകായലിന്റെ തെക്കുവശത്ത അററത്തു കായൽനികത്തി കൃഷിചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം,

ഇവയുടെ സർവേയും പടം വരക്കലും,

(൨) കല്ലാലക്കടവുമുതൽ കൊവളംവരെയുള്ള തോട്ടിന്റെ സർവേ,

(൩) (എ) തലയോട്ടിൽ സർവേ ചെയ്യപ്പെട്ട ആശമ്പുമലകളിലെ കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങളും, തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും മററു പേരിൽപതിക്കപ്പെട്ട ഭൂമികളും ഇവയുടേയും,

(ബി) കരുനാഗപ്പള്ളി, കാർത്തികപ്പള്ളി ഈ താലൂക്കുകളിൽ പോക്കുവരത്തിനുള്ള ജലമാർഗ്ഗത്തിന്റെ ഇരുകരകളിലും കൃഷിക്കായി നികത്തിയെടുത്ത സ്ഥലങ്ങളുടേയും,

(സി) താലൂക്കുസർവേയർമാർ സർവേചെയ്തതായ ദേവികുളം, പീരിമേട് ഈ താലൂക്കുകളിലെ കൂടുതൽ കൃഷിസ്ഥലങ്ങളുടേയും,

പടം എടുക്കൽ,

(൪) പള്ളിയറ റിസർവിനകത്തുള്ള കുടികളുടെവക വസ്തുക്കളെ ഡിമാർക്കേട്ചെയ്തു റിസർവിനെ വെളിയിലാക്കൽ,

൨൨. ചെയ്തുതീർന്ന വേലകൾ—പ്രസ്തുതവൎഷത്തിൽ പല ഇനങ്ങളിലായി ചെയ്തിട്ടുള്ള വേലകളെ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു:—

നംബർ	വേലയുടെ ഇനം	എത്ര ചെയ്യപ്പെട്ടു ചതുരശ്രമൈൽസ്
൧	അതിൎത്തികൾ ഡിമാർക്കേട ചെയ്തതു ...	·൨൭൪
൨	നിലങ്ങൾ ടി	൨·൫൪
൩	അതിൎത്തികൾ സർവേചെയ്തതു	൨·൭൪
൪	നിലങ്ങൾ ടി	൨·൫൪
൫	ട്രാവേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ട്ചെയ്തതു	൪൨·൭൯
൬	ട്രാവേഴ്സ് പ്ലാട്ട്ചെയ്തതു	൪൨·൭൯
൭	പടം എഴുതിയ സ്ഥലവിസ്താരം	൪൨·൯൩
൮	കമ്പ്യൂട്ട്ചെയ്തതു ടി	൪൭·൯൩
൯	തീർത്തതു ടി	൪൭·൯൩
൰	കല്ലച്ചുപടം എടുത്തതു ടി	൫൯·൦൭

മേൽ പറഞ്ഞതുകൂടാതെ, പബ്ലിക്‌വൎക്ക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടിനും, സെൻസസ് കമ്മിഷണർക്കും വിശേഷാൽ പടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കപ്പെട്ടു. തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷന്റേയും ചില താലൂക്കുകളുടേയും പടങ്ങളും പ്രസ്തുതവൎഷത്തിൽ തയ്യാറാക്കപ്പെടുകയും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

൨൩. സഞ്ചാരങ്ങൾ—സൂപ്പർഇണ്ടെണ്ടെണ്ട് ൧൭൨ ദിവസം സഞ്ചരിച്ചു; തലേ ആണ്ടിൽ ആകട്ടെ ൧൩൨ ദിവസം സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു.

൮൭. പലവക—പ്രസ്തുതവൎഷത്തിൽ നെടുമങ്ങാട്ടുതാലൂക്കിന്റെ റീസൎവെസംബന്ധിച്ചു സൂപ്പർഇണ്ടെണ്ടെണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ അയക്കുകയും ചില ഭേദഗതികളോടുകൂടി അവയെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. ആണ്ടവസാനത്തിൽ, ഏതാനും സൎവേയർമാരോടുകൂടി ഒരു പകുതിയിൽ ജോലി ആരംഭിക്കപ്പെട്ടു. പാൎട്ടി ചാർജ്ജ്‌വഹിക്കാൻ ഒരു ശേഷിയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കിട്ടാഞ്ഞുള്ള വൈഷമ്യംകൊണ്ടായിരുന്നു വേല ആരംഭിക്കാൻ താമസം നേരിട്ടതു. അതിൽപിന്നീടു ഒരു അസിസ്റ്റണ്ട് സൂപ്പർഇണ്ടെണ്ടെണ്ടായി ഒരു യോഗ്യതസമ്പാദിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടു. ഈയാണ്ടിൽ കൂടുതൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും എന്നു ആശംസിക്കപ്പെടുന്നു.

ലാൻഡ്റെക്കാർഡ്സ്.

൮൮. ജീവനക്കാർ—പത്മനാഭപുരം ഡിവിഷനിൽ തോവാളതാലൂക്കിലും അഗസ്തീശ്വരം താലൂക്കിലും തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിൽ നെയ്യാറ്റിങ്കര താലൂക്കിലും ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്കിലും നിയമിക്കപ്പെട്ട ലാൻഡ്റെക്കാർഡ്സ് സംബന്ധിച്ച വിശേഷാൽ ജീവനക്കാർ പ്രസ്തുതവൎഷത്തിലും ജോലിചെയ്തുവന്നിരുന്നു. കൊല്ലംഡിവിഷനിൽ ചെങ്കോട്ട, പത്തനാപുരം, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം ഈ താലൂക്കുകളിൽ ലാൻഡ് റിക്കാർഡ്സ് സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ബാക്കിജോലി തീൎക്കാൻ അതുപോലുള്ള ഒരുകൂട്ടം ജീവനക്കാർ പ്രസ്തുതവൎഷത്തിൽ ആദ്യത്തെ പാദവൎഷത്തിൽ പുതുതായി അനുവദിക്കപ്പെട്ടു.

൮൯. അഭിവൃദ്ധി—തോവാളതാലൂക്കിലും അഗസ്തീശ്വരം താലൂക്കിലും ഉള്ള എല്ലാ പകുതികളിലും ഫീൽഡ്കല്ലുകളെ വീണ്ടും സ്ഥാപിക്കയൊ അല്ലെങ്കിൽ അററകുററം തീൎക്കയൊ ചെയ്യുന്ന ജോലി പൂൎത്തിയാക്കപ്പെട്ടു. ഈ രണ്ടു താലൂക്കുകളിലും ട്രയാങ്ഗുലേഷൻകല്ലുകളിൽ ഏകദേശം നേർപകുതിഎണ്ണത്തെ പരിശോധിച്ചു അററകുററം തീൎക്കയൊ വീണ്ടും നാട്ടുകയൊ ചെയ്തു. തോവാളതാലൂക്കിൽ എല്ലാ പകുതികളിലേയും അഗസ്തീശ്വരം താലൂക്കിൽ ൧൪ പകുതികളിൽ ൧൦ പകുതികളിലേയും പ്ലാട്ടഡ് ഫീൽഡ് മെഷർമെണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വെടിപ്പായി പകൎത്തെഴുതി തയാറാക്കപ്പെട്ടു. കണ്ടെഴുത്തു നടന്നുവന്നിരുന്ന കാലത്തിലായിട്ടാകട്ടെ കണ്ടെഴുത്തു നടന്നതിൽ പിന്നീടു ആകട്ടെ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട എല്ലാ സബ് ഡിവിഷനുകളേയും അളന്നു പ്ലാട്ട്ചെയ്യണം എന്നു നിശ്ചയിച്ചു. പ്രസ്തുതവൎഷത്തിൽ ആജ്ഞകൾ കൊടുക്കപ്പെട്ടു. സൎവെ വകയും സബ്ഡിവിഷൻവകയും നമ്പരുകളെകാണിച്ചും കണ്ടെഴുത്തു കഴിഞ്ഞതിൽപിന്നീടുള്ള എല്ലാ ഭേദഗതികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയും ഒരു രെജിസ്റ്റർ തോവാളതാലൂക്കിലും അഗസ്തീശ്വരം താലൂക്കിലും ഓരോ പകുതിക്കും എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ഏൎപ്പാടു ചെയ്യപ്പെട്ടു. പത്മനാഭപുരം ഡിവിഷനിലുള്ള മററ താലൂക്കുകളിലെ സംരക്ഷണവേല പതിവായുള്ള ജീവനക്കാർ നടത്തിവന്നിരുന്നു. കല്ലുപടങ്ങളും കല്ലുരെജിസ്റ്റർകളും തയ്യാറാക്കുന്ന ജോലിയിൽ ഇരണിയൽ താലൂക്കിലും കൽക്കുളം താലൂക്കിലും തെററില്ലാത്ത അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു. വിളവങ്കോട്ട താലൂക്കിൽ അതു പൂൎത്തിയാക്കപ്പെട്ടിരിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിൽ ഫീൽഡ്‌വേല ചിറയിൻകീഴ്താലൂക്കിൽ ൭ പകുതികളിൽ പൂൎത്തിയാക്കപ്പെട്ടു നെയ്യാറ്റിങ്കരതാലൂക്കിൽ ൨ പകുതികളിൽ ഏകദേശം ആയി പൂൎത്തിയാക്കപ്പെട്ടു. ചിറയിൻകീഴിൽ മററ ൫ പകുതികളിലും നെയ്യാറ്റിങ്കരയിൽ ൨ പകുതിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തിൽ ൨ പകുതിയിലും ഫീൽഡ്‌വേല ആരംഭിക്കപ്പെട്ടു. ഈ മൂന്നു താലൂക്കുകളിലെ ശേഷമുള്ള പകുതികളിൽ കല്ലുപടങ്ങളും കല്ലുരെജിസ്റ്റർകളും തയ്യാറാക്കി വരികയായിരുന്നു. കൊല്ലം ഡിവിഷനിൽ കല്ലുപടങ്ങളും കല്ലുരെജിസ്റ്റർകളും ഉണ്ടാക്കുന്ന ജോലി അമ്പലപ്പുഴ, തിരുവല്ല, മാവേലിക്കര, ചെങ്ങന്നൂർ, ചെങ്കോട്ട ഈ താലൂക്കുകളിൽ പൂൎത്തിയാക്കപ്പെട്ടു. കൊല്ലം, കൊട്ടാരക്കര, പത്തനാപുരം ഈ താലൂക്കുകളിൽ പ്രസ്തുതവൎഷത്തിൽ അധികം കാലത്തേക്കും വിശേഷാൽ ജീവനക്കാർ വേലചെയ്തിരുന്നിട്ടും അവിടങ്ങളിൽ ആ ഇനത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജോലി തൃപ്തികരം അല്ലാ. ഫീൽഡ്‌വേല ചെങ്കോട്ടയിൽ ൨ പകുതികളിൽ മാത്രമെ ആരംഭിക്കപ്പെട്ടൊള്ളു. കാൎത്തികപ്പള്ളി ഉൾപ്പടെ മററ ൫ താലൂക്കുകളും ഫീൽഡ്‌വേലക്കു തയ്യാറായിരുന്നു എന്നാലുമെങ്കിലും, ആ താലൂക്കുകളിലെ പകുതിവക കണക്കപ്പിള്ളമാരിൽ മിക്കവാറും സൎവെ പരിശീലിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ ആകകൊണ്ടു അവിടങ്ങളിൽ ഫീൽഡ്‌വേല ആരംഭിക്കപ്പെട്ടില്ലാ. ഈ കണക്കന്മാരെ സൎവെജോലി നല്ലവണ്ണം അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമുള്ള അറിവു സമ്പാദിക്കാതിരിക്കുന്നവരെ മാററി അവൎക്കുപകരം യോഗ്യതയുള്ളവരെ നിയമിക്കുന്നതിനും അതിൽപിന്നീടു ഏൎപ്പാടുചെയ്തിരിക്കുന്നു. ജനസംഖ്യ എടുക്കുന്ന ജോലിസംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രാരംഭപ്രവൃത്തിക്കായി കണക്കന്മാരെ നിയമിച്ചതു, പ്രസ്തുതവൎഷത്തിൽ സംരക്ഷണപ്രവൃത്തിയെ ഏതാനും താമസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

കോട്ടയംഡിവിഷനിൽ മററ താലൂക്കുകളിൽ പറവൂർതാലൂക്കിൽ കല്ലുപടങ്ങളും കല്ലുവകരെജിസ്റ്റർകളും പൂൎത്തിയാക്കപ്പെടുകയും ആ താലൂക്ക ഫീൽഡ്‌വേലക്കു തയ്യാറായിരിക്കയും ചെയ്തു. മററ താലൂക്കുകളിൽ, കല്ലുപടങ്ങളും രെജിസ്റ്റർകളും ഉണ്ടാക്കുന്ന ജോലി ആണ്ടവസാനകാലത്തിൽ വിവിധദശകളിൽ അഭിവൃദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചിരുന്നു.

കണ്ടെഴുത്തു.

൫൭. ജീവനക്കാർ.—കല്ലുപ്പാറയിൽ ചോഴിക്കൽസംബന്ധിച്ച കണ്ടെഴുത്തിലേക്കായി ആരംഭത്തിൽ നിയമിച്ചിരുന്ന എട്ടാമത്തെ ഫീൽഡ് ജീവനക്കാർ, ആ വേല പൂർത്തിയായ ഉടൻ ൧൦൯൯-ാമാണ്ടു ധനുമാസത്തിൽ പിരിച്ചയക്കപ്പെട്ടു. സെറ്റിൽമെന്റ് ആഫീസിലെ സ്ഥിരജീവനക്കാരെ ഉപയോഗിച്ചു മാത്രമായി കുറച്ചു ഏതാനും താലൂക്ക ആയക്കെട്ടും സംസ്ഥാനം മുഴുവനുള്ള ആയക്കെട്ടും തയ്യാറാക്കുന്നതിലേക്കും അവസാനമായ റിപ്പോർട്ടിനോട് അനുബന്ധിക്കാനുള്ള പ്രധാന ലേഖനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിലേക്കും ആയി ഏതാനും താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കേണ്ടിവന്നു. ജീവനക്കാരെ കുറച്ചതുനിമിത്തം, ചിലവു ൧൦൯൯-മാണ്ടിൽ [illegible] രൂപായായിരുന്നതു ൧൧൦൦-മാണ്ടിൽ [illegible] രൂപായായി കുറഞ്ഞു.

൫൮. വേലവിവരം.—തിരുവല്ലാതാലൂക്കിൽ കല്ലുപ്പാറപകുതിയിൽ ഉള്ള ചോഴിക്കൽ ഭൂമികളുടെ കണ്ടെഴുത്തു പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു. എല്ലാ താലൂക്കുകളുടെയും ആയക്കെട്ടു പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടതും അവയെ സംസ്ഥാന മുഴുവനുള്ള ആയക്കെട്ടിൽ ഏകീകരിക്കയും ചെയ്തു. ഇനി ചെയ്യുവാനുള്ളതു സെറ്റിൽമെന്റിന്റെ പ്രവൃത്തികളെപ്പറ്റി അവസാനമായ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുക മാത്രം ആകുന്നു. ൧൦൯൯-ാമാണ്ടവസാനത്തിൽ അച്ചടിച്ചു തീരാനുണ്ടായിരുന്ന രജിസ്റ്ററുകളുടെ അച്ചടി പൂർത്തിയാക്കി പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ കണ്ടെഴുതിക്കേണ്ടതായി യാതൊരു താലൂക്കും ഇല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടു റെവന്യൂ രജിസ്റ്ററുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഭൂമികളുടെ വിസ്താരത്തെ കാണിക്കുന്നതായ പതിവുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതിനോടു ചേർത്തിട്ടില്ല.

൫൯. പിരിവും ചിലവും.—൧൦൯൯-ഉം ൧൧൦൦-ഉം ആണ്ടുകളിൽ "ഭൂനികുതി" എന്ന ഇനത്തിൽ മൊത്തം പിരിവും ലാൻഡ് റെവന്യൂഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽ ചിലവും ചിലവുനീക്കിയുള്ള മുതലെടുപ്പും താരതമ്യപ്പെടുത്തി താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

ആണ്ടു	മൊത്തം പിരിവു	ചിലവു	ചിലവുനീക്കി മുതലെടുപ്പ്
൧൦൯൯	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൧൦൦	[illegible]	[illegible]	[illegible]

പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ചിലവുകഴിച്ചുള്ള മുതലെടുപ്പു തലെയാണ്ടത്തെക്കാൾ [illegible] രൂപാ കുറവു ആകുന്നു.

(ഉത്തരവിൻപ്രകാരം)
എ. ജെ. വീയറാ,
ഗവർൺമെണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടെറി.

എല്ലാ ഡിവിഷൻപേഷ്കാർമാർക്കും,
ദേവസ്വം ഡിവിഷൻ സൂപ്രണ്ടിനു,
റെവന്യൂ സർവെ സൂപ്രണ്ടിനു,
കണ്ടെഴുത്തു സിനിയർ ഡിവിഷൻപേഷ്കാർക്കു,
ഗസെറ്റിലെക്കു.

(A true translation)

K. CHIDAMBARA VADHYAR,
Head Translator to Government.

തിരുവിതാംകോട്ടു ഗവർമ്മെണ്ട് പ്രൊസീഡിംഗ്സ്.

൧൦൮൬-മാണ്ടത്തേക്കു എക്സൈസ് ഡിപാർട്ട്മെണ്ടിന്റെ ഭരണത്തെപ്പററിയുള്ള റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചു.

അതിന്മേൽചെയ്ത ഉത്തരവു, S. R. ൧൮൭൦ നമ്പർ തിരുവനന്തപുരം ൧൯൧൨ ജനവരി ൨൭-.

I. എക്സൈസ്.

A. കലാൽ.

നാട്ടുമദ്യത്തെസംബന്ധിച്ചു നടപ്പിലിരിക്കുന്ന രീതികൾ—പത്മനാഭപുരം, തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ഈ ഡിവിഷങ്ങളിൽ രണ്ടുകൊല്ലത്തിൽ മരിക്കൽ ഉള്ള കലാൽകുത്തകകൾ ൧൦൮൬-മാണ്ടു അവസാനത്തോടുകൂടി അവസാനിച്ചതുകൊണ്ടു ചാരായവും കള്ളും വില്ക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യാപ്പ് ഏർപ്പാടു കല്പനയുണ്ടാകുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചു വൃക്ഷത്തിരുവ ഏർപ്പാടും പത്മനാഭപുരം ഡിവിഷൻ മുഴുവനിലും ൧൦൮൬ മാണ്ടുമുതൽ രണ്ടുവർഷത്തേക്കുകൂടി തുടർന്നു നടത്തുകയും, തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിൽഉള്ള എല്ലാ താലൂക്കുകളിലും കൊല്ലം ഡിവിഷനിൽ കൊല്ലം, കൊട്ടാരക്കര, പത്തനാപുരം, ചെങ്കോട്ട, കുന്നത്തൂർ ഈ താലൂക്കുകളിലും ആലപ്പുഴപകുതി മുഴുവനിലുംകൂടി വ്യാപിപ്പിക്കയും ചെയ്തു. ആലപ്പുഴപട്ടണത്തിന്റെ കോട്ടയം ഡിവിഷനിൽ കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തും ഈ ഏർപ്പാടു നടപ്പാക്കി. കൊല്ലം ഡിവിഷനിൽ ശിഷ്ടമുള്ള ഭാഗങ്ങളിലും കോട്ടയം ഡിവിഷനിൽ ചങ്ങനാശേരി, കോട്ടയം, ഏററുമാനൂർ, മീനച്ചിൽ ഈ താലൂക്കുകളിലും ദേവികുളം ഡിവിഷനിൽ പീരുമേടുതാലൂക്കിലും കുത്തകവാരശാലാ ഏർപ്പാടുതന്നെ മേലും നടന്നുവന്നു. കോട്ടയം ഡിവിഷനിലേയും ദേവികുളം ഡിവിഷനിലേയും മററെല്ലാ താലൂക്കുകളിലും പഴയ കുത്തകഏർപ്പാടു മേലും നടന്നുവന്നു.

൧. ചാരായം എടുക്കലിനു കുത്തക—പത്മനാഭപുരം, തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ഈ ഡിവിഷങ്ങളിൽ കള്ളിൽനിന്നുള്ള ചാരായം എടുക്കുന്നതിനു മിസ്റ്റർ പി. രത്നസ്വാമിനാടാൻ കൊടുത്തിരുന്ന കുത്തക ൧൦൮൬-മാണ്ട് അവസാനത്തോടുകൂടി അവസാനിച്ചതുകൊണ്ടു അദ്ദേഹത്തിനു ൧൦൮൭ മാണ്ടത്തേക്കും ൧൦൮൯-മാണ്ടത്തേക്കും പുതുതായി കുത്തകകൊടുക്കയും എന്നാൽ കോട്ടയം ഡിവിഷനിലെ കുത്തകവാരേർപ്പാടു നടപ്പിലിരുന്നതായ നാലു താലൂക്കുകളിലേക്കും മിസ്റ്റർ ചട്ടനാഥകരയാളർതന്നെ സപ്ലൈകണ്ട്രാക്ടർആയി മേലും നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഏല്പിക്കേണ്ടതായ വില മിസ്റ്റർ പി. രത്നസ്വാമിനാടാരുടെ വിഷയത്തിൽ പ്രൂഫ് ഗ്യാലൻ ൧ക്കു കരുപ്പട്ടിച്ചാരായത്തിനു ൧ രൂപാ ൫ ച ൭ പൈസയും കള്ളുച്ചാരായത്തിനു ൧ രൂപാ ൧ ച. അണ ൩ ൭ പൈസയും മിസ്റ്റർ ചട്ടനാഥകരയാളരുടെ വിഷയത്തിൽ പ്രൂഫ് ഗ്യാലൻ ൧ ന്നിനു കരുപ്പട്ടിച്ചാരായത്തിനു ൧൪ അണ ൩ ൭ പൈസയും കള്ളുച്ചാരായത്തിനു ൧ രൂപാ ൭ അണ ൩ ൭ പൈസയും ആയിരുന്നു. നാട്ടുമദ്യങ്ങൾക്കു എക്സൈസ് തീരുവയായി മുന്നാണ്ടിൽ ൧,൩൮,൭൯൭ രൂപ പിരിഞ്ഞിരിക്കേ ഈയാണ്ടിൽ പിരിവു ൨,൩൩,൭൪൭ രൂപയായിരുന്നു.

൨. എക്സൈസ്പ്രദേശത്തിൽ നാട്ടുമദ്യഷാപ്പുകളുടെ എണ്ണം—എക്സൈസ്പ്രദേശത്തിനുള്ളിൽ പുതുതായി പല സ്ഥലങ്ങളിലും സ്വാതന്ത്ര്യാപ്പ് ഏർപ്പാടു ഈയാണ്ടിൽ നടപ്പാക്കിയതുകൊണ്ടു എക്സൈസ്പ്രദേശത്തിൽ ചാരായഷാപ്പുകളുടെ മൊത്തം എണ്ണം ൧൩൪ ൽ നിന്നു ൧൧൫ ആയി കുറഞ്ഞു. അനുവദിച്ചതു സ്ഥിര ഷാപ്പുകൾ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ൧൧൫ ഷാപ്പുകളെ വാസ്തവത്തിൽ തുറന്നിട്ടുള്ളു. ഇതു ൧൨൧ ചതുരശ്രമൈൽ സ്ഥലത്തിലേക്കും ൭൨൭൯ ആളുകൾക്കും ൧ ഷാപ്പുവീതം ആകുന്നു. മുൻ കൊല്ലത്തിൽ ൫൮ ചതുരശ്രമൈൽ സ്ഥലത്തിലേക്കും ൧൧ ആളുകൾക്കും ഒരു ഷാപ്പുവീതം ഉണ്ടായിരുന്നു. ൧൦൮൬-മാണ്ടിൽ ൧൮,൮൩൯ പ്രൂഫ് ഗ്യാലൻ ചാരായം ചിലവായിരുന്നതിനു ഈ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൧,൧൧,൭൩൭ പ്രൂഫ് ഗ്യാലൻ ചാരായം ചിലവായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ കൂടുതൽവന്നതു പ്രധാനമായി പുതിയസ്ഥലങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യാപ്പേർപ്പാടു നടപ്പാക്കിയതുകൊണ്ടു ന്യായമായി ഉണ്ടാകപ്പെടുന്ന മദ്യത്തിന്റെ ചിലവു തദ്വാരാ വർദ്ധിച്ചതുകൊണ്ടും ആകുന്നു. എക്സൈസ്സ്ഥലങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ തല

ന്നിരം ന്യായമായി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട മദ്യത്തിൻെറ ചിലവു ൧൦൯൫-മാണ്ടിൽ ൧൪ ഡ്രാം ആയിരു ന്നു പ്രസ്തുതവഷത്തിൽ ൨൦൦ ഡ്രാം ആയിരുന്നു. എക്സൈസ് പ്രദേശത്തിൽ ചാരായം മുത ലായവയുടെ ചിലവിനെ സംബന്ധിച്ച വിവരമായ അറിവു അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എ പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സൈസ് പ്രദേശത്തിൽ തലെആണ്ടിൽ മൊത്തത്തിൽ ൨൦൩൭ കള്ളുഷാപ്പു കളും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ മൊത്തത്തിൽ ൧൩൯൫ കള്ളുഷാപ്പുകൾ ഉണ്ടായി രുന്നു. ൧൦൯൫-മാണ്ടിൽ ൨൪ ചതുരശ്രമൈൽ സ്ഥലത്തിനും ൧൦൯൦ ആളുകൾക്കും ഒരു കള്ളു ഷാപ്പ് വീതം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൩൭ ചതുരശ്രമൈൽ സ്ഥലത്തിനും ൧൪൪൦ ആളുകൾക്കും ഒരു ഷാപ്പുവീതം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചാരായഷാപ്പുകളുടേയും കള്ളുഷാപ്പുകളു ടേയും സംഖ്യ വളരെ കുറഞ്ഞതായിനെ ഗവർമ്മെണ്ട് ചാരിതാൎത്ഥ്യത്തോടുകൂടി നിരൂപിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യ ഷാപ്പുകൾ പുതിയസ്ഥലങ്ങളിലേക്കു വ്യാപിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഇവയുടെ ഇതിലും കുറയും എന്നു ഗവർമ്മെണ്ട് ആശംസിക്കുന്നു. എക്സൈസ് പ്രദേശത്തിലെ കള്ളുഷാപ്പുകളുടെ എണ്ണ ത്തേയും മറ്റും കുറിച്ചുള്ള വിവരം ബി പട്ടികയിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

൨. കുത്തകപ്രദേശം.— കുത്തകപ്രദേശത്തിൽ ചാരായവും കള്ളും വില്ക്കുന്നതിനു ൧൦൯൫ മാണ്ടു ൧൫൯൪ ഷാപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുതവഷത്തിൽ ൨൩൩൨ ഷാപ്പുകൾ ഉണ്ടാ യിരുന്നു. ഇതു ശരാശരി ൧൪ ചതുരശ്രമൈൽ സ്ഥലത്തിനും ൨൯൯ ആളുകൾക്കും ൧ ഷാപ്പു വീതം ആകുന്നു. തലെആണ്ടിൽ ആകട്ടെ ൧൨ ചതുരശ്രമൈൽ സ്ഥലത്തിനും ൩൮൩ ആളു കൾക്കും ൧ ഷാപ്പുവീതം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പ്രദേശത്തിൽ ഓരോ താലൂക്കിലും ഉള്ള ഷാപ്പുക ളുടെ എണ്ണത്തേയും മറ്റും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സി പട്ടികയിൽ കൊ ടുത്തിട്ടുണ്ട്. എക്സൈസ് പ്രദേശത്തിലും കുത്തകപ്രദേശത്തിലും ഉള്ള ചാരായഷാപ്പുകളേയും കള്ളുഷാപ്പുകളേയും ചേർത്തു ഗണിച്ചാൽ തന്നാണ്ടിൽ ൪൦൧ നാട്ടുമദ്യഷാപ്പുകൾ കുറവാക്ക പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

൩. വിദേശമദ്യം.— സംസ്ഥാനത്തിലേക്കു ഇറക്കുമതിചെയ്ത വിദേശമദ്യത്തിൻെറ ആകെ അളവു ൧൦൯൫-മാണ്ടിൽ ൨൭,൪൯൪ ഗ്യാലൻ ആയിരിക്കെ പ്രസ്തുതവഷത്തിൽ ൨൩,൨൭൫ ഗ്യാലൻ ആയിരുന്നു. ൧൦൯൬ മാണ്ടു ആദ്യംമുതൽ നടപ്പായ പുതുക്കിയ വിദേശമദ്യച്ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചു വിദേശമദ്യങ്ങളുടെ മൊത്തവില്പനയ്ക്കു ൪൦ ലൈസെൻസുകളും ചില്ലറവില്പ നയ്ക്കു ൨൦ ലൈസെൻസുകളും കൊടുക്കപ്പെട്ടു. ശേഷം ആക്കപ്പെട്ട ചൈവാർവില്പനയ്ക്കു ൪ ലൈ സൻസുകളും ൩൫ താൽക്കാലികലൈസൻസുകൾ തന്നാണ്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം ആകെ ൯൯ ലൈസൻസുകൾ കൊടുത്തിരുന്നു. ൧൦൯൫-മാണ്ടിൽ ആകട്ടെ ൯൨ ലൈസ ൻസുകൾ കൊടുത്തിരുന്നു.

൪. മുതലെടുപ്പു.— ചാരായവും കള്ളും വില്പനയ്ക്കുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്കും ഷാപ്പുകൾക്കും ഉള്ള പാട്ടത്തുകയിലായും വൃക്ഷത്തീരുവയിലായും തന്നാണ്ടുകലാശ്വകയിൽ പിരിയാനുള്ള മുതൽ ൻ,൭൭,൩൫൪ രൂപയായിരുന്നു. അതിൽ ൻ,൭൭,൨൩൪ രൂപാ പിരിച്ചും ൩൯൭ രൂപാ പിരിക്കാ ൻപാടില്ലെന്നുകണ്ടു കണക്കിൽകുറവെഴുതുകയും ചെയ്തു. പിരിവു, പിരിയേണ്ട മുതലിൽ ൧൦൦-ക്കു ൯൯.൯ വീതം ആയിരുന്നു. ൧൦൯൫-മാണ്ടു അവസാനത്തിൽ പിരിയാനുണ്ടായിരുന്ന പ ഴയബാക്കി ൩,൩൨൫ രൂപയായിരുന്നു ഇതിനോടുകൂടി ൧൦൯൬-മാണ്ടത്തെ പുതുമുതലിൽ പിരി യാതെ ബാക്കികിടന്ന തുകയായ ൧൩൭൯ രൂപയേകൂടി കൂട്ടിയാൽ മൊത്തം കിട്ടുക ൭൦൨൦-രൂപയാകും. ഈ തുകയിൽ ൪൨൨ രൂപാ പിരിക്കയും ൩൯൦൩ രൂപാ പിരിക്കാൻ പാടില്ലെ ന്നുകണ്ടു കണക്കിൽ കുറവെഴുതുകയും ചെയ്തു. ആണ്ടവസാനത്തിൽ പിരിക്കാൻ കിടപ്പുള്ള ബാക്കിതുക ൪൦൦ രൂപായായിരുന്നു.

൭. ചട്ടങ്ങൾ.— വിദേശമദ്യങ്ങൾ വില്ക്കുന്നവൎക്കും ഇന്നയിന്ന സ്ഥലങ്ങൾക്ക ലൈ സെൻസ് കൊടുക്കുന്നതാണെന്നും ഓരോസ്ഥലത്തേക്കും മൊത്തമായ വില്പനക്കും ചില്ലറവി ല്പനക്കും ഇത്ര ലൈസെൻസ് വീതം കൊടുക്കുന്നതാണെന്നും സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയും ഓരോലൈ സൻസിനും കൊടുക്കേണ്ട ഫീസിനെ കൂട്ടിയും ൧൦൯൬-മാണ്ട് അവസാനത്തിൽ നട പ്പാക്കിയ വിദേശമദ്യത്തെസംബന്ധിച്ച പുതുക്കിയ ചട്ടങ്ങൾ ൧൦൯൭ മാണ്ടു ചിങ്ങമാസം ൧൫-മുതൽ നടപ്പിൽവന്നു.

കലാൽ റെഗുലേഷൻ ൨൫-ം വകുപ്പു (ഇ) ഖണ്ഡം അനുസരിച്ച സംസ്ഥാനം ഒട്ടു ക്ക നാട്ടുമദ്യവില്പനയ്ക്കു അളവുകൾ ഇന്നവിധത്തിൽ ഉള്ളവയാണെന്നു കല്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടു.

B. അഫീനും കഞ്ചാവും

൮. രീതി.— അഫീനും കഞ്ചാവും വക മുതലെടുപ്പുപിരിക്കുന്നതിനു ൧൦൮൫-മാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ എക്സൈസ് രീതിയെ തന്നാണ്ടിലും നടത്തിവന്നു. അഫീനും കഞ്ചാവും വില്ക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശത്തെ താലൂക്ക താലൂക്കായി വിററ. വില്പനക്കുത്തകക്കാർക്ക ആവശ്യമുള്ള അഫീനും കഞ്ചാവും ഗവർമ്മെണ്ട് കൊടുത്തുവന്നു. ഗവർമ്മെണ്ട് ആവശ്യമുള്ള അഫീനും കഞ്ചാവും മദ്രാസ്‌സ്റ്റോറിൽ നിന്നു വിലക്കു വാങ്ങി തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള സെൻട്രൽസ്റ്റോറിൽ ശേഖരിച്ചുവച്ചു അവിടെനിന്നു അവക്ക അയച്ചുവന്നു. ഈ ചരക്കുകളെ വില്പനക്കുത്തകക്കാർക്ക വില്ക്കുന്നതു ഗവർമ്മെണ്ട് കൊള്ളുന്നവിലയിൽ സ്വല്പംകൂട്ടി വിലവച്ചാകുന്നു. ഈ റേട്ടുകൾ മദ്രാസ്‌ഗവർമ്മെണ്ടിൽ അതാതുകാലത്തു നിശ്ചയിക്കുന്ന വിലകളനുസരിച്ചു വ്യത്യാസപ്പെടേണ്ടതായിരിക്കുന്നു.

൯. വില്പനകൾ.— വില്പനക്കുത്തകക്കാർക്ക ൧൦൮൫-മാണ്ടിൽ ൭൯൯൭ ശേർ അഫീനും ൩൩൭൭ ശേർ കഞ്ചാവും കൊടുത്തിരിക്കെ പ്രസ്തുതവഷത്തിൽ ൭൬൭൩ ശേർ അഫീനും ൨൭൩൩ ശേർ കഞ്ചാവും കൊടുത്തിരുന്നു. അഫീന്റെ വിലക്കു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായില്ല. അതു ശേർ ഒന്നിനു ൯൫ ബ്രിട്ടീഷ്‌രൂപാ തന്നെയായിരുന്നു. കുത്തകക്കാർക്ക കഞ്ചാവു ൧൯൧൦-ം വർഷം ഏപ്രിൽമാസം ൧൬-ാംനു ൧൦൮൬ മാണ്ടു മീനമാസം ൧൯-ാംവരെ ശേർ ഒന്നിനു ൯ രൂപാ ൭ അണ ൪ പൈസ വീതം വിലയ്ക്കു വിററു; മദ്രാസ്‌ഗവർമ്മെണ്ടു അതിന്റെ തീരുവ കൂട്ടിയതുകൊണ്ടു അന്നുമുതൽ വില്പനവിലയെ ശേർ ഒന്നിനു ൧൨ രൂ ൧൨ അണയായി കൂട്ടി. അഫീനും കഞ്ചാവും വില്ക്കുന്നതിനു സംസ്ഥാനത്തിൽ ആകെ ൧൦൮൫-മാണ്ടിൽ ൩൩൦ ഷാപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൩൩൧ ഷാപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അഫീനു തോലമൊന്നിനു ശരാശരി ചില്ലറവില്പനവില ൧൦൮൫-മാണ്ടിൽ ൨൧ ചക്രം ആയിരുന്നതു പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൨൧ ചക്രം ൪ കാശു ആയി. അഫീന്റെ ചിലവിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളതിനെസംബന്ധിച്ചു ൧൦൮൫-മാണ്ടത്തെ റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം അഫീനിന്റെ വില്പനവിലയെ പതുക്കെ ശരിപ്പെടുത്തിയതു നിമിത്തം വ്യാജമായി അഫീൻ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനെ തടുക്കുകയും വ്യാജച്ചരക്കല്ലാത്ത അഫീന്റെ ചിലവിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കയും ചെയ്തു എന്നു എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. കഞ്ചാവിന്റെ ചിലവിൽ കുറവു വന്നതു ഒരു അംശം ൧൯൧൦-ം വർഷം സെപ്റ്റംബർമാസത്തിൽ വന്ന കഞ്ചാവിന്റെ ക്ഷാമംകൊണ്ടും ഒരംശം ൧൯൧൧-ം വർഷം ഏപ്രിൽമാസം ൧൬-മുതൽ വില്പനവിലയെ കൂട്ടിയതുകൊണ്ടും ആണെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

൧൦. കഞ്ചാവിന്റെ തീരുവ തിരിച്ചുകൊടുക്കൽ.— ഓരോ ഫിനാൻഷ്യൽവഷത്തിൽ മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയിലെ സ്റ്റോർഹൌസിൽനിന്നു സർക്കാരിലേക്കു വാങ്ങുന്ന കഞ്ചാവിന്നു ചുമത്തിയ തീരുവയിൽ മുക്കാൽഭാഗത്തെ ഈ സക്കാരിലേക്കു ആ ഫിനാൻഷ്യൽവഷത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഏതാനം വ്യവസ്ഥകളിന്മേൽ തിരിച്ചുകൊടുക്കണം എന്നു ഇൻഡ്യാ ഗവർമ്മെണ്ട് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ ഏർപ്പാടനുസരിച്ചു ൧൯൧൦-൧൧-ം വഷത്തിൽ സക്കാർ വിലക്കുവാങ്ങിയ കഞ്ചാവിന്നു തീരുവയുടെ ഭാഗമായി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവമ്മെണ്ടിൽനിന്നു ൭,൫൦൦ ബ്രിട്ടീഷ്‌രൂപാ തിരിച്ചു കിട്ടിട്ടുണ്ടു.

C. പുകയില.

൧൧. രീതി.— ഈ സംസ്ഥാനത്തു ചിലവിനു ആവശ്യമുള്ള പുകയില കച്ചവടക്കാർ തന്നെ കടൽമാർഗ്ഗമായോ കരമാർഗ്ഗമായോ തീവണ്ടിമാർഗ്ഗമായോ അവരുടെ സ്വന്തം വകക്കായി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയും ഗവർമ്മെണ്ട് വക പണ്ടകശാലയിൽ വച്ചു സൂക്ഷിക്കയും ചെയ്യുന്നു. അവിടെ അതു ഗവർമ്മെണ്ടിന്റെയും കച്ചവടക്കാരുടേയും കൂട്ടുപൂട്ടുകളിൽ ഇരിക്കുന്നതിനു സമ്മതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കച്ചവടക്കാർ ഇറക്കുമതി തീരുവ ഒടുക്കിയതിനു ശേഷം പുകയിലയെ പണ്ടകശാലയിൽ നിന്നു എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്നു. ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്ന തരങ്ങൾ തിരുനൽവേലി പുകയിലയും യാപ്പാണം പുകയിലയും കോയമ്പത്തൂർ പുകയിലയും ആകുന്നു.

൧൨. വില്പനകൾ.— തന്നാണ്ടിൽ പുകയില വില്പന ആകെ ൧൩,൭൧൩ കണ്ടിയിൽ നിന്നു ൧൪,൪൭൫ ആയി കൂടി. ഇങ്ങനെ ൧൦൮൫-മാണ്ടിൽ ഉള്ളതിനെക്കാൾ ൭൬൨ കണ്ടി പുകയില കൂടുതൽ വിററിട്ടുണ്ടു. കൂടുതൽ വിററതു പ്രധാനമായി യാപ്പാണം പുകയിലയാകുന്നു. ഈ യാപ്പാണം പുകയിലക്കുള്ള തീരുവ കണ്ടി ഒന്നിനു ൯൦൦ രൂപായായിരുന്നതിനെ ൯൦ രൂപയായി കുറയ്ക്കാൻ ൧൦൮൫-മാണ്ടു ഒടുവിൽ ആജ്ഞാപിച്ചിരുന്നപ്രകാരം ആ കുറഞ്ഞ തീരുവ പ്രസ്തുതയാണ്ടു മുഴുവൻ പൂർണ്ണമായി നടപ്പായിരുന്നതുകൊണ്ടു ആകുന്നു.

ആകെയുള്ള പിരിവു ൫൩,൯൦,൪൬൯ രൂപയായിരുന്നു. ൧൦൮൯-മാണ്ടിൽ ൫൨,൭൩,൭൮൨ രൂപാ പിരിവു ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായിരുന്നതിനെയാണെങ്കിൽ ൧൦൮൩-മാണ്ടിൽ ൭൩,൩൩൩ രൂപാ കൂടുതൽ പിരിവുണ്ടു. ൧൯൧൧-ലെ വർഷത്തെ ജനസംഖ്യപ്രകാരം കണക്കു കൂട്ടിയതിൽ ആളൊന്നുക്കു ശരാശരി തലെയാണ്ടിൽ ൬൧ പൌണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കെ പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൩൭ പൌണ്ട്‌വീതം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

൫൩. ചട്ടങ്ങൾ.— പാകം ചെയ്യാത്ത യാഴ്പ്പാണം പുകയിലക്കു തീരുവയെ കണ്ടി ഒന്നിനു പഴയ റേട്ടായ ൩൦ ബ്രിട്ടീഷ്‌രൂപായായി കാച്ചിരിക്കുന്ന എന്നും, എന്നാൽ വല്ല മലയാം അഥവാ ആണ്ടിലും ൩,൭൫൦ കണ്ടിയിൽ കൂടുതൽ തായി പുകയില ഇറക്കുമതി ചെയ്തുകൂടാ എന്നും അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതായാൽ ആ കൂടുതൽ ഉള്ള കണ്ടികൾക്കു കൂടുതൽ റേട്ടിൽ തീരുവ ചുമത്തുന്നതാണെന്നും ഒരു പരസ്യം തന്നാണ്ടിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യപ്പെട്ടു.

മേല്പറഞ്ഞ ഏർപ്പാടിന്റെ ഫലമായി വഴിയാത്രക്കാർക്കു ഉടൻ ഉപയോഗത്തിനു കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള തൂക്കം അല്ലാത്ത യാതൊരു തരം പുകയിലയും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ യാതൊരു ഭാഗത്തു നിന്നും തീരെ കയറ്റുമതി ചെയ്തുകൂടാ എന്ന ഒരു പരസ്യത്താൽ ഖണ്ഡിതമായി നിരോധിക്കപ്പെട്ടു. വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നു കടൽമാർഗ്ഗം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന പാകം ചെയ്തതും ചെയ്യാത്തതും ആയ പുകയിലകൾക്കു തീരുവ റേട്ടുകളെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡ്യയിൽ പുതുക്കിയതുകൊണ്ടു ആ തീരുവ റേട്ടിനെ ൧൯൧൦ മാർച്ച് ൧൫-മുതൽ ഇവിടെയും പുതുക്കി ഏർപ്പെടുത്തി.

D. പലവക.

൫൪. പിരിവും ചിലവും— "എക്സൈസ്" (കലാൻ, അഫീൻ, കഞ്ചാവ്, പുകയില) എന്ന ഇനത്തിൽ മൊത്തം പിരിവും ചിലവും താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു:—

		പിരിവു	ചിലവു
കലാൻ	രൂപാ	൧൨,൪൨,൭൬൯	
അഫീനും കഞ്ചാവും	രൂപാ	൭൯,൦൦൨	൨,൩൧,൦൨൦
പുകയില	രൂപാ	൫൩,൯൦,൪൬൯	
ആകെ		൨൭,൧൭,൨൪൨	

പിരിവു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തേക്കാൾ ൩,൨൪,൭൭൨ രൂപാ കൂടുതൽ ആകുന്നു. ചിലവും ൨,൨൯,൩൦൦ രൂപയിൽ നിന്നു ൨,൩൧,൦൨൦ രൂപയായി കൂടി. എന്നുവരികിലും ചിലവിലുള്ള കൂടുതൽ എല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ കൂടുതൽ ചിലവു അല്ല. കിന്തു അധികവും കണക്കിന്റെ രീതിയിൽ മാററം ചെയ്തതുകൊണ്ടു ജനിച്ചതാകുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ രീതിപ്രകാരം ഇതുവരെ "ഹെഡ്ഹെഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ" എന്ന ഇനത്തിൽ ചിലവെഴുതിയിരുന്ന എസ്‌റ്റാബ്ലിഷ്മെണ്ടുകളിലെയും ചിലവുകളെ ഇപ്പോൾ സെർവീസ് ഇനത്തിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ചിലവു നീക്കി മതിപ്പു ൨൪,൩൩,൨൨൦ രൂപയിൽ നിന്നു ൨൪,൭൬,൨൭൨ രൂപയായി കൂടി.

II. ഉപ്പു

൫൫. രീതി.— സംസ്ഥാനത്തെ ചിലവിനു ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പിൽ ഒരംശം തെക്കൻ തിരുവിതാംകോട്ടിൽ ഉള്ള സർക്കാർ അളങ്ങളിൽ നിന്നും തൂത്തുക്കുടിയിലും ബോംബെയിലും നിന്നു വരുത്തിയും ലഭിക്കപ്പെടുന്നു. താമരക്കുളം, രാജാക്കമംഗലം, പാറിയൂർ, കളച്ചൽ, തട്ടാരിപ്പുരട്, താമരക്കുളം എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഈ അളങ്ങളിൽ ഉപ്പു കൃഷിചെയ്യുന്നവർ ആകുന്നതു ലൈസൻസുകാർ ആകുന്നു. പഴയ അളങ്ങളിൽ ആകട്ടെ ലൈസൻസുകാർ കൃഷിചെയ്യുണ്ടാക്കുന്ന ഉപ്പിന്റെ മൊത്തം അളവിൽ ൧൦൦-ന് ൪൦ വീതം അംശമായ കുടിവാരം പറിക്കു മണൊന്നിനു ൭॥ ചക്രംവീതം വില അവർക്കു കൊടുക്കപ്പെടുന്നു. ശേഷമുള്ള ൬൦ അംശത്തെയും യാതൊരു വിലയും കൊടുക്കാതെ സർക്കാരിലേക്കുള്ള മേൽവാരമായി ഗവർമെണ്ട് എടുത്തുവരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ അളങ്ങളിലെ ലൈസൻസുകാർ കൃഷിചെയ്യുണ്ടാക്കുന്ന ഉപ്പു മുഴുവനിലേക്കും മണൊന്നിനു ൨॥ അണമുതൽ ൩॥ അണവരെ ഭിന്നഭിന്നമായ റേട്ടുകളിൽ വില അവർക്കു കൊടുക്കപ്പെട്ടുവരുന്നു. ഇതിനെതിരായി വേറെ യാതൊരു സംഗതിയുമുള്ളതു പഴയ അളങ്ങളിൽ ആവശ്യമുള്ള മരാമത്തു ഗവർമെണ്ട് നടത്തിവരുന്നതായിരിക്കെ പുതിയ അളങ്ങളിൽ ആവശ്യമുള്ള മരാമത്തുപണികൾ പുതുതായി ചെയ്യുന്നതും മുന്നുള്ളവയുടെ സംരക്ഷ

ണവും ലൈസെൻസ്കാർതന്നെ നടത്തിവരുന്ന എന്നുള്ളതാകുന്നു. ൧൦൮൬-മാണ്ടത്തെക്കുള്ള ഭരണറിപ്പോർട്ടിൻെറ റിവ്യൂവിൽ ൧൭൦ പാറായിൽ വിവരിച്ച നയത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരം സംസ്ഥാനത്തിൽ ചിലവിനു ആവശ്യമുള്ള ബാംബേയുപ്പിനെ അധികഭാഗവും ഇറക്കുമതിചെയ്യുന്നതിനും നിശ്ചിത തീരുവ സർക്കാരിലേക്കുകൊടുത്തു അതിനെ നേരിട്ടു ജനങ്ങൾക്കു വില്ക്കുന്നതിനും ആയി വിശേഷാൽ കരാറുകാരെ ഏല്പിച്ചിരുന്നു.

ഗവർമ്മെണ്ട് സ്വയം ഉപ്പു ഇറക്കുമതിചെയ്തു കച്ചവടക്കാർക്കു കമ്പനിയായ വില്പനവിലക്കു വിററുവന്നിരുന്ന പഴയരീതിയും ഏതാനും നടത്തിയിരുന്നു. ഷൈറേഞ്ജുകളിൽ ജനങ്ങൾ തന്നെ അവർക്കുവേണ്ടതായ ഉപ്പിനെ നിശ്ചിത തീരുവ ചവുക്കകളിൽ കെട്ടി അടുത്തുകിടക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ്സംസ്ഥാനത്തുനിന്നു നേരിട്ടു ഇറക്കുമതിചെയ്തുവന്നു.

൧൬. ഇരിപ്പും വില്പനയും— പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ വില്പാനായി ലഭ്യം ആയിരുന്ന തന്നാട്ടുപ്പിൻെറയും മറുനാട്ടു ഉപ്പിൻെറയും അളവും തന്നാണ്ടിൽ വിററ ഉപ്പിൻെറ അളവും താഴെ പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു —

ഇനം	തന്നാണ്ടിൻെറ ആരംഭത്തിൽ ഇരിപ്പു മണു	തന്നാണ്ടിൽ വരവു മണു	ആകെ മണു	കണക്കിൽ കുറവു കണ്ട മണു	വില്പിനു ലഭ്യമായ മണു	വിററ മണു	ആണ്ടവസാനത്തിൽ ബാക്കി ഇരിപ്പു മണു
തന്നാട്ടുപ്പു	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ഗവർമ്മെണ്ടു വകവണ്ടി ഇറക്കുമതിചെയ്ത ബാംബെയുപ്പു	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
വിശേഷാൽ കൺട്രാക്ടർമാർ ഇറക്കുമതിചെയ്ത ബാംബെയുപ്പു	...	[illegible]	[illegible]	..	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ഗവർമ്മെണ്ടിനുവേണ്ടി ഇറക്കുമതിചെയ്ത തിരുനൽവേലി ഉപ്പു	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	..	[illegible]
ആകെ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ചിലവായ എല്ലാത്തരം ഉപ്പുകളുടേയും മൊത്തം തൂക്കം ൧൦൮൫ മാണ്ടിൽ ൯,൨൩,൩൭൦ മണു ആയിരുന്നതു പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൯,൩൩,൩൮൧ മണു ആയിരുന്നു. അതാവിതു തലെയാണ്ടത്തെക്കാൾ ൧൦,൦൧൩ മണു കൂടുതലാകുന്നു. തന്നാട്ടുപ്പിൻെറ ചിലവിൽ ൭,൨൦൪ മണു കൂടുകയും ബാംബേ ഉപ്പിൻെറ ചിലവിൽ ൩൭,൨൦൧ മണു കുറയുകയുംചെയ്തു. തലെയാണ്ടത്തെപ്പോലെതന്നെ തന്നാണ്ടിലും തിരുനൽവേലിഉപ്പു ഒട്ടും വിററില്ല. ൧൦൮൬-മാണ്ടത്തെ ജനസംഖ്യ അനുസരിച്ചു ആളൊന്നിനു ചിലവു ഉപ്പു ശരാശരി ൨൨.൩ പൗണ്ട് ആയിരുന്നു.

൧൭. ഉപ്പു കൃഷി— ഉപ്പുഉണ്ടാക്കുന്നതു മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ താമരകുളം, രാജാക്കമംഗലം, കുളച്ചൽ, വാരിയൂർ, തട്ടാരിപ്പുരോട ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽഉള്ള സർക്കാർ അളങ്ങളിൽ ആകുന്നു. താമരകുളം എക്സ്ടെൻഷൻ'' എന്ന പേരോടുകൂടി ഒരു പുതിയ അളം തന്നാണ്ടിൽ ആരംഭിച്ചു. ഉപ്പു പടനകളായി വാസ്തവത്തിൽ കൃഷിചെയ്യപ്പെട്ട പ്രദേശം തലെആണ്ടവസാനത്തിൽ ൨൨൩ ഏക്കർ ആയിരുന്നതു പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൨൩൩ ഏക്കർ ആയിരുന്നു. ൧൦൮൫-മാണ്ടത്തെക്കുള്ള റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ ഗവർമ്മെണ്ട് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ റിവ്യൂവിൽ ൧൬൦ പാറായിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളപോലെ തെക്കൻ തിരുവിതാംകോട്ടിൽ ഉപ്പളങ്ങളെ അഭിവൃദ്ധിയിൽ കണ്ടുവരുന്ന സംഗതിയെ പുതിയ ഉപ്പുറെഗുലേഷൻ നടപ്പാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി താമസിപ്പിച്ചിരിക്കയാകുന്നു.

൧൭. ഉപ്പളങ്ങളും, കുടചാത്രങ്ങളും പണ്ടകശാലകളും— ആണ്ടാരംഭത്തിൽ ൭൪ കുടചാത്രങ്ങളും ൧൭ ചില്ലറവില്പനക്കുള്ള പണ്ടകശാലകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിറവത്തും അങ്കമാലിയിലും ഉണ്ടായിരുന്ന പണ്ടകശാലകളെ നിർത്തൽചെയ്തു. ഇപ്രകാരം ആണ്ടവസാനത്തിൽ ൭൪ കുടചാത്രങ്ങളും ൧൫ പണ്ടകശാലകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പണ്ടകശാലകളിൽ നിന്നുള്ള വില്പനയുടെ മൊത്തം അളവു തലെയാണ്ടത്തെക്കാൾ ൩,൦൭൦ മന്നു കുറവാകുന്നു. എന്നാൽ അളങ്ങളിൽനിന്നും കുടചാത്രങ്ങളിലുംനിന്നു നേരിട്ടുള്ള വില്പനയിൽ ആകെ ൩,൭൭൪ മന്നുകൂടി.

൧൮. പിരിവും ചിലവും— പിരിവു തലെയാണ്ടിൽ ൯,൯൪,൦൭൮ ആയിരുന്നതു പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൧൧,൦൪,൩൪൦ ഉറുപ്പികയായിരുന്നു. അതായിതു ൧,൦൬,൩൦൭ ഉറുപ്പിക കൂടുതൽ ഉണ്ടു. ചിലവു ൧൦൯൭ മാണ്ടിൽ ൨൩,൯൬൪ ഉറുപ്പികയായിരുന്നതു പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൭൭,൩൨൩ ഉറുപ്പികയായിരുന്നു. അതായിതു ൫൩,൪൫൯ ഉറുപ്പിക കൂടുതൽ ചിലവുണ്ടു. 'ഈ കൂടുതൽചിലവു പുകയില' എന്ന ഇനത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ കണക്കെഴുത്തിന്റെ രീതിയിൽ ഉള്ള മാററം നിമിത്തം ഉള്ളതും പ്രായേണ വാസ്തവത്തിൽ ഉള്ളതല്ലാത്തതും ആകുന്നു. ചിലവുനീക്കി മുതലെടുപ്പു ൯,൭൪,൨൦൯ ഉറുപ്പികയിൽനിന്നു ൧൦,൨൭,൦൧൭ ഉറുപ്പികയായി കൂടി

III. ചവുക്കതീരുവ.

൧൯. രീതി— ൧൮൬൫-ാം വർഷത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർൺമെണ്ടുമായി ചെയ്ത ഇണ്ടെർപോർട്ടൽ ട്രെയിഡ് കൺവെൻഷൻ അനുസരിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡ്യയിലേയോ, കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തിലേയോ വിളവുകളോ അവിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നവയോ ആയ ചരക്കുകൾക്ക ആകട്ടെ കൊച്ചിയിലൊ ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡ്യയിലൊ മുമ്പിലേ തീരുവ ഒടുക്കിട്ടുള്ള മററു ചരക്കുകൾക്ക ആകട്ടെ ഈ സംസ്ഥാനത്തു ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ യാതൊരു തീരുവയും ചുമത്തുന്നില്ല. എന്നാൽ യൂറോപ്പിലൊ മററു പ്രദേശങ്ങളിലൊ നിന്നു കടൽവഴി നേരിട്ടു ഈ സംസ്ഥാനത്തിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ചരക്കുകൾക്ക തീരുവ ഇവിടെ ചുമത്തുന്നുണ്ടു. ഇണ്ടെർപോർട്ടൽ കൺവെൻഷൻ ഉണ്ടായ കാലത്തു പിരിഞ്ഞതായ ശരാശരി ചവുക്കത്തീരുവ മുതലെടുപ്പു ൱൨൭൫ ബ്രിട്ടീഷ് ഉറുപ്പികയായിരുന്നു. വിദേശങ്ങളിൽനിന്നു ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചരക്കുകളിന്മേൽ തിരുവിതാംകോട്ടിലെ കടൽച്ചവുക്കകളിൽ പിരിയുന്ന തീരുവ ൧൩,൨൭൫ ബ്രി. ഉറുപ്പികയിൽ കുറവായിരിക്കുന്ന കാലങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർൺമെണ്ട് തിരുവിതാംകോട്ടിലേക്ക ൪൦,൦൦൦ ബ്രി. ഉറുപ്പിക കൊടുക്കണമെന്നും എന്നാൽ വല്ല കൊല്ലത്തിലും പിരിവു ൧൩,൨൭൫ ബ്രി. ഉറുപ്പികയെ കവിഞ്ഞെന്നാൽ ആ കവിഞ്ഞതായ തുകയെ ൪൦,൦൦൦ ബ്രി. ഉറുപ്പികത്തുകയിൽനിന്നു കുറക്കുകയും ബാക്കിയെമാത്രം തിരുവിതാംകോട്ടിലേക്ക ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർൺമെണ്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നും എന്നും ഉള്ള വ്യവസ്ഥയിന്മേൽ മേല്പറഞ്ഞ ൱൨൭൫ ബ്രി. ഉറുപ്പിക തുകയിൽ ൪൦,൦൦൦ ബ്രി. ഉറുപ്പികവരെ തുകക്ക ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർൺമെണ്ട് ഉറപ്പുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടു. ഈ പ്രതിഫലത്തുകയെ കണക്ക കൂട്ടുന്നതിലേക്കായി മാർച്ച് മാസം ൩൧-ാം-യോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്ന ആഫിഷ്യൽവർഷത്തെ കണക്കുകൂട്ടുകയും ഈ പ്രതിഫലത്തുക ഏതു മലയാള കൊല്ലത്തിൽ ഗവർൺമെണ്ടിലേക്ക വാസ്തവത്തിൽ കിട്ടുന്നുവൊ ആ കൊല്ലത്തിൽ കണക്കിൽ മുതൽ വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പുകയിലയും ഉപ്പും അഫിനും മദ്യങ്ങളും ഈ കരാറിൽനിന്നു വിട്ടൊഴിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിദേശങ്ങളിൽനിന്നു ഇറക്കുമതിചെയ്യുന്ന ചരക്കുകളെ സംബന്ധിച്ചു തിരുവിതാംകോട്ടു സർക്കാർ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായ വിലകളുടേയും തീരുവ റേട്ടുകളുടേയും കാര്യത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡ്യൻ താരിഫ്ഫിനെ അനുവർത്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

കയററുമതികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഗവർൺമെണ്ട് ചുമത്തുവന്ന തീരുവ മതിപ്പുവിലയിൽ ൧൦൦-ന ൫ വീതം അംശത്തിൽ കവിയരുതു. എന്നാൽ തേയിലയുടെകാര്യത്തിൽ തീരുവയെ ൧൦൦-ന ൧൦ വീതത്തോളം കൂട്ടാവുന്നതാകുന്നു. എന്നാൽ അതിൽ കവിയരുതു. ഗവർൺമെണ്ട് സാധാരണമായി ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡ്യയിലുള്ള താരിഫ്ഫിനെ അനുസരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡ്യയിൽ കയററുമതി തീരുവ ചുമത്തുവന്ന ചരക്കുകൾക്ക മാത്രമെ ഇവിടേയും കയററുമതി തീരുവ ചുമത്താവു എന്നതുപോലെ ഉള്ള യാതൊരു നിയന്ത്രണത്തെയും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ആകെപ്പാടെ ൧൭ ചരക്കുകൾക്ക ഇപ്പോൾ ഗവർൺമെണ്ട് കയററുമതി തീരുവ ചുമത്തിവരുന്നു. ഇവയിൽ അത്യന്തം പ്രധാനമായവ കൊപ്ര, നെല്ലും, വെളിച്ചെണ്ണ, തേങ്ങാ, ചക്കര, കരിപ്പട്ടി, ഉപ്പുമീൻ, പാക്ക, ചുക്കു, തടി ഇവയാകുന്നു. ഇവയിൽ ആദ്യത്തെ നാലും സംസ്ഥാനത്തിലെ പ്രധാന കൃഷിയായ തെങ്ങിൽനിന്നു ഉണ്ടാകുന്നവ ആകുന്നു.

ചവുക്കത്തീരുവ ഉൾനാട്ടിലുള്ള ചവുക്കകളിലും കടൽത്തീരത്തിലുള്ള ചവുക്കകളിലും പിരിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നു. ഇവയിൽ അത്യന്തം പ്രധാനമായവ ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം, ആരുവാമൊഴി അഞ്ചുതെങ്ങ്, വെളുത്തുള്ളി ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽഉള്ള ചവുക്കകൾ ആകുന്നു. റെയിൽവെ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ

ഉള്ള ചവുക്കകളിലും തീരുവ പിരിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നു. ഇവകൂടാതെ പ്രിവന്റിവ് സ്റ്റേഷനുകളും ഉണ്ടു. ഈ സ്റ്റേഷൻ കടന്നു കൊണ്ടുപോകുന്ന ചരക്കുകൾക്കു സട്ടിഫിക്കെട്ടുകൾ (രവണാകൾ) ഉണ്ടോ എന്നു ഇവിടെ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നു. സട്ടിഫിക്കെട് കൂടാതെ കഴിഞ്ഞുപോകുന്ന സംഗതികളിൽ ചരക്കുകൾ പിടിച്ചു ചവുക്കസ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോകപ്പെടുന്നു.

൨൧. ചവുക്കകൾ—പരീക്ഷാൎത്ഥമായി ചെങ്കോട്ടതാലൂക്കിൽ ആയിക്കുടിയിലും ഇലത്തൂരിലും പുലാൻകുടിയിരുപ്പിലും ശാംപൂർവടകരയിലും ഏൎപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നാലു ചവുക്കകളേയും തന്നാണ്ടിൽ സ്ഥിരമാക്കി. വൎഷാവസാനത്തിൽ ആകെ [illegible] ചവുക്കകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

൨൨. പിരിവും ചിലവും—താഴെ എഴുതുന്ന പട്ടികയിൽ ൧൦൮൬-ാമാണ്ടിലേയും ൧൦൮൭-ാമാണ്ടിലെയും തീരുവവക പിരിവുകളെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

നമ്പർ	ഇനം	പിരിവു	
		൧൦൮൬	൧൦൮൭
൧	കയററുമതിത്തീരുവ	[illegible]	[illegible]
൨	ചവുക്കകളിൽ പിരിഞ്ഞ ഇറക്കുമതിത്തീരുവ	[illegible]	[illegible]
൩	ഇണ്ടർപോട്ടു്ൽ ട്രേഡ് കൺവെൻഷൻ അനുസരിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർമ്മെണ്ടിൽ നിന്നു കിട്ടിയ തുക ...	[illegible]	[illegible]
൪	പലവക ഇനങ്ങളിലെ പിരിവു	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]

പിരിഞ്ഞ തീരുവയുടെ ആകെത്തുകയിൽ കയററുമതിത്തീരുവ ൧൦൦-നു [illegible] വീതവും ഇറക്കുമതിത്തീരുവ [illegible] വീതവും ആയിരുന്നു. [illegible] രൂപാ എന്ന തുക ഇണ്ടർപോട്ടൽട്രേഡ് കൺവെൻഷനെ ഗണിക്കാതെ തീരുവ ഈടാക്കേണ്ടതായ ഇംഗ്ലീഷ് പുകയില, പുകയിലപ്പൊടി, ചുരുട്ടുകൾ മുതലായ ചരക്കുകൾക്കുള്ള ഇറക്കുമതിത്തീരുവയുടേയും വിദേശങ്ങളിൽനിന്നു നേരിട്ടു ഇറക്കുമതിചെയ്യുന്ന തീരുവയുള്ള ചരക്കുകൾക്കും കൂടി ഈടായ തീരുവയുടേയും മൊത്തം തുകയാകുന്നു. തന്നാണ്ടിൽ ഇണ്ടർപോട്ടൽ ട്രേഡ് കൺവെൻഷൻപ്രകാരം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർമ്മെണ്ടിൽനിന്നു കിട്ടിയ പ്രതിഫലം [illegible] വൎഷം മാൎച്ച് മാസം [illegible] അവസാനിക്കുന്ന വൎഷത്തെയുള്ളതായിരുന്നു. അതു [illegible] ബ്രി. രൂപാ [illegible] അണ [illegible] പൈസ അല്ലെങ്കിൽ [illegible] സക്കാർരൂപാ ആയിരുന്നു. ഏതുകൊണ്ടെന്നാൽ വിദേശങ്ങളിൽനിന്നു ഇറക്കുമതിചെയ്ത ചരക്കുകൾക്കു കടൽതീരച്ചവുക്കകളിൽ പിരിവു [illegible] ബ്രിട്ടീഷ് രൂപാ [illegible] അണ [illegible] പൈസ അല്ലെങ്കിൽ മേല്പറഞ്ഞതായ [illegible] ബ്രി. രൂപയിൽ കൂടുതലായി [illegible] ബ്രിട്ടീഷ് രൂപാ [illegible] അണാ [illegible] പൈസയായിരുന്നു. തീരുവ പിരിക്കുന്നതിനുള്ള ചിലവു ആയ [illegible] രൂപാ കുറച്ചാൽ ചവുക്ക തീരുവവകയിൽ മുതലെടുപ്പു [illegible] രൂപായായിരുന്നു. ൧൦൮൬-ാമാണ്ടിൽ ആകട്ടെ ഈ മുതലെടുപ്പു [illegible] രൂപായായിരുന്നു. അതായിരുന്നു [illegible] മുതലെടുപ്പു [illegible] രൂപാ കൂടുതൽ ആകുന്നു. [illegible] കയററുമതിത്തീരുവയിൽ [illegible] രൂപയോളം കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ളതു വിശേഷം ആകുന്നു.

൨൩. തന്നാണ്ടിൽ താഴെപറയുന്ന മാററങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടു:—

(൧) താരിപ്പിൽ ഭേദഗതികൾ—൧൦൮൭-ാമാണ്ടു മിഥുനം [illegible] മുതൽ മൂന്നുവൎഷം കാലത്തേക്കു പരീക്ഷാൎത്ഥം ഏൎപ്പാടാക്കി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന [illegible] ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കു [illegible] ഉള്ള [illegible] താരിപ്പുവിലകളെ ഇനിയും മൂന്നുവൎഷം കാലത്തേക്കുകൂടി നടത്തണമെന്നു അജ്ഞാപിച്ചു.

പലക ഉൾപ്പെടെ അറുത്തതോ പണിത്തരം ആക്കിയതോ ആയ തടികൾക്കുള്ള കയറ്റുമതിത്തീരുവ ഇപ്പോൾ ഉള്ള താരിഫ്പ്പട്ടികയിൽ നൂറിനു ൧൦ വീതം ആയിരുന്നതിനെ മൂന്നു കൊല്ലം കാലത്തേക്കു ൧൦൦-നു ൩ വീതമായി കുറച്ചു.

താരതേച്ചതും തേയ്ക്കാത്തതും ആയ "ആലാത്തുകൾക്കു" താരിഫ്പ്പവിലയെ ഹന്ഡ്രഡ്‌വെയിട് ഒന്നിനു ൧൦ രൂപയിൽനിന്നു ൮ രൂപയായി കുറച്ചു.

(൧) പുന്നാക്കാ (൨) ഫോലിഞ്ചി (൩) ക്രുവന്തറ് (൪) കൂവക്കിഴങ്ങു (൫) മഞ്ഞൾ (കൊണ്ടു) (൬) പിഞ്ഞാണം (൭) കച്ചോലം (൮) കോരപ്പുല്ലു (൯) ചൂരലും പുരമ്പും (൧൦) രത്തം തേയ്ക്കുന്നവയുടെ മണൽ (൧൧) പോത്തുംകൊമ്പു (൧൨) മാൻ, കടമാൻ, കല ഇവയുടെ കൊമ്പുകൾ (൧൩) ആനയുടെ എല്ലുകൾ (൧൪) മാറ് എല്ലുകളും കൊമ്പുകളും മാറം (൧൫) കൊഞ്ചുതൊലി (൧൬) വേങ്ങപ്പശ (൧൭) ശംഖം എന്നീ ൧൭ ചരക്കുകൾക്കു കയറ്റുമതിത്തീരുവ ൧൦൯൫-ാം വർഷം ഏപ്രിൽമാസം ൧൬-ാം- നിറുത്തലാക്കപ്പെട്ടു. ചന്ദനത്തടിയുടെ താരിഫ്പ്പവിലയെ പൌണ്ടു ൧ക്കു ൮ അണായിൽനിന്നു ൩ അണയായി കുറച്ചു.

(൨) ആലപ്പുഴത്തുറമുഖത്തു സർക്കാർ പുരകളിലും സർക്കാർ കിടങ്ങുകളിലും സാമാനങ്ങൾ ഇട്ടുവെക്കുന്നതിനു ൧൦൯൬-മാണ്ടു മേടമാസം ൧൬-ാം മുതൽ ഒരുകൊല്ലത്തേയ്ക്കു നടപ്പിൽ ഇരിക്കത്തക്കവണ്ണം ഒരുകൂട്ടം പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടു.

(൩) പുറനാട്ടിൽനിന്നു ഇറക്കുമതിചെയ്യുന്ന കൊപ്രായിൽനിന്നു തിരുവിതാംകോട്ടു ഉണ്ടാക്കുന്ന എണ്ണയും പിണ്ണാക്കും തീരുവകൂടാതെ കയറ്റുമതിചെയ്യുന്നതിനെ ക്രമപ്പെടുത്തിനു ഒരുകൊല്ലത്തേയ്ക്കു പരീക്ഷാർത്ഥമായി ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടു.

(൪) തിരുവിതാംകോട്ടിൽ മറിക്കൽ ഇറക്കുമതിചെയ്ത സാമാനങ്ങളെ തീരുവകൂടാതെ മടക്കി കയറ്റുമതിചെയ്യുന്നതിനും തിരുവിതാംകോട്ടുനിന്നു മറിക്കൽ കയറ്റുമതിചെയ്ത സാമാനങ്ങളെ തീരുവകൂടാതെ മടക്കി ഇറക്കുമതിചെയ്യുന്നതിനും ചട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടു.

(൫) നല്ലമുളക കയറ്റുമതിചെയ്യുന്നവർക്കു സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് കൊടുക്കയും സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് ഒന്നിനു ൮ അണവീതം ഫീസ് ചുമത്തുകയും ചെയ്യുന്ന നടപ്പു നിർത്തലാക്കപ്പെട്ടു.

IV. മറീൻ.

൨൪. കപ്പൽവരവു—൧൦൯൫-മാണ്ടിൽ ൪,൫൧,൩൮൫ ടൺ ഭാരം ഉള്ള ൭൨൯ ഉരുക്കൾ അടുത്തിരിക്കെ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ആകെ ൬,൧൦,൮൧൫ ടൺ ഭാരമുള്ള ൭൪൦ ഉരുക്കൾ അടുത്തിരുന്നു. പുതിയ കപ്പൽപാലം നിമിത്തം കപ്പലിൽ ചരക്കുകൾ കയറ്റുന്നതിനും അവിടെനിന്നു ചരക്കു ഇറക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ സൌകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടു ആലപ്പുഴ തുറമുഖത്തു തലെയാണ്ടത്തെക്കാൾ കൂടുതലായി ൩൯ എണ്ണംത്താളംകപ്പലുകൾ അടുത്തു.

൨൫. കടൽപ്പാലവും ടാംവേയും—തുറമുഖത്തിൽ പിരിവു, ടാംവേചാർജ്, വിളക്കുമരപ്പീസ് മുതലായവയിൽനിന്നുള്ള പിരിവു, ൧൦൯൫-മാണ്ടിൽ ൨൧,൮൭൧ രൂപായായിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൩൦,൩൮൪ രൂപയായിരുന്നു. ആലപ്പുഴയിൽ പുതിയകടൽപാലം തന്നാണ്ടാരംഭത്തിൽ പണിതീർന്നു ഗതാഗതത്തിനു ഉപയോഗപ്പെടുത്തിത്തുടങ്ങി. ഇതാകുന്നു കൂടുതൽപിരിവിനു കാരണം.

൨൬. സാമാന്യം—൧൦൯൪-ാം-വർഷം ഏപ്രിൽമാസത്തിൽ തൽക്കാലമായി നിർത്തൽചെയ്തിരുന്ന കടൽപ്പാലം ചുങ്കത്തെ ൧൦൯൬-മാണ്ടു മിഥുനമാസം ൧൬-ാം-മുതൽവീണ്ടും ചുമത്തപ്പെട്ടു. കടൽപാലം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു ചട്ടങ്ങളെ പരിഷ്കരിക്കയും ൧൦൯൭-മാണ്ടു മേടമാസം ൧൬-ാം മുതൽ ഒരുവർഷത്തേയ്ക്കു പരീക്ഷാർത്ഥം നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു.

V. കച്ചവടം.

൨൭. കച്ചവടത്തിന്റെ വില—പുറരാജ്യവുമായുള്ള കച്ചവടത്തിന്റെ മൊത്തം വില ൧൦൯൫-മാണ്ടിൽ ൫,൧൧,൭൪,൩൮൪ രൂപ ആയിരുന്നതു പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൬,൩൮,൭൮,൯൫ രൂപാ ആയിരുന്നു. ഇതിൽ കയറ്റുമതിയായ ചരക്കുകളുടെ വില ൩൭൦,൯൫,൪൭൯ രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ൧൦൦-നു ൩൫ വീതം അംശവും ഇറക്കുമതിയായ ചരക്കുകളുടെ വില ൨,൯൭,൭൯,൬൩ രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ൧൦൦-നു ൩൫ വീതം അംശവും ആകുന്നു. ൧൦൯൫-മാണ്ടിൽ ആകട്ടെ ഈ അംശങ്ങൾ യഥാക്രമം ൧൦൦-നു ൩൪-൦ ൩൬-ം ആയിരുന്നു.

൨൭. കച്ചവട മാർഗ്ഗങ്ങൾ—പുറരാജ്യവുമായുള്ള കച്ചവടത്തിൽ [illegible] വീതം അംശം കടൽവഴിയും [illegible] വീതം അംശം കായൽവഴിയും [illegible] വീതം അംശം കരവഴിയും ആയിരുന്നു. തലെ ആണ്ടിൽ ആകട്ടെ ഈ അംശങ്ങൾ യഥാക്രമം [illegible] ആയിരുന്നു.

൨൮. കയററുമതികളും ഇറക്കുമതികളും—താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ ൧൦൮൫-മാണ്ടത്തേയും ൧൦൮൬-മാണ്ടത്തേയും കയററുമതികളേയും ഇറക്കുമതികളേയും താരതമ്യപ്പെടുത്തി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

നമ്പർ	കയററുമതികൾ			ഇറക്കുമതികൾ		
	സാധനത്തിന്റെ പേര	വില		സാധനത്തിന്റെ പേര	വില	
		൧൦൮൫	൧൦൮൬		൧൦൮൫	൧൦൮൬
൧	കൊപ്രാ	[illegible]	[illegible]	തുണിത്തരങ്ങൾ	[illegible]	[illegible]
൨	തേങ്ങാ	[illegible]	[illegible]	നൂൽ	[illegible]	[illegible]
൩	കയറ	[illegible]	[illegible]	പഞ്ഞി	[illegible]	[illegible]
൪	കച്ചി	[illegible]	[illegible]	അരി	[illegible]	[illegible]
൫	ചകിരി	[illegible]	[illegible]	നെല്ല	[illegible]	[illegible]
൬	ചിരട്ട	[illegible]	[illegible]	പുകയില	[illegible]	[illegible]
൭	വെളിച്ചെണ്ണ	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
൮	പുണ്ണാക്ക	[illegible]	[illegible]	ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ	[illegible]	[illegible]
൯	പാക്ക	[illegible]	[illegible]	യന്ത്രങ്ങൾ	[illegible]	[illegible]
൧൦	കരിപ്പെട്ടി	[illegible]	[illegible]	ഉപ്പ	[illegible]	[illegible]
൧൧	കാപ്പി	[illegible]	[illegible]	നല്ലെണ്ണ	[illegible]	[illegible]
൧൨	ചുക്ക	[illegible]	[illegible]	കണ്ണാടിസ്സാമാനങ്ങൾ	[illegible]	[illegible]
൧൩	തോൽ	[illegible]	[illegible]	മദ്യം	[illegible]	[illegible]
൧൪	മത്സ്യം	[illegible]	[illegible]	പലവക	[illegible]	[illegible]
൧൫	പുളി	[illegible]	[illegible]			
൧൬	ശർക്കര	[illegible]	[illegible]			
൧൭	നല്ലമുളക	[illegible]	[illegible]			
൧൮	തടി	[illegible]	[illegible]			
൧൯	കയറുപായ	[illegible]	[illegible]			
൨൦	തുണിത്തരങ്ങൾ	[illegible]	[illegible]			
൨൧	ഏലം	[illegible]	[illegible]			
൨൨	തേയില	[illegible]	[illegible]			
൨൩	മററു സാധനങ്ങൾ	[illegible]	[illegible]			
	ആകെ	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

തെങ്ങിലെ ഉത്പന്നങ്ങളുടെവ്യാപാരത്തിൽതന്നെ ൧൦൮൫-മാണ്ടത്തേതിനോടുതാരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കിയതിൽ [illegible] രൂപാ കൂടുതൽ ഉണ്ട്. ഇതിന്മേൽ ഉള്ള തീരുവമാത്രം കയററുമതി തീരുവയുടെ പിരിവിൽ [illegible] വീതം ആകുന്നു. ൧൦൮൫-മാണ്ടിൽ മൊത്തം [illegible] രൂപാ വിലയുള്ള അരിയും നെല്ലും ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരിക്കെ ഈയാണ്ടിൽ [illegible] രൂപാ വിലയുള്ള അരിയും നെല്ലും ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നു.

൨൫. കച്ചവടമാർഗ്ഗം.—പാരാവാരവും ആയുള്ള കച്ചവടമാർഗ്ഗം താഴെ സ്റ്റേറ്റ്മെണ്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു:—

	കയററുമതി	ഇറക്കുമതി	ആകെ	ആകെയുള്ള കച്ചവടത്തിന്റെ ശതമാനാംശം	
	രൂ	രൂ	രൂ	[illegible]	[illegible]
ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡ്യാ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
വിദേശരാജ്യങ്ങൾ					
൧ പാകിസ്ഥാനിലേയും മറ്റും ഇന്ത്യയിലേയും	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨ സിലോൺ ലേയും	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൩ യുണൈറ്റെഡ് കിംഗ്ഡമിലേയും	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൪ അമേരിക്കയിലേയും	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൫ മറ്റുരാജ്യങ്ങൾ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ആകെ	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
മൊത്തം ആകെ	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

പതിവുപോലെ കച്ചവടത്തിൽ അധികംഭാഗവും ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡ്യയും ആയിട്ടായിരുന്നു.

IV സാമാന്യം

൨൬. നിയമലംഘനം.— [illegible]മാണ്ടിൽ [illegible] ആളുകളെ ബാധിക്കുന്ന [illegible] കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. [illegible] ആളുകളെ ബാധിക്കുന്ന [illegible] കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ആരംഭത്തിൽ നിലവിലിരുന്നിരുന്ന [illegible] കേസുകൾ ഉൾപ്പെടെ [illegible] ആളുകളെ ബാധിക്കുന്ന [illegible] കേസുകളിൽ [illegible] നടപടിനടത്തിയിട്ടുണ്ട്; [illegible] ആളുകളെ ബാധിക്കുന്ന [illegible] കേസുകളിന്മേൽ നടപടി നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ [illegible] കേസുകളെ മജിസ്ട്രേട്ട്കോർട്ടുകളിൽ ചാർജ്ജ്ചെയ്യുകയും [illegible] കേസുകളെ [illegible] ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. [illegible] കേസുകൾ [illegible] ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. മജിസ്ട്രേട്ടിൽ ചാർജ്ജ്ചെയ്ത [illegible] കേസുകളിൽ [illegible] കേസുകളിൽ കുററസ്ഥാപനമാകുകയും [illegible] കേസുകളെ വിടുകയും ചെയ്തു. [illegible] കേസുകൾ [illegible] വിചാരണയിൽ കിടപ്പായിരുന്നു. കുററസ്ഥാപനമായ കേസുകൾ [illegible] നിർദ്ദേശിച്ചിട്ട കേസുകൾ [illegible] ആയിരുന്നു. [illegible] നടത്തിയ [illegible] ളിൽ [illegible] നിയമപ്രകാരവും [illegible] നിയമപ്രകാരവും [illegible] പ്രകാരവും [illegible] റെഗുലേഷൻപ്രകാരവും ഉള്ളവയായിരുന്നു. [illegible] നടത്തിയ കേസുകളുടെ [illegible] എക്സൈസ് കമ്മീഷണരുടെ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളെ ഗവമ്മെണ്ട് ദർശിക്കുന്നു:— "[illegible] സർക്കിളിൽ ആകുന്നു ഏററവും വലിയ കുറവുള്ളതു. അവിടെ [illegible] കേസുകൾ ഉള്ളതിൽ [illegible] നിയമപ്രകാരവും [illegible] നിയമപ്രകാരവും [illegible] നിയമപ്രകാരവും ഉള്ളവയാകുന്നു. [illegible] ആകുന്നു അടുത്തത്, അവിടെ [illegible] കേസുകൾ ഉണ്ടു. അവയിൽ [illegible] കച്ചാൽ

നിയമപ്രകാരവും ൭ എണ്ണം അബ്കാരിനിയമപ്രകാരവും ൧൮ പുകയില നിയമപ്രകാരവും ഉള്ള വയാകുന്നു. കായംകുളം സർക്കിളിലും കോട്ടയം സർക്കിളിലും കുററം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ എത്തീട്ടില്ല"

൨൨. അപ്പീലുകൾ— എക്സൈസ്കമ്മീഷണർ തീരുമാനിച്ച അപ്പീലുകളെക്കുറിച്ചു യാതൊരുവിവരവും കമ്മീഷണർ എഴുതീട്ടില്ല. ൧൦൮൬-മാണ്ടിൽ കിട്ടിയതും തീരുമാനിച്ചതും ആയ അപ്പീലുകളെ സംബന്ധിച്ചു ഒരു പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ട് ഗവർന്മെണ്ടിനു അയക്കേണ്ടതാകുന്നു. മേലാലുള്ള ഭരണറിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഈവക വിവരം നിശ്ചയമായി അടങ്ങിയിരിക്കണം.

൨൩. സഞ്ചാരങ്ങൾ— ഈയാണ്ടിൽ എക്സൈസ്കമ്മീഷണർ ൫൩ ദിവസം മാത്രമേ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളു. സഞ്ചരിച്ചകാലത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം ഇനിയും വളരെ കൂട്ടേണ്ടതാണ്.

൨൪. ശിക്ഷകളും മറ്റും— ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കു നൽകിയ ശിക്ഷകൾ വന്ന൧ പിഴശിക്ഷകളും, ൧൭ റാങ്കിൽ കുറച്ചതും ൧൧൪ സസ്പെൻഷനുകളും ൩൪ തീരെ മാററലുകളും ആയിരുന്നു. ൧൦൮൬-മാണ്ടിൽ അതുകളെ യഥാക്രമം പിഴശിക്ഷകളും ൧൭ റാങ്കിൽകുറച്ചതും, ൧൨൦ സസ്പെൻഷനുകളും, ൨൯ തീരെമാററലുകളും ആയിരുന്നു. മുന്നാണ്ടിൽ ൨൧ പേർ മാത്രം കൊടുത്തിരിക്കെ ഈയാണ്ടിൽ ൩൦ പേർക്കാണ് കൊടുത്തിരുന്നു.

൨൫. പലവക— പുതിയപ്രദേശങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യഷാപ്പുകളെ ഏർപ്പെടുത്തുകൊണ്ടു ഈയാണ്ടിൽ ൧൦ പെററിആഫീസരമാരും ൨൭ ശിപായിമാരും ചേർന്ന ഒരുകൂട്ടം ജീവനക്കാരെയും സെൻട്രൽ ആഫീസിൽ ഒരു ക്ലാർക്കിനെയും കൂടുതലായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സർക്കാർവക ചിറവത്തെ ഉപ്പു പണ്ടകശാലയെ നിറുത്തൽചെയ്യുതുകൊണ്ടു ഒരു പെററിആഫീസരെയും മൂന്നു ശിപായിമാരെയും പിരിച്ചയച്ചു.

ചെങ്കോട്ടതാലൂക്കിൽ പരിക്ഷാത്മകം ഏർപ്പെടുത്തിയ നാലുപുതിയ ചവുക്കകളിൽ വെക്കുന്നതിനു അനുവദിച്ച രണ്ടുപെററിആഫീസരെയും രണ്ടുശിപായിമാരെയും സ്ഥിരപ്പെടുത്തി.

ആലപ്പുഴയിലെ പുതിയകടൽപാലത്തിനു ഒരു പിയർമാസ്റ്റർ അനുവദിക്കപ്പെട്ടു.

പുകയില മുതലെടുപ്പിനെ അധികം കാര്യക്ഷമമായി രക്ഷിക്കുന്നതിനു താൽകാലമായി നിയമിച്ചിരുന്ന ൩ ഇൻസ്പെക്ടർമാരും ൧൭ പെററിആഫീസരമാരും ൧൨൫ ശിപായിമാരും ഉൾപ്പെട്ട ഒരുകൂട്ടം കൂടുതൽ ജീവനക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു.

താമരക്കുളം എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽ എന്ന പേരായ തെക്കൻതിരുവിതാംകോട്ടു പത്താംഡിവിഷൻ അതിർത്തിയിൽ ഉള്ളതിലേക്കു ഒരു ഇൻസ്പെക്ടരും, ൧൦ പെററിആഫീസർമാരും, ൩൦ ശിപായിമാരും ചേർന്ന ഒരുകൂട്ടം പുതിയ ജീവനക്കാർ കൂടുതലായി അനുവദിക്കപ്പെട്ടു.

നെയ്യാററിൻകര താലൂക്കിലേക്കു ഒരു കൂടുതൽ ഗാർഡ് അനുവദിക്കയും ചെങ്കോട്ടയിലെ രണ്ടു വാറാംമുരികളിൽ ഒന്നുമാത്രം മേലും നടത്തുകയാൽ ഒഴിവായിവന്ന ഒരു ഇൻസ്പെക്ടരെ ആറാങ്കിലേക്കു നിയമിക്കയും ചെയ്തു.

സർക്കിളുകളുടെ ചാർജ് വഹിക്കുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും അവരവരുടെ സർക്കിളിനകത്തെ തീരുവ, മദ്യം, അബ്കാരി, ഉപ്പു, പുകയില ഇവയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉള്ളവയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉത്തരവുകളും അനുസരിച്ചും ഇവയെസംബന്ധിച്ച ചട്ടങ്ങളനുസരിച്ചും എക്സൈസ്കമ്മീഷണർക്കു കൊടുത്തിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങൾ കൊടുക്കപ്പെട്ടു.

കുളച്ചൽ സബ്മജിസ്ട്രേട്ടിനെ തുറമുഖവും ചവുക്കയുംവക ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ജോലിയിൽനിന്നു വിടുതൽ ചെയ്യുകയും കുളച്ചലിലെ തുറമുഖവും ഉപ്പുളവും ചവുക്കയുംവക സെക്കൻഡ്ഗ്രേഡ് ചാർജ് വഹിക്കാൻ ഒരു സെക്കൻഡ്ഗ്രേഡ് ഇൻസ്പെക്ടരെ നിയമിക്കയുംചെയ്തു.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം
ടി. ജെ. ഹാഡ്ജൻ,
ഗവർന്മെണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

(൧) എക്സൈസ് കമ്മീഷണർക്കു,
(൨) ഗസററിലേയ്ക്കു.

(A true translation).

K. CHIDAMBARA VADHYAR,
Head Translator to Government.

എ. പട്ടിക

[illegible] മാണ്ടിൽ എക്സൈസ് രീതി അനുസരിച്ച മദ്യം വില്പനക്കുള്ള പലപ്രദേശങ്ങളിൽ [illegible] എണ്ണവും അവയിൽ ചിലവായിട്ടുള്ള മൊത്തം ചാരായത്തിന്റെ അളവും ആ പ്രദേശങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യയും വിസ്താരവും കാണിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റുമെന്റ

താലൂക്കുകൾ	ജനസംഖ്യ	ഇത്രമയിൽ എന്ന	[illegible] ലൈസൻസ് ഷാപ്പുകളുടെ എണ്ണം	എത്ര പ്രൂഫ് ഗ്യാലൻ ചിലവായി എന്ന: [illegible]: കരിപ്പട്ടി ചാരായം	കള്ള് ചാരായം	ആകെ	[illegible]: കരുപ്പട്ടി ചാരായം	കള്ള് ചാരായം	ആകെ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧	൨	൩	൪	൫	൬	൭	൮	൯	൧൦	൧൧	൧൨	൧൩	൧൪
൧ തോവാള	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨ അഗസ്തീശ്വരം	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൩ ഇരണിയൽ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൪ കൽക്കുളം	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	.	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൫ വിളവങ്കോട	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	.	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൬ നെയ്യാററിൻകര	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൭ തിരുവനന്തപുരം ടൌൺ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൮ തിരുവനന്തപുരം താലൂക്ക ടൌൺ ഒഴിച്ച്	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
൯ നെടുമങ്ങാട്	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൦ ചിറയിൻകീഴ് അഞ്ചുതെങ്ങുൾപ്പെടെ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൧ കൊല്ലം തങ്കശ്ശേരി ഉൾപ്പെടെ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൨ കൊട്ടാരക്കര	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൩ പത്തനാപുരം	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൪ ചെങ്കോട്ട	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൫ കുന്നത്തൂർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൬ കരുനാഗപ്പള്ളി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൭ കാർത്തികപ്പള്ളി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൮ മാവേലിക്കര ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൯ ചെങ്ങന്നൂര്	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	.	[illegible]	[illegible]	..	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨൦ അമ്പലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ പകുതി ഒഴികെ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨൧ തിരുവല്ലാ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨൨ ആലപ്പുഴ ടൌൺ പകുതി ഒഴികെ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨൩ കോട്ടയം	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨൪ ചങ്ങനാശേരി പീരുമേട്ടിന്റെ ഭാഗം ഉൾപ്പെടെ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨൫ ഏററുമാനൂർ	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨൬ മീനച്ചൽ പീരുമേട്ടിന്റെ ഭാഗം ഉൾപ്പെടെ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	..	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ആകെ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

പട്ടിക ബി.

[illegible]-ാമാണ്ടിൽ [illegible] എക്സൈസ് പ്രദേശത്തിൽ ഉള്ള കള്ളുഷാപ്പുകളുടെ എണ്ണവും അവയിലെ ജനസംഖ്യയും വിസ്താരവും കാണിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റുമെന്റ.

ക്രമ നമ്പർ	താലൂക്കുകളുടെ പേർ	ജനസംഖ്യ	വിസ്തീർണ്ണം എത്ര ച. മൈ. എന്നു	ഷാപ്പുകളുടെ എണ്ണം	ഷാപ്പൊന്നിനു എത്ര ച. മൈൽ എന്നു	ഷാപ്പു ഒന്നിനു ജനസംഖ്യ
൧	തോവാള	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨	അഗസ്തീശ്വരം	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൩	ഇരണിയൽ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൪	കൽക്കുളം	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൫	വിളവൻകോട	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൬	നെയ്യാററിൻകര	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൭	തിരുവനന്തപുരം താലൂക്ക ടൗൺ ഒഴികെ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൮	ടി ടൗൺ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൯	നെടുമങ്ങാട	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൦	ചിറയിൻകീഴ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൧	കൊല്ലം ടൗൺ കച്ചേരിയും ഉൾപ്പെടെ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൨	കൊട്ടാരക്കര	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൩	പത്തനാപുരം	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൪	ചെങ്കോട്ട	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൫	കുന്നത്തൂർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൬	കരുനാഗപ്പള്ളി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൭	കാർത്തികപ്പള്ളി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൮	മാവേലിക്കര	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൯	ചെങ്ങന്നൂർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨൦	തിരുവല്ലാ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨൧	അമ്പലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ പകുതി ഒഴികെ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨൨	ആലപ്പുഴ ടൗൺ ആലപ്പുഴ പകുതി മുഴുവൻ ഉൾപ്പെടെ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨൩	കോട്ടയം	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨൪	ചങ്ങനാശേരി പീരുമേടിന്റെ ഭാഗം ഉൾപ്പെടെ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨൫	ഏററുമാനൂർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨൬	മീനച്ചൽ പീരുമേടിന്റെ ശേഷം ഉൾപ്പെടെ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	ആകെ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

പട്ടിക സി.

[illegible] പ്രദേശങ്ങളിൽ
[illegible]
[illegible]

പ്രദേശങ്ങൾ	[illegible]	൨ [illegible]	൩ [illegible]	൪ ൫ [illegible]	൬ [illegible]	[illegible]		
						[illegible]	[illegible]	[illegible]
ചേർത്തല (ആലപ്പുഴ ടൌണിലുൾപ്പെട്ട [illegible])	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]
വൈക്കം	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	..	[illegible]	[illegible]
മൂവാറ്റുപുഴ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	.	[illegible]	[illegible]
തൊടുപുഴ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	..	[illegible]	[illegible]
കുന്നത്തുനാട് (എടപ്പള്ളിയും വാഴക്കുളവും ഉൾപ്പെടെ)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]
ആലങ്ങാട്	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	..	[illegible]	[illegible]
പറവൂർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	..	[illegible]	[illegible]
ദേവികുളം (പീരിമേടിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഉൾപ്പെടെ)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
ആകെ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	..	[illegible]	[illegible]

(A true translation),

K. CHIDAMBARA VADHYAR,
Head Translator to Government.

തിരുവിതാംകോട്ട ഗവർൺമെണ്ട് പ്രൊസീഡിംഗ്സ്

൧. പ്രജാസഭയുടെ സപ്തമ യോഗത്തിൽ തോവാള താലൂക്ക മെംബർ മിസ്റ്റർ എം. ശിവതാണുപിള്ളയും കൽക്കുളം താലൂക്ക മെംബർ മിസ്റ്റർ എം. സി. മാദേവൻപിള്ളയും ബോധിപ്പിച്ച നിവേദനങ്ങളും അവയ്ക്കു ദിവാന്റെ മറുപടിയും.

൨. ഹൈക്കോട്ട് രജിസ്ത്രാർ ൧൦൮൬-ാം വർഷം ജൂലൈ ൨൫-ാം ജി. ൧൪൭൮-ാം നമ്പരിൽ അയച്ച ലട്ടറും,

൩. ഹൈക്കോട്ട രജിസ്ത്രാർ ൧൦൮൬-ാം വർഷം അക്ടോബർമാസം ൨൭-ാം ൫൩൦൨/C. S നമ്പരിൽ അയച്ച ലട്ടറും വായിച്ചു.

൧൦൮൬-ാം വർഷം മേടമാസം ൨൨-ലെ G. ൨൯൭൬-ാം നമ്പർ ഗവർൺമെണ്ട ആജ്ഞയും കൂടി വായിച്ചു.

ചില്ലറ വ്യവഹാരങ്ങൾ തീർച്ചക്കായി കോട്ടിലേക്ക കൊണ്ടുപോകുന്നതുകൊണ്ടു ജനങ്ങൾക്കു വലുതായ അസൌകര്യത്തെയും പണം നഷ്ടത്തെയും സഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന മേൽ പറഞ്ഞ മെംബർമാർ കഴിഞ്ഞ പ്രജാസഭായോഗത്തിൽ വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു. ആ നഷ്ടക്കിയമായ ചിലവിനെ പേടിച്ചു അനേകം കേസുകളെ കോട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാതെ ഇല്ലാ. ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഫലം കുറ്റങ്ങളുടെ ഒരു വർദ്ധനയാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു ൫൦ രൂപാ വരെ വിലയുള്ള സിവിൽ കേസുകളെ എടുത്തു തീർച്ചയാക്കുന്നതിനു അധികാരപ്പെടുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെയും ഗ്രാമ മുൻസിഫ്മാരേയും നിയമിക്കണം എന്നു മെംബർമാർ നിർദ്ദേശിച്ചു. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചു ഹൈക്കോട്ടിലേക്ക എഴുതിചോദിച്ചു. ഹൈക്കോട്ടിലെ അഭിപ്രായം മേൽ വായിച്ചതായ രജിസ്ത്രാരുടെ ലട്ടറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഹൈക്കോട്ടുകാർ മുമ്പിലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും മേൽവായിച്ചതായ ഗവർൺമെണ്ട ആജ്ഞയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതും കാരണങ്ങളാൽ ഗ്രാമ മുൻസിഫ് ഏർപ്പാട തിരുവിതാംകോട്ടിലെ അവസ്ഥഭേദങ്ങൾക്ക യോജിച്ചതല്ലാ എന്നു ഗ്രാമ മുൻസിഫമാരെ നിയമിക്കുന്ന സംഗതിയെക്കുറിച്ചു ഹൈക്കോട്ട ജഡ്ജിമാർ ഐകകണ്ഠ്യേന അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

താഴെ വിവരിക്കുന്ന കാരണങ്ങളാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു ഏർപ്പാടും തിരുവിതാംകോട്ടിൽ വിജയവത്തായിരിക്കാൻ ഇടയില്ലാ എന്നു മിസ്റ്റർ ആർ. വീരരാഘവയ്യങ്കാർ ഒഴിച്ചു ചീഫ് ജസ്റ്റിസും മറ്റു ജഡ്ജിമാരും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു നിയമിക്കുന്ന സംഗതിയെക്കുറിച്ചു അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ആ കാരണങ്ങളാവിതു (എ) പഞ്ചായത്തു സംഘമായി ചേരുന്നതിനു ചാരിത്രവാന്മാരായ യോഗ്യതയുള്ള ആളുകൾ ലഭ്യമല്ലാതിരിക്കാം. അവരെ ലഭിച്ചാൽ പ്രതിഫലം കൂടാതെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനു അവർ മനസ്സുള്ളവരല്ലാതിരിക്കാം (ബി) കോട്ടുകളിൽ വ്യവഹാരത്തിനു ചെല്ലുന്ന ജനങ്ങൾക്ക നിയമശാസ്ത്രം പരിശീലിച്ചിട്ടുള്ള ജഡ്ജിമാർ വക്കീലന്മാരുടെ സഹായത്തോടുകൂടി നീതി നടത്തിക്കൊടുത്തുവരുന്നതായിട്ടാകുന്നു അവർ ഇതേവരെ പരിചയിച്ചിട്ടുള്ളതു. അതുകൊണ്ടു സാമാന്യന്മാർ അദ്ധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തു കോട്ടുകളിൽ അവർ മനസ്സോടെ ചെല്ലും എന്നുള്ളതു സംഭവ്യമല്ലാ (സി) കോട്ടുകളിൽ ഫയലാകുന്ന വ്യവഹാരങ്ങളെയും അപ്പീലുകളെയും കക്ഷികളുടെ അപേക്ഷയിന്മേൽ മദ്ധ്യസ്ഥംതീർച്ചക്കായി ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനു സിവിൽ നടപടി നിയമത്തിൽ ഇപ്പോഴെ വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടു. വ്യവഹാരത്തിനായി കോട്ടിൽ ചെല്ലുന്ന കക്ഷികൾ ഈ വ്യവസ്ഥകളെ പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗിച്ചു കാണപ്പെടുന്നില്ലാ എന്നുള്ള സംഗതി പഞ്ചായത്തു കോട്ടുകളുടെ ആവശ്യകതയെ തിരുവിതാംകോട്ടിലെ ജനസമൂഹം വാസ്തവത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടൊ എന്നുള്ള ശങ്കയെ ജനിപ്പിക്കുന്നു. (ഡി) പഞ്ചായത്തുകാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടുക സാക്ഷികളെ ഹാജരാക്കുന്നതിനു പ്രൊസസ്സുകൾ അയക്കുക പഞ്ചായത്തു കോട്ടുകളിലെ തീർപ്പുകളെ നടത്തിക്കുക അവരുടെ റിക്കാട്ടുകളെയും മറ്റും സൂക്ഷിക്കുക ഈ ജോലികളെല്ലാം ഡിസ്ത്രിക്ട മുൻസിഫമാരെ ഏല്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിലേക്ക ഒരു കൂട്ടം കൂടുതൽ എഴുത്തുകാരും ശിപായിമാരും വേണ്ടിയിരിക്കും. ഇതിനും പുറമെ ഈ മുൻസിഫമാർക്ക കൂടുതൽ ജോലിയെയും ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്നു. ഈ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ജഡ്ജി മിസ്റ്റർ വീരരാഘവയ്യങ്കാരുടെ പ്രധാന പട്ടണങ്ങളിൽ ശേഷിയുള്ള ആളുകളെ കിട്ടുന്നതു പ്രയാസമില്ലാതിരിക്കുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടു പ്രധാനപട്ടണ

ണ്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ഏർപ്പാടിനെ നടപ്പാക്കി പരിശോധിച്ചു നോക്കേണ്ടതു തന്നെ എന്ന വിചാരിക്കുന്നു. പഞ്ചായത്തു കോട്ടുകൾ അവരുടെ അധികാരത്തിന്ന മാത്രം ക്ലിപ്തപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്നും അവർ തീരുമാനം ചെയ്യുന്ന വ്യവഹാരത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനു അവരെ അധികാരപ്പെടുത്തേണ്ടതാകുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

അതിന്മേൽ ചെയ്ത ഉത്തരവു നമ്പർ ൭൧, ൻ൭. തിരുവനന്തപുരം,

൧൧൦൫ ഡിസംബർ ൧൩൹.

ഗ്രാമ മുൻസിഫ് ഏർപ്പാട തിരുവിതാംകോട്ടിലേക്കു യോജിച്ചതല്ലാ എന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തിൽ ഹൈക്കോട്ടുകാരുമായി ഗവർൺമെണ്ടു പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുകയും മേലെ വായിച്ച ഗവർൺമെണ്ടാജ്ഞയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആജ്ഞകളെത്തന്നെ അവലംബിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

൨. തിരുവിതാംകോട്ടിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കോട്ടുകൾ നടപ്പാക്കുന്നതു ഫലവത്തായിരിക്കുമോ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചു ഹൈക്കോട്ടിലെ ജഡ്ജിമാരിൽ ഭൂരിപക്ഷക്കാർക്കും ഉള്ളതായ ആശങ്കകൾ ഗവർൺമെണ്ടിനു തീരെ ഇല്ലാതില്ലാ എന്നിരിക്കിലും സിവിൽ കോട്ടുകളിൽ ചില്ലറ വ്യവഹാരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ ഗണനീയമായ വിധത്തിൽ കുറയ്ക്കുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള വ്യവഹാരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന താമസത്തെയും ചിലവിനെയും തീരെ കുറവാക്കുന്നതും ആയ വല്ല ഏർപ്പാടും നടപ്പാക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന ഗവർൺമെണ്ട് ഉൽകണ്ഠിതമായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു മിസ്റ്റർ വീരരാഘവയ്യങ്കാർ പ്രകടിപ്പിച്ച അഭിപ്രായത്തിൽ യോജിക്കുന്നതിനു ഗവർൺമെണ്ടു പ്രവണമായിരിക്കുകയും, ഏതാനും പരിമിതങ്ങളായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു ഏർപ്പാടിനെ നടപ്പാക്കി പരിശോധിക്കാവുന്നതാണെന്നു വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിലേക്കു ൧൧൦൩-ാം വർഷത്തിലെ ൭-ാം നമ്പർ മദ്രാസു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു റിഗ്ഗുലേഷന്റെ രീതിയിലുള്ള ഒരു നിയമം നടപ്പാക്കേണ്ടതു ആവശ്യം ആകുന്നു. ഇതു അനുസരിച്ചുവേണ്ട പ്രവൃത്തി ലജിസ്ലേറ്റിവു ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിൽ നടത്തുന്നതാകുന്നു.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,

എം. രാജരാജവർമ്മ,

ഗവർൺമെണ്ട് അണ്ടർ സിക്രട്ടറി

ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ തോവാള താലൂക്ക മെംബർ മ. രാ. രാ. എം. ശിവതാണുപിള്ള അവർകൾക്ക

ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ കൽക്കുളം താലൂക്ക മെംബർ മ. രാ. രാ. എം. സി. മാതേവൻപിള്ള ബി. എ. അവർകൾക്ക.

ഹൈക്കോട്ടിലേക്ക

ഗസറ്റിലേക്ക

(True translation)

K. Chidambara Vadhyar,
Head Translator to Government.

തിരുവിതാംകോട്ട ഗവർമ്മെണ്ട് പ്രൊസീഡിംഗസ.

ഹൈക്കോട്ടിൽ നിന്നു ൧൦൮൭ ആം ആണ്ട് മകരം ൧൭-ാം തീയതി ൧൪൫൪ C. S. നംബർ കത്തോടുകൂടി അയച്ച ൧൦൮൬-ാമാണ്ടത്തെക്കുറിച്ചു സിവിൽ നീതിഭരണത്തെ പ്പറ്റിയുള്ള റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചു.

അഡിഷനൽ ചെയ്ത ഉത്തരവു. നംബർ J. ൧൦൫. തിരുവനന്തപുരം ൧൯൧൨ ജനുവരി ൨൯-

നീതിസ്ഥാനങ്ങൾ.

൧൦൮൬-ാമാണ്ടു ഇടവമാസത്തിൽ കോട്ടുകളുടെ അധികാരാതിർത്തികളെ ഭേദപ്പെടുത്തിയതു നിമിത്തം കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്ട് കോട്ടിൽ കിടന്നിരുന്ന വലുതായ കുടിശ്ശിഖ ജോലിയെ തീർക്കുന്നതിലേക്കായി തൽക്കാലമായി ൧൦൮൭-ാമാണ്ടു തുലാമാസം ൧൯-ാം മുതൽ ഒരു കൊല്ലത്തേക്കു കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്ട് കോട്ടിൽ രണ്ടാം ജഡ്ജിയും അഡിഷണൽ സെഷ്യൻസ് ജഡ്ജിയും ആയ ഒരു ജഡ്ജി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. പീരുമേട്ട താലൂക്ക രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ ഡിസ്ട്രിക്ട് മുൻസിപ്പുകോട് വേനൽക്കാലത്തെ കോട്ടടപ്പു കഴിഞ്ഞു കോട്ട തുറന്ന തീയതി മുതൽ വീണ്ടും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. അവിടത്തെ ഒന്നാംക്ലാസ് മാജിസ്ട്രേട്ടിനെത്തന്നെ മുൻസിഫായി കൂടിയും നിയമിച്ചു.

൨. തലേയാണ്ടവസാനത്തിൽ ൩൯ സിവിൽ കോട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുതയാണ്ടിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ദിവസത്തിൽ ൪൦ സിവിൽകോട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

൩. പ്രസ്തുതവഷത്തിൽ മിസ്റ്റർ എം. കെ. രാമചന്ദ്രരായരും മിസ്റ്റർ എഫ്. ജെ. ആർ വിഹണ്ടും അവധിയിൽ ഇരുന്ന കാലത്തു രണ്ടു അവസരങ്ങളിൽ മിസ്റ്റർ എ. എം. മുത്തുനായകം പിള്ള ഹൈക്കോട്ടിൽ പ്യൂണി ജഡ്ജിയായി കാര്യംവിചാരിച്ചു. മിസ്റ്റർ കെ. പി. ശങ്കരമേനവൻ അവധിയിൽ പോയിരുന്ന സമയത്തു ഡിസ്ട്രിക്ടും സെഷ്യൻസും ജഡ്ജിയായ മിസ്റ്റർ ആർ. വീരരാഘവയ്യങ്കാർ പ്യൂണി ജഡ്ജിയായി കാര്യംവിചാരിച്ചു.

സാമാന്യേന വ്യവഹാരം.

൪. പ്രസ്തുതവഷത്തിൽ ആദ്യവ്യവഹാരമായും അപ്പീലായും പുതുതായി വന്നിട്ടുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളെ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പട്ടിക കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യവ്യവഹാരത്തിലും അപ്പീലിലും രണ്ടു ഇനങ്ങളിലും തലേയാണ്ടത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ കേസുകൾ പതിഞ്ഞിരുന്നു.

ആണ്ടു	ആദ്യവ്യവഹാരങ്ങൾ			അപ്പീലുകൾ			ആകെ മൊത്തം
	മുൻസിഫ കോട്ടുകൾ	ഡിസ്ട്രിക്ട കോട്ടുകൾ	ആകെ	ഡിസ്ട്രിക്ട കോട്ട	ഹൈക്കോട്ട	ആകെ	
൧൦൮൬	൪൦,൭൩൦	൫൮൨	൪൧,൩൧൨	൧,൩൩൨	൩൨൭	൧,൬൫൯	൪൨,൯൭൧
൧൦൮൭	൪൭,൩൮൭	[illegible]	൪൨,൨൭൭	൩,[illegible]	[illegible]	[illegible]	൪൩,[illegible]

ആദ്യവ്യവഹാരം.

൫. മുൻസിഫ് കോട്ടുകൾ. പ്രസ്തുതവഷത്തിൽ പതിഞ്ഞ കേസുകളുടെ എണ്ണം ൪൦,൭൩൦-ൽ നിന്നു ൪൧,൬൫൯ ആയിക്കൂടി കൂടുതൽ മുഴുവനും (അദാലത്ത്) സാധാരണ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ആയിരുന്നു. അവയുടെ എണ്ണം ൧൦൮൬-ാമാണ്ടിൽ ൩൫,൨൩൦ ആയിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുതവഷത്തിൽ ൩൬,൧൭൫ ആയിരുന്നു. കുടിശ്ശിഖ കിടന്നതും വീണ്ടും ചേർക്കപ്പെട്ടതും ഉൾപ്പെടെ പ്രസ്തുതവഷത്തിൽ തീച്ച ചെയ്യേണ്ടതായി ൩൨,൦൨൩ സാധാരണകേസുകളും ൩൪,൫൩൨ സ്മാൾക്കാസുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ൨൫,൩൧൪ സാധാരണ കേസുകളും ൩൪,൧൩൯ സ്മാൾക്കാസ് കേസുകൾ തീച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇതുവിധം തീച്ച തലേ ആണ്ടത്തെക്കാൾ ൧൪൨൩ കേസുകൾ കുറവാകുന്നു. തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട കേസുകളുടെ എണ്ണം തീരുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതായി ഉണ്ടായിരുന്ന കേസുകളുടെ മൊത്തം തുകയുടെ ൫൦-൩ ശതമാനം ആകും.

ആയിരുന്നു. എതിർവാദം ഉണ്ടായിരുന്ന സാധാരണ കേസുകളും സ്മാൾക്കാസുകളും തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതു ആകെ തീരുമാനിച്ച കേസുകളുടെ ൧൦൦-നു ൩൭-ം ൧൨ വീതം ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ... നിന്നു ... ആയി. ഒരു കൊല്ലത്തിനു മേൽ രണ്ടു കൊല്ലം കിട്ടിയ ... നിന്നു ... ആയി. തീരുമാനിക്കാതെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്ന കേസുകളുടെ എണ്ണം ... നിന്നു ... ആയി കൂടി. എന്നാൽ രണ്ടു കൊല്ലത്തിലധികം കാലമായി തീരുമാനിക്കാതെ ... കേസുകളുടെ എണ്ണം ... നിന്നു ... ആയി കുറഞ്ഞു. (തീർപ്പു ചെയ്യപ്പെട്ട) എതിർവാദം ഉള്ള കേസുകൾ വിസ്താരത്തിൽ കിടന്നിട്ടുള്ള സമയം ശരാശരി ൭ മാസവും ൧൦ ദിവസവും ആയിരുന്നതു ൬ മാസവും ൨൦ ദിവസവും ആയും, എതിർവാദമില്ലാത്ത കേസുകൾ വിസ്താരത്തിൽ കിടന്നിരുന്ന സമയം ശരാശരി ൧ മാസവും ൨൧ ദിവസവും ആയിരുന്നതു ൧ മാസവും ൧൮ ദിവസവും ആയും കുറഞ്ഞു.

൩. ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടുകൾ. ഫയലാക്കിയ കേസുകളുടെ എണ്ണം തലേവർഷത്തിൽ ... സാധാരണ കേസുകളും ... സ്മാൾക്കാസുകളും ആയിരുന്നതു പ്രസ്തുത വർഷത്തിൽ ... സാധാരണ കേസുകളും ... സ്മാൾക്കാസുകളും ആയി കൂടി. സാധാരണ കേസുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കൂടുതൽ മുഴുവനും കോട്ടയത്തു പുതുതായി സ്ഥാപിച്ച കോർട്ടിൽ ആയിരുന്നു. കുടിശ്ശിഖ ഉൾപ്പെടെ തീരുമാനിക്കേണ്ടതിനായി ... സാധാരണ കേസുകളും ... സ്മാൾക്കാസുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ ... സാധാരണ കേസുകളും ... സ്മാൾക്കാസുകളും ഇപ്രകാരം ആകെ ... കേസുകൾ തീർപ്പു ചെയ്യപ്പെട്ടു. തീർപ്പു ചെയ്ത കേസുകൾ ആകെയുള്ള കേസുകളുടെ ൧൦൦-നു ... വീതം ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതു ൧൦൮൭-ാമാണ്ടിൽ ൧൦൦-നു ... വീതം ആയിരുന്നു. തീർപ്പു ചെയ്യപ്പെട്ട കേസുകളുടെ എണ്ണം ... നിന്നു ... ആയി കുറഞ്ഞു. എന്നാൽ അതു തന്നാണ്ടു വാസ്തവത്തിൽ ഫയലാക്കിയ കേസുകളുടെ എണ്ണത്തെക്കാൾ ... കൂടുതലും ആയിരുന്നു. എതിർവാദം നടത്തപ്പെട്ട സാധാരണ കേസുകൾ തീർപ്പു ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവ ആകെപ്പാടെ തീർപ്പു ചെയ്യപ്പെട്ട കേസുകളുടെ ൧൦൦-നു ... വീതവും അപ്രകാരം ഉള്ള സ്മാൾക്കാസുകൾ തീർപ്പു ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവ ആകെപ്പാടെ തീർപ്പുചെയ്യപ്പെട്ട കേസുകളുടെ ൧൦൦-നു ... വീതവും ആയിരുന്നു. സാധാരണ കേസുകളിൽ കുടിശ്ശിഖ ... നിന്നു ... ആയി കുറയുകയും എന്നാൽ സ്മാൾക്കാസുകളിൽ കുടിശ്ശിഖ ... നിന്നു ... ആയി കൂടുകയും ചെയ്തു. രണ്ടു കൊല്ലത്തിലധികം കാലമായി കിടക്കുന്ന കേസുകൾ ... നിന്നു ... ആയും ഒരു കൊല്ലത്തിനു മേലായും രണ്ടു കൊല്ലത്തിൽ കുറവായും കിടക്കുന്ന കേസുകൾ ... നിന്നു ... ആയും കൂടി. (തീർപ്പുചെയ്യപ്പെട്ട) എതിർവാദം നടത്തപ്പെട്ടിരുന്ന കേസുകൾ വിസ്താരത്തിൽ കിടന്ന ശരാശരി സമയം തലേയാണ്ടിലേത്തതുപോലെ തന്നെ ... മാസവും ... ദിവസവും ആയിരുന്നു. എന്നാൽ എതിർവാദം ഇല്ലാത്ത കേസുകളുടെ ശരാശരി സമയം ൭ മാസവും ... ദിവസവും ആയിരുന്നതു ... മാസവും ... ദിവസവും ആയി കൂടി.

൪. മുൻസിഫ് കോർട്ടുകളിലും ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടുകളിലും ആവൃത്തിപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കൂടുതൽ മുഴുവനും സ്ഥാവരവസ്തു സംബന്ധമായ കേസുകളിൽ ആയിരുന്നു; എന്നു നിരൂപിച്ചിരിക്കുന്നു.

൫. അമിതമായി ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ജഡ്ജിമാർക്കും മുൻസിഫന്മാർക്കും ൧൦൮൪-മാണ്ടത്തെ ൨-ം റെഗുലേഷൻ ആയ പുതിയ സിവിൽകോർട്ട് റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ചു മുൻസിഫന്മാർക്കു സ്മാൾക്കാസുകൾ സംബന്ധിച്ചു കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ കൊടുത്തതുകൊണ്ടും നിശ്ചിതമായ അധികാരാതിർത്തികളോടുകൂടി സിവിൽ കോർട്ടുകളുടെ എണ്ണത്തെ കൂട്ടിയതുകൊണ്ടും മതിയായിടത്തോളം ആശ്വാസം സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാ എന്നു ഹൈക്കോടതി നിരൂപിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു നിബന്ധമായി കേസുകൾ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള കോർട്ടുകൾക്കു ശ്രമപരിഹാരാർത്ഥമായി കോർട്ടുകളുടെ അധികാരാതിർത്തികളെ വീണ്ടും ഭേദപ്പെടുത്തി ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തേണ്ടതു ആവശ്യമാണെന്നു ഹൈക്കോടതി വിചാരിക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഗവർന്മെന്റു പ്രത്യേകമായി ആലോചിച്ചുവരുന്നുണ്ട് (൧൦൮൭-ം വർഷം നവംബർമാസം ൨൧-നു-ലെ J. ... -ം നമ്പർ ഗവർന്മെന്റാജ്ഞ നോക്കുക.)

൬. വിധിനടത്തു. വിധിനടത്തിപ്പിനുള്ള അപേക്ഷകൾ കുടിശ്ശിഖ ഉൾപ്പെടെ മുൻസിഫ് കോർട്ടുകളിൽ ... അപേക്ഷകളും ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടുകളിൽ ... അപേക്ഷകളും തീരുമാനിക്കേണ്ടതിനായി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവയിൽ മുൻസിഫ് കോർട്ടുകളിൽ ... അപേക്ഷകളും ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടുകളിൽ ... അപേക്ഷകളും തീരുമാനിക്ക-

പ്പെട്ട ഡിസ്ത്രിക്ട് കോട്ടുകളിൽ, സാധാരണവ്യവഹാരങ്ങളിൽ വിധിനടത്തിപ്പിനുള്ള അപേക്ഷകൾ തീർമാനത്തിനായി കിടന്ന സമയത്തിന്റെ ശരാശരി ൬൦ ദിവസത്തിൽനിന്നു ൫൭ ദിവസമായി കുറഞ്ഞു. എന്നാൽ സ്മാൾകാസ്കോടതികളുടെ സംഗതിയിൽ അപ്രകാരമുള്ള ശരാശരി ൬൨ ദിവസത്തിൽനിന്നു ൭൫ ദിവസമായി കൂടി. മുൻസിഫ്കോട്ടുകളിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇനത്തിലുള്ള സമയത്തിന്റെ ശരാശരി ൩൪ ദിവസത്തിൽനിന്നു ൩൧ ദിവസം ആയി കുറയുകയും രണ്ടാമത്തെ ഇനത്തിലുള്ള കേസുകൾക്കുള്ള സമയത്തിന്റെ ശരാശരി തലെ ആണ്ടത്തേപ്പോലെ ൨൭ ദിവസമായിത്തന്നെ ഇരിക്കയും ചെയ്തു. വിധിനടത്തിപ്പിൽ ഈടായ ഇക ഡിസ്ത്രിക്ട് കോട്ടുകളിൽ ൩,൯൭,൦൬൭ രൂപായിൽനിന്നു ൪,൩൮,൨൯൨ രൂപായിട്ടു കൂടുകയും എന്നാൽ മുൻസിഫ്കോട്ടുകളിൽ അപ്രകാരമുള്ള തുക ൭,൦൨,൫൬൩ രൂപായിൽനിന്നു ൬,൨൦,൧൯൯ രൂപായായി കുറയുകയും ചെയ്തു. നടവിൽ പാസ്സാക്കപ്പെട്ട വിധികടെ ഒരു തുക എണ്ണം ൧൦൭൭-മാണ്ടിൽ ൭൬൦ ആയിരുന്നു. ഒന്നാണ്ടിൽ ഒഴിച്ച ശേഷിച്ചതായ സ്വാബവസ്തുക്കൾ വിററതായി കേസുകളുടെ എണ്ണം ൧൩൭൧-ൽ നിന്നു ൧൭൪൨ ആയി കൂടി.

൧൪. പലവക ഹർജികൾ, വിധിനടത്തിപ്പു സംബന്ധമായി ഡിസ്ത്രിക്ട് കോട്ടുകളിൽ ൨,൬൫൭ പലവകഹർജികളും മുൻസിഫ്കോട്ടുകളിൽ ൧൭,൨൯൭ പലവകഹർജികളും തീർച്ചയാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ആണ്ടവസാനത്തിൽ ഡിസ്ത്രിക്ട് കോട്ടുകളിൽ ൬൯ ഹർജികളും മുൻസിഫ്കോട്ടുകളിൽ ൫൩൭ ഹർജികളും തീർച്ചയാകാതെ കിടന്നിരുന്നു. വിധിനടത്തിക്കൊടുക്കുന്നതിനായി ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ കോട്ടുകളിൽനിന്നു ൬൭ കേസുകളും കൊച്ചിസംസ്ഥാനത്തിലെ കോട്ടുകളിൽനിന്നു ൪൧൯ കേസുകളും കിട്ടിയിരുന്നു. ഈ സംസ്ഥാനത്തിലെ കോട്ടുകളിലുള്ള വിധികളെ നടത്തിക്കുന്നതിനായി ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ കോട്ടുകളിലേക്ക ൭൩ വിധികളും കൊച്ചിസംസ്ഥാനത്തുള്ള കോട്ടുകളിലേക്ക ൧൭ വിധികളും അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിധിനടത്തിപ്പു സംഗതികളിൽ അല്ലാതെയുള്ള പലവക ഹർജികൾ ആയി ഡിസ്ത്രിക്ട് കോട്ടുകളിൽ ൧൭,൦൯൦ ഹർജികളും മുൻസിഫ്കോട്ടുകളിൽ ൧,൮൭,൭൭൮ ഹർജികളും തീർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ആണ്ടവസാനത്തിൽ ഡിസ്ത്രിക്ട്കോട്ടുകളിൽ ൭൪ ഹർജികളും മുൻസിഫ്കോട്ടുകളിൽ ൭൫൨ ഹർജികളും തീർച്ചയാകാതെ കിടന്നിരുന്നു.

അപ്പീൽവ്യവഹാര

൧൫. ഡിസ്ത്രിക്ട്കോട്ടുകൾ പ്രസ്തുതവൎഷത്തിൽ ൨൭൭൦ മുറക്കുള്ള അപ്പീലുകളും ൨൨ ക്രാസ് അപ്പീലുകളും ൧൭൭ ഉത്തരവിന്മേൽഅപ്പീലുകളും ഇപ്രകാരം ആകെ ൨,൯൬൯ അപ്പീലുകൾ ഫയലാക്കിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞവൎഷം ഉൾപ്പെടെ ൪,൬൭൨ അപ്പീലുകൾ തീർമാനിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ഇവയിൽ ൨,൯൭൭ എണ്ണം തീർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞാണ്ടത്തേക്കാൾ ൩൯൩ എണ്ണം കൂടുതൽ കേസ്സുകൾ തീർമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അവ ആകെ തീർമാനിക്കേണ്ടവയിൽ നൂറിനു ൬൨ വിതമെ ആയിരുന്നൊള്ളു. തലെ ആണ്ടിൽ ആകട്ടെ ഒരു ശരാശരി നൂറിനു ൬൭ വീതം ആയിരുന്നു. മുറയ്ക്കുള്ള അപ്പീലുകൾ തീർച്ചയായി കിടന്ന കാലദൈൎഘ്യം ശരാശരി ൭ മാസവും ൨൨ ദിവസവും ആയിരുന്നതു ൭ മാസവും ൬ ദിവസവും ആയിട്ടും ക്രാസ് അപ്പീലുകൾക്കുള്ള കാലദൈൎഘ്യം ശരാശരി ൯ മാസവും ൩ ദിവസവും ആയിരുന്നതു ൪ മാസവും ൨൨ ദിവസവും ആയിട്ടും കുറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഉത്തരവിന്മേലുള്ള അപ്പീലുകളുടെ തീർച്ചക്കുള്ള കാലദൈൎഘ്യം ശരാശരി സ്വല്പം കൂടി; അതായതു ൩ മാസവും ൭ ദിവസവും ആയിരുന്നതു ൩ മാസവും ൧൦ ദിവസവുമായി കൂടി. കഴിഞ്ഞവ ഒഴികെ മൂന്നാണ്ടിലെക്കാൾ കൂടി അധികമായിട്ടു മൂന്നാണ്ടിൽ ൧,൩൩൯ കേസുകൾ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നതു പ്രസ്തുതവൎഷത്തിൽ ൧൨൭൭ കേസുകൾ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഒരാണ്ടിനുമേൽ രണ്ടാണ്ടിനകം കാലമായി കിടന്നിരുന്ന അപ്പീൽ സംഖ്യ ൭൭ ൽ നിന്നു ൬൨ ആയിട്ടും കൂടി. ൧൦൮൬-മാണ്ടിലെപ്പോലെതന്നെ രണ്ടുകൊല്ലത്തിലധികം കാലമായി തീർച്ചയാകാതെ കിടപ്പുള്ളതായി യാതൊരു അപ്പീൽകേസും ഇല്ലാതിരുന്നു.

൧൬. ഹൈക്കോട്ട്, പ്രസ്തുതവൎഷത്തിൽ ൩൭൭ അപ്പീലുകളും ൩൯൪ ഉത്തരവിന്മേൽ അപ്പീലുകളും ഫയലായിരുന്നു. ൧൦൮൬-മാണ്ടിൽ ൩൭൭ അപ്പീലുകളും ൪൫൪ ഉത്തരവിന്മേൽ അപ്പീലുകളും ഫയലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞവൎഷത്തിലേവ ഉൾപ്പെടെ തീർമാനിക്കേണ്ടതായി മൊത്തം ൧,൩൭൭ അപ്പീലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവയിൽ ൭൪൧ എണ്ണം തീർമാനിക്കപ്പെട്ടു; ശേഷം ൬൩൬ എണ്ണം ശേഷിച്ചു. ൧൦൮൭ അപ്പീലുകൾ വിസ്താരത്തിൽ കിടന്ന കാലം ശരാശരി ൭ മാസവും ൨൦ ദിവസവും ൧൦൮൬-ൽ അപ്പീലുകൾ വിസ്താരത്തിൽ കിടന്ന കാലം ശരാശരി ൭ മാസം ൧൭ ദിവസവും ആയിരു-

ന്നു [illegible] യഥാക്രമം [illegible] മാസം [illegible] മാസവും ആയിരു
ന്നു. തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട അപ്പീലുകളിൽ [illegible] എണ്ണം ഫുൾ ബെഞ്ച് തീരുമാനിച്ചവ
യാകുന്നു. [illegible] പുനഃപരിശോധന ഹർജികളും [illegible] ഉത്തരവിന്മേലുള്ള അപ്പീലുകളും [illegible] ക്രാസ്
അപ്പീലുകളും [illegible] ഉൾപ്പെടെ [illegible] സിവിൽ പലവക ഹർജികളും പ്രസ്തുത
വർഷത്തിൽ [illegible]. പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ [illegible] റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ച്
[illegible] രണ്ടു കേസുകളും കിട്ടി. അവയിൽ ഒന്നു തീർച്ചയാക്കപ്പെട്ടു.

[illegible]. വേലയുടെ ഗുണം. മുൻസിഫ്മാരുടെ തീർച്ചകളിൽ നിന്നും അപ്പീൽ ബോധിപ്പി
ക്കപ്പെട്ടവയുടെ ശരാശരി [illegible] നിന്നു [illegible] ആയി കൂടി. സ്ഥിരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട
മുൻസിഫ്‌കോർട്ടുവിധികളുടെ ശതമാനാംശം തലെയാണ്ടിൽ [illegible] ആയിരുന്നതു പ്രസ്തുതവർഷ
ത്തിൽ [illegible]. ഭേദപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വിധികളുടെ വീതം രണ്ടാണ്ടിലും ഒന്നുപോലെതന്നെ
[illegible] വീതം ആയിരിക്കയും ചെയ്തു. അസ്ഥിരപ്പെടുത്തപ്പെട്ടവയുടെ ശതമാന
ശം [illegible] നിന്നു [illegible] ആയി കൂടി. മുൻസിഫ്മാരുടെ വിധികളിന്മേൽ രണ്ടാം അപ്പീലു
കൾ ഹൈക്കോർട്ട് കഴിഞ്ഞകൊല്ലം [illegible] മുൻസിഫ് വിധികളെ ശരിവച്ചിരിക്കെ പ്രസ്തുതവർഷ
ത്തിൽ [illegible] വിധികളെ ശരിവച്ചു.

ഡിസ്ത്രിക്റ്റ് കോർട്ടുകളുടെ വിഷയത്തിൽ ഡിസ്ത്രിക്റ്റ് കോർട്ടുകളുടെ അപ്പീൽ വിധികളിന്മേ
ൽ ബോധിപ്പിക്കപ്പെട്ട രണ്ടാം അപ്പീലുകളുടെ ശതമാനാംശം [illegible] ആയിരുന്നതു [illegible] ആ
ണ്ടും അപ്പീൽ ബോധിപ്പിക്കപ്പെട്ട അപ്പീൽ വിധികളുടെ ശതമാനാംശം [illegible] നിന്നു [illegible]
[illegible] അപ്പീലുകളുടെ സംഗതിയിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയതും ഭേദപ്പെടുത്തി
യതും അസ്ഥിരപ്പെടുത്തിയതും ആയവയുടെ ശതമാനാംശം യഥാക്രമം [illegible]
ആയിരുന്നു. [illegible] യഥാക്രമം [illegible] ആയിരുന്നു. രണ്ടാം അ
പ്പീലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ശതമാനാംശം പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ [illegible] തലെ
ആണ്ടിൽ [illegible] ആയിരുന്നു.

[illegible]. സർക്കാർ വ്യവഹാരങ്ങളും അപ്പീലുകളും. ഡിസ്ത്രിക്റ്റ് കോർട്ടുകളിൽ ഗവർന്മെണ്ട
[illegible] കക്ഷിയായുള്ള വ്യവഹാരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞകൊല്ലത്തിൽ [illegible] വ്യവഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരു
ന്നിടത്ത പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ [illegible] വ്യവഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മുൻബാക്കി ഉൾപ്പെടെ
[illegible] കേസുകൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. അവയിൽ [illegible] എണ്ണം തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു
[illegible] സംഗതിയുടെ ഗുണദോഷം അനുസരിച്ചു തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു; അതിൽ [illegible]
ഗവർന്മെണ്ടിനു അനുകൂലമായും [illegible] എതിരായും തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു. ഹൈക്കോർട്ടിൽ
[illegible] അപ്പീലുകൾ ബോധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അവയിൽ [illegible] എണ്ണം തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട
[illegible] സംഗതിയുടെ ഗുണദോഷംപോലെ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടവ ആകുന്നു. അതിൽ
[illegible] ഗവർന്മെണ്ടിനു അനുകൂലമായും [illegible] പ്രതികൂലമായും തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടവ ആകുന്നു.

[illegible]. സാമാന്യം. പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റീസ് [illegible] സിവിൽകോർട്ടുകളെ പരി
ശോധിച്ചു. തലെആണ്ടിൽ അതുകൂടാതെ ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജിമാർ [illegible] കോർട്ടുകൾ പരിശോധിച്ചി
രുന്നു.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,

എ. ജെ. വീയറാ,

ഗവർന്മെണ്ട് ചീഫ് സെക്രിട്ടറി.

ഹൈക്കോർട്ട് രേജിസ്ട്രാർക്ക്

ഗസെട്ടിൽ ലക്ക

(True translation)

K. CHIDAMBARA VADHYAR,

Head Translator to Government.

തിരുവിതാംകോട്ട ഗവർൺമെണ്ട പ്രൊസീഡിംഗ്സ്.

൧൦൮൬-ാമാണ്ടത്തെ റിപ്പോർട്ടോടു കൂടി സംസ്കൃതകയ്യെഴുത്തു ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്യൂറേറ്റർ ൧൯൧൧ അക്ടോബർ ൧൩-ാം അയച്ച ൧൪൨-ാം നമ്പർ ലെട്ടർ വായിച്ചു.

അതിന്മേൽ ചെയ്ത ഉത്തരവ്. E. ൫൧-ാം നമ്പർ തിരുവനന്തപുരം ൧൯൧൨ ജനുവരി ൧൩-

റിക്കാർഡ് ചെയ്തു.

൨. തന്നാണ്ടിൽ ൫൦ രൂപാ ശമ്പളത്തിൽ കൂടുതലായി ഒരു പണ്ഡിതനേയും ൨൦ രൂപ ശമ്പളത്തിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരനേയും ക്യൂറേറ്ററുടെ ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിയമിച്ചു.

൩. ൧൦൮൫-മാണ്ടിൽ ൧൧,൩൦൦ ഗ്രന്ഥങ്ങളും പരിശോധിച്ചു അച്ചടിക്കാൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കെ പ്രസ്തുതവൎഷത്തിൽ ൧൨,൧൦൦ ഗ്രന്ഥങ്ങളും പരിശോധിച്ചു അച്ചടിക്കാൻ തയാറാക്കി, ൫൦൦ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അവസാന പ്രൂഫ് അംഗീകരിച്ചു അച്ചടിക്കാൻ അയച്ചു; വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടിയ 'തപതീസംവരണം' വിവരണത്തോടുകൂടിയ പരമാൎത്ഥസാരം, എന്നിരണ്ടു പുതിയപുസ്തകങ്ങളും ഒരു ഗ്രന്ഥാവലിയിൽ ൧൧-ാം ൧൨-ാം നമ്പരുകളും ആയി പ്രസിദ്ധം ചെയ്യപ്പെട്ടു.

൪. ക്യൂറേറ്റർ ൪൦ ദിവസം വെളിയിൽ സഞ്ചരിക്കയും ൨൦ കുടിവക ഗ്രന്ഥപ്പുരകൾ സന്ദൎശിക്കയും ചെയ്തു. പരിശോധിച്ച ഗ്രന്ഥപ്പുരകളിൽ പന്തളം രാജാവിന്റെ ഗ്രന്ഥപ്പുരയിലും ഇടപ്പള്ളി രാജാവിന്റെ ഗ്രന്ഥപ്പുരയിലും ഓരോന്നിൽ ൧൦൦൦ ത്തിലധികം കയ്യെഴുത്തു ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. കൊല്ലം താലൂക്കിൽ കടിയക്കോൽ മഠത്തിലെ കൃഷ്ണൻകേശവൻ നമ്പൂരിയുടെ വക ഗ്രന്ഥപ്പുരയിൽ ൫൦൦ ൽ അധികം കൈഎഴുത്തു ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. കുടിവക ഗ്രന്ഥപ്പുരകളിൽനിന്നു ൪൧൨൩൨ ഗ്രന്ഥങ്ങളുള്ള ൧൭൯ കൃതികൾ ക്യൂറേറ്റർ വാങ്ങുവാനി ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ കൈയെഴുത്തു ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നു ൩൦൦൦ ഗ്രന്ഥങ്ങളും പകൎത്തെടുത്തു ക്യൂറേറ്ററുടെ ഗ്രന്ഥപ്പുരയിൽ ചേൎക്കപ്പെട്ടു. മാന്യന്മാരായ കുടികൾ അവരുടെ കൈവശമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ വായ്പകൊടുത്തു ക്യൂറേറ്ററെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നു ഗവർൺമെണ്ട് സന്തോഷസമേതം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

൫. ശേഖരിച്ച കൈയെഴുത്തു പുസ്തകങ്ങളുടെ വിവരമായ പട്ടിക ക്യൂറേറ്റർ താമസിയാതെ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുമെന്നു ഗവർൺമെണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു.

൬. ഈ ഡിപ്പാൎട്ടുമെണ്ടിലുള്ള ചിലവു ൧൦൮൫-മാണ്ടു ൨൧൩൩ രൂപായായിരുന്നതു പ്രസ്തുതവൎഷത്തിൽ ൪൭൭൦ രൂപായായിരുന്നു.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം

എം. ജെ. വിയറ്,

ഗവർൺമെണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടേറി

൧. ക്യൂറേറ്റർക്കു
൨. ഗസെറ്റിലേയ്ക്കു

(A true translation)

K. CHIDAMBARA VADHYAR,

Head translator to Government.

തിരുവിതാംകോട്ട ഗവർൺമെണ്ട് പ്രൊസീഡിംഗ്സ്.

ആർക്കിയോളജി സൂപ്രർഇണ്ടെണ്ട് ൧൦൯൩-മാണ്ടത്തെ റിപ്പോർട്ട് സഹിതം ൧൯൧൮ ഒക്ടോബർ ൧൨-൹ അയച്ച ൨൫൩൦-ാം നമ്പർ ലെട്ടർ വായിച്ചു.

അതിന്മേൽ ചെയ്ത ഉത്തരവു, E. ൩൫൦-ാം നമ്പർ തിരുവനന്തപുരം ൧൯൧൯ ജനുവരി ൧൮-൹

റിക്കാർഡ് ചെയ്തു.

൧. തന്നാണ്ടിൽ "തിരുവിതാംകോട്ട ആർക്കിയോളജിക്കൽ സീരിസ്" എന്ന ഗ്രന്ഥമാലയിൽ ആറു ലക്കങ്ങൾ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇവയിൽ ഒടുക്കമുള്ള പാണ്ഡ്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ച ൩-ാം ലക്കത്തിൽ പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒടുക്കത്തെ മൂന്നാമത്തെ ആളിന്റെ ചരിത്രം പൂർണ്ണം ആയിരിക്കുന്നു.

൨. ൧൦൯൨-മാണ്ടിൽ ൧൧൧ ലേഖനങ്ങൾ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കെ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൧൫൭ ലേഖനങ്ങൾ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടു. സൂപ്രർഇണ്ടെണ്ട് തിരുവിതാംകോട്ട ൩൨ സ്ഥലങ്ങളും തിരുനെൽവേലി ഡിസ്ത്രിക്കിൽ ൪ സ്ഥലങ്ങളും കൊച്ചീസംസ്ഥാനത്തു ഒരു സ്ഥലവും സന്ദർശിച്ചു, തിരുവനന്തപുരം ഹജൂർ ഖജനാവിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ൩൫ ചെമ്പു പട്ടയങ്ങളും വരാപ്പുഴ കാർമലേട് മിഷൻ വികാരി ജനറൽ വായിച്ചുതന്ന ചെമ്പു പട്ടയങ്ങളും കൊച്ചിയിലെ ജൂതന്മാർ സൂക്ഷിച്ചുവച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്പുപട്ടയവും സൂപ്രർഇണ്ടെണ്ട് പരിശോധിച്ചു.

൩. നമ്മാഴ്വാർ എന്ന ദിവ്യനാൽ സ്തുതിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയും ശ്രീവൈഷ്ണവന്മാർക്ക പ്രധാനപ്പെട്ടവയും ആയ മലനാട്ടിലെ ൧൩ ദിവ്യദേശങ്ങളിൽ ഒന്നായ ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്കിൽ തിരുവാറന്മുളയിലുള്ള വിഷ്ണുക്ഷേത്രവും, തിരുവല്ലാതാലൂക്കിൽ കവിയൂരിലുള്ള പാറവെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ക്ഷേത്രവും, ജീർണ്ണിച്ചുകിടക്കുന്നു എന്നും അവയെ പുരാണവസ്തുക്കളായി പരിപാലിച്ചു നിർത്തണമെന്നും ഗവർൺമെണ്ട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഈ പുരാതന ക്ഷേത്രങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനു പബ്ലിക്കവർക്സ് വകുപ്പിൽ ആവശ്യമുള്ള ആജ്ഞകൾ അയക്കുന്നതാകുന്നു. (മൂന്നാം) പുളിപ്പുറം കോട്ടയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ തന്നാണ്ടിൽ പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു.

൪. "തിരുവിതാംകോട്ടെ പുരാണവസ്തുക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്" എഴുതി ചേർക്കുന്നതിൽ സൂപ്രർഇണ്ടെണ്ട് അഭിവൃദ്ധി വരുത്തിയിട്ടുണ്ടു. ഈ പുസ്തകം ൧൦൯൪ മാണ്ട് അവസാനിക്കും മുമ്പു പ്രസിദ്ധം ചെയ്യപ്പെടും എന്നു ഗവർൺമെണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു.

൫. ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക ചിലവു ൧൦൯൨ മാണ്ടിൽ ൬,൯൭൫ രൂപായായിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ചിലവു ൭,൩൭൮ രൂപായായിരുന്നു.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം

എ. ജെ. വീയറാ

ഗവർൺമെണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടെറി,

ആർക്കിയോളജി സൂപ്രർഇണ്ടെണ്ടിനു

ഗസറ്റിലേക്ക

(A true translation)

K. CHIDAMBARA VADHYAR,

Head translator to Government.

തിരുവിതാംകോട്ട ഗവർൺമെണ്ട പ്രൊസീഡിംഗ്സ്.

പബ്ലിക് ലെക്ചർ കമ്മിട്ടിയുടെ ൧൦൮൫-മാണ്ടത്തെ റിപ്പോർട്ടയച്ച കമ്മിട്ടിയിലെ ആണൊററി സെക്രിട്ടെറി ൧൦൮൬ ആഗസ്റ്റ് ൩൧൹ ൨൪-ാം നംബരായി അയച്ച ലെട്ടർ വായിച്ചു.

അതിന്മേൽചെയ്ത ഉത്തരവു. E. ൫൨ ാം നംബർ തിരുവനന്തപുരം ൧൦൮൬ ജാനുവരി ൧൯൹

റിക്കാഡ്ചെയ്യു.

൧. മിസ്റ്റർ ആർ. എസ്. ലെപ്പർ ഉദ്യോഗം രാജികൊടുത്തതുകൊണ്ടു തിരുവനന്തപുരം രാജകീയ കാളേജ് ചരിത്രപണ്ഡിതർ മിസ്റ്റർ കെ. വി. രംഗസ്വാമി അയ്യങ്കാർ കമ്മട്ടിയുടെ ആണൊററിസെക്രട്ടെറിയായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു.

൨. കമ്മിട്ടി മുന്നുയോഗങ്ങൾകൂടി ൧൦൮൪-മാണ്ടു ൧൫ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കെ തന്നാണ്ടിൽ ൧൨ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തപ്പെട്ടു. അവയിൽ ൧൦ എണ്ണം തലസ്ഥാനത്തിനു പുറമെയുള്ള നഗരങ്ങളിൽ നടത്തപ്പെട്ടവയാകുന്നു. ൧൦൮൪-ൽ ആകട്ടെ തിരുവനന്തപുരത്തിനു പുറമെ ൨ പ്രസംഗങ്ങൾ മാത്രമെ നടത്തപ്പെട്ടിരുന്നൊള്ളു. പ്രസംഗങ്ങളിൽ ൧൦ എണ്ണം മാജിക്ലാന്റേൺപടങ്ങളാലും ൪ എണ്ണം പ്രയോഗപ്രദർശനങ്ങളാലും ഉദാഹരിക്കപ്പെട്ടു. പ്രസംഗങ്ങൾ എല്ലാം പ്രായത്നത്തിനു കായ്യവശാൽ പ്രയോജനമുള്ള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചു ആയിരുന്നു; അവയിൽ ചിലവയും മലയാളത്തിലും ആയിരുന്നു; പ്രസംഗങ്ങൾ പൂർവ്വാധികമായി കൃഷിക്കാരെയും തൊഴിലാളികളെയും ആകർഷിച്ചു എന്നതു ചാരിതാർത്ഥ്യജനകം ആകുന്നു. ആയാണ്ടു ൧൦൮൪-മാണ്ടിൽ ൩൫൦൦ പേർ ഹാജരായിരുന്നിരിക്കെ ൧൦൮൫-മാണ്ടിൽ ൫൫൦൦ പേർ ഹാജരായിരുന്നു; പ്രസ്തുത ആണ്ടിൽ ഇതിലേക്കു ഹാജരായവരുടെ എണ്ണം കൂടുതലായി തലസ്ഥാനത്തിനു പുറമേയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽവച്ചു ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രസംഗങ്ങളിൽ അധികവും കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം പ്രസംഗവിഷയത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന സംശയങ്ങളെ തീർക്കുന്നതിനു സഭായോഗമുറകൾ അനുസരിച്ചല്ലെങ്കിലും വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു ഗവർൺമെണ്ട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

൩. "ഭക്ഷണവും ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളും", "മാനുവൽ ട്രെയിനിങ്ങ് (കൈപ്പണിപരിശീലനം)" ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ അച്ചടിച്ചു പൊതുജനങ്ങൾക്കു വിലകൂടാതെ കൊടുക്കപ്പെട്ടു. "മലമ്പനിയും നിവാരണോപായവും" എന്ന പ്രസംഗം ആണ്ടവസാനത്തിനുമുമ്പേ അച്ചടിച്ചു തീർന്നില്ല.

൪. ആകെയുള്ള ചിലവു ൧൦൮൪-മാണ്ടിൽ ൧൦൨ രൂപായായിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൧൫൬ രൂപായായിരുന്നു.

൫. കമ്മിട്ടി തന്നാണ്ടിൽ നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ടു.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
എം. ജെ. വീയറാ
ഗവർൺമെണ്ട് ചീഫ്സെക്രിട്ടെറി,

(൧) ആണൊററിസെക്രിട്ടെറിക്കു
(൨) ഗസററിലേക്കു

(A true translation)
K. CHIDAMBARA VADHYAR,
Head translator to Government.

തിരുവിതാംകോട്ട ഗവർൺമെണ്ട് പ്രൊസീഡിംഗ്സ്.

തെക്കെ ഡിവിഷനിലേയും വടക്കെ ഡിവിഷനിലേയും ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ൧൦൮൬-മാണ്ടത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വായിച്ചു.

അതിന്മേൽ ചെയ്ത ഉത്തരവു: ഇ. ൫൯-ം നംബർ ൧൯൧൨ ജനുവരി ൧൬-

റിക്കാഡ് ചെയ്യു.

൧. തെക്കൻ ഡിവിഷൻ ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞൻ ൧൯൬ ദിവസം സർക്യൂട് ചെയ്കയും ഇരണിയൽ, കൽക്കുളം, വിളവൻകോട്ട ഈ താലൂക്കുകളുടെ ഉപരിതല സ്വഭാവങ്ങളുടെ സർവെ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെങ്കോട്ട താലൂക്കിൽ ട്രാവേഴ്സുകൾ എടുക്കയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ഇരണിയൽ, വിളവൻകോട്ട ഈ താലൂക്കുകളിൽ പ്രസ്തുത ശാസ്ത്രവേലകൾ നടത്തി. വിളവിയ പച്ചനിറത്തിലുള്ള ആപൈറ്റും ഫെൽസ്പാറും (വെള്ളമൺകല്ലും) അടങ്ങിയ ഒരു പുതിയ തരം പാറയും പേഗ്മാറൈറ്റ് കലന്ന രണ്ടുതരം മോണോസൈറ്റും കണ്ടെത്തി. ഒരു പ്ലാമ്പാഗോ ആകരം ഇരണിയൽ താലൂക്കിലും ഒരു പുതിയ പ്ലേഗോമൈറ്റ് ആകരം വിളവംകോട്ട താലൂക്കിലും ഉണ്ടു എന്നു നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടു. സിർക്കോൺ ചാർന്സിഡണിയും ഇരണിയൽ താലൂക്കിലും വലിയകട്ടയായി സൈനൽ നെടുമങ്ങാട്ട താലൂക്കിൽ വെള്ളനാട്ട പകുതികളിലും കാണപ്പെട്ടു. തന്നാണ്ടിൽ ഈ ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞൻ യാതൊരു സ്ഥലത്തെങ്കിലും ലോഹങ്ങളുടേയും മറ്റും ആകരങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നു പരിശോധിച്ചു നോക്കിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ താമസിച്ച കാലത്തു ഈ ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞൻ കാഴ്ചബംഗ്ലാവിലെ ധാതുശേഖരങ്ങളെ ഇനം തിരിച്ചു വെക്കുന്നതിലും (൧) തോവാള അഗസ്തീശ്വരം, കൽക്കുളം, വിളവംകോട ഈ താലൂക്കുകളിലെ ഭൂഗർഭവിവരണവും (൨) ഇരണിയൽ താലൂക്കിൽ സർക്കാരം മോണോസൈറ്റ് ഉള്ള പാറകളും ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ വിവരണവും (൩) തെക്കൻ ഡിവിഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ട അഞ്ചു താലൂക്കുകളുടെ ഭൂഗർഭശാസ്ത്രീയ പടങ്ങളും തയാറാക്കുന്നതിലും ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു.

൨. വടക്കൻ ഡിവിഷനിലെ ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞൻ പുറമെ ൧൭൪ ദിവസം സഞ്ചരിക്കയും വൈക്കം, ഏറ്റുമാനൂർ, മീനച്ചൽ, മൂവാറ്റുപുഴ, തൊടുപുഴ, കുന്നത്തുനാട, ആലങ്ങാട്ട ഈ താലൂക്കുകളിൽ ൭൫൦ ച. മ. വിസ്താരമുള്ള സ്ഥലം സർവ്വെ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. സർവ്വെയുടെ ഫലങ്ങൾ ഒരു ജിയോളജിക്കൽ പടത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടു. അദ്ദേഹം സഞ്ചാരത്തിൽ കണ്ടതായ ഹാൺബ്ലെൻഡ്, ഗാർനെട് ക്വാർട്സ് പാറകൾ, ഡൈക്ക് പാറകൾ, ഗാർനെട്ടി ഫേറസ് പാറകൾ, ന്യൂക്ലിയസുകൾ, ഗാർനെട് ആരുമണലുകൾ, വെട്ടുകല്ലുകൾ, മറ്റു പാറതരങ്ങൾ പാറക്കെട്ടുകൾ മുതലായവയെക്കുറിച്ചു റിപ്പോർട്ടുകൾ തയാറാക്കി. ൧൯ വിധം കല്ലുകളെ മൈക്രോസ്കോപ്പിയിൽ കൂടി പരിശോധിച്ചു ൨൭ തരങ്ങളുടെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിട്ടികൾ കണ്ടറിയപ്പെട്ടു. ഫാർവർഷ റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടാതെ ഈ ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞൻ (൧) ഏറ്റുമാനൂരിൽ പെട്രോളിയം (മണ്ണെണ്ണ) ഉണ്ടെന്നുള്ള കേൾവിയെക്കുറിച്ചു ഒരു നോട്ടും, (൨) തൊടുപുഴ താലൂക്കിൽ ഇടിയറയിൽ ഫാസ്ഫേട് ആകരത്തെക്കുറിച്ചു ഒരു നോട്ടും, (൩) താൻ സർവ്വെ ചെയ്ത പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ചു ഒരു ജിയോളജിക്കൽ റിപ്പോർട്ടും തയാറാക്കി.

൩. വെട്ടുകല്ലുകളുടെ ഘടകങ്ങളുടെ അപഗ്രഥനക്രിയക്ക താല്ക്കാലമായി ഒരു അസിസ്റ്റണ്ടിനെ നിയമിക്കാൻ തന്നാണ്ടിൽ അനുവദിച്ചു. അയാൾ തിരുവനന്തപുരം രാജകീയ കാളേജിനോട്ട ചേർന്ന പ്രയോഗശാലയിൽ രസതന്ത്രം പ്രൊഫസരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു. വെട്ടുകല്ലുകളുടേയും ഒരു തരം ഗാർനെട്ടിന്റെയും ഫാസ്ഫേറ്റ് ധാതുക്കളുടെ ഒരു വിശ്രമത്തിന്റെയും ഒരു തരം സ്വർണ്ണത്തിന്റെയും പൂർണ്ണമായ അപഗ്രഥനക്രിയകൾ അസിസ്റ്റണ്ട നടത്തി. ഏതാനും മോണോസൈറ്റ് തരങ്ങളിൽ എത്ര തോറിയാ ഉണ്ടെന്നും ഒരു കളിമൺതരത്തിൽ എത്ര ഗന്ധകം ഉണ്ടെന്നു പരിശോധിക്കയും ചെയ്തു.

൪. ചിലവു ൧൦൮൫-മാണ്ടിൽ ൯,൭൯൨ രൂപായായിരുന്നതു പ്രസ്തുത വർഷത്തിൽ ൧൦,൮൦൭ രൂപായായിരുന്നു.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം.
എ. ജെ. വീയറാ,
ഗവർൺമെണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

സ്റ്റേട് ജിയോളജിസ്റ്റുമാർക്ക.
ഗസെറ്റിലേക്ക

(A true translation).

K. CHIDAMBARA VADHYAP,
Head Translator to Government.

തിരുവിതാംകോട്ട ഗവർൺമെണ്ട് പ്രൊസീഡിംഗ്സ്.

൧൦൮൭ അക്ടോബർ ൧൬-യിലെ ൧൮൩൨/C. ൯. നംബർ ഹൈക്കോടതി ലെട്ടറിനോടു ഒന്നിച്ചയച്ച ൧൦൮൬-മാണ്ടത്തെ ക്രിമിനൽ നീതിഭരണത്തെ സംബന്ധിച്ച അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

വായിച്ചു.

അതിന്മേൽ ചെയ്ത ഉത്തരവു J. ൧൬൭൧-ം നംബർ, തിരുവനന്തപുരം; ൧൦൮൭ ജനുവരി ൧൭-

നീതിസ്ഥാനങ്ങൾ.

൩൩ കോർട്ടുകൾ ക്രിമിനൽ ന്യായാധികാരം നടത്തിയിരുന്നു. പീരുമേട്ട താലൂക്കിനെ രൂപിച്ചതും അതു സംബന്ധിച്ചു ചെയ്ത ഭേദഗതികളും നിമിത്തം പീരുമേട്ട താലൂക്കിലെ ന്യായകതികളുടെമേൽ ക്രിമിനൽ അധികാരത്തോടുകൂടി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ ഒരു ഒന്നാംക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ടിനെ നിയമിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായി. പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൯ തഹശീൽദാർമാർക്കു ഒന്നാംക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ടധികാരം കൊടുക്കപ്പെട്ടു.

സാമാന്യേന കുററത്തിന്റെ സ്ഥിതി.

൨. റിപ്പോർട്ട്ചെയ്യപ്പെട്ട കുററങ്ങളുടെ എണ്ണം ൧൭൭൨൦-ൽ നിന്നു ൧൮൭൨൯ ആയി കൂടി. അതിൽ ൧൦൮൫-മാണ്ടിൽ ശിക്ഷാനിയമപ്രകാരം ഉള്ള ൧൦൭൯൩ കുററങ്ങളും, പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും പ്രാദേശിക നിയമങ്ങളുംപ്രകാരം ൬൯൨൭ കുററങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൧൧൪൭൯ ശിക്ഷാനിയമപ്രകാരം ഉള്ള കുററങ്ങളും പ്രത്യേകനിയമങ്ങളും പ്രാദേശികനിയമങ്ങളും പ്രകാരം ൭൨൫൦ കുററങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ശിക്ഷാനിയമപ്രകാരം ഉള്ള കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രധാനമായി ദ്രോഹം, കളവു, ദേഹോപദ്രവം, കുററകരമായ ബലമേൽപ്പിക്കൽ, അസഹ്യോപദ്രവം, സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ നിയമാനുസൃതമായ അധികാരത്തെ അലക്ഷ്യം ചെയ്യൽ എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ ആയിരുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ പ്രകാരവും പ്രാദേശിക നിയമങ്ങൾ പ്രകാരവും ഉള്ള കുററങ്ങളിൽ കുറവു പ്രധാനമായി കലാൽ റെഗുലേഷനും പൊലീസ് റെഗുലേഷനും അനുസരിച്ചുള്ള പ്രാസിക്യൂഷനുകളെ സംബന്ധിച്ചവയായിരുന്നു. പട്ടണപരിഷ്കരണറെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ചും കരാർലംഘനറെഗുലേഷനും വനം റെഗുലേഷനും അനുസരിച്ചും ഉള്ള കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രഥമദശയിൽതന്നെ തള്ളപ്പെട്ട കേസുകളുടെ എണ്ണം ൩൩൧-ൽ നിന്നു ൩൭൮ ആയി കൂടി. ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചു കുററസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ശതമാനാംശം ൨൫-ൽ നിന്നു ൨൩-ആയി കുറഞ്ഞു. ചാർജ്ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ത്രീകളായ കുററക്കാരുടെ എണ്ണം ൨൪൮൧-ൽ നിന്നു ൨൧൭൨ ആയും അതുപോലെതന്നെ കുററസ്ഥാപനമായവരുടെ തുക ൨൩൯൯-ൽ നിന്നു ൨൯൦ ആയും കൂടി. കുററസ്ഥാപനമായ ആളുകളുടെ ഏററവും വലിയ സംഖ്യ കലാൽ റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള പ്രാസിക്യൂഷനിൽ ആയിരുന്നു.

ബാലന്മാരായ പ്രതികളുടെ എണ്ണം ൨൩൦-ൽ നിന്നു ൨൨൦ ആയി കുറഞ്ഞു. വിചാരണക്കു ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം ൧൭൨-ൽ നിന്നു ൯൯ ആയും കുററസ്ഥാപനമായവരുടെ എണ്ണം ൯൨-ൽ നിന്നു ൨൪-ആയും കുറഞ്ഞു. കുററസ്ഥാപനം ൧൦൦-നു ൨൪ വീതം ആയിരുന്നു ബാലന്മാരുടെമേൽ കുററസ്ഥാപനമായ പ്രധാനകുററം പതിവുപോലെ കളവുകുററം ആയിരുന്നു എന്നുവരികില്ലം. കുററം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ബാലന്മാരിൽ ആരേയും ദുർഗ്ഗുണപരിഹാരപാഠശാലയിലേക്കു അയച്ചില്ല. മജിസ്ട്രേട്ടുമാർ ബാലന്മാരെ ദുർഗ്ഗുണപരിഹാരപാഠശാലയിലേക്കു അയക്കാത്തതു ഹൈക്കോട്ടിലെ ൧൦൭൯-മാണ്ടത്തെ ൨൦-ം നംബർ ക്രിമിനൽ സർക്കുലറിനെ അനുസരിച്ചു ആയിരുന്നു, അതിൽ "ബാലന്മാരായ കുററക്കാരെ ദുർഗ്ഗുണപരിഹാരപാഠശാലയിലേക്കു നിയമേന അയച്ചുകൂടാ" എന്നു ആജ്ഞാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിൽപിന്നെ ഈ സർക്കുലറിനെ ഹൈക്കോട്ട് ൧൦൮൭-മാണ്ടു ഇടവമാസം ൨൩-ം ൧൦൮൭-മാണ്ടത്തെ ൨-ം നംബർ സർക്കുലറിനാൽ റദ്ദ്ചെയ്തു. ബാലന്മാരായ കുററക്കാരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിൽ ൧൦൮൬-മാണ്ടത്തെ ൨-ം റെഗുലേഷൻ ആയ ദുർഗ്ഗുണപരിഹാരപാഠശാലാ റെഗുലേഷനിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കു പൂർണ്ണ പ്രയോജനകരത്വം നൽകണം എന്നു ക്രിമിനൽ കോർട്ടുകളോടു ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ സർക്കുലർ കൊണ്ടു ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പുതിയ സർക്കുലറിന്റെ പരിമാണത്തെ ൧൦൮൮-ം നടപ്പു കൊല്ലത്തെ ഫലങ്ങളും കാണിക്കും.

പ്രാസിക്യൂഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ട സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ എണ്ണം ൧൩൭-ൽ നിന്നു ൧൨൭ ആയും കുറഞ്ഞു. കുറ്റം ൧൨൪ ആയും കുറ്റസ്ഥാപനമായവരുടെ എണ്ണം ൯൧-ൽ നിന്നു ൯൮ ആയും കുറഞ്ഞു. കുറ്റസ്ഥാപനത്തിന്റെ ശതമാനാംശം തലേയാണ്ടിൽ ൫൯ ആയിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൬൬ ആയിരുന്നു. "സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെമേൽ ക്രിമിനൽ വിസ്താരപ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനു പൂർവ്വാധികം വിവേചനം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന്റെ" ആവശ്യകതയെ കുറ്റസ്ഥാപനത്തിന്റെ എത്രയും കുറഞ്ഞ ശതമാനാംശം കാണിക്കുന്നു എന്നു ഹൈക്കോർട്ട് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് മേലധികാരികളും ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ അനാവശ്യമായി പ്രാസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതു രാജ്യഭരണത്തിന്റെ ഗുരുവായ ന്യൂനത ആകുന്നു.

മാജിസ്ട്രേട്ട് കോർട്ടുകൾ.

൩. ആസൽജോലി. മാജിസ്ട്രേട്ടുമാരുടെ ഫൈൽ ൧൨൦൫൦-ൽനിന്നു ൧൩൪൭൭ ആയി കൂടി. ഇവയിൽ ൩൯൮ എണ്ണം പ്രാരംഭവിസ്താരങ്ങളും ൧൩൦൭൯ എണ്ണം വിസ്തരിച്ചു തീർച്ചയാക്കിയ കേസുകളും ആയിരുന്നു. തലേയാണ്ടത്തെ കുടിശ്ശികയും സ്ഥലംമാറി കിട്ടപ്പെട്ടവയും ആയ കേസുകൾ ഉൾപ്പെടെ തീർച്ചചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന കേസുകളുടെ ആകെ എണ്ണം ൧൯൨൪൫ ആയിരുന്നു. അവയിൽ ൧൪൨൦൫ കേസുകൾ തന്നാണ്ടിൽ തീർമാനിക്കപ്പെട്ടുപോകെ ൫൦൪൦ കേസുകൾ തീർച്ചയാകാതെ കിടന്നു. മൂന്നുമാസത്തിലധികം കാലത്തേക്കു തീർച്ചയാകാതെ കിടന്നിരുന്ന കേസുകളുടെ എണ്ണം ൪൭൦-ൽനിന്നും ൫൦ ആയി കൂടി. ഒരു മാജിസ്ട്രേട്ട് ൧൧൨൫-മാണ്ടിൽ ശരാശരി ൩൭൫ കേസുകൾ തീർച്ചയാക്കിയിരിക്കെ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ശരാശരി ൩൪൦ കേസുകൾ തീർമാനിച്ചു. നിലവിലിരുന്ന പ്രാരംഭവിസ്താരങ്ങളുടെ ശരാശരി കാലതാമസം ൩൭ ദിവസങ്ങളിൽനിന്നു ൪൦ ദിവസങ്ങൾ ആയും വിസ്തരിച്ചു തീർച്ചയാക്കിയവയുടെ ശരാശരി കാലതാമസം ൧൭ ദിവസങ്ങളിൽനിന്നു ൧൯ ദിവസങ്ങൾ ആയും കൂടി. മാജിസ്ട്രേട്ടുമാർ വിസ്തരിച്ച സാക്ഷികളുടെ എണ്ണം ൩൪,൩൭൧-ൽനിന്നു ൩൩൩൭൫ ആയി കുറഞ്ഞു. മൂന്നുദിവസത്തിലധികം താമസിപ്പിച്ച സാക്ഷികളുടെഎണ്ണത്തിൽ തൃപ്തികരമായ കുറവു വന്നിട്ടുണ്ടു. ഇതു ൭൫൬-ൽ നിന്നു ൩൭൦ ആയി കുറഞ്ഞു. ഒരു മാജിസ്ട്രേട്ട് വിസ്തരിച്ച സാക്ഷികളുടെ ശരാശരി എണ്ണം ൧൧൨൫-മാണ്ടിൽ ൭൭൦ ആയിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൭൭൨ ആയിരുന്നു. മജിസ്ട്രേട്ടുമാർ തീർമാനിച്ച കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആളുകളുടെ എണ്ണം പ്രാരംഭവിസ്താരങ്ങളിൽ ൧൦൭൭-ൽ നിന്നു ൧൦൬൫ ആയും വിസ്തരിച്ചു തീർച്ചചെയ്ത കേസുകളിൽ ൩൦൪൭൭-ൽ നിന്നു ൪൦൨൪൨ ആയും കൂടി. സെഷ്യൻസ് കോർട്ടുകളിലേക്കു ൨൭൦ പേർ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. കുറ്റസ്ഥാപനമാക്കപ്പെട്ട ആളുകളുടെ എണ്ണം തലേആണ്ടിൽ ൩൦൭൭ ആയിരുന്നതു പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൫൬൦൭ ആയിരുന്നു. രണ്ടു ആണ്ടുകളിലേയുംശതമാനാംശം ൧൫ തന്നെയായിരുന്നു. കുറ്റസ്ഥാപനമാക്കപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ആകത്തുകയിൽ ൧൦൦-നു ൭൦ വീതം ആളുകൾക്കു ൧൧൨൫ മാണ്ടിലെപ്പോലെ തന്നെ പിഴശിക്ഷമാത്രം വിധിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. തലേയാണ്ടിൽ ൫ പേർക്ക് ഏകാന്തതടവുശിക്ഷ വിധിച്ചിരിക്കെ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൪ പേർക്കു ശിക്ഷവിധിച്ചിരുന്നു.

൪. അപ്പീൽജോലി. അപ്പീൽ അധികാരമുള്ള മാജിസ്ട്രേട്ടുമാരുടെ എണ്ണം മുന്നാണ്ടത്തെപ്പോലെതന്നെ ൩ ആയിരുന്നു. ബോധിപ്പിച്ച അപ്പീലുകളുടെ എണ്ണം ൧൨൦൯-ൽ നിന്നു ൧൦൭൭ ആയി കുറഞ്ഞു. തീർമാനിക്കേണ്ടിയിരുന്ന അപ്പീലുകളുടെ ആകെ എണ്ണം ൧൧൨൫ ആയിരുന്നു; അവയിൽ ൧൦൯൭ കേസുകൾ തീർമാനിക്കപ്പെടുകയും വർഷാവസാനത്തിൽ ൨൭ തീർച്ചയാകാതെ കിടക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു അപ്പീലിന്റെ തീർച്ചക്കുള്ള ശരാശരി താമസം ൧൨ ദിവസത്തിൽനിന്നു ൧൩ ദിവസം ആയികുറഞ്ഞു. തീർച്ചചെയ്യാതെ കിടന്നിരുന്ന അപ്പീലുകൾ എല്ലാം ഒരുമാസത്തിൽകുറഞ്ഞു പഴക്കമുള്ളവയായിരുന്നു.

തലേയാണ്ടിൽ അപ്പീലിൽ അസൽതീർച്ചയെ ൧൦൦-നു ൩൨ വീതം കേസുകളിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ൩൨ വീതം കേസുകളിൽ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ൧൪ വീതം കേസുകളിൽ ഭേദപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കെ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൧൦൦-നു ൪൭ വീതം കേസുകളിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ൩൭ വീതം കേസുകളിൽ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ൧൦ വീതം കേസുകളിൽ ഭേദപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മറ്റുവിധത്തിൽ തീർമാനിക്കപ്പെട്ട അപ്പീലുകൾ ൧൦൦ ൧൧൨൫-മാണ്ടിൽ ൧൦൦-നു ൧ ആയിരുന്നതു പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൧൦൦-നു ൭ വീതം ആയികൂടി.

൫. പരിശോധനജോലി. തന്നാണ്ടിൽ പരിശോധനക്കായി കിട്ടിയ അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം ൧൨൭-ൽ നിന്നു ൯൭ ആയികുറഞ്ഞു. ആണ്ടാരംഭത്തിൽ നിലവിലിരുന്ന ൪ അപേക്ഷകൾ ഉൾപ്പെടെ അവ എല്ലാം തീർമാനിക്കപ്പെട്ടു.

൬. പലവകകേസുകൾ. ൧൪ പേരെക്കൊണ്ടു സമാധാനം ലംഘിക്കാതെ ഇരിക്കാനും ൩൦ പേരെക്കൊണ്ടു നല്ലനടപ്പിനും കച്ചീട്ടു എഴുതിവയ്പിച്ചു സ്ഥലത്തുള്ള അസഹ്യോപദ്രവ

ത്തെ സംബന്ധിച്ച കേസുകളിൽ ൧൪ പ്രൊസീഡിങ്ങ്സ്കളും സ്ഥാവരവസ്തുക്കളുടെ ഭൈ വശത്തെ കുറിച്ചു തർക്കപ്പെട്ട കേസുകളിൽ ൹൪ പ്രൊസീഡിങ്ങ്സുകളും അയക്കപ്പെട്ടു;

൭. പിഴകരം. ൧൦൮൬-ാമാണ്ടിൽ വിധിക്കപ്പെട്ട പിഴകളുടെ തുക ൩൯,൫൯൬ രൂപായായിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ വിധിച്ച പിഴയുടെ തുക ൩൭,൹൯൨ രൂപായായിരുന്നു ആകപ്പാടെ ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്നതുക ൩൯,൭൹൪ രൂപായായിരുന്നു; അതിൽ ൩൭,൪൭൯ രൂപാ ഈടാക്കയും അപ്പീലിലോ പരിശോധനയിലോ ൩൬൭൪ രൂപാ മാപ്പാക്കയും ൨,൪൦൩ രൂപാ ഈടാക്കാൻ പാടില്ലാ എന്നു കണക്കിൽ കാട്ടു ചെയ്കയും ചെയ്തതുപോകെ ൹,൨൯൪ രൂപാ ഈടാക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. മുന്നാണ്ടവസാനത്തിൽ ഒടുക്കാതെകിടന്നതുക ൯,൧൭൯ രൂപയായിരുന്നു.

സെഷ്യൻ കോട്ടുകൾ.

൮. അസൽ ജോലി. തന്നാണ്ടിൽ ൧൭൯ കേസുകൾ സെഷ്യൻസ് കോട്ടുകളിലേക്ക കമ്മിട ചെയ്യപ്പെട്ടു. ആണ്ടവസാനത്തിൽ തീച്ചയാകാതെ കിടന്നകേസുകളും വീണ്ടും വിസ്തരിക്കാൻ ആജ്ഞാപിക്കപ്പെട്ട കേസുകളും ഉൾപ്പെടെ തീരുമാനിക്കേണ്ടിയിരുന്നതായി ൧൯൨ കേസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ ൧൭൭ എണ്ണം തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു; ആണ്ടവസാനത്തിൽ ബാക്കി ൩൫ കേസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം ൩൩൩ ആയിരുന്നു. അവരിൽ ൧൭൦ പേർ അല്ലെങ്കിൽ നൂററിനു ൫൨ വീതംപേർ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു.

തീച്ചയുടെ ശരാശരിതാമസം ൯൮ ദിവസത്തിൽനിന്നു ൧൩൩ ദിവസമായി കൂടി വിസ്തരിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷികളുടെ എണ്ണം ൨൧൭൩ ൽനിന്നു ൨൧൫൦ ആയി കുറഞ്ഞു ൩ ദിവസത്തിലധികംകാലം താമസിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം ൹൧ ൽനിന്നു ൧൯൪ ആയി കൂടുകയും എന്നാൽ ഒരുദിവസത്തിലധികം താമസിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം ൩൨൧ ൽ നിന്നും ൩൧൦ ആയി അല്പം കുറയുകയുംചെയ്തു ൨ പേൎക്കു മരണശിക്ഷയും ൧൧ പേൎക്കു ജീവപൎയ്യന്തം തടവും ൧൨൨ പേൎക്കു പല കാലാവധിതടവും വിധിക്കപ്പെട്ടു. ൨൭ പേൎക്കു തടവും പിഴയും വിധിച്ചിരിക്കേ ൩ പേൎക്കുതടവും അടിശിക്ഷയും വിധിച്ചിരുന്നു ൭ പേൎക്കു പിഴമാത്രമെ ശിക്ഷിച്ചിട്ടൊള്ളു;

൯. അപ്പീൽ ജോലി. സെഷ്യൻ കോട്ടുകളിൽ അപ്പീൽ ചെയ്ത കേസുകളുടെ എണ്ണം ൫൭൩ ആയിരുന്നു. ഇതു ൧൦൮൬-ാമാണ്ടേത്തതിനെക്കാൾ ൨൦൯ എണ്ണം കൂടുതൽ ആകുന്നു. ഈ കൂടുതൽ വന്നതു ഒന്നാം ക്ലാസ് അധികാരം നടത്തുന്ന മജിസ്ത്രേട്ടുമാരുടെ എണ്ണം കൂടിയതുകൊണ്ടാകുന്നു. തീരുമാനിക്കപ്പെടാനുള്ളവയുടെ ആകത്തുക തലെയാണ്ടത്തെ കുടിശിഖകളും വീണ്ടും വിസ്തരിക്കാൻ അയക്കപ്പെട്ടതോ സ്ഥലം മാററികിട്ടിയതോ ആയ അപ്പീലുകളും ഉൾപ്പെടെ ൩൭൩-ൽ നിന്നു ൯൯൪ ആയി കൂടി. ഇവയിൽ ൯൪൨ എണ്ണം തീരുമാനിക്കപ്പെടുകയും ൧൭ എണ്ണം ബാക്കി കിടക്കയും ചെയ്തു. ഒരു അപ്പീൽ കേസിന്റെ തീച്ചക്കുള്ള ശരാശരി താമസം ൩൦ ദിവസത്തിൽ നിന്നു ൨൦ ദിവസമായി കുറഞ്ഞു.

അസൽ ശിക്ഷയെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയവയുടെ അനുപാതം ൧൦൦-നു ൩൯ ആയിരുന്നതിൽ നിന്നു ൩൭ ആയി കുറകയും അസ്ഥിരപ്പെടുത്തിയവയുടെ അനുപാതം ൧൦൦-നു ൩൯ ആയിരുന്നതിൽനിന്നു ൪൧ ആയി കൂടുകയും ചെയ്തു. ഭേദപ്പെടുത്തപ്പെട്ടവയുടെ ശതമാനാംശം തലെ ആണ്ടിൽ ൧൧ ആയിരുന്നതു പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൧൨ ആയികൂടി. മററുവിധത്തിൽ തീച്ചചെയ്യപ്പെട്ട അപ്പീലുകളുടെ ശതമാനാംശം തലെയാണ്ടിൽ ൯ ആയിരുന്നതു പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൧ ആയി കുറഞ്ഞു.

൰. പരിശോധനജോലി.— ൯൪ പരിശോധന അപേക്ഷകൾ സെഷ്യൻസ് കോട്ടുകളിൽ കൊടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവയിൽ ൨ എണ്ണം ഒഴിച്ചു ശേഷം എല്ലാം തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു. തീച്ചയാകിയ കലണ്ടർകളുടേയും പ്രൊസീഡിംഗ്സുകളുടെയും അപ്പീൽ ജഡ്ജ്മെണ്ടുകളുടെയും എണ്ണം ൧൨൭൩-ൽ നിന്നു ൧൨൯൭ ആയികൂടി.

൧൧. പിഴകരം.— സെഷ്യൻസ് വിസ്താരങ്ങളിൽ വിധിക്കപ്പെട്ട പിഴകളുടെ തുക ൧൦൮൬-ാമാണ്ടിൽ ൯൨൩൯ രൂപയായിരുന്നതു പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൹൨൭൯ രൂപയായിരുന്നു. ഈടാക്കാനുള്ള തുക ൧൫൭൯ ആയിരുന്നു. അതിൽ ൨൧൨൭ രൂപാ ഒടുക്കുകയും ൹൨൭൧ രൂപാ അപ്പീലിലൊ പരിശോധനയിലൊ മാപ്പാക്കപ്പെടുകയും ൩൨൩ രൂപാ ഒടുക്കാൻ കഴിവില്ലെന്നു കണക്കിൽ കാട്ടെഴുതുകയും ചെയ്തതുപോകെ ആണ്ടവസാനത്തിൽ ഒടുക്കാതെ ബാക്കി കിടന്നതു൧൧൭൪ രൂപയായിരുന്നു, ൧൦൮൬-ാമാണ്ടിൽ ആകട്ടെ ൧൯൩൧ രൂപാ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു. കുടിശിഖയിൽ ഭൂരിഭാഗവും, തലെയാണ്ടിലെപോലെതന്നെ, കൊല്ലം സെഷ്യൻസ്കോട്ടിൽ ആയിരുന്നു.

ഹൈക്കോടു്.

൧൨. റിഫർ ചെയ്യപ്പെട്ട (സംശയം ചോദിക്കപ്പെട്ട) കേസുകൾ.— തന്നാണ്ടിൽ ൧൨ റിഫർ ചെയ്യപ്പെട്ട കേസുകൾ കിട്ടി. ആണ്ടാരംഭത്തിൽ നിലയിൽ ഇരുന്ന ഒരു കേസ് ഉൾപ്പെടെ ൧൩ കേസുകൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. അവ എല്ലാം തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു. ൧൭ പേരെ ബാധിക്കുന്നതായ ൧൩ കേസുകൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ഒരു ആളിന്റെ സംഗതിയിൽ മരണശിക്ഷയും ൯ പേരുടെ സംഗതിയിൽ ജീവപര്യന്തം കഠിനതടവു ശിക്ഷയും സ്ഥിരപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. ഒരാളിന്റെ സംഗതിയിൽ ജീവപര്യന്തം കഠിനതടവു ശിക്ഷ മരണശിക്ഷയാക്കി കൂട്ടപ്പെട്ടു. മൂന്നുപേരുടെ പേരിലുള്ള കുറസ്ഥാപനം കുറേക്കൂടി ലഘുതരമായ ഒരു കുററത്തിനുള്ള കുററസ്ഥാപനമായി മാററുകയും ലഘുതരമായ ശിക്ഷ വിധിക്കയും ചെയ്യപ്പെട്ടു. ൩ ആളുകളുടെ സംഗതിയിൽ ശിക്ഷയെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും തടവുകാരെ വിട്ടുകയും ചെയ്തു. ഒരുത്തന്റെ സംഗതിയിൽ കുററസ്ഥാപനത്തെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും എന്നാൽ ശിക്ഷയെ കുറക്കയും ചെയ്തു. എന്നിരിക്കെ മററൊരുത്തന്റെ സംഗതിയിൽ കുററസ്ഥാപനത്തെയും ശിക്ഷയെയും അസ്ഥിരപ്പെടുത്തി വീണ്ടും വിസ്തരിക്കുന്നതിനു കല്പിച്ചു. സെഷ്യൻസ് ജഡ്ജിമാർ വിധിച്ച ജീവപര്യന്തം തടവു ശിക്ഷയെ ഭേദപ്പെടുത്ത ഹൈക്കോടു് മരണശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്ന തടവുകാരിൽ രണ്ടുപേരുടെ ശിക്ഷയെ തിരുമനസ്സിലെ കാരുണ്യോദ്യോതകം ആയ വിശേഷാധികാരത്തെ പ്രയോഗിച്ചു ജീവപര്യന്തം കഠിനതടവു ശിക്ഷയായി മാററുകയും ഒരു തടവുകാരനു വിധിച്ചിരുന്ന ജീവപര്യന്തം കഠിനതടവു ശിക്ഷയെ ഹൈക്കോട്ടിന്റെ ശിപാർശയിന്മേൽ കല്പിച്ചു യഥാപ്രവൃത്തിയായി ൭ കൊല്ലത്തെ കഠിനതടവായിമാററുകയും ചെയ്തു.

൧൩. അപ്പീലുകൾ.— ഹൈക്കോടിൽ തലെയാണ്ടിലെ ൧൩൫ അപ്പീലുകൾ ബോധിപ്പിച്ചിരിക്ക പ്രസ്തുത വർഷത്തിൽ ൧൪൨ അപ്പീലുകൾ ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നു കുടിശ്ശിക ഉൾപ്പെടെ ൨൦൮ കേസുകൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടതായി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ൨൦൪ ആളുകളെ ബാധിക്കുന്നതായ ൧൪൫ കേസുകൾ തീരുമാനിച്ചതുപോലെ ആണ്ടവസാനത്തിൽ ൯ കേസുകൾ ബാക്കി കിടന്നു ൨൯ പേരെ സംബന്ധിക്കുന്നതായ നിർദ്ദോഷിയാക്കി അയക്കപ്പെട്ട കേസുകളിന്മേൽ ൧൩ അപ്പീലുകൾ ഗവർമ്മെണ്ട് കൊടുത്തു. ഇതിൽ ൭ കേസുകളിൽ ൧൫ പേരെ നിർദ്ദോഷിയാക്കി വിട്ടതിനെ മാററി അവരുടെമേൽ കുററം സ്ഥാപിക്കയും ൫ പേരെ ബാധിക്കുന്നതായ അഞ്ചുകേസുകളിൽ പ്രവേശിക്കാനിടയില്ലെന്നു നിശ്ചയിക്കയും ഒരു ആളെ സംബന്ധിച്ച ഒരു കേസിനെ വീണ്ടും വിസ്തരിക്കാൻ കല്പിക്കയും ചെയ്തതുപോലെ ശേഷം ഉള്ള ഒരു കേസ് വർഷാവസാനത്തിൽ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു.

൧൪. പരിശോധനകേസുകൾ.— പരിശോധന എന്ന ഇനത്തിൽ തീർച്ചചെയ്ത കേസുകളുടെ എണ്ണം ൩൭൨ ൽ നിന്നു ൫൫൧ ആയി കൂടി. ഇവയിൽ ൧൪൯ കേസുകളിൽ കീഴ്കോടു് വിധികളെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ൩൫ കേസുകളിൽ ഭേദപ്പെടുത്തുകയും ൩൨ കേസുകളിൽ കീഴ്കോട്ടുകളുടെ മാർഗ്ഗദർശനത്തിനായി നിയമശാസ്ത്രസംബന്ധമായൊ നടപടിസംബന്ധമായൊ ഉള്ള ക്രമക്കേടുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കയും ശേഷമുള്ള ൩൦൭ കേസുകളിൽ പ്രവേശിക്കാനിടയില്ലെന്നു നിശ്ചയിക്കയും ചെയ്തു. പരിശോധിച്ച കലണ്ടർകളുടേയും പ്രൊസീഡിംഗ്സുകളുടേയും അപ്പീൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറുകളുടേയും എണ്ണം ൨൩൩൨ ആയിരുന്നു, അതിരമാററാനുള്ള ൭൭ അപേക്ഷകളും ൧൭൩ പലവകഹർജികളും തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു.

കോടു് പരിശോധന.

൧൫. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ൫ ക്രിമിനൽ കോടുകൾ പരിശോധിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്തെയും പത്മനാഭപുരത്തെയും ഡിസ്ത്രിക്ട് മാജിസ്ത്രേട്ടുമാർ അവരുടെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ കോട്ടുകളേയും പരിശോധിച്ചു. കൊല്ലം ഡിസ്ത്രിക്ട് മാജിസ്ത്രേട്ട് ഏഴ കോട്ടുകളും കോട്ടയം ഡിസ്ത്രിക്ട് മാജിസ്ത്രേട്ട് ൩ കോട്ടുകളും ദേവികുളം ഡിസ്ത്രിക്ട് മജിസ്ത്രേട്ട് ഒരു കോട്ടും പരിശോധിക്കാതെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്രിമിനൽ നിയമവും നടപടിയും സംബന്ധിച്ച ൯ സർക്കുലർകൾ ഹൈക്കോട് അയച്ചു.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം
എ. ജെ. വീയറാ
ഗവർൺമെണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടെറി

ഹൈക്കോട്ട് രെജിസ്ത്രാർക്ക
ഗസെററിലേക്കു

(A true Translation)
K. CHIDAMBRA VADHYAR,
Head translator to Government.

തിരുവിതാംകോട്ട ഗവർമ്മെണ്ട് പ്രൊസീഡിംഗ്സ്.

൧൦൮൭-ാം വർഷം ഒക്ടോബർമാസം ൨൯൹-യിലെ C. ൩൨൫൭/Genl-ാം നമ്പർ പത്രത്തോടു ഒന്നിച്ചു പോലീസ് സൂപ്രണ്ടെണ്ടന്റ് അയച്ചതായ ൧൦൮൬-ാമാണ്ടത്തെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിന്റെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട്.

വായിച്ചു.

അതിന്മേൽചെയ്ത ഉത്തരവു, നമ്പർ J. ൨൬൮ തിരുവനന്തപുരം ൧൦൮൭ ജാനുവരി ൧൩൹-

പോലീസ് സൂപ്രണ്ടെണ്ടന്റു മിസ്റ്റർ ഒ എച്ച്. ബെൻസലി മൂന്നു കൊല്ലം കാലം മാത്രമായി സർക്കാർജീവനം വഹിച്ചതിന്റെശേഷം ൧൦൮൬-ാം വർഷം നവംബർമാസം ൨൧൹ മുതൽ അടുത്തൂൺവാങ്ങി ഉദ്യോഗത്തിൽനിന്നു പിരിഞ്ഞു. പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടു സംഘടിപ്പിച്ച കാലംമുതൽ ഏതാണ്ടുപര്യന്തം ൨൦ കൊല്ലം കാലത്തേക്കു അദ്ദേഹം പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിന്റെ മേലധികാരിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള സേവനത്തെക്കുറിച്ചു ഗവർമ്മെണ്ടിനുള്ള അഭിനന്ദനത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിവയ്ക്കുന്നതിനു ഗവർമ്മെണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മിസ്റ്റർ ബെൻസിലിക്കുപകരം ആ സ്ഥാനത്തിൽ മദ്രാസ് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിലുള്ള മിസ്റ്റർ എഫ്. എസ്സ്. എസ്സ്. ജാജ്ജ് വന്നിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവനത്തെ മൂന്നുകൊല്ലം കാലത്തേക്കു ബ്രിട്ടീഷു ഗവർമ്മെണ്ടു വായ്പതന്നിരിക്കുന്നു. അസിസ്റ്റന്റു പോലീസ്സ് സൂപ്രണ്ടെണ്ടന്റായി കാര്യംവിചാരിച്ചിരുന്ന മിസ്റ്റർ സാമുവെൽ ൧൦൮൬-ാം വർഷം ജാനുവരിമാസം ൩൧൹ അടുത്തൂൺ വാങ്ങി പിരിഞ്ഞു. അസിസ്റ്റന്റു പോലീസ്സ് സൂപ്രണ്ടെണ്ടന്റായിരുന്ന മിസ്റ്റർ എച്ച് ഹ്യൂബെർബെ, ൧൦൮൬-ാം വർഷം ഡിസംബർമാസം ൩൹ മരിച്ചു. മിസ്റ്റർ ഡബ്ലിയു ഗ്രാലിയൊ സബ് പ്രൊട്ടം പോലീസ്സ് അസിസ്റ്റന്റു സൂപ്രണ്ടെണ്ടന്റായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം ൧൦൮൦-ാം വർഷം ഡിസംബർമാസം ൨൦൹-ാം മുതൽ കൺഡിവിഷൻ ചാർജ്ജ് ഏറ്റു.

൨. ഇപ്പോഴത്തെ നിയമം അനുസരിച്ചു ഇൻസ്പെക്ടർമാർ ചാർജ്ജ് ചെയ്യുന്ന കേസുകളിൽ പ്രാസിക്യൂഷൻ അവർതന്നെ നടത്താൻപാടില്ലാ എന്നുള്ളതുകൊണ്ടു നാലു പ്രാസിക്യൂട്ടിംഗ ഇൻസ്പെക്ടർമാരെ നിയമിക്കുന്നതിനു അനുവദിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ രണ്ടുപേരെമാത്രമെ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളു. തിരുവനന്തപുരത്തു കണ്ടെക്ഷൻ ഖജനാവിലേക്കു ഒന്നും കാലടിയിൽ പുതിയ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കു ഒരാനും ഇങ്ങനെ രണ്ടു വിശേഷാൽ പോലീസ് ഗാർഡുകൾക്കു അനുവാദം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇതുനിമിത്തം പോലീസ്സ് സൈന്യത്തിന്റെ അനുവദിച്ച ബലം ൧൭൦൦-ൽനിന്നു ൧൭൩൩ ആയി കൂടി. ൧൦൮൬-മാണ്ടു അവസാനത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ ഉള്ള പോലീസ്സ് ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം ൧൭൨൦ ആയിരുന്നു.

൩. പ്രസ്തുത വർഷത്തിൽ ആഫീസർമാർ ഉൾപ്പടെ ൨൯ പോലീസ്കാർ മരിച്ചു. ൧൧ പേരെ വേലയിൽനിന്നു തീരെ മാററി. ൨൦ പോലീസ്സുകാരുടെമേൽ അതാതിലെ തലേയാണ്ടത്തെക്കാൾ ൧൨ എണ്ണം കൂടുതൽ പോലീസ്കാരുടെമേൽ പ്രാസിക്യൂഷൻ നടത്തി. ഇവരിൽ ൧൨ ആളുകളുടെ പേരിൽ കുററം സ്ഥാപനമായി. ആണ്ടവസാനിച്ചപ്പോൾ ൯ൻ പേരുടെ മേൽ വിസ്താരം അവസാനിക്കാതെ കിടപ്പിലായിരുന്നു. പോലീസ്കാരുടെമേലുള്ള കേസുകളെ ഡിസ്ത്രിക്ട് മാജിസ്ട്രേട്ടന്മാർതന്നെ നിയമേന വിസ്തരിക്കണം എന്നു ഗവർമ്മെണ്ട് വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളെ ഉടനടി തീർച്ചചെയ്യണമെന്നു ഗവർമ്മെണ്ടു നിഷ്കർഷിച്ചുവരുന്നു. പോലീസ്കാരെ നിസ്സാരമായ സംഗതികൾക്കായി പ്രാസിക്യൂട്ടു ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തിൽ നിശ്ചയമായ കുറവു വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നു ആശംസിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞാണ്ടിൽ ആകപ്പാടെ ൧൨൨൦ ഡിപാർട്ടുമെണ്ട് ശിക്ഷകൾ കൊടുത്തിരിക്കെ പ്രസ്തുത വർഷത്തിൽ ൨൨൪൦ സ്ലാക്കുമാർക്കും ൭ താക്കീതും ഉൾപ്പടെ ഡിപാർട്ടുമെണ്ടിൽ ശിക്ഷകളുടെ മൊത്തം എണ്ണം ൯൦൨ ആയിരുന്നു. ൧൦൮൫-മാണ്ടിൽ ആകപ്പാടെ ൨൩൯ പേർക്കു പിഴ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കെ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൨ ഇൻസ്പെക്ടന്മാർക്കും ൨ ഹെഡ് കാൺസ്റ്റബിൾമാർക്കും ൭ കാൺസ്റ്റബിൾമാർക്കും മാത്രമെ പിഴശിക്ഷ വിധിച്ചിട്ടുള്ളു എന്നുള്ളതു തൃപ്തികരമാകുന്നു.

൪. ൧൦൮൫-മാണ്ടിൽ ൩൭൭൨ എടുക്കാവുന്ന കേസുകൾ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കെ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൩൯൭൪ എടുക്കാവുന്ന കേസുകൾ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കഴിഞ്ഞാണ്ടിലെ ഉൾപ്പടെ തീർച്ച ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന കേസുകളുടെ മൊത്തം എണ്ണം ൪൬൮൪ ആയിരുന്നു. ഇതിൽ ൧൩൭൫ കേസുകൾ കളവെന്നു റിഫർ ചെയ്യപ്പെട്ടു. ൩൧൫ എണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കേസുകളുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കു ചേർക്കപ്പെട്ടു. ൨൦൨൧ എണ്ണം ചാർജ്ജ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. പോക്കു ആണ്ടവസാനത്തിൽ ൨൯൭ കേസുകൾ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പോലീസ്കാർ നടപടി നടത്തിയതായ എടുക്കാവുന്നതല്ലാത്ത കേസുകളുടെ എണ്ണം തലെ ആണ്ടിൽ ൧൪൩൭ ആ-

യിരിക്കെ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ [illegible] ആയിരുന്നു. പ്രസ്തുത വർഷത്തിൽ കളവാണെന്നു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കേസുകളുടെ എണ്ണം ൧൧൦൯-മാണ്ടിലെ എണ്ണത്തെക്കാൾ [illegible] കുറവാണെന്നു കാണുകയും കണ്ടുപിടിക്കാത്ത കേസുകളുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കു ചേർത്ത കേസുകളുടെ എണ്ണം ൧൧൦൯-ൽ നിന്നും [illegible] ആയി കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സംഗതിയെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതു വളരെ തൃപ്തികരമായ കാരണങ്ങളിന്മേൽ അല്ലാതെ കേസുകളെ കളവാണെന്നു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൂടാ എന്നു സൂപ്രണ്ടന്മാർക്കു അയച്ച ആജ്ഞകൾ നിമിത്തം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാകുന്നു എന്നു നിരൂപിച്ചിരിക്കുന്നു. സൂപ്രണ്ടിന്റെ നടപടിയെ ഗവർമെന്റ് പൂർണ്ണമായി അനുമതിക്കുന്നു.

൭. കുറ്റസ്ഥാപനമായ കേസുകൾ [illegible] വീതവും കുറ്റസ്ഥാപനമായ ആളുകൾ [illegible] വീതവും ആയിരുന്നു. തിരിച്ചുകിട്ടിയ മുതലിന്റെ ശതമാനാംശം [illegible]-ൽ നിന്നു [illegible] ആയി കുറഞ്ഞു. കേസുകളെ സംബന്ധിച്ചടത്തോളം കുറ്റസ്ഥാപനമായവരുടെ ശതമാനാംശം തലെയാണ്ടിലേതിനെക്കാൾ സ്വല്പം കുറവായിരിക്കുന്നു. "പോലീസ് പ്രവൃത്തിയുടെ വിജയം മജിസ്ട്രേട്ടുകോടതിൽ ഒരു കേസിനെ ഉടനടി തീർച്ചചെയ്യുന്നതിനെ വളരെ അധികം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു" എന്നു ഈ ശതമാനാംശത്തെപ്പറ്റി സൂപ്രണ്ട് നിരൂപിക്കുന്നു. ഗവർമെണ്ട് ഈ അഭിപ്രായത്തിൽ യോജിക്കുന്നു. 'ഏതു കേസുകളെ തീർച്ചയാക്കുന്നതിൽ അമിതമായ താമസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അവയെക്കുറിച്ചു ഗവർമെണ്ടിനോടു സൂപ്രണ്ടു പ്രത്യേകം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

൮. ചാർജ്ജ്ചെയ്ത കേസുകളിൽ അന്വേഷണത്തിനുള്ള ശരാശരി താമസം തലെ ആണ്ടിൽ [illegible] ദിവസം ആയിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുത ആണ്ടിൽ [illegible] ദിവസവും റിഫ്യൂസ്ചെയ്ത കേസുകളുടെ അന്വേഷണത്തിനുള്ള ശരാശരി താമസം തലെ ആണ്ടിൽ [illegible] ദിവസം ആയിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുത ആണ്ടിൽ [illegible] ദിവസവും ആയിരുന്നു. ചാർജ്ജ്ചെയ്ത കേസുകളിൽ തടവുകാരെ ശരാശരി ഒരു ദിവസം വീതവും റിഫ്യൂസ്ചെയ്ത കേസുകളിൽ ശരാശരി [illegible] ദിവസം വീതവും താമസിപ്പിച്ചിരുന്നു. വിസ്തരിച്ച സാക്ഷികളുടെ മൊത്തം എണ്ണം [illegible] ആയിരുന്നു.

൯. ൧൧൦൯-ാമാണ്ടിലും ൧൧൧൦-മാണ്ടിലും നടപടി നടത്തിയ ഗൗരവപ്പെട്ട കുറ്റങ്ങളുടെ വിവരം താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റുമെന്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

കുറ്റങ്ങൾ	റിപ്പോർട്ട്ചെയ്യപ്പെട്ട കേസുകളുടെ എണ്ണം		കുറ്റം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടവയുടെ ശരാശരി വീതം: കേസുകൾ		കുറ്റം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടവയുടെ ശരാശരി വീതം: ആളുകൾ		കിട്ടിയ മുതലിന്റെ ശരാശരിവീതം	
	൧൧൦൯	൧൧൧൦	൧൧൦൯	൧൧൧൦	൧൧൦൯	൧൧൧൦	൧൧൦൯	...
കൊല	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...
കൊല ആകാത്ത ശിക്ഷ യോഗ്യമായ നരഹത്യ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	൬൬	[illegible]	..	..
ഡെക്കായിററി (കൂട്ടായ്മക്കവർച്ച)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
കവർച്ച	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ഭവനഭേദനവും കളവും ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
കന്നുകാലിമോഷണം ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
സാധാരണ കളവു	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

൮. കള്ളനാണയം അടിച്ചതായി ൮ കേസുകളും റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു. ഇവയിൽ ൩-കേസുകൾ ചാർജ്ജ് ചെയ്തു. ഒന്നിനെ കള്ളവാണെന്നു റിഫർ ചെയ്തു. ശേഷമുള്ളൊന്നിനെ കണ്ടുപിടിക്കാത്ത കേസുകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ചേർത്തു. ചാർജ്ജ് ചെയ്ത കേസുകളിൽ ൩ എണ്ണം കുറ്റം സ്ഥാപനം ആക്കപ്പെട്ടു.

൯. മാജിസ്ത്രേട്ടുമാർ പോലീസുകാർക്കു അയച്ച [illegible] കേസുകളിൽ [illegible] കേസുകൾ കള്ളവാണെന്നു മടക്കി അയക്കപ്പെട്ടു. ഇവയിൽ [illegible] കേസുകളെ മജിസ്ത്രേട്ടുമാർ ഫയലിൽ കുറച്ചു. ൧൦൮൭-ാണ്ടു അവസാനത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കിടന്നിരുന്ന [illegible] കേസുകൾ ഉൾപ്പെടെ [illegible] കേസുകൾ പോലീസുകാർ നേരിട്ടു എടുത്തു. ഇവയിൽ [illegible] കേസുകളെ കള്ളവാണെന്നു റിഫർ ചെയ്തു [illegible] കേസുകളെ ഫയലിൽ കുറക്കാൻ ഉത്തരവു കൊടുക്കപ്പെട്ടു.

൧൦. ക്രൂരമരണങ്ങളായും ദുർമ്മരണങ്ങളായും തലേതങ്ങളിൽ [illegible] മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കെ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ആവിധം [illegible] കേസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവ [illegible] യാദൃച്ഛികമരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചു [illegible] പുരുഷന്മാരും [illegible] സ്ത്രീകളും ഇപ്രകാരം [illegible] പേർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. കൊലക്കുറ്റം നിമിത്തം ഉള്ള മരണങ്ങളുടെ എണ്ണം [illegible] നിന്നു [illegible] ആയി കുറഞ്ഞു. പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ യാദൃച്ഛികമായുണ്ടായ തീപ്പിടുത്തത്തിന്റെ എണ്ണം [illegible] നിന്നു [illegible] ആയി കൂടി. ഇതു നിമിത്തം നശിച്ചുപോയ മുതലിന്റെ വില [illegible] രൂപായിൽ നിന്നു [illegible] രൂപയായി കൂടി. [illegible] പുരുഷന്മാരും [illegible] സ്ത്രീയും ഉൾപ്പെടെ [illegible] ആളുകൾ തീയിൽപ്പെട്ടു നശിച്ചുപോയി. യാദൃച്ഛികമായുണ്ടാകുന്ന [illegible] കളുടെ കാര്യത്തിൽ പോലീസുകാരുടെ കൃത്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച പ്രത്യേകം റിപ്പോർട്ടു അയക്കാമെന്നു സൂപ്രണ്ടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ റിപ്പോർട്ടിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

൧൧. തലേതങ്ങളിൽ [illegible] പ്രോസസ്സുകൾ നടത്തിയിരിക്കെ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ [illegible] പ്രോസസ്സുകൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നു.

൧൨. പുതുതായി നിയമിക്കപ്പെട്ട പ്രാസിക്യൂട്ടിങ് ഇൻസ്പെക്ടന്മാർ രണ്ടുപേരും ഈയാണ്ടിൽ [illegible] മാസക്കാലത്തെക്കു ജോലി നടത്തി. ഈ കാലത്തിനിടക്ക ഇവർ [illegible] സെഷൻസ് കേസുകളും [illegible] അപ്പീലും നടത്തി. ഇതിൽ [illegible] സെഷൻസ് കേസുകളിലും [illegible] അപ്പീലിലും കുറ്റം സ്ഥാപനമായി. ആണ്ടവസാനിക്കുമ്പോൾ [illegible] കേസുകൾ വിസ്താരത്തിനു കിടക്കയായിരുന്നു. ഈ പ്രാസിക്യൂട്ടിങ് ഇൻസ്പെക്ടന്മാരും ചെയ്ത ജോലിയെക്കുറിച്ചു സൂപ്രണ്ടു തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു ഗവർന്മെണ്ടു സന്തോഷത്തോടു രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

൧൩. പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ [illegible] പേർ പോലീസ് ബന്തോവസ്തിൽ നിന്നു ഓടിപ്പോയി. അവരിൽ [illegible] പേർ വീണ്ടും പിടിക്കപ്പെട്ടു.

൧൪. ഈ സൈന്യത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക ശ്ലാഘ്യമായ പ്രവൃത്തിക്കായി [illegible]-മാണ്ടിൽ [illegible] രൂപാ ഇനാം കൊടുത്തിരിക്കെ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ [illegible] രൂപാ ഇനാം കൊടുക്കപ്പെട്ടു. പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ഈ സൈന്യത്തിനു പുറമെയുള്ള [illegible] ക്കു ഇനാം കൊടുക്കപ്പെട്ടു.

൧൫. വെല്ലൂരിലുള്ള [illegible] ഗവർന്മെണ്ടുവക പോലീസ്സ്കൂളിൽ പരിശീലിപ്പിക്കാനായി ഓരോ തവണ രണ്ടോ മൂന്നോ ഹെഡ്കാൺസ്റ്റബിൾമാർ [illegible] തിരഞ്ഞെടുത്തയക്കുന്നതിനു ഒരു പദ്ധതി ഗവർന്മെണ്ടു അനുവദിച്ചു.

൧൬. സൂപ്രണ്ടൻ [illegible] ഹെഡ്സ്റ്റേഷനും സബ്സ്റ്റേഷനും പരിശോധിച്ചു. ഇതിൽ [illegible] ഹെഡ്സ്റ്റേഷനും [illegible] സബ്സ്റ്റേഷനും ഒന്നിൽ അധികം തവണ പരിശോധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കൊല്ലം ഡിവിഷനിലുള്ള നാലു സ്റ്റേഷൻ സൂപ്രണ്ടണ്ടു കണ്ടു അസിസ്റ്റന്റു സൂപ്രണ്ടുമാർ ശരാശരി [illegible] ദിവസം സഞ്ചരിച്ചു.

൧൭. [illegible] വിരലടയാളങ്ങൾ എടുക്കയും തരം തിരിക്കയും ചെയ്യപ്പെട്ടു. [illegible] സ്ലിപ്പുകളെ മറ്റു ബ്യൂറോകൾക്ക അയച്ചു. ഇവയിൽ [illegible] കേസുകളുടെ സംഗതിയിൽ സംബന്ധിക്കപ്പെട്ട ആളുകളുടെ പേരിലുള്ള മുൻ കുറ്റസ്ഥാപനങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചറിയപ്പെട്ടു.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
[illegible],
ഗവർന്മെണ്ടു ചീഫ്സെക്രട്ടെറി,

പൊലീസ്സൂപ്രിൻടെണ്ടെണ്ടിനു
എല്ലാ മാജിസ്ത്രേട്ടന്മാർക്കും
ഗസറ്റിലേക്കു

(True Translation)

K. CHIDAMBARA VADHYAR,
Head Translator to Government.

തിരുവിതാംകോട്ടു ഗവർൺമെണ്ട് പ്രൊസീഡിംഗ്സ്.

(൧) ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയുടെ സാമാന്യ യോഗത്തിൽ ഗവർൺമെണ്ടിൽനിന്നു നിയമിച്ച മെംബർ മിസ്റ്റർ കെ. പി. നാരായണപിള്ള ചെയ്ത നിവേദനവും അതിനു ദിവാൻ പറഞ്ഞ മറുപടിയും,

(൨) കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്ട് മാജിസ്ട്രേട്ടിന് ൧൦൮൫ ആഗസ്റ്റ് ൩൦-ാം J ൩൭൩൪-ാം നമ്പരായി അയച്ച ലെട്ടരും,

(൩) കോട്ടയം ആക്ടിംഗ ഡിസ്ട്രിക്ട് മാജിസ്ട്രേട്ട് ൧൦൮൫ നവെംബർ ൧൫-ന് അയച്ച ൩൨൫൨-ാം നമ്പർ ലെട്ടരും,

വായിച്ചു.

പുഞ്ഞാറിലെയും സമീപസ്ഥലങ്ങളിലെയും ജനങ്ങൾക്കു വേനൽക്കാലത്തു അവരുടെ കുടിവെള്ളത്തിനു ആ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ചെറിയ ആറുകളിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്ന ചാലുകളും കുളങ്ങളുമാണ് ആശ്രയം എന്നും ഈ കുളങ്ങളിലെയും ചാലുകളിലെയും വെള്ളത്തിൽ മത്സ്യം പിടിക്കാനായി അറിവില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ വിഷം കലക്കിവരുന്നു എന്നു. വിഷമിശ്രമായ വെള്ളം കുടിച്ചു മനുഷ്യർക്കും കന്നുകാലികൾക്കും ദീനം പിടിക്കുന്നു എന്നും കഴിഞ്ഞ പ്രജാസഭായോഗത്തിൽ മിസ്റ്റർ കെ. പി. നാരായണപിള്ള ബോധിപ്പിച്ചു. വേനൽക്കാലത്തു ആറുകളിലെ വെള്ളത്തിൽ വിഷം കലക്കുന്നതിനെ നിരോധിക്കുന്നതിനു വിശേഷാൽ ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യണമെന്നു മെംബർ അപേക്ഷിച്ചു. ഇതിനെപ്പററി പൂർണ്ണമായ ആലോചന കഴിച്ചു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്വാൻ കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്ട് മാജിസ്ട്രേട്ടിനോടു ആജ്ഞാപിച്ചിരുന്നു. വായിച്ചതായി മേല്പറയപ്പെട്ട മറുപടിയിൽ ആക്ടിംഗ് ഡിസ്ട്രിക്ട് മാജിസ്ട്രേട്ട് മെംബറിന്റെ പരാധി വാസ്തവമാണെന്നും ഈ ദോഷം പുഞ്ഞാറ്റിടവകയിൽ മാത്രമല്ലെന്നും മീനച്ചിൽ താലൂക്കിൽ മററു പ്രദേശങ്ങളിലും നടപ്പുണ്ടെന്നും മത്സ്യം പിടിക്കാനായി വേനൽക്കാലത്തു ആറുകളിൽ വിഷം കലക്കുന്നതു അടുത്തയാണ്ടുകളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ൧൦൭൭-മാണ്ടു മത്സ്യം പിടിക്കുന്നതിനായി വെള്ളത്തിൽ വിഷം കലക്കിയതിനു താലൂക്കു മാജിസ്ട്രേട്ടു തിരുവിതാംകോട്ടു ശിക്ഷാനിയമം ൨൭൦-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചു ചില ആളുകളെ ശിക്ഷിച്ചു എന്നും എന്നാൽ ൨൭൦-ാം വകുപ്പു ഒരു പൊതു ചോലയൊ ജലസംഗ്രഹമൊ സംബന്ധിക്കുന്നതല്ലാതെ ചോലയൊ ജലസംഗ്രഹമൊ അല്ലാത്ത പുഴയ്ക്കുകളെ, പുഴയിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്ന കുഴിയ്ക്കുകളെ സംബന്ധിക്കുന്നതല്ലാ എന്നുള്ള കാരണത്തിന്മേൽ ആ ശിക്ഷയെ ഡിസ്ട്രിക്ട് മാജിസ്ട്രേട്ടു അപ്പീലിൽ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തി എന്നും കാണുന്നതായും പരാധിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കൃത്യം തിരുവിതാംകോട്ടു ശിക്ഷാനിയമം ൨൭൮-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചു ശിക്ഷായോഗ്യമായ ദോഷം ആകുന്നുണ്ടെന്നു, വരുന്ന വേനൽക്കാലത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ വേണ്ട നടപടി നടത്തുന്നതിനു താലൂക്കു മാജിസ്ട്രേട്ടന്മാർക്കു ആജ്ഞകൾ അയക്കുന്നുണ്ടു എന്നുംകൂടി ആക്ടിംഗ് ഡിസ്ട്രിക്ട് മാജിസ്ട്രേട്ട് പറയുന്നു.

അതിന്മേൽ ചെയ്ത ഉത്തരവു J ൪൭൨ നമ്പർ തിരുവനന്തപുരം, ൧൦൮൫ ഡിസെംബർ ൨൩-ാം

ഈ സംഗതിയിൽ ആക്ടിംഗ് ഡിസ്ട്രിക്ട് മാജിസ്ട്രേട്ട് നടത്തിയ നടപടിയെ ഗവർൺമെണ്ട് അനുമതിക്കയും മേലാൽ ഈ വിധത്തിലുള്ള ദോഷപ്രവൃത്തി നടക്കുന്നതിനെ തടുക്കുന്നതിനു അതു ഫലപ്രദമായ പ്രതിബന്ധം ആയിരിക്കും എന്നു ഗവർൺമെണ്ട് വിശ്വസിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
എം. രാജരാജവർമ്മാ,
ഗവർൺമെണ്ട് അണ്ടർസെക്രട്ടറി.

൧ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭാ (ഗവർൺമെണ്ടു നിയമിച്ച) മെംബർ മിസ്റ്റർ കെ. പി. നാരായണപിള്ളയ്ക്കു
൨ കോട്ടയം ആക്ടിംഗ ഡിസ്ട്രിക്ട് മാജിസ്ട്രേട്ടിനു
൩ ഗസററിലേയ്ക്കു.

A true translation

K. CHIDAMBARA VADHYAR,
Head translator to Government.

തിരുവിതാംകോട്ടു ഗവർൺമെണ്ടു പ്രൊസീഡിംഗ്സ്

ഉത്തരവു നംബർ J. ൨൪൩. തിരുവനന്തപുരം ൧൯൧൧ ഡിസംബർ ൨൩൹

ഹെഡ് സർക്കാർ വക്കീലിന്റെയും ഡിസ്ത്രിക്ട് കോർട്ട് സർക്കാർ വക്കീൽമാരുടേയും അധികാരങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നതായ താഴെ പറയുന്ന ചട്ടങ്ങൾ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവ ൧൦൮൭ മകരം ൧൹ മുതൽ നടപ്പിൽ വരുന്നതാകുന്നു.

൧. (എ) ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലെ അനുവദിക്കപ്പെട്ട എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിൽ തന്റെ ആഫീസിലൊ അല്ലെങ്കിൽ തനിക്കു കീഴുള്ള വല്ല ആഫീസിലുമൊ, സ്ഥിരമൊ താല്ക്കാലികമൊ ആയുള്ളതും ശമ്പളം മാസം ഒന്നുക്കു ൨൫ രൂപയിൽ കവിയാത്തതും ആയ ഏതു ജീവനത്തിനും ആളെ ആക്കുന്നതിനും.

(ബി) തനിക്കു നിയമിക്കാൻ അധികാരമുള്ള എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാൎക്കും തവണതോറും ഉള്ള വല്ല ശമ്പള കൂടുതലും അനുവദിക്കപ്പെട്ട സ്കേൽ അനുസരിച്ചു ചെല്ലേണ്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ അനുവദിക്കുന്നതിനും.

(സി) തനിക്കു നിയമിക്കാൻ അധികാരം ഉള്ള ഏതു ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും തിരെ മാറ്റുകയൊ തരം താഴ്ത്തുകയൊ സസ്പെണ്ട് ചെയ്കയൊ വേല വിടുവിക്കുകയൊ അയാളുടെ രാജി സ്വീകരിക്കയൊ ചെയ്യുന്നതിനും.

(ഡി) അസിസ്റ്റണ്ടു സർക്കാർ വക്കീലുകളും ഡിസ്ത്രിക്ട് കോർട്ട് സർക്കാർ വക്കീലുകളും ഒഴികെ തന്റെ കീഴിലുള്ള വല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥനും അഞ്ചു (൫) രൂപാ വരെ പിഴയിടുന്നതിനും.

(ഇ) തനിക്കു നിയമിക്കാൻ അധികാരമുള്ള ഏതു ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഏതു മാതിരി അവധിയും അസിസ്റ്റണ്ട് സർക്കാർ വക്കീൽമാരും ഡിസ്ത്രിക്ട് കോർട്ട് സർക്കാർ വക്കീൽമാരും ഒഴിച്ചു എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാൎക്കും പ്രിവിലേജ് അവധിയും എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാൎക്കും കാഷ്വൽ അവധിയും കൊടുക്കുന്നതിനും.

(എഫ്) തനിക്കു നിയമിക്കാൻ അധികാരമുള്ള ഏതു ഉദ്യോഗസ്ഥനേയും സ്ഥലം മാറ്റുന്നതിനും

ഹെഡ് സർക്കാർ വക്കീലിനു അധികാരം ഉണ്ടു.

൨. (എ) തന്റെ ആഫീസിലെ അനുവദിക്കപ്പെട്ട എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെണ്ടിൽ സ്ഥിരമൊ താല്ക്കാലികമൊ ആയുള്ളതും ശമ്പളം മാസം ഒന്നുക്കു പത്തു (൧൦) രൂപായിൽ കവിയാത്തതും ആയ ഏതു ജീവനത്തിനും ആളെ നിയമിക്കുന്നതിനും.

(ബി) തനിക്കു നിയമിക്കാൻ അധികാരം ഉള്ള ഏതു ഉദ്യോഗസ്ഥനും തവണതോറുമുള്ള വല്ല ശമ്പള കൂടുതലും അനുവദിക്കപ്പെട്ട സ്കേൽ അനുസരിച്ചു ചെല്ലേണ്ടതായി വരുമ്പോൾ അനുവദിക്കുന്നതിനും.

(സി) തനിക്കു നിയമിക്കാൻ അധികാരമുള്ള ഏതു ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും തിരെ മാറ്റുകയൊ തരം താഴ്ത്തുകയൊ സസ്പെണ്ട് ചെയ്കയൊ വേല വിടുവിക്കയൊ രണ്ടു (൨) രൂപാ വരെ പിഴയിടുകയൊ അയാളുടെ രാജി സ്വീകരിക്കയൊ ചെയ്യുന്നതിനും.

(ഡി) തനിക്കു നിയമിക്കാൻ അധികാരമുള്ള ഏതു ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഏതു മാതിരി അവധിയും തന്റെ കീഴിലുള്ള ഏതു ഉദ്യോഗസ്ഥനും കാഷ്വൽ അവധി കൊടുക്കുന്നതിനും

ഒരു ഡിസ്ത്രിക്ട് കോർട്ട് സർക്കാർ വക്കീലിനു അധികാരം ഉണ്ടു.

൩. നിയമനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ നിയമനങ്ങൾക്കു വേണ്ട യോഗ്യതകളെ നിശ്ചയിച്ചു അതാതു കാലം ഗവർൺമെണ്ടു അയക്കുന്ന ഉത്തരവുകളെ അനുസരിച്ചു നടക്കേണ്ടതു ഹെഡ് സർക്കാർ വക്കീലിന്റെയും ഡിസ്ത്രിക്ട് കോർട്ട് സർക്കാർ വക്കീൽമാരുടെയും കൃത്യം ആകുന്നു.

൮. ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ തിരെ മാറ്റുകയോ തരം താഴ്ത്തുകയോ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയോ വേല വിടുർത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പെ അയാൾക്കു ബോധ്യമായ സമാധാനം സമർപ്പിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു. എന്നാൽ, ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അയാളുടെ സമാധാനം ബോധിപ്പിക്കുന്നതിനിടയിൽ അയാളെ സസ്പെൻഷനിൽ നിർത്താവുന്നതാകുന്നു. ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ തിരെ മാറ്റുകയോ തരം താഴ്ത്തുകയോ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയോ വേല വിടുർത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന ഉത്തരവിൽ, ഒന്നാമതു, അയാളുടെ മേലുള്ള കുറ്റങ്ങളും; രണ്ടാമതു, ആ കുറ്റങ്ങൾക്ക് ആധാരമായ തെളിവുകളുടെ ചുരുക്കവും; മൂന്നാമതു, ഓരോ കുറ്റത്തിലും ഉള്ള തീരുമാനങ്ങളും; നാലാമതു, അയാൾക്കു മുമ്പു വല്ല ശിക്ഷയും നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിവരവും അടങ്ങിയിരിക്കണം. ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനു ശിക്ഷ വിധിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശിക്ഷ നിശ്ചയിച്ച ഉത്തരവിന്റെ ഒരു പകർപ്പു കൊടുക്കണം. ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് സർക്കാർ വക്കീൽമാർ ശിക്ഷ വിധിച്ച ഉത്തരവുകളിന്മേൽ ഹെഡ് സർക്കാർ വക്കീലിനും ഹെഡ് സർക്കാർ വക്കീൽ വിധിച്ച അപ്രകാരമുള്ള ഉത്തരവുകളിന്മേൽ ഗവർന്മെന്റിനും അപ്പീൽ കൊടുക്കാവുന്നതാകുന്നു. എന്നാൽ സംബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഏതു ഉത്തരവിന്മേൽ അപ്പീൽ ചെയ്യുന്നുവോ അതിന്റെ പകർപ്പു കിട്ടിയ തീയതി മുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകം അപ്പീൽ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു. പിഴ നിശ്ചയിച്ച ഒരു ഉത്തരവിന്മേൽ അപ്പീൽ ചെയ്തുകൂടാ. ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് സർക്കാർ വക്കീൽ നിശ്ചയിച്ചതും ഹെഡ് സർക്കാർ വക്കീലിനാൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യപ്പെട്ടതും ആയ ഒരു ശിക്ഷാവിധി ഉത്തരവിന്മേൽ രണ്ടാമതു ഒരു അപ്പീലും ചെയ്തുകൂടാ.

൯. ശമ്പളം, അവധികൾ, അലവൻസുകൾ ഇവയ്ക്കുള്ള അവകാശവും സംബന്ധിച്ച എല്ലാ സംഗതികളെയും സിവിൽ സെർവീസ് റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ചു തീർച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതാകുന്നു. റെഗുലേഷൻസിലെ വ്യവസ്ഥകളെ അനുസരിച്ചു നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു അക്കൌണ്ടാപ്പീസ് നോക്കേണ്ടതാകുന്നു. റെഗുലേഷൻസിന്റെ പ്രയോഗത്തെ സംബന്ധിച്ചു ഹെഡ് സർക്കാർ വക്കീലിനു വല്ല സംശയവും ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം അദ്ദേഹം ആ സംഗതിയെപ്പറ്റി അക്കൌണ്ടാപ്പീസരുടെ അഭിപ്രായം എഴുതി ചോദിക്കേണ്ടതും ആ ആപ്പീസിൽ നിന്നു കൊടുക്കപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങളെ അനുസരിച്ചു നടക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

൧൦. ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് സർക്കാർ വക്കീൽമാർ തലേ മാസത്തിൽ (എ) ചെയ്യപ്പെട്ട നിയമനങ്ങൾ (ബി) വിധിക്കപ്പെട്ട ശിക്ഷകൾ (സി) കൊടുക്കപ്പെട്ട അവധികൾ ഇവയെ യഥാക്രമം കാണിക്കുന്ന ഫാറങ്ങളിൽ ഓരോ മാസവും ൭-ാംനു-ക്കകം ഹെഡ് സർക്കാർ വക്കീലിനു അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ഹെഡ് സർക്കാർ വക്കീൽ തലേ മാസത്തിൽ താൻ ചെയ്യപ്പെട്ട നിയമനങ്ങൾ, വിധിക്കപ്പെട്ട ശിക്ഷകൾ, കൊടുക്കപ്പെട്ട അവധികൾ, ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലംമാറ്റങ്ങൾ ഇവയെ കാണിക്കുന്ന ഫാറങ്ങളിൽ ഓരോ മാസവും ൧൦-ാംനു-ക്കകം ഗവർന്മെന്റിനു അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം,

എ. ജെ. വീയ..,

ഗവർന്മെണ്ടു ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

ഫാറം A.

......മാസത്തിൽ ജീവനക്കാരെ നിയമിച്ചിട്ടുള്ള വിവരത്തിനു കണക്ക

ആളെ നിയമിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗം	ആളെ നിയമിച്ച തീയതി	മുൻപു വഹിച്ചിരുന്ന ഉദ്യോഗം ... ശമ്പളവും	വയസ്സ്	ജാതിയോ മതമോ	യോഗ്യത: സാധാരണ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത	യോഗ്യത: വിശേഷാൽ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത	ശമ്പളം: ഈ ജോലിയിലുള്ള ശമ്പളം	ശമ്പളം: മുമ്പു ...	...	നിയമിച്ചു ...	റിമാർക്ക

ഫാറം B.

ൽ .... മാസത്തിൽ നൽകിയ ശിക്ഷയുടെ വിവരത്തിനു കണക്ക്.

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	ശമ്പളം രൂപാ	[illegible]	കുറ്റത്തിന്റെ സ്വഭാവം	[illegible]	[illegible]	റിമാർക്ക്

ഫാറം C.

ൽ .... മാസത്തിൽ അവധി കൊടുത്ത വിവരത്തിനു കണക്ക്.

ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	ശമ്പളം രൂപാ	അവധിയുടെ സ്വഭാവവും കാലാവധിയും	[illegible]	[illegible]	അവധി അനുവദിച്ച തീയതി	[illegible]	റിമാർക്കുകൾ

ഫാറം D.

ൽ .... മാസത്തിൽ ചെയ്ത സ്ഥലംമാറ്റങ്ങളുടെ വിവരത്തിനു കണക്ക്.

സ്ഥലം മാറ്റപ്പെട്ട ജീവനക്കാരന്റെ പേര്	[illegible]	ശമ്പളം രൂപാ	[illegible]	ശമ്പളം രൂപാ	ഉദ്യോഗം	സർവീസ്	[illegible]	റിമാർക്ക്

(True translation)

K. Chidambara Vadhyar,
Head Translator to Government.

Proceedings of the Government of His Highness the Maha Raja of Travancore.

Read the following report of the Account Officer on the working of the Sirkar Savings Banks in 1086:—

"The transactions of the year are shown below:—

		Ordinary Accounts.	Public Accounts.	Security Accounts	Total.
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1	Balance on the 1st Chingom 1086	16,540	...	5,33,031	5,49,571
2	Deposits during 1086	25,899	6,862	6,29,887	6,62,598
3	Withdrawals during 1086	21,368	2,303	1,01,959	1,25,630
4	Net addition ...	4,531	4,559	5,28,477	5,37,567
5	Interest ..	633	86	28,886	29,605
6	Balance on the 1st Chingom 1087 (items 1+4+5)	22,004	4,645	10,90,394	11,17,043

Changes during the year

2. The most important of these are —

(a) Provision was made for the opening of Public Accounts.

(b) Rules for the calculation of the interest on deposits were amended, by allowing interest on the lowest balance at credit of an account between the close of the fourth and the end of the month

(c) The experimental Savings Bank at the Trivandrum Major Treasury was made permanent

(d) A Bank was opened in the Peermade Sub-Treasury.

Security Deposits.

3 The deposits during the year under this head came to Rs 6,29,837, against Rs. 3,39,872 in 1085 The increase was evidently due to the circumstance that Government servants and contractors now find it more convenient and profitable to invest their monies in the Sirkar Savings Banks than in Government of India Promissory Notes.

Public Accounts

4 Three accounts were opened in the Trivandrum Major Treasury and the balance at the close of the year was Rs 4,559

Ordinary Accounts

5. There was a slight increase under private deposits, the amount being Rs 25,899 in 1086, against 21,150 in 1085, the number of accounts also increased, from 191 to 285. Eraniel, Karunagapally and Muvattupuzha still remain without a single ordinary account.

General.

6 The operations during the year 1086, as compared with those of the preceding years, show that the institution is making steady progress and gaining popularity, though slowly".

ORDER THEREON No. 829/FL., DATED HUZUR CUTCHERRY, TRIVANDRUM, 25TH JANUARY 1912.

Recorded.

2. The Division Peishkars and the Superintendent, Devicolam Division, are requested to urge on their Treasury Officers the necessity of affording full facilities to private depositors.

3. The question of allowing a few selected Anchal Offices to do Savings Bank work is still under the consideration of His Highness' Government.

By order,
T. R. RAMANAM AIYAR,
Financial Secretary.

To

1. The Account Officer.
2. All Division Peiskars.
3. The Superintendent, Devicolam Division.
4. The Chief Secretary to Government.
5. The Gazette.

പരസ്യം.

പ്ലേഗ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന കോയമ്പത്തൂർ തെക്കെക്കണ്ണൂാടകം മുതലായ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നു ആളുകൾ ൧൯൧൨ ഫെബ്രുവരി ൧൬-ക്ക ൧൦൮൭ കുംഭം ൪-നു ഉള്ള ശിവരാത്രി അടിയന്തിരത്തിനു വരുന്നതിനു സമ്മതിച്ചാൽ കോട്ടയം ഡിവിഷനിൽ ആലുവായിൽ പ്ലേഗ് ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ടെന്നു ഗവർമ്മെന്റിനു ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കയാൽ:—

൧൦൮൭-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം ൧൩-ക്ക ൧൯൧൨-ാം വർഷം ഫെബ്രുവരിമാസം ൨൫-നു മുതൽ ൧൦൮൭-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം ൧൬-ക്ക ൧൯൧൨-ാംവർഷം ഫെബ്രുവരിമാസം ൨൮-നു വരെ മേല്പറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നു ആളുകൾ മേല്പറഞ്ഞ അടിയന്തിരത്തിനു വന്നുകൂടാ എന്നു ൧൦൭൫-ാമാണ്ടത്തെ ൨-ാം റെഗുലേഷനായ പകരുന്നവ്യാധിയെ സംബന്ധിച്ച റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ച ഗവർമ്മെണ്ടു ഇതിനാൽ വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈ പരസ്യത്തിനു വിരോധമായി മേല്പറഞ്ഞ അടിയന്തിരത്തിനു വരുന്ന എല്ലാവരെയും തിരിച്ചയക്കുന്നതാകുന്നു.

ഹജൂർക്കച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൯൧൨ ജനുവരി ൨൫-നു

ദിവാൻ. പി. രാജഗോപാലചാരി,
ദിവാൻബഹദൂർ സി. ഐ. ഇ.

(A true translation)
K. CHIDAMBARA VADHYAR,
Head translator to Government.

No. 1407/L. R.

NOTIFICATION.

The Pinaliamattam Reserved Forest was constituted by the notification published under Section 18 of Regulation II of 1068, at page 574 of the Travancore Government Gazette dated 24th June 1902. Cairns have since been erected along the boundaries of the said Reserved Forest and a correct description of the boundaries with reference to the cairns is herewith appended for the information of the public.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 4th February 1912.

P. RAJAGOPALA CHARI,
Dewan.

Name of Reserve.	Revenue Division.	Taluk.	Village.	Boundary description	Extent.	Remarks.
Pinaliamattam Reserve.	Kottayam Division	Thodupuzha Taluk.	Kumaramangalam Village.	*NORTH.*—Starting from cairn No 1 at the south-west corner of survey number 63/4 of Kumaramangalam village the boundary runs east along its south side to cairn No 2, about ¾ of a chain west of its south-east corner, thence to cairn No.3 at the south-east corner of survey number 63/3 on the right bank of the Thodupuzha river. *EAST.*—The right bank of the Thodupuzha river from cairn No. 3 for about 7 chains in a south-easterly direction passing cairns Nos. 3 A, and 4 to cairn No. 5. *SOUTH.*—Thence west along the same river passing cairn No. 6 to cairn No. 7 about 1½ chains east of south-east corner of survey number 66/4. *WEST.*—Thence the line runs north north-east for about 2½ chains to cairn No. 8 at the bend on the east side of survey number 65/1, thence along its east side passing cairn No. 9 to cairn No. 1 at the starting point.	2 97 acres	There are no public or private rights within the Reserve. The area of the Reserve is noted as 7 acres in the original Notification, but on computation the actual area is found to be only 2 acres and 97 cents.

നോട്ടീസ്

പെരളിയാറം റിസവിനെ ഒഴിച്ചുവിട്ടപ്പെട്ട വനമാക്കി വനം വകപ്പുക്ലേഷൻ ൨ാം വകുപ്പുപ്രകാരം ൧൦൨൨-ാം വർഷം ജൂൺമാസം ൨൯-ാം തീയതി മകരം ൧൫-ാം തീയതിയിലെ ഗവൺമെന്റു ഗസറ്റിൽ ഒന്നാം വശത്തു പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ടു. ആ റിസവ് ബൌണ്ടറി യിൽ ഇപ്പോൾ കയറണുകൾ ഇട്ട അതൃത്തി നിശ്ചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കകൊണ്ടു കയറണ് അനുസരിച്ചുള്ള അതൃത്തിവിവരം പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർകച്ചേരി
തിരുവനന്തപുരം

ദിവാൻ പി. രാജഗോപാലചാരി,
ദിവാൻ ബഹദൂർ സി. ഐ. ഇ.

റിസവിന്റെ പേര	ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ	താലൂക്ക	വില്ലേജ്	അതൃത്തിവിവരം	വിസ്തീർണ്ണം	റിമാർക്സ്
പെരളിയാറം	കോട്ടയം	തൊടുപുഴ	കുമാരമംഗലം	വടക്ക—കുമാരമംഗലം പകുതിവക സർവെ നം/൪ ന്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറെ മൂലക്കുള്ള ൧-ാം നമ്പർ കയറണിൽ നിന്നും തുടങ്ങി കിഴക്കായിട്ടു മേലെഴുതിയ നമ്പരിന്റെ തെക്കവശത്തുകൂടി ആ നമ്പരിന്റെ തെക്കുകിഴക്കെ മൂലക്കു ഉദ്ദേശം ൩ ചങ്ങല പടിഞ്ഞാറായിട്ടു നില്പുള്ള ൨-ാം നമ്പർ കയറൺവരെ അവിടെനിന്നും തൊടുപുഴ ആറ്റിന്റെ വലത്തുകരയിൽ സർവെ നം/൩ ന്റെ തെക്കുകിഴക്കുമൂലക്കു നില്പുള്ള ൩-ാം നമ്പർ കയറൺവരെ കിഴക്ക—അവിടെനിന്നും തൊടുപുഴ ആറ്റിന്റെ വലത്തുകരയിൽകൂടി ൪-ഉം ൫-ാം നമ്പർ കയറണുകൾ കടന്നു ൭ ചങ്ങല ദൂരം തെക്കുകിഴക്കായിട്ടു ൬-ാം നമ്പർ കയറൺവരെ തെക്ക—അവിടെനിന്നും പടിഞ്ഞാറായിട്ടു മേൽവിവരിച്ച ആറ്റുകരയിൽകൂടി ൭-ാം നമ്പർ കയറൺകടന്നു സർവെ നം/൭ ന്റെ തെക്കുകിഴക്കുമൂലക്കു ൨॥ ചങ്ങല കിഴക്കായിട്ടു നില്പുള്ള ൮-ാം നമ്പർ കയറൺവരെ പടിഞ്ഞാറു—അവിടെനിന്നും വടക്കുകിഴക്കിൽ വടക്കായിട്ടു ൨॥ ചങ്ങലദൂരം സർവെ നം/൭ ന്റെ കിഴക്കെ വശത്തുള്ള ഒരു മൂലയിൽ നില്പുള്ള ൯-ാം നമ്പർ കയറൺവരെ അവിടെനിന്നും മേൽപറഞ്ഞ സർവെ നമ്പരിൽ കിഴക്കെവശത്തുകൂടി ൧൦-ാം നമ്പർ കയറൺ കടന്നു ആരംഭസ്ഥലമായ ൧-ാം നമ്പർ കയറണിൽ ചെന്നുചേരുന്നു.	൨ ഏക്കർ ൯൫ സെന്റു	റിസവിനകത്തു പ്രൈവറ്റും പബ്ലിക്കും ആയിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്താകുന്നു. ഈ റിസവിന്റെ വകക്കുള്ള ആദ്യത്തെ പരസ്യത്തിൽ ൭ ഏക്കർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ളതായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു. എന്നാൽ ഇപ്പഴത്തെ ബൌണ്ടറി അനുസരിച്ചു കണക്കാക്കിയതിൽ ൨ ഏക്കർ ൯൫ സെൻറു മാത്രമെ അളവു കാണുന്നൊള്ളു.

No. J. 611.

NOTIFICATION.

Rules made by the Government of His Highness the Maha Raja of Travancore, under the Arms Regulation, V of 1084, under date the $\frac{\text{26th January 1912.}}{\text{10th Makaram 1087.}}$

TRANSPORT, EXPORT AND IMPORT.

1. No arms or ammunition or military stores shall be transported from one part of Travancore to another, without a license in Form I appended to these Rules, granted by the District Magistrate under his signature. The fee payable in respect of every such license shall be five rupees.

2. Persons lawfully entitled to possess arms or to go armed, are permitted to transport, from one part of Travancore to another, without a license, arms and ammunition in reasonable quantities for their own use.

3. A person licensed to possess arms, ammunition or military stores, or who is exempted from the liability to take out such a license, is entitled to transport to his residence, from the premises of a licensed dealer, arms, ammunition or military stores without a separate transport license, so long as the articles purchased are in reasonable quantities and for his own use. A licensed dealer in arms, ammunition or military stores may supply the same to the order of any such person, and may, without a separate transport license, send or despatch, in any way desired, to the residence of the purchaser, the articles ordered by any such person, so long as the requirements of Rule 2 are satisfied and the address of the person for whom they are intended is legibly stated on the parcel or parcels containing the articles.

4. A license to transport arms or ammunition or military stores is void, if the consignment breaks bulk at any place other than the place for which it may be granted. A license to transport shall ordinarily not be made valid for more than double the period actually required for the conveyance of the articles to their destination by the intended route.

5. No license shall be granted for importation into the Travancore State, by sea or backwater or land, of cannon, all articles designed for torpedo service, submarine mining, war rockets, rifles of ·303 bore or rifles of ·450 bore, balled ammunition which can be fired from rifles of the said bores, dynamite and machinery for the manufacture of arms and ammunition.

Provided that this prohibition shall not apply to the importation by Europeans of rifles of ·303 bore or rifles of ·450 bore, and balled ammunition which can be fired from rifles of the said bores, already in British India.

6. Licenses to import arms, ammunition or military stores, other than these whose import is prohibited under Rule 5, by sea or backwater or land, may be granted by the Dewan, provided that the licensee has taken the previous permission of the British Resident in Travancore. The fee payable in respect of every such license shall be five rupees, and the license shall be in Form II appended to these Rules. The Dewan may remit the fee when he is satisfied that the arms, ammunition or military stores are required *bona fide* for purposes of protection of either person or property. In the case of arms, ammunition or military stores imported from British India, a copy of the license will be sent to the British Resident in Travancore.

7. Persons desirous of importing arms, ammunition or military stores should apply to the Dewan, through the British Resident in Travancore, in accordance with the instructions contained in the Memorandum issued by the British Resident and published on page 533 of Part II of the Travancore Official Gazette dated 13th June 1911.

8. Licenses to export arms, ammunition or military stores, by sea or backwater or land, may be granted by the District Magistrate. The fee payable in respect of every such license shall be five rupees and the license shall be in Form III appended to these Rules. In the case of arms, ammunition or military stores exported to any part of British India, a copy of the license shall be sent by the District Magistrate to the Dewan, for transmission to the British Resident in Travancore.

9. Persons desirous of transporting or exporting arms, ammunition or military stores must apply in writing to the District Magistrate. The application must specify—

(a) the place to which the articles are to be transported or exported, the route of transport or export, and the probable time that will be occupied in the journey;

(b) the quantity, description, average price and the purpose of each kind of arms or ammunition;

(c) whether the applicant has obtained the consent of the officer of the place of consignment, empowered by the law in force in that place to issue licenses for the import of arms. (If so, the documentary evidence of such consent must be produced.)

10. Persons transporting, importing or exporting arms, ammunition or military stores under a license, must write legibly, on the cases or packages containing such articles, a declaration of their contents.

11. In the case of transport or import by land or backwater, the consignee must, within six days of the articles reaching their destination, deliver the transport or import license to the local Magistrate, who should satisfy himself that the articles correspond with the entries in the license and that any deficiency is properly accounted for. In every case of export or import by sea, the license shall be produced before the Customs Officer at the port of shipping or consignment, before the articles are allowed to be removed.

Manufacture and Sale.

12. Licenses to manufacture, convert, keep and sell arms or ammunition or military stores may be granted by the District Magistrate in Form IV appended to these Rules. The fee payable shall be twenty rupees in respect of every license to manufacture, convert and sell, and fifteen rupees in respect of every license to keep and sell arms, ammunition or military stores. Every license-holder under this Rule shall keep, in such form as the Government may, from time to time, direct, registers of all arms manufactured or converted, of all ammunition or military stores manufactured, of all stock in hand, and of all sales. He shall exhibit his stock and his registers on demand by any Magistrate or by any Police officer not below the rank of Inspector. All Magistrates and all Police officers not below the rank of Inspector, are authorised to enter and inspect any premises within their several jurisdictions, in which arms or ammunition or military stores are manufactured or kept, and to examine the stock and accounts of receipts and sales of arms, ammunition and military stores. Any person licensed to sell arms and ammunition and military stores, shall affix, on a conspicuous part of his shop or usual place of business, a sign-board on which shall be printed in large letters, in English and in the Vernacular of the taluk, his name and the words "Licensed to manufacture (or Licensed to deal in) arms, ammunition and military stores" as the case may be.

Possession of Arms and going armed.

13. Licenses to possess arms and ammunition, in reasonable quantities and to go armed for purposes of sport, of protection or of display, may be granted by the District Magistrate in Form V appended to these Rules. Every such license shall be liable to a fee of fourteen chuckrams for each weapon. Such a license will authorise its holder to carry the arms described in the license on occasions when they may be reasonably required for the purposes named in the license. But the holder, unless specially authorised, must not go armed to fairs, religious processions or other public assemblies.

14. The District Magistrate may grant a license in Form VI appended to these Rules, for a journey, specifying the direction of the journey and the period which such journey will occupy. Such license will be valid only for such journey and for such period, and will be liable to a fee of seven chuckrams for each weapon. Holders of licenses under this Rule, unless specially authorised, must not go armed to fairs, religious processions or other public assemblies.

15. Licenses for the possession of arms and ammunition may be granted in Form VII appended to these Rules, by the District Magistrate without fee and for a term of one year, to persons who require arms for the destruction of wild animals that do injury to human beings, cattle or crops. Such licenses will be valid only in, or on the immediate confines of, the village for which they are granted. It will be subject to the condition that the weapon will be confiscated to Government directly it is sold or seized in execution of any decree, and that such weapon is carried only on occasions when it is to be used *bona fide* for the destruction or driving of wild animals doing injury to human life, crops or cattle, within the area specified in the license. Holders of licenses under this Rule must not go armed to fairs, religious processions or other public assemblies.

16. Licenses may be granted by the Dewan to contractors, cultivators, and other persons, without payment of any fee, entitling the holders to possess and transport gunpowder and fuses, when the same are proved to the satisfaction of the Dewan to be required *bona fide*, in the case of licenses granted to contractors, for blasting purposes, and, in the case of licenses granted to cultivators and other persons, for similar purposes in connection with agricultural works or works of public utility. Such licenses shall be given in Form VIII, appended to these Rules. No license shall be granted under this Rule to possess and transport gunpowder and fuses in quantities exceeding (30) thirty lbs.

17. Licenses may be granted by the Dewan to contractors and other persons, without payment of any fee, entitling the holders to transport dynamite, blasting gelatine and detonating caps, when the same are proved to the satisfaction of the Dewan to be required *bona fide* for blasting purposes. Such licenses also shall be given in Form VIII. No license shall be granted under this Rule to transport dynamite, blasting gelatine and detonating caps in quantities exceeding (30) thirty lbs.

18. Licenses for the importation, possession or transport of sulphur, proved to the satisfaction of the Dewan to be intended only for *bona fide* medicinal, commercial, or agricultural purposes, may be granted without payment of any fee. This concession does not extend to sulphur intended for the manufacture of gunpowder or of ammunition generally, as defined in Section 4 of the Regulation.

GENERAL

19. The fees leviable under these Rules shall be taken in impressed stamps. Ordinarily, the applications for licenses or renewals of licenses shall be written on impressed stamps of value equal to the amount of fee leviable in respect of such licenses or renewals, and the licenses will be issued on plain paper. But when the licenses themselves are written or printed on "impressed stamps", the applications may be on plain paper. When the application for a license is written on an "impressed stamp" and the license is refused, the value of the stamp will be refunded to the applicant

20 All licenses under Rules 12, 13 and 15 shall expire on the last day of Karkadagam of the year for which they may be issued. But the currency of a license may be renewed previous to its expiration, on receipt of a second fee, by the authority that granted it

21 When a license granted in accordance with these Rules is lost or accidentally destroyed, a duplicate may be granted to the licensee on payment of the same fee as he paid on the original license, if it is not in excess of one rupee and in other cases, on payment of a fee of one rupee Cultivators or other persons to whom licenses may have been granted without payment of any fee, may obtain duplicates of such licenses, if lost or destroyed, only on payment of a fee of seven chackrams

22. All licenses shall be given and held subject to the conditions endorsed on the reverse, and subject to these Rules and subject to the provisions of the Regulation. Licenses under Rules 13 and 15 may be granted, subject to the observance of a close season in pursuit of game that do not injure either men or cattle or crops The condition regarding such close season, if imposed, shall be endorsed on the reverse of the license

23. Any person holding a license or acting under a license granted in accordance with these Rules, shall be bound to produce the same when called upon to do so by any Magistrate or by any Police officer in charge of a Police Station, or by any Police officer of higher rank.

24. All licenses granted shall be written or printed in English and in the Vernacular of the taluk.

25. A license granted under these Rules will cover only the weapons or other articles and the persons named therein, unless the District Magistrate granting a license under Rule 13 or 14, deems it expedient to include the retainers of the persons named in the license; in such case, the entry on the face of the license shall declare how many and whose retainers are covered by the license.

26. The District Magistrate may refer to the Government any application for a license or the renewal of a license.

27. The Dewan or the District Magistrate may at his discretion refuse to grant or renew a license.

P. RAJAGOPALA CHARI,
DEWAN.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 29th January 1912.

FORM I.

RULE 1.

Fee—Five rupees.

License to transport arms, ammunition or military stores in the Travancore State.

Name, &c. of license-holder & agent, if any, authorised for the purpose of this consignment.	Place of license-holder's business.	Number of packages.	Arms. Description.	Arms. Number.	Ammunition or military stores. Description.	Ammunition or military stores. Number or weight.	Place of despatch, route and mode of transit.	Time for which license is valid	Destination.
								From the ....108... to the...... 108.........	

(Signature)

District Magistrate.

Date.

Seal.

Reverse of Form I

1. This license is subject to the provisions of the Travancore Arms Regulation, V of 1084, and of the Rules framed thereunder.

2. This license is void after the expiration of the period named, or if bulk is broken before reaching the place of destination, or if the articles are taken by any route other than is specified on the license.

3. The contents of each package covered by this license must be described in legible letters on the outside of such package.

4. The articles covered by this license will be delivered only to persons lawfully entitled to possess the same.

5. This license must be delivered to the Magistrate of the locality to which the articles are consigned and the articles must be available for exhibition to such Magistrate within six days of the consignment reaching his jurisdiction. The Magistrate must satisfy himself that the conditions have been complied with and return the license to the District Magistrate.

6. A copy of the license must be sent by the District Magistrate, to the local Magistrate on the date of its issue.

FORM II

RULE 6.

Fee—Five rupees.

License to import arms, ammunition or military stores by sea or backwater or land.

Name and residence of license-holder and agent, if any.	Number of packages.	Arms.		Ammunition or military stores.		Place of despatch and route.	Purpose for which consignment is required.	Destination	Name and residence of consignee	Period for which the license is valid.
		Description.	Number.	Deputation.	Weight or number.					
										From the ... . 108 to the .... 108.....

(Signature)

Dewan

Date.

Seal.

Reverse of Form II.

1. This license is valid only for the period and the route named.

2. It becomes invalid, if bulk is broken, or the consignment is stopped at any place on the journey.

3. It is given subject to the provisions of the Travancore Arms Regulation, V of 1084, and of the Rules framed thereunder.

4. The contents of each package covered by this license, shall be described in legible characters on the outside of such package

5. This license must be delivered to the local Magistrate when the articles covered by it reach their destination. In the case of consignments crossing the frontier by road or backwater, the articles must, within six days of their reaching Travancore territory, be available for exhibition to the local Magistrate.

6. This license is valid for importation only; if the articles named are to be transported to any place, they must be protected by another license for transport or export by land.

FORM III.

RULE 8.

Fee—Five rupees.

License to export arms, ammunition or military stores by sea or backwater or land

Name, &c. of license-holder and agent, if any.	Number of packages.	Arms.		Ammunition or military stores.		Place of despatch and route.	Purpose for which consignment is required.	Destination.	Name and residence of consignee.	Period for which license is valid
		Description.	Number.	Description.	Weight or number.					
										From the ....108 .... to the ....108 ....

(Signature)

Date. District Magistrate.

Seal

Reverse of Form III.

1. This license is valid only for the period and the route named.
2. This becomes invalid if bulk is broken or the consignment is stopped at any place on the journey.
3. This is given subject to the provisions of the Travancore Arms Regulation, V of 1084 and of the Rules framed thereunder.
4. The contents of each package covered by this license shall be described legibly on the outside of such package.
5. This license must be delivered to the local Magistrate when the consignment reaches its destination. In the case of consignments crossing the frontier by road or backwater, the articles must be made available for exhibition to the local Magistrate within six days of their reaching the frontier and before they leave Travancore territory.

FORM IV.

RULE 12.

Fee—Twenty rupees for a license to manufacture, convert and sell and fifteen rupees for a license to keep and sell.

License to manufacture, convert or sell, or to keep for sale, arms, ammunition or military stores.

Serial number of license.	Name and residence of license-holder.	Place of business, factory or shop.	Description of arms.		Description of ammunition or military stores.		Date on which license expires
			To be manufactured or converted	To be sold or kept for sale.	To be manufactured.	To be sold or kept for sale.	

(Signature)

Date. District Magistrate.

Seal.

Reverse of Form IV.

1. This license is given subject to the provisions of the Travancore Arms Regulation, VI of 1084, and of the Rules framed thereunder.

2. The license-holder shall keep registers of all arms manufactured or converted, of all ammunition and military stores manufactured, of all stock in hand, and of all sales in such forms as may be prescribed by the Government from time to time.

3. He shall exhibit his stock and registers on demand by any Magistrate or by any Police officer not below the rank of Inspector.

4. If any arms or ammunition covered by this license are lost or stolen, he shall at once give notice at the nearest Police Station.

5. He shall affix on a conspicuous part of his shop or place of business, a sign-board, on which shall be painted in large letters, in English and in the Vernacular of the taluk, his name and the words "Licensed to manufacture (or Licensed to deal in) arms, ammunition and military stores", as the case may be.

6. He shall, at the time of purchase, endorse upon the license of every purchaser holding a license under Form V or VI—(1) the name and address of the person who takes delivery of the articles sold, (2) the nature and amount of the articles sold, (3) the date of sale, and shall sign the endorsement.

7. This license only covers sales of arms, ammunition or military stores effected upon the premises shown on the face of the license.

8. The license-holder shall not sell arms or ammunition to any person without the permission in writing of the District Magistrate. But this prohibition does not apply to persons exempted under Section 23 of the Arms Regulation and who declare that they purchase for their own use.

FORM V.

RULE 13.

Fee—Fourteen chackrams for each weapon.

License to possess arms or ammunition and to go armed for purposes of sport, protection or display.

Serial No. of license.	Name of license-holder with particulars of residence.	Number of retainers, if any, covered by this license.	Description of arms or ammunition.	Purpose for which granted.	Place within which license is valid.	Date on which the license expires.

(Signature)

Date. District Magistrate.

Seal

Reverse of Form V.

1 This license is granted subject to the provisions of the Travancore Arms Regulation V of 1081, and of the Rules framed thereunder.

2 It covers only the persons and the arms named, unless it is certified to cover retainers of the holder.

3 It is void after the date named.

4. It extends only to the place named, unless countersigned for other places by the District Magistrate

5 It authorises the holder or persons acting under it to go armed within the place named for *bona fide* prosecution of the purpose named on the license, but, unless specially authorised by the District Magistrate, it does not permit the holder or persons aforesaid to go armed to lanes, religious processions or other public assemblies.

6 The license-holder, when purchasing any new arms or ammunition, shall have the following particulars endorsed upon his license under the vendor's signature:—

(1) the name and address of the person who takes delivery of the articles purchased;

(2) the nature and amount of the articles purchased;

(3) the date of purchase.

7. If any weapon covered by this license is lost or stolen, the license-holder shall at once give notice of the fact to the nearest Police Station.

FORM VI.

RULE 14.

Fee—Seven chackrams for each weapon

License to go armed, on a journey.

Name, &c. of license-holder with particulars of his residence.	Number of retainers, if any, covered by the license.	Description of arms and ammunition covered by the license.	Place of departure, route and destination of journey.	Time which journey will probably take.	Date from which and to which the license is valid.
					From the...108... to the.. 108...

Date. Seal. (Signature) District Magistrate

Reverse of Form VI.

1. This license covers only the persons and the arms named, unless it is certified to cover retainers of the holder.

2. It is void after expiration of the period named

3. It is granted subject to the provisions of the Travancore Arms Regulation, V of 1084, and of the Rules framed thereunder.

4. It does not permit holders to go armed to fairs, religious processions or other public assemblies.

5. The license-holder shall, at the time of purchase, have the following particulars endorsed upon his license by the vendor from whom he purchases and under the vendor's signature :—

(1) the name and address of the person who takes delivery of the articles purchased;

(2) the nature and amount of the articles purchased;

(3) the date of purchase.

FORM VII.

RULE 15

Free of all fee.

License to possess arms and ammunition for the purpose of destroying wild animals.

Name, &c. of license-holder with particulars of residence.	Arms & ammunition.		Place within which license is valid	Term for which license is valid.
	Description	Quantity.		From the.............. ....108............ to the..................108...

Date Seal. (Signature) District Magistrate.

Reverse of Form VII.

1. This license is granted subject to the provisions of the Travancore Arms Regulation, V of 1081, and of the Rules framed thereunder.

2. The holder is bound to show his license and weapons, six months after the date of the license, to the nearest Magistrate.

3. This license is void, if the holder sells his weapon; if it is seized in execution of a decree; if it is carried to any considerable distance beyond the limits of the places named in the license or if he fails to show it six months after the date of the license to the Magistrate aforesaid.

4. It is void on the death of the holder.

5. The holder must not go armed to fairs, religious processions or other public assemblies.

6. The holder is bound to observe a 'close season,' if imposed.

7. If a gun, covered by this license, is lost or stolen, the license-holder shall at once give notice of the fact to the nearest Police Station

FORM VIII.

RULES 16 AND 17.

Free of all fee.

License to possess and transport gunpowder, fuses, dynamite, blasting gelatine and detonating caps, for bona fide blasting purposes.

Name of license-holder with particulars of residence.	Columns to be filled in cases of transport			Quantity of gunpowder, fuses, &c.	Place within which the license is valid.	Term for which the license is valid
	Place of despatch, route and mode of transit	Time for which the license is valid.	Destination.			
		From the... 108 . to .. the . 108......				

Date. (Signature) Dewan.

Seal

Reverse of Form VIII.

1. This license is subject to the provisions of the Travancore Arms Regulation, V of 1084, and of the Rules framed thereunder.

2. It covers only the person and the quantity of gunpowder, fuses, dynamite &c. named.

3. It extends only to the place named, and is void after expiration of the term mentioned.

4. In cases of transport—

the license becomes void, if the time occupied in transit exceeds the period specified, or if the consignment breaks bulk before reaching the place of destination, or if the articles are taken by any other route than that specified in the license

5. The contents of each package covered by the license must be described in legible letters on the outside of such package.

6. This license must be delivered to the local Magistrate and the articles must be available for exhibition to such Magistrate within six days of their arrival at their destination.

No. J. 761.

NOTIFICATION

Under sanction of His Highness the Maha Raja, and in modification of the Notifications of the 24th February 1910 and 16th May 1911, published at pages 299 and 300 of the Government Gazette dated 8th March 1910/25th Kumbhom 1085 and page 824 of the Gazette dated 23rd May 1911/10th Edavom 1086, respectively, it is hereby notified, under Sections 5 and 8 of the Civil Courts Regulation (II of 1084), and under Sections 8 and 9 of the Code of Criminal Procedure (Regulation V of 1067, as amended by Regulations II and III of 1074, IV of 1082 and VII of 1085), that the Courts of the District and Sessions Judges and those of the District Munsiffs sanctioned in G. O. No. J. 5958, dated 20th November 1911, will exercise jurisdiction as shown below, with effect from the 1st Edavom 1087. Where there is a District and Sessions Judge and a Second and Additional Sessions Judge, the local Civil and Criminal jurisdiction of the two Judges will be the same.

Names of District and Sessions Courts.	Names of District Munsiffs' Courts subordinate to each District Court.	Names of taluks within the jurisdiction of each Court.	Names of pakuthies comprising the jurisdiction of each Court.
1. Nagercoil ...	1. Nagercoil Principal		
	2. Do. Additional ..	Tovala ..	Thovala
			Chembagaramanpudur
			Tiruppadisaram
			Thazhakudi
			Bhutapandi
			Isanyamangalam
			Cheramadam
			Derisanamkoppu
			Arumanallore
			Azhakiapandipuram
			Anandapuram
		Agastisvaram ...	Kanniyakumari
			Agastisvaram
			Thamaraikulam
			Kulasekarapuram
			Marunkur
			Terur
			Iravipudur
			Suchindram
			Parakka
			Temgampudur
			Dharmapuram
			Vadiviswaram
			Nagercoil
			Vadasseri
			Erachakulam
		Eraniel ...	Neendakara
			Alur
	3. Padmanabhapuram Principal		
	4. Do. Additional ...	Eraniel ...	Eraniel
			Talakulam
			Kadiapatanam
			Manavalakurchi
			Kolachel
			Tiruvancodu
			Kilmidalam
			Midalam
			Kilkulam
			Killiyur
			Nattalam

Name of District and Sessions Courts.	Names of District Munsiffs' Courts subordinate to each District Court.	Names of taluks within the jurisdiction of each Court.	Names of pakuthies comprising the jurisdiction of each Court.
		Kalkulam ...	Kappiyara Valvachathottam Attoor Thuckalai Kalkulam Kothanallur Mekkodu Aruvikara Thiruvattar Triparappu Ponmana
	5. Kuzhithurai ...	Vilavancode ...	Kollankodu Ezhudesapattu Painkulam Arudesapattu Medukummu Kunnathur Nallur Pakodu Vilavancodu Palukal Idakkodu Arumana Kalial
2. Trivandrum ...	1. Neyyattinkara Principal 2. Do Additional...	Neyyattinkara ...	Kulathur Chenka Parassala Kolla Kunnathukal Ottasekharamangalam Perumkadavila Neyyattinkara Adiyannur Thiruvarattur Karumkulam Kottukal Pallichal Marukil Maranallur
		Nedumangad ..	Mannurkara Arianadu Uzhamalakkal Perumkulam Kulathummel
	3. Trivandrum Principal 4. Do. Additional...	Neyyattinkara ..	Tiruvallam Nemom Vilappil
		Trivandrum ...	Kadakampalli Palkalangara Muttathara Iranimuttam Vanchiyoor Chengalacheri Aramada Anjamada Randamada Chettivilagam

Names of District and Sessions Courts	Names of District Munsiffs' Courts subordinate to each District Court,	Names of taluks within the jurisdiction of each Court.	Names of pakuthies comprising the jurisdiction of each Court.
			Madattuvilagom
			Oolloor
			Vulliyalathura
			Pangappara
			Cheruvikkal
			Attipara
			Menamkulam
			Kazhakuttam
			Iurpara
		Nedumangad ..	Nedumangad
			Anadu
			Karakulam
	5. Attungal Principal 6. Do Additional ...	Trivandrum ..	Andurkonam
			Pallipuram.
			Kadinamkulam
			Veilur
			Meltonnakkal
			Kilatonnakkal
		Nedumangad ..	Vamanapuram
			Nallanadu
			Manikal
			Vembayam
		Chirayinkil ..	Aloor
			Kilavallam
			Idakodu
			Ilamba.
			Mudakkal
			Koduvalanur
			Pulimattu
			Palayakunnumel
			Kilimanoor
			Vellalore
			Nagarur
			Alamkodu
			Avanamcheri
			Attungal
			Kundallur
			Charkara
			Chirayinkil
			Kadakkavur
			Kila-Attungal
			Manambur
			Ottur
			Kariyaram
			Madavur
			Pallikkal
			Navaikulam
			Chemmarudi
			Airur
			Edava
			Warkala
			Vettur
			Cherunniyur
3. Quilon ...	1. Quilon Principal 2 Do. Additional ..	Quilon ...	Paravoor
			Minadu
			Adichanallur
			Nedumpara
			Tirukonavattom
			Iravipuram

Names of District and Sessions Courts.	Names of District Munsiffs' Courts subordinate to each District Court.	Names of taluks within the jurisdiction of each Court.	Names of pakuthies comprising the jurisdiction of each court
			Vadakkevila
			Quilon
			Trikkadavur
			Kilikollur
			Kottangara
			Perunadu
			Eastern Kallada
	3 Kottarakara ...	Kottarakara ...	Veliyam
			Velunallur
			Melila
			Vettikavala
			Kottarakara
			Kulakkada
			Ezhukone
			Ummannur
			Chadayamangalom
			Kumil
		Pathanapuram	Mailom
			Thalavur
			Vilakudi
			Punalur
			Idamulakkal
			Anchal
		Shenkotta ..	Shenkotta
			Karakkudi
			Puliyara
			Pudur
			Mekkara
			Achanpudur
			Ilattur
			Kilangadu
			Ayikudi
			Sambur Vadakara
	4 Adoor ...	Kunnathur ..	Churanadu
			Western Kallada
			Poruvazhi
			Kunnattur
			Pallikkal
			Adoor
			Enadimangalam
			Koduman
			Vallikodu
		Chengannur ..	Omalloor
			Pathanamthitta
			Kumbazha
		Pathanapuram	Pathanapuram
			Pattazhi
		Mavelikkarai .	Pandalam South
	5. Chengannur ...	Chengannur ..	Tiruvammandur
			Pandanadu
			Chengannur
			Puliyoor
			Cheriannad
			Ala
			Vadakkekara

Names of District and Sessions Courts.	Names of District Munsiffs' Courts subordinate to each District Court.	Names of taluks within the jurisdiction of each Court	Names of pakuthies comprising the jurisdiction of each Court.
			Puthankavu
			Venmini
			Pandalam North
			Ilanthoor
			Rani
		Thiruvalla ..	Aranmula
			Mallapuzhacherri
			Cherukol
	6. Mavelikara ...	Mavelikara	Vallikunnam
			Thamarakulam
			Pallikkal
			Kumaramangalam.
			Thriperumthura
			Chennithala
			Mavelikara
			Thekkekara
			Chunakkara
			Thazhakkara
			Nuranadu
			Palamel
			Tonnalai
		Thiruvalla ..	Mannar
			Kurattacheri
	7. Krishnapuram ...	Kartigapalli ..	Pathiyoor
			Keerikad
			Kandalloor
		Karunagapalli .	Krishnapuram
			Perunadu
			Pudupalli
		Mavelikara	Perungala
	8. Karunagapalli ..	Karunagapalli ..	Thekkumbhagom
			Chavara
			Panmana
			Thevalakkara
			Mynagapalli
			Todi
			Karunagapalli
			Kulasekharapuram
			Tazhava
4. Alleppey ..	1. Haripad ...	Karthigapalli ...	Arattupuzha
			Mudukulam
			Singoli
			Chappadu
			Vahakuzhi
			Nangiarkulangara
			Pallippadu
			Kizhakkekara
			Viyapuram
			Cherutana
			Haripaud
			Karthigapalli
			Trikunnapuzha
			Kumarapuram
			Karivatta

Names of District and Sessions Courts.	Names of District Munsiffs' Courts subordinate to each District Court.	Names of taluks within the jurisdiction of each Court.	Names of pakuthies comprising the jurisdiction of each court.
	2 Alleppey Principal 3. Do Additional ...	Ambalapuzha ...	Thalavadi Kozhimukku Takazhi Purakkadu Ambalapuzha Nedumudi Champakulam Pulimkunnu Kainagari Alleppey
		Sherthala ...	Ariyad North Ariyad South Mararikulam South
		Changanacherry.	Ramankari Muttaru Velianadu Chennankari Nilamperur
	4 Sherthala ...	Sherthala ...	Mararikulam North Tannirmukam South Tannirmukam North Kokothamangalam Sherthalla South Sherthalla North Vayalaru East Vayalaru West Turavur South Turavur North Aroor
5. Kottayam ..	1. Thiruvella Principal 2. Do. Additional ...	Thiruvalla.	Kizhakkebagom Kadappira Nedumpuram Perungur Kavumbhagam Thiruvalla Eraviperur Kaviyur Kalluppara Ezhumattur Ayirur Koippuram Thottapuzhacheri
		Changanacherry.	Vazhappalli West Kurichi Vazhappalli East Changanacherry Madapalli Nedumkunnam
	3. Kottayam .	Kottayam ..	Thiruvarppu Kottayam Nattagam Panachakkadu Vijayapuram Pambadi Aimmanam Kummanam Kumaragam

Names of District and Sessions Courts.	Names of District Munsiffs' Courts subordinate to each District Court.	Names of taluks within the jurisdiction of each Court.	Names of pakuthies comprising the jurisdiction of each Court.
		Ettumanur ...	Ettumanur Onamthuruthu Parambekkadu Kodamalur Kaipuzha
		Changanacherry.	Puduppalli
	4. Meenachil ..	Meenachil ...	Puliyannur Ramapuram Lalam Bharananganam Meenachil Kondur
		Ettumanur ...	Kidangur Kanakari
		Muvartupuzha ..	Ilakkad Vulavoor
		Peermaad ..	Poonjar
	5. Kanjirapalli ...	Peermaad	Mammala Cheruvalli Chirakkadavu Kanjirapalli Peruvanthanom Peermaad Periyar Mlappara Vandamettu
		Changancherry	Vazhoor Vellavoor
		Kottayam .	Akalakunnam
5. Parur ...	1. Vaikom ...	Vaikom ..	Vaikom Pallippuram Naduvila Vadakkumuri Thaikkattucheri Panavalli Vadutalamattathilbhagom Manakkunnam Chembumuri Kulasekaramangalam Maravanthuruthi Padinjaraikara Vadayar Mulakulam Thalayazham Vetchoor
		Ettumanur ...	Manjoor Kaduthuruthi

Names of District and Sessions Courts.	Names of District Munsiffs' Courts subordinate to each District Court.	Names of taluks within the jurisdiction of each Court.	Names of pakuthies comprising the jurisdiction of each Court.
	2. Parur ...	Parur ...	Varapuzha
			Ezhikkara
			Kottuvalli
			Parur
			Vadakkekara
			Puthanvelikkara
			Puthanchira
		Alengad	Ayirur
			Alengad
			Kodungallur
			Parakkadavu
	3. Perumbavoor ...	Kunnatnad ...	Manickamangalam
			Manjappira
			Asamannur
			Kalukambalam
			Chemmanad
			Aikkaranad
			Mazhuvannur
			Kunnathnad
			Vazhakulam
			Vengola
			Perumbavur
			Vengoor
			Cheranallur
			Rayamangalam
		Alengad ...	Edappalli North
			Edappalli South
			Thrikakkara
			Alwaye
			Kothakulangara
			Chengamanad
	4. Muvattupuzha ...	Muvattupuzha ...	Koothattukulam
			Thirumaradi
			Piravom
			Ramamangalam
			Arakulam
			Muvattupuzha
			Mulavur
			Eramallur
			Kothamangalam
			Kuttamangalam
			Enanallur
			Varappatti
		Thodupuzha	Karikkode
			Thodupuzha
			Manakad
			Kumaramangalam
			Karimannur
			Kanni Elam Forest
	5. Devicolam ...	Devicolam ...	Natchivayal
			Marayur
			Keelandur
			Kantalur
			Kottakombu
			Vattavadai
			Kannan Devan Hills
			Pooppara
			Odumbanshola
			Pallivasal Estate
			Anakulam Estate West

Huzur Cutcherry,
Trivandrum,
25th January 1912.

P. RAJAGOPALA CHARI,
Dewan.

No J 785.

NOTIFICATION.

Under sanction of His Highness the Maha Raja, it is hereby notified that the abolition of the Munsiff's Court at Shencotta and the transfer of the Shencotta taluk to the jurisdiction of the District Munsiff of Kottarakara, sanctioned with effect from the first Edavom 1087 in G. O. No. J 5958, dated 20th November 1911, are, in modification of the above G. O., sanctioned with effect from the 1st Kumbhom 1087. It is notified further, under Sections 5 and 8 of the Civil Courts Regulation, that a temporary Additional Munsiff's Court is established at Kottarakara, with effect from the 1st Kumbhom 1057 till the closing of the Munsiffs' Courts for the Mid-summer Recess, and Mr. R. Palpu Pillai, B. A. & B. L., with the staff of the Shencotta Munsiff's Court, will work in the said temporary Additional Munsiff's Court during the above mentioned period.

The District Munsiff of Kottarakara will be the Principal Munsiff, the local jurisdiction of the two Munsiffs being the same.

Huzur Cutcherry,
Trivandurm,
5th February 1912/23rd Makarom 1087.

P. RAJAGOPALA CHARI,
Dewan.

നംബർ ജി. ൧൨൭.

പരസ്യം.

൧൦൮൦-മാണ്ടത്തെ ൭-ം റെഗുലേഷനാൽ ഭേദപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ൧൦൬൯-മാണ്ടത്തെ ൩-ം റെഗുലേഷൻ ൭-ം വകുപ്പ ൧-ം ഖണ്ഡം അനുസരിച്ച താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഡിസ്ത്രിക്കുകളിലെ ചാർജ്വഹിക്കുന്ന സാനിട്ടെറി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ സാനിട്ടെറി കമ്മിഷണരുടെ പകരം ഓരോന്നിനും എതിരായി പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിട്ടികളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ മെംബർമാരായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഡിസ്ത്രിക്കിന്റെ പേര	പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിട്ടിയുടെ പേർ
(൧) പത്മനാഭപുരം ഡിസ്ത്രിക്ക്	പ. പ. ക. നാഗരുകോവിൽ
(൨) തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ത്രിക്ക്	പ. പ. ക. തിരുവനന്തപുരം
(൩) കൊട്ടാരക്കര ഡിസ്ത്രിക്ക്	പ. പ. ക. കൊല്ലം
(൪) ചങ്ങനാശേരി ഡിസ്ത്രിക്ക്	പ. പ. ക. ആലപ്പുഴ
(൫) ഏറ്റുമാനൂർ ഡിസ്ത്രിക്ക്	പ. പ. ക. കോട്ടയം

ഹജൂർകച്ചേരി
തിരുവനന്തപുരം
൧൯൧൨ ജനുവരി ൧൯൪

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം
എ. ജെ. വീയറാ,
ഗവർൺമെന്റ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

(A true translation)
K. CHIDAMBARA VADHYAR,
Head translator to Government.

നമ്പ്ര ൧൮൭൨

പരസ്യം.

വാത്തിപ്പൂഴപ്പണ്ടാരത്തിലവകയായ പെരുവന്താനം ദേശത്തിന്റെ തെക്കെ അതിർത്തിയെ സംബന്ധിച്ചും ൧൦൭൫-മാണ്ട തയാറാക്കിയ ആക്സിയുടെ പടത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ദേശത്തിന്റെ തെക്കെ അതിർത്തിക്കും ൧൦൮൦-മാണ്ട സർവെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സർവ്വെ ചെയ്യപ്രകാരമുള്ള പീരിമേട്ട താലൂക്കിലെ പെരുവന്താനം പകുതിയുടെ തെക്കെ അതിർത്തിക്കും നടുക്ക കിടക്കുന്ന ഏകദേശം ചതുരശ്രമയിൽ ഏഴ് വിസ്താരമുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയെക്കുറിച്ചും തക്കം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിനാൽ ൧൦൮൦-മാണ്ടത്തെ ൧-ം റെഗുലേഷനാൽ ഭേദപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ൧൦൭൯ മാണ്ടത്തെ ൩-ം റെഗുലേഷൻ ൧-ം വകുപ്പനുസരിച്ച കോട്ടയം ദിവാൻപേഷ്കാരെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി കമ്മീഷണർ ആഫീസരായി ഇതിനാൽ നിയമിക്കയും മേല്പറഞ്ഞ തക്കങ്ങളെ കേട്ട തീരുമാനിക്കുന്നതിനായി ആ റെഗുലേഷൻപ്രകാരം കമ്മീഷണർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചെയ്യേണ്ടതായ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളേയും ചെയ്യുന്നതിനും നടത്തേണ്ടതായ എല്ലാ അധികാരങ്ങളേയും നടത്തുന്നതിനും അധികാരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർകച്ചേരി
തിരുവനന്തപുരം
൧൯൧൨ ജനുവരി ൧൯൪

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
എ. ജെ. വീയറാ,
ഗവർമ്മെണ്ടു ചീഫ്സെക്രട്ടെറി.

(A true translation)
K. CHIDAMBARA VADHYAR,
Head Translator to Government.

നംബർ ൨൫/൧൨

പരസ്യം

൧൯൰൩-ലെ ക്രോസ് പ്ലാന്റേഷ്സ് ലേബർ ആക്ട് ൪൦ം വകുപ്പനുസരിച്ച് വയനാട്ടിൽ സെൻറിനൽറാക് എസ്റ്റേട്ടിൽ മിസ്റ്റർ റാത്തോൻ കാറസൻപാക്കരേയും മേപ്പാട് നെടുമ്പള്ളി എസ്റ്റേട്ടിൽ മിസ്റ്റർ വെർടാം ഡാക്കിനേയും വേല കാൻട്രാക്ടുകളെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനു ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലോചനാസഭയിൽ ഗവർണർ അവർകൾ അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

(ട്രൂ എക്സ്ട്രാക്ട്)

(ഒപ്പു)
എച്ച്. എ. സ്റ്റുവർട്.
ആക്ടിംഗ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി,

തിരുവിതാംകോട്ട ദിവാൻ അറിവാനായി പകൎപ്പ് അയച്ചിരിക്കുന്നു.

റെസിഡെൻസിയിൽ ആഫീസ്
തിരുവനന്തപുരം
൧൯൨൨ ജനുവരി ൩൰

(ഒപ്പു)
എ. ടി. ഫോർബ്സ്
റെസിഡെൻറു.

(ശരിപകൎപ്പ്)

നമ്പർ ൭ ൯൭,
പൊതുജനങ്ങൾ അറിവാനായി വീണ്ടും പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർകച്ചേരി
തിരുവനന്തപുരം
൧൯൨൨ ജനുവരി ൩൰

എം. ഇ. വാട്ട്സ്,
ഗവർമെൻറു ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

(A true translation)
K. CHIDAMBARA VADHYAR,
Head translator to Government.

പരസ്യം.

അക്കൌണ്ടും ഫിനാൻസും
കമ്മട്ടം

൧൯൨൧ ഡിസെംബർ ൯

I' ൭൫൩൯-ം നംബർ—൧൯൦൬ മത്തെ ൩-ം ആക്ടായ ഇന്ത്യൻ നാണയ ആക്ട് ൧൦-ം വകുപ്പ് (൧)ം ഖണ്ഡത്താൽ നൽകപ്പെട്ട അധികാരങ്ങളെ പ്രയോഗിച്ചു, ആലോചന സഭയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ ജനറൽ അവർകൾ താഴെ പറയും പ്രകാരം ആജ്ഞാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

൧൯൨൧ ഡിസെംബർ ൧൯-ഉം അതിനു ശേഷവും:—

(൧) മേല്പറയപ്പെട്ട ആക്ട് അനുസരിച്ചു അടിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ നാണയങ്ങളുടെയും പ്രധാനവശത്തു സ്റ്റാർ ആഫ് ഇന്ത്യാ, ഇൻഡ്യൻ എമ്പയർ എന്ന ഇന്ത്യൻ ആർഡർകളുടെ കാളർകളോടുകൂടിയ മഹാമഹിമശ്രീ ജാർജ് പഞ്ചമൻ മഹാരാജാ തിരുമനസ്സിലെ കിരീടത്തോടുകൂടിയ തലയും "George V King Emperor" എന്ന ലേഖനവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

(൨) മേല്പറയപ്പെട്ട ആക്ട് അനുസരിച്ചു അടിയ്ക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ വെള്ളി നാണയങ്ങളുടെയും മറുവശത്തു 'India' എന്ന വാക്കും അടിച്ച ആണ്ടും മുകളിൽ ഇംഗ്ലീഷിലും താഴെ പെർഷ്യൻ ഭാഷയിലും നാണയങ്ങളുടെ പേരും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. മറുവശത്തെ ചിത്രങ്ങൾ പനിനീർപ്പൂവും, ഷാംറാക്കും, തിസിലും താമരയും ആയിരിക്കണം. പനിനീർപ്പൂവും, ഷാംറാക്കും, തിസിലും ലേഖനത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും താമര മേലും കീഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

(൩) മേല്പറഞ്ഞ ആക്ട് അനുസരിച്ചു അടിയ്ക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ നിക്കൽ ഒരണാ നാണയങ്ങളുടെയും മറുപുറത്തു അവയുടെ പേരു ഇംഗ്ലീഷ്, ഉർദു, നാഗരി, ബെംഗാളി, തെലുങ്കു, ഈ ഭാഷകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം, '1' എന്ന് അക്കത്തിന്റെ മുകളിൽ India എന്ന വാക്കും താഴെ നാണയം അടിച്ച ആണ്ടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം.

(൪) മേല്പറഞ്ഞ ആക്ട് അനുസരിച്ചു അടിയ്ക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ ചെമ്പു നാണയങ്ങളുടെയും മറുപുറത്തു ഒരു മാലയാൽ ചുററപ്പെട്ട, "India" എന്ന വാക്കിന്റെ മുകളിൽ നാണയത്തിന്റെ പേരും നാണയം അടിച്ച ആണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

II ഇന്ത്യാഗവൎമ്മെണ്ടു വക ൧൯൨൧ ഡിസെംബർ ൩-യിലെ, ഫിനാൻസും കമ്മട്ടം ഡിപാർട്മെണ്ടിലെ ൩൪൩൧-A-ം നംബർ പരസ്യവും ഇന്ത്യാഗവൎമ്മെണ്ടുവക ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്മെണ്ടിലെ ൧൯൦൬ ജൂലൈ ൧൯-യിലെ A ൫൧൩൯-ം നംബർ പരസ്യത്തിലെ ൩-ം ൪-ം പാരഗ്രാഫുകളും, ൧൯൦൭ ജൂലൈ ൨൰-യിലെ A ൪൭൩൯-ം നംബരിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പരസ്യത്തിലെ ൩-ം പാരഗ്രാഫും ഇതിനാൽ റദ്ദ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ജെ. എസ്. മെസ്റ്റൻ,
ഇന്ത്യാഗവൎമ്മെണ്ടു സെക്രട്ടറി

(ശരിപകൎപ്പ്)

സകലജനങ്ങളും അറിവാനായി പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർകച്ചേരി
തിരുവനന്തപുരം
൧൯൨൧ ഡിസെംബർ ൨൯

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം
ടി. ആർ. രാമയ്യർ
ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്രട്ടറി.

CORRECTIONS TO THE CIVIL SERVICE REGULATIONS.

Second Edition.

Page 120, Article 423, line 3.

Delete this line and substitute the following:—

First class.—Officers the pay or maximum pay of whose appointment is not less than Rs. 400 (with effect from 1-7-1087).

Page 122. Article 432.

Add the following at the end of this Article:—

"For officers entitled to special class accommodation, see Appendix 3."

Page 123. Article 437, line 3.

Delete "officers of the first class as per Appendix 2" and substitute "officers of the first class—14 Chackrams" (with effect from 1-7-1087).

Page 128. Article 458.

For the present Article substitute the following:—

"458. Officers are entitled to daily allowances as follows:—

(i) Officers of the first class .... Rs. 4

(ii) Officers of the second and third classes—one per cent. on the pay or the maximum pay of their appointment, subject to a maximum of Rs. 2½ for the second class, and to a minimum of 6 Chackrams for the third class officers.

(iii) Officers of the fourth class .... 4 Chackrams

For Officers entitled to special rates of daily allowance see Appendix 3" (with effect from 1-7-1087).

Page 137. Article 491 (a), as introduced by correction slip, dated 19th January 1911, line 4.

Delete the words "officers mentioned in Appendices 2 and 3" and substitute "officers mentioned in Appendix 3"

Appendices 2 and 3. Pages iv to vi.

Cancel the present Appendices Nos. 2 and 3, re-number the present Appendices 1 A & 1 B as 2 A and 2 respectively, and substitute the following as Appendix No. 3

Page 99. Article 365, amended as per correction slip, dated 1-11-1910.

Note 2, last line. For "Appendix No. 1 A" read "Appendix No. 2 A".

Page 19. Article 79, amended as per correction slip, dated 27-5-1911.

Line 2. For "Appendix 1 B" read "Appendix 2".

APPENDIX NO. 3. REFERRED TO IN ARTICLES 432, 437 AND 458 (ii).

List of officers entitled to Special Rates of Travelling Allowances.

Serial No	Designation of Officer.	Rate of Daily Allowance.	Rate of mileage in lieu of Daily Allowance.	Railway fare in exchange.	Remarks
		Rs.	Chackrams.		
1	Dewan	10	14 while travelling within the State (When travelling outside the State on duty special rates of batta will be sanctioned by His Highness the Maha Raja according to the circumstances of each case).	Double 1st class.	
	Land Revenue.				
2	Dewan Peishkar.	5	14	Do.	
3	Superintendent, and District Magistrate, Devicolam Division.	5	14	Do.	
4	Assistant to Dewan Peishkar	4	14	Do.	
5	Superintendent, Revenue Survey.	5	14	Do.	
6	Tahsildar.	2	8	Double 2nd class.	
	Excise				
7	Excise Commissioner.	5	14	Double 1st class.	
8	Assistant Excise Commisioner.	3	11	Do.	
	Forest				
9	Conservator.	5	14	Do.	
10	Assistant Conservator.*	3	14	Do.	* When in charge of Forest Divisions as Division Forest Officers, they will be entitled to a Daily Allowance of Rs. 4 and mileage of Chackrams 14.
	Registration				
11	Director of Registration.	5	14	Do.	
12	District Registrar.	2	8	Double 2nd class	

Serial No.	Designation of Officer.	Rate of Daily Allowance.	Rate of mileage in lieu of Daily Allowance.	Railway fare in exchange	Remarks.
	Law and Justice *Courts of Law.*	Rs.	Chuckrams.		
13	Chief Justice ..	7	14	Double 1st class	
14	Puisne Judges ...	6	14	Do.	
15	District Judges ...	5	14	Do.	
16	Head Sirkar Vakil ...	5	14	Do	
17	Assistant Head Sirkar Vakil	3	11	Do.	
18	Registrar, High Court	3	11	Do.	
	Central Prison.				
19	Superintendent, Central Prison ...	4	14	Do.	
	General Administration				
20	Chief Secretary to Government ...	6	14	Do.	
21	Chief Account Officer and Ex-Officio Secretary, Financial Department...	5	14	Do	
22	Assistant Account Officer	3	11	Do	
23	Private Secretary to the Dewan ..	3	11	Do.	
24	Assistant Secretary to Government ..	3	11	Do.	
	Police.				
25	Superintendent of Police	5	14	Do.	
26	Assistant Superintendent of Police (2nd Grade) ..	4	14	Do	
	Education.				
27	Director of Public Instruction ...	6	14	Do.	
28	Principals & Professors of Colleges ...	5	14	Do.	
29	Inspector of Secondary Schools for Boys ..	5	14	Do.	
30	Inspector of Schools ..	3	11	Do.	
31	Assistant Inspector of Schools	1½	8	Double 2nd class.	
32	Assistant Inspectress of Girls' Schools ...	2	5	Do	
33	Curator for the publication of Sanskrit manuscripts ...	2	8	Do	

Serial No.	Designation of Officer.	Rate of Daily Allowance	Rate of mileage in lieu of Daily Allowance.	Railway fare in exchange	Remarks.
	Science Arts & Minor Departments.	Rs.	Chackrams.		
34	State Geologist ...	4	14	Double 1st class	
35	Superintendent of Archaeology ...	3	11	Do	
36	Government Photographer and Mechanic ...	3	11	Do.	
	Medical and Sanitary				
37	Darbar Physician ...	5	14	Do.	
38	Civil Surgeon ..	5	14	Do.	
39	Assistant Surgeon ..	3	11	Do.	
40	Superintendent, Native Vydiasalas ...	2	8	Double 2nd class.	
41	Sanitary Commissioner ..	5	14	Double 1st class.	
	Military				
42	Brigade Medical Officer ...	5	14	Do.	
43	Veterinary Surgeon, Body Guard ..	5	11	Do.	
	Public Works				
44	Chief Engineer ..	6	14	Do	
45	Deputy Chief Engineer ...	6	14	Do.	
46	Executive Engineer ...	5	14	Do.	
47	Sub-Engineer ..	3	9	Double 2nd class.	
48	Supervisor ..	2	9	Do.	
49	Overseer	1	6	Do.	
50	Sub-Overseer ..	½	4	Double 3rd class.	
51	Maramat Sub-Engineer	3	11	Double 1ts class	
	Anchal.				
52	Superintendent ...	3	11	Do.	
	Non-Official.				
53	Non Official Members of the Legislative Council ..	5	14	Do.	
54	Do Text Book Committee	5	14	Do.	
55	Members of the Sri Mulam Popular Assembly ..	2	8	Do.	

* Overseers and Sub-Overseers when in charge of Sub-Divisions and Sections respectively may be granted allowences at the rates admissable to Supervisors and Overseers respectively.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 19th January 1912

(By order),
T. R. RATNAM AIYAR,
Financial Secretary.

NOTICE.

Copies of the undermentioned Malayalam lecture are available at the Office of the Public Lecture Committee, and will be sent *free* to those resident in Malarial tracts who apply to the undersigned, enclosing a half-chakram anchal stamp to cover the postage :—

Malaria, its Prevention and Treatment—by Dr. K. Raman Tampi, B. A., M. B. Ch. B. Octavo (27 pages).

Public Lecture Committee,
Trivandrum,
24th January, 1912.

K. V. RANGASWAMI AIYANGAR.
Honorary Secretary.

നോട്ടീസ്.

താഴെ പേരെഴുതിയിരിക്കുന്ന മലയാള പ്രസംഗത്തിന്റെ കാപ്പികൾ പബ്ലിക്ക് ലെക്ചർ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഫീസിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. മലമ്പനിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നവർ ബങ്കി കൂലിക്കായി ഒരു അരച്ചക്രസ്റ്റാമ്പോടുകൂടി ആണററി സിക്രട്ടറിയോട് അപേക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം കാപ്പികൾ വിലകൂടാതെ അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും.

മലമ്പനി അതിന്റെ നിവാരണവും ചികിത്സയും.
ഡാക്ടർ കെ. രാമൻതമ്പി ബി. എ., എം. ബി, സി എച്ച്. ബി
ചെയ്ത ഒരു പ്രസംഗം—ഒക്ടോവൊ-പുറം-൨൭

പബ്ലിക്ക് ലെക്ചർ കമ്മിറ്റി
തിരുവനന്തപുരം
൧൯൧൨ ജനുവരി ൨൪-ാം

കെ. വി. രംഗസ്വാമി അയ്യങ്കാർ,
ആണററി സിക്രട്ടറി.

NOTICE.

The following *Public* Lecture will be delivered in the Victoria Jubilee Town Hall, in *English*, on Friday, the 9th instant, at 6 P. M.

Subject.—"*Soaps and Soap-Substitutes* (based on *actual* analyses, with *experimental* illustrations).

Lecturer.—Mr. S. Badarayana Chari, M. A., L. T.

Public Lecture Committee,
Trivandrum,
1st February, 1912.

K. V. RANGASWAMI AIYANGAR,
Honorary Secretary.

Regulation III of 1087.

A Regulation to amend the Revenue Recovery Regulation, I of 1068, *passed by His Highness the Maha Raja of Travancore, on the 31st January 1912, corresponding to the 18th Makaram 1087, under Section 13 of Regulation V of 1073.*

Whereas it is expedient to amend the Revenue Recovery Regulation, I of 1068: It is hereby enacted as follows:—

I. Substitute the following for Section 51 of the Regulation:—

"Nothing in this Regulation shall be held to prevent parties, deeming themselves aggrieved by any decision or order passed or proceedings taken, under this Regulation, for arrears due or alleged to be due from such parties, from suing the Government in the Civil Courts.

Provided that such suits shall be preferred within one year from the time at which the cause of action arose.

Provided further that the whole time occupied by the Dewan in revising the proceedings under Section 50, shall be excluded from the computation of the period of limitation of the said one year."

SIGN MANUAL.

Regulation IV of 1087.

A Regulation to amend the Stamp Regulation, IV of 1080, *passed by His Highness the Maha Raja of Travancore, on the 31st January 1912, corresponding to the 18th Makaram 1087, under Section 13 of Regulation V of 1073.*

Whereas it is expedient to amend the Stamp Regulation, IV of 1080; It is hereby enacted as follows:—

In the Schedule of the said Regulation, the following amendments shall be made.

I. For Article No 5, the following shall be substituted:—	
5. Agreement or memorandum of an agreement—	
(a) if relating to the sale of a bill of exchange;	Two annas.
(b) if relating to the sale of a Government security or share in an incorporated company or other body corporate;	Subject to a maximum of ten rupees, one anna for every Rs 10,000 or part thereof of the value of the security or share
(c) if not otherwise provided for.	Eight annas.
Exemptions	
Agreement or memorandum of agreement—	
(a) for or relating to the sale of goods or merchandise exclusively, not being a note or memorandum chargeable under No. 43;	
(b) made by the ryots for the cultivation of cardamoms for Our Government	

II. In Article No. 12, for clause (b), the following shall be substituted :—

				If drawn singly.	If drawn in set of two, for each part of the set	If drawn in set of three, for each part of the set
(b) Where payable otherwise than on demand, but not more than one year after date or sight—				Rs A. P	Rs A. P.	Rs. A P.
if the amount of the bill or note						
		does not exceed	Rs. 200	[illegible]	0-1 0	0 1 0
if it exceeds	Rs 200 &	Do	400	0 4 0	0 2-0	0 2 0
Do.	400	Do	600	0 6 0	0 3-0	0-3-0
Do.	600	Do	1,000	[illegible]	0-6-0	0 4 0
Do.	1,000	Do.	1,200	[illegible]	0 9-0	0-6 0
Do.	1,200	Do.	1,600	1 8-0	0-12 0	[illegible]
Do.	1,600	Do.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0 12 0
Do.	2,500	Do	5,000	[illegible]	2 4-0	[illegible]
Do.	5,000	Do.	7,500	6-12-0	3 6-0	2-4-0
Do.	7,500	Do.	10,000	[illegible]	[illegible]	3-0-0
Do.	10,000	Do.	15,000	[illegible]	6-12-0	4-8 0
Do.	15,000	Do.	20,000	[illegible]	9 0-0	6 0-0
Do.	20,000	Do.	25,000	[illegible]	11-4-0	7-8 0
Do.	25,000	Do.	30,000	27 0 0	13 8 0	9 0-0
and for every additional Rs. 10,000 or part thereof in excess of Rs 30,000—				9 0-0	[illegible]	3-0 0

III. In Article No. 14, in the first column, for 'Rs. 25', 'Rs. 10' shall be substituted.

IV. In Article No. 27, the following shall be substituted :—

27. Debenture (whether a mortgage debenture or not), being a marketable security transferable—	
(a) by endorsement or by a separate instrument of transfer ;	The same duty as a Bond (No. 11) for the same amount.
(b) by delivery.	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a consideration equal to the face amount of the debenture.
Explanation.—The term 'Debenture' includes any interest coupons attached thereto but the amount of such	

coupons shall not be included in estimating the duty.

Exemption.

A debenture issued by an incorporated company or other body corporate, in terms of a registered mortgage-deed duly stamped in respect of the full amount of debentures to be issued thereunder, whereby the company or body borrowing makes over, in whole or in part, their property to trustees for the benefit of the debenture-holders, provided that the debentures so issued are expressed to be issued in terms of the said mortgage-deed.

V. In Article No. 30, for clause (a), the following shall be substituted :—

(a) High Court ... ... Three hundred and fifty rupees.

VI. In Article No. 38, in the second column, for 'five rupees', 'ten rupees' shall be substituted.

VII. In Article No. 43, the following shall be substituted :—

43. Note or memorandum sent by a broker or agent to his principal, intimating the purchase or sale on account of such principal—

(a) of any goods exceeding in value twenty rupees ... Two annas.

(b) of any stock or marketable security exceeding in value twenty rupees.	Subject to a maximum of ten rupees, one anna for every Rs. 10,000 or part thereof of the value of the stock or security.
VIII. In Article No. 54, the following shall be substituted :—	
54. Reconveyance of mortgaged property—	
(a) if the consideration for which the property was mortgaged does not exceed Rs. 1,000;	The same duty as a Conveyance (No. 23) for the amount of such consideration as set forth in the Reconveyance.
(b) in any other case.	Ten rupees.

IX. In Article No. 59, in the second column, for the words "Three-quarters of" the words "One and a half times" and in the *Exemptions*, for the word "three-quarters" each time it occurs, the words "one and a half" shall be substituted.

X. In Article No. 62, in the second column, for the word "One-quarter" where it occurs opposite clauses (a) and (b), the word "One-half" shall be substituted.

SIGN MANUAL

Regulation V of 1087.

A Regulation to amend the Travancore Breach of Contract Regulation, II of 1080, *passed by His Highness the Maha Raja of Travancore, on the 31st January 1912, corresponding to the 18th Makaram 1087, under Section 18 of Regulation V of 1073.*

Whereas it is expedient to amend the Breach of Contract Regulation, II of 1080; It is hereby enacted as follows:—

I. (i). In Section 3, insert the words "or provisions or clothing or any one or more of them" between the words "received money" and "from any company".

(ii). Add the following as Explanation to the Section:—

Explanation.—The expression 'in advance on account of work' shall mean and include all payments of moneys or provisions or clothing or any one or more of them, made at the time of the making of the contract, as well as during the continuance of such contract.

SIGN MANUAL.

൧൦൯൭-മാണ്ടത്തെ ൩-ാം റെഗുലേഷൻ.

സർക്കാർകരങ്ങൾ പിരിക്കുന്നതിനുള്ള റെഗുലേഷൻ ആയ ൧൦൬൮-മാണ്ടത്തെ ൧-ാം റെഗുലേഷനെ ഭേദപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ൧൦൯൬-മാണ്ടത്തെ ൪-ാം റെഗുലേഷൻ ൧൬-ാം വകുപ്പു അനുസരിച്ചു ൧൯൨൨-ാം വർഷം ജാനുവരിമാസം ൩൧-നു ൧൦൯൭-മാണ്ടു മകരമാസം ൧൮-നു- നിശ്ചയിച്ച റെഗുലേഷൻ.

൧൦൬൮-മാണ്ടത്തെ ൧-ാം റെഗുലേഷൻ ആയ സർക്കാർകരങ്ങൾ പിരിക്കുന്നതിനുള്ള റെഗുലേഷനെ ഭേദപ്പെടുത്തേണ്ടതു യുക്തമായിരിക്കയാൽ ഇതിനാൽ നിയമപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ

൧൦൬൮-ാം റെഗുലേഷനിൽ ൫൧-ാം വകുപ്പിനു പകരം താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനെ ചേർക്കുന്നു:—

"കുടികളിൽ നിന്നു ഉണ്ടാകേണ്ടതോ ഉണ്ടാകേണ്ടതായി വാദിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ കരക്കുടിശ്ശികക്കായി ൬൮-ാം റെഗുലേഷൻപ്രകാരം നടത്തിയ വല്ല നടപടിയാലോ ചെയ്ത വല്ല തീരുമാനത്താലോ കൊടുക്കപ്പെട്ട ഉത്തരവിനാലോ സങ്കടത്തിനിടവന്നിരിക്കുന്നതായി വിചാരിക്കുന്ന കക്ഷികൾക്കു ഗവർണ്മെണ്ടിലെ പേരിൽ സിവിൽ കോടതികളിൽ വ്യവഹാരപ്പെട്ടുകൊള്ളുന്നതിലേക്കു ൬൮-ാം റെഗുലേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യാതൊന്നും തടസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നതായി വിചാരിക്കേണ്ടതില്ലാ.

എന്നാൽ അങ്ങനെ വ്യവഹാരപ്പെടുന്നതു ആ വ്യവഹാരകാരണം ഉത്ഭവിച്ച തിയതി മുതൽ ഒരു സംവത്സരത്തിനകം വേണ്ടതാകുന്നു.

എന്നതന്നെയുമല്ല, ൫൧-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചു നടപടികളെ പരിശോധിക്കുന്നതിലേക്കു ദിവാനു വേണ്ടിയിരുന്ന കാലം മുഴുവനും മേൽപ്പറഞ്ഞ ഒരു സംവത്സരം കാലഹരണം കണക്കുകൂട്ടുന്നതിൽ വിട്ടുകളയേണ്ടതാകുന്നു"

൧൦൮൭-മാണ്ടത്തെ ൯-ം റെഗുലേഷൻ.

൧൦൮൦-മാണ്ടത്തെ ൭-ം റെഗുലേഷൻ ആയ മുദ്രവില റെഗുലേഷനെ ഭേദപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ൧൦൭൯-മാണ്ടത്തെ ൩-ം റെഗുലേഷൻ ൧൯-ം വകുപ്പു അനുസരിച്ച ൧൯൧൨-ം വർഷം ജാനുവരി മാസം ൩൧-ാം തീയതി ൧൦൮൭-മാണ്ടു മകരമാസം ൧൮-ാം-നു നിശ്ചയിച്ച റെഗുലേഷൻ.

൧൦൮൦-മാണ്ടത്തെ ൭-ം റെഗുലേഷൻ ആയ മുദ്രവില റെഗുലേഷനെ ഭേദപ്പെടുത്തേണ്ടതു യുക്തമായിരിക്കയാൽ ഇതിനാൽ നിയമപ്പെടുത്തുന്നതു എന്തെന്നാൽ :—

ആ റെഗുലേഷന്റെ പട്ടികയിൽ താഴെ പറയുന്ന ഭേദഗതികൾ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

൧. ൫-ം വകുപ്പിനു പകരം താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനെ ചേർക്കണം.—

൫. ഉടമ്പടിയോ ഉടമ്പടിയുടെ മെമ്മോറാണ്ടമോ:—

(എ) ഒരു കൈമാററപ്പത്രത്തിന്റെ വില്പനയെ സംബന്ധിച്ചതായാൽ, — രണ്ടു അണാ

(ബി) ഒരു ഗവർന്മെണ്ടു പത്രമോ (സിക്യൂറിട്ടി) ഏകീകൃത സ്വത്തുപരമായ ഒരു കമ്പനിയിലെയോ മററു ഏകാംഗയോഗത്തിലെയോ ഒരു ഓഹരിയോ വില്ക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചതായാൽ, — പത്തു രൂപായായ ഏററവും കൂടിയതം ഉൾപ്പെട്ട പത്രത്തിന്റെയോ ഓഹരിയുടേയോ വിലയിൽ ഓരോ പതിനായിരം രൂപാക്കോ അതിന്റെ അംശത്തിനോ ൧ അണാ

(സി) മറ്റുപ്രകാരം നിയമിച്ചിട്ടില്ലാത്തപ്പോൾ, — എട്ടണാ

ഒഴിവുകൾ.

ഉടമ്പടിയോ ഉടമ്പടിയുടെ ഒരു മെമ്മോറാണ്ടമോ,

(എ) ചരക്കുകളോ കച്ചവട സാധനങ്ങളോ മാത്രം വില്ക്കുന്നതിനായിട്ടെങ്കിലും വില്ക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചെങ്കിലും ഇരിക്കുകയും, ൩൩-ം നംബർ പ്രകാരം മുദ്രവില ചുമത്തേണ്ടുന്ന ഒരു കുറിപ്പോ മെമ്മോറാണ്ടമോ അല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ.

(ബി) നമ്മുടെ ഗവർന്മെണ്ടിനു വേണ്ടി ഏലക്കാ കൃഷിചെയ്യുന്നതിനായി കുടികൾ എഴുതിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ.

൨. ൧൫-ം വകുപ്പിൽ (ബി) ഖണ്ഡത്തിനു പകരം താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനെ ചേർക്കണം.

	ഒററയായി എഴുതിയാൽ			ഇരട്ടയായി എഴുതിയാൽ ഓരോന്നിനു			മൂന്നുള്ള തരത്തിൽ എഴുതിയാൽ ഓരോന്നിനു		
(സി) ചോദിക്കുമ്പോൾ കൊടുപ്പാനുള്ളതല്ലാത്തതും എന്നാൽ പത്രതീയതിക്കൊ കണ്ട തീയതിക്കൊ ശേഷം ഒരു കൊല്ലത്തിൽ അധികം കഴിയേണ്ടതല്ലാത്തതും ആയാൽ പത്രത്തിലെയൊ ബില്ലിലെയൊ സംഖ്യ	രൂ	അ	പൈ.	രൂ	അ.	പൈ.	രൂ	അ.	പൈ.
൫൦൦ രൂപയിൽ കവിയാത്തപ്പോൾ	൦	൧	൦	൦	൪	൦	൦	൪	൦
൫൦൦ രൂപയിൽ കവിയുകയും ൭൦൦ രൂപയിൽ കവിയാതിരിക്കയും ചെയ്താൽ	൦	൮	൦	൦	൨	൦	൦	൨	൦
൭൦൦ ,, ൭൦൦ ,,	൦	൭	൦	൦	൩	൦	൦	൨	൦
൭൦൦ ,, ൧൦൦൦ ,,	൦	൧൨	൦	൦	൭	൦	൦	൮	൦
൧൦൦൦ ,, ൧൫൦൦ ,,	൧	൨	൦	൦	൯	൦	൦	൭	൦
൧൨൦൦ ,, ൧൭൦൦ ,,	൧	൪	൦	൦	൧൦	൦	൦	൪	൦
൧൭൦൦ ,, ൨൦൦൦ ,,	൨	൮	൦	൧	൨	൦	൦	൧൨	൦
൨൫൦൦ ,, ൩൦൦൦ ,,	൮	൪	൦	൧	൮	൦	൧	൪	൦
൩൦൦൦ ,, ൪൦൦൦ ,,	൭	൧൨	൦	൨	൭	൦	൨	൮	൦
൭൫൦൦ ,, ൧൦,൦൦൦ ,,	൯	൦	൦	൩	൪	൦	൩	൦	൦
൧൦,൦൦൦ ,, ൧൫,൦൦൦ ,,	൧൩	൪	൦	൭	൧൨	൦	൮	൪	൦
൧൫,൦൦൦ ,, ൨൦,൦൦൦ ,,	൧൮	൦	൦	൯	൦	൦	൭	൦	൦
൨൦,൦൦൦ ,, ൨൫,൦൦൦ ,,	൨൨	൪	൦	൧൧	൮	൦	൭	൪	൦
൨൫,൦൦൦ ,, ൩൦,൦൦൦ ,,	൨൭	൦	൦	൧൩	൮	൦	൯	൦	൦
൩൦,൦൦൦ രൂപയ്ക്കു മേലുള്ള ഓരോ ൧൦,൦൦൦ രൂപയ്ക്കോ അതിൽ വല്ല ഭാഗത്തിനൊ	൯	൦	൦	൪	൮	൦	൩	൦	൦

൩. ൧൩-ം വകുപ്പിൽ ൧-ാം കള്ളിയിൽ "൨൫ രൂപാ" എന്നതിനു പകരം '൧൦ രൂപാ' എന്നു ചേർക്കണം.

൪. ൨൭-ം വകുപ്പിനു പകരം താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനെ ചേർക്കണം:—

'൨൭. ഡിബെഞ്ചുവർ കടപ്പത്രം (പണയക്കടപ്പത്രമായാലും ശരി അല്ലെങ്കിലും ശരി)

(എ) പുറത്തെഴുതി കൊടുത്തിട്ടോ പ്രത്യേക കൈമാററാധാരത്താലൊ, വിലക്കു കൈമാററികൊടുക്കാവുന്നതായുള്ളതു.

അതേ സംഖ്യക്കു (൧൩-ം നംബർ) കടപ്പത്രത്തിനുള്ള മുദ്രവില

(ബി) ഒപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടു,—ടി—

ഡിബെഞ്ചുവരിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തുകക്കു തുല്യമായ ഒരു പ്രതിഫലത്തിനു (൨൩-ം നംബർ) ഒരു തീറാധാരത്തിനുള്ള മുദ്രവില

വിവരണം:—ഡിബെഞ്ചുവർകടപ്പത്രം എന്ന പദത്തിൽ ആ പത്രത്തോടു ചേർത്തിട്ടുള്ളവല്ല പലിശക്കുറിപ്പുകളും ഉൾപ്പെടും; എന്നാൽ ആ കുറിപ്പുകളിലെ സംഖ്യ മുദ്രവില കണക്കാക്കുന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതുമല്ല:

ഒഴിവു.

രജിസ്തരാക്കപ്പെട്ട ഒരു പണയാധാരപ്രകാരം കൊടുക്കുന്ന കടപ്പത്രങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സംഖ്യക്കു ശരിയായ മുദ്ര ഉള്ള ആ വക ആധാരത്തിലെ നിശ്ചയങ്ങൾപ്രകാരം ഏകീകൃതസ്വരൂപമായ ഒരു സംഘമൊ മററു ഏകാംഗയോഗമൊ കൊടുക്കുകയും കടം വാങ്ങുന്ന സംഖ്യയൊ യോഗമൊ തങ്ങളുടെ മുതൽ മുഴുവനുമൊ ഏതാനുമൊ കടപ്പത്രക്കാരുടെ ഗുണത്തിനായി ഒരു മേല്പടിക്കാർക്കു ഏൾപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കടപ്പത്രം; എന്നാൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന കടപ്പത്രങ്ങൾ മേല്പടി പണയാധാരത്തിലെ നിശ്ചയങ്ങൾ പ്രകാരം കൊടുക്കുന്നതായി ആ പത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കയും വേണം.

൫. ൩൦-ം വകുപ്പിൽ (എ) ഖണ്ഡത്തിനു പകരം താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനെ ചേർക്കണം:—

(എ) ഹൈക്കോടു.

മുന്നൂററിയമ്പതു രൂപാ

൬. ൩൯-ം വകുപ്പിൽ രണ്ടാം കള്ളിയിൽ 'അഞ്ചു രൂപാ' എന്നതിനു പകരം 'പത്തു രൂപാ' എന്നു ചേർക്കണം.

൭. ൪൩-ം വകുപ്പിനു പകരം താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനെ ചേർക്കണം.

'൪൩. ഒരു ബ്രോക്കറൊ കാര്യസ്ഥനൊ തന്റെ മുതലാളിക്കുവേണ്ടി,

(എ) ഇരുപതു രൂപാവിലയിൽ കവിഞ്ഞ വല്ല ചരക്കുകളെ,

രണ്ടണാ

(ബി) ഇരുപതു രൂപാവിലയിൽ കവിഞ്ഞ സ്റ്റാക്കുകളെ വില്ക്കാവുന്ന പത്രങ്ങളെ,

വാങ്ങുകയൊ വില്ക്കുകയൊ ചെയ്തപ്രകാരം അറിയിക്കാൻ അയക്കുന്ന നോട്ടൊ മെമ്മോറാണ്ഡമൊ,

൧൦ രൂപാ ആയ ഏററവും കൂടിയതായ സംഖ്യക്കുൾപ്പെട്ട സ്റ്റാക്കിന്റെയൊ സെക്യൂരിറ്റിയുടേയൊ വിലയിൽ ഓരോ ൧൦൦൦ രൂപായ്ക്കൊ അതിന്റെ ഭാഗത്തിനൊ ഒരണാ

൭. ൩൧-ാം വകുപ്പിനു പകരം താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനെ ചേർക്കണം:-

൩൧. പണയം വച്ചു മുതൽ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള അർത്ഥപ്പുററുചീട്ടു,

(എ) മുതൽ പണയം വച്ചു വാങ്ങിച്ച സംഖ്യ ൧൦൦ രൂപയിൽ കവിയാഞ്ഞാൽ, — അർത്ഥപ്പുററുശീട്ടിൽ കാണിച്ച പ്രതിഫലസംഖ്യകളുള്ള (൨൩-ാം നമ്പർ) ഒരു തീർപ്പാധാരത്തിനു വേണ്ടുന്ന മുദ്രവില.

(ബി) മററു വല്ല സംഗതിയിലും — പത്തുരൂപാ

൮. ൫൯-ാം വകുപ്പിൽ രണ്ടാം കള്ളിയിൽ 'മുക്കാലംശം' എന്നതിനു പകരം "ഒന്നരപ്പങ്കു" എന്നും, ഒഴിവുകളിൽ 'മുക്കാലംശം' എന്നു പറയുന്നിടത്തെല്ലാം "ഒന്നരപ്പങ്കു" എന്നും ചേർക്കണം.

൯. ൬൨-ാം വകുപ്പിൽ രണ്ടാം കള്ളിയിൽ (എ) ഖണ്ഡത്തിനും (ബി) ഖണ്ഡത്തിനും എതിരായി 'നാലിൽ ഒന്നു' എന്നതിനു പകരം "അര" എന്നു ചേർക്കണം.

൧൦൯൭-മാണ്ടത്തെ ൩-ാം റെഗുലേഷൻ

കരാർലംഘന കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള റെഗുലേഷൻ ആയ ൧൦൯൦-മാണ്ടത്തെ ൨-ാം റെഗുലേഷനെ ഭേദപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ൧൦൯൩-മാണ്ടത്തെ ൩-ാം റെഗുലേഷൻ ൧൩-ാം വകുപ്പു അനുസരിച്ചു ൧൯൨൨-ാം വർഷം ജാനുവരി മാസം ൩൧-ാം-ക്കു ൧൦൯൭-മാണ്ടു മകരമാസം ൧൭-നു നിശ്ചയിച്ച റെഗുലേഷൻ.

൧൦൯൦-മാണ്ടത്തെ ൨-ാം റെഗുലേഷൻ ആയ കരാർലംഘന കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള റെഗുലേഷനെ ഭേദപ്പെടുത്തേണ്ടതു യുക്തമായിരിക്കയാൽ ഇതിനാൽ നിയമപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ:—

൧. (i) ൩-ാം വകുപ്പിലെ ൭-ാം വരിയിൽ "മുൻപേറായി പണം" എന്നതിനു പകരം "മുൻപേറായി പണമൊ ആഹാര സാധനമൊ വസ്ത്രധാരണത്തിനുള്ള സാധനമൊ അല്ലെങ്കിൽ അവയിൽ വല്ല ഒന്നോ അധികമൊ സാധനങ്ങളൊ" എന്നു ചേർക്കണം.

(ii) താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനെ ൩-ാം വകുപ്പിനു വിവരണമായി ചേർക്കണം:—

വിവരണം. "വേലക്കുവേണ്ടി മുൻപേറായി" എന്ന വാക്യത്തിനു കരാർചെയ്യുന്ന കാലത്തിലും ആ കരാർ നടപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന കാലത്തിനിടക്കും കൊടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പണങ്ങളൊ ആഹാരസാധനമൊ വസ്ത്രധാരണത്തിനുള്ള സാധനമൊ അല്ലെങ്കിൽ അവയിൽ വല്ല ഒന്നോ അധികമൊ സാധനങ്ങളൊ എന്നു അർത്ഥമാകുന്നതും ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നതും ആകുന്നു.

൧൦൩൯-മാണ്ടത്തെ ൧-ം റെഗുലേഷൻ.

കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന സംഘക്കാരേയും മറ്റു സമൂഹക്കാരേയും ഒന്നായി ചേൎക്കയും ഭരിക്കയും കണക്കു തീൎത്തുപിരിക്കയും ചെയ്യുന്നതിലേക്കു ൧൮൬൩-ം വൎഷം ഡിസംബർ മാസം ൧൮-നു-ക്കു ൧൦൩൯-മാണ്ടു ധനുമാസം ൪-നു നിശ്ചയിച്ച റെഗുലേഷൻ.

കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന സംഘക്കാരേയും മറ്റു സമൂഹക്കാരേയും ഒന്നായി ചേൎക്കയും ഭരിക്കയും കണക്കു തീൎത്തുപിരിക്കയും ചെയ്യുന്നതിലേക്കു നിയമം ഏൎപ്പെടുത്തുന്നതു യുക്തമായിരിക്കകൊണ്ടു ഇതിനാൽ നിയമപ്പെടുത്തുന്നതു എന്തെന്നാൽ:—

൧൮൫൭-ം വൎഷത്തെ ൧൯-ം നംബർ ആക്ടിനാൽ ഭേദപ്പെടുത്തീട്ടുള്ള ഇൻഡ്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡ്യയിൽ നടപ്പായിരിക്കുന്ന ൧൮൫൭-ം വൎഷത്തെ ൭-ം നംബർ ആക്ടു, ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഭേദഗതികളോടു കൂടി, തിരുവിതാംകോട്ട സംസ്ഥാനം മുഴുവനിലും ൧൮൬൪-ം വൎഷം ജനുവരിമാസം ൧-നു-ക്കു ൧൦൩൯-മാണ്ടു ധനുമാസം ൧൯-നു-മുതൽ നടപ്പായിവരികയും ചെയ്യും.

൧൮൮൭-ാം വർഷത്തിലെ ൩-ാം ആക്ടിനാൽ ഭേദപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ൧൮൮൨-ാം വർഷത്തിലെ ഇൻഡ്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ട്.

അനുക്രമണി.

—0—

പീഠിക.

പ്രാരംഭം.

വകുപ്പുകൾ

1. ചുരുക്കപ്പേർ.
സ്ഥലവ്യാപ്തി.
ആരംഭം.
2. 1866 ലെ 10 ാം നമ്പർ ആക്ട് ദുർബലം.
3. വ്യാഖ്യാനഖണ്ഡം.
4. ഇന്നസംഖ്യയിൽ അധികം ആളുകൾ കൂടിയുള്ള കൂട്ടുകച്ചവടം പാടില്ല.
5. ആക്ടിന്റെ വിഭാഗം.

1-ാം ഭാഗം.

ഈ ആക്ടുപ്രകാരം സംഘങ്ങളും സമൂഹങ്ങളും കൂട്ടുകയും ഏകാംശമായി ശോധനയും ചെയ്യുന്നതിനെപ്പറ്റി.

സംഘം കൂട്ടുവാനുള്ള യാദാസ്തു.

6 സംഘം കൂട്ടുന്ന സമ്പ്രദായം.
7 അംഗങ്ങളുടെ ബാധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തുന്ന വിധം.
അക്ലിപ്തബാധ്യതയോടുകൂടിയ വിചാരിപ്പുകാർ.
8 ഓഹരികളാൽ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഘം കൂട്ടുന്നതിനുള്ള യാദാസ്ത്.
9. ഉത്തരവാദം ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഘം കൂട്ടുന്നതിനുള്ള യാദാസ്ത്.
10 ക്ലിപ്തപ്പെടുത്താത്ത സംഘം കൂട്ടുന്നതിനുള്ള യാദാസ്ത്.
11. സംഘം കൂട്ടുന്നതിനുള്ള യാദാസ്തിന്റെ ഒപ്പും ഫലവും
12 സംഘം കൂട്ടുന്നതിനുള്ള യാദാസ്ത് ഭേദംചെയ്യാൻ ചില സംഘങ്ങൾക്കുള്ള അധികാരം.

അസ്സൽമുതലും ഓഹരികളും ചുരുക്കൽ.

13 അസ്സൽമുതൽ ചുരുക്കാൻ സംഘത്തിനുള്ള അധികാരം.
14 സംഘം കാരണം ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ കാലത്തോളം അതിന്റെ പേരിനോടു "ചുരുക്കിയതും" എന്നുകൂടി ചേർക്കണം.
15 ചുരുക്കൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കല്പനക്ക് സംഘം കോട്ടിൽ അപേക്ഷിക്കേണം.
16 കടക്കാർ ചുരുക്കലിന്ന് വിരോധം പറയാം; വിരോധം പറയുന്ന കടക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ് കോട്ടിൽനിന്നു നിശ്ചയിക്കേണം.
17 കടക്കാരന്റെ കടത്തിന്നു ഉറപ്പു വരുത്തിക്കൊടുക്കാതെ കോട്ട് ആയവന്റെ സമ്മതം വേണ്ടെന്നു വെയ്ക്കാം.
18 കല്പനയും കുറിപ്പും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണം.
19. കുറിപ്പ് സംഘം കൂട്ടുയാദാസ്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കും.
20. നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അറിയാത്ത കടക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവമില്ലായ്മ
21. രജിസ്ട്രാർ കുറിപ്പ് സംഘംകൂട്ടുയാദാസ്തിൽ ചേർത്തിരിക്കേണം.
22. കടക്കാരന്റെ പേർ മറച്ചുവെച്ചാൽ ശിക്ഷ
23. കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ഓഹരികൾ തള്ളി അസ്സൽമുതൽ ചുരുക്കുവാൻ അധികാരം.

ഓഹരികൾ ഉപഭാഗിക്കൽ.

24. ഓഹരികൾ മുമ്പിൽ ചുരുക്കിയ സംഖ്യക്കുള്ള ഓഹരികളായി ഭാഗിക്കാം.
25. വിശേഷവിധിരിപ്പ് സംഘം കൂട്ടുയാദാസ്തിൽ ചേർക്കണം.

ലാഭത്തിനുവേണ്ടിയുള്ളതല്ലാത്ത സമൂഹങ്ങൾ.

26. ലാഭമില്ലാത്ത ആവശ്യങ്ങൾക്കു കൂടിയിരിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളെപ്പറ്റിയ വിശേഷനിബന്ധനകൾ

വകുപ്പുകൾ.

ഓഹരികളിന്മേൽ തുകകൾ അടപ്പാൻ ആവശ്യപ്പെടൽ.

27 തികച്ചും അടഞ്ഞവ ചിലതും, അടയാത്തവ ചിലതും ആയ ഓഹരികൾ സംഘത്തിനുണ്ടാവാം.
28. ഓഹരികൾ കൊടുക്കയും കല്പനാവകയും ചെയ്യേണ്ടും വിധം.

ഓഹരികൾ കൈമാററം.

29 കൈമാററം ആവശ്യം ചെയ്യുന്നവന്റെ അപേക്ഷയിന്മേൽ രജിസ്റ്റർചെയ്യാം.

കൊണ്ടുചെല്ലുന്ന ആളുടെ പേരിൽ ഓഹരിയവകാശപത്രങ്ങൾ.

30 തികച്ചും അടഞ്ഞ ക്ലിപ്തപ്പെട്ട ഓഹരികളുടെ അവകാശപത്രം കൊണ്ടുചെല്ലുന്നാളുടെ പേരിൽ കൊടുക്കാം.
പലിശക്കുറിപ്പുകൾ.
31. ഒരു ഓഹരിയവകാശപത്രത്തിന്റെ ഫലം.
32. ഒരു ഓഹരിയവകാശപത്രം കൊണ്ടുചെല്ലുന്ന ആളെ പട്ടികയിൽ വീണ്ടും ചേർക്കൽ
33. സംഘത്തിലെ ചട്ടങ്ങൾ ഒരു ഓഹരിയവകാശപത്രം കൊണ്ടുചെല്ലുന്ന ആളെ ഒരു അംഗമാക്കാം.
34. ഓഹരിയവകാശപത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്നപക്ഷം പട്ടികയിൽ ചേർക്കേണ്ടും വിവരങ്ങൾ
35. അവകാശപത്രങ്ങളിന്മേലുള്ള മുദ്രവിലകൾ
തക്കതായ മുദ്രകുത്താത്ത ഓഹരിയവകാശപത്രം കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള പിഴ

പേരുമാററം.

36. പേർ മാററുവാൻ സംഘങ്ങൾക്കുള്ള അധികാരം

സംഘം കൂട്ടുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ.

37. സംഘം കൂട്ടുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങളാൽ ചട്ടങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കേണം
38 ഏ. എന്ന ലിസ്റ്റുവരി സംബന്ധിപ്പിക്കൽ.
39. സംഘംകൂട്ട നിയമങ്ങളുടെ ഒപ്പും ഫലവും

സാധാരണ നിബന്ധനകൾ.

40. സംഘം കൂട്ടുന്നതിനുള്ള യാദാസ്തും സംഘം കൂട്ടവിവരം പിരിവുകളും ബി സി. എന്ന ലിസ്റ്റുവരികളിലെ ഫീസുകൊടുത്തു രജിസ്റ്റരാക്കിക്കുക
41 രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം.
42 ആ യാദാസ്തിന്റെയും ചട്ടങ്ങളുടെയും പകർപ്പുകൾ അംഗങ്ങളായവർക്കു കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.
43 ഒരു സംഘത്തിന്റെ പേർതന്നെ മറെറാരു സംഘം ധരിക്കുന്നതു വിരോധിക്കൽ

൨-ാംഭാഗം.

ഈ ആക്ട്പ്രകാരം സംഘങ്ങളിലേയും സമാജങ്ങളിലേയും മുതൽ വിഭാഗവും ബാദ്ധ്യതയും.

മുതൽ വിഭാഗം.

44. സംഘത്തിലുള്ള അവകാശസ്വഭാവം
45. അംഗം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവിവരണം.
46. അവകാശിയാലുള്ള കൈമാററം.
47 അംഗങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ പുസ്തകം.
48 അംഗങ്ങളുടെ ആണ്ടുതോറുമുള്ള ലിസ്റ്റ്.
49 സംവത്സരാന്തം സംക്ഷേപത്തിൽ അടങ്ങേണ്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ
50 ഒരു ശരിയായ രജിസ്റ്റർ വെക്കാത്ത സംഘത്തിനു ചുമത്തേണ്ടുന്ന പിഴ.
51 മുതൽ ഒതുപ്പിക്കയോ "സ്റ്റാക്ക്" എന്നാക്കി മാററുകയോ ചെയ്യുന്നവിവരം സംഘം അറിയിക്കേണം.
52. ഓഹരികളെ സ്റ്റാക്കാക്കി മാററുന്നതിന്റെ ഫലം.
53. മുതൽ എത്രത്തോളം കൊടുക്കപ്പെട്ടു എന്നു [illegible] രജിസ്റ്ററിൽ ചേർക്കുക
54. ഓഹരികളുടെയോ കടം മുതലിന്റെയോ സാക്ഷ്യലിഖിതം
55. രജിസ്റ്റർ പുസ്തകം നോക്കുക
56 രജിസ്റ്റർ തിരുത്തിക്കുവാനുള്ള അധികാരം
57 മേലും അംഗങ്ങളും ജാമ്യക്കാരും [illegible]
58 രജിസ്റ്ററിൽ ശരിയല്ലാതെ ചേർക്കയോ വിട്ടുകളകയോ ചെയ്താലുള്ള നിവൃത്തി

വകുപ്പുകൾ]

59. രജിസ്റ്റർ വെടിപ്പാക്കുവാനുള്ള വിവരം രജിസ്ട്രാർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക
60. രജിസ്റ്റർ തെളിവായിരിക്കും

അംഗങ്ങളുടെ ബാദ്ധ്യത.

61. സംഘത്തിൽ തൽക്കാലം ഉള്ളവരും മുമ്പെ ഉണ്ടായിരുന്നവരും ആയ അംഗങ്ങളുടെ ബാദ്ധ്യത
62. ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിട്ടില്ലാത്ത വിചാരിപ്പുകാരന്റെ ബാദ്ധ്യത

3-ാം ഭാഗം,

ഈ ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള സംഘങ്ങളും സമൂഹങ്ങളും നടത്തലും വിചാരിക്കലും, കടംകിട്ടാനുള്ളവരുടെ രക്ഷക്കുള്ള നിബന്ധനകൾ,

63 സംഘത്തിന്റെ രജിസ്റ്ററാക്കിയ കച്ചേരി
64. രജിസ്റ്ററാക്കിയ കച്ചേരി ഇന്നസ്ഥലത്തെന്ന വിവരം അറിയിപ്പ്
65 ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ സംഘം പേര് പ്രസിദ്ധമാക്കൽ
66. പേർ പ്രസിദ്ധമാക്കാഞ്ഞാൽ ഉള്ള പിഴ

കരാറുകൾ,

67. കരാറുകൾ എങ്ങിനെ ചെയ്യാം
68 പണയവിവര പുസ്തകം
69 പട്ടികയിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന വിവരം കണക്ക ചില സംഘങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണം
70 വിചാരിപ്പുകാരുടെ വിവരം പട്ടിക രജിസ്ട്രാർക്ക് അയക്കേണം
71 വിചാരിപ്പുകാരുടെ വിവരം പട്ടിക വെക്കാത്ത സംഘത്തിന്നുള്ള പിഴ
72 വാഗ്ദത്തപത്രങ്ങളും മാറ്റപത്രങ്ങളും ഉണ്ടികകളും
73 [illegible]പേരിൽ കടന്ന അംഗങ്ങൾ വ്യാപാരം നടത്തുന്നതിനെക്കുള്ള വിരോധം

അംഗങ്ങളുടെ രക്ഷക്കുള്ള നിബന്ധനകൾ.

74. അംഗങ്ങളുടെ സാമാന്യയോഗം
 മുതൽനിലവു കണക്കപത്രം
 ആഡിറ്റ് (കണക്കുശോധന)

യോഗങ്ങൾ കൂടൽ,

75 രജിസ്റ്ററാക്കിയശേഷം മൂന്നുമാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സംഘം യോഗം കൂടണം
76 വിശേഷവിധിയായുള്ള തീർപ്പിനാൽ ചട്ടങ്ങൾ ഭേദപ്പെടുത്തുവാനുള്ള അധികാരം
 വിചാരിപ്പുകാരുടെ ബാദ്ധ്യത അക്ലിപ്തമാക്കുവാൻ അധികാരം
77 "വിശേഷവിധിയായതീർപ്പ്" എന്നതിന്റെ അർത്ഥവിവരണം
78. യോഗം കൂടുന്നതിനെപ്പറ്റി ചട്ടങ്ങൾ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ എങ്ങിനെ പ്രവൃത്തിക്കേണമെന്നു
79 വിശേഷ വിധിയായ തീർപ്പുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക
80 വിശേഷവിധിയായ തീർപ്പുകളുടെ പകർപ്പുകൾ സംഘം ച്രട്ട നിബന്ധനകൾ ഒന്നിച്ചു ചേർത്തിരിക്കേണം
81 പുറമേ ശേഖരിച്ച ആധാരങ്ങൾ എഴുതിക്കൊടുക്കുക
82. സംഘംവക കാര്യങ്ങൾ പരിശോധകന്മാരെക്കൊണ്ടു നോക്കിക്കുക
83. പരിശോധന കഴിപ്പാനുള്ള അപേക്ഷ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ഇരിക്കേണം
84. പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കുക
85 പരിശോധനയുടെ തീർച്ചയിങ്കൽ എങ്ങിനെ നടക്കേണം
86. പരിശോധകന്മാരെ നിശ്ചയിപ്പാൻ സംഘത്തിന്നുള്ള അധികാരം
87. പരിശോധകന്മാരുടെ റിപ്പോർട്ടും തെളിവായിരിക്കും
88. സംഘസമ്പ്രദായപത്രിക മുതലായതിൽ മുമ്പെ തന്നെ ചില കരാറുകളിലെ പ്രതിയതികളും കക്ഷികളുടെ പേരുകളും കാണിക്കേണം

അറിയിപ്പുകൾ,

89. സംഘത്തിന്മേൽ അറിയിപ്പുകൾ നടത്തൽ
90. കത്തുമൂലമായ അറിയിപ്പുകളെപ്പറ്റിയ നിയമങ്ങൾ
91. സംഘക്കാർ അറിയിപ്പുകൾ പതിപ്പിടൽ

വ്യവഹാരങ്ങൾ.

92. യോഗങ്ങളിൽവെച്ചു നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ വിവരം തെളിവു

മദ്ധ്യസ്ഥം.

വകുപ്പുകൾ.

93. ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ ചില സംഘങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന വ്യവഹാരങ്ങളിലെ ചിലവുകളെപ്പററിയ നിയമം
94. അംഗങ്ങളുടെമേൽ ഉള്ള വ്യവഹാരങ്ങളിൽ അന്യായ ഹർജി

മാതിരികൾ ഭേദംചെയ്ക.

95. ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്ന മാതിരികൾ
മാതിരികൾ ആലോചനാസഭയിൽ ഗവർണർ ജനറൽ ഭേദംചെയ്യാം,
96. കാര്യങ്ങൾ മദ്ധ്യസ്ഥമായി തീർപ്പാൻ അയക്കേണ്ടതിന്നു സംഘത്തിന്നുള്ള അധികാരം
97. മദ്ധ്യസ്ഥത്തിന്നു ഏല്പിപ്പാനുള്ള ഉഭയസമ്മതങ്ങളെ ഭേദംവരുത്തുകയോ ദുർബലമാക്കുകയോ ചെയ്‌വാനുള്ള അധികാരം.
98. ഉഭയസമ്മതങ്ങൾ നടത്തിക്കണം.
99. മദ്ധ്യസ്ഥനെ ഏല്പിക്കുക
100. രണ്ടോ അധികമോ മദ്ധ്യസ്ഥന്മാരെ ഏല്പിക്കുക
101. സംഘക്കാർ മദ്ധ്യസ്ഥന്മാരെ നിശ്ചയിക്കൽ
102. അതാതു സ്ഥലത്തെ ഗവർമ്മെണ്ടു മദ്ധ്യസ്ഥന്മാരെ നിശ്ചയിക്കൽ.
103. ഒഴിവുകൾക്കു സംഘക്കാർ മദ്ധ്യസ്ഥന്മാരെ നിശ്ചയിക്കൽ
104. ഒഴിവുകൾക്കു അതാതു സ്ഥലത്തെ ഗവർമ്മെണ്ടു മദ്ധ്യസ്ഥന്മാരെ നിശ്ചയിക്കൽ
105. മദ്ധ്യസ്ഥനെ നിശ്ചയിക്കുന്നതു ദുർബലമാക്കിക്കൂട.
106. മദ്ധ്യസ്ഥന്മാർ മേൽമദ്ധ്യസ്ഥനെ നിശ്ചയിക്കൽ.
107. അതാതു സ്ഥലത്തെ ഗവർമ്മെണ്ടു മേൽമദ്ധ്യസ്ഥനെ നിശ്ചയിക്കൽ
108. മദ്ധ്യസ്ഥന്മാർ ഒഴിവുള്ള മേൽമദ്ധ്യസ്ഥന്നുപകരം നിശ്ചയിക്കൽ
109. അതാതുസ്ഥലത്തെ ഗവർമ്മെണ്ടു ഒഴിവുള്ള മേൽമദ്ധ്യസ്ഥന്നുപകരം നിശ്ചയിക്കൽ
110. പിൻതുടർച്ചയായി വരുന്ന മദ്ധ്യസ്ഥന്മാർക്കും മേൽമദ്ധ്യസ്ഥന്മാർക്കും അവരുടെ പൂർവ്വന്മാരുടെ അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും
111. മേൽമദ്ധ്യസ്ഥനെ ഏല്പിക്കൽ
112. പുസ്തകങ്ങൾ മുതലായതു ആവശ്യപ്പെടുവാനും സാക്ഷികളെ സത്യത്തിന്മേൽ വിസ്തരിപ്പാനും മദ്ധ്യസ്ഥന്മാർക്കു മററും ഉള്ള അധികാരങ്ങൾ.
113. മദ്ധ്യസ്ഥത്തിലെ നടപടി
114. സംഘങ്ങളെ കൂടാതെതന്നെ മദ്ധ്യസ്ഥന്മാർ നടത്താം
115. പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി മദ്ധ്യസ്ഥതീർപ്പുകൾ ചെയ്യാം
116. ശരിയായ അവധിക്കുള്ളിൽ ചെയ്ത മദ്ധ്യസ്ഥതീർപ്പു എല്ലാ കക്ഷികളുടെ മേലും പ്രബലപ്പെടും.
117. മേൽമദ്ധ്യസ്ഥന്നു തന്റെ തീർപ്പു കൊടുപ്പാനുള്ള അവധി നീട്ടുവാൻ അധികാരം
118. സമ്പ്രദായക്കേടിനാൽ മദ്ധ്യസ്ഥതീർപ്പുകൾ റദ്ദാക്കിക്കൂട.
119. മദ്ധ്യസ്ഥതീർപ്പുകൾ അനുസരിക്കണം.
120. ഉഭയസമ്മതങ്ങൾക്കും മദ്ധ്യസ്ഥങ്ങൾക്കും മദ്ധ്യസ്ഥതീർപ്പുകൾക്കും ബലമുണ്ടാകും
121. മദ്ധ്യസ്ഥത്തിന്നും തീർപ്പിന്നും ഉള്ള ചെലവുകൾ
122. ചെലവുകൾ അടക്കൽ.
123. മദ്ധ്യസ്ഥത്തിന്നുള്ള സമ്മതം കോർട്ടിൽ ഫയലാക്കാം.

4-ം ഭാഗം.

ഈ ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള സംഘങ്ങളും സമൂഹങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കൽ.

പ്രാരംഭം.

124 "അംശദായകൻ" എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം.
126. അംശദായകന്റെ ബാദ്ധ്യതയുടെ സ്വഭാവം
126. മരിച്ചാൽ അംശദായകന്മാർ.
127. നിർദ്ധനതാ സംഗതിയിൽ അംശദായകന്മാർ.

കോർട്ടിനാൽ അവസാനിപ്പിക്കൽ.

128 കോർട്ടിൽനിന്നു സംഘം അവസാനിപ്പിക്കാവുന്ന അവസ്ഥകൾ.
129. ഒരു സംഘം അതിന്റെ കടങ്ങൾ വീട്ടുവാൻ ശക്തിയില്ലാത്തതെന്നു വിചാരിക്കപ്പെടുന്നതു എപ്പോൾ
130 "കോർട്ട്" എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവിവരണം
"കടങ്ങൾ" എന്നതിന്റെ അർത്ഥവിവരണം

വകുപ്പുകൾ.

131. അവസാനിപ്പിച്ചു നിൎത്തുവാനുള്ള അപേക്ഷ ഹൎജിമൂലമായിരിക്കണം.
132. അവസാനിപ്പിപ്പാനുള്ള ഹൎജി കൊണ്ടുവരുവാൻ അംശദായകൻ യോഗ്യനല്ലാത്തതു എപ്പോൾ?
133. കോൎട്ടിൽനിന്നു അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ആരംഭം.
134. കോൎട്ട നിരോധകല്പന കൊടുക്കാം
135. ഹൎജി വിചാരണയിലിരിക്കെ കോൎട്ടിൽനിന്നു നടക്കേണ്ടും വിധം.
136. അവസാനിപ്പിപ്പാനുള്ള കല്പനയ്ക്കുശേഷം വ്യവഹാരങ്ങൾ നടത്തരുതു
137. കല്പനയുടെ പകൎപ്പു രജിസ്ത്രാൎക്കു അയക്കണം.
138. പ്രവൃത്തികൾ നിൎത്തിപ്പാനു കോൎട്ടിനുള്ള അധികാരം.
139. ഉടമ്പവാദത്തിൽ ക്ലിപ്തപ്പെട്ട സംഘത്തിലെ ഓഹരി മുതലിന്മേൽ കല്പനയുടെ ഫലം.
140. കടക്കാരുടെയൊ അംശദായകന്മാരുടെയൊ താല്പൎയ്യങ്ങളെ കോൎട്ടിൽനിന്നു നോക്കാം.

ഇടവാടു തീൎപ്പാനുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ.

141. ഇടവാടുതീൎപ്പാനുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിശ്ചയിക്കൽ
142. രാജികൊടുക്കുക, നീക്കുക, ഒഴിവിനുപകരം നിശ്ചയിക്കുക, പ്രതിഫലം കൊടുക്കുക.
143. ഇടവാടു തീൎക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സ്ഥാനവും പ്രവൃത്തികളും.
144. ഇടവാടു തീൎക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അധികാരം
145. ഇടവാടു തീൎക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അധികാരം
146. ഇടവാടുതീൎക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനു മുഖ്യാൎന്നാമക്കാരനെയൊ വക്കീലിനെയൊ നിശ്ചയിക്കൽ.

കോൎട്ടിന്റെ സാധാരണ അധികാരങ്ങൾ.

147. ബാക്കി മുതലുകൾ പിരിക്കലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തലും.
148. പകരക്കാരായ അംശദായകന്മാരെ പററിയ നയം.
149. മുതൽ കൊടുപ്പിപ്പാൻ കോൎട്ടിലേക്കുള്ള അധികാരം
150. അംശദായകന്മാർ പണങ്ങൾ അടപ്പാനായി കല്പിപ്പാൻ കോൎട്ടിലേക്കുള്ള അധികാരം
151. അതാതുസമയം പണം അടപ്പാൻ ആജ്ഞാപ്പെടുവാൻ കോൎട്ടിലേക്കുള്ള അധികാരം.
152. ബാങ്കിലേക്കു അടപ്പാൻ കല്പിപ്പാൻ കോൎട്ടിലേക്കുള്ള അധികാരം.
153. കോൎട്ടുമായിട്ടുള്ള കണക്കുകളെ പററിയ ചട്ടങ്ങൾ.
154. അടപ്പാൻ കല്പിച്ച പണം പകരത്തിനുള്ള അംശദായകൻ അടക്കാതിരുന്നാൽ എങ്ങിനെ പ്രവൃത്തിക്കണമെന്നു
155. കല്പന തീൎച്ചയായ തെളിവു
156. വല്ല നിശ്ചയിച്ച സമയത്തിനകം ഉള്ളിൽ തെളിയിക്കാത്ത കടക്കാരെ കോൎട്ടു തള്ളിക്കളയാം.
157. അംശദായകന്മാരുടെ അവകാശങ്ങളെ കോൎട്ടിൽനിന്നു തീൎത്തു ശരിപ്പെടുത്തണം.
158. ചിലവുകൾ കൊടുപ്പാൻ കോൎട്ടു കല്പിക്കാം.
159. സംഘം പിരിക്കൽ
160. സംഘം പിരിഞ്ഞവിവരം രജിസ്ത്രാർ കുറിപ്പെഴുതണം.
161. സംഘം പിരിഞ്ഞവിവരം എഴുതി അറിയിക്കാത്തതിനുള്ള പിഴ

കോൎട്ടിന്റെ അസാധാരണ അധികാരങ്ങൾ.

162. സംഘവക മുതൽ കൈവശമുള്ളതായി സംശയിക്കപ്പെട്ട ആളുകളെ കോൎട്ടുമുമ്പാകെ വരുത്തുവാൻ കോൎട്ടിനുള്ള അധികാരം
163. കോൎട്ടിൽനിന്നു കണക്കുകളെ വിസ്തരിക്കൽ
164. ഒളിച്ചുപോകുവാനൊ തന്റെ വസ്തുവകകൾ സ്ഥലമാററം ചെയ്യുകയൊ മറച്ചുവെക്കയൊ ചെയ്യാനൊ ഭാവിക്കുന്ന അംശദായകനെ പിടിപ്പാനുള്ള അധികാരം.
165. കോൎട്ടിലേക്കു അധികാരങ്ങൾ കൂടുകയത്രെ

കല്പനകൾ നടത്തിക്കലും അവകളിന്മേൽനിന്നുള്ള അപ്പീലുകളും.

166. കല്പനകൾ നടത്തിപ്പാനുള്ള അധികാരം
167. വല്ല കോൎട്ടിലും കല്പിച്ച കല്പന മററു കോൎട്ടുകൾ നടത്തിക്കണം.
168. മററു കോൎട്ടുകളാൽ നടത്തിക്കേണ്ടതായ കല്പനകൾ കൊണ്ടു പ്രവൃത്തിക്കേണ്ടും വിധം.
169. കല്പനകളിന്മേൽ നിന്നുള്ള അപ്പീലുകൾ
170. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ തെളിവു സത്യവാങ്മൂലമായി പ്രമാണിക്കുന്നു.
171. തെളിവു വാങ്ങുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക കമ്മിഷ്യനൎമാർ
172. സത്യവാങ്മൊഴികൾ മുതലായവ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലൊ, ഗ്രേററ് ബ്രിട്ടനിലൊ, ഐൎലണ്ടിലൊ പരദേശത്തൊ, വെച്ചു വല്ല മതിയായ കോൎട്ടുമുമ്പാകെയൊ ആൾമുമ്പാകെയൊ സത്യംചെയ്തു ബോധിപ്പിക്കാം.

വകുപ്പുകൾ

സ്വേഛപ്രകാരം സംഘം അവസാനിപ്പിക്കൽ.

173. സ്വേഛപ്രകാരം സംഘം അവസാനിപ്പിക്കാവുന്ന അവസ്ഥകൾ
174. സ്വേഛപ്രകാരമായ അവസാനിപ്പിന്റെ ആരംഭം.
175. സ്വേഛപ്രകാരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടു സംഘത്തിലെ സ്ഥിതിയിന്മേലുള്ള ഫലം
176. സ്വേഛയായി അവസാനിപ്പിപ്പാനുള്ള തീർപ്പിനെ പററിയ പരസ്യം
177. സ്വേഛപ്രകാരം അവസാനിക്കുന്നതിന്റെ ഫലങ്ങൾ
178. ഉത്തരവാദത്താൽ ക്ലിപ്തപ്പെട്ട സംഘത്തിലെ ഓഹരിമുതലിന്മേൽ അവസാനിപ്പിക്കലിന്റെ ഫലം
179. ഇടവാടു തീർക്കുന്നവരെ നിശ്ചയിപ്പാനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തു ഏല്പിക്കുന്നതിനു സംഘത്തിനുള്ള അധികാരം.
180. കടക്കാരുടെമേൽ ചട്ടവട്ടം ബലപ്പെടുന്നതു എപ്പോൾ
181. കടക്കാരനൊ അംശദായകനൊ അപ്പീൽ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം
182. സ്വേഛയായി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ കോട്ടിൽ അപേക്ഷിപ്പാൻ ഇടവാടു തീർക്കുന്നവർക്കൊ അംശദായകന്മാർക്കൊ ഉള്ള അധികാരം
183. സാമാന്യ അംശയോഗം കൂട്ടുവാൻ ഇടവാടു തീർക്കുന്നവർക്കുള്ള അധികാരം
184. ഇടവാടു തീർക്കുന്നവരുടെ സ്ഥാനം ഒഴിയുമ്പോൾ പകരത്തിനു ആളെ വെക്കാനുള്ള അധികാരം
185. ഇടവാടു തീർക്കുന്നവരെ നിശ്ചയിപ്പാൻ കോട്ടിനുള്ള അധികാരം
186. അവസാനിപ്പിക്കൽ തീരുമ്പോൾ ഇടവാടു തീർക്കുന്നവർ ഒരു കണക്കു ഉണ്ടാക്കേണം
187. ഇടവാടു തീർക്കുന്നവർ യോഗം കൂട്ടുന്ന വിവരം രജിസ്ത്രാരെ അറിയിക്കേണം
188. സ്വേഛയായി ഇടവാടുതീർക്കുന്നതിന്റെ ചെലവുകൾ
189. കടക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കു ലോപമില്ലായ്മ
190. സ്വേഛയായ അവസാനിപ്പിക്കലിന്റെ വിധങ്ങൾ പ്രവൃത്തിപ്പാനായി കോട്ടിനുള്ള അധികാരം

അവസാനിപ്പിക്കുന്നതു കോട്ടിന്റെ മേൽവിചാരത്തിനു ഉൾപ്പെട്ട വേണം.

191. അവസാനിപ്പിക്കുന്നതു, അപേക്ഷയിന്മേൽ, കോട്ടിന്റെ മേൽവിചാരത്തിനുൾപ്പെട്ടതായിരിപ്പാൻ കല്പിക്കേണ്ടതിനു കോട്ടിനുള്ള അധികാരം.
192. അവസാനിപ്പിക്കൽ മേൽവിചാരത്തിനുൾപ്പെട്ടതായിരിപ്പാനുള്ള ഹർജി
193. കടക്കാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ കോട്ട് പ്രമാണിക്കാം
194. മേൽവിചാരത്തിനുൾപ്പെട്ട അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇടവാടു തീർക്കുന്നതിനു ജാസ്തിയാളെ നിശ്ചയിപ്പാൻ കോട്ടിനുള്ള അധികാരം.
195. മേൽവിചാരത്തിനുൾപ്പെട്ട അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള കോട്ടിലെ കല്പനയുടെ ഫലം.
196. സ്വേഛപ്രകാരമായ ഇടവാടുതീർക്കുന്നവരെ ചില സംഗതികളിൽ ഇടവാടുതീർക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായി നിശ്ചയിക്കൽ.

പൂർത്തികാരനിബന്ധനകൾ.

197. അവസാനിപ്പിപ്പാൻ ആരംഭിച്ച ശേഷം കൊടുക്കുന്നതൊക്കയും സാധുവല്ല
198. സംഘത്തിലെ പുസ്തകങ്ങൾ തെളിവായിരിക്കും
199. സംഘത്തിലെ പുസ്തകങ്ങളും കണക്കുകളും ആധാരങ്ങളും എന്തു ചെയ്യണം.
200. പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കൽ.
200A. മുമ്പായി തീർക്കേണ്ടുന്ന കടങ്ങൾ
201. ഇടവാടു തീർക്കുന്നതിനു ആസ്തികളാൽ ഉള്ള വല്ല വിധവും അനുവദിക്കാം
202. രാജിയാക്കാനുള്ള അധികാരം
203. രാജിയാവാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആ രാജിയെപ്പററി തിട്ടാക്കുവാൻ കടക്കാർ മുതലായവരുടെ ഒരു യോഗം കൂട്ടുവാൻ കോട്ട് കല്പിക്കാം
204. സംഘത്തിലെ മുതൽ വിററതിനു പകരമായി ഇടവാടു തീർക്കുന്നവർ ഓഹരികൾ മുതലായതു കൈക്കൊള്ളുവാനുള്ള അധികാരം.
205. വില നിശ്ചയിക്കുന്ന വിധം
206. തർക്കങ്ങൾ മദ്ധ്യസ്ഥന്മാർ മുഖാന്തരം തീർക്കപ്പെടുമ്പോൾ മദ്ധ്യസ്ഥന്മാരെ നിശ്ചയിക്കൽ.
207. മദ്ധ്യസ്ഥൻ ഒഴിഞ്ഞാൽ പകരം ആളെ വെക്കാം
208. മേൽ മദ്ധ്യസ്ഥനെ നിശ്ചയിക്കൽ.
209. പുസ്തകങ്ങൾ മുതലായതു വരുത്തുവാൻ മദ്ധ്യസ്ഥന്മാർക്കുള്ള അധികാരം.
210. ചെലവുകൾ മദ്ധ്യസ്ഥന്മാരുടെ ബോദ്ധ്യപ്രകാരം നിശ്ചയിക്കും.
211. മദ്ധ്യസ്ഥത്തിനുള്ള സമ്മതം കോട്ടിൽ ഫയൽ ചെയ്യാം.
212. ചില ഘട്ടങ്ങളിലും ജപ്തി, വിധിനടത്തലും, അസാധുവായിരിക്കും
213. ചതിയായി പക്ഷം ചെയ്യൽ.
214. തെററുകാരായ വിചാരിപ്പുകാരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും മേൽ നഷ്ടം ചുമത്തുവാൻ കോട്ടിനുള്ള അധികാരം.

വകുപ്പുകൾ

215. പുസ്തകങ്ങളിൽ കള്ളമായ വിവരം ചേർക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷ.
216. കോടതിയിൽ നിന്നു അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സംഗതിയിൽ കുറ്റക്കാരായ വിചാരിപ്പുകാരുടെ മേൽ അ
ന്യായം നടത്തൽ
217. കള്ളസാക്ഷി പറയുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷ.
218. അവസാനിപ്പിച്ചു ഡിസ്ട്രിക്ട് കോടതിയിലേക്കേല്പിക്കാം.
219. അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് കോടതിയിൽ നിന്നു മറ്റൊരു ഡിസ്ട്രിക്ട് കോടതിയിലേക്ക കൈ
മാറാം.

5-ാം ഭാഗം.

രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കച്ചേരി.

220 രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കച്ചേരി നിശ്ചയിക്കൽ.

6-ാം ഭാഗം.

"ജായിന്റ് സ്റ്റാക്ക് കമ്പനി" എന്ന കൂട്ടുമുതൽ സംഘങ്ങളും വക ആക്ടുകൾ പ്രകാരം
രജിസ്റ്ററാക്കപ്പെട്ട സംഘങ്ങൾക്കു ഈ ആക്ട് സംബന്ധിപ്പിക്കൽ.

221 1857 ലെ 19, 1860 ലെ 7 ം ആക്ടുകൾ പ്രകാരം ക്രമിച്ച സംഘങ്ങൾക്ക ഈ ആക്ട് സംബ
ന്ധിപ്പിക്കൽ
222 1857 ലെ 19 ം നമ്പർ ആക്ട് പ്രകാരമൊ 1860 ലെ 7 ം നമ്പർ ആക്ട് പ്രകാരമൊ രജിസ്റ്ററാക്കിയ
സംഘങ്ങൾക്ക ഈ ആക്ട് സംബന്ധിപ്പിക്കൽ.
223 ഓഹരികൾ കൈമാററം ചെയ്യും വിധം

7-ാം ഭാഗം.

ഈ ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്ററാക്കാവുന്ന സംഘങ്ങൾ.

224. രജിസ്റ്ററാക്കാവുന്ന സംഘങ്ങൾ.
225 ഇപ്പോഴുള്ള സംഘങ്ങളെ രജിസ്റ്ററാക്കുന്നതിനെപ്പററിയ ചട്ടങ്ങൾ
226 കൂട്ടുമുതൽ സംഘം എന്നതിന്റെ അർത്ഥവിവരണം
227. സംഘങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിലേക്ക ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുറകൾ
228 ഒരു കൂട്ടുമുതൽ സംഘം അല്ലാത്ത ഇപ്പോഴുള്ള സംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള
മുറകൾ.
229 ഓഹരികൾക്ക പകരം കടംമുതൽ സംഖ്യ രജിസ്റ്ററാക്കിപ്പാൻ ഇപ്പോഴുള്ള സംഘത്തിനൊര അധി
കാരം
230 ഇപ്പോഴുള്ള സംഘങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കളെളാപ്പിട്ടു സത്യബോധപ്പെടുത്തൽ.
231 സംഘത്തിന്റെ സ്വഭാവികത്തെപ്പററി രജിസ്ട്രാർ തെളിവു വാങ്ങാം.
232. ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ ബാദ്ധ്യതയോടുകൂടി പണക്കച്ചവടസംഘം രജിസ്റ്ററാകുമ്പോൾ കുറിക്കാർക്ക അ
റിയിപ്പു കൊടുക്കണം
233. ചില സംഘങ്ങളെ ഫീസു കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്നു ഒഴിവാക്കൽ.
234. സംഘം പേർ മാററുന്നതു.
235 ഇപ്പോഴുള്ള സംഘങ്ങളെ രജിസ്റ്ററാക്കുന്നതിന്റെ സാക്ഷ്യലിഖിതം
236 സാക്ഷ്യലിഖിതം ഈ ആക്ടിനെ അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലേക്ക ലക്ഷ്യമായിരിക്കും.
237. മുതലുകൾ സംഘത്തിലേക്ക ആകൽ
238. ഈ ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനാൽ ആ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പെ ഉണ്ടായ കടം
ബാദ്ധ്യതകൾക്ക ഭേദമില്ല.
239 തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വ്യവഹാരങ്ങൾ നടത്തൽ
240. ഈ ആക്ടുപ്രകാരം രജിസ്റ്ററാക്കുന്നതിന്റെ ഫലം
241. ശേഷം അന്വേഷണവിസ്താരങ്ങൾ നിറുത്തിപ്പാൻ കോർട്ടുകൾക്കുള്ള അധികാരം.
242. സംഘം അവസാനിപ്പിപ്പാനുള്ള കല്പന

വകുപ്പുകൾ

8-ാം ഭാഗം.

റജിസ്റ്ററാക്കാത്ത സംഘങ്ങൾക്ക ഈ ആക്ട് സംബന്ധിപ്പിക്കൽ.

243. റജിസ്റ്ററാക്കാത്ത സംഘങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കൽ.
244. സംഘം അവസാനിപ്പിക്കുന്നപക്ഷം ഒരു അംശദായകനായി വിചാരിക്കേണ്ടതു ആരെ?
245. ശേഷമുള്ള വിസ്താരങ്ങൾ മുതലായതു നിർത്തിവെപ്പാൻ കോർട്ടിന്റെ അധികാരം.
246. സംഘം അവസാനിപ്പിപ്പാനുള്ള കല്പനയുടെ ഫലം.
247. റജിസ്റ്ററാക്കാത്ത സംഘത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള നിയമം.
248. ഈ ആക്ടിലെ ഈ ഭാഗത്തിലെ നിബന്ധനകൾ ജാസ്തിയായി കൂടുകയാണ.

9-ാം ഭാഗം.

പലവക നിബന്ധനകൾ.

249. സംഘം അതിലെ സ്വന്ത ഓഹരികൾ കൊള്ളരുത്
250. അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന്നായി ഇപ്പോൾ ചെയ്തുവരുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക ദൂഷ്യമില്ലായ്മ.
251. തീറാധാരങ്ങൾക്ക ദൂഷ്യമില്ലായ്മ.
252. കുറ്റങ്ങൾ എടുത്തു വിസ്തരിക്കൽ.
സംസ്ഥാനപട്ടണങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വെച്ചു ചെയ്യുന്ന കുറ്റങ്ങൾക്ക ശിക്ഷ.
253. ചെലവുകളെപ്പറ്റി കല്പനകൾ കല്പിപ്പാൻ അധികാരം.
254. ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഹൈക്കോർട്ടിനുള്ള അധികാരം
255. 1860 ലെ 21-ം നംബർ ആക്ടിൽ "ജോയിന്റ് സ്റ്റാക്ക് കമ്പനികൾ റജിസ്ട്രാർ" എന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം.
256. ബങ്കാളം, മതിരാശി ബൊംബായി ഈ ബാങ്കുകൾക്ക ഈ ആക്ട് സംബന്ധിക്കയില്ല.

ഒന്നാം പട്ടിക—വരിലിസ്റ്റുകൾ
രണ്ടാം പട്ടിക—മാതിരികൾ
1-ാം ഉപാംഗം—1857 ലെ 19-ം ആക്ടോട ചേർത്ത പട്ടികയിലെ ബി എന്ന വരിലിസ്റ്റ.
2-ാം ഉപാംഗം—1895 ലെ 12-ം ആക്ട്.

കച്ചവടകമ്പനി എന്ന സംഘങ്ങളും മററ സമൂഹങ്ങളും ഏകാംഗമാക്കുകയും ക്രമപ്പെടുത്തുകയും അവസാനിപ്പിച്ചു നിൎത്തുകയും ചെയ്‌വാനുള്ള ഒരു ആക്ട്.

പീഠിക. കച്ചവടകമ്പനി എന്ന സംഘങ്ങളും മററു സമൂഹങ്ങളും ഏകാംഗമാക്കുകയും ക്രമപ്പെടുത്തുകയും അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെപ്പററിയുള്ള ന്യായനിബന്ധനകളെ ഭേദപ്പെടുത്തി ഏകീകരിക്കുന്നതു യുക്തമായിരിക്കയാൽ ഇതിനടിയിൽ പറയുംപ്രകാരം ഇതിനാൽ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു:—

പ്രാരംഭം.

ചുരുക്കപ്പേര്. 1. ഈ ആക്ടിനു 1882 ലെ ഇന്ത്യൻ കച്ചവടസംഘ ആക്ട് എന്ന പേർ പറയാം.

സ്ഥലവ്യാപ്തി. ഇത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ മുഴുവനും വ്യാപിക്കും.

ആരംഭം. ഈ ആക്ട 1882 മെയി 1നു- മുതൽ നടപ്പായി വരികയും ചെയ്യും. ഇതു നടപ്പായി വരുന്ന കാലത്തിനു ഇതിനെ ഇനിമേലിൽ ഈ ആക്ടിന്റെ ആരംഭം എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

1866ലെ 10 ാം നമ്പർ ആക്ട് ദുൎബ്ബലം. 2. ഈ ആക്ട നടപ്പാകുന്ന തീയതിമുതൽ അതിനു ശേഷവും 1866 ലെ ഇന്ത്യൻ കച്ചവടസംഘ ആക്ട ദുൎബ്ബലപ്പെട്ടിരിക്കും. എന്നാൽ ആ ദുൎബ്ബലതയാൽ—

(a) ദുൎബ്ബലമായ ആക്ടപ്രകാരമോ അതിനാൽ ദുൎബ്ബലപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വല്ല ആക്ടപ്രകാരമോ വല്ല സംഘവും ഏകാംഗമായി ചേൎന്നതിനോ;

(b) ദുൎബ്ബലമായ ആക്ടപ്രകാരമോ അതിനാൽ ദുൎബ്ബലപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വല്ല ആക്ടപ്രകാരമോ സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള വല്ല അവകാശത്തിനോ കടപ്പാടിനോ ചെയ്തിട്ടുള്ള വല്ല ബാദ്ധ്യതക്കോ;

(c) 1857 ലെ 19- ാം നമ്പർ ആക്ട് കൂടി ചേൎത്തിരിക്കുന്ന പട്ടികയിലെ ബില്ലുകൾ വഴിയോ അതിന്റെ വല്ല ഭാഗമോ ഈ ആക്ട നടപ്പാകുമ്പോൾ ഉള്ള വല്ല സംഘത്തിനും സംബന്ധിക്കുന്നേടത്തോളത്തിന്നോ,

ദോഷം വരുന്നതല്ല.

ഈ ആക്ട നടപ്പാകുന്നതിനു മുമ്പെ ദുൎബ്ബലമായിട്ടുള്ള ആക്ടുകളിലെ ഏതെങ്കിലും വകുപ്പുകളിലോ മേൽ പറഞ്ഞ 1866 ലെ ഇന്ത്യൻ കച്ചവടസംഘ ആക്ടിലോ പറയുന്ന എല്ലാ പ്രസ്താവങ്ങളും ഈ ആക്ടിനെപ്പററി ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി വിചാരിക്കേണ്ടതും, ഈ ആക്ടപ്രകാരമോ അതുപ്രകാരം ചെയ്തിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമോ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും അടക്കംചെയ്തിട്ടുള്ള ഫീസുകളും കല്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും ക്രമപ്രകാരം ചെയ്തിട്ടുള്ള മററു കാൎയ്യങ്ങളും ഈ ആക്ടപ്രകാരം നിയമിച്ചിട്ടുള്ളതായും അടക്കംചെയ്തിട്ടുള്ളതായും കല്പിച്ചിട്ടുള്ളതായും ചെയ്തിട്ടുള്ളതായും വിചാരിക്കപ്പെടേണ്ടതും; ആ ആക്ടപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ സംഘങ്ങളും ഈ ആക്ടപ്രകാരമുള്ള സംഘങ്ങളായി വിചാരിക്കപ്പെടേണ്ടതും ആകുന്നു.

വ്യാഖ്യാനവകുപ്പ്. 3. ഈ ആക്ടിൽ കാൎയ്യത്തിനോ സന്ദൎഭത്തിനോ വിരോധമായി വല്ലതും ഇല്ലാത്ത പക്ഷം,—

"ഇൻസ്യൂറൻസ് കമ്പനി" എന്ന വാക്കിൽ ജീവരക്ഷ ഉറപ്പു ചെയ്യുന്നതു പ്രധാന ഉദ്ദേശമായോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല പ്രധാന ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ ഒന്നായോ കരുതി നടത്തുന്ന ഒരു സംഘവും ഉൾപ്പെടും;

"കോടതി" എന്ന വാക്കിനു ഒരു ഡിസ്ത്രിക്ടിൽ അധികാരമുള്ള പ്രധാന സിവിൽകോട്ട് എന്നൎത്ഥമാകും; ഹൈക്കോടതിയും സാധാരണ സിവിൽ അധികാരം നടത്തുമ്പോൾ ആ വാക്കിൽ ഒരു ഹൈക്കോട്ട് ഉൾപ്പെടുകയും ചെയ്യും;

"ഡിസ്ത്രിക്ട്കോട്ട്" എന്ന വാക്കിനു ഒരു ഡിസ്ത്രിക്ടിൽ അധികാരമുള്ള പ്രധാന സിവിൽകോട്ട് എന്നൎത്ഥമാകും. എന്നാൽ അതിൽ സാധാരണ അധികാരമുള്ള സിവിൽ അധികാരം നടത്തുന്ന ഹൈക്കോട്ട് ഉൾപ്പെടുകയും ഇല്ല.

ഇന്ന സംഖ്യയിൽ അധികം ആളുകൾ കൂടിയുള്ള കൂട്ടുകച്ചവടം വിലക്കുന്നു

4. ഈ ആക്ടുപ്രകാരമുള്ള ഒരു സംഘമായി റജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുകയാകട്ടെ പാർല്യമെന്റിലെയൊ അതല്ലാതെ സംബന്ധിച്ച ഗവർമ്മെണ്ടിന്റെയോ ഒരു ആക്ടുപ്രകാരമൊ റായൽചാർട്ടർ എന്ന രാജകല്പനപ്രകാരമൊ ലെറ്റേർസ് പേട്ടേന്റെ എന്ന തിരുവെഴുത്തുപ്രകാരമൊ കൂട്ടുകയാകട്ടെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത പക്ഷം ബാങ്കുകച്ചവടം നടത്താനായിട്ട പത്തിൽ അധികം ആളുകൾ ഉള്ള യാതൊരു സംഘമൊ സമൂഹമൊ കൂട്ടുകച്ചവടമൊ കൂടുവാൻ പാടുള്ളതും അല്ല എന്നുമാത്രമല്ല ഈ ആക്ടുപ്രകാരമുള്ള ഒരു സംഘമായി റജിസ്റ്റർ ചെയ്ക എങ്കിലും മറ്റു വല്ല ആക്ടുപ്രകാരമൊ തിരുവെഴുത്തുപ്രകാരമൊ കൂട്ടുക എങ്കിലും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തപക്ഷം സംഘത്താലൊ സമൂഹത്താലൊ കൂട്ടുകച്ചവടക്കാരാലൊ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുകളിലെ അതാതു അംഗങ്ങളാൽ പ്രത്യേകമായൊ ആദായമുണ്ടാക്കുന്നതിന്നുള്ള മറ്റു വല്ല കച്ചവടവും നടത്തുവാനായിട്ട ഇരുപതിൽ അധികം ആളുകളുള്ള യാതൊരു സംഘമാകട്ടെ സമൂഹമാകട്ടെ കൂട്ടുകച്ചവടമാകട്ടെ കൂടുവാൻ പാടുള്ളതും അല്ല.

ആക്ടിന്റെ വിഭാഗം

5. ഈ ആക്ട താഴെ പറയുന്ന കാൎയ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഒമ്പതു ഭാഗങ്ങളായി വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു—

ഒന്നാം ഭാഗം—ഈ ആക്ടപ്രകാരം കച്ചവടസംഘങ്ങളും സമൂഹങ്ങളും കൂട്ടുകയും ഏകാംഗമായി ചേൎക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെപ്പറ്റി,

രണ്ടാം ഭാഗം—ഈ ആക്ടപ്രകാരമുള്ള സംഘങ്ങളിലേയും സമൂഹങ്ങളിലേയും മുതൽ വിഭാഗത്തെയും അംഗങ്ങളായവരുടെ ബാദ്ധ്യതയേയും പറ്റി,

മൂന്നാം ഭാഗം—ഈ ആക്ട പ്രകാരമുള്ള സംഘങ്ങളും സമൂഹങ്ങളും നടത്തുകയും വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെപ്പറ്റി,

നാലാം ഭാഗം—ഈ ആക്ടപ്രകാരമുള്ള സംഘങ്ങളും സമൂഹങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ചുതീൎക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി,

അഞ്ചാം ഭാഗം—റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കച്ചേരിയെപ്പറ്റി;

ആറാം ഭാഗം—[അംഗങ്ങളുടെ ക്ലിപ്തബാദ്ധ്യതയോടു കൂടിയൊ കൂടാതെയൊ ഉള്ള (Joint Stock Company) "ജായിന്റു സ്റ്റാക്ക കമ്പനികൾ" എന്ന കൂട്ടുമുതൽ സംഘങ്ങളും മറ്റു സംഘങ്ങളും ഏകാംഗമായി ചേൎപ്പാനും ക്രമപ്പെടുത്തുവാനും ഉള്ള] ൧൮൫൭-ലെ ൧൯-ാം നമ്പ്ര ആക്ടപ്രകാരവും, [ക്ലിപ്ത ബാദ്ധ്യതയുടെ രീതിയിന്മേൽ പണക്കച്ചവടത്തിന്നുള്ള (Joint Stock Company) "ജായിന്റു സ്റ്റാക്ക കമ്പനികൾ" കൂടുവാൻ കഴിവുകൊടുപ്പാനുള്ള] ൧൮൫൭-ലെ ൭-ാം നമ്പ്ര ആക്ടപ്രകാരവും റജിസ്റ്റർ ചെയ്കയോ ഈ പറഞ്ഞ ആക്ടുകളിൽ ഒന്നുപ്രകാരം റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയൊ ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഘങ്ങൾക്ക ഈ ആക്ട സംബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി;

ഏഴാം ഭാഗം—ഈ ആക്ടപ്രകാരം റജിസ്റ്ററാക്കുവാൻ അധികാരപ്പെട്ട സംഘങ്ങളെപ്പറ്റി,

എട്ടാം ഭാഗം—റജിസ്റ്ററാക്കാത്ത സംഘങ്ങൾക്ക ഈ ആക്ട സംബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി,

ഒൻപതാം ഭാഗം—പലവക നിബന്ധനകളെപ്പറ്റി.

൧-ാം ഭാഗം.

ഈ ആക്ടപ്രകാരം സംഘങ്ങളും സമൂഹങ്ങളും കൂട്ടുകയും ഏകാംഗമായി ചേൎക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെപ്പറ്റി

സംഘം കൂടുവാനുള്ള യാദാസ്ത.

സംഘം കൂടുന്ന സമ്പ്രദായം,

6. വല്ല ന്യായമായ ആവശ്യത്തിന്നും വേണ്ടി കൂടുന്ന ഏഴൊ അധികമൊ ആളുകൾ സംഘം കൂടുന്നതിന്നുള്ള യാദാസ്തിന്നു ചോടെ തങ്ങളുടെ പേരുകൾ എഴുതുകയും റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതു സംബന്ധമായി ഈ ആക്ടിനാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതൊക്കെയും മറ്റുപ്രകാരത്തിൽ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്ത് ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയതൊ അല്ലാത്തതൊ ആയ ഒരു ഏകാംഗ സംഘമായി ചേരുകയും ചെയ്യാം.

വേറെ സംഘം കൂടുവാൻ ആലോചിക്കുന്ന സംഘത്തിന്റെ വ്യാപാരം മുഴുവനുമോ ഏതാനുമോ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യക്ക പുറത്തു നടത്തുവാൻ വിചാരിക്കുന്നതായാലും, പുറമേ ദേശക്കാർ ഈ വകുപ്പിന്റെ അർത്ഥപ്രകാരമുള്ള ആളുകളാകുന്നു.

അംഗങ്ങളുടെ ബാദ്ധ്യതക്ലിപ്തപ്പെടുത്തുന്ന വിധം.

7. ഈ ആക്ടുപ്രകാരം കൂടിയ ഒരു സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ ബാദ്ധ്യത സംഘം കൂടുന്നതിനുള്ള യാദാസ്തുപ്രകാരം അവരവരോരോരുത്തരുടെ ഓഹരികളിന്മേൽ അടയ്ക്കാതെ വല്ല സംഖ്യയും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയോളം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഘം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം അതിന്റെ വക മുതലുകളിലേക്ക അവരവർ വീതപ്രകാരം കൊടുക്കാമെന്ന സംഘം കൂടുന്നതിനുള്ള യാദാസ്തിൽ ഓരോരുത്തർ ഏറ്റിട്ടുള്ളതായ സംഖ്യയോളം എന്നോ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തുകയും ആവാം.

അക്ലിപ്ത ബാദ്ധ്യതയോടുകൂടിയ വിചാരിപ്പുകാർ.

ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെട്ട സംഘമായി ഒരു സംഘം കൂടുമ്പോൾ, ആ സംഘത്തിലെ വിചാരിപ്പുകാരുടെയോ കാര്യക്കാരുടെയോ കാര്യം നടത്തുന്ന വിചാരിപ്പുകാരന്റെയോ ബാദ്ധ്യത, സംഘംകൂട്ട യാദാസ്തിൽ അങ്ങിനെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന പക്ഷം ക്ലിപ്തപ്പെടുത്താതിരിക്കയും ചെയ്യാം.

ഓഹരികളാൽ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഘം കൂടുന്നതിനുള്ള യാദാസ്തു.

8. അംഗങ്ങളുടെ ബാദ്ധ്യത അവരവരുടെ ഓഹരികളിന്മേൽ അടയ്ക്കാതെയിരിക്കുന്ന സംഖ്യയോളമെന്നു ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തി ആ രീതിയിന്മേൽ (ഓഹരികളാൽ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഘമെന്നു ഇതിന്റെ വഴിയെ പറയുന്ന) ഒരു സംഘം കൂടുമ്പോൾ ആ സംഘം കൂടുന്നതിന്റെ യാദാസ്തിൽ താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. എന്തെല്ലാമെന്നാൽ:—

(എ) കൂടാൻ വിചാരിക്കുന്ന സംഘത്തിന്റെ പേർ—ആ പേരിന്റെ ഒടുവിൽ (ക്ലിപ്തപ്പെട്ടതു) എന്ന വാക്കുകൂടി വേണം;

(ബി) ആ സംഘത്തിന്റെ രജിസ്റ്ററാക്കിയ ആഫീസ്സ വെപ്പാനായി വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നതു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ഏതു ഭാഗത്തോ ആ ഭാഗം ഇന്നതു എന്ന,

(സി) ആ സംഘം ഏതു താല്പര്യത്തിന്മേൽ സ്ഥാപിപ്പാനായി വിചാരിക്കുന്നുവോ ആ താല്പര്യം ഇന്നതെന്ന,

(ഡി) അംഗങ്ങളുടെ ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു അറിയിപ്പ്,

(ഇ) ഒരു നിശ്ചയിച്ച സംഖ്യക്കുള്ള ഓഹരികളാക്കി ഭാഗിക്കപ്പെട്ട ആ സംഘം വക രജിസ്തരാക്കിപ്പാൻ വിചാരിക്കുന്ന മുതൽ സംഖ്യ;

ഇതു താഴെ പറയുന്ന ക്രമങ്ങളനുസരിച്ചായിരിക്കണം—എന്തെന്നാൽ:—

(എഫ്) കൂടുന്നതായി കയ്യൊപ്പിടുന്ന യാതൊരാളും ഒരു ഓഹരിയിൽ കുറച്ച് കൂടരുതു;

(ജി) സംഘം കൂടുന്നതിന്നുള്ള യാദാസ്തിൽ കയ്യൊപ്പിടുന്ന ഓരോരുത്തൻ തന്റെ പേർ എഴുതിയതിന്നു നേരെ താൻ കൂടുന്ന ഓഹരികളുടെ എണ്ണം എഴുതേണം.

ഉത്തരവാദം ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തി ഒരു സംഘം കൂടുന്നതിന്നുള്ള യാദാസ്തു.

9. ഒരു സംഘം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം അതിന്റെ വക മുതലുകളിലേക്ക അംഗങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ വീതപ്രകാരം അംശം കൊടുക്കാമെന്ന ഏല്ക്കുന്ന സംഖ്യയോളം ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയുള്ള രീതിയിന്മേൽ (ഇതിന്റെ വഴിയെ ഉത്തരവാദം ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ സംഘം എന്ന പറയുന്ന) ഒരു സംഘം കൂടുമ്പോൾ ആ കൂടുന്നതിന്നുള്ള യാദാസ്തിൽ താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു—എന്തെല്ലാമെന്നാൽ:—

(എ) കൂടാൻ വിചാരിക്കുന്ന സംഘത്തിന്റെ പേർ—ആ പേരിന്റെ ഒടുവിൽ (ക്ലിപ്തപ്പെട്ടതു) എന്ന വാക്കുകൂടി വേണം;

(ബി) ആ സംഘത്തിന്റെ രജിസ്റ്ററാക്കിയ ആഫീസു വെപ്പാനായി വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നതു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ഏതു ഭാഗത്തോ ആ ഭാഗം ഇന്നതെന്നു;

(സി) ആ സംഘം ഏതു താല്പര്യത്തിന്മേൽ സ്ഥാപിപ്പാൻ വിചാരിക്കുന്നുവോ ആ താല്പര്യം ഇന്നതെന്നു;

(ഡി) [illegible] പക്ഷം താൻ പിരിവാക്കിയതി[illegible] സംഘം [illegible] കടങ്ങളും ബാദ്ധ്യതകളും കൊടു[illegible] സംഘം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കുള്ള ചെലവുക[illegible] കൊടുത്തു വീട്ടുന്നതിനും, [illegible] അവകാശങ്ങളും [illegible] വേണ്ടി ഒരു നി[illegible] സംഖ്യ [illegible]

ക്ലിപ്തപ്പെടുത്താത്ത സംഘം കൂട്ടുന്നതിനുള്ള യാദാസ്തു

10. സംഘങ്ങളുടെ ബാദ്ധ്യതയിൽ ക്ലിപ്തം [illegible] (ഇതിനു വഴി[illegible]) [illegible] സംഘം കൂട[illegible] ഒരു [illegible] യാദാസ്തിൽ [illegible] താഴെ പറയുന്നവ ആയിരിക്കണം:—

(a) ചേരാൻ വിചാരിക്കുന്ന സംഘത്തിന്റെ പേർ;

(b) സംഘത്തിന്റെ രജിസ്റ്റരാഫീസ് വെയ്പ്പാൻ വിചാരിക്കുന്നതു [illegible] ഏതു ഭാഗത്താണെന്നുള്ളത്;

(c) ഏതു താല്പര്യത്തിന്മേൽ സംഘം സ്ഥാപിപ്പാൻ വിചാരിക്കുന്നുവോ ആ താല്പര്യം ഇന്നതെന്ന്.

സംഘം കൂട്ടുന്നതിനുള്ള യാദാസ്തിന്റെ ഒപ്പും ഫലവും

11. സംഘം കൂട്ടുന്നതിനുള്ള യാദാസ്തു [illegible] ഒരു സാക്ഷിയുടെ എങ്കിലും [illegible] അതിൽ തന്റെ [illegible] തന്റെ പേർ [illegible] യാദാസ്തിലെ [illegible] ചെയ്യുകയും [illegible] യാദാസ്തു [illegible] ചെയ്യും.

സംഘം കൂട്ടുന്നതിനുള്ള യാദാസ്തു ഭേദം ചെയ്യാൻ വിശേഷാലുള്ള അധികാരം

12. ഓഹരികളുടെ [illegible] ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഘം അതിന്റെ [illegible] വിധത്തിൽ [illegible] ചെയ്തിട്ടുള്ള [illegible] പക്ഷം [illegible] ഓഹരികൾ [illegible] (Stock) [illegible] സംഘം [illegible] യാദാസ്തിൽ [illegible] ചെയ്യുന്ന[illegible] അല്ല.

അസ്സൽമുതലും ഓഹരികളും [illegible]

13. ഓഹരികളാൽ ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെട്ട ഒരു സംഘത്തിനും [illegible] ഉണ്ടാക്കിയ [illegible] അതിലെ ചട്ടങ്ങൾ [illegible] അസ്സൽ മുതൽ [illegible] യാദാസ്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന [illegible] അസ്സൽ മുതൽ

അസ്സൽമുതൽ [illegible] സംഘത്തിനുള്ള അധികാരം

ചുരുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം വിശേഷവിധിയായ തീർപ്പിനാൽ ഭേദം ചെയ്യാം. എന്നാൽ വല്ല സംഘത്തിലെയും അസ്സൽമുതൽ ചുരുക്കുവാനുള്ള ആ വക യാതൊരു തീർപ്പും, കോട്ടിലെ ഒരു കല്പന ഇതിന്നുവഴിയെ പറയുന്നപ്രകാരം കൂട്ടുമുതൽ സംഘങ്ങളുടെ വക രജിസ്ത്രാർ രജിസ്തർ ചെയ്യുന്നതുവരെക്കും പ്രാബല്യപ്പെട്ടു വരുന്നതും അല്ല.

വിവരണം 1.— "അസ്സൽമുതൽ" എന്ന വാക്കിൽ അടച്ചു കഴിഞ്ഞ അസ്സൽമുതലും ഉൾപ്പെടും.

വിവരണം 2.— അസ്സൽമുതൽ ചുരുക്കുവാനായി മേൽ ഒരു കല്പിനാൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന അധികാരത്തിൽ പോരപ്പായ വല്ല അസ്സൽമുതലിനെ ഉപേക്ഷിക്കയോ മുതലുകളാൽ കാട്ടുവാനില്ലാത്ത വല്ല അസ്സൽമുതലിനെ തള്ളിക്കളവാനുള്ള അധികാരവും സംഘത്തിലെ ഓഹരിക്കാരിൽ കവിഞ്ഞ വല്ല അസ്സൽമുതലും മടക്കിക്കൊടുപ്പാനുള്ള അധികാരവും ഉൾപ്പെടുന്നതാകുന്നു. അടച്ചു കഴിയാത്ത അസ്സൽ മുതൽ സംഘത്തിലെ ഓഹരിക്കാരിൽനിന്നു ശേഷിച്ചുനിൽക്കുന്ന ബാദ്ധ്യത വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതു തീർത്തിട്ടോ ചുരുക്കിയിട്ടോ ആകട്ടെ ഇല്ലാതെയാകട്ടെ ചുരുക്കുകയും ആവാം. ആ വക ബാദ്ധ്യത തീർക്കയോ ചുരുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തടത്തോളം, ആ മുതൽ ഇതിന്നുവഴിയെ എന്തുതന്നെ അടങ്ങിയിരുന്നാലും വേണ്ടതില്ലാ നിറുത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നതായിത്തന്നെ വിചാരിക്കപ്പെടും.

സംഘം ഒരു ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയകാലത്തേക്ക അതിന്റെ പേരിനോടു 'ചുരുക്കിയതും' എന്നുകൂട്ടിച്ചേർക്കണം

14. സംഘത്തിലെ അസ്സൽമുതൽ ചുരുക്കുവാനായി വിശേഷവിധിയായ വല്ല തീർപ്പും ഉണ്ടായ തീയതിക്കു ശേഷം കോട് നിശ്ചയിക്കുന്ന തീയതി വരെക്കും സംഘം അതിന്റെ പേരിന്റെ ഒടുവിലത്തെ വാക്കായി 'ചുരുക്കിയതും' എന്ന വാക്ക കൂടി ചേർക്കേണ്ടതും, ആ വാക്ക ആ തീയതിവരെക്കും സംഘത്തിന്റെ പേരിൽ ഭാഗമായി വിചാരിക്കപ്പെടുന്നതും ആകുന്നു.

ചുരുക്കൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുകല്പനക്ക സംഘം കോട്ടിൽ അപേക്ഷിക്കാം.

15. തങ്ങളുടെ അസ്സൽമുതൽ ചുരുക്കുവാനായി ഒരു വിശേഷവിധിയായ തീർപ്പു ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘം, ചുരുക്കൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കല്പനക്ക കോട്ടിൽ ഹർജിമൂലം അപേക്ഷിക്കാവുന്നതും, ആ ചുരുക്കലിന്നു ഈ ആക്ടിലെ നിബന്ധനകൾപ്രകാരം ആക്ഷേപിപ്പാൻ അർഹതയുള്ള സംഘത്തിലെ എല്ലാ കടക്കാരന്റെയും കാര്യത്തിൽ, ചുരുക്കലിന്നു അയാളുടെ സമ്മതം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാകട്ടെ അയാളുടെ കടമൊ തീർച്ചയോ കൊടുത്തു വീട്ടുകയോ തീർന്നുപോകയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാകട്ടെ ആ കടമൊ തീർച്ചയോ ഇതിന്നു വഴിയെ നിയമിക്കുന്നപ്രകാരം ഉറപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാകട്ടെ ആ ഹർജി വിചാരണയാൽ കോട്ടിന്നു ബോദ്ധ്യമായാൽ കോട്ട് അതിന്നു യുക്തമായി തോന്നുന്ന നിബന്ധനകളിന്മേലും ക്ലിപ്തങ്ങളിന്മേലും ചുരുക്കൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കല്പന കല്പിക്കാവുന്നതും ആകുന്നു.

ആ ചുരുക്കൽ അടയാത്ത അസ്സൽമുതലിന്റെ കാര്യത്തിൽ വല്ല ബാദ്ധ്യതക്കുറവോ അടച്ചുകഴിഞ്ഞ വല്ല അസ്സൽ മുതലിന്റെ വല്ല ഓഹരിക്കാരന്നും തിരിയെ കൊടുക്കലോ ഉൾപ്പെടുന്നില്ലാത്തപക്ഷം, സംഘത്തിലെ കടക്കാർക്ക കോട്ട് വേറെപ്രകാരം കല്പിക്കാതെ ആ ചുരുക്കലിന്നു വിരോധം പറവാൻ അർഹതയുണ്ടായിരിക്കയാകട്ടെ ആ ചുരുക്കലിന്നു അവരുടെ സമ്മതം ആവശ്യമായിരിക്കയാകട്ടെ ചെയ്യുന്നതും അല്ല. ഈ വകുപ്പുപ്രകാരം വല്ല കല്പനയും കൊടുക്കുന്നതിനു മുമ്പായി "ചുരുക്കിയതും" എന്ന വാക്ക പതിനാലാം വകുപ്പിൻപ്രകാരം പേരോടു ചേർപ്പാൻ ആവശ്യമില്ലാത്തതും, കോട്ടിന്നു യുക്തമെന്നു തോന്നിയാൽ "ചുരുക്കിയതും" എന്ന വാക്ക ചേർക്കൽ വേണ്ടെന്നു വെക്കാവുന്നതും ആകുന്നു.

കോട്ടിന്നു യുക്തമായി തോന്നുന്ന വല്ല കാര്യത്തിലും, ആ ചുരുക്കലിന്റെ ന്യായങ്ങളും ആ ചുരുക്കലിന്റെ പ്രതി ബഹുജനങ്ങൾക്ക അറിവു കൊടുക്കേണ്ടതിന്നു കോട്ട് ആവശ്യമെന്നു വിചാരിക്കുന്ന മറ്റു വിവരവും കോട്ടിന്നു യുക്തമെന്നു തോന്നുന്നപക്ഷം ആ ചുരുക്കലിന്നുള്ള കാരണവും കോട്ടിന്നു യുക്തമായി തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാൻ കോട്ട് ആ സംഘത്തോടു ആവശ്യപ്പെടുകയും ആവാം.

16 ഒരു സംഘം, അതിലെ അസ്സൽ മുതൽ ചുരുക്കുവാൻ ആലോചിക്കുന്ന പക്ഷം, കോട്ട് നിശ്ചയിക്കുന്ന തീയതി ആ സംഘം അവസാനിപ്പിക്കൽ ആരംഭിക്കുന്ന തീയതിയായിരുന്നാൽ സംഘത്തിന്റെമേൽ തെളിയിച്ചു സ്വീകരിക്കത്തക്ക വല്ല കടത്തിന്നൊ തേച്ചക്കൊ ആ തീയതിക്ക അർഹതയുള്ള സംഘത്തിലെ എല്ലാ കടക്കാരനും ആ ആലോചിച്ച ചുരുക്കലിന്ന വിരോധം പറവാനും വിരോധം പറവാൻ അങ്ങിനെ അർഹതയുള്ള കടക്കാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ ചേർത്തുകിട്ടുവാനും അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതുമാകുന്നു.

കടക്കാർ ചുരുക്കലിന്നവിരോധം പറയലും വിരോധം പറയുന്ന കടക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ കോട്ടിൽനിന്ന നിശ്ചയിക്കേണം.

ആ വക കടക്കാരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ കോട്ട് നിശ്ചയിക്കേണം. ആ ആവശ്യത്തിലേക്ക വേണ്ടി വല്ല കടക്കാരനിൽ നിന്നും ഒരു അപേക്ഷ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ ആ വക കടക്കാരുടെ പേരുകളും അവരുടെ കടങ്ങളുടേയൊ തേച്ചകളുടേയൊ സ്വഭാവവും സംഖ്യയും പാറ്റുന്നേടത്തോളം കോട്ട് നിജപ്പെടുത്തേണ്ടതും, ലിസ്റ്റിൽ പെടാത്ത ആ സംഘത്തിലെ കടക്കാർ തങ്ങളെ അതിൽ ചേർത്തുകിട്ടുവാനൊ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന ചുരുക്കലിന്ന വിരോധം പറവാനുള്ള അവകാശത്തിൽ നിന്നു തങ്ങളെ ഒഴിപ്പാനൊ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു ദിവസമൊ ദിവസങ്ങളൊ നിശ്ചയിക്കുന്ന അറിയിപ്പുകൾ കോട്ട പ്രസിദ്ധമാക്കാവുന്നതും ആകുന്നു;

എന്നാൽ, ആ ചുരുക്കൽ നിമിത്തം, അടയാത്ത അസ്സൽ മുതലിന്റെ കാര്യത്തിൽ വല്ല ബാദ്ധ്യതക്കുറവൊ അടച്ചു കഴിഞ്ഞ വല്ല അസ്സൽ മുതലിന്റേയും വല്ല ഓഹരിക്കാരന്നു തിരികെ കൊടുക്കലൊ വേണ്ടിവരുന്നില്ലാത്ത പക്ഷം, കോട്ട് വേറെപ്രകാരം കല്പിക്കാതെ ആ സംഘത്തിലെ കടക്കാർക്ക ആ ചുരുക്കലിന്ന വിരോധം പറവാൻ അർഹതയുണ്ടായിരിക്കയാകട്ടെ ആ ചുരുക്കലിന്ന അവരുടെ സമ്മതം ആവശ്യമായിരിക്കുകയാകട്ടെ ചെയ്യുന്നതും അല്ല.

17. 'കടക്കാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ തന്റെ പേർ ചേർത്തിരിക്കുന്നതും തന്റെ കടമൊ തേച്ചയൊ വീട്ടുകയൊ തീരുകയൊ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആയ ഒരു കടക്കാരൻ, ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന ചുരുക്കലിന്ന സമ്മതിക്കുന്നില്ലാത്ത പക്ഷം, ഇതിന്റെ വഴിയെ പറയുന്ന സംഖ്യക്കുള്ള ഒരു തുക കോട്ട് കല്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പ്രത്യേകം തിരിച്ചു വെച്ചുകൊടുത്തു ആ കടക്കാരന്റേയൊ കടത്തിന്റേയൊ തേച്ചയുടേയൊ അടവിന്ന സംഘം ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊടുത്താൽ കോട്ട (അതിന്നു യുക്തമായി തോന്നുന്ന പക്ഷം) ആ സമ്മതം വേണ്ടാ എന്നു വെക്കാം. തിരിച്ചു വെക്കൽ എങ്ങിനെ എന്നാൽ :—

കടക്കാരന്റെ കടത്തിന്നു ഉറപ്പു വരുത്തിക്കൊടുത്താൽ കോട്ട അയാളിന്റെ സമ്മതം വേണ്ടെന്നു വെക്കാം.

(ഏ) കടക്കാരന്റെ കടത്തിന്റേയൊ തേച്ചയുടേയൊ ഒട്ടു സംഖ്യ സംഘം സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയൊ, അല്ലെങ്കിൽ, സമ്മതിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രത്യേകം തിരിച്ചു വെച്ചുകൊടുപ്പാൻ സംഘത്തിന്നു മനസ്സുള്ളതായിരിക്കുകയൊ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം, കടത്തിന്റേയൊ തേച്ചയുടേയൊ ഒട്ടു സംഖ്യ പ്രത്യേകം തിരിച്ചു വെച്ചുകൊടുക്കുകയും വേണം,

(ബി) കടക്കാരന്റെ കടത്തിന്റേയൊ തേച്ചയുടേയൊ ഒട്ടു സംഖ്യ സംഘം സമ്മതിച്ചിട്ടില്ലാതിരിക്കുകയും പ്രത്യേകം തിരിച്ചു വെച്ചുകൊടുപ്പാൻ സംഘത്തിന്നു മനസ്സില്ലാത്തതായിരിക്കുകയും, അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ അനിശ്ചിതമായിട്ടുള്ളതൊ നിജപ്പെടുത്തീട്ടില്ലാത്തതൊ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം കോട്ട അതിന്നു യുക്തമെന്നു തോന്നിയാൽ ആ കടത്തിന്റെയൊ തേച്ചയുടേയൊ പ്രബലതയെപ്പറ്റിയും അതിലേക്കായി സംഘം ബാദ്ധ്യതപ്പെട്ടുവരുന്ന സംഖ്യയെപ്പറ്റിയും, ആ സംഘം കോട്ടിൽ നിന്ന അവസാനിപ്പിച്ചു വരികയായിരുന്നാൽ ഏതുപ്രകാരമൊ അപ്രകാരം വിസ്തരിച്ചു തീർപ്പാക്കുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങിനെ വിസ്തരിച്ചു തീർപ്പാക്കിയതിന്റെശേഷം, കോട്ടിൽ നിന്നു നിശ്ചയിക്കുന്ന സംഖ്യ പ്രത്യേകം തിരിച്ചു വെച്ചുകൊടുക്കുകയും വേണം.

18. കൂട്ടമുതൽ സംഘങ്ങളുടെ രജിസ്ത്രാർ, വല്ല സംഘത്തിന്റെയും അസ്സൽമുതൽ ചുരുക്കൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കോട്ടുകല്പന തന്റെ മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കിയും, ആ കല്പനയുടെ ഒരു പകർപ്പും കല്പനയാൽ ഭേദപ്പെടുത്തിയതുപോലെയുള്ള സംഘത്തിലെ അസ്സൽ മുതലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആ അസ്സൽ

കല്പനയും കുറിപ്പും രജിസ്ത്രാർ ചെയ്യേണം.

മുതലിന്റെ സംഖ്യയും അതു ഭാഗിക്കേണ്ടുന്ന ഓഹരികളുടെ എണ്ണവും ഓരോ ഓഹരിയിലെ സംഖ്യയും, കുറിപ്പു രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന തീയതിക്കു മുമ്പെ ഓഹരിയിന്മേൽ അടച്ചതായി വിചാരിക്കേണമെന്നു നിശ്ചയിച്ച സംഖ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കാണിക്കുന്ന (കോട്ടിൽ നിന്നു സമ്മതിച്ച) ഒരു മിനിട്ടു കുറിപ്പും തനിക്കു ഏല്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ, ആ കല്പനയും കുറിപ്പും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണം; രജിസ്റ്റർ ചെയ്തശേഷം, അങ്ങിനെ രജിസ്റ്ററാക്കപ്പെട്ട കല്പനയാൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ വിശേഷ വിധിതീർപ്പു ഫലത്തിൽ വരികയും ചെയ്യും.

അങ്ങിനെ രജിസ്റ്റർചെയ്ത വിവരം അറിയിപ്പു കോട്ടു കല്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പ്രസിദ്ധമാക്കേണം.

കല്പനയും കുറിപ്പും രജിസ്റ്ററാക്കിയ വിവരം രജിസ്ത്രാർ തന്റെ കയ്യൊപ്പിട്ടു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതും, ആ സാക്ഷ്യലിഖിതം അസ്സൽ മുതൽ ചുരുക്കലിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഈ ആക്ടിലെ എല്ലാ ആവശ്യപ്പാടുകളും അനുസരിച്ചു നടന്നിരിക്കുന്നു എന്നും ആ സംഘത്തിലെ അസ്സൽ മുതൽ ആ കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞതാണെന്നും ഉള്ളതിലേക്കു തീർച്ചയായ തെളിവായിരിക്കുന്നതും ആകുന്നു.

19. ആ കുറിപ്പു, രജിസ്റ്റർചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, സംഘത്തിലെ സംഘംകൂട്ട യാദാസ്തിന്റെ അതു സംബന്ധിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന്നു പകരമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നതായി വിചാരിക്കപ്പെടേണ്ടതും, ആയതു സംഘംകൂട്ട യാദാസ്തിൽ ആദ്യം തന്നെ അടങ്ങിയിരുന്നാൽ അതിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രബലത തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും ആ വക ഭേദങ്ങൾക്കു തന്നെ ആയതു ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും ആകുന്നു. ഈ ആക്ടിൽ പറഞ്ഞതിന്നനുസരിച്ചു, സംഘത്തിലെ മുമ്പെത്തെയോ ഇപ്പോഴത്തെയോ യാതൊരു അംഗവും വല്ല ഓഹരിയുടേയും കാര്യത്തിൽ, ആ ഓഹരിയിന്മേൽ അടച്ച സംഖ്യ ആ കുറിപ്പിനാൽ നിശ്ചയിച്ച ഓഹരിയിലെ സംഖ്യയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യത്യാസത്തിൽ കവിയുന്ന വല്ല തുകയോ അംശദായകമോ കൊടുപ്പാൻ, ബാദ്ധ്യസ്ഥനായി വരുന്നതും അല്ല.

കുറിപ്പു സംഘംകൂട്ട യാദാസ്തിന്റെ ഭേദമായിരിക്കും.

20. വല്ല കടമോ തേച്ചയോ വകയാക്കി ഈ ആക്ടപ്രകാരമുള്ള ഒരു സംഘത്തിലെ അസ്സൽ മുതൽ ചുരുക്കുന്നതിന്നു വിരോധം പറവാൻ അർഹതയുള്ള വല്ല കടക്കാരനും അങ്ങിനെ ചുരുക്കുന്നതിലേക്കായി നടത്തിയ പ്രവൃത്തികളോ തന്റെ തേച്ചയുടെ കാര്യത്തിൽ അവയുടെ സ്വഭാവവും ഫലവുമൊ അറിയാത്ത നിമിത്തം കടക്കാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ ചേർക്കപ്പെടാതെ വരികയും ആ ചുരുക്കലിന്നുശേഷം ആ കടത്തിന്റെയോ തേച്ചയുടെയോ സംഖ്യ ആ കടക്കാരന്നു കൊടുപ്പാൻ സംഘത്തിന്നു ഈ ആക്ടിന്റെ അർത്ഥപ്രകാരം ശക്തിയില്ലായ്മ ഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം, ആ സംഘത്തിലെ അസ്സൽമുതൽ ചുരുക്കലിനെപ്പറ്റിയ കല്പനയും കുറിപ്പും രജിസ്റ്ററാക്കിയ തിയതിക്കു ആ സംഘത്തിലെ ഒരു അംഗമായിരുന്ന എല്ലാ ആളും അങ്ങിനെ രജിസ്റ്ററാക്കിയതിന്നു തലേദിവസം സംഘം അവസാനിപ്പിപ്പാൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നാൽ അംശം കൊടുപ്പാൻ താൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനായി വരുമായിരുന്ന സംഖ്യയിൽ കവിയാത്ത ഒരു സംഖ്യ ആ കടമൊ തേച്ചയൊ കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ടുന്ന വകക്കായി അംശം കൊടുപ്പാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനായിരിക്കുകയും ചെയ്യും; സംഘം അവസാനിപ്പിച്ചശേഷം, കോട്ട്, ആ കടക്കാരന്റെ അപേക്ഷയിന്മേലും, അസ്സൽമുതൽ ചുരുക്കുവാൻവേണ്ടി നടന്നിയ പ്രവൃത്തികളൊ തന്റെ തേച്ചയുടെ കാര്യത്തിൽ അവയുടെ സ്വഭാവവും ഫലവുമൊ തനിക്കു അറിവില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള തെളിവിന്മേലും, കോട്ടിന്നു യുക്തമായാൽ, അപ്രകാരം ആ വക അംശദായകന്മാരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നിശ്ചയിക്കുകയും, ആ ലിസ്റ്റിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന അംശദായകന്മാരോട, അവർ ഒരു അവസാനിപ്പിക്കൽ കാര്യത്തിൽ സാധാരണ അംശദായകന്മാരായിരുന്നാൽ ഏതുപ്രകാരമൊ അപ്രകാരംതന്നെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും തുകകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു അടപ്പിക്കുകയും അവരുടെമേൽ കല്പനകൾ നടത്തിക്കുകയും ചെയ്യും.

നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അറിയാത്ത കടക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കു ഉപദ്രവമില്ലായ്ക

ഈ വകുപ്പിലുള്ള യാതൊന്നും സംഘത്തിലെ അംശദായകന്മാർക്കു തങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള അവകാശങ്ങൾക്കു ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതും അല്ല.

21. ഒരു കുറിപ്പു രജിസ്റ്ററാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങിനെ രജിസ്റ്ററാക്കിക്കഴിഞ്ഞശേഷം പുറത്തുവിടുന്ന സംഘംകൂട്ടയാദാസ്തിന്റെ എല്ലാ പകൎപ്പിലും അതു ചേൎത്തിരിക്കേണം. വല്ല സംഘവും ഈ വകുപ്പിലെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചു നടപ്പാൻ വീഴ്ചയാക്കിയാൽ ആ വീഴ്ചയാക്കിയ ഓരോ പകൎപ്പിന്റെ കാൎയ്യത്തിലും പത്തുറുപ്പികയിൽ കവിയാത്ത ഒരു പിഴ ആ സംഘം അടക്കേണ്ടിവരുന്നതു കൂടാതെ, ആ വീഴ്ച അറിഞ്ഞുംകൊണ്ടും മനഃപൂൎവ്വമായും സമ്മതിക്കുകയോ അനുവദിക്കയോ ചെയ്യുന്ന സംഘത്തിലെ എല്ലാ വിചാരിപ്പുകാരനും കാൎയ്യക്കാരനും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു പിഴ അടക്കേണ്ടിവരികയും ചെയ്യും.

രജിസ്റ്ററാക്കിയ കുറിപ്പു സംഘംകൂട്ടയാദാസ്തിൽ ചേൎത്തിരിക്കേണം.

22. സംഘത്തിലെ വല്ല വിചാരിപ്പുകാരനൊ കാൎയ്യക്കാരനൊ ഉദ്യോഗസ്ഥനൊ, ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന അസ്സൽ മുതൽ ചുരുക്കലിനു വിരോധം പറവാൻ അൎഹതയുള്ള സംഘത്തിലെ വല്ല കടക്കാരന്റെയും പേർ മനഃപൂൎവ്വം മറച്ചുവെക്കുകയാകട്ടെ സംഘത്തിലെ വല്ല കടക്കാരന്റെയും കടത്തിന്റെയൊ തൎക്കത്തിന്റെയൊ സ്വഭാവമൊ സംഖ്യയൊ മനഃപൂൎവ്വം തെറ്റിച്ചു പറയുകയാകട്ടെ സംഘത്തിലെ വല്ല വിചാരിപ്പുകാരനൊ കാൎയ്യക്കാരനൊ മേല്പറഞ്ഞപ്രകാരം വല്ലതും മറച്ചുവെപ്പാനൊ തെറ്റിച്ചു പറവാനൊ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമത്തിന്റെ അൎത്ഥപ്രകാരം ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയാകട്ടെ ചെയ്താൽ ആ എല്ലാ വിചാരിപ്പുകാരനൊ കാൎയ്യക്കാരനൊ ഉദ്യോഗസ്ഥനൊ ഒരു കൊല്ലത്തോളം വരാവുന്ന തടവുശിക്ഷക്കൊ പിഴക്കൊ രണ്ടിനും കൂടിയുമൊ യോഗ്യനായി വരികയും ചെയ്യും.

കടക്കാരന്റെ പേർ മറച്ചുവെച്ചാൽ ശിക്ഷ.

23. ഓഹരികളാൽ ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെട്ട വല്ല സംഘവും, ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയപോലെയൊ വിശേഷ വിധിയായ തീൎപ്പിനാൽ ഭേദപ്പെടുത്തിയപോലെയൊ ഉള്ള സംഘത്തിലെ ചട്ടങ്ങളാൽ അങ്ങിനെ ചെയ്വാൻ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നപക്ഷം, ആ തീൎപ്പുണ്ടായ തീയതിക്കു യാതൊരാളും എടുത്തിട്ടില്ലാത്തതൊ എടുക്കാമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതൊ ആയ വല്ല ഓഹരികളും തള്ളി സംഘത്തിലെ അസ്സൽ മുതൽ ചുരുക്കുന്നതിനു വേണ്ടേടത്തോളം സംഘത്തിലെ സംഘംകൂട്ടയാദാസ്തിലെ ക്ലിപ്തങ്ങൾ ഭേദപ്പെടുത്താം. അസ്സൽ മുതൽ ചുരുക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ഈ ആക്ടിന്റെ മറ്റു വകുപ്പുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾ ഈ വകുപ്പുപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന വല്ല ചുരുക്കലിനും സംബന്ധിക്കുന്നതും അല്ല.

പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഓഹരികൾ തള്ളി അസ്സൽ മുതൽ ചുരുക്കുവാൻ അധികാരം.

ഓഹരികൾ ഉപഭാഗിക്കൽ.

24. ഓഹരികളാൽ ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെട്ട വല്ല സംഘവും, ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ പോലെയൊ വിശേഷ വിധിയായ തീൎപ്പിനാൽ ഭേദപ്പെടുത്തിയപോലെയൊ ഉള്ള അതിലെ ചട്ടങ്ങളാൽ അങ്ങിനെ ചെയ്വാൻ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നപക്ഷം, സംഘത്തിലെ തൽക്കാലമുള്ള ഓഹരികളൊ അവയിൽ വല്ലതുമൊ സംഘത്തിലെ സംഘംകൂട്ടയാദാസ്തിനാൽ നിശ്ചയിച്ച സംഖ്യയെക്കാൾ ചുരുങ്ങിയ ഓഹരികളായി ഉപഭാഗം ചെയ്തു സംഘത്തിലെ അസ്സൽ മുതലൊ അതിലെ വല്ല ഭാഗമൊ ഭാഗിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ആ സംഘത്തിലെ സംഘംകൂട്ടയാദാസ്തിലെ ക്ലിപ്തങ്ങൾ വിശേഷവിധി തീൎപ്പുമൂലം ഭേദപ്പെടുത്താം.

ഓഹരികൾ അതിൽ ചുരുങ്ങിയ സംഖ്യകളുള്ള ഓഹരികളായി ഭാഗിക്കാം.

എന്നാൽ, തൽക്കാലമുള്ള ഓഹരികൾ ഉപഭാഗം ചെയ്യുന്നതിൽ, ചുരുക്കിയ ഓരോ ഓഹരിയിന്മേൽ അടച്ച സംഖ്യയും അടക്കാത്ത സംഖ്യയുണ്ടെങ്കിൽ അതും തമ്മിലുള്ള കണക്കവീതം, ചുരുക്കിയ സംഖ്യയുള്ള ഓഹരി ഏതിൽ നിന്നു കിട്ടിയൊ ആ തൽക്കാല ഓഹരിയുടെയൊ ഓഹരികളുടെയൊ കാൎയ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു തന്നെ ആയിരിക്കുകയും വേണം.

25. അവക വല്ല വിശേഷവിധി തീൎപ്പും ഉണ്ടായതിൽപിന്നെ പുറത്തുവിടുന്ന സംഘംകൂട്ടയാദാസ്തിന്റെ എല്ലാ പകൎപ്പിലും എഴുതുന്ന സംഘത്തിലെ അസ്സൽ മുതൽ ഭാഗിക്കപ്പെട്ട ഓഹരികളുടെ എണ്ണത്തിന്റെയും സംഖ്യയുടെയും വിവരം കണക്കു ആ തീൎപ്പിനനുസരിച്ചായിരിക്കേണം.

വിശേഷവിധി തീൎപ്പു സംഘംകൂട്ടയാദാസ്തിൽ ചേൎക്കണം.

ഈ വകുപ്പിലെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിപ്പാൻ വീഴ്ചചെയ്യുന്ന യാതൊരു സംഘവും അങ്ങിനെ വീഴ്ചയാകുന്ന ഓരോ പകലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇരുപതിരൂപയിൽ കവിയാത്ത ഒരു പിഴ അടക്കേണ്ടി വരുന്നതു കൂടാതെ ആ വീഴ്ച അറിഞ്ഞുംകൊണ്ടൊ മനഃപൂർവമായൊ സമ്മതിക്കുകയൊ അനുവദിക്കുകയൊ ചെയ്യുന്ന ആ സംഘത്തിലെ എല്ലാ വിചാരിപ്പുകാരനും കാര്യക്കാരനും അതുപോലെതന്നെ ഒരു പിഴ അടക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും.

ലാഭത്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതല്ലാത്ത സമൂഹങ്ങൾ.

ലാഭമില്ലാത്ത ആവശ്യങ്ങൾക്കു കൂടിയിരിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളെപ്പറ്റിയ വിശേഷ നിബന്ധനകൾ.

26. ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെട്ട ഒരു സംഘമായി ഈ ആക്ട് പ്രകാരം കൂടാവുന്ന വല്ല സമൂഹവും, ആയതു കൂടിയിരിക്കുന്നതു കച്ചവടമൊ കൌശലപ്പണിയൊ ശാസ്ത്രമൊ ധർമ്മമൊ മറ്റു ഉപയോഗമുള്ള വല്ല കാര്യമൊ പോഷിപ്പിപ്പാൻവേണ്ടിയാണെന്നും, ആ സമൂഹത്തിന്റെ വിചാരം അതിലെ ലാഭങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയൊ മറ്റു വരവൊ അതിന്റെ സാദ്ധ്യങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനു ഉപയോഗിപ്പാനും വല്ല ലാഭാംശം അതിലെ അംഗങ്ങൾക്കു കൊടുക്കുന്നതു വിലക്കുവാനും ആണെന്നും അതാതു സ്ഥലത്തെ ഗവർമ്മെണ്ടിനു തെളിയിക്കുന്നപക്ഷം, അതിന്റെ പേരോടുകൂടി "ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെട്ടതിയതു" എന്ന പദങ്ങൾ കൂടാതെതന്നെ ആ സമൂഹം ക്ലിപ്തപ്പെട്ട ബാദ്ധ്യതയോടുകൂടിയുള്ളതായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്വാൻ ആ ഗവർമ്മെണ്ടിലെ സെക്രട്ടറിമാരിൽ ഒരാളുടെ കയ്യൊപ്പോടുകൂടിയ അനുവാദപത്രംമൂലം കല്പിക്കാം. ആ സമൂഹം അതുപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതും, രജിസ്റ്റർ ചെയ്തശേഷം ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെട്ട സംഘങ്ങളിന്മേൽ ഈ ആക്ടിനാൽ ചുമത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ആ സമൂഹത്തിനു ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും, ആ സമൂഹം ആ വക ചുമതലകൾക്കു കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു; എന്നാൽ, താഴെ പറയുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾക്കു കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അവ എന്തെല്ലാമെന്നാൽ, ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെട്ട ഒരു സംഘത്തോടു, "ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെട്ടതിയതു" എന്ന വാക്കുകൾ അതിന്റെ പേരിന്റെ വല്ല ഭാഗവുമായി ഉപയോഗിപ്പാനൊ അതിന്റെ പേർ പ്രസിദ്ധമാക്കുവാനൊ അതിലെ അംഗങ്ങളുടെയൊ വിചാരിപ്പുകാരുടെയൊ കാര്യക്കാരുടെയൊ ഒരു ലിസ്റ്റു രജിസ്ട്രാർക്കു അയപ്പാനൊ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഈ ആക്ടിലെ യാതൊരു നിബന്ധനകളും അങ്ങിനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിനു സംബന്ധിക്കുന്നതും അല്ല.

അതാതു സ്ഥലത്തെ ഗവർമ്മെണ്ടിനാലുള്ള അനുവാദപത്രം, ചുമത്തുന്നതു യുക്തമായി ആ ഗവർമ്മെണ്ടു വിചാരിക്കുന്ന നിശ്ചയങ്ങൾക്കും ചട്ടങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചും ആകാം. ആ നിശ്ചയങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ആ സമൂഹത്തിന്മേൽ ബാധകമായിവരുന്നതും, ആ നിശ്ചയങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ആ ഗവർമ്മെണ്ടിന്റെ ബോദ്ധ്യംപോലെ സംഘംകൂട്ട യാദാസ്തിലും സംഘംകൂട്ടനിയമങ്ങളിലുമൊ ആ രേഖകൾ രണ്ടിലുമൊ ഒന്നിലൊ ചേർക്കാവുന്നതും ആകുന്നു.

ഓഹരികളിന്മേൽ തുകകൾ അടപ്പാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ.

തികച്ചും അടച്ച ചിലതും അടയാത്ത ചിലതും ആയ ഓഹരികൾ സംഘത്തിനുണ്ടാവാം.

27. ഇതിലുള്ള യാതൊന്നും ഈ ആക്ടുപ്രകാരമുള്ള വല്ല സംഘത്തെയും അതു ആദ്യംതന്നെ ഉണ്ടാക്കിയപോലെയൊ വിശേഷവിധിയായ തീർപ്പിനാൽ ഭേദപ്പെടുത്തിയപോലെയൊ ഉള്ള അതിലെ ചട്ടങ്ങളാൽ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നപക്ഷം, താഴെപറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നൊ അധികമൊ ചെയ്യുന്നതു തടസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നതായി വിചാരിക്കേണ്ടതും അല്ല. അവ എന്തെല്ലാമെന്നാൽ:—

(a) ഓഹരികൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അടക്കേണ്ടുന്ന ഗഡുവുകളുടെ സംഖ്യയിലും ആ ഗഡുവുകൾ അടക്കേണ്ടുന്ന സമയത്തിലും ആ ഓഹരി കൈവശക്കാരുടെ ഇടയിൽ വ്യത്യാസത്തിനു ചട്ടംകെട്ടുക;

(b) അതിനു സമ്മതിക്കുന്ന സംഘത്തിലെ വല്ല അംഗത്തോടും അവന്റെ കൈവശത്തിലുള്ള വല്ല ഓഹരിയിന്മേലൊ ഓഹരികളിന്മേലൊ അടക്കാതെ ബാക്കിയായിട്ടുള്ള സംഖ്യ മുഴുവനമൊ ഏതാനുമൊ അവന്റെ വശമുള്ള മറ്റുവല്ല ഓഹരിയൊ ഓഹരികളൊ വകക്കായി അടക്കേണ്ടുന്ന ഗഡുവുതുകയുടെ അടവായിട്ടൊ വല്ല തുകയും അടപ്പാൻ ആവശ്യപ്പെടാതെതന്നെയൊ കൈക്കൊള്ളുക;

(c) ചില ഓഹരികളിന്മേൽ മറ്റൊ ഓഹരികളിന്മേലെക്കാൾ വലിയസംഖ്യ അടച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അതാതു ഓഹരിയിന്മേൽ അടച്ച സംഖ്യയുടെ വീതപ്രകാരം ലാഭപങ്കു കൊടുക്കുക.

ഓഹരികൾ മുഴുവൻ കൊടുത്തതായും കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നതായും വിചാരം.

28. വല്ല സംഘത്തിലുമുള്ള എല്ലാ ഓഹരികളും അതിലെ സംഖ്യമുഴുവനും ഒരുമിച്ചു അടച്ചുതീർക്കപ്പെട്ടവയായും കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നതായും വിചാരിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ആ ഓഹരികൾ കൊടുക്കുമ്പോഴോ അതിനു മുമ്പോ രേഖാമൂലം ക്രമപ്രകാരം ചെയ്തതും കൂടുതൽ സംഘങ്ങൾക്കുള്ള രജിസ്ട്രാർവശം ഫയൽചെയ്യപ്പെട്ടതും ആയ ഒരു കരാറിനാൽ ആ ഓഹരി വേറെപ്രകാരത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നപക്ഷം, അങ്ങിനെയും ആവാം.

ഓഹരികൾ കൈമാറ്റം

കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നവന്റെ അപേക്ഷയിന്മേൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

29 ഒരു സംഘത്തിലുള്ള വല്ല ഓഹരിയോടുകൂടിയ അവകാശമോ കൈമാറുന്നവന്റെ അപേക്ഷയിന്മേൽ, ആ സംഘം, അതിലെ അംഗങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ആ ഓഹരിയോ കൂടായമോ തീറുകിട്ടുന്ന ആളുടെപേർ, അങ്ങിനെ ചേർപ്പാനുള്ള ആ അപേക്ഷ ആ തീറുകാരൻ ചെയ്തിരുന്നാലുള്ള പ്രകാരമോ അപ്രകാരവും അതേ ക്ലിപ്തങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും ചേർക്കുകയും വേണം.

കൊണ്ടുചെല്ലുന്ന ആളുടെപേരിൽ ഓഹരിയവകാശപത്രങ്ങൾ.

തികച്ചും അടഞ്ഞ ക്ലിപ്തപ്പെട്ട ഓഹരികളുടെ അവകാശപത്രം കൊണ്ടുചെല്ലുന്നാളുടെ പേരിൽ കൊടുക്കാം.

30. ഓഹരികളാൽ ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെട്ട ഒരു സംഘത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംഘം, ആദ്യംതന്നെ ഉണ്ടാക്കിയപോലെയോ വിശേഷവിധിയായ തീർപ്പിനാൽ ഭേദപ്പെടുത്തിയപോലെയോ ഉള്ള അതിലെ ചട്ടങ്ങളാൽ അങ്ങിനെ ചെയ്‌വാൻ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നപക്ഷത്തിലും ആ വക ചട്ടങ്ങളിലെ ക്ലിപ്തങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും, തികച്ചും അടഞ്ഞ വല്ല ഓഹരിയുടെയും കാര്യത്തിലാകട്ടെ പലിശകിട്ടുന്ന മുതലിന്റെ കാര്യത്തിലാകട്ടെ, കൊണ്ടുചെല്ലുന്ന ആൾക്കു അതിൽ പറയുന്ന ഓഹരികൾക്കോ മുതലിന്നോ അർഹതയുണ്ടെന്നു കാണിക്കുന്ന (ഒരു ഓഹരിയവകാശപത്രമായി ഇതിന്നുശേഷം പ്രസ്താവിക്കുന്ന) ഒരു അവകാശപത്രം സംഘത്തിലെ പൊതുമുദ്രവെച്ചു കൊടുക്കുകയും, ആ ഓഹരികളിന്മേലോ മുതലിന്മേലൊ അനന്തരമായുള്ള ലാഭപങ്കുകൾ അടപ്പാനായിട്ടു പലിശച്ചീട്ടുകൾ മുഖേനയോ മറ്റു പ്രകാരത്തിലോ ചട്ടംകെട്ടുകയും ആവാം.

പലിശക്കുറിപ്പുകൾ

ഓഹരിയവകാശപത്രത്തിന്റെ ഫലം.

31. ഒരു ഓഹരിയവകാശപത്രം അതു കൊണ്ടുചെല്ലുന്ന ആളെ അതിൽ പറയുന്ന ഓഹരികൾക്കോ പലിശകിട്ടുന്ന മുതലിന്നോ അർഹനാക്കും; ആ ഓഹരികളോ പലിശകിട്ടുന്ന മുതലോ ആ ഓഹരിയവകാശപത്രം ഒഴിഞ്ഞുകൊടുത്തു കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതും ആവാം.

ഒരു ഓഹരിയവകാശപത്രം കൊണ്ടുചെല്ലുന്നാളെ പട്ടികയിൽ വീണ്ടും ചേർക്കൽ

32. ഒരു ഓഹരിയവകാശപത്രം കൊണ്ടുചെല്ലുന്ന ആൾ, ആ അവകാശപത്രം ദുർബലപ്പെടുത്തുവാനായി മടക്കി ഏല്പിച്ചാൽ, അംഗങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഒരു അംഗമായി തന്റെ പേർ രജിസ്റ്റർചെയ്തുകിട്ടുവാൻ സംഘത്തിലെ ചട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പെട്ടു അർഹനായിരിക്കുന്നതാകുന്നു. ഓഹരിയവകാശപത്രം മടക്കി ഏല്പിക്കാതെയും, ദുർബലപ്പെടുത്താതെയും അതിൽ പറഞ്ഞ ഓഹരികളുടെയോ പലിശകിട്ടുന്ന മുതലിന്റെയോ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഓഹരിയവകാശപത്രം കൊണ്ടുചെന്ന വല്ല ആളുടേയും പേർ സംഘം അതിലെ അംഗങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ചേർക്കുന്നതിനാൽ വല്ല ആൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തിന്നു സംഘം ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതും ആകുന്നു.

സംഘത്തിലെ ചട്ടങ്ങൾ ഒരു ഓഹരിയവകാശപത്രം കൊണ്ടുചെല്ലുന്ന ആളെ ഒരു അംഗമാക്കാം.

33. ഒരു ഓഹരിയവകാശപത്രം കൊണ്ടുചെല്ലുന്ന ആളെ സംഘത്തിലെ ചട്ടങ്ങൾ അങ്ങിനെ നിയമിക്കുന്നപക്ഷം തികച്ചോ ചട്ടങ്ങളാൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഈ ആക്ടിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട സംഘത്തിലെ ഒരു അംഗമായി വിചാരിക്കാം.

എന്നാൽ, ഒരു ഓഹരിയവകാശപത്രം കൊണ്ടുചെല്ലുന്നതും സംഘത്തിലെ ചട്ടങ്ങളാൽ അങ്ങിനെ ഒരു യോഗ്യത നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ആ അവകാശപത്രത്തിൽ പറയുന്ന ഓഹരികളുടെയൊ പലിശക്കിട്ട മുതലിന്റെയൊ സംഗതിയിൽ ആ സംഘത്തിലെ ഒരു വിചാരിപ്പുകാരനൊ കാര്യകാരനൊ ആയിരിപ്പാൻ യോഗ്യനായിരിക്കുന്നതും അല്ല.

ഓഹരിയവകാശപത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പക്ഷം പട്ടികയിൽ ചേർക്കേണ്ടും വിവരങ്ങൾ.

34. വല്ല ഓഹരിയെയൊ പലിശക്കിട്ട മുതലിനെയൊ പററി ഒരു ഓഹരിയവകാശപത്രം കൊടുത്താൽ ആ ഓഹരിയൊ മുതലൊ കൈവശക്കാരനായി അപ്പോൾ അതിലെ അംഗങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന അംഗത്തിന്റെ പേർ, അവൻ ഒരു അംഗമായിരിക്കൽ നിന്നുപോയിരുന്നാൽ എന്നപ്രകാരമൊ അപ്രകാരം അതിൽനിന്നു കുറിക്കുകയും ആ പട്ടികയിൽ താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുകയും വേണം.—

(a) അവകാശപത്രം കൊടുത്തു എന്നുള്ള സംഗതി;

(b) ആയവകാശപത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഓഹരികളുടെയൊ പലിശക്കിട്ട മുതലിന്റെയൊ അതാതു അതാതിന്റെ നമ്പർമൂലം തിരിച്ചെഴുതീട്ടുള്ള ഒരു വിവരം;

(c) അവകാശപത്രം കൊടുത്ത തീയതി.

അവകാശപത്രങ്ങളിന്മേലുള്ള മുദ്രവിലകൾ.

35. എല്ലാ ഓഹരിയവകാശപത്രത്തിന്മേലും, കൈമാററത്തിനുള്ള പ്രതിഫലം ആ ഓഹരികളുടെയൊ മുതലിന്റെയൊ പേരിനുള്ള വിലയായിരിക്കുന്നപക്ഷം ആ അവകാശപത്രത്തിൽ പറയുന്ന ഓഹരികളൊ മുതലൊ കൈമാററം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആധാരത്തിന്മേൽ ചുമത്തേണ്ടുന്ന വിലയുടെ അവസ്ഥപോലെയുള്ള മുദ്രവില സംഖ്യയുടെ മൂന്നിരട്ടിക്കു തുല്യമായ ഒരു സംഖ്യക്കുള്ള ഒരു മുദ്രവില ചുമത്തേണ്ടതാകുന്നു.

തക്കതായ മുദ്ര കുത്താത്ത ഓഹരിയവകാശപത്രം കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള പിഴ

തക്കതായ മുദ്ര കുത്തീട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഓഹരിയവകാശപത്രം കൊടുത്താൽ, ആയതുകൊടുത്ത സംഘവും ആയതു കൊടുത്ത സമയം സംഘത്തിലെ കാര്യം നടത്തുന്ന വിചാരിപ്പുകാരനൊ സെക്രിട്ടേരിയൊ മററു പ്രധാനഉദ്യോഗസ്ഥനൊ ആയിരുന്ന എല്ലാ ആളും അഞ്ഞൂറു ഉറുപ്പിക പിഴ കൊടുക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും.

പേരുമാററം.

പേർ മാററുവാൻ സംഘങ്ങൾക്കുള്ള അധികാരം

36. ഈ ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള വല്ല സംഘവും ഇതിന്നു താഴെ പറയുന്ന വിധത്തിൽ ആ സംഘം ചെയ്യുന്ന ഒരു വിശേഷവിധിയായ തീർപ്പിന്റെ സമ്മതത്തോടുകൂടിയും അതാതു സ്ഥലത്തെ ഗവർമ്മെണ്ടിലെ ഒരു സെക്രിട്ടേരിയുടെ കയ്യൊപ്പുള്ള രേഖാമൂലമായ ആ ഗവർമ്മെണ്ടിലെ അംഗീകാരത്തോടുകൂടിയും ആ സംഘത്തിന്റെ പേരു മാററുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങിനെ പേരുമാററിയതിന്റെ ശേഷം രജിസ്ത്രാർ മുമ്പേത്തെ പേരിന്നു പകരം ആ പുതിയപേർ രജിസ്റ്റർ പുസ്തകത്തിൽ ചേർക്കുകയും ഏകാംഗമാക്കീട്ടുള്ള വിവരം ഒരു സാക്ഷ്യലിഖിതം കാര്യത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾക്കു ശരിയാകത്തക്കവണ്ണം ഭേദപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും വേണം. എന്നാൽ മേൽപ്രകാരം പേരുമാറിയതിനാൽ ആ സംഘത്തിന്റെ വല്ല അവകാശങ്ങൾക്കും ചുമതലകൾക്കും ഹാനിവരികയാകട്ടെ ആ സംഘമൊ സംഘത്തിന്റെ മേലൊ ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതൊ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടുന്നതൊ ആയ വല്ല വ്യവഹാരവിസ്താരങ്ങളും ന്യൂനതപ്പെടുകയാകട്ടെ ചെയ്യുന്നതല്ല. ആ സംഘമൊ ആ സംഘത്തിന്റെ മേലൊ അതിന്റെ മുമ്പത്തെപേരിൽ നടത്തിവരികയൊ തുടങ്ങുകയൊ ചെയ്യാവുന്നതായ വല്ല വ്യവഹാരവിസ്താരവും അതിന്റെ പുതിയപേരിൽ നടത്തിവരികയൊ തുടങ്ങുകയൊ ചെയ്യാവുന്നതും ആകുന്നു.

വിവരണം.—ഏകാംഗമാക്കിയ വിവരം സാക്ഷ്യലിഖിതം കൊടുക്കൽ പേരുമാററപ്പെടുത്തിക്ക ആവശ്യമത്രെ.

സംഘം കൂട്ടുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ.

സംഘം കൂട്ടുന്നതിന്നുള്ള നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും നിശ്ചയിക്കേണം.

37. ഓഹരികളിലെ ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെട്ട ഒരു സംഘത്തിന്റെ കാൎയ്യത്തിൽ സംഘം കൂട്ടുന്നതിനുള്ള യാദാസ്തു രെജിസ്തരാക്കുമ്പോൾ അതിന്നു ചോടെ പേരെഴുതിയിരിക്കുന്നവർ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ളതും ആ സംഘത്തിന്നായി അവൎക്കു ആവശ്യമെന്നു തോന്നുന്ന ചട്ടങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതും ആയ സംഘക്കൂട്ട നിയമങ്ങളും ആ യാദാസ്തോടൊന്നിച്ചായിരിക്കാവുന്നതും ഉത്തരവാദം ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഘത്തിന്റെയൊ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്താത്ത ഒരു സംഘത്തിന്റെയൊ കാൎയ്യത്തിൽ ആ യാദാസ്തു രെജിസ്തരാക്കുമ്പോൾ ആ സംഘക്കൂട്ട നിയമങ്ങൾ അതോടൊന്നിച്ചുള്ളതായിരിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

ആ നിയമങ്ങൾ വകുപ്പു വകുപ്പായി എഴുതിയിരിക്കേണ്ടതും അതുകൾക്കു വഴിക്കു വരി അക്കമിട്ടിരിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. അവകൾ ഈ ആക്ടിനോടു കൂടിയുള്ള ഒന്നാമത്തെ പട്ടികയിൽ (A) എ എന്നു അടയാളമിട്ട ലിസ്തു വരിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾ ആസകലമൊ വല്ലതുമൊ അനുസരിച്ചായിരിക്കാം. ഓഹരികളായി വിഭാഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു മുതലുള്ള ഉത്തരവാദം ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഘത്തിന്റെയൊ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്താത്ത ഒരു സംഘത്തിന്റെയൊ കാൎയ്യത്തിൽ ആ സംഘം രെജിസ്തർ ചെയ്വാൻ വിചാരിക്കുന്നതു എന്തു മുതൽ സംഖ്യയോടു കൂടിയാണെന്നും ഓഹരികളായി വിഭാഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു മുതലില്ലാത്ത ഉത്തരവാദം ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഘത്തിന്റെയൊ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്താത്ത ഒരു സംഘത്തിന്റെയൊ കാൎയ്യത്തിൽ ആ സംഘം രെജിസ്തർ ചെയ്വാൻ വിചാരിക്കുന്നതു അംഗങ്ങളായ എത്ര പേരോടു കൂടിയാണെന്നും ആ സംഘക്കൂട്ട നിയമങ്ങളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുകയും വേണം.

ഉത്തരവാദം ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയൊ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്താതെയൊ ഉള്ളതും ഓഹരികളായി ഭാഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു മുതലുള്ളതും ആയ ഒരു സംഘത്തിൽ കൂടുന്ന ഓരോരുത്തർ ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം ഒരു ഓഹരിയെങ്കിലും കൂടുകയും സംഘം കൂട്ടുന്നതിന്നുള്ള യാദാസ്തിൽ തന്റെ പേരിന്നു നേരെ താൻ കൂടുന്ന ഓഹരികളുടെ എണ്ണം എഴുതുകയും വേണം.

(A) എ എന്ന ലിസ്തുവരി സംബന്ധിച്ചുകൾ

38. ഓഹരികളാൽ ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഘത്തിന്റെ കാൎയ്യത്തിൽ സംഘം കൂട്ടുന്നതിന്നുള്ള യാദാസ്തോടുകൂടി സംഘക്കൂട്ട നിയമങ്ങളില്ലാതിരിക്കുകയും, ഉള്ളപക്ഷം ഇതിനോടു കൂടിയുള്ള ഒന്നാമത്തെ പട്ടികയിലെ (A) എ എന്നടയാളമിട്ട ലിസ്തുവരിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങളെ ആ നിയമങ്ങൾ തള്ളാതെയൊ ഭേദപ്പെടുത്താതെയൊ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നപക്ഷം ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ ചട്ടങ്ങൾ അവ സംഘക്കൂട്ട നിയമങ്ങളിൽ ചേൎത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുകയും ആ നിയമങ്ങൾ ക്രമപ്രകാരം രെജിസ്തരാക്കീട്ടുണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നാലെത്രപ്രകാരമൊ ആ വിധത്തിലും അത്രത്തോളവും അവ സംബന്ധിപ്പിക്കാവുന്നേടത്തോളം ആ സംഘത്തിന്റെ ചട്ടങ്ങളെന്നു വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

സംഘക്കൂട്ടനിയമങ്ങളാലുള്ള ഫലം

39. സംഘക്കൂട്ട നിയമങ്ങൾ അച്ചടിക്കേണ്ടതും കൂടുന്നവർ ഓരോരുത്തർ ചുരുങ്ങിയപക്ഷം ഒരു സാക്ഷി മുമ്പാകെ എങ്കിലും ഒപ്പിടേണ്ടതും ആ സാക്ഷിയും അതിൽ ഒപ്പിടേണ്ടതും ആകുന്നു.

രെജിസ്തരാക്കിയാൽ അംഗമായ ഓരോരൊ ആൾ തന്റെ പേർ അതിന്നു ചോടെ എഴുതിട്ടുണ്ടായിരിക്കുകയും താനും തന്റെ അവകാശികളും മരണശാസനം നടത്തുന്നവരും സ്വത്തുവിചാരകന്മാരും ആ നിയമങ്ങളിലെ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമൊക്കെയും ഈ ആക്ടിലെ നിബന്ധനകൾക്കനുസരിച്ചു നടക്കാമെന്നു ആ നിയമങ്ങളിൽ ഒരു കച്ചീട്ടു എഴുതയിരുന്നാലെത്രത്തോളമൊ അത്രത്തോളം ആ നിയമങ്ങൾ ആ സംഘത്തെയും അതിലെ അംഗങ്ങളേയും നിബന്ധിതരാക്കുകയും ചെയ്യും.

സംഘത്തിലെ നിശ്ചയങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പ്രകാരമൊ ആ നിശ്ചയങ്ങളിലേയൊ ചട്ടങ്ങളിലേയൊ വല്ലതും പ്രകാരമൊ വല്ല അംഗവും സംഘത്തിലേക്കു അടക്കേണ്ടതായ എല്ലാ പണങ്ങളും ആ അംഗമായ ആളിൽ നിന്നു സംഘത്തിന്നു കിട്ടുവാനുള്ള ഒരു കടം പോലെ വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

സാധാരണനിബന്ധനകൾ.

40. സംഘം കൂട്ടുന്നതിനുള്ള യാദാസ്തും സംഘക്കൂട്ട നിയമങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇതിന്റെ വഴിയെ പറയുന്ന (Joint Stock Companies) "ജൊയിന്റ് സ്റ്റാക്ക കമ്പനികൾ" എന്ന കൂട്ടുമുതൽ സംഘം രെജിസ്ത്രാർ പക്കൽ കൊടുക്കുകയും ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അവകൾ രെജിസ്തർ ചെയ്തു സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം. അങ്ങിനെ കൊടുക്കുന്ന സംഘം കൂട്ടയാദാസ്തിൽ ചോദെ പേരെഴുതി ഒപ്പിട്ടവർ കരാർ ചെയ്യാൻ പോരുന്ന വരാണെന്നുള്ള തെളിവു ആവശ്യപ്പെടുന്നതു ആ രെജിസ്ത്രാരുടെ പ്രവൃത്തിയല്ല.

സംഘം കൂട്ടുന്നതിനുള്ള യാദാസ്തും സംഘക്കൂട്ട നിയമങ്ങളും (B) ബി (C) സി എന്ന ലിസ്തുവരികളിലെ ഫീസ്സു കൊടുത്തു രജിസ്തരാക്കിക്കുക

ഇതിനോടു കൂടിയുള്ള ഒന്നാമത്തെ പട്ടികയിലെ (B) ബി എന്ന ലിസ്തുവരിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോരൊ കാൎയ്യങ്ങളിൽ ഓഹരികളാക്കി ഭാഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു മുതലുള്ള ഒരു സംഘം ആ രെജിസ്ത്രാൎക്കു ആ ലിസ്തുവരിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അതാതു (Fees) ഫീസ്സുകളൊ ആലോചനസഭയിൽ ഗവർണ്ണർ ജനറൽ അതാതു സമയം കല്പിക്കുന്ന അതിൽ ചുരുങ്ങിയ ഫീസ്സുകളൊ കൊടുക്കേണ്ടതും ഓഹരികളായി ഭാഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു മുതലില്ലാത്ത ഒരു സംഘം ഇതിനോടു കൂടിയുള്ള ഒന്നാമത്തെ പട്ടികയിലെ (C) സി എന്ന ലിസ്തുവരിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോരൊ കാൎയ്യങ്ങളിൽ അതിൽ കാണിച്ച ഫീസ്സൊ ആലോചനസഭയിൽ ഗവർണ്ണർ ജനറൽ അതാതു സമയം കല്പിക്കുന്ന അതിൽ ചുരുങ്ങിയ ഫീസ്സൊ ആ രെജിസ്ത്രാൎക്കു കൊടുക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

ഈ ആക്ടപ്രകാരം ആ രെജിസ്ത്രാൎക്കു കൊടുക്കുന്ന സകലഫീസ്സും ഗവൎമ്മെണ്ടിലേക്കു കണക്കു ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

41. സംഘം കൂട്ടുന്നതിനുള്ള യാദാസ്തും ഈ ആക്ടിനാലൊ രെജിസ്തരാക്കപ്പെട്ടവരുടെ അപേക്ഷയാലൊ സംഘം കൂട്ട നിയമങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നപക്ഷം ആവക നിയമങ്ങളും രെജിസ്തർ ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം ആ സംഘം ഏകാംഗമായി കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്നും ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഘത്തിന്റെ കാൎയ്യത്തിൽ ആ സംഘം ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നും ആ രെജിസ്ത്രാർ തന്റെ കയ്യൊപ്പിട്ടു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം. അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം സംഘം കൂട്ടുന്നതിനുള്ള ആ യാദാസ്തിൽ പുവരെ കൂടുന്നവരായി പേരെഴുതി ഒപ്പിട്ടവരും അതാതു സമയം ആ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളായി വരുന്നവരും ഏകാംഗമായി കൂടിയ ഒരു സംഘം വക പണികൾ സകലവും ഉടനെ നടത്താവുന്നതും ശാശ്വത പിന്തുടൎച്ചയും പൊതുവിലുള്ള ഒരു മുദ്രയും എന്നാൽ ആ സംഘം അവസാനിപ്പിക്കുന്നപക്ഷം ആ സംഘംവക മുതലിലേക്കു വിധിപ്രകാരം കൊടുപ്പാനായി അംഗങ്ങൾക്കു ഇതിന്റെ വഴിയെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നപ്രകാരം ബാദ്ധ്യതയുള്ളതും ആയ ആ യാദാസ്തിൽ പേർ പറയുന്ന ഒരു ഏകസ്വരൂപ സംഘമായി വരുന്നതും ആകുന്നു.

രെജിസ്തർ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം

രെജിസ്ത്രാർ കൊടുക്കുന്നതായ വല്ല സംഘത്തിന്റെയും ഏകാംഗകൂട്ടിൽ ഒരു സാക്ഷ്യലിഖിതം രെജിസ്തർ ചെയ്യുന്നതിനെപ്പറ്റി ഈ ആക്ടിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു സകലവും അനുസരിച്ചു നടന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലേക്കു തീൎച്ചയായ തെളിവായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

42. സംഘക്കൂട്ട നിയമങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകളോടുകൂടി ആ സംഘം കൂടിയതിനുള്ള യാദാസ്തിന്റെ ഒരു പകൎപ്പു അംഗങ്ങളായ ഓരോരുത്തർ സംഘം ഒരു പകൎപ്പിന്നു ഒരു ഉറുപ്പികയിൽ കവിയാതെ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യ അടച്ചു അപേക്ഷിച്ചാൽ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും കൊടുത്തയക്കുകയും വേണം; സംഘം കൂട്ടിയതിനുള്ള യാദാസ്തിന്റെയും സംഘക്കൂട്ട നിയമങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെയും ഒരു പകൎപ്പു ഈ വകുപ്പു പ്രകാരം അംഗമായ ഒരു ആൾക്കു കൊടുത്തയപ്പാൻ വല്ല സംഘവും വീഴ്ചചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ അപ്രകാരം വീഴ്ച ചെയ്യുന്ന സംഘം ആ ഓരോരൊ കുറ്റത്തിന്നു ഒരു ഉറുപ്പികയിൽ കവിയാത്ത ഒരു പിഴ അടക്കേണ്ടിവരികയും ചെയ്യും.

ആ യാദാസ്തിന്റെയും ചട്ടങ്ങളുടെയും പകൎപ്പുകൾ അംഗങ്ങളുടെയക്കു കൊടുക്കണം.

ഒരു സംഘത്തിന്റെ പേരുതന്നെ മറെറാരു സംഘം ധരിക്കുന്നതു വിരോധിക്കൽ.

43. തൽകാലം നടക്കുന്ന ഒരു സംഘം റെജിസ്റ്ററാക്കിയിരിക്കുന്ന പേരായിട്ടുതന്നെയാകട്ടെ ചതിപ്പാനെന്നു വിചാരിക്കത്തക്കപ്രകാരം ഏകദേശം ആ പേരിന്നു തുല്യമായ ഒരു പേരായിട്ടാകട്ടെ യാതൊരു സംഘവും റെജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൂട. എന്നാൽ ആ നടക്കുന്ന സംഘം അവസാനിപ്പിച്ചു വരികയും റെജിസ്ട്രാർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ അതിന്റെ സമ്മതം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ആ പേരുതന്നെ ധരിക്കുന്നതിന്നു വിരോധമുള്ളതും അല്ല.

നടക്കുന്ന ഒരു സംഘത്തിന്റെ പേരുതന്നെ ആയിട്ടൊ ചതിപ്പാനെന്നു വിചാരിക്കത്തക്കവണ്ണം ആ പേരിന്നു ഏകദേശം തുല്യമായ ഒരു പേരായിട്ടൊ മുൻപറഞ്ഞ പ്രകാരമുള്ള സമ്മതം കൂടാതെ അബദ്ധമായിട്ടൊ മറെറാ വല്ല സംഘവും റെജിസ്റ്ററാക്കിയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങിനെ റെജിസ്റ്ററാക്കിയ ആ സംഘം റെജിസ്ട്രാരുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടി അതിൽ പേരു മാററുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങിനെ പേരു മാററിയതിന്റെ ശേഷം റെജിസ്ട്രാർ ആ പുതിയ പേർ മുമ്പത്തെ പേരിന്നു പകരമായി റെജിസ്റ്റർ പുസ്തകത്തിൽ ചേർക്കുകയും ഏകാംഗകൂട്ടിൽ വിവരം ഒരു സാക്ഷ്യലിഖിതം കാര്യത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾക്കു ചേരത്തക്കവണ്ണം ഭേദപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുകയും വേണം. എന്നാൽ അങ്ങിനെ പേരു മാററുന്നതിനാൽ സംഘത്തിന്റെ അവകാശങ്ങൾക്കൊ ചുമതലകൾക്കൊ ഹാനി വരികയാകട്ടെ ആ സംഘമൊ ആ സംഘത്തിന്റെ മേലൊ ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതൊ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടുന്നതൊ ആയ വല്ല വ്യവഹാര വിസ്താരങ്ങളും ന്യൂനതപ്പെടുകയാകട്ടെ ചെയ്യുന്നതല്ല. ആ സംഘമൊ ആ സംഘത്തിന്റെ മേലൊ അതിന്റെ മുമ്പത്തെ പേരിൽ നടത്തിവരികയൊ തുടങ്ങുകയൊ ചെയ്യാവുന്നതായ വല്ല വ്യവഹാര വിസ്താരവും അതിന്റെ പുതിയ പേരിൽ നടത്തിവരികയൊ തുടങ്ങുകയൊ ചെയ്യാവുന്നതും ആകുന്നു.

2-ാം ഭാഗം.

ഈ ആക്ടപ്രകാരം സംഘങ്ങളിലേയും സമൂഹങ്ങളിലേയും മുതൽവിഭാഗവും ബാദ്ധ്യതയും.

മുതൽവിഭാഗം.

സംഘത്തിലുള്ള അവകാശ സ്വഭാവം.

44. ഈ ആക്ടപ്രകാരം ഒരു സംഘത്തിലെ അംഗമായ വല്ല ആളുടേയും ഓഹരികളൊ മററു അവകാശമൊ സംഘത്തിന്റെ ചട്ടങ്ങളാൽ നിയമിച്ച പ്രകാരം കൈമാററം ചെയ്യത്തക്ക ഇളകുന്ന മുതലായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതല്ലാതെ സ്ഥാവരസ്വത്തിന്റെയൊ ഇളകാത്ത മുതലിന്റെയൊ സ്വഭാവമുള്ളതായിരിക്കുന്നതും അല്ല. ഓഹരികളാക്കി ഭാഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു മുതലുള്ള ഒരു സംഘത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഓരോ ഓഹരി അതാതിന്റെ പ്രത്യേക നമ്പരിനാൽ തിരിച്ചറിയേണ്ടതും ആകുന്നു.

അംഗം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവിവരണം.

45. ഈ ആക്ടപ്രകാരമുള്ള വല്ല സംഘത്തിന്റെയും സംഘം കൂട്ടിയതിന്നുള്ള യാദാസ്തിൽ പേരെഴുതിക്കൊടുത്തിട്ടുള്ളവർ അവർ ഏതു സംഘത്തിന്റെ യാദാസ്തിൽ തങ്ങൾ കൂടുന്നവരായി പേരെഴുതിയിരിക്കുന്നുവോ ആ സംഘത്തിൽ അംഗങ്ങളായി വരുവാൻ സമ്മതിച്ചപ്രകാരം വിചാരിക്കപ്പെടേണ്ടതും ആ സംഘം റെജിസ്റ്ററാക്കിയശേഷം ഇതിന്നു വഴിയെ പറയുന്ന അംഗങ്ങളുടെ റെജിസ്റ്റർ പുസ്തകത്തിൽ അവരെ അംഗങ്ങളായി ചേർക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. ഈ ആക്ട പ്രകാരമുള്ള ഒരു സംഘത്തിലെ ഒരു അംഗമായി വരാമെന്നു ആ സംഘവുമായി ഒത്തിരിക്കുകയും അംഗങ്ങളുടെ റെജിസ്റ്റർ പുസ്തകത്തിൽ പേർ ചേർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന മററു എല്ലാവനും ആ സംഘത്തിലെ ഒരു അംഗമാണെന്നു വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

അവകാശിയാലുള്ള കൈമാററം.

46 ഈ ആക്ടപ്രകാരമുള്ള ഒരു സംഘത്തിലെ ഒരു മരിച്ചുപോയ അംഗത്തിന്റെ ഓഹരിയൊ മററു അവകാശമൊ അയാളുടെ അവകാശി വല്ല വിധവും കൈമാററം ചെയ്യുന്നതു, ആ അവകാശി താൻതന്നെ ഒരു അംഗമല്ലെങ്കിലും, ആ കൈമാററാധാരം എഴുതിക്കൊടുക്കുന്ന സമയം അയാൾ ഒരു അംഗമായിരുന്നാലെന്നപ്രകാരമൊ അപ്രകാരം പ്രാബല്യമുള്ളതായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

അംഗങ്ങളുടെ റെജിസ്റ്റർപുസ്തകം.

47. ഈ ആക്ട പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ സംഘവും അതിലെ അംഗങ്ങളുടെ ഒരു റെജിസ്റ്റർ ഒന്നൊ അധികമൊ പുസ്തകത്തിലായി വെച്ചിരിക്കുകയും അതിൽ താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുകയും വേണം.—

(a) സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ പേരുകളും വാസസ്ഥലങ്ങളും ഉദ്യോഗങ്ങളും വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഓഹരികളായി ഭാഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു മുതലുള്ള ഒരു സംഘത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതാതു അംഗത്തിനുള്ള ഓഹരികളുടെ വിവരം അതുകളുടെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായ നമ്പരോടുകൂടിയും ഓരോ അംഗത്തിന്റെ ഓഹരികളിന്മേൽ അടച്ചതോ അടച്ചതായി വിചാരിക്കേണമെന്നു സമ്മതിച്ചതോ ആയ സംഖ്യ ഇന്നതെന്നും;

(b) ഒരു അംഗമായിട്ടു രജിസ്റ്ററിൽ വല്ലാളുടേയും പേർ ചേർത്ത തീയതിയും;

(c) വല്ല ആളും ഒരു അംഗമായിരിക്കൽ നിന്നുപോയ തീയതിയും.

30-ം വകുപ്പുപ്രകാരം ഒരു ഓഹരി അവകാശപത്രം കൊടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ, ആ അവകാശപത്രം ഏല്പിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ 34-ം വകുപ്പിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഒരു സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ രജിസ്റ്ററിൽ ചേർപ്പാൻ ഈ വകുപ്പിനാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളായി വിചാരിക്കപ്പെടും. ഒരു അവകാശപത്രം ഏല്പിക്കുമ്പോൾ ആ ഏല്പിക്കുന്ന തീയതി അതു ഒരാൾ ഒരു അംഗമായിരിക്കൽ നിന്നുപോയ തീയതിയായിരുന്നാൽ ഏതു പ്രകാരമോ അപ്രകാരം ചേർക്കുകയും വേണം.

ഈ വകുപ്പു ലംഘിച്ചു നടക്കുന്ന വല്ല സംഘവും ഈ വകുപ്പിലെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചു നടപ്പാൻ വീഴ്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ദിവസത്തേക്കു അമ്പതിൽ ഉറുപ്പികയിലധികമാകാത്ത ഒരു പിഴ കൊടുക്കേണ്ടിവരികയും ചെയ്യും. ആ സംഘത്തിലെ ഓരോരോ വിചാരിപ്പുകാരോ കാര്യക്കാരോ ആ ലംഘനത്തെ അറിഞ്ഞുംകൊണ്ടും മനഃപൂർവമായും അനുവദിക്കുകയോ സമ്മതിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നപക്ഷം അതുപോലെയുള്ള ഒരു പിഴ തന്നെ അവരും കൊടുക്കേണ്ടിവരുന്നതും ആകുന്നു.

അംഗങ്ങളുടെ കൊല്ലംതോറുമുള്ള ലിസ്റ്റു.

48. ഈ ആക്ടുപ്രകാരമുള്ളതും ഓഹരികളായി ഭാഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു മുതലുള്ളതും ആയ എല്ലാ സംഘവും ചുരുങ്ങിയപക്ഷം അതാതു കൊല്ലത്തിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം പതിവായ സാധാരണ അംഗങ്ങളുടെ സാമാന്യയോഗം കൂടിയതോ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ അവക സാധാരണ സാമാന്യയോഗം ഒന്നിലധികം കൂടുന്നു എങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ യോഗം കൂടിയതോ ആയ ദിവസം തൊട്ടു പതിനാലാം ദിവസം ആ സംഘത്തിൽ അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളുടേയും ഒരു ലിസ്റ്റു ഉണ്ടാക്കുകയും വേണം. ആ ലിസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ അംഗങ്ങളുടേയും പേരുകളും വാസസ്ഥലങ്ങളും ഉദ്യോഗങ്ങളും അവർ ഓരോരുത്തർക്ക് ഇത്ര ഇത്ര ഓഹരികൾ ഉണ്ടെന്നും അതിൽ എഴുതിയിരിക്കേണ്ടതു കൂടാതെ താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതായ ഒരു സംക്ഷേപവും അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുകയും വേണം:—

(a) സംഘത്തിന്റെ മുതൽ സംഖ്യയും അതിലെ ഓഹരികൾ എത്രയായി ഭാഗിച്ചിരിക്കുന്നുവോ ആ എണ്ണവും;

(b) സംഘം ആരംഭം മുതൽ ആ സംക്ഷേപം എഴുതി വെക്കുന്ന തീയതി വരെക്കു കൂടിയ ഓഹരികളുടെ എണ്ണം;

(c) ഓരോരോ ഓഹരികളിന്മേൽ അടപ്പാനാവശ്യപ്പെട്ട തുക,

(d) അതിൽ ആകെ അടച്ചത്ത തുക,

(e) അതിൽ അടയാത്ത ആകെ തുക;

(f) പിഴയായി പിടിച്ചുപോയ ഓഹരികളുടെ ഒട്ടു തുക;

(g) ഒടുവിലത്തെ ലിസ്റ്റു ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ ശേഷം അംഗമായിരുന്നതിൽനിന്നു പിൻവാങ്ങിയ ആളുകളുടെ പേരുകളും വാസസ്ഥലങ്ങളും ഉദ്യോഗങ്ങളും അവർ ഓരോരുത്തർക്കുള്ള ഓഹരികളുടെ എണ്ണവും.

മേൽപ്പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റും സംക്ഷേപവും ആ രജിസ്റ്റർ പുസ്തകത്തിൽ പ്രത്യേകം ഒരു ഭാഗത്തു അടങ്ങിയിരിക്കേണ്ടതും, ഈ വകുപ്പിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പതിനാലാം ദിവസം കഴിഞ്ഞതിൽപിന്നെ ഏഴു ദിവസങ്ങൾക്കകം എഴുതി തീർക്കേണ്ടതും, പൊതു മുതൽ കൂട്ടങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രാർക്കു ഒരു പകർപ്പു ഉടനെ അയക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

സംവത്സരാന്ത സംക്ഷേപത്തിൽ അടങ്ങേണ്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ.

49. സംഘം ഒരു ഓഹരിയവകാശപത്രം കൊടുത്തശേഷം ... വകുപ്പിനാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സംവത്സരാന്ത സംക്ഷേപത്തിൽ താഴെപറയുന്ന വിവരങ്ങളും തുടരേണം; (എന്തെല്ലാമെന്നാൽ):— സംക്ഷേപ തീയതിക്കു ഓഹരിയവകാശപത്രങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓഹരികളുടെയോ മുതലിന്റെയോ ആകെസംഖ്യ; ഒടുവിലത്തെ സംക്ഷേപം ഉണ്ടാക്കിയതിൽ പിന്നെ കൊടുത്തതും മടങ്ങി ഏല്പിച്ചതും ആയ ഓഹരിയവകാശപത്രങ്ങളുടെ ആകെ സംഖ്യ; അതാതു അവകാശപത്രത്തിൽ അടങ്ങിയ ഓഹരികളുടെ എണ്ണവും അല്ലെങ്കിൽ മുതലിന്റെ സംഖ്യ ഇവകളാകുന്നു.

ഒരു ശരിയായ രജിസ്റ്റർ വെക്കാത്ത സംഘത്തിനും മറ്റും ഉള്ള പിഴ.

50 ഈ ആക്ടുപ്രകാരമുള്ളതും ഓഹരികളായി ഭാഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു മുതലുള്ളതും ആയ വല്ല സംഘവും ഇതിന്നുമുമ്പെ പ്രസ്താവിച്ച അംഗങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റും സംക്ഷേപവും റജിസ്ത്രാർക്കു അയക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ ആക്ടിലെ നിബന്ധനകൾപ്രകാരം നടപ്പാൻ വീഴ്ച ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ആവക വീഴ്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരൊ ദിവസത്തേക്കു അമ്പതു ഉറുപ്പികയിൽ അധികമാവാത്ത ഒരു പിഴ കൊടുക്കേണ്ടിവരുന്നതു കൂടാതെ ആ സംഘത്തിലെ ആ വീഴ്ച അറിഞ്ഞുംകൊണ്ടും മനഃപൂർവ്വമായും സമ്മതിക്കുകയൊ അനുവദിക്കുകയൊ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വിചാരിപ്പുകാരനും കാര്യക്കാരനും അതുപോലെയുള്ള ഒരു പിഴ കൊടുക്കേണ്ടിവരുന്നതും ആകുന്നു.

മുതൽ ഒന്നിപ്പിക്കുകയൊ 'സ്റ്റാക്ക്' എന്നകടം മുതൽ ആക്കുകയൊ ചെയ്യുന്നവിവരം സംഘം അറിയിക്കേണം

51. അതിന്റെ മുതൽ തൽക്കാലം ഉള്ള ഓഹരികളുടെ വിലയിൽ അധികം വിലക്കുള്ള ഓഹരികളായി ഒന്നിച്ചു ചേർത്തു ഭാഗിക്കുകയൊ അതിന്റെ മുതലിൽ വല്ല ഭാഗവും സ്റ്റാക്ക് എന്ന പലിശ കൊടുക്കേണ്ടും കടംമുതലാക്കുകയൊ ചെയ്തിരിക്കുന്ന (ഓഹരികളായി ഭാഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു മുതലുള്ള) ഈ ആക്ടുപ്രകാരമായ എല്ലാ സംഘവും അങ്ങിനെ ഒന്നിപ്പിക്കുകയൊ ഭാഗിക്കുകയൊ കടം മുതലാക്കുകയൊ ചെയ്തതിന്റെ പതിനഞ്ചു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അപ്രകാരം ഒന്നിപ്പിക്കുകയൊ ഭാഗിക്കുകയൊ കടംമുതലാക്കുകയൊ ചെയ്ത ഓഹരികളെ കാണിച്ചു ആ വിവരം കൂട്ടമുതൽ സംഘങ്ങൾ വക റജിസ്ത്രാർക്കു അറിവു കൊടുക്കുകയും വേണം.

ഓഹരികളെ കടം മുതലാക്കുന്നതിന്റെ ഫലം

52. ഓഹരികളായി ഭാഗിക്കപ്പെട്ടതും ഒരു മുതലുള്ളതും ഈ ആക്ടുപ്രകാരമായതും ആയ വല്ല സംഘവും അതിന്റെ മുതലിൽ വല്ല ഭാഗവും സ്റ്റാക്ക് എന്ന പലിശ കൊടുക്കേണ്ടും കടം മുതലാക്കുകയും അങ്ങിനെ ആക്കിയ വിവരം റജിസ്ത്രാർക്കു അറിവു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നപക്ഷം ഓഹരികൾക്കുമാത്രം സംബന്ധിക്കുന്നതായ ഈ ആക്ടിലെ എല്ലാ നിബന്ധനകളും കടം മുതലാക്കിയേടത്തോളം മുതലിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംബന്ധിക്കാതെ പോകയും ചെയ്യും. ആ സംഘം വെക്കേണമെന്നു ഇതിനാൽ ആവശ്യപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുടെ റജിസ്റ്റർപുസ്തകത്തിലും റജിസ്ത്രാർക്കു അയക്കേണ്ടുന്ന അംഗങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിലും ഓഹരികളുടെ സംഖ്യയും ഇതിന്നു മുമ്പെ ആവശ്യപ്പെട്ടതായ ഓഹരികൾക്കു സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും കാണിക്കുന്നതിനു പകരമായി ആ ലിസ്റ്റിലുള്ള അംഗമായ ഓരോരുത്തർക്കുള്ള പലിശ കിട്ടേണ്ടുന്ന കടം മുതൽസംഖ്യ ഇത്രഎന്നു കാണിക്കുകയും വേണം.

മുതലേല്പിച്ചുകൊടുക്കുന്ന ട്രസ്റ്റ് എന്ന ഭരമേല്പിക്കൽ രജിസ്റ്ററിൽ ചേർക്കുക.

53. ബാഹ്യാർത്ഥമായൊ അന്തരാർത്ഥമായൊ മറ്റൊ മുതലേല്പിച്ചുകൊടുക്കുന്ന വല്ല ഭരമേല്പിന്റെയും വിവരം യാതൊരു അറിയിപ്പും ഈ ആക്ടുപ്രകാരമുള്ളതും ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ റജിസ്റ്ററാക്കിയതും ആയ സംഘങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ റജിസ്റ്റർപുസ്തകത്തിൽ ചേർക്കേണ്ടതൊ റജിസ്ത്രാർക്കു വാങ്ങുവാൻ പാട്ടുള്ളതൊ അല്ല.

ഓഹരികളുടേയൊ കടംമുതലിന്റെയൊ സാക്ഷ്യലിഖിതം

54 ഒരു സംഘത്തിലെ അംഗമായ വല്ല ആൾക്കും ഉള്ള വല്ല ഓഹരികളൊ പലിശ കിട്ടുവാനുള്ള സ്റ്റാക്ക് എന്ന കടം മുതലൊ കാണിക്കുന്നതായ ആ സംഘത്തിന്റെ പൊതു മുദ്രയിട്ട ഒരു സാക്ഷ്യലിഖിതം അതിൽ കാണിച്ച ഓഹരിക്കൊ ഓഹരികൾക്കൊ കടം മുതലിന്റെ പലിശക്കൊ അംഗമായ ആയാൾക്കുള്ള അവകാശത്തിന്റെ മതിയായ പ്രഥമ ദൃഷ്ടത്തിലുള്ള തെളിവായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

രജിസ്റ്റർ പുസ്തകം നോക്കൽ.

55. സംഘം രജിസ്ത്രാക്കിയ തീയതി മുതൽക്കു ആരംഭിക്കുന്ന അംഗങ്ങളുടെ വിവരം രജിസ്റ്റർ പുസ്തകം ഇതിന്നു വഴിയെ പറയുന്ന ഒരു സംഘത്തിന്റെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കച്ചേരിയിൽ വെക്കുകയും വേണം. നോക്കുവാനായി ഒരു ദിവസത്തിൽ രണ്ടിൽ കുറയാതെ മണിക്കൂറു സമയങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കത്തക്കവണ്ണം സാധാരണ യോഗത്തിങ്കൽ വെച്ചു സംഘക്കാർ കല്പിക്കാവുന്ന ന്യായമായ ക്ലിപ്തങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു കച്ചേരി സമയങ്ങളിൽ ആ പുസ്തകം (ഇതിന്നു വഴിയെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നിർത്തിവെച്ചിട്ടുള്ളപ്പോളൊഴികെ) അംഗമായ യാതൊരാളും ഒന്നും കൊടുക്കാതെയും മറ്റു വല്ലവരും ഒരു ഉറുപ്പികയോ ഒരിക്കൽ നോക്കുവാൻ സംഘക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന അതിൽ കുറഞ്ഞ വല്ല സംഖ്യയോ അടച്ചശേഷമും ചെന്നു നോക്കുകയും ആവാം.

അംഗങ്ങളായവരൊ മറ്റുള്ളവരൊ; പകൎക്കേണ്ടുന്ന നൂറിന്റെ വാക്കുകൾക്കു രണ്ടണ പ്രകാരം കൂലി അടച്ചതിന്റെ ശേഷം ആ രജിസ്റ്റർ പുസ്തകത്തിന്റെയോ അതിലെ വല്ല ഭാഗത്തിന്റെയോ ഇതിന്നു മുമ്പെ പ്രസ്താവിച്ച അംഗങ്ങളുടേയൊ പട്ടികയുടേയൊ സംക്ഷേപത്തിന്റെയോ ഒരു പകൎപ്പു ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യാം.

അങ്ങിനെ നോക്കുവാൻ സമ്മതിപ്പാനൊ പകൎപ്പുകൊടുപ്പാനൊ വിരോധം പറഞ്ഞാൽ ഓരോരിക്കൽ വിരോധം പറയുന്നതിന്നു ആ സംഘം അമ്പതു ഉറുപ്പികയിൽ അധികമാകാത്ത ഒരു പിഴയും അങ്ങിനെ വിരോധം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരൊ ദിവസത്തേക്കു ഇരുപതു ഉറുപ്പികയിൽ അധികമാകാത്ത ഒരു പിഴയും കൂടി കൊടുക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും.

ഒരു വക വിരോധം പറയുന്നതു അറിഞ്ഞുംകൊണ്ടു സമ്മതിക്കുകയൊ അനുവദിക്കുകയൊ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വിചാരിപ്പുകാരും കാൎയ്യക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിഴ കൊടുക്കേണ്ടിവരുന്നതും ആകുന്നു.

മേൽപറഞ്ഞ പിഴകൾ പുറമെ ആ രജിസ്റ്റർ ഉടനെ നോക്കുവാൻ സമ്മതിപ്പാനായിട്ടു ഒരു ഹൈക്കോട്ടിലെ വല്ല ജഡ്ജിയും കല്പനമൂലം നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യാം.

രജിസ്റ്റർ നിർത്തിവെപ്പാനുള്ള അധികാരം.

56. സംഘത്തിന്റെ രജിസ്ത്രാക്കിയ കച്ചേരി ഇരിക്കുന്ന ജില്ലയിൽ പ്രചാരമുള്ള വല്ല വൎത്തമാന പത്രികയിലും തദ്ദേശ സൎക്കാർ ഗസെറ്റിലും പരസ്യം പ്രസിദ്ധമാക്കിയതിന്റെ ശേഷം, ഈ ആക്ട പ്രകാരമുള്ള വല്ല സംഘവും അതാതു കൊല്ലത്തിൽ ഒട്ടുക്കു മുപ്പതു ദിവസങ്ങളിൽ അധികമാകാത്ത വല്ല കാലത്തേക്കൊ കാലങ്ങൾക്കൊ അംഗങ്ങളുടെ രജിസ്റ്ററിൽ ചേൎക്കുന്നതു നിർത്തിവെക്കുകയും ചെയ്യാം.

മുതലും അംഗങ്ങളും ജാസ്തികൂടുന്നതു രജിസ്ത്രാർക്ക അറിവുകൊടുക്കേണം.

57. ഒരു സംഘത്തിന്റെ കടം മുതലാക്കീട്ടുള്ളതൊ അല്ലാത്തതൊ ആയ ഓഹരികളാക്കി ഭാഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു മുതലുള്ള പക്ഷം, രജിസ്ത്രാക്കിയ മുതലിന്നു പുറമെ അതിൽ കൂടുന്ന വല്ല ജാസ്തി വിവരത്തിന്നും, ഒരു സംഘത്തിന്റെ ഓഹരികളായി ഭാഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു മുതലില്ലാത്തപക്ഷം രജിസ്ത്രാക്കിയ എണ്ണത്തിൽ അധികമായി അംഗങ്ങൾ ജാസ്തികൂടുന്ന വിവരത്തിന്നും രജിസ്ത്രാർക്ക അറിവുകൊടുക്കുകയും വേണം. മുതൽ ജാസ്തിയായ കാൎയ്യത്തിൽ ആ ജാസ്തി കൂട്ടുവാനധികാരപ്പെടുത്തിയതായ തീൎപ്പുണ്ടായ തിയ്യതി മുതൽ പതിനഞ്ചു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലും അംഗങ്ങൾ ജാസ്തിയായ കാൎയ്യത്തിൽ ആ ജാസ്തി കൂട്ടുവാൻ തീൎപ്പാക്കയൊ ആ ജാസ്തി കൂട്ടുകയൊ ചെയ്ത സമയം മുതൽ പതിനഞ്ചു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലും ആ അറിയിപ്പു കൊടുക്കേണ്ടതും; ആ മുതലിലൊ അംഗങ്ങളിലൊ ജാസ്തികൂടിയ സംഖ്യ രജിസ്ത്രാർ ഉടനെ എഴുതി വെക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

മേൽപറഞ്ഞ അവധികൾക്കുള്ളിൽ ആ അറിയിപ്പു കൊടുക്കാതെ പോയാൽ അങ്ങിനെ അറിയിപ്പു കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരൊ ദിവസത്തേക്കു ആ വീഴ്ച ചെയ്യുന്ന സംഘക്കാർ നൂറു ഉറുപ്പികയിൽ അധികമാകാത്ത ഒരു പിഴ കൊടുക്കേണ്ടിവരുന്നതു കൂടാതെ ആ വീഴ്ച അറിഞ്ഞുംകൊണ്ടും മനഃപൂൎവമായും സമ്മതിക്കുകയൊ അനുവദിക്കുകയൊ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സംഘവിചാരിപ്പുകാരും കാൎയ്യക്കാരും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു പിഴ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നതും ആകുന്നു.

58. ഈ ആക്ടപ്രകാരമുള്ള വല്ല സംഘത്തിലും വെച്ചിരിക്കുന്ന അംഗങ്ങളുടെ രജിസ്റ്ററിൽ വല്ലവരുടെയും പേർ വഞ്ചനയായിട്ടെങ്കിലും മതിയായ ഹേതു കൂടാതെയെങ്കിലും ചേർക്കുകയൊ ചേർക്കാതിരിക്കുകയൊ ആ സംഘത്തിലെ അംഗമായിരുന്നതിൽ നിന്നു വല്ലവനും പിൻവാങ്ങിക്കളഞ്ഞ വിവരം ആ രജിസ്റ്ററിൽ ചേർപ്പാൻ വീഴ്ച ചെയ്കയൊ അനാവശ്യമായ താമസമുണ്ടാകയൊ ചെയ്താൽ അതുകൊണ്ടു സങ്കടമുള്ള ആളൊ അംഗമൊ അഥവാ ആ സംഘത്തിലെ അംഗമായ വല്ലവനൊ ആ സംഘം തന്നെയൊ ആ സംഘത്തിന്റെ രജിസ്ട്രാക്കിയ കച്ചേരിയുള്ള ജില്ലയിലൊ സ്ഥലത്തൊ അധികാരമുള്ള സിവിലധികാരമുള്ള പ്രധാന കോട്ടിൽ ആ രജിസ്റ്റർ പുസ്തകം വെടിപ്പാക്കുവാനായി കോട്ടിൽ നിന്നു ഒരു കല്പന കിട്ടുവാൻ ഹർജിമൂലം അപേക്ഷിക്കയും ചെയ്യാം. ആ കോട്ട് അപേക്ഷക്കാരൻ ചെലവുകൾ കൊടുപ്പാനായിട്ടൊ അല്ലാതെയൊ കല്പിച്ചു ആ അപേക്ഷ ഉപേക്ഷിക്കുകയെങ്കിലും കാര്യത്തിന്റെ ന്യായത്തെപ്പറ്റി ബോദ്ധ്യമാകുന്ന പക്ഷം ആ രജിസ്റ്റർ പുസ്തകം വെടിപ്പാക്കുവാനായി ഒരു കല്പന കൊടുക്കുകയും ആ അപേക്ഷയെപ്പറ്റിയുള്ള സകല ചെലവുകളും സങ്കടപ്പെട്ട ആൾ അനുഭവിച്ച വല്ല നഷ്ടങ്ങളും ആ സംഘക്കാർ കൊടുപ്പാനായി കല്പിക്കുകയും ചെയ്കയെങ്കിലും ആവാം.

ഈ വകുപ്പുപ്രകാരം നടത്തുന്ന വല്ല വിചാരണയിലും ആ വിചാരണയുടെ കാര്യത്തിൽ കക്ഷിയായ ഒരുവനു തന്റെ പേർ ആ രജിസ്റ്ററിൽ ചേർപ്പാനൊ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്നു എടുത്തുകളവാനൊ ഉള്ള അവകാശത്തെപ്പറ്റിയ വല്ല തർക്കവും, ആ തർക്കം രണ്ടൊ അധികമൊ അംഗങ്ങൾ തമ്മിലൊ അംഗങ്ങളെന്നു പറയുന്നവർ തമ്മിലൊ ഉണ്ടാകുന്നതായാലാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല അംഗങ്ങളും സംഘവും തമ്മിലൊ അംഗങ്ങളെന്നു പറയുന്ന വല്ലവരും സംഘവും തമ്മിലൊ ഉണ്ടാകുന്നതായാലാകട്ടെ സംഘക്കാർ പക്കൽ വീഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും അതുകളെ ആ കോട്ടിൽ നിന്നു തീർപ്പാക്കുകയും ചെയ്യാം. എന്നു മാത്രമല്ല സാധാരണയായിട്ടു ആ കോട്ടിൽ നിന്നു ആ വല്ല വിചാരണ സംഗതിയിലും രജിസ്റ്റർ വെടിപ്പാക്കിപ്പാനായിട്ടു ആവശ്യമായതൊ യുക്തമായതൊ ഉള്ള യാതൊരു തർക്കവും തീർപ്പാക്കാവുന്നതും ആകുന്നു. എന്നാൽ ശാസ്ത്രസംബന്ധമായ വല്ല തർക്കവും ഉണ്ടാകുന്നതായ ഒരു സംഗതിയെപ്പറ്റി വിസ്താരം ചെയ്വാനായി കോട്ടിൽ നിന്നു കല്പിക്കാവുന്നതും സിവിൽ നടപടി നിയമത്താൽ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നപ്രകാരം ഒരു അപ്പീലിലിരിക്കുന്നതും ആകുന്നു.

രജിസ്റ്ററിൽ ശരിയല്ലാതെ ചേർക്കുകയൊ വിട്ടുകളകയൊ ചെയ്താലുള്ള നിവൃത്തി

59. അംഗങ്ങളുടെ വിവരം ഒരു പട്ടിക രജിസ്ട്രാക്കു അയക്കേണമെന്നു ഇതിനാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ രജിസ്റ്റർ പുസ്തകം വെടിപ്പാക്കുവാനായി വല്ല കല്പനയും ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ആ വെടിപ്പാക്കുവാനുള്ള വിവരത്തെ പറ്റി രജിസ്ട്രാക്കു തക്കതായ ഒരു അറിയിപ്പു കൊടുപ്പാൻ കോട്ട് തന്റെ കല്പനമൂലം കല്പിക്കുകയും വേണം.

രജിസ്റ്റർ വെടിപ്പാക്കുവാനുള്ള വിവരം രജിസ്ട്രാക്കു അറിയിപ്പു കൊടുക്കൽ.

60. അംഗങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർപുസ്തകം ഈ ആക്ടിനാൽ ആ പുസ്തകത്തിൽ ചേർപ്പാനായി കല്പിക്കുകയൊ അധികാരപ്പെടുത്തുകയൊ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വല്ല കാര്യങ്ങളുടേയും മതിയായ പ്രഥമദൃഷ്ടി തെളിവായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

രജിസ്റ്റർ തെളിവായിരിക്കും.

അംഗങ്ങളുടെ ബാദ്ധ്യത.

61. ഈ ആക്ട്പ്രകാരം കൂടിയ ഒരു സംഘം അവസാനിപ്പിക്കുന്നപക്ഷം ആ സംഘത്തിൽ തൽക്കാലം ഉള്ളവരും മുമ്പെ ഉണ്ടായിരുന്നവരും ആയ അംഗങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർ ആ സംഘത്തിലെ കടങ്ങളും ബാദ്ധ്യതകളും സംഘം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവുകളും കൊടുപ്പാനും അംശദായകന്മാരുടെ അവകാശങ്ങൾ അവരുടെ ഇടയിൽ തീർത്തു ശരിപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്നു ആവശ്യമായ തുകകൾ കൊടുപ്പാനും മതിയായുള്ള ഒരു സംഖ്യ ആ സംഘത്തിലെ ബാക്കി മുതലുകളിലേക്കായി കൊടുപ്പാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥരായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ അതു താഴെ പറയുന്ന നിശ്ചയങ്ങൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കുകയും വേണം. എന്തെന്നാൽ:—

സംഘത്തിൽ തൽക്കാലം ഉള്ളവരും മുമ്പെ ഉണ്ടായിരുന്നവരും ആയ അംഗങ്ങളുടെ ബാദ്ധ്യത

(a) അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന്നു ആരംഭിക്കുംമുമ്പെ താൻ ഒരു അംഗമായിരുന്നതിൽ നിന്നു പിൻവാങ്ങീട്ടു ഒരു കൊല്ലമൊ അതിലധികമൊ കാലം ആയിരിക്കുന്നു എങ്കൽ മുമ്പെ അംഗമായിരുന്നവരാരും ആ സംഘത്തിന്റെ ബാക്കിമുതലുകളിലേക്കായി അംശംകൊടുപ്പാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥരാകുന്നതല്ല.

(b) അംഗമായിരുന്നതിൽ നിന്നു താൻ പിരിഞ്ഞുവാങ്ങിയതിന്റെ ശേഷമായി ഉണ്ടായ ആ സംഘംവക യാതൊരു കടത്തിന്റെയൊ ബാദ്ധ്യതയുടെയൊ കാര്യത്തിൽ മുമ്പെ അംഗമായിരുന്നവരാരും അംശം കൊടുപ്പാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥരായി വരുന്നതല്ല.

(c) ഈ ആക്ടപ്രകാരം തങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അംശങ്ങൾ കൊടുത്തു തീർപ്പാൻ തൽക്കാലം ഉള്ള അംഗങ്ങൾക്കു കഴികയില്ലെന്നു കോർട്ടിലേക്കു കാണപ്പെടുന്നു എങ്കിലല്ലാതെ മുമ്പെ അംഗമായിരുന്നവരാരും ആ സംഘത്തിലെ ബാക്കി മുതലിലേക്കായി അംശം കൊടുപ്പാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥരായി വരുന്നതല്ല.

(d) ഓഹരികളാൽ ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഘത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തൽക്കാലം ഉള്ളതൊ മുമ്പെ ഉണ്ടായിരുന്നതൊ ആയ ഒരു അംഗമായി താൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനായിരിക്കുന്ന ഓഹരികളിൽ, അടയാതെ വല്ല സംഖ്യയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയിൽ അധികമായ അംശം കൊടുപ്പാൻ അംഗമായ യാതൊരുവനോടും ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതും അല്ല:

(e) ഉത്തരവാദത്തെ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഘത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംഘം കൂടിയതിനുള്ള യാദാസ്തിൽ തന്റെ പേർക്കു ഭരമേറ്റതായി ചേർത്തിരിക്കുന്ന സംഖ്യയിൽ അധികമായ അംശം കൊടുപ്പാൻ അംഗമായ യാതൊരുവനോടും ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതും അല്ല:

(f) വല്ല രക്ഷാഭോഗ ഉടമ്പടിയാലൊ മറ്റു കരാറിലൊ അംഗങ്ങളായ ഓരോരുത്തരുടെ ബാദ്ധ്യത ഇത്രത്തോളമെന്നു ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയിരിക്കയൊ ആ ഉടമ്പടിയുടെയൊ കരാറിന്റെയൊ കാര്യത്തിൽ സംഘത്തിന്റെ മുതലുകൾകൊണ്ടുമാത്രം ചുമതല വഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നു ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കയൊ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഉടമ്പടിയിലൊ കരാറിലൊ ഉള്ള വല്ല നിബന്ധനയും ഈ ആക്ടിലെ യാതൊന്നുകൊണ്ടും ദുർബ്ബലപ്പെടുകയും ഇല്ല:

(g) സംഘത്തിൽ ഒരു അംഗമായനിമിത്തം ലാഭവീതങ്ങളായൊ ലാഭാംശമായൊ മറ്റൊ ആ സംഘത്തിലെ വല്ല അംഗത്തിന്നും ചെല്ലേണ്ടുന്ന യാതൊരു സംഖ്യയും ആ അംഗവും ആ സംഘത്തിലെ ഒരു അംഗമല്ലാത്ത മറ്റു വല്ല കടക്കാരനും തമ്മിൽ വാദമാകുന്ന സംഗതിയിൽ ആ സംഘത്തിൽനിന്നു ആ അംഗത്തിന്നു അടയേണ്ടുന്ന ഒരു കടമായി വിചാരിക്കേണ്ടതും അല്ല. എന്നാൽ ആ വക വല്ല സംഖ്യയും അംശദായകന്മാർ തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒടുവിൽ അവകാശങ്ങൾ തീർത്തു ശരിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കണക്കിലെടുക്കാവുന്നതും ആകുന്നു.

വിവരണം 1.—മുമ്പു അംഗങ്ങളായിരുന്നവരുടെ ബാദ്ധ്യത: സംഘത്തിലെ പൊതുമുതലിലേക്കു അംശദായകം ചെയ്വാൻ ഉള്ള ഒരു ബാദ്ധ്യതയാകുന്നു. ആ മുതലുകളിന്മേൽ മറ്റു പുറം കടക്കാർക്കു (തങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ എത്രസമയത്തു കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നാലും വേണ്ടതില്ല) തുല്യ അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടു.

വിവരണം 2.—പിരിഞ്ഞുപോയ ഒരു അംഗം ബാദ്ധ്യതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കടങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നതിൽ, സംഘം അവസാനിപ്പിച്ചപ്രകാരം ആ കടങ്ങളിന്മേൽ അടക്കേണ്ടുന്ന എല്ലാ ലാഭാംശങ്ങളും കഴിക്കണം.

ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തീട്ടില്ലാത്ത വിചാരിപ്പുകാരന്റെ ബാദ്ധ്യത.

62. ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തീട്ടുള്ള ഒരു സംഘം പിരിയുന്നപക്ഷത്തിൽ ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തീട്ടില്ലാത്ത വല്ല വിചാരിപ്പുകാരനോടൊ കാര്യസ്ഥന്മാരോടൊ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടുന്ന അംശദായകങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതിന്നു മുമ്പെയുള്ള വകുപ്പിൽ താഴെ പറയുന്ന ഭേദങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു:—

(a) ഇതിൽ വഴിയെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു, കഴിഞ്ഞകാലത്തേയോ നടക്കുന്നകാലത്തേയോ, ആ വക വല്ല വിചാരിപ്പുകാരനാകട്ടെ കാര്യസ്ഥനാകട്ടെ ഒരു സാധാരണ അംഗമായി അംശദായകം ചെയ്യാൻ തനിക്കു വല്ല ബാദ്ധ്യതയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുപുറമെ, സംഘത്തിന്റെ ആ പിരിച്ചുൽ ആരംഭിച്ചതിയതിക്കു താൻ ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സംഘത്തിലെ ഒരു അംഗമായിരുന്നാൽ ഏതുപ്രകാരമൊ അപ്രകാരം അംശദായകം ചെയ്യേണ്ടിവരും:

(b) പിരിച്ചുൽ ആരംഭിച്ചതിയതിക്കു മുമ്പെ ഒരു കൊല്ലത്തേക്കൊ അതിൽ അധികം കാലത്തേക്കൊ തന്റെ ഉദ്യോഗം വിട്ടിരുന്നിരിക്കുന്ന മുമ്പത്തെ വല്ല വിചാരിപ്പുകാരനോടൊ കാര്യസ്ഥനോടൊ ആവശ്യപ്പെടുന്ന യാതൊരു അംശദായകവും സംഘത്തിലെ ഒരു സാധാരണ അംഗമായി അയാൾ അംശദായകം ചെയ്യേണ്ടുന്ന സംഖ്യ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കവിയരുതു:

(c) താൻ ഉദ്യോഗം വിട്ടതിന്റെ ശേഷമായി സംഘത്തിലേക്കുണ്ടായ വല്ല കടത്തിന്റെയൊ ബാദ്ധ്യതയുടെയൊ കാര്യത്തിൽ മുമ്പത്തെ വല്ല വിചാരിപ്പുകാരനോടൊ കാര്യസ്ഥനോടൊ ആവശ്യപ്പെടുന്ന യാതൊരു അംശദായകവും സംഘത്തിലെ ഒരു സാധാരണ അംഗമായി അവൻ അംശദായകം ചെയ്യേണ്ടുന്ന സംഖ്യ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കവിയരുതു:

(d) സംഘത്തിലെ ചട്ടങ്ങളിൽ അടങ്ങിയ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു, വല്ല വിചാരിപ്പുകാരനോടൊ കാര്യസ്ഥനോടൊ ആവശ്യപ്പെടുന്ന യാതൊരു അംശദായകവും ഒരു സാധാരണ അംഗമായി താൻ നടക്കേണ്ടുന്ന സംഖ്യ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കവിയരുതു എന്നാൽ, സംഘത്തിലെ കടങ്ങളും ബാദ്ധ്യതകളും തീർപ്പാനും സംഘം അവസാനിപ്പിപ്പാനുള്ള ചെലവുകളും മററും ചെയ്യാനും വേണ്ടി അങ്ങിനെ കവിഞ്ഞ അംശദായകം ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതായി കോടതി വിചാരിക്കുന്നപക്ഷം, അതു ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യാം.

3-ാം ഭാഗം.

ഈ ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള സംഘങ്ങളും സമൂഹങ്ങളും നടത്തലും വിചാരിക്കലും.
കടം കിട്ടാനുള്ളവരുടെ രക്ഷക്കുള്ള നിബന്ധനകൾ.

സംഘത്തിന്റെ റജിസ്റ്റരാക്കിയ കച്ചേരി

63. ഈ ആക്ട്പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ സംഘത്തിനും എല്ലാ എഴുത്തുകളും അറിയിപ്പുകളും അയക്കാവുന്നതായ ഒരു റെജിസ്റ്റരാക്കിയ കച്ചേരി ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം. ഈ ആക്ട്പ്രകാരമുള്ള വല്ല സംഘവും ആവക ഒരു കച്ചേരി കൂടാതെ വ്യാപാരം നടത്തുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങിനെ വ്യാപാരം നടത്തുന്ന ഓരൊ ദിവസത്തേക്കു ആ സംഘം അമ്പതു ഉറുപ്പികയിലധികമാകാത്ത ഒരു പിഴ കൊടുക്കേണ്ടിവരികയും ചെയ്യും.

റജിസ്റ്റരാക്കിയ കച്ചേരി ഇന്നസ്ഥലത്തെന്ന വിവരം അറിയിപ്പു

64. ആ റജിസ്റ്റരാക്കിയ കച്ചേരി ഇന്നസ്ഥലത്തെന്നുള്ള വിവരവും അതു മാറുന്ന വിവരവും റജിസ്ട്രാറെ അറിയിക്കുകയും അദ്ദേഹം അതു കുറിച്ചുവെക്കുകയും വേണം. ആ അറിയിപ്പു കൊടുക്കുന്നതുവരെക്കും ആ സംഘം റജിസ്റ്റരാക്കിയ ഒരു കച്ചേരി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിനെപ്പററി ഈ ആക്ടിലുള്ള നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചു നടന്നപ്രകാരം വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ഇല്ല.

ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ സംഘം പേർ പ്രസിദ്ധമാക്കൽ

65. ഓഹരികളിലെ ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയതൊ ഉത്തരവാദം ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയതൊ ആയ ഈ ആക്ട്പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ സംഘവും ആ സംഘത്തിലെ പണികൾ നടത്തിവരുന്ന അതാതു കച്ചേരിയുടെയൊ സ്ഥലത്തിന്റെയൊ പുറത്തു എല്ലാവരും കാണത്തക്കവണ്ണം നല്ലവണ്ണം തിരിയത്തക്കതായ അക്ഷരങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷുഭാഷയിലും ഒരു ഹൈക്കോട്ടിന്റെ ആദ്യന്യായ സാധാരണ സിവിലധികാര അതിർത്തികൾക്കു പുറത്തുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തിലാകുന്നു റജിസ്റ്റരാക്കിയ കച്ചേരി എങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്തിൽ നടപ്പുള്ള ഒരു നാട്ടുഭാഷയിലും ആ സംഘ

ത്തിന്റെ പേർ എഴുതുകയൊ പതിക്കുകയൊ ചെയ്യുകയും, എഴുതിയൊ പതിച്ചൊ വെക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതു കൂടാതെ ആ സംഘത്തിന്റെ മുദ്രയിന്മേൽ ആ പേർ ആ ഭാഷയിലൊ ഭാഷകളിലൊ തിരിയത്തക്കവണ്ണം കൊത്തിക്കുകയും ആ സംഘം വക എല്ലാ അറിയിപ്പുകളിലും പരസ്യങ്ങളിലും മറ്റു അതിന്റെ കച്ചേരിവകയായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാററിലും ആ സംഘമൊ അതിന്റെ പേൎക്കൊ ഒപ്പിട്ടതായി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ മാററു പത്രങ്ങളിലും ഉണ്ടികകളിലും വാഗ്ദത്തപത്രങ്ങളിലും എണ്ടോർസ എന്ന പുറത്തെഴുത്തുകളിലും പണമൊ ചരക്കുകളൊ കൊടുപ്പാൻ പറയുന്നതായ ചെക്ക് എന്ന പത്രങ്ങളിലും ആജ്ഞാപത്രങ്ങളിലും ആ സംഘത്തിന്റെ ചരക്ക കെട്ടിന്റെ കണക്കുകളിലും ഇൻവായ്സ് എന്ന കേവുകൂലി പട്ടികകളിലും രസീതുകളിലും പണം കൊടുപ്പാനുള്ള ലെററർസാഫ് ക്രെഡിററ് എന്ന പത്രങ്ങളിലും ആ സംഘത്തിന്റെ പേർ തിരിയത്തക്ക അക്ഷരങ്ങളിൽ ആ ഭാഷയിലൊ ഭാഷകളിലൊ ഉണ്ടായിരിക്കയും വേണം.

പേർ പ്രസിദ്ധമാക്കാഞ്ഞാലുള്ള പിഴ.

66. ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ ഈ ആക്ടപ്രകാരമുള്ള വല്ല സംഘവും ഈ ആക്ടിൽ കല്പിച്ചിരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്തിൽ അതിന്റെ പേർ എഴുതുകയൊ പതിക്കുകയൊ ചെയ്യുകയും എഴുതിയൊ പതിച്ചൊ വെക്കുകയൊ ചെയ്യാത്തപക്ഷം ആ സംഘം അതിന്റെ പേർ അങ്ങിനെ എഴുതാതെയൊ പതിക്കാതെയൊ ഇരിക്കുന്നതിന്നും ആ പേർ അങ്ങിനെ എഴുതിയൊ പതിച്ചൊ വെക്കാതെയിരിക്കുന്ന ഓരൊ ദിവസത്തേക്കും അമ്പതു ഉറുപ്പികയിൽ അധികമാകാത്ത ഒരു പിഴ കൊടുക്കേണ്ടിവരികയും ചെയ്യും.

ഈ വീഴ്ച ചെയ്വാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും മനഃപൂർവ്വമായും അനുവദിക്കുകയൊ സമ്മതിക്കുകയൊ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സംഘവിചാരിപ്പുകാരും കാര്യക്കാരും അതുപോലെയുള്ള ഒരു പിഴക്കു തന്നെ ഉൾപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

ആ സംഘത്തിലെ വല്ല വിചാരിപ്പുകാരനൊ കാര്യക്കാരനൊ ഉദ്യോഗസ്ഥനൊ എങ്കിലും ആ സംഘത്തിന്റെ പേൎക്ക മററു വല്ല ആളെങ്കിലും മുമ്പറഞ്ഞപ്രകാരം പേർ കൊത്തിട്ടില്ലാത്തതായ ആ സംഘത്തിന്റെ ഒരു മുദ്ര എന്നു ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായ വല്ല മുദ്രയും ഉപയോഗിക്കയാകട്ടെ ഉപയോഗിപ്പാൻ അനുവദിക്കുകയാകട്ടെ ചെയ്കയൊ, മുമ്പറഞ്ഞപ്രകാരം അതിന്റെ പേർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതായ ആ സംഘം വക വല്ല അറിയിപ്പൊ പരസ്യമൊ അതിന്റെ കച്ചേരിവകയായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന മററു വല്ലതുമൊ അയക്കുകയൊ അയപ്പാൻ സമ്മതിക്കുകയൊ ചെയ്കയാകട്ടെ വല്ല മാററുപത്രമൊ ഉണ്ടികയൊ വാഗ്ദത്തപത്രമൊ എണ്ടോർസ്മെന്റൊ ചെക്കൊ എങ്കിലും പണമൊ ചരക്കുകളൊ കൊടുപ്പാൻ പറയുന്ന ആജ്ഞാപത്രമെങ്കിലും ആ സംഘത്തിന്റെ പേൎക്ക ഒപ്പിടുകയൊ ഒപ്പിടുവാനായി സമ്മതിക്കുകയൊ ചെയ്കയാകട്ടെ ആ സംഘത്തിന്റെ ചരക്ക കെട്ട കണക്കുകളൊ ചരക്കിന്റെ കേവുകൂലി പട്ടികയൊ രസീതൊ ലെട്ടർ ആഫ് ക്രെഡിററ് എന്ന പത്രമൊ അയക്കുകയൊ അയപ്പാൻ സമ്മതിക്കുകയൊ ചെയ്കയാകട്ടെ ചെയ്താൽ ആയാൾ ആയിരം ഉറുപ്പിക പിഴ കൊടുക്കേണ്ടിവരുന്നതു കൂടാതെ ആവക മാററുപത്രത്തിലെയൊ ഉണ്ടികയിലെയൊ വാഗ്ദത്ത പത്രത്തിലെയൊ ചെക്കിലെയൊ പണത്തിന്നൊ ചരക്കിന്നൊ ഉള്ള ആജ്ഞാപത്രത്തിലെയൊ സംഖ്യ ആ സംഘം ക്രമപ്രകാരം കൊടുക്കാത്തപക്ഷം, ആ വക പത്രം കയ്യൊപ്പുള്ളയാൾക്ക ആ വിചാരിപ്പുകാരനൊ കാര്യക്കാരനൊ ഉദ്യോഗസ്ഥനൊ താൻ തന്നെ ആ സംഖ്യക്ക ഉത്തരവാദം ചെയ്യേണ്ടിവരികയും ചെയ്യും.

കരാറുകൾ.

കരാറുകൾ എങ്ങിനെ ചെയ്യാം.

67. ഈ ആക്ടപ്രകാരം യാതൊരു സംഘത്തിന്റെയും പേൎക്കുള്ള കരാറുകൾ താഴെ പറയും പ്രകാരം ചെയ്യുകയും ആവാം– എങ്ങിനെ എന്നാൽ:—.

(1) സംഘത്തിലൊ മറ്റൊ അല്ലാതെയുള്ള ആളുകൾ തമ്മിൽ ചെയ്തിരുന്നാൽ ശാസ്ത്രപ്രകാരം രേഖാമൂലമായിരിക്കേണ്ടതും ഇംഗ്ലീഷ ശാസ്ത്രപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതായിരുന്നാൽ –

വെച്ചിരിക്കേണ്ടതും ആയ വല്ല കരാറും ആ സംഘത്തിന്റെ പേക്ക് ആ സംഘംവക പൊതു മുദ്രവെച്ച രേഖാമൂലമായി ചെയ്യാവുന്നതും ആ കരാറു അപ്രകാരംതന്നെ രേഖാമൂലമായി മുദ്ര വെച്ച ഭേദം വരുത്തുകയോ റദ്ദാക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതും ആകുന്നു.

(b) ഒരു സംഘത്തിലൊ മറ്റൊ അല്ലാതെയുള്ള ആളുകൾ തമ്മിൽ ചെയ്യുന്നപക്ഷം രേഖാമൂലമായും അതുപ്രകാരം നടക്കേണ്ടുന്ന ആളുകൾ കയ്യൊപ്പിട്ടും ഇരിക്കണമെന്നു ന്യായ നിബന്ധനയാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായ യാതൊരു കരാറും ആ സംഘത്തിന്റെ വ്യക്തമായൊ അവ്യക്തമായൊ ഉള്ള സമ്മതപ്രകാരം നടക്കുന്ന വല്ല ആളുടേയും കയ്യൊപ്പോടുകൂടിയ രേഖാമൂലം ആ സംഘത്തിന്റെ പേരിൽ ചെയ്യാവുന്നതും. ആ കരാർ അപ്രകാരം തന്നെയുള്ള രേഖാമൂലം ഭേദം വരുത്തുകയൊ റദ്ദാക്കുകയൊ ചെയ്യാവുന്നതും ആകുന്നു:

(c) ഒരു സംഘത്തിലൊ മറ്റൊ അല്ലാത്ത ആളുകൾ തമ്മിൽ ചെയ്തപക്ഷം ആയതു രേഖാമൂലം അല്ലാതെ വാക്കമൂലമായി ചെയ്തതായിരുന്നാലും ശാസ്ത്രപ്രകാരം സാധുവായിരിക്കുന്ന യാതൊരു കരാറും ആ സംഘത്തിന്റെ വ്യക്തമായൊ അവ്യക്തമായൊ ഉള്ള സമ്മതപ്രകാരം നടക്കുന്ന യാതൊരാളും ആ സംഘത്തിന്റെ പേക്ക് വാക്കാലെ ചെയ്കയും, ആ കരാർ അപ്രകാരംതന്നെ വാക്കാലെ ഭേദം വരുത്തുകയൊ റദ്ദാക്കുകയൊ ചെയ്കയും ആവാം, ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കരാറുകളും ശാസ്ത്രത്താൽ ഫലത്തോടു കൂടിയിരിക്കുകയും ആ സംഘക്കാരെയും അവരുടെ പിൻതുടച്ചക്കാരേയും ആ കരാറുകളിലെ മറ്റെല്ലാ കക്ഷികളേയും അവരുടെ അവകാശികളേയും മരണപത്രം നടത്തുന്നവരേയും സ്വത്തുവിചാരകന്മാരേയും ബാദ്ധ്യസ്ഥരാക്കുകയും ചെയ്യും.

64\. ഈ ആക്ടപ്രകാരം ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ സംഘവും ആ സംഘത്തിന്റെ വസ്തുവിനു വെവ്വേറെ സംബന്ധിക്കുന്നതായ എല്ലാ പണയങ്ങളുടെയും കുടിക്കടങ്ങളുടെയും വിവരം ചേപ്പാൻ ഒരു രെജിസ്തർ പുസ്തകം വെക്കുകയും ആവക പുസ്തകത്തിൽ പണയം വെച്ചതൊ കുടിക്കടം എടുത്തതൊ ആയ ഓരോരൊ സംഗതിയിൽ ആവക വസ്തുവിന്റെ ചുരുക്കമായ ഒരു വിവരവും കുടിക്കടം ഉണ്ടാക്കിയ സംഖ്യയും പണയക്കാരുടെയൊ ആ കടം കിട്ടേണ്ടവരുടെയൊ പേരുകളും ചേക്കുകയും വേണം.

പണയവിവരം പുസ്തകം.

ഈ പറഞ്ഞപ്രകാരം ചേക്കാതെ ആ സംഘത്തിലെ വല്ല വസ്തുവും പണയം വെക്കുകയൊ അതിന്മേൽ കുടിക്കടം വാങ്ങുകയൊ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങിനെ ചേക്കാതെയിരിപ്പാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും മനഃപൂവ്വമായും സമ്മതിക്കുകയൊ അനുവദിക്കുകയൊ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സംഘവിചാരിപ്പുകാരനും കാര്യക്കാരനും മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥനും അഞ്ഞൂറുറുപ്പികയിൽ അധികമാകാത്ത ഒരു പിഴ കൊടുക്കേണ്ടിവരുന്നതും ആകുന്നു.

ഈ വകുപ്പിനാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പണയവിവരം പുസ്തകം സംഘത്തിലെ യാതൊരു കടം കിട്ടേണ്ടവനൊ അംഗമൊ ന്യായമായ എല്ലാ സമയങ്ങളിലും നോക്കാവുന്നതാകുന്നു. അങ്ങിനെ നോക്കുവാൻ അനുവദിക്കാതിരുന്നാൽ, സംഘത്തിലെ അങ്ങിനെ അനുവദിപ്പാൻ തടസ്ഥം പറയുന്ന യാതൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും, അങ്ങിനെ തടസ്ഥം പറവാൻ സമ്മതിക്കുകയൊ അറിഞ്ഞുംകൊണ്ടും മനഃപൂവ്വമായും അനുവദിക്കുകയൊ ചെയ്യുന്ന ആ സംഘത്തിലെ എല്ലാ വിചാരിപ്പുകാരനും കാര്യക്കാരനും അൻപതുറുപ്പികയിൽ കവിയാത്ത ഒരു പിഴ അടക്കേണ്ടിവരുന്നതുകൂടാതെ അങ്ങിനെ തടസ്ഥം പറഞ്ഞുംകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ദിവസത്തേക്കു ഇരുപതിൽ ഉറുപ്പികയിൽ കവിയാത്ത ഒരു പിഴ കൂടി അവർ അടക്കേണ്ടിവരികയും ചെയ്യും.

ഹൈക്കോട്ടോ ആ കോട്ടിലെ വല്ല ജഡ്ജിയൊ ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെട്ട ഒരു സംഘത്തിന്മേൽ ഈ വകുപ്പിനാൽ ചുമത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി കല്പനമൂലം ചെയ്യിക്കാവുന്നതും മേൽ പറഞ്ഞ പിഴക്കു പുറമെ ആ പുസ്തകം ഉടനെ കാട്ടിക്കൊടുപ്പാൻ കല്പിക്കാവുന്നതും ആകുന്നു.

വിവരണം:—ഒരു പണയത്തേയൊ കടത്തേയൊ ഈ വകുപ്പുപ്രകാരം രെജിസ്തർചെയ്യാനുള്ള വീഴ്ച ആയതിനെ അസാധുവാക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, സംഘത്തിലെ മുതലിന്നു

പ്രത്യേകമായി തട്ടുന്നതും അങ്ങിനെ രെജിസ്തർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതുംആയ ഒരു പണയത്തെയൊ കടത്തേയൊ സംഘത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ആ നിലയിൽ ഉപകരിപ്പിച്ചുകൂടാ.

പട്ടികയിൽചേൎത്തിരിക്കുന്ന വിവരം കണക്ക ചില സംഘങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണം.

69. ഈ ആക്ടപ്രകാരം ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെട്ട എല്ലാ പണകച്ചവടസംഘവും ൧൦ം ആക്ടപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ രക്ഷാദ്യോഗസംഘവും അന്യോന്യ സൂക്ഷത്തിന്നായിട്ടൊ ദരിദ്രനിവാരണാൎത്ഥം ശേഖരിക്കുകയൊ മറ്റൊ ചെയ്യുന്നതായി ൧൦ം ആക്ടപ്രകാരമുള്ള യോഗക്കാരും അവർ വ്യാപാരം തുടങ്ങുംമുമ്പേയും അവർ വ്യാപാരം നടത്തുന്ന ഓരോ കൊല്ലത്തിൽ ഫെബ്രുവരിമാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ തിങ്കളാഴ്ചയും ആഗസ്തമാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ തിങ്കളാഴ്ചയും ഇതിനോടുകൂടിയുള്ള ആദ്യത്തെ പട്ടികയിലെ "ഡി" എന്ന അടയാളമിട്ട മാതിരിയിലൊ അവസ്ഥകളാൽ പാട്ടുള്ളേടത്തോളം അതിന്നടുത്ത വിധത്തിലൊ ഒരു കണക്കുണ്ടാക്കുകയും; ആ കണക്കിന്റെ ഒരു പകൎപ്പ് ആ സംഘത്തിലെ രെജിസ്തരാക്കിയ കച്ചേരിയിലും ആ സംഘംവക വ്യാപാരം നടത്തുന്ന അതിന്റെ ശാഖകളായ ഓരോരൊ കച്ചേരികളിലും സ്ഥലത്തും എല്ലാവരും കാണുന്ന സ്ഥലത്തു പതിക്കുകയും വേണം.

ഈ വകുപ്പിലെ നിബന്ധനകൾപ്രകാരം അനുസരിച്ചു നടപ്പാൻ വീഴ്ചചെയ്താൽ ആ വീഴ്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ദിവസത്തെക്കു ആ സംഘം അമ്പതു ഉറുപ്പികയിൽ അധികമാകാത്ത ഒരു പിഴ കൊടുക്കേണ്ടിവരുന്നതുകൂടാതെ ആ സംഘത്തിലെ യാതൊരു വിചാരിപ്പുകാരനൊ കാൎയ്യക്കാരനൊ ആ വീഴ്ച അറിഞ്ഞുംകൊണ്ടും മനഃപൂൎവ്വമായും അനുവദിക്കുകയൊ സമ്മതിക്കുകയൊ ചെയ്താൽ ആയവൻ അതുപോലെതന്നെയുള്ള ഒരു പിഴ കൊടുക്കേണ്ടിവരികയും ചെയ്യും.

ഈ വകുപ്പിൽ പറഞ്ഞ വല്ല സംഘത്തിലേയും അംഗങ്ങളായ എല്ലാവരും ആ സംഘത്തിലെ എല്ലാ കടക്കാരും എട്ടണയിൽ അധികമാകാത്ത ഒരു സംഖ്യ അടച്ചാൽ ആ കണക്കിന്റെ ഒരു പകൎപ്പ് കിട്ടുവാൻ അൎഹതയുള്ളവരാകയും ചെയ്യും.

വിചാരിപ്പുകാരുടെ വിവരം പട്ടിക രജിസ്ത്രാൎക്ക അയക്കേണം.

70. ഓഹരികളായി ഭാഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു മുതല ഇല്ലാത്ത ൧൦ം ആക്ടപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ സംഘവും ആ സംഘത്തിലെ എല്ലാ വിചാരിപ്പുകാരുടെയും കാൎയ്യക്കാരുടെയും പേരുകളും വാസസ്ഥലങ്ങളും ഉദ്യോഗങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായ ഒരു പട്ടിക ആ സംഘത്തിന്റെതായി രെജിസ്തരാക്കിയ കച്ചേരിയിൽ വെക്കുകയും ആ പട്ടികയുടെ ഒരു പകൎപ്പ് കൂട്ടുമുതൽ സംഘങ്ങൾവക രെജിസ്ത്രാൎക്ക അയക്കുകയും ആവക വിചാരിപ്പുകാരൊ കാൎയ്യക്കാരൊ വല്ലവരും മാറുന്നതു അതാതുസമയം ആ രെജിസ്ത്രാൎക്ക അറിവുകൊടുക്കുകയും വേണം.

വിചാരിപ്പുകാരുടെ വിവരംപട്ടിക വെക്കാത്ത സംഘത്തിന്നുള്ള പിഴ.

71. ഓഹരികളായി ഭാഗിക്കപ്പെട്ട മുതലില്ലാത്ത ൧൦ം ആക്ടപ്രകാരമുള്ള വല്ല സംഘവും അതിലെ വിചാരിപ്പുകാരുടെയും കാൎയ്യക്കാരുടെയും വിവരം ഒരു പട്ടിക വെപ്പാനൊ മുൻപറഞ്ഞ നിയമങ്ങൾപ്രകാരം ആ രെജിസ്ത്രാൎക്ക ഒരു പകൎപ്പയപ്പാനൊ വിചാരിപ്പുകാരൊ കാൎയ്യക്കാരൊ വല്ലവരും മാറുന്ന വിവരം ആ രെജിസ്ത്രാൎക്ക അറിവുകൊടുപ്പാനൊ വീഴ്ചചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ, ആ വീഴ്ചചെയ്യുന്ന സംഘക്കാർ ആ വീഴ്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരൊ ദിവസത്തേക്കു നൂറു ഉറുപ്പികയിൽ അധികമാകാത്ത ഒരു പിഴ കൊടുക്കേണ്ടിവരുന്നതുകൂടാതെ ആ വീഴ്ച അറിഞ്ഞുംകൊണ്ടും മനഃപൂൎവ്വമായും അനുവദിക്കുകയൊ സമ്മതിക്കുകയൊ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വിചാരിപ്പുകാരനും കാൎയ്യക്കാരനും അതുപോലെതന്നെയുള്ള ഒരു പിഴ കൊടുക്കേണ്ടിവരികയും ചെയ്യും.

വാഗ്ദത്തപത്രങ്ങളും മാറ്റപത്രങ്ങളും ഉണ്ടികകളും.

72. ഒരു വാഗ്ദത്തപത്രവും (ബിൽ ആഫ് എക്സ്ചെഞ്ച) എന്ന മാറ്റുപത്രവും ഉണ്ടികയും ൧൦ം ആക്ടപ്രകാരമുള്ള വല്ല സംഘത്തിന്റെയും അനുവാദപ്രകാരം നടക്കുന്ന വല്ലവരും ആ സംഘത്തിന്റെപേരിൽ ഉണ്ടാക്കുകയൊ എഴുതുകയൊ കയ്യൊപ്പിടുകയൊ പുറത്തെഴുതുകയൊ ചെയ്യുകയാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഘത്തിന്റെ അനുവാദപ്രകാരം നടക്കുന്ന യാതൊരാളും ആ സംഘത്തിലെയൊ ആ സംഘത്തിന്റെ പേൎക്കൊ ആ സംഘംവകക്കൊ ഉണ്ടാക്കുകയൊ

എഴുതുകയൊ കയ്യൊപ്പിടുകയൊ പുറത്തെഴുതുകയൊ ചെയ്യുകയാകട്ടെ ചെയ്താൽ ആയതു ആ സംഘത്തിന്റെ പേർക്കായി ഉണ്ടാക്കുകയൊ എഴുതുകയൊ കയ്യൊപ്പിടുകയൊ പുറത്തെഴുതുകയൊ ചെയ്തപ്രകാരം വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

ഏഴുപേരിൽ കുറഞ്ഞ അംഗങ്ങളുമായി വ്യാപാരം നടത്തുന്നതിനുള്ള വിരോധം

73. ഈ ആക്ട പ്രകാരമുള്ള വല്ല സംഘവും അതിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഏഴിൽ കുറഞ്ഞതായി വന്നാൽ എണ്ണം അങ്ങിനെ കുറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ ശേഷം ആറുമാസ കാലത്തേക്ക വ്യാപാരം നടത്തുന്നു എങ്കിൽ ആ ആറുമാസ കാലം കഴിഞ്ഞതിന പിന്നെ ആ സംഘം അപ്രകാരം വ്യാപാരം നടത്തുന്ന സമയത്തിങ്കൽ ഒരു അംഗമായിരിക്കയും ഏഴിൽ കുറഞ്ഞ അംഗങ്ങളെക്കൊണ്ടു ആ സംഘം മേൽപ്രകാരം വ്യാപാരം നടത്തുന്നു എന്നുള്ള അവസ്ഥ അറിഞ്ഞിരിക്കയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവനും ആ സമയത്തിൽ ഉണ്ടായ ആ സംഘംവക എല്ലാ കടങ്ങളും വീട്ടുവാൻ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ബാദ്ധ്യസ്ഥനായി വരുന്നതു കൂടാതെ മറ്റുവല്ല അംഗത്തെയും അന്യായത്തിൽ ചേർക്കാതെ തന്നെ അയാളുടെ മേൽ ആ കടം മുഴുവനും വേണ്ടി വ്യവഹരിക്കപ്പെടാവുന്നതും ആകുന്നു.

അംഗങ്ങളുടെ രക്ഷക്കുള്ള നിബന്ധനകൾ.

അംഗങ്ങളുടെ സാമാന്യ യോഗം

74. ഈ ആക്ട പ്രകാരമുള്ള ഓരോരൊ സംഘത്തിന്റെ അംഗങ്ങളുടെ സാമാന്യ യോഗം അതാതുകൊല്ലം ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം ഒരിക്കലെങ്കിലും കൂടുകയും വേണം.

മുതൽനിലവു കണക്ക പത്രം.

ഒരു മുതൽനിലവു കണക്ക പത്രം തയ്യാറാക്കി സംഘം രജിസ്തർചെയ്തതിന പിന്നെ പന്ത്രണ്ടു മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആയതു കൂട്ടുതൽ സംഘങ്ങൾ വക രജിസ്ത്രാരുടെ വശം ഫയൽചെയ്തു വെക്കുകയും വേണം. കണക്കപത്രം ഫയലാക്കിയ മുതൽ ഉടനെ മുമ്പേത്തെ പന്ത്രണ്ടു മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പിന്നെ കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അങ്ങിനെ ചെയ്യണം. ആ കണക്ക പത്രത്തിൽ ഇതിനോടു കൂടിയുള്ള ഒന്നാം പട്ടികയിലെ എ എന്ന പട്ടികയോടു ചേർന്ന മാതിരിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മട്ടുകൾപ്രകാരം, യഥാക്രമപ്പെടുത്തിയൊ അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥകളാൽ പാടുള്ളെടത്തോളം അതിനോടടുത്തുള്ള സമ്പ്രദായത്തിലൊ ആ സംഘത്തിലൊ സ്വത്തിന്റെയും ബാദ്ധ്യതകളുടേയും ഒരു സംക്ഷേപവിവരം അടങ്ങിയിരിക്കുകയും വേണം.

കണക്ക ശോധന

കൊല്ലംതോറും ചുരുങ്ങിയത ഒരിക്കൽ ആ സംഘം വക കണക്കുകൾ ഒന്നൊ അധികമൊ കണക്ക പരിശോധകന്മാർ പരിശോധന ചെയ്തു ആ ഒടുവിലെ കണക്കവിവരം പത്രത്തിന്റെ അവാകാശവും അതിന്റെ നിബന്ധനാനുയോജിപ്പും നിശ്ചയം വരുത്തുകയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം.

യാതൊരു മുതൽനിലവു കണക്ക പത്രവും അതിന്റെ ശരിയായ്മയും നിബന്ധനാനുയോജിപ്പും അങ്ങിനെ നിജപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും സാമാന്യ യോഗത്തിങ്കൽ സംഘം മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവരികയും സംഘം സ്വീകരിക്കയും ചെയ്യാതെയും ചെയ്യുന്നതുവരെക്കും രജിസ്ത്രാരുടെ വശം ഫയൽചെയ്തു വെക്കരുത്.

ഈ വകുപ്പിലെ നിബന്ധനകളിൽ വല്ലതും അനുസരിച്ചു നടപ്പാൻ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ, ആ സംഘത്തിലെ വിചാരിപ്പുകാരനൊ കാര്യക്കാരനൊ ആ വീഴ്ച അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു മനഃപൂർവമായും അനുവദിക്കുകയൊ സമ്മതിക്കുകയൊ ചെയ്യുന്നവനായാൽ ആയിരം ഉറുപ്പിക പിഴ കൊടുപ്പാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാകയും ചെയ്യും.

യോഗം കൂടൽ

രജിസ്തരാക്കിയ ശേഷം ആറു മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സംഘംയോഗംകൂടണം.

75. ഈ ആക്ട ആരംഭിച്ചതിന പിന്നെ ഈ ആക്ട പ്രകാരം ചേരുന്ന എല്ലാ സംഘവും അതിന്റെ സംഘക്കൂട്ടായ്മാസ്തു രജിസ്തർ ചെയ്തശേഷം ആറു മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരു സാമാന്യയോഗം കൂടേണം; അങ്ങിനെ യോഗം കൂടാതിരുന്നാൽ ആ ആറു മാസം കഴിഞ്ഞതിന പിന്നെ യോഗം കൂടുന്നതുവരെ എല്ലാ ദിവസത്തിന്നും ദിവസം ഒന്നിന്നു അമ്പതു ഉറുപ്പികയിൽ

കവിയാതെ ഒരു പിഴ ആ സംഘം അടക്കേണ്ടിവരും. ആ വീഴ്ച ചെയ്വാൻ അറിഞ്ഞുംകൊണ്ടു സമ്മതിക്കുകയൊ അധികാരപ്പെടുത്തുകയൊ ചെയ്യുന്ന ആ സംഘത്തിലെ എല്ലാ വിചാരിപ്പുകാരനും അല്ലെങ്കിൽ കാൎയ്യസ്ഥനും സംഘം കൂട്ടയാദാസ്തിൽ കയ്യൊപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവനും അതേ പിഴക്കുതന്നെ യോഗ്യനായി വരികയും ചെയ്യും.

വിശേഷ വിധിയായ തീൎപ്പിനാൽ ചട്ടങ്ങളെ ഭേദംവരുത്തുവാനുള്ള അധികാരം.

76. ഒരു ആക്ടിലെ നിബന്ധനകൾക്കും സംഘംകൂട്ടിയതിനുള്ള യാദാസ്തിലെ നിശ്ചയങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചു ഒരു ആക്ടുപ്രകാരമൊ 1866 ലെ ഇന്ത്യൻ കച്ചവട കമ്പനി ആക്ടുപ്രകാരമൊ കൂടിയ വല്ല സംഘവും അംഗങ്ങളുടെ സാമാന്യയോഗത്തുങ്കൽ വെച്ചു ഇതിനു ചുവടെ പറയുന്ന വിധത്തിൽ വിശേഷവിധിയായി ചെയ്ത ഒരു തീൎപ്പിനാൽ സംഘം കൂട്ടപിരിവുകളിലൊ ഒന്നാമത്തെ പട്ടികയിലെ എ എന്നടയാളമിട്ട വരിലിസ്റ്റു ആ സംഘത്തിനു സംബന്ധിക്കുന്നതായിരിക്കുന്നപക്ഷം ആ വരി ലിസ്റ്റിലൊ ഉള്ള ആ സംഘംവക ചട്ടങ്ങൾ വല്ലതുമൊ ഒക്കെയുമൊ അതാതുസമയം ഭേദംവരുത്തുകയൊ ആ സംഘംവക ചട്ടങ്ങൾ ഒക്കെയുമൊ വല്ലതുമൊ തള്ളിയൊ ചേൎത്തൊ നൂതനചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയൊ ചെയ്യാം.

വിശേഷ വിധിയായ തീൎപ്പിനാൽ മേൽപ്രകാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന വല്ല ചട്ടങ്ങളും അവ സംഘംകൂട്ടനിയമങ്ങളിൽ ആദ്യമെ അടങ്ങിയിരുന്നാൽ ഏതുപ്രകാരമൊ അപ്രകാരം ബലമുള്ളതായ ആ സംഘം വക ചട്ടങ്ങളെന്നു വിചാരിക്കപ്പെടുന്നതും അപ്രകാരംതന്നെ അതിന്റെ ശേഷം. ഉണ്ടാകുന്നതായ വിശേഷവിധിയായ വല്ല തീൎപ്പിനാലും മാററുകയൊ അല്പം ഭേദംവരുത്തുകയൊ ചെയ്യത്തക്കതായിരിക്കുന്നതും ആകുന്നു.

വിചാരിപ്പുകാരുടെ ബാദ്ധ്യത അക്ലിപ്തമാക്കുവാൻ അധികാരം.

ഈ ആക്ടുപ്രകാരമൊ 1866 ലെ ഇന്ത്യൻ കച്ചവടസംഘ ആക്ടുപ്രകാരമൊ ചേൎന്നിരിക്കുന്നതായി ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെട്ട യാതൊരു സംഘവും, ആദ്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയപോലെയുള്ളതൊ പ്രത്യേക നിശ്ചയത്താൽ ഭേദപ്പെടുത്തിയപോലെയുള്ളതൊ ആയ അതിലെ ചട്ടങ്ങളാൽ അങ്ങിനെ ചെയ്വാൻ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നപക്ഷം, ആ നിശ്ചയത്തിലെ തിയതിക്കു മുൻപും അതിനുശേഷവും സംഘത്തിലെ വിചാരിപ്പുകാരുടെയൊ കാൎയ്യസ്ഥന്മാരുടെയൊ കാൎയ്യം നടത്തുന്ന വിചാരിപ്പുകാരന്റെയൊ ബാദ്ധ്യത അക്ലിപ്തമാക്കുവാൻ വേണ്ടെടത്തോളം ആ സംഘത്തിന്റെ സംഘംകൂട്ടയാദാസ്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ക്ലിപ്തങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേകനിശ്ചയത്താൽ അപ്പപ്പോൾ ഭേദപ്പെടുത്താം. ആ പ്രത്യേക നിശ്ചയത്തിനു അതു സംഘംകൂട്ടയാദാസ്തിൽ ആദ്യത്തിൽ തന്നെ അടങ്ങിയിരുന്നാൽ അതിനു ഉണ്ടാകുന്ന പ്രബലത തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും, അതിന്റെ ഒരു പകൎപ്പു ആ നിശ്ചയം നിയമിച്ചതിന്റെ ശേഷം അയക്കുന്ന സംഘംകൂട്ട യാദാസ്തിന്റെ എല്ലാ പകൎപ്പിലും എഴുതിയിരിക്കുകയൊ എല്ലാ പകൎപ്പിലും ചേൎത്തിരിക്കുകയൊ ചെയ്യേണ്ടതും ആകുന്നു.

വിശേഷവിധിയായ തീൎപ്പിന്റെ അൎത്ഥവിവരണം.

77. ഈ ആക്ടുപ്രകാരമുള്ള ഒരു സംഘം ചെയ്യുന്ന ഒരു തീൎപ്പു വിശേഷവിധിയായിട്ടുള്ളതെന്നു വിചാരിക്കപ്പെടുന്നതു താഴെപറയും പ്രകാരം ആയിവരുമ്പോഴാകുന്നു: എപ്പോഴെന്നാൽ—ഒരു തീൎപ്പുണ്ടാക്കുവാനായി പറവാൻ വിചാരിക്കുന്ന വിവരം കാണിച്ചു ക്രമപ്രകാരം അറിയിപ്പുകൊടുത്തിരിക്കുന്ന സാമാന്യയോഗത്തിങ്കൽ ആ സംഘത്തിലെ ചട്ടങ്ങളാൽ അഭിപ്രായം കൊടുപ്പാൻ അക്കാലത്തു അൎഹതയുള്ളവരായി ആ യോഗത്തിങ്കൽ തങ്ങൾതന്നെയൊ (മുക്ത്യാറായ അംഗം മുഖാന്തരം കൊടുപ്പാൻ സംഘത്തിലെ ചട്ടങ്ങളാൽ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സംഗതികളിൽ) ആവക പ്രോക്സി എന്ന മുക്ത്യാർ അധികാരം പ്രാപിച്ച അംഗം മുഖാന്തരമൊ ഹാജരുള്ളവരായി ആ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളിൽ മുക്കാൽ അംശത്തിൽ കുറയാതെ ഉള്ള അധിക പക്ഷം കൂടി ഒരു തീൎപ്പു ചെയ്തിരിക്കയും ആ തീൎപ്പു, കൂടുന്ന വിവരം ക്രമപ്രകാരം അറിയിപ്പു കൊടുത്തതായി അതിനു ശേഷമായുള്ളതും ആ തീൎപ്പു ആദ്യം ഉണ്ടായ തിയതി മുതൽ പതിനാലു ദിവസങ്ങളിൽ കുറയാതെയും ഒരു മാസത്തിൽ അധികമാകാതെയും ഉള്ള ഇടക്കു കൂടിയതും ആയ സാമാന്യ അംഗയോഗത്തിങ്കൽ ആ സംഘത്തിലെ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം അക്കാലത്തു അഭിപ്രായം കൊടുപ്പാൻ അൎഹതയുള്ളവരായി തങ്ങൾ തന്നെയൊ മേൽപ്രകാരം മുക്ത്യാർ മുഖാന്തരമൊ ഹാജരുള്ള അംഗങ്ങളിൽ അധികംപേരും കൂടി സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്നത്രെ വിശേഷവിധിയായ തീൎപ്പു എന്നു പറയുന്നതു.

൭൭-ാം വകുപ്പിൽ പറയുന്ന വല്ല യോഗത്തിങ്കലും ഓരോ ഭാഗം അഭിപ്രായം കൊടുക്കുന്നവരുടെ വിവരം ഒരു കണക്കു കിട്ടണമെന്നു ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം അഞ്ചംഗങ്ങളെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടാത്ത പക്ഷം ആ തീർപ്പു കൈക്കൊണ്ടു എന്നു ആ യോഗമുഖ്യൻ പറയുന്നതുതന്നെ ആയതു കൈക്കൊണ്ടതിനുള്ള തീർച്ചയായ തെളിവായി വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതു കൂടാതെ ആ തീർപ്പിനു അനുകൂലിച്ചോ പ്രതികൂലിച്ചോ എഴുതിവെച്ച അഭിപ്രായങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന്റെയോ ഏറ്റക്കുറച്ചലിന്റെയോ ആകട്ടെ തെളിവു കൊടുക്കേണ്ടതുമില്ലാ.

വല്ല യോഗം കൂടുവാനുള്ള അറിയിപ്പും ആ സംഘത്തിന്റെ ചട്ടങ്ങളാൽ നിശ്ചയിച്ച വിധത്തിൽ കൊടുക്കയും ആ വിധത്തിൽ യോഗം കൂടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അറിയിപ്പു ൭൭-ാം വകുപ്പിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കു ക്രമപ്രകാരം കൊടുത്തതായും ആ യോഗം ക്രമപ്രകാരം കൂടിയതായും വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

അഭിപ്രായം കൊടുക്കുന്നവരുടെ വിവരം കിട്ടണമെന്നു ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ൭൭-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം അധികപക്ഷം കണക്കാക്കുന്നതു ആ സംഘത്തിലെ ചട്ടങ്ങളാൽ ഓരോ അംഗങ്ങൾക്കും അഭിപ്രായം എത്ര പ്രാവശ്യം കൊടുപ്പാൻ അർഹതയുണ്ടോ ആ എണ്ണപ്രകാരം വേണ്ടതാകുന്നു.

യോഗം കൂട്ടുന്നതിനെപ്പറ്റി ചട്ടങ്ങൾ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നിയമം

78. അഭിപ്രായം കൊടുക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു ചട്ടങ്ങളും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ (ഓരോ ഭാഗത്തേക്കു കൊടുത്ത അഭിപ്രായച്ചീട്ടും കണക്കാക്കുന്നതിൽ) ഓരോരൊ അംഗം കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായം ഓരോരൊ എണ്ണമായി കരുതേണ്ടതാകുന്നു. സാമാന്യ അംഗയോഗങ്ങളെ കൂട്ടുന്നതിനെപ്പറ്റി വല്ല ചട്ടങ്ങളും ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ഇതിനോടുകൂടിയുള്ള ഒന്നാമത്തെ പട്ടികയിൽ എ എന്നടയാളമിട്ട വരിലിസ്റ്റിൽ അറിയിപ്പുകൾ കൊടുക്കേണ്ടതിനു നിശ്ചയിച്ച വിധത്തിൽ എല്ലാ അംഗത്തിനും എഴുത്തുമൂലം ഏഴു ദിവസം മുമ്പെ അറിയിപ്പു കൊടുത്താൽ ആയതു ക്രമപ്രകാരം യോഗം കൂട്ടുന്നതിന്നായിട്ടാണെന്നു വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

യോഗം കൂട്ടേണ്ടുന്ന ആളുകളെപ്പറ്റി യാതൊരു ചട്ടങ്ങളും ഇല്ലാത്ത പക്ഷം യോഗം കൂട്ടുവാൻ അഞ്ചംഗങ്ങൾ മതിയായിരിക്കയും ചെയ്യും. ആ വക യോഗത്തിൽ യോഗമുഖ്യനായിരിക്കേണ്ടുന്നതു ആരെന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു ചട്ടങ്ങളും ഇല്ലാത്തപക്ഷം ഹാജരുള്ള അംഗങ്ങൾ തെരിഞ്ഞു നിശ്ചയിക്കുന്ന യാതൊരാളും ആ യോഗത്തിങ്കൽ മുഖ്യനായിരിക്കുന്നതു ന്യായമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിശേഷവിധിയായ തീർപ്പുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

79. ൭൭-ാം വകുപ്പുപ്രകാരമുള്ള വല്ല സംഘവും ചെയ്യുന്ന വിശേഷവിധിയായ എല്ലാ തീർപ്പിന്റെയും ഒരു പകർപ്പു അച്ചടിച്ചു കൂട്ടമുതൽ സംഘംവക രജിസ്ട്രാർക്കു അയക്കുകയും അദ്ദേഹം ആയതു (റിക്കാർഡാക്കി) രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുകയും വേണം.

ആ തീർപ്പു സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ തീയതി മുതൽ പതിനഞ്ചു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആ പകർപ്പു മേൽപ്രകാരം അയക്കാതെയിരുന്നാൽ ആ പതിനഞ്ചു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിൽ പിന്നെ ആ പകർപ്പയക്കാതെയിരുന്ന ഓരോ ദിവസത്തേക്കു ഇരുപതു ഉറുപ്പികയിൽ കവിയാത്ത ഒരു പിഴ ആ സംഘം കൊടുക്കേണ്ടിവരുന്നതു കൂടാതെ ആ വീഴ്ച അറിഞ്ഞുംകൊണ്ടും മനഃപൂർവ്വമായും അനുവദിക്കുകയൊ അധികാരപ്പെടുത്തുകയൊ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സംഘം വിചാരിപ്പുകാരും കാര്യക്കാരും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു പിഴ കൊടുക്കേണ്ടിവരികയും ചെയ്യും.

വിശേഷവിധിയായ തീർപ്പുകളുടെ പകർപ്പുകൾ സംഘംകൂട്ടുനിയമങ്ങളോടൊന്നിച്ചു ചേർത്തിരിക്കണം

80. സംഘംകൂട്ടുനിയമങ്ങൾ രജിസ്ട്രാക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ അതാതു സമയം നടപ്പുള്ള ഓരോരോ വിശേഷവിധിയായ തീർപ്പുകളുടെ ഓരോ പകർപ്പുകൾ ആ തീർപ്പുചെയ്തതിന്റെ ശേഷം ഉണ്ടായ സംഘം കൂട്ടു നിയമങ്ങളുടെ ഓരോ പകർപ്പിൽ കൂട്ടി എഴുതുകയൊ ആ പകർപ്പോടൊന്നിച്ചു ചേർക്കുകയൊ വേണം. സംഘംകൂട്ടു നിയമങ്ങൾ രജിസ്ട്രാക്കീട്ടില്ലാത്തപക്ഷം വിശേഷവിധിയായ തീർപ്പുകളുടെ ഒക്കെയും ഓരോ പകർപ്പു അച്ചടിച്ച ആയത

ന്നപേക്ഷിക്കുന്ന വല്ല അംശത്തിന്നും ഒരു ഉറുപ്പികയൊ അതിൽ കുറഞ്ഞ ആ സംഘം കല്പിക്കുന്ന വല്ല സംഖ്യയൊ അടച്ചാൽ കൊടുത്തയക്കുകയും വേണം.

ൟ വകുപ്പിലേയൊ 76-ാം വകുപ്പിലേയൊ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചു നടപ്പാൻ വല്ല സംഘവും വീഴ്ചചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ആ സംഘം ഏതു വകുപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആ വീഴ്ചചെയ്യുന്നുവൊ, ആവക ഓരോരൊ വകുപ്പിന്നു ഇരുപതു ഉറുപ്പികയിൽ അധികമാകാത്ത ഒരു പിഴ കൊടുക്കേണ്ടിവരുന്നതു കൂടാതെ ആ സംഘത്തിലെ ആ വക വീഴ്ച അറിഞ്ഞുംകൊണ്ടും മനഃപൂർവ്വമായും അനുവദിക്കുകയൊ അധികാരപ്പെടുത്തുകയൊ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വിചാരിപ്പുകാരും കാര്യക്കാരും മേൽപറഞ്ഞപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു പിഴ കൊടുക്കേണ്ടിവരികയും ചെയ്യും.

പുറമേൽ വെച്ചു ആധാരങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കുക

81. ൟ ആക്ട്പ്രകാരമുള്ള വല്ല സംഘവും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കുമൊ പ്രത്യേകം വിവരിക്കപ്പെട്ട വല്ല കാര്യങ്ങൾക്കുമൊ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ അല്ലാത്ത വല്ല സ്ഥലത്തും വെച്ചു അതിന്റെ പേൎക്ക ആധാരങ്ങൾ എഴുതിക്കൊടുപ്പാനായിട്ടു അതിന്റെ പൊതു മുദ്രവെച്ചുള്ള രേഖാമൂലമായ ഒരു പത്രംതാൻ യാതൊരാളേയും അതിന്റെ മുക്ത്യാർ എന്ന കാര്യസ്ഥനായി നിശ്ചയിച്ചു അധികാരപ്പെടുത്തുകയും ആവാം. ആ സംഘത്തിന്റെ പേൎക്ക ആ കാര്യസ്ഥൻ അയാളുടെ മുദ്രവെച്ചു ഒപ്പിട്ടു കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ആധാരവും ആ സംഘത്തിന്റെ മേൽ ചുമതലപ്പെടുകയും അയതു ആ സംഘത്തിലെ പൊതുമുദ്ര വെച്ചിരുന്നാലത്തെപ്രകാരമൊ അപ്രകാരം ബലമുള്ളതായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

സംഘംവക കാര്യങ്ങൾ പരിശോധകന്മാരെക്കൊണ്ടു നോക്കിക്കുക.

82. അതാതു സ്ഥലത്തെ ഗവർമ്മെണ്ടു താഴെ പറയുന്ന അപേക്ഷകൾ വരുമ്പോൾ ൟ ആക്ട്പ്രകാരമുള്ള വല്ല സംഘത്തിന്റേയും കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു ആ ഗവർമ്മെണ്ടു കല്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അതിനെപ്പറ്റി ബോധിപ്പിപ്പാനായിട്ടു യോഗ്യന്മാരായ ഒന്നൊ അധികമൊ പരിശോധകന്മാരെ നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഏതു അപേക്ഷകളിലെന്നാൽ.—

(a) ഓഹരികളായി ഭാഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു മുതലുള്ള ഒരു പണക്കച്ചവടസംഘത്തിന്റെയൊ മറ്റു സംഘത്തിന്റേയൊ കാര്യത്തിൽ ആ സമയത്തു ഉണ്ടാകുന്ന ആ സംഘത്തിന്റെ ഒട്ടുക്കുള്ള ഓഹരികളിൽ അഞ്ചിൽ ഒരു ഭാഗത്തിനു കുറയാത്തതുള്ള അംഗങ്ങളുടെ അപേക്ഷയിന്മേൽ.

(b) ഓഹരികളായി ഭാഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു മുതലില്ലാത്ത വല്ല സംഘത്തിന്റേയും കാര്യത്തിൽ സംഘത്തിലെ രജിസ്റ്റർ പുസ്തകത്തിൽ ആ സമയത്തു അംഗങ്ങളായി ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒട്ടുക്കുള്ള ആളുകളിൽ അഞ്ചിലൊരുഭാഗത്തിൽ കുറയാതെയുള്ള അംഗങ്ങളുടെ അപേക്ഷയിന്മേൽ.

പരിശോധന കഴിപ്പാനുള്ള അപേക്ഷ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയിരിക്കണം

83. ആ അപേക്ഷ ആ ശോധന ചെയ്യിപ്പിപ്പാൻ ആവശ്യപ്പെടുവാൻ അപേക്ഷക്കാൎക്കു നല്ല കാരണമുണ്ടെന്നും അവർ ആ അപേക്ഷ ചെയ്യുന്നതു ദുഷ്ട വിചാരങ്ങളാലല്ലെന്നും കാണിക്കേണ്ടതിലേക്ക അതാതു സ്ഥലത്തെ ഗവർമ്മെണ്ടു ആവശ്യപ്പെടുന്നതായ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

വല്ല പരിശോധകനേയൊ പരിശോധകന്മാരെയൊ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനു മുമ്പായിട്ടു ആ ശോധനവക ചെലവു അടവിന്നു ജാമ്യം കൊടുപ്പാനായി അതാതു സ്ഥലത്തെ ഗവർമ്മെണ്ടു ആ അപേക്ഷക്കാരോടു ആവശ്യപ്പെടുകയും ആവാം.

പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കുക.

84. സംഘത്തിലെ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും കാര്യസ്ഥന്മാരും തങ്ങളുടെ അധീനത്തിലൊ വശമൊ ഉള്ള എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും രേഖകളും പരിശോധനക്കാരുടെ പരിശോധനക്കായി ഹാജരാക്കുന്നതു അവരുടെ പ്രവൃത്തിയായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

ആ സംഘത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും കാര്യസ്ഥന്മാരെയും അതിലെ വ്യാപാരത്തെപ്പറ്റി വല്ല പരിശോധകനും സത്യത്തിന്മേൽ വിസ്തരിക്കുകയും ആവാം.

ആ വക വല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥനൊ കാൎയ്യസ്ഥനൊ ഇതിനാൽ ഹാജരാക്കണമെന്നു ആവശ്യപ്പെടുന്ന വല്ല പുസ്തകമൊ രേഖയൊ ഹാജരാക്കുവാനൊ ആ സംഘത്തിലെ കാൎയ്യാദികളെപ്പറ്റി വല്ല ചോദ്യത്തിന്നും ഉത്തരം പറവാനൊ വിരോധം പറയുന്നു എങ്കിൽ, ആ വക ഓരോരൊ കുറ്റത്തിന്നു ആയാൾ നൂറു ഉറുപ്പികയിൽ അധികമാകാത്ത ഒരു പിഴ കൊടുക്കേണ്ടിവരികയും ചെയ്യും.

പരിശോധനയുടെ റിപ്പോൎട്ടുകൊണ്ടു എന്തു ചെയ്യേണം.

85. പരിശോധന കഴിഞ്ഞതിന്റെശേഷം പരിശോധകന്മാർ തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അതാതു സ്ഥലത്തെ ഗവൎമ്മെണ്ടിലേക്കു റിപ്പോൎട്ടു ചെയ്യുകയും വേണം. ആ റിപ്പോൎട്ടു ആ ഗവൎമ്മെണ്ടു കല്പിക്കുന്നപോലെ എഴുതിയൊ അച്ചടിച്ചൊ ഇരിക്കേണം.

ആ സ്ഥലത്തെ ഗവൎമ്മെണ്ടു ഒരു പകൎപ്പു ആ സംഘത്തിന്റെ രജിസ്തരാക്കിയ കച്ചേരിക്കു അയക്കുകയും പിന്നെ ഒരു പകൎപ്പു ആ ശോധന നടത്തുവാൻ അപേക്ഷിച്ച അംഗങ്ങളുടെ അപേക്ഷയിന്മേൽ അവൎക്കൊ അവരിൽ വല്ല ഒരുവന്നൊ അധികം പേൎക്കൊ കൊടുക്കുകയും വേണം.

മേൽപ്പറഞ്ഞപ്രകാരമുള്ള പരിശോധനക്കൊ അതു സംബന്ധമായൊ ഉള്ള സകല ചെലവുകളും അതാതു സ്ഥലത്തെ ഗവൎമ്മെണ്ടു ആ ചെലവുകൾ ആ സംഘത്തിലെ മുതലുകളിൽ നിന്നു കൊടുക്കേണമെന്നു കല്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ പരിശോധകന്മാരെ ഏതു അംഗങ്ങളുടെ അപേക്ഷയിന്മേൽ നിശ്ചയിച്ചുവൊ ആ അംഗങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും വേണം: അങ്ങിനെ കല്പിക്കുന്നതിനു അതാതു സ്ഥലത്തെ ഗവൎമ്മെണ്ടിന്നു ഇതിനാൽ അധികാരം സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.

പരിശോധകന്മാരെ നിശ്ചയിപ്പാൻ സംഘത്തിന്നുള്ള അധികാരം.

86. ഈ ആക്ടുപ്രകാരമുള്ള യാതൊരു സംഘവും ആ സംഘംവക കാൎയ്യങ്ങളെ പരിശോധിപ്പാനായി ഒരു വിശേഷവിധിയായ തീൎപ്പിനാൽ പരിശോധകന്മാരെ നിശ്ചയിക്കുകയും ആവാം.

അപ്രകാരം നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്ന പരിശോധകന്മാൎക്കു അതാതു സ്ഥലത്തെ ഗവൎമ്മെണ്ടിനാൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട പരിശോധകന്മാൎക്കുള്ള അധികാരങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും അവർ അതുപോലെതന്നെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടതും ആകുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ റിപ്പോൎട്ടു ആ സ്ഥലത്തെ ഗവൎമ്മെണ്ടിലേക്കു ചെയ്യുന്നതിന്നു പകരം ആ സംഘക്കാരുടെ സാമാന്യ അംഗയോഗത്തിൽവെച്ചു കല്പിക്കുന്ന വിധത്തിലും ആളുകൾക്കും ചെയ്യേണ്ടതുമാകുന്നു.

ആ സംഘത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും കാൎയ്യസ്ഥന്മാരും ആ വക പരിശോധകന്മാൎക്കു ഹാജരാക്കികൊടുക്കേണമെന്നു ഇതിനാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വല്ല പുസ്തകമൊ രേഖയൊ ഹാജരാക്കുവാനൊ വല്ല ചോദ്യത്തിന്നും ഉത്തരം പറവാനൊ വിരോധം പറയുന്ന പക്ഷം, ആ പരിശോധകന്മാരെ ആ സ്ഥലത്തെ ഗവൎമ്മെണ്ടിൽ നിന്നു നിശ്ചയിച്ചിരുന്നാലേതുപ്രകാരമൊ അപ്രകാരമുള്ള പിഴകൾ തന്നെ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും കാൎയ്യസ്ഥന്മാരും കൊടുക്കേണ്ടിവരികയും ചെയ്യും.

പരിശോധകന്മാരുടെ റിപ്പോൎട്ടു തെളിവായിരിക്കും.

87. ഈ ആക്ടുപ്രകാരം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട വല്ല പരിശോധകന്മാരുടെയും റിപ്പോൎട്ടിന്റെ പകൎപ്പു അവർ ഏതു സംഘംവക കാൎയ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുവൊ ആ സംഘത്തിലെ മുദ്രവെച്ചു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പക്ഷം, ആ റിപ്പോൎട്ടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വല കാൎയ്യങ്ങളേയും കുറിച്ചുള്ള ആ പരിശോധകന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിന്റെ തെളിവായി യാതൊരു വ്യവഹാരത്തിലും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം.

സംഘം സമ്പ്രദായപത്രിക മുതലായതിൽ മുമ്പെത്തെ ചില കരാറുകളിലെ തീയതികളും കക്ഷികളുടെ പേരുകളും കാണിക്കേണം.

88. ഒരു സംഘത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രകൃത വിവരണ പത്രികയിലും വല്ല കൂട്ടുമുതൽ സംഘത്തിലും ഓഹരികൾ എടുക്കുവാൻ ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുന്ന എല്ലാ പരസ്യത്തിലും, ആ പത്രികയൊ പരസ്യമൊ അയക്കുന്നതിന്നു മുമ്പായി (പ്രകടിപ്പുകാരുടെയൊ സംഘത്തിന്റെയൊ അംഗീകാരത്തിന്നു ഉൾപ്പെട്ടതായാലും വേണ്ടതില്ല അല്ലാത്തതായാലും വേണ്ടതില്ല) സംഘമൊ സംഘത്തിന്റെ പോഷകന്മാരൊ വിചാരിപ്പുകാരൊ ഭരമേല്പുകാരൊ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ഒരാൾ ആ സംഘത്തിൽ ഒരു ഓഹരിക്കാരനായി ചേരേണമൊ വേണ്ടയൊ എന്നു നിൎണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ആയാൾക്കു ന്യായമായി

മനസ്സറപ്പു കൊടുക്കുന്നതും ആയ നിബന്ധനയാൽ നടത്താകുന്ന വല്ല കരാറിന്റേയും തീയതികളും കക്ഷികളുടെ പേരും കാണിക്കേണം; അങ്ങിനെ കാണിക്കാതെയുള്ള വല്ല പത്രികയൊ പരസ്യമൊ, ആ പത്രികയുടെ വിശ്വാസത്തിന്മേൽ ആ സംഘത്തിൽ ഓഹരികൾ കൂട്ടുന്ന വല്ല ആളുടേയും കാൎയ്യത്തിൽ ആയാൾക്ക ആ കരാറിനെപ്പറ്റി അറിവുണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ലാത്ത പക്ഷം, ആ പത്രികയൊ പരസ്യമൊ അറിഞ്ഞുംകൊണ്ടു അങ്ങിനെ അയച്ച സംഘ പോഷകന്മാരും വിചാരിപ്പുകാരും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ചതിയായി അയച്ചിട്ടുള്ളതായി വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

അറിയിപ്പുകൾ,

സംഘത്തിന്മേൽ അറിയിപ്പുകൾ നടത്തൽ.

89. സംഘത്തിന്മേൽ നടത്തുവാൻ ആവശ്യമുള്ള വല്ല സമൻസും അറിയിപ്പും കല്പനയും മറ്റും ആ സംഘത്തിലെ രജിസ്തരാക്കപ്പെട്ട കച്ചേരിയിൽ കൊടുത്തൊ ആ സംഘത്തിന്റെ മേൽവിലാസം വെച്ച രജിസ്തരാക്കിയ ഒരു കത്തുമൂലം ആയതു തപാലിൽ അയച്ചൊ നടത്തിക്കുകയും ആവാം. കൂട്ടുമുതൽ സംഘംവക രജിസ്ത്രാൎക്കുള്ള വല്ല അറിയിപ്പും ആയതു തപാൽ മുഖാന്തരം ഒരു രജിസ്തരാക്കിയ കത്തുമൂലം ആയാൾക്കയച്ചൊ ആയാൾക്കു കൊടുത്തൊ ആയാളുടെ കച്ചേരിയിൽ ആയാൾക്കായി വെച്ചൊ നടത്തിക്കുകയും ആവാം.

കത്തുമൂലമായ അറിയിപ്പുകളെപ്പറ്റിയ നിയമങ്ങൾ

90. സംഘത്തിന്മേൽ തപാൽ മുഖേന നടത്തേണ്ടുന്ന അറിയിപ്പു മുതലായ എല്ലാ രേഖകളും ആയതു നടത്തുവാൻ വല്ല സമയവും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അവധിക്കുള്ളിൽ (ക്രമപ്രകാരം കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ) ആയതു കൊടുക്കേണ്ടതിന്നു മതിയായ സമയം നോക്കി തപാലിൽ ഇടേണ്ടതാകുന്നു, ആയതു നടത്തി എന്നു തെളിയിക്കേണ്ടതിലേക്ക ആയതു ക്രമപ്രകാരം പുറത്തെഴുതി എന്നും തപാൽ ആഫീസിൽ ഒരു രജിസ്തർ കത്തായി ഇട്ടു എന്നും തെളിയിച്ചാൽ മതിയാകയും ചെയ്യും.

സംഘക്കാർ അറിയിപ്പുകൾ ഒപ്പിടൽ.

91. സംഘത്തിലെ ഒപ്പിട്ടുസാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടുന്നതായ വല്ല സമൻസൊ അറിയിപ്പൊ കല്പനയൊ മറ്റൊ ആ സംഘത്തിലെ വല്ല വിചാരിപ്പുകാരനൊ സെക്രട്ടരിയൊ അധികാരപ്പെടുത്തിയ മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥനൊ ഒപ്പിടാവുന്നതും ആ സംഘത്തിലെ പൊതുമുദ്ര വെച്ചിരിപ്പാൻ ആവശ്യമില്ലാത്തതും, അതു എഴുതിയൊ അച്ചടിച്ചൊ ഏതാനും എഴുതിയും ഏതാനും അച്ചടിച്ചുമൊ ആയിരിക്കാവുന്നതും ആകുന്നു

വ്യവഹാരങ്ങൾ,

യോഗങ്ങളിൽവെച്ചു നടത്തുന്ന കാൎയ്യങ്ങളുടെ വിവരം തെളിവു.

92. ഈ ആക്ടുപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ സംഘവും ആ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ സാമാന്യയോഗത്തിന്റേയും ആ സംഘംവക വിചാരിപ്പുകാരൊ കാൎയ്യക്കാരൊ ഉള്ളപക്ഷം ആ വിചാരിപ്പുകാരുടെയൊ കാൎയ്യക്കാരുടെയൊ യോഗത്തിന്റേയും എല്ലാ തീൎപ്പുകളുടേയും നടത്തുന്ന കാൎയ്യങ്ങളുടേയും വിവരം കുറിപ്പുകൾ അതിന്നായി അതാതുസമയം വെക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ ക്രമപ്രകാരം ചേൎപ്പിക്കുകയും വേണം. ആ വക തീൎപ്പുകൾ ചെയ്തതൊ കാൎയ്യങ്ങൾ നടത്തിയതൊ ആയ യോഗത്തിലെ മുഖ്യനൊ അതിന്നു അടുത്തു പിന്നെയുണ്ടാകുന്ന യോഗത്തിലെ മുഖ്യനൊ കയ്യൊപ്പിട്ടതായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായ മേൽപറഞ്ഞ വല്ല കുറിപ്പും എല്ലാ വ്യവഹാരകാൎയ്യങ്ങളിലും തെളിവായി എടുക്കുകയും ചെയ്യും.

ഈ പ്രകാരം കുറിപ്പുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഏതു യോഗത്തിലെ കാൎയ്യങ്ങളെപ്പറ്റിയാകുന്നുവൊ സംഘംവക അംഗങ്ങളുടെ ആ എല്ലാ സാമാന്യയോഗവും, വിചാരിപ്പുകാരുടേയും കാൎയ്യക്കാരുടേയും ആ വക എല്ലാ യോഗവും (വിപരീതമായി തെളിയിക്കുന്നതുവരെക്കും) ക്രമപ്രകാരം കൂട്ടുകയും കൂടുകയും ചെയ്തതായി വിചാരിക്കപ്പെടുന്നതുമല്ലാതെ അതിങ്കൽ വെച്ചു ചെയ്ത എല്ലാ തീൎപ്പുകളും നടത്തിയതൊ ഭാവിച്ചതൊ ആയ എല്ലാ കാൎയ്യങ്ങളും ക്രമപ്രകാരം ചെയ്തതായും നടത്തിയതായും വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. എന്നുമാത്രമല്ല വിചാരിപ്പുകാരെയൊ കാൎയ്യക്കാരെയൊ ഇടപാടു തീൎക്കുന്നവരെയൊ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെയും പ്രബലമെന്നു വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ആ വിചാരിപ്പുകാരൊ കാൎയ്യക്കാരൊ ഇടപാടു തീൎക്കുന്നവരൊ ചെയ്യുന്ന

എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും അവരുടെ നിശ്ചയങ്ങളിലൊ യോഗ്യതകളിലൊ വല്ല കുറവും ഉള്ളതായി പിന്നെ കാണപ്പെട്ടാൽ തന്നെയും സാധുവായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിവരണം.— ഇടപാടുതീർക്കുന്ന ഒരുവന്റെ നിശ്ചയം അസാധുവെന്നു കാണിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ശേഷം അയാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കു പ്രബലത കൊടുക്കുന്നതായി ഈ വകുപ്പിലുള്ള യാതൊന്നുകൊണ്ടു വിചാരിക്കേണ്ടതും അല്ല.

ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ ചില സംഘങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന വ്യവഹാരങ്ങളിലെ ചെലവുകളെപ്പററിയ നിയമം.

93 ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഘം വല്ല വ്യവഹാരത്തിലും അന്യായക്കാരായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രതിക്കാരന്റെ വാദം ജയമാകുന്നു എങ്കിൽ അവന്റെ ചെലവുകൾ കൊടുക്കാൻ സംഘത്തിലെ മുതൽ മതിയാകയില്ലെന്നു വിശ്വസിപ്പാൻ സംഗതിയുണ്ടെന്നു ഹാജരാക്കിയ തെളിവിനാൽ കാണപ്പെടുന്നപക്ഷം, ആ കാര്യത്തിൽ അധികാരമുള്ള വല്ല കോടതിയും ആ വക ചിലവിന്നു മതിയായ ജാമ്യം കൊടുപ്പാനായി ആവശ്യപ്പെടുകയും ആ ജാമ്യം കൊടുക്കുന്നതുവരെക്കും ആ വ്യവഹാരത്തിലെ സകല പ്രവൃത്തികളും നിറുത്തിവെക്കുകയും ആവാം.

അംഗത്തിന്മേൽ ഉള്ള വ്യവഹാരങ്ങളിൽ അന്യായ ഹർജി.

94 വല്ല അംഗത്തിന്റെയും മേൽ അയാൾ ആ അംഗമായ നിമിത്തം കൊടുക്കേണ്ടതായ അടപ്പാനാവശ്യപ്പെടുന്നതൊ മറെറാ വല്ല പണങ്ങളും വാങ്ങിക്കിട്ടുവാനായി സംഘം കൊണ്ടുവരുന്ന വല്ല വ്യവഹാരത്തിലും, പ്രതിക്കാരൻ ആ സംഘത്തിലെ ഒരു അംഗമാണെന്നും അയാൾ കൊടുപ്പാനുള്ളതും ഈ വ്യവഹാരത്തിന്നു ഹേതുവായുള്ളതും ആയ അടപ്പാനായിട്ടാവശ്യപ്പെട്ടതൊ മറെറാ ആയ വല്ല പണവും ആ സംഘത്തിലേക്കു അയാൾ കൊടുപ്പാനുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞാൽ മതിയാകയും ചെയ്യും.

മാതിരികൾ ഭേദം ചെയ്ക.

ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്ന മാതിരികൾ.

95 ഇതിനോടുകൂടിയുള്ള രണ്ടാം പട്ടികയിൽ കാണിച്ച മാതിരികളൊ അവസ്ഥകളാൽ പാകപ്പെടുത്താവുന്നേടത്തോളം അതിന്നടുത്ത വിധമായ മാതിരികളൊ അതുകൾ ഏതു കാര്യങ്ങൾക്കു സംബന്ധിക്കുന്നുവൊ ആ കാര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും വേണം.

മാതിരികൾ ആലോചനസഭയിൽ ഗവർണ്ണർജനറാൾ ഭേദം ചെയ്യാം.

ഇതിനോടുകൂടിയുള്ള ഒന്നാം പട്ടികയിൽ റജിസ്ത്രാർക്കു കൊടുക്കേണ്ടതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫീസിന്റെതുക ജാസ്തിയാകാത്ത പ്രകാരത്തിൽ ആ പട്ടികയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വരി ലിസ്തുകളിലും മാതിരികളിലും രണ്ടാംപട്ടികയിലെ മാതിരികളിലും ആലോചനസഭയിൽ ഗവർണ്ണർജനറാൾ അതാതു സമയം തനിക്കു ആവശ്യമായി തോന്നുന്ന ഭേദങ്ങൾ ചെയ്കയും രണ്ടാം പട്ടികയിലെ മാതിരികളിൽ തനിക്കു ആവശ്യമായി തോന്നുന്നതു അധികമായി കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം.

ആ വക വല്ല വരി ലിസ്തുവിവരമൊ മാതിരിയൊ ഭേദം ചെയ്തശേഷം ഇന്ത്യാഗസെററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും വേണം. അങ്ങിനെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അവ ഈ ആക്ടിന്റെ പട്ടികയിൽ ചേർത്തിരുന്നാലെന്നപ്രകാരമൊ അപ്രകാരം ബലമുള്ളതായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഒന്നാമത്തെ പട്ടികയിലുള്ള എ— എന്നടയാളമിട്ട വരിലിസ്തു ആലോചനസഭയിൽ ഗവർണ്ണർജനറാൾ ചെയ്യുന്ന യാതൊരു ഭേദവും ആ ഭേദം ചെയ്തതിന്നു മുമ്പായി റജിസ്തരാക്കപ്പെട്ട വല്ല സംഘത്തിന്നും സംബന്ധിക്കുകയാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭേദത്തിനാൽ ആ സംഘത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആ വരിലിസ്തിന്റെ വല്ല ഭാഗവും ബലമില്ലാതെ പോകയാകട്ടെ ചെയ്യുന്നതും അല്ല.

മദ്ധ്യസ്ഥം.

96. ഈ ആക്ടുപ്രകാരമുള്ള വല്ല സംഘവും അതിന്റെ പൊതുമുദ്രവെച്ചു രേഖാമൂലം

കാൎയ്യങ്ങൾ മദ്ധ്യസ്ഥമായി തീൎപ്പാൻ അയക്കേണ്ടതിനു സംഘത്തിനുള്ള അധികാരം

ആ സംഘവും മറ്റുവല്ല സംഘവും തമ്മിലൊ ആ സംഘവും വല്ല അംഗവും തമ്മിലൊ തൎക്കത്തിലിരിക്കുന്ന യാതൊരു കാൎയ്യവും മദ്ധ്യസ്ഥമായി തീൎപ്പാനായിട്ട അയപ്പാൻ ഒക്കുകയൊ അയക്കുകയൊ ആവാം. ആ മദ്ധ്യസ്ഥത്തിൽ കക്ഷികളായ സംഘക്കാർ അവർ തങ്ങളിൽ തന്നെയൊ ആ സംഘങ്ങളിലെ വിചാരിപ്പുകാരൊ മറ്റു കാൎയ്യക്കാരന്മാരൊ ന്യായാനുസൃതമായി തീൎക്കുകയൊ ബന്ധിതം വരുത്തുകയൊ ചെയ്യത്തക്ക വല്ല നിശ്ചയങ്ങളും തീൎക്കുകയൊ വല്ല കാൎയ്യവും ബന്ധിതമാക്കുകയൊ ചെയ്വാനായിട്ട ആ കാൎയ്യം ഏല്പിക്കുന്നാൾക്കൊ ആളുകൾക്കൊ അധികാരം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം.

മദ്ധ്യസ്ഥത്തിനു ഏല്പിപ്പാനുള്ള ഉഭയസമ്മതങ്ങളെ ഭേദം വരുത്തുകയൊ ദുൎബ്ബലമാക്കുകയൊ ചെയ്വാനുള്ള അധികാരം.

97. ൯൬-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം മദ്ധ്യസ്ഥം ഏല്പിപ്പാനായി ആ സംഘക്കാർ തമ്മിൽ അതനുസരിച്ച ചെയ്തുപോയ വല്ല ഉഭയസമ്മതമൊ അതിലെ വല്ല നിശ്ചയങ്ങളൊ തിട്ടങ്ങളൊ ഉടമ്പടികളൊ സംഘങ്ങൾകൂടി യോജിച്ചും (അല്ലാതെ പാടില്ല) അവരവരുടെയും പൊതുവിലെ വെപ്പുതായ മുഖാന്തരം അപ്പഴപ്പോൾ ഭേദം വരുത്തുകയൊ ദുൎബ്ബലമാക്കുകയൊ അതിൽ വല്ലതും അധികമായി ചേൎക്കുകയൊ ചെയ്യാം.

ഉഭയസമ്മതങ്ങൾ നടത്തിക്കേണം.

98. ൯൬-ാം വകുപ്പുപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ ഉഭയസമ്മതവും മദ്ധ്യസ്ഥം ഏല്പിക്കലും ൯൭-ാം വകുപ്പിനു അനുസരിച്ച അതാതുസമയം ദുൎബ്ബലപ്പെടുത്തുകയൊ ഭേദം വരുത്തുകയൊ ചെയ്യാത്തപോക്കെ ആ സംഘങ്ങളുടെ മേൽ ബാലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും അതുകൾ മുഴുവനും നടത്തിക്കാവുന്നതും നടത്തിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

മദ്ധ്യസ്ഥനെ ഏല്പിക്കുക

സംഘങ്ങൾ ഒത്തുയോജിക്കുന്നപക്ഷം ഏല്പിക്കുന്നതു ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥനെ ആയിരിക്കാം.

രണ്ടൊ അധികമൊ മദ്ധ്യസ്ഥന്മാരെ ഏല്പിക്കാം.

100. ഒരു ഒററ മദ്ധ്യസ്ഥനെ ഏല്പിക്കേണമെന്നു സംഘക്കാർ ഒത്തുയോജിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നപക്ഷം മദ്ധ്യസ്ഥം ഏല്പിക്കുന്നതു താഴെ പറയുംപ്രകാരമാകുന്നു: —

രണ്ടു സംഘങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ ഏല്പിക്കേണ്ടതു രണ്ടു മദ്ധ്യസ്ഥന്മാരെ ആയിരിക്കണം;

മൂന്നൊ അധികമൊ സംഘങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ എത്ര സംഘങ്ങളുണ്ടൊ അത്ര മദ്ധ്യസ്ഥന്മാരെ ഏല്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

സംഘക്കാർ മദ്ധ്യസ്ഥന്മാരെ നിശ്ചയിക്കൽ

101. രണ്ടൊ അധികമൊ മദ്ധ്യസ്ഥന്മാർ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നപക്ഷം ഓരോ സംഘക്കാർ തങ്ങളുടെ പൊതുമുദ്രവെച്ച മുഖാന്തരം മദ്ധ്യസ്ഥന്മാരിൽ ഒരാളെ നിശ്ചയിക്കയും ആ വിവരം മറ്റെ സംഘത്തെയൊ സംഘങ്ങളെയൊ മുഖാന്തരം അറിയിക്കുകയും വേണം.

അതാതു സ്ഥലത്തെ ഗവൎമ്മെണ്ടു മദ്ധ്യസ്ഥന്മാരെ നിശ്ചയിക്കൽ.

102. രണ്ടൊ അധികമൊ മദ്ധ്യസ്ഥന്മാർ വേണ്ടതായിരിക്കുമ്പോൾ വല്ല സംഘവും മറ്റൊ സംഘമൊ മറ്റൊ സംഘങ്ങളൊ അതിൽ യാതൊന്നൊ മുഖാന്തരം അതിന്നായി അപേക്ഷിച്ചതിന്റെശേഷം പതിന്നാലു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥനെ നിശ്ചയിക്കാതിരുന്നാൽ അപ്പോൾ ആ സംഘങ്ങളുടെയൊ അതിൽ യാതൊന്നിന്റെയൊ അപേക്ഷയിന്മേൽ ആ സ്ഥലത്തെ ഗവൎമ്മെണ്ടു മേൽപ്രകാരം വീഴ്ചചെയ്ത സംഘത്തിനു പകരം ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥനെ നിശ്ചയിക്കുകയും ആവാം. ഇപ്രകാരം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട മദ്ധ്യസ്ഥൻ ആ വീഴ്ചചെയ്ത സംഘത്താൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതായി ൯൯-ാം വകുപ്പിന്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

ഒഴിവുകൾക്ക സംഘക്കാർ മദ്ധ്യസ്ഥന്മാരെ നിശ്ചയിക്കൽ.

103. രണ്ടൊ അധികമൊ മദ്ധ്യസ്ഥന്മാരെ ഏല്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഏല്പിച്ച കാൎയ്യങ്ങൾ തീൎപ്പാക്കുന്നതിനുമുമ്പായി വല്ല മദ്ധ്യസ്ഥനും മരിക്കുകയൊ ശക്തിയൊ യോഗ്യതയൊ ഇല്ലാതാകയൊ അല്ലെങ്കിൽ മദ്ധ്യസ്ഥനായി കാൎയ്യം നടത്താൻ ഒന്നായി ഏഴു ദിവസത്തേക്ക വിട്ടു വരാതിരിക്കയൊ

ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ആയാളെ നിശ്ചയിച്ച സംഘം അവരുടെ പൊതുമുദ്ര വെച്ച രേഖാമൂലം ആയാൾക്കു പകരമായി ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥനെ നിശ്ചയിക്കുകയും വേണം.

ഒഴിവുകാലങ്ങളിൽ അതാതുസ്ഥലത്തെ ഗവമ്മെന്റു മദ്ധ്യസ്ഥന്മാരെ നിശ്ചയിക്കൽ.

104. മേൽപ്രകാരം മരിക്കുകയോ കാര്യം നടത്തുവാൻ അശക്തനായോ അയോഗ്യനായോ വരികയോ വീഴ്ച ചെയ്കയോ ചെയ്ത മദ്ധ്യസ്ഥനു പകരം ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥനെ നിശ്ചയിക്കേണ്ടുന്ന സംഘം മറ്റെ സംഘമോ സംഘങ്ങളോ അതിൽ യാതൊന്നോ രേഖാമൂലം അതിന്നായി അപേക്ഷിച്ചതിന്റെ ശേഷം പതിനാലു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആ നിശ്ചയം ചെയ്വാൻ വീഴ്ച വരുത്തുന്നു എങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ സംഘങ്ങളുടെയോ സംഘങ്ങളിൽ യാതൊന്നിന്റെയോ അപേക്ഷയിന്മേൽ അതാതുസ്ഥലത്തെ ഗവർന്മെണ്ടു ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥനെ നിശ്ചയിക്കുകയും ആവാം.

അപ്രകാരം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട മദ്ധ്യസ്ഥൻ ഈ ആക്ടിലെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആ വീഴ്ചചെയ്ത സംഘം നിശ്ചയിച്ചതായി വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

മദ്ധ്യസ്ഥനെ നിശ്ചയിക്കുന്നതു ദുർബ്ബലമാക്കിക്കൂടാ.

105. ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥനെ നിശ്ചയിച്ചതിൽപിന്നെ ആ നിശ്ചയം ചെയ്യുന്ന സംഘത്തിന്നു മറ്റെ സംഘത്തിന്റെയോ മറ്റെ എല്ലാ സംഘങ്ങളുടെയുമോ പൊതുമുദ്രവെച്ച രേഖാമൂലം മുമ്പായുള്ള സമ്മതം കൂടാതെ ആ നിശ്ചയത്തെ ദുർബ്ബലമാക്കുവാൻ അധികാരമുണ്ടാകുന്നതും അല്ല.

മദ്ധ്യസ്ഥന്മാർ മേൽമദ്ധ്യസ്ഥനെ നിശ്ചയിക്കൽ.

106. രണ്ടോ അധികമോ മദ്ധ്യസ്ഥന്മാരെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നപക്ഷം അവർ ആ മദ്ധ്യസ്ഥം വക പണികളിൽ പ്രവേശിക്കും മുമ്പെ അവരുടെ കയ്യൊപ്പോടുകൂടിയ രേഖാമൂലം നിഷ്പക്ഷപാതിയും യോഗ്യനും ആയ ഒരു ആളെ അവർ മേൽമദ്ധ്യസ്ഥനായി നിശ്ചയിക്കുകയും വേണം.

അതാതുസ്ഥലത്തെ ഗവമ്മെന്റു മേൽമദ്ധ്യസ്ഥനെ നിശ്ചയിക്കൽ.

107. മദ്ധ്യസ്ഥന്മാർക്കു കാര്യം ഏല്പിച്ചുകൊടുത്തതു മുതൽ ഏഴു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മദ്ധ്യസ്ഥന്മാർ ഒരു മേൽമദ്ധ്യസ്ഥനെ നിശ്ചയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ സംഘങ്ങളുടെയോ അവരിൽ യാതൊന്നിന്റെയോ അപേക്ഷയിന്മേൽ അതാതു സ്ഥലത്തെ ഗവമ്മെന്റു ഒരു മേൽമദ്ധ്യസ്ഥനെ നിശ്ചയിക്കുകയും ആവാം. അപ്രകാരം നിശ്ചയിക്കുന്ന മേൽമദ്ധ്യസ്ഥൻ മദ്ധ്യസ്ഥന്മാരാൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതായി ഈ ആക്ടിന്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

മദ്ധ്യസ്ഥന്മാർ ഒഴിവുള്ള മേൽമദ്ധ്യസ്ഥനു പകരം നിശ്ചയിക്കൽ.

108. രണ്ടോ അധികമോ മദ്ധ്യസ്ഥന്മാരെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കു തീർപ്പാൻ കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ തീർപ്പാക്കുംമുമ്പെ അവരുടെ മേൽമദ്ധ്യസ്ഥൻ മരിക്കുകയോ കാര്യം നടത്തുവാൻ അശക്തനായോ അയോഗ്യനായോ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നായി ഏഴു ദിവസത്തേക്കു വീഴ്ച ചെയ്കയോ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ആയാൾക്കു പകരം ആ മദ്ധ്യസ്ഥന്മാർ തങ്ങളുടെ കയ്യൊപ്പിട്ട രേഖാമൂലം നിഷ്പക്ഷപാതിയും യോഗ്യനും ആയ ഒരാളെ തങ്ങൾക്കു മേൽമദ്ധ്യസ്ഥനായി നിശ്ചയിക്കുകയും വേണം.

അതാതുസ്ഥലത്തെ ഗവമ്മെന്റു ഒഴിവുള്ള മേൽമദ്ധ്യസ്ഥനു പകരം നിശ്ചയിക്കൽ.

109. തങ്ങളുടെ മേൽമദ്ധ്യസ്ഥന്റെ മരണത്തെയോ കാര്യം നടത്തുവാനുള്ള അശക്തതയെയോ അയോഗ്യതയെയോ വീഴ്ചയെയോ പറ്റി രേഖാമൂലം അറിവു കിട്ടിയതിന്റെശേഷം ഏഴുദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മദ്ധ്യസ്ഥന്മാർ ഒരു മേൽമദ്ധ്യസ്ഥനെ നിശ്ചയിപ്പാൻ വീഴ്ചചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ സംഘങ്ങളുടെയോ അതിൽ യാതൊന്നിന്റെയോ അപേക്ഷയിന്മേൽ അതാതുസ്ഥലത്തെ ഗവമ്മെന്റു ഒരു മേൽമദ്ധ്യസ്ഥനെ നിശ്ചയിക്കുകയും ആവാം.

അപ്രകാരം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട മേൽമദ്ധ്യസ്ഥൻ അപ്രകാരം വീഴ്ചചെയ്ത മദ്ധ്യസ്ഥന്മാർ നിശ്ചയിച്ചതായി ഈ ആക്ടിലെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

പിന്തുടൎച്ചയായി വരുന്ന മദ്ധ്യസ്ഥന്മാൎക്കും മേൽമദ്ധ്യസ്ഥന്മാൎക്കും അവരുടെ പൂൎവ്വന്മാരുടെ അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

110. മുമ്പെത്തെ ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥന്നു പകരം നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ മദ്ധ്യസ്ഥന്നും മുമ്പെത്തെ ഒരു മേൽമദ്ധ്യസ്ഥന്നു പകരം നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ മേൽമദ്ധ്യസ്ഥന്നും അവരുടെ ആവക സ്ഥാനത്തിൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നവരുടെ അധികാരങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കകയും ചെയ്യും.

മേൽമദ്ധ്യസ്ഥനെ ഏല്പിക്കൽ.

111. രണ്ടൊ അധികമൊ മദ്ധ്യസ്ഥന്മാരുണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ സംഘങ്ങൾക്കു ഉഭയസമ്മതമാകുന്ന അവധിക്കുള്ളിലൊ അങ്ങിനെ ഉഭയസമ്മതം ഇല്ലാത്ത പക്ഷം മദ്ധ്യസ്ഥന്മാൎക്കു തീൎപ്പാക്കുവാൻ കൊടുത്തതിന്റെശേഷം മുപ്പതു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലൊ അവർ തങ്ങളുടെ തീൎപ്പിന്മേൽ യോജിക്കാതെയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൎക്കു ഏല്പിക്കപ്പെട്ട കാൎയ്യങ്ങളൊ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ തീൎപ്പാകാതെ അപ്പോൾ കിടക്കുന്നേടത്തോളമൊ അവരുടെ മേൽമദ്ധ്യസ്ഥന്നു ഏല്പിച്ചതായി നില്ക്കുകയും ചെയ്യും.

പുസ്തകങ്ങൾ മുതലായതു ആവശ്യപ്പെടുവാനും സാക്ഷികളെ സത്യത്തിന്മേൽ വിസ്തരിപ്പാനും മദ്ധ്യസ്ഥന്മാൎക്കും മററും ഉള്ള അധികാരങ്ങൾ.

112. മദ്ധ്യസ്ഥനും മദ്ധ്യസ്ഥന്മാരും മേൽമദ്ധ്യസ്ഥനും ഓരോ സംഘത്തിന്റെ കൈവശത്തിലൊ അധീനത്തിലൊ ഉള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ അവൎക്കു ഹാജരാക്കുവാൻ കഴിയുന്നതും മദ്ധ്യസ്ഥന്മാൎക്കു ഏല്പിക്കപ്പെട്ട കാൎയ്യങ്ങൾ തീൎപ്പാക്കേണ്ടുന്നതിന്നു ആ മദ്ധ്യസ്ഥനൊ മദ്ധ്യസ്ഥരൊ മേൽമദ്ധ്യസ്ഥനൊ ആവശ്യമെന്നു വിചാരിക്കുന്നതും ആയ വല്ല ആധാരങ്ങളൊ തെളിവൊ ഹാജരാക്കുവാനായി ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതും ആവക ഓരോ സംഘങ്ങളിലെ സാക്ഷികളെ സത്യത്തിന്മേൽ വിസ്തരിക്കാവുന്നതും ആകുന്നു.

മദ്ധ്യസ്ഥത്തിലെ നടപടി.

113. സംഘങ്ങൾ വേറെ പ്രകാരം സമ്മതിക്കുന്നില്ലാത്തപക്ഷം മദ്ധ്യസ്ഥനും മദ്ധ്യസ്ഥന്മാരും മേൽമദ്ധ്യസ്ഥനും തങ്ങൾ ഓരോരുത്തൎക്കു ആ ഏല്പിക്കപ്പെട്ട കാൎയ്യത്തിൽ യുക്തമായി തോന്നുന്നപ്രകാരം പ്രവൎത്തിക്കുകയും ചെയ്യാം.

സംഘങ്ങളെ കൂടാതെതന്നെ മദ്ധ്യസ്ഥം നടത്തണം.

114. മദ്ധ്യസ്ഥനും മദ്ധ്യസ്ഥന്മാരും മേൽ മദ്ധ്യസ്ഥനും ഓരോരുത്തൻ അതാതു സംഘത്തിന്നു അതിനെപ്പററി അറിവുകൊടുത്തതിന്റെ ശേഷം തങ്ങൾക്കു അതിന്നു യുക്തമായി തോന്നുന്ന എല്ലാസംഗതികളിലും എല്ലാ (അല്ലെങ്കിൽ വല്ല) സംഘങ്ങളേയും കൂടാതെതന്നെ കാൎയ്യം നടത്തുകയും ആവാം.

പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി മദ്ധ്യസ്ഥതീൎപ്പുകൾ ചെയ്യാം.

115. മദ്ധ്യസ്ഥനും മദ്ധ്യസ്ഥന്മാരും മേൽമദ്ധ്യസ്ഥനും അവൎക്കു യുക്തമായിതോന്നുന്നപക്ഷം ഏല്പിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ കാൎയ്യങ്ങൾക്കുംകൂടി ഒരു തീൎപ്പുചെയ്യുന്നതിന്നു പകരം ആവക കാൎയ്യങ്ങളിൽ ഓരോരോ ഭാഗത്തെക്കു പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി വെവ്വേറെ സമയങ്ങളിൽ തീൎപ്പുകൾ ചെയ്യാം.

ആ കാൎയ്യങ്ങളിൽ വല്ല ഭാഗത്തിന്മേലും ഉള്ള എല്ലാ തീൎപ്പും മദ്ധ്യസ്ഥം ഏല്പിപ്പാനുള്ള ഉഭയ സമ്മതത്തിൽ കാണിച്ചതായുള്ള ആ തീൎപ്പിൽ പറയുന്ന കാലത്തെക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങിനെ അവധി കാണിച്ചിട്ടില്ലാത്തപക്ഷം മദ്ധ്യസ്ഥന്നു ന്യായാനുസൃതമായി നിശ്ചയിപ്പാനൎഹതയുള്ള വല്ല കാലത്തെക്കും അതു സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ കാൎയ്യങ്ങൾക്കും ആ തീൎപ്പാക്കിയ കാൎയ്യങ്ങൾ തീൎപ്പാക്കുവാനായി ഏല്പിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ കാൎയ്യങ്ങളും ആയിരുന്നാലെതുപ്രകാരമൊ അപ്രകാരം പ്രബലമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും; മറെറ കാൎയ്യങ്ങളൊ അതിൽ യാതൊന്നൊ അപ്പോഴൊ പിന്നെയൊ തീൎപ്പാക്കാതെയിരുന്നാലും വേണ്ടതില്ല.

ശരിയായ അവധിക്കുള്ളിൽ ചെയ്ത മദ്ധ്യസ്ഥതീൎപ്പു എല്ലാ കക്ഷികളെ മേലും പ്രബലപ്പെടും.

116. മദ്ധ്യസ്ഥന്റെയൊ മദ്ധ്യസ്ഥന്മാരുടെയൊ മേൽ മദ്ധ്യസ്ഥന്റെയൊ തീൎപ്പു അവരുടെ കയ്യൊപ്പോടുകൂടിയ രേഖാമൂലം ചെയ്തിരിക്കയും സംഘങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്ന അവധിക്കുള്ളിലൊ അങ്ങിനെയുള്ള ഉഭയസമ്മതം ഇല്ലാത്തപക്ഷം വാദത്തിലിരിക്കുന്ന കാൎയ്യങ്ങൾ മദ്ധ്യസ്ഥനെയൊ മദ്ധ്യസ്ഥന്മാരെയൊ മേൽ മദ്ധ്യസ്ഥനെയൊ ഏല്പിച്ചതിന്റെശേഷം മുപ്പതു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലൊ സംഘങ്ങൾക്കു കൊടുപ്പാനായി തയ്യാറാക്കി

[illegible] ചെയ്യുന്നപക്ഷം എല്ലാ സംഘങ്ങളുടെമേലും പ്രബലപ്പെട്ടും തീർപ്പായും ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും.

മദ്ധ്യസ്ഥനെ [illegible] [illegible] ൽ [illegible]

117\. [illegible] (സംഘങ്ങൾ വേറെ പ്രകാരത്തിൽ സമ്മതിക്കാത്ത പക്ഷം) മേൽ മദ്ധ്യസ്ഥൻ അതാതു സമയം തന്റെ തീർപ്പുചെയ്യുന്ന അവധി [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.

മദ്ധ്യസ്ഥനെ [illegible] [illegible]

118\. ഒരു ആക്ടിൻ പ്രകാരം വല്ല മദ്ധ്യസ്ഥതയും ചെയ്യുന്ന [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

മദ്ധ്യസ്ഥതയ്ക്കുള്ള [illegible]

119\. [illegible] വല്ല മദ്ധ്യസ്ഥതീർപ്പിനാലും [illegible] സംഘങ്ങൾ [illegible] [illegible] എല്ലാ മദ്ധ്യസ്ഥതീർപ്പിനേയും [illegible] [illegible] [illegible] ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കയോ സംഗതിയോ [illegible].

[illegible]

120\. [illegible] എല്ലാ [illegible] മദ്ധ്യസ്ഥന്മാരുടെ മദ്ധ്യസ്ഥതീർപ്പു [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] അവരെ [illegible] [illegible] ചെയ്യുന്നതും ആകുന്നു.

മദ്ധ്യസ്ഥതീർപ്പിന്മേൽ [illegible]

121\. [illegible] [illegible] മദ്ധ്യസ്ഥതീർപ്പിന്മേൽ ഉള്ള [illegible] മദ്ധ്യസ്ഥനെയോ മദ്ധ്യസ്ഥന്മാരെയോ മേൽ മദ്ധ്യസ്ഥനെയോ [illegible] കൂടി [illegible] ചെയ്യും.

ചെലവു [illegible]

122\. [illegible] [illegible] പ്രകാരത്തിൽ [illegible] മദ്ധ്യസ്ഥതീർപ്പിൽ [illegible] പ്രകാരത്തിൽ [illegible] ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത [illegible] [illegible] മദ്ധ്യസ്ഥതയ്ക്കും മദ്ധ്യസ്ഥതീർപ്പിനും [illegible] സംഘങ്ങൾ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] സംഘങ്ങൾ അവരവരുടെ [illegible] [illegible] ആകുന്നു.

മദ്ധ്യസ്ഥതീർപ്പ് കോടതിയിൽ ഫയലാക്കൽ.

123\. [illegible] വല്ല മദ്ധ്യസ്ഥതീർപ്പിനാൽ [illegible] സംഗതി അതിൽ ഉൾപ്പെട്ട വല്ല [illegible] [illegible] കോടതിയിൽ ഫയലാക്കുകയും [illegible] മദ്ധ്യസ്ഥ [illegible] എല്ലായ്പ്പോഴും [illegible] കോടതിയിലെ [illegible] വല്ല [illegible] [illegible] സിവിൽ നടപടി നിയമത്തിലെ നിബന്ധനകൾ അവ സംബന്ധിപ്പിക്കുന്നിടത്തോളം അതുവക എല്ലാ [illegible] അതുപ്രകാരം നടക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനും സംബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യും.

4-ാം ഭാഗം.

ഒരു ആക്ടുപ്രകാരമുള്ള സംഘങ്ങളും സമൂഹങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കൽ

പ്രാരംഭം.

"അംശദായകൻ" എന്നതിന്റെ അർത്ഥം

124\. "അംശദായകൻ" എന്ന വാക്കിനു ഈ ആക്ടുപ്രകാരമുള്ള ഒരു സംഘം അവസാനിപ്പിക്കുന്നപക്ഷം ആ സംഘത്തിന്റെ മുതലുകളിലേക്ക് അംശം കൊടുക്കേണ്ടതിന്നു ബാദ്ധ്യതപ്പെട്ട എല്ലാവരും എന്നു അർത്ഥമാകുന്നു. അംശദായകന്മാരെന്നു വിചാരിക്കപ്പെടേണ്ടതായ ആളുകൾ ഇന്നവരെന്നു

ഖണ്ഡിതം ചെയ്യുന്നതിന്നു നടത്തുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആ വക ആളുകൾ ഇന്നിന്നവരെന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തി ഖണ്ഡിതം ചെയ്യുംമുമ്പെ നടത്തുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു അംശദായകനെന്നു പറയുന്ന വാക്കിൽ ഉൾപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

അംശദായകന്റെ ബാധ്യതയുടെ സ്വഭാവം.

125. [illegible] വല്ല സംഘവും അവസാനിപ്പിക്കുന്ന [illegible] [illegible] [illegible] ബാധ്യത [illegible] ബാധ്യത [illegible] [illegible] [illegible] ചെയ്യുന്നതായി [illegible] ആ ബാധ്യത പ്രകാരം [illegible] ഇതിന്നു താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരം [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതായി [illegible] ചെയ്യും. വല്ല അംശദായകനും [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ചെയ്യും.

ഒരു അംശദായകന്റെ ബാധ്യതയിന്മേൽ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] കോർട്ടും [illegible] [illegible].

126. വല്ല അംശദായകനും ഇതിന്നു താഴെ പറയുന്ന [illegible] അംശദായകനെന്നു [illegible] ചെയ്യും.

[illegible] അംശദായകന്മാർ.

127. വല്ല അംശദായകനും അംശദായകന്മാരുടെ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] വല്ല [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

[illegible] അംശദായകന്മാർ.

കോർട്ടിനാൽ അവസാനിപ്പിക്കൽ

കോർട്ടിനാൽ സംഘം അവസാനിപ്പിക്കാവുന്ന അവസ്ഥകൾ.

128 -ാം വകുപ്പു പ്രകാരം ഉള്ള ഒരു സംഘം ഇതിന്നു താഴെ വിവരിച്ച പ്രകാരം കോർട്ടിനാൽ അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നതു താഴെ പറയുന്ന അവസ്ഥകളിലാകുന്നു. അവ എന്തെന്നാൽ:—

(a) കോർട്ടിൽ നിന്നു സംഘം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നു സംഘക്കാർ വിശേഷവിധിയായ ഒരു തീർപ്പു ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ;

(b) സംഘം ഏകാംഗമായിത്തീർന്ന മുതൽ ഒരു കൊല്ലത്തിന്നുള്ളിൽ അതിന്റെ പണിയാരംഭിക്കാതിരിക്കുകയോ അതിന്റെ പണികൾ ഒരു കൊല്ലം [illegible] നിറുത്തിവെക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ;

(c) അംഗങ്ങളായുള്ളവർ എഴിൽ കുറഞ്ഞ എണ്ണമായി വരുമ്പോൾ;

(d) സംഘത്തിന്ന അതിന്റെ കടങ്ങൾ വീട്ടുവാൻ ശക്തിയില്ലാതെ വരുമ്പോൾ;

(e) അതുപോലെയുള്ള മറ്റുവല്ല സംഗതിയാലും സംഘം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതു ന്യായമായും ശരിയായും ഉള്ളതെന്ന കോട്ടിലേക്ക അഭിപ്രായമാകുമ്പോൾ.

ഒരു സംഘം അതിന്റെ കടങ്ങൾ വീട്ടുവാൻ ശക്തിയില്ലാത്തതെന്ന വിചാരിക്കപ്പെടുന്നത എപ്പോൾ.

129. ഈ ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള ഒരു സംഘം അതിന്റെ കടങ്ങൾ വീട്ടുവാൻ ശക്തിയില്ലാത്തതെന്ന വിചാരിക്കപ്പെടുന്നതു എപ്പോഴെന്നാൽ.—

(a) തിരിനാലൊ മറ്റൊ അപ്പോൾ കൊടുപ്പാനുള്ളതായ അഞ്ഞൂറ ഉറുപ്പികയിൽ അധികമായ ഒരു സംഖ്യ സംഘത്തിൽ നിന്ന കടം പിരിഞ്ഞു കിട്ടേണ്ടവനായ ഒരാൾ അപ്രകാരം കിട്ടുവാനുള്ള സംഖ്യ അടക്കേണ്ടതിന്ന ആ സംഘത്തോട ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന്നായി തന്റെ കയ്യൊപ്പിട്ട ഒരു അറിയിപ്പ ആ സംഘത്തിന്റെ രെജിസ്ത്രാക്കിയ കച്ചേരിയിൽ ഏല്പിച്ച ആ സംഘത്തിന്മേൽ നടത്തുകയും, ആ എഴുത്തു കിട്ടിയ ശേഷം മൂന്നാഴ്ചവട്ട കാലത്തേക്ക ആ സംഘം ആ സംഖ്യ അടപ്പാനൊ ആ കടം പുക്കിക്കേണ്ട വന്ന ന്യായമായ വിധത്തിൽ ബോധ്യമാകത്തക്കപ്രകാരം ആ സംഖ്യ ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയൊ അതിന്റെ കാൎയ്യത്തിൽ ഒത്തു ഉടമ്പടി ചെയ്കയൊ ചെയ്യാതെ ഉപേക്ഷചെയ്കയും ചെയ്യുമ്പോൾ;

(b) സംഘത്തിന്റെ മേൽ വല്ല കടക്കാരനും ചെയ്ത വല്ല അന്യായത്തിലും ആ കടക്കാരന്ന അനുകൂലമായി വല്ല കോട്ടിലും നിന്ന കിട്ടിയ ഒരു വിധിയിന്മേലൊ കല്പനയിന്മേലൊ ആയതു നടത്തിപ്പാനായി അയച്ച കല്പനയൊ മറ്റൊ മുഴുവനൊ ഏതാനുമൊ അനുസരിക്കാതെ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ

(c) സംഘത്തിന്ന അതിന്റെ വക കടങ്ങൾ വീട്ടുവാൻ ശക്തിയില്ലെന്ന കോട്ടിലേക്ക ബോധ്യമാകത്തക്കവണ്ണം തെളിയിക്കുമ്പോൾ;

കോട്ട എന്ന വാക്കിന്റെ അൎത്ഥവിവരണം.

130. ഈ ആക്ടിന്റെ ഈ ഭാഗത്തിൽ കോട്ട എന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കിന്ന ആ സംഘത്തിന്റെ രജിസ്തരാക്കിയ കച്ചേരി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൽ അത്യന്യായ സിവിൽ അധികാരമുള്ള പ്രധാനകോട്ട എന്നൎത്ഥമാകുന്നു— എന്നാൽ സംഘത്തിലെ കാൎയ്യാദികൾ നടത്തുവാനായുള്ള ചട്ടങ്ങളിൽ ആ സംഘം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം ആയതു ബങ്കാളത്തെയൊ മതിരാശിയിലെയൊ ബൊംബായിലെയൊ നീതിന്യായാധികാരഹൈകോട്ടിനാലൊ പഞ്ചാബിലെ പ്രധാന കോട്ടിനാലൊ അവസാനിപ്പിക്കേണമെന്ന നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന പക്ഷം „കോട്ട" എന്ന വാക്കിന്ന സിവിൽ ആദ്യ ന്യായാധികാരം നടത്തുന്ന ആ ഹൈകോട്ടൊ പ്രധാനകോട്ടൊ എന്നൎത്ഥമാകയും ചെയ്യും.

"കടങ്ങൾ" എന്ന വാക്കിന്റെ അൎത്ഥവിവരണം.

ഈ ആക്ടിന്റെ ഈ ഭാഗത്തിൽ "കടങ്ങൾ" എന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കിന്ന, ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യരുടെ പ്രാണന്റെമേൽ രക്ഷാഭോഗ ഉടമ്പടികൾ ചെയ്യുന്നതൊ അങ്ങിനെയുള്ള ഉടമ്പടികൾപ്രകാരം ബാദ്ധ്യതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതൊ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യരുടെ പ്രാണന്റെമേൽ പെൻഷനുകൾ നല്കുന്നതൊ ആയ ഒരു സംഘത്തിന്റെ കാൎയ്യത്തിൽ ഒഴികെ, കടം കൊടുത്തവൻ ഉടനെ മടങ്ങി ചോദിക്കാവുന്ന യഥാൎത്ഥമായി അടയേണ്ടുന്ന കടങ്ങൾ എന്ന അൎത്ഥമാകുന്നു. (പ്രാണരക്ഷാഭോഗ ഉടമ്പടി സംഘമെന്ന ഇതിന്ന മേൽ പറയുന്ന) ആ വക ഒരു സംഘത്തിന്റെ കാൎയ്യത്തിൽ അങ്ങിനെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന "കടങ്ങൾ" എന്ന വാക്കിൽ ആ വക ഉടമ്പടികൾപ്രകാരവും പെൻഷനകരാറുകൾപ്രകാരവും മറ്റു നിലനിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കരാറുകൾപ്രകാരവും അനിശ്ചിതമായൊ മേലിൽ വരുന്നതായൊ ഉള്ള ബാദ്ധ്യതകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

അവസാനിപ്പിച്ചു നിറുത്തുവാനുള്ള അപേക്ഷ ഹൎജിമൂലമായിരിക്കണം.

131. ഈ ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള ഒരു സംഘം അവസാനിപ്പിച്ചു നിറുത്തുവാനായി കോട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന അപേക്ഷ ഹൎജിമൂലമായിരിക്കേണ്ടതും ആ ഹൎജി ആ സംഘമൊ ആ സംഘത്തിലെ ഒന്നൊ അധികമൊ കടക്കാരൊ ഒന്നൊ അധികമൊ അംശദായകന്മാരൊ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറ-

ഞ്ഞവർ എല്ലാവരുമൊ വല്ലവരുമൊ കൂടി ഒന്നായിട്ടോ വെവ്വേറെ ആയിട്ടോ ബോധിപ്പിക്കാവുന്നതും ആകുന്നു.

തെളിയുന്നപക്ഷം, സംഘം അവസാനിപ്പിപ്പാനുള്ള ഒരു കല്പനയെ നീതീകരിക്കുന്നതായ അവസ്ഥകളും ഹൎജിയിൽ പറയേണം. ആവക വല്ല ഹൎജിയിന്മേലും കല്പിക്കുന്ന എല്ലാ കല്പനയും ആയതു ആ സംഘത്തിലെ ഒരു കടക്കാരന്റെയും ഒരു അംശദായകന്റെയും കൂടിയുള്ള ഹൎജിയിന്മേൽ കല്പിച്ചിരുന്നാലെന്നപ്രകാരമൊ അപ്രകാരം തന്നെ ആ എല്ലാ കടക്കാരുടെയും എല്ലാ അംശദായകന്മാരുടെയും പേരിൽ ഫലിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഒരു പ്രാണരക്ഷാഭോഗ ഉടമ്പടി സംഘത്തിന്റെ കാൎയ്യത്തിൽ ജഡ്ജിക്കു ന്യായമെന്നു തോന്നുന്ന ചെലവു സംഖ്യക്കു ജാമ്യംകൊടുക്കുന്നതുവരെക്കും ജഡ്ജിക്കു ബോദ്ധ്യമാകുംവണ്ണം പ്രഥമദൃഷ്ടത്തിൽ മതിയാകുന്ന കാൎയ്യന്യായം സ്ഥാപിക്കുന്നതുവരെക്കും കോൎട്ട് ഹൎജിയെ വിചാരണചെയ്യേണ്ടതില്ല. അനന്തരം സംഘത്തിനു കിട്ടേണ്ടുന്ന സംഖ്യകളും ഉൾപ്പെടെ വസൂലാകാതെ സംഘത്തിലേക്കുള്ള അസ്സൽദ്രവ്യസംഖ്യ യഥാൎത്ഥമായി പലിശക്കിട്ടിട്ടുള്ള മുതലുകളോടു ചേൎത്താൽ മതിക്കപ്പെട്ട ബാദ്ധ്യതകളുടെ സംഖ്യക്കു തുല്യമാക്കുവാൻ മതിയാകുന്നപക്ഷത്തിൽ അടപ്പാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത അസ്സൽമുതലൊ ആ മുതലിൽ മതിയായ ഒരു ഭാഗമൊ അടപ്പാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനു കഴിവുണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി ന്യായമായ ഒരു അവധിക്കു കോൎട്ട് ആ ഹൎജിയിന്മേൽ നടത്തേണ്ടുന്ന അനന്തരപ്രവൃത്തികളും നിൎത്തിവെക്കണം. പ്രവൃത്തികളും നിൎത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ അവധിയൊ പിന്നെവല്ല അവധിയൊ തീരുമ്പോൾ, മുമ്പെതന്നെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന മുതലുകളും ഉൾപ്പെടെ അസ്സൽമുതൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട പിരിഞ്ഞസംഖ്യ ബാദ്ധ്യതകൾക്കു തുല്യമായിട്ടില്ലാത്തപക്ഷം, സംഘം അതിന്റെ കടങ്ങൾ തീൎപ്പാൻ ശക്തിയില്ലാത്തതായി തെളിഞ്ഞിരുന്നാലെന്നപ്രകാരമൊ അപ്രകാരം ആ ഹൎജിയിന്മേൽ ഒരു കല്പന കല്പിക്കയും വേണം.

വിവരണം.—അടപ്പാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു തുകസംബന്ധമായൊ അടക്കേണ്ടുന്ന മറ്റു പണങ്ങളും വകയായൊ സംഘത്തിനു കടംപെട്ടിരിക്കുന്ന അതിലെ ഒരു അംഗത്താൽ ഒരു ഹൎജികൊണ്ടുവരുവാൻ ഈ വകുപ്പിലുള്ള യാതൊന്നും അധികാരപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

അവസാനിപ്പിപ്പാനുള്ള ഹൎജി കൊണ്ടുവരുവാൻ അംശദായകൻ യോഗ്യനല്ലാത്തതു എപ്പോഴാം.

132. ഈ ആക്ടപ്രകാരമുള്ള ഒരു സംഘത്തിലെ യാതൊരു അംശദായകനും ആ സംഘം അവസാനിപ്പിപ്പാനുള്ള ഒരു ഹൎജി, ആ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളും എണ്ണത്തിൽ ഏഴിൽ ചുരുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു എങ്കിലല്ലാതെയാകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ താൻ ഏതു ഓഹരികളും വകക്കായി ഒരു അംശദായകനായിരിക്കുന്നുവൊ ആ ഓഹരികളൊ അവയിൽ ചിലതൊ അവസാനിപ്പിക്കൽ ആരംഭത്തിനു മുമ്പായുള്ള പതിനെട്ടു മാസങ്ങളിൽ ചുരുങ്ങിയതു ആറുമാസക്കാലമെങ്കിലും ആദ്യംതന്നെ തനിക്കു തിരിച്ചുവെച്ചിരുന്നിരിക്കുകയൊ തന്റെവശത്തിൽ ഇരുന്നിരിക്കുകയൊ ചെയ്കയും തന്റെപേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കയും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കയ്യവശക്കാരന്റെ മരണംനിമിത്തം തനിക്കു മറിഞ്ഞുവന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എങ്കിലല്ലാതെയാകട്ടെ, ബോധിപ്പിച്ചുകൂടുന്നതല്ല.

എന്നാൽ, ഒരു ഓഹരി, ആ ആറുമാസംമുഴുവനുമൊ അതിൽ ഏതാനും വല്ല കാലമൊ ഒരു അംശദായകന്റെ ഭാൎയ്യയുടെ കല്യാണത്തിനു മുമ്പൊ പിമ്പൊ ആ ഭാൎയ്യ വെച്ചിരിക്കുകയൊ അവളുടെപേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുകയൊ ആകട്ടെ, ആ ഭാൎയ്യക്കൊ അംശദായകന്നൊ വേണ്ടി വല്ല ഭരമേല്പുകാരനൊ അവന്റെ പേരിലൊ വെച്ചിരിക്കുകയാകട്ടെ, ചെയ്തിരിക്കുന്നപക്ഷത്തിൽ ആ ഓഹരി അംശദായകന്റെ പേരിൽ ഇരുന്നിരുന്നതായും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നതായും ഈ വകുപ്പിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

കോൎട്ടിൽനിന്നു അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ആരംഭം.

133. കോൎട്ടിൽനിന്നു ഒരു സംഘം അവസാനിപ്പിക്കൽ ആയതു അവസാനിപ്പിപ്പാനായി ഹൎജി ബോധിപ്പിച്ചസമയം മുതൽക്കു ആരംഭിക്കുമെന്നു വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

കോൎട്ട് നിരോധിക്കപ്പെടുന്ന തൊടുക്കൽ.

134. ഈ ആക്ടപ്രകാരമുള്ള ഒരു സംഘം അവസാനിപ്പിപ്പാനായി ഒരു ഹൎജി ബോധിപ്പിച്ചതിന്റെ ശേഷം അവസാനിപ്പിപ്പിനുള്ള ഒരു കല്പന കല്പിക്കുന്നതിന്നുമുമ്പെ വല്ല സമയത്തും കോൎട്ട് ആ സംഘത്തിന്റെയൊ അതിലെ ഒരു കടം വരുവുള്ളവന്റെയൊ അംശദായകന്റെയൊ അപേക്ഷ

ഷിന്മേൽ ആ സംഘത്തിന്റെമേലുള്ള വല്ല വ്യവഹാരത്തിലൊ അന്യായത്തിലൊ പിന്നെയുള്ള വിസ്താരം ഉത്തരവായതു കോട്ടിന്നു യുക്തമായി തോന്നുന്ന നിശ്ചയങ്ങളിന്മേൽ നടത്താതെ നിൎത്തേണമെന്നു കല്പിക്കയും ആവാം.

ആ ഹൎജി ബോധിപ്പിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഒന്നാമതു ഇടപാടുതീൎക്കുന്നവരെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിന്നുമുമ്പെ യാതൊരുസമയത്തും ആ സംഘത്തിലെ സ്വത്തും വഹകളും നോക്കുവാനും മറ്റുമായി തൽക്കാലത്തേക്കു കോട്ടിൽനിന്നു ഇടപാടുതീൎക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിശ്ചയിക്കയും ആവാം.

135\. ഹൎജിവിചാരണയുടെ ശേഷം കോട്ട് ആ ഹൎജിചെലവോടുകൂടിയൊ കൂടാതെയൊ തള്ളുകയും വല്ല നിശ്ചയങ്ങളിന്മേലൊ യാതൊരു നിശ്ചയവുംകൂടാതെയൊ വിചാരണ നിൎത്തിവെക്കയും ആ ഇടക്കു കോട്ടിലേക്കു യുക്തമായി തോന്നുന്ന വല്ല കല്പനയൊ മറ്റൊ കല്പിക്കയും ചെയ്യും.

ഹൎജിവിചാരണയിന്മേൽ കോട്ടിന്നിന്നു നടക്കേണ്ടുന്നതു.

136\. ഈ ആക്ടുപ്രകാരമുള്ള ഒരു സംഘം അവസാനിപ്പിപ്പാനായി ഒരു കല്പന കല്പിച്ചതിന്റെ ശേഷം ആ സംഘത്തിന്റെമേൽ യാതൊരു വ്യവഹാരമൊ മറ്റു അന്യായമൊ കോട്ടിലെ അനുവാദത്തോടുകൂടിയും കോട്ട് നിശ്ചയിക്കുന്ന നിശ്ചയങ്ങളെ അനുസരിച്ചും അല്ലാതെ നടത്തുകയൊ തുടങ്ങുകയൊ ചെയ്യേണ്ടതും അല്ല.

അവസാനിപ്പിപ്പാനുള്ള കല്പനക്കു ശേഷം വ്യവഹാരങ്ങൾ നടത്തരുതു.

137\. ഈ ആക്ടുപ്രകാരമുള്ള ഒരു സംഘം അവസാനിപ്പിപ്പാനായി ഒരു കല്പന കൊടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ആ കല്പനയുടെ ഒരു പകൎപ്പു ആ സംഘം ഉടനെ കൂട്ടുമുതൽ സംഘങ്ങളുടെ രജിസ്ത്രാൎക്കു അയക്കുകയും അദ്ദേഹം ആ സംഘത്തെപ്പറ്റിയുള്ള തന്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ ആ വിവരം ഒരു കുറിപ്പു എഴുതുകയും വേണം.

കല്പനയുടെ പകൎപ്പു രജിസ്ത്രാൎക്കു അയക്കേണം.

ആ സംഘത്തിലെ പണിക്കാർ പിന്നെയും നടത്തിവരുന്നില്ലാത്തപക്ഷം, ആ കല്പന ആ സംഘത്തിലെ പണിക്കാൎക്കു പിരിച്ചുവിടൽ വിവരം അറിയിപ്പായി വിചാരിക്കപ്പെടുന്നതും ആകുന്നു.

138\. ഒരു സംഘം അവസാനിപ്പിപ്പാനായി ഒരു കല്പന കല്പിച്ചതിന്റെ ശേഷം എപ്പോഴെങ്കിലും ആ സംഘത്തിലെ വല്ല കടം പിരിവുള്ളവന്റെയൊ അംശദായകന്റെയൊ അപേക്ഷയിന്മേലും ആ അവസാനിപ്പിനെപ്പറ്റിയുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നിൎത്തേണ്ടതാണെന്നു കോട്ടിലേക്കു ബോദ്ധ്യമാകത്തക്കവണ്ണമുള്ള തെളിവിന്മേലും ആ കോട്ട് പ്രവൃത്തികൾ ആസകലമൊ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ വല്ല അവധിക്കൊ ആ കോട്ടിലേക്കു യുക്തമായി തോന്നുന്ന നിശ്ചയങ്ങളിന്മേലും ആ നിശ്ചയങ്ങളെ അനുസരിച്ചും നിൎത്തുവാനായി ഒരു കല്പന കല്പിക്കയും ആവാം.

പ്രവൃത്തികൾ നിൎത്തുവാൻ കോട്ടിന്നുള്ള അധികാരം.

139\. ഉത്തരവാദത്തിൽ ക്ലിപ്തപ്പെട്ടതും ഓഹരികളായി ഭാഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു മുതലുള്ളതും ആയ ഒരു സംഘം അവസാനിപ്പിപ്പാനായിട്ടു ഒരു കല്പന ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായി ചോദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വല്ല ഓഹരി മുതലും ആ സംഘത്തിലെ ബാക്കി മുതലുകളായും, വല്ല അംശത്തിന്നും ഉള്ള വല്ല ഓഹരികളിന്മേലും അടയാതെ ബാക്കിയുള്ള വല്ല സംഖ്യകളോളം ഓരോ അംശത്തിന്നിന്നു സംഘത്തിലേക്കു ചെല്ലാനുള്ളതും കോട്ടിൽനിന്നു നിശ്ചയിക്കുന്ന സമയത്തു അടക്കേണ്ടതായുള്ളതും ആയ ഒരു കടമായും, വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഉത്തരവാദത്താൽ ക്ലിപ്തപ്പെട്ട സംഘത്തിലെ ഓഹരി മുതലിന്മേൽ കല്പനയുടെ ഫലം.

കടം വരവുള്ളവരുടെയൊ അംശദായകന്മാരുടെയൊ താൽപൎയ്യങ്ങളെ കോട്ടിൽനിന്ന നോക്കാം.

140. അവസാനിപ്പിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കാൎയ്യങ്ങളെയുംപറ്റി കടം വരവുള്ളവൎക്കും അംശദായകന്മാൎക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രകാരം മതിയായ തെളിവിനാൽ കാണപ്പെടുന്ന അവരുടെ താൽപൎയ്യങ്ങളെ കോട്ട് പ്രമാണിക്കുകയും കോട്ടിലെക്കു യുക്തമായി തോന്നുന്നപക്ഷം ആ വക കടം വരവുള്ളവരെയൊ അംശദായകന്മാരെയൊ അവരുടെ താൽപൎയ്യങ്ങൾ ഇന്നിന്നതെന്ന അറിവാനായി കോട്ട് കല്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ വരുത്തി യോഗം കൂട്ടുവാനായി കല്പിക്കുകയും ആ വക യോഗത്തിങ്കൽ യോഗമുഖ്യനായി കാൎയ്യം നടത്തുവാനും ആ യോഗം കൂടിയതിലെ തീൎച്ച ഇന്നതാണെന്ന കോട്ടിലെക്കു ബോധിപ്പിപ്പാനും ഒരാളെ നിശ്ചയിക്കുകയും ആവാം.

കടം വരവുള്ളവരുടെ കാൎയ്യത്തിൽ ഓരോരോ കടം വരവുകാരന്ന ചെല്ലുവാനുള്ള കടത്തിന്റെ സഖ്യയും അംശദായകന്മാരുടെ കാൎയ്യത്തിൽ സംഘത്തിലെ ചട്ടങ്ങളാൽ ഓരോ അംശദായകന്ന കൊടുപ്പാൻ അൎഹതയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ എത്ര എന്നുള്ളതും ഈ എല്ലാവും നോക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ഇടവാട്ടതീൎപ്പാനുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ

ഇടവാട്ട തീൎപ്പാനുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിശ്ചയിക്കൽ.

141. ഒരു സംഘം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുവാനും അതിൽ കോട്ടിന്ന സഹായിപ്പാനും വേണ്ടി ഒരാളെയൊ ആളുകളെയൊ നിശ്ചയിക്കാവുന്നതും ആയവൎക്കു ഇടവാട്ടതീൎപ്പാനുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെന്നൊ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെന്നൊ പേർ പറയേണ്ടതും ആകുന്നു.

ആ വക ആളെയൊ ആളുകളെയൊ ആ ഇടവാട്ട തീൎക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയൊ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയൊ പണിക്കു തൽക്കാലത്തെക്കായൊ മറ്റൊ കോട്ടിന്ന യുക്തമായി തോന്നുംപോലെ നിശ്ചയിക്കുകയും ആവാം.

എല്ലാകാൎയ്യങ്ങളിലും ഇടവാട്ടതീൎക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പണിക്കു ഒന്നിലധികം ആളുകളെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന പക്ഷത്തിൽ ഇടവാട്ട തീൎക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചെയ്യേണമെന്ന ഇതിനാൽ ആവശ്യപ്പെടുകയൊ അധികാരപ്പെടുത്തുകയൊ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വല്ല പ്രവൃത്തിയും ആ വക ആളുകൾ എല്ലാവരും കൂടിയൊ അതിൽ വല്ലൊരാളൊ അധികം ആളുകളൊ ചെയ്യേണ്ടതിന്ന കോട്ട് അറിയിക്കുകയും വേണം.

ഇടവാട്ടതീൎക്കുന്ന വല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥനും തന്നെ ആളെ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ വല്ല ജാമ്യവും കൊടുക്കേണമൊ എന്നും എന്തു ജാമ്യം കൊടുക്കേണമെന്നും കൂടി കോട്ടിൽനിന്ന തീൎച്ചയാക്കുകയും ആവാം.

ഇടവാട്ട തീൎക്കുന്നതിന്ന യാതൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പക്ഷമൊ ആ വക നിശ്ചയത്തിൽ വല്ല ഒഴിവും ഉണ്ടാകുമ്പോഴൊ ആ സംഘം വക എല്ലാ സ്വത്തും കോട്ടിന്റെ കൈവശമെന്ന വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

ഇടവാട്ടതീൎക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കൈവശത്തിലുള്ള മുതലുകൾക്കു ഒരു മുതൽപിടിക്കാരനെ നിശ്ചയിക്കേണ്ടതും അല്ല.

രാജികൊടുക്കാനിക്കുകഴിവിന്നു പകരം നിശ്ചയിക്കുക, പ്രതിഫലം കൊടുക്കുക.

142. ഇടവാട്ടതീൎക്കുന്ന വല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥനും രാജി കൊടുക്കുകയൊ തക്കതായ കാരണം കാണിച്ചാൽ കോട്ടിൽനിന്ന ആയാളെ നീക്കുകയൊ ആവാം. കോട്ടിൽനിന്ന നിശ്ചയിച്ച ഇടവാട്ടതീൎക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഉദ്യോഗത്തിലെ വല്ല ഒഴിവിന്നും കോട്ടതന്നെ പകരം ആളെ നിശ്ചയിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. ഇടവാട്ട തീൎക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്ന അയാളിന്ന ഇതുപ്രകാരമെന്നൊ മറ്റൊ കോട്ടിൽനിന്ന കല്പിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള മാസപ്പടിയൊ പ്രതിഫലമൊ കൊടുക്കുകയും വേണം. ഇടവാട്ട തീൎക്കുന്നതിന്ന ഒന്നിലധികം ആളുകളെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന പക്ഷം ആ പ്രതിഫലം കോട്ടിൽനിന്ന കല്പിക്കുന്നതായ വിധപ്രകാരം അവരുടെ ഇടയിൽ ഭാഗിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

ഇടവാട്ടതീൎക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സ്ഥാനവും പ്രവൃത്തികളും.

143. ഇടവാട്ടതീൎക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ താനെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതു ഏതു സംഘം വക കാൎയ്യത്തിന്നൊ ആ സംഘത്തിലെ ഇടവാട്ട തീൎക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന സ്ഥാനപ്പേരാൽ വിവരിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലാതെ ആയാളുടെ സ്വന്തപേരിനാൽ വിവരിക്കപ്പെടേണ്ടതും അല്ല. ആ സംഘത്തിന്ന ഭരമേ

കാശമുള്ളതൊ ഉള്ളതായി കാണപ്പെടുന്നതൊ ആയ എല്ലാമുതലും വകകളും വ്യവഹാരപ്പെടത്തോ തെളിവുകളും ആയാളുടെ കൈവശത്തിലൊ അധീനത്തിൻകീഴൊ എടുക്കുകയും സംഘം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെപ്പററിയുള്ള കാര്യത്തിൽ കോട്ടിൽ നിന്നു നിശ്ചയിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്കയും വേണം.

ഇടവാടുതീക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അധികാരം.

144. ഇടവാടുതീക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനു കോട്ടിലെ അനുവാദത്തോടുകൂടി താഴെപറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്വാൻ അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അവ എന്തെന്നാൽ:—

(a) സംഘത്തിന്റെ പേരിലും സംഘത്തിന്നായിട്ടും സിവിൽവകയൊ ക്രിമിനൽ വകയൊ ആയ വല്ല വ്യവഹാരമൊ അന്യായമൊ മറൊ ബോധിപ്പിക്കയൊ അതിന്നു ഉത്തരം പറകയൊ ചെയ്വാൻ,

(b) സംഘം നഷ്ടംവരാതെ ഗുണമായി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിലെക്കു ആവശ്യമായിടത്തോളം അതിലെ വ്യാപാരം നടത്തുവാൻ;

(c) സംഘംവക ഇരുക്കുന്നതൊ ഇരിക്കാത്തതൊ ആയ മുതൽ പരസ്യമായ ലേലത്താലൊ വല്ലവരുമായി കരാർചെയ്തൊ (വല്ല ആൾക്കൊ വല്ല സംഘത്തിന്നൊ അതു ഒട്ടുക്കു കൈമാറ്റംചെയ്തുകൊടുപ്പാനുള്ള അധികാരത്തോടുകൂടി) വിൽക്കുവാനും അല്ലെങ്കിൽ അതുകൾ ചില്ലറയായി വിൽപ്പാനും;

(d) സംഘത്തിന്റെ പേരിലും സംഘത്തിനുവേണ്ടിയും എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുകയും എല്ലാ ആധാരങ്ങളും രസീതുകളും മററും എഴുതികൊടുക്കുകയും അതിലേക്കായി ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ആ സംഘത്തിന്റെ മുദ്ര ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്വാൻ,

(e) വല്ല അംശദായകന്റേയും നിർദ്ധനത്വം സംഗതിയിൽ ആ അംശദായകന്റെ സ്വത്തിൽനിന്നു കിട്ടുവാനായുള്ള വല്ല ബാക്കിക്കും വേണ്ടി ആയാൾക്കു ചെല്ലേണ്ടതായ വല്ല പങ്കും തെളിയിക്കുകയും തരം തിരിക്കുകയും അവകാശപ്പെടുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്വാനും ആ നിർദ്ധനത്വം സംഗതിയിൽ ആ നിർദ്ധനനിൽനിന്നു കിട്ടുവാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകകടം പോലെയും മററു വെവ്വേറെയുള്ള കടക്കാരോടുകൂടി വീതപ്രകാരവും ആ ബാക്കിക്കായി പങ്കുകൾ വാങ്ങുകയും കയ്യേല്ക്കുകയും ചെയ്വാനും,

(f) സംഘത്തിന്റെ പേരിലും സംഘത്തിനായിക്കൊണ്ടും വല്ല മാററുപത്രവും ഉണ്ടികയും വാഗ്ദത്തപത്രവും എഴുതുകയും കയ്യേല്ക്കുകയും ഉണ്ടാക്കുകയും പുറത്തെഴുതുകയും (ഇണ്ടോർസ്സ്ചെയ്കയും) ചെയ്വാനും, സംഘത്തിലെ ബാക്കിമുതലിന്റെ ജാമ്യത്തിന്മേൽ ആതാതുസമയം വല്ല ആവശ്യമായ പണംസംഖ്യയൊ സംഖ്യകളൊ വാങ്ങുവാനും, സംഘത്തിന്റെ പേൎക്കായി മുൻപറഞ്ഞപോലെ ആ വക എല്ലാ മാററുപത്രവും ഉണ്ടികയും വാഗ്ദത്തപത്രവും എഴുതുകയും കയ്യേല്ക്കുകയും ഉണ്ടാക്കുകയും പുറത്തെഴുതുകയും ചെയ്യുന്നതിന്നൊക്കെയും ആ സംഘത്തിലെ വ്യാപാരം സാധാരണ നടത്തുന്നതിൽ ആ സംഘമൊ അതിന്റെ പേൎക്കൊ ആ മാററുപത്രമൊ വാഗ്ദത്തപത്രമൊ എഴുതുകയൊ കയ്യേല്ക്കുകയൊ ഉണ്ടാക്കുകയൊ പുറത്തെഴുതുകയൊ ചെയ്തിരുന്നാലത്തെപ്രകാരമൊ അപ്രകാരം ആ സംഘത്തിന്റെ ബാദ്ധ്യതയുടെ കാര്യത്തിൽ ബലമുണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും,

(g) മരിച്ചുപോയ വല്ല അംശദായകന്റെയും വക സ്വത്തുവിചാരണാധികാരപത്രം ആവശ്യമുള്ളപക്ഷം തന്റെ ഉദ്യോഗപേരിൽ വാങ്ങുവാനും, ഒരു അംശദായകനിൽ നിന്നൊ ആയാളുടെ സ്വത്തിൽനിന്നൊ ചെല്ലേണ്ടതായ വല്ല പണവും വാങ്ങേണ്ടതിലേക്കു ആവശ്യമായുള്ളതും സംഘത്തിന്റെപേരിൽ നിർയ്യാസമായി ചെയ്വാൻ പാടില്ലാത്തതും ആയ മററു വല്ല പ്രവൃത്തിയും തന്റെ ഉദ്യോഗപേരിൽ ചെയ്വാനും; താൻ സ്വത്തുവിചാരണാധികാരപത്രം വാങ്ങുന്നതൊ ഒരു അംശദായകനിൽനിന്നു ചെല്ലാനുള്ള വല്ല പ

ണങ്ങളും പിരിക്കുന്നതിലേക്കായി മറ്റു പ്രകാരത്തിൽ തന്നെ ഉദ്യോഗപേർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതൊ ആയ എല്ലാ സംഗതികളിലും ആ അധികാരപത്രം വാങ്ങുവാനൊ ആ പണങ്ങൾ പിരിപ്പാനൊ ആയാൾക്കു കഴിവുണ്ടാകേണ്ടതിലേക്കായി ആ പണങ്ങൾ ആ ഇടപാടു തീർക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനു തന്നെ ചെല്ലാനുള്ള പണങ്ങൾപോലെ വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും: എന്നാൽ ബങ്കാളും മതിരാശി ബൊമ്പായി ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെ അഡ്മിനിസ്ത്രേട്ടർ ജനറൽമാരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കും പ്രവൃത്തികൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾക്കും ഇതിൽ പറഞ്ഞ യാതൊന്നുകൊണ്ടും ന്യൂനത ഭവിക്കുന്നതും അല്ല;

(*h*) സംഘത്തിലെ കാര്യാദികൾ അവസാനിപ്പിപ്പാനും അതിലെ ബാക്കിമുതലുകൾ ഭാഗിപ്പാനും ആവശ്യമായ മറ്റെല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്വാനും നടത്തുവാനും.

ഇടപാടുതീർക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സ്വാധികാരം.

145. കോർട്ടിലെ അനുവാദം കൂടാതെയൊ ഉപാന്തരമല്ലാതെയൊ ഇടപാടുതീർക്കുന്ന ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മേൽപറഞ്ഞ വല്ല അധികാരങ്ങളും നടത്താമെന്നു ഒരു കല്പനമൂലം കോർട്ടിൽനിന്നു നിയമിക്കുകയും, ഇടപാടുതീർക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ തൽക്കാലത്തേക്കായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നപക്ഷം ആയാളെ നിശ്ചയിക്കുന്ന കല്പനമൂലം ആയാളുടെ അധികാരങ്ങൾ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തുകയും വിട്ടപ്പെടുത്തുകയും ആവാം.

ഇടപാടുതീർക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്നു മുക്ത്യാർനാമക്കാരനെയൊ വക്കീലെയൊ നിശ്ചയിക്കൽ.

146. ഇടപാടു തീർക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നതിൽ തനിക്കു സഹായിപ്പാനായിട്ട അറ്റോർണി എന്ന ഒരു മുക്ത്യാർനാമക്കാരനേയൊ വക്കീലെയൊ കോർട്ടിലെ അനുവാദത്തോടുകൂടി നിശ്ചയിക്കുകയും ആവാം: എന്നാൽ, ഇടപാടുതീർക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു അറ്റോർണിയായിരിക്കുന്നപക്ഷം, തനിക്കു കൂട്ടുകാരനെ അവൻ പ്രതിഫലം കൂടാതെ പ്രവൃത്തിനടത്തുവാൻ സമ്മതിക്കുന്നു എങ്കിലല്ലാതെ, നിശ്ചയിക്കരുത.

കോർട്ടിന്റെ സാധാരണ അധികാരങ്ങൾ.

ബാക്കി മുതലുകൾ പിരിക്കലു ഉപയോഗപ്പെടുത്തലു.

147. സംഘത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കായി ഒരു കല്പന കല്പിച്ചശേഷം പാടുള്ളെടത്തോളം വേഗം അംഗങ്ങളുടെ വിവരം രജിസ്തർ ശരിയാക്കുവാനു 58-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഗതികളിലും ആ രജിസ്തർ ശരിയാക്കുവാനുള്ള അധികാരത്തോടുകൂടിയുള്ള അംശദായകന്മാരുടെ വിവരം ഒരു ലിസ്ത കോർട്ടിൽനിന്നു തയ്യാറാക്കുകയും ആ സംഘത്തിലെ ബാക്കി മുതലുകൾ പിരിപ്പിച്ചു ആ കല്പനയിലെ തീർപ്പിനുള്ള ആസ്തിയിലെ ബാദ്ധ്യതകൾ കൊടുത്തുതീർക്കുന്നതിലേക്കു ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കുകയും വേണം.

പകരക്കാരായുള്ള അംശദായകന്മാരെപ്പററിയ നിയമം.

148. അംശദായകന്മാരുടെ ലിസ്ത തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ തങ്ങളുടെ സ്വന്തഅവകാശത്താൽ അംശദായകന്മാരായുള്ള ആളുകളുടെയും മറ്റു ചിലരുടെ പകരമായിട്ടൊ മറ്റു ചിലരുടെ കടങ്ങൾക്കു ബാദ്ധ്യസ്ഥരായിട്ടൊ ഉള്ള ആളുകളുടെയും കോർട്ടിൽനിന്നു വിവരം തിരിച്ചു എഴുതുകയും വേണം.

മുതൽ കൊടുപ്പിപ്പാൻ കോർട്ടിനുള്ള അധികാരം.

149. ഒരു സംഘം അവസാനിപ്പിപ്പാനുള്ള ഒരു കല്പന കല്പിച്ചതിന്റെശേഷം യാതൊരു സമയത്തും ആ സമയത്തേക്കു ആ സംഘത്തിലെ അംശദായകന്മാരുടെ ലിസ്തിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന വല്ല അംശദായകനോടൊ അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഘത്തിലെ വല്ല ഭരമേല്പുകാരനോടൊ (ട്രസ്റ്റി) മുതൽപിടിക്കാരനോടൊ സറാപ്പിനോടൊ കാര്യസ്ഥനോടൊ ഉദ്യോഗസ്ഥനോടൊ ഉടനെ തന്നെയൊ കോർട്ട കല്പിക്കുന്ന സമയത്തിനുള്ളിലൊ ആയാളുടെ കൈവശത്തിൽ തൽക്കാലം ഇരിക്കുന്നതും ആ സംഘത്തിലേക്കു പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ അവകാശമുള്ളതായി കാണപ്പെടുന്നതും ആയ വല്ല സംഖ്യയൊ ബാക്കിയൊ പുസ്തകങ്ങളൊ കടലാസ്സുകളൊ സാമാനങ്ങളൊ മറ്റു വകകളൊ ഇടപാടുതീർക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വശം അടക്കുകയൊ ഏല്പിക്കുകയൊ തീർത്തൊ രൊക്കമായിയൊ കൊടുക്കുകയൊ ചെയ്വാനായി കോർട്ടിൽനിന്നു ആജ്ഞാപിക്കുകയും ആവാം.

150. സംഘം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കല്പന കല്പിച്ചതിന്റെശേഷം യാതൊരു സമയത്തും അംശദായകന്മാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ അപ്പോൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന വല്ല അംശദായകനോടും ഒരു ... കോട്ടിൽനിന്നു അടപ്പാനാവശ്യപ്പെടുന്നതോ ആവശ്യപ്പെടുന്നതോ ആയ വകക്ക തന്റെയോ താൻ ആൾക്കുപകരമായിരിക്കുന്നവന്റെയോ ആയ ... കൊടുപ്പാൻ ബാദ്ധ്യതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വല്ല പണത്തിനും പുറമെ തന്നിൽനിന്നോ താൻ ആൾക്കുപകരമായിരിക്കുന്നവനോ അയാളുടെ സ്വത്തിൽനിന്നോ ആ സംഘത്തിലേക്കു ചെല്ലേണ്ടതായ വല്ല പണത്തെയും കല്പനയിൽ പറയുന്ന വിധത്തിൽ അടപ്പാനായിട്ടു കോട്ടിൽനിന്നു ഒരു കല്പന കല്പിക്കയും ആവാം.

അംശദായകൻ കടങ്ങളെ തട്ടിക്കഴിപ്പാൻ കോട്ടിലേക്കുള്ള അധികാരം.

ആ സംഘം ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയതല്ലാത്തപക്ഷം ആ കല്പന കല്പിക്കുന്നതിൽ കോട്ടു വല്ല അംശദായകനും അയാൾക്കോ അയാൾ ആൾക്കുപകരമായിരിക്കുന്നവനോ ആയാളുടെ സ്വത്തുക്കൾക്കോ ആ സംഘത്തിൽനിന്നു ആ സംഘവുമായുള്ള വല്ല പ്രത്യേക ഇടപാടിന്മേലോ കരാറിന്മേലോ ചെല്ലേണ്ടതായ വല്ല പണവും പകരമായി തട്ടിക്കിഴിച്ചു കൊടുക്കുകയും ആവാം. വല്ല ലാഭമോ ലാഭാംശമോ വകക്ക ആ സംഘത്തിലെ ഒരു അംശമായി അയാൾക്കു ചെല്ലാനുള്ള വല്ല പണങ്ങളും അങ്ങിനെ തട്ടിക്കിഴിച്ചുകൊടുക്കുന്നുള്ളതല്ല.

എന്നാൽ, ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയതോ അല്ലാത്തതോ ആയ വല്ല സംഘത്തിന്റെയും കടക്കാർക്കു ചെല്ലാനുള്ള മുഴുവനും കൊടുത്തുതീർത്തിരിക്കുമ്പോൾ ആ സംഘത്തിൽനിന്നു വല്ല അംശദായകനും യാതൊരു വകയായിട്ടും കിട്ടുവാനുള്ള വല്ല പണങ്ങളും അതിനുപിന്നെ അയാളോടു അന്ത്യമായ ഓഹരിവകക്ക ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന്നു പകരമായി തട്ടിക്കിഴിച്ചുകൊടുക്കുകയും ആവാം.

ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെട്ട വല്ല സംഘവും അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സംഗതിയിൽ, കോട്ടിന്നു യുക്തമായാൽ, ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആ സംഘത്തിലെ വല്ല വിചാരിപ്പുകാരനോ കാര്യക്കാരനോ, സംഘം ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെട്ടതല്ലാത്തതായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അംശദായകന്നുള്ള പ്രകാരം ആ സംഘം അവനു കടപ്പെടുന്ന ലാഭംതന്നെ തട്ടിക്കിഴിക്കലായിട്ടു അനുവദിക്കയും ചെയ്യാം.

151. ഒരു സംഘം അവസാനിപ്പിപ്പാനുള്ള ഒരു കല്പന കല്പിച്ചതിന്റെശേഷം യാതൊരു സമയത്തും കോട്ടിൽനിന്നു ആ സംഘത്തിലെ ബാക്കിമുതലിന്റെ മതിയായ്മ നിശ്ചയം വരുത്തുന്നതിനുമുമ്പോ പിമ്പോ അംശദായകന്മാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ ആ സമയം ചേർത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ (അല്ലെങ്കിൽ വല്ല) അംശദായകന്മാരോടും അവരവരുടെ ബാദ്ധ്യതയോളം സംഘത്തിലെ ബാദ്ധ്യതകളും കടങ്ങളും തീർക്കുന്നതിലേക്കു കോട്ടിലേക്കു ആവശ്യമായി തോന്നുന്ന എല്ലാ (അല്ലെങ്കിൽ വല്ല) സംഖ്യകളും ആ സംഘം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കുള്ള ചിലവുകളും അടപ്പാനായിട്ടും അംശദായകന്മാരുടെ അവകാശങ്ങൾ അവരുടെയിടയിൽ തീർച്ചപ്പെടുത്തുവാനും പണം അടപ്പാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും കല്പിക്കുകയും ചെയ്യാം.

അന്ത്യസമയം പണം അടപ്പാനാവശ്യപ്പെടുവാൻ കോട്ടിലേക്കുള്ള അധികാരം.

പണം അടപ്പാനായി ഒരിക്കൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ അടപ്പാനാവശ്യപ്പെടുന്ന ഏതു അംശദായകന്മാരോ അവരിൽ ചിലർ തങ്ങളും തങ്ങളുടെ അംശത്തിൽ മുഴുവനുമോ ഏതാനുമോ അടക്കാതെയിരിക്കാമെന്നുള്ള സംഭാവ്യവും കൂടി കോട്ടിൽ ആലോചിക്കുകയും ആവാം.

152. സംഘത്തിലേക്കു പണം അടക്കേണ്ടുന്ന വല്ല അംശദായകന്മാരോടും കോട്ടു അവരോടു മറ്റും ആയതു ഇടപാടു തീർക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻവശം അടക്കുന്നതിന്നു പകരം ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വകക്കായി അവസ്ഥപോലെ ബങ്കാളബാങ്കിലൊ മദ്രാസ്ബാങ്കിലൊ ബൊംബായി ബാങ്കിലൊ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാങ്കുകളുടെ വല്ല ശാഖകളിലുള്ള കീഴ്ബാങ്കുകളിലൊ അടപ്പാനായി കോട്ടിൽനിന്നു കല്പിക്കാവുന്നതും; ആയതു ഇടപാടു തീർക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

ബാങ്കിലേക്കു അടപ്പാൻ കല്പിപ്പാൻ കോട്ടിലേക്കുള്ള അധികാരം.

വശം അടപ്പാനായി കല്പിച്ചിരുന്നാലും പ്രകാരമൊ അപ്രകാരം ആ കല്പന നടത്തിക്കുന്നതും ആകുന്നു.

കോൎട്ടായിട്ടുള്ള കണക്കെപ്പറ്റിയ ചട്ടങ്ങൾ.

153. ഒരു സംഘം കോട്ടിൽനിന്നു അവസാനിപ്പിക്കുന്നപക്ഷം ബെങ്കാൾ ബേങ്കിലൊ മദിരാശി ബേങ്കിലൊ ബൊംബായി ബേങ്കിലൊ അതിലെ വല്ലതിന്റെയും കീഴ്ബേങ്കിലൊ അടക്കുകയും ഏല്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പണങ്ങളും ബില്ലുകളും ഹുണ്ടികളും നോട്ടുകളും മറ്റു പത്രങ്ങളും, ആ വക പണങ്ങളുടെയും മറ്റു വകകളുടെയും കണക്ക സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്നും അതിൽ അടക്കുകയും ഏല്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്നും അതിൽ നിന്നു പലിശ എടുക്കുകയും കൊടുക്കുകയും ഏല്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്നും കോട്ടിൽ നിന്നു കല്പിക്കുന്ന കല്പനകൾക്കും ചട്ടത്തിന്നും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കയും ചെയ്യും.

അടപ്പാൻ കല്പിച്ച പണം പകരത്തിനുള്ള അംശദായകൻ അടക്കാതിരുന്നാലത്തെ നിയമം.

154. മരിച്ച ഒരു അംശദായകന്റെ അവകാശിയായ നിമിത്തം ഒരു അംശദായകനാക്കപ്പെട്ട യാതൊരാളും തന്നോട അടപ്പാൻ കല്പിച്ച വല്ല സംഖ്യയും അടക്കാതെ വീഴ്ച ചെയ്യുന്നപക്ഷം ആ മരിച്ച അംശദായകന്റെ ഉള്ളതായ സ്ഥാവരമൊ അല്ലെങ്കിൽ ജംഗമവകയൊ ആയ സ്വത്ത വിചാരണ നടത്തുവാനായിട്ടും ആ സ്വത്തിൽനിന്നു ആ അടയ്ക്കുവാനുള്ള പണങ്ങൾ അടപ്പിക്കേണ്ടതിന്നായും വേണ്ടുന്ന വഴികൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യാം.

കല്പന തീൎച്ചയായ തെളിവു.

155. വല്ല അംശദായകന്റെമേലും ഈ ആക്ട്പ്രകാരം കോട്ടിൽനിന്നു കല്പിക്കുന്ന യാതൊരു കല്പനയും അടപ്പാനുള്ളതായൊ അടപ്പാൻ കല്പിച്ചതായൊ അതിനാൽ കാണപ്പെടുന്ന (വല്ല പണവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ) പണം അടപ്പാനുള്ളതാകുന്നു എന്നുള്ളതിലേക്ക തീൎച്ചയായ തെളിവായിരിക്കയും ചെയ്യും, എന്നുമാത്രമല്ല, ആ കല്പനയിൽ പ്രസ്താവിച്ച അതു സംബന്ധമായ എല്ലാ കാൎയ്യങ്ങളും എല്ലാ അവകാശികളുടെ മേലും എല്ലാവക വിസ്താരം മുതലായതിലും ശരിയായിട്ട അതിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു വിചാരിച്ചിരിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. എന്നാൽ ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾക്കനുസരിച്ചു ആ കല്പനയിന്മേൽ അപ്പീൽ ചെയ്യുന്നതിലേക്ക വിരോധമുള്ളതും അല്ല.

വല്ല നിശ്ചയിച്ച അവധിക്കുള്ളിൽ തെളിയിക്കാത്ത കടക്കാരെ കോട്ട തള്ളിക്കളയാം.

156. സംഘത്തിലെ കടംവരുത്തുകാർ തങ്ങളുടെ കടങ്ങളൊ അവകാശങ്ങളൊ ഇന്ന ദിവസമൊ ഇത്ര ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലൊ തെളിയിക്കേണ്ടതെന്നൊ അല്ലെങ്കിൽ ആ കടങ്ങൾ തെളിയിക്കുംമുമ്പെ ഉണ്ടായ വല്ല ഭാഗം കൊടുക്കലിന്റെയും ഗുണത്തിൽ നിന്നു അവരെ തള്ളിക്കളയേണ്ടതെന്നൊ കോട്ട നിശ്ചയിക്കാവുന്നതും ആകുന്നു.

അംശദായകന്മാരുടെ അവകാശങ്ങളെ കോട്ട തീൎത്ത ശരിപ്പെടുത്തണം.

157. കോട്ടിൽ നിന്നു അംശദായകന്മാരുടെ അവകാശങ്ങൾ അവരുടെയിടയിൽ തീൎത്തു ശരിപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുകയും വല്ലതും ബാക്കിയുണ്ടാകുന്നു എങ്കിൽ അതിന്നു അവകാശമുള്ള കക്ഷികളുടെയിടയിൽ ഭാഗം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും വേണം.

ചിലവുകൾ കൊടുപ്പാൻ കോട്ട കല്പിക്കാം.

158. ബാദ്ധ്യതകൾ കൊടുത്തുതീൎക്കുന്നതിലേക്ക സംഘം വക ബാക്കിമുതലുകൾ പോരാതെ വരുന്നപക്ഷം വല്ല സംഘവും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിലുണ്ടായ സകല ചിലവുകളും കോട്ടിലേക്ക ശരിയെന്നു തോന്നുന്ന പ്രകാരമുള്ള മുമ്പുപിമ്പായ യഥാക്രമത്തിൽ ആ സംഘത്തിലെ സ്വത്തിൽനിന്നു കൊടുപ്പാനായി കോട്ട കല്പിക്കയും ആവാം.

സംഘം പിരിച്ചൽ.

159. സംഘത്തിലെ കാൎയ്യാദികൾ സകലവും തീൎത്തു അവസാനിപ്പിച്ചുതീൎന്നശേഷം ആ കല്പന തീയതി മുതൽക്കു ആ സംഘം പിരിഞ്ഞുപോയിട്ടുള്ളതാണെന്നു കോട്ടിൽ നിന്നു ഒരു കല്പന കല്പിക്കുകയും ആ സംഘം അപ്രകാരം പിരികയും വേണം.

160. അപ്രകാരം കല്പിക്കുന്ന യാതൊരു കല്പനയും ഇടവാട തീൎക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രജിസ്ത്രാൎക്ക എഴുതി അറിയിക്കുകയും അദ്ദേഹം ആ സംഘം പിരിഞ്ഞതിനെപ്പറ്റി തന്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒരു കുറിപ്പ എഴുതി വെക്കുകയും വേണം.

സംഘം പിരിഞ്ഞ വിവരം രജിസ്ത്രാൎക്ക എഴുതണം.

161. കോട്ടിൽ നിന്ന ഒരു സംഘം അവസാനിപ്പിച്ചു തീൎന്ന സംഗതിയിൽ ആ സംഘം പിരിയേണമെന്നുള്ള കല്പന ഇടവാടതീൎക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രജിസ്ത്രാൎക്ക എഴുതി അറിയിപ്പാൻ വീഴ്ച ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ആയാൾ അങ്ങിനെ വീഴ്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരൊ ദിവസത്തേക്ക നൂറു രൂപയിൽ കവിയാത്ത ഒരു പിഴക്ക യോഗ്യനായിവരികയും ചെയ്യും.

സംഘം പിരിഞ്ഞ വിവരം എഴുതി അറിയിക്കാത്തതിനുള്ള പിഴ

കോട്ടിന്റെ അസാധാരണ അധികാരങ്ങൾ.

162. സംഘം അവസാനിപ്പിപ്പാനുള്ള ഒരു കല്പന കല്പിച്ചതിന്റെ ശേഷം ആ സംഘംവക വല്ല മുതലൊ വകകളൊ കൈവശം ഉള്ളതായി അറികയൊ സംശയിക്കപ്പെടുകയൊ അല്ലെങ്കിൽ സംഘത്തിലേക്ക കടം കൊടുപ്പാനുള്ളതായി വിചാരിക്കപ്പെടുകയൊ ചെയ്യുന്ന വല്ല ആളെയൊ ആ സംഘത്തിലെ വല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥനെയൊ അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഘംവക കച്ചവടങ്ങളൊ ഇടപാടുകളൊ മുതലൊ വസ്തുക്കളെയൊ പറ്റി അറിവു കൊടുപ്പാൻ ശക്തിയുള്ളവനെന്ന കോട്ടിലേക്ക തോന്നുന്ന വല്ല ആളെയൊ കോട്ടു മുമ്പാകെ കോട്ടിൽനിന്ന സമൻസു അയച്ചു വരുത്തുകയും ആവാം.

സംഘംവക മുതൽ കൈവശമുള്ളതായി സംശയിക്കപ്പെട്ട ആളുകളെ കോട്ടു മുമ്പാകെ വരുത്തുവാൻ കോട്ടിനുള്ള അധികാരം.

അങ്ങിനെ സമൻസ അയക്കപ്പെട്ട യാതൊരാളും ആയാളുടെ ചെലവുകൾക്ക വേണ്ടി ന്യായമുള്ള ഒരു സംഖ്യ കൊടുത്തതിന്റെ ശേഷം (കോട്ടു കൂടിയിരിക്കുന്നതും കോട്ടിൽനിന്ന അനുവദിച്ചതും ആയ സമയത്തിന്നുള്ളിൽ കോട്ടിലേക്ക അറിയിക്കേണ്ടതായ) ന്യായാനുസൃതമായ യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ലാതിരിക്കെ നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത കോട്ടുമുമ്പാകെ ഹാജരാവാൻ വിരോധം പറയുന്നു എങ്കിൽ കോട്ടുമുമ്പാകെ വിസ്താരത്തിന്നായി കോട്ടിൽനിന്ന ആയവനെ പിടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യാം.

ആ സംഘത്തെപ്പറ്റി തന്റെ കൈവശത്തിലൊ അധീനത്തിലൊ ഉള്ള വല്ല ആധാരങ്ങളും ഹാജരാക്കുവാനായി കോട്ട ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനോടൊ ആളോടൊ ആവശ്യപ്പെടാം. എന്നാലും, വല്ല ആളും താൻ ഹാജരാക്കുന്ന ആധാരങ്ങൾ തന്റെ കൈവശം ഇരിക്കേണ്ടതാണെന്ന അവകാശം പറയുന്ന സംഗതികളിൽ ആ ഹാജരാക്കൽ ആ അവകാശത്തിന്ന ദൂഷ്യം കൂടാതെ ആയിരിക്കേണ്ടതും സംഘം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ ആ കൈവശം വെപ്പാനുള്ള അധികാരത്തെപ്പറ്റിയുള്ള എല്ലാ വാദങ്ങളും ഖണ്ഡിപ്പാൻ കോട്ടിലേക്ക അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതും ആകുന്നു.

163. മുൻപറഞ്ഞ പ്രകാരം കോട്ടുമുമ്പാകെ ഹാജരാകയൊ കൊണ്ടുവരികയൊ ചെയ്യുന്ന യാതൊരാളെയും സത്യത്തിന്മേൽ കോട്ടിൽ നിന്ന വാക്കാലെയൊ ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതിയൊ ആ സംഘത്തിലെ കാൎയ്യങ്ങളെയും ഇടപാടുകളെയും മുതലുകളെയും വകകളെയും കുറിച്ചു വിസ്തരിക്കുകയും ആ വക ആളുകളുടെ ഉത്തരങ്ങളെ എഴുതി എടുക്കുകയും ആയാളെക്കൊണ്ട അതിൽ കയ്യൊപ്പിടുവിക്കുകയും ആവാം.

കോട്ടിൽ നിന്ന ആളുകളെ വിസ്തരിക്കൽ.

164. ഒരു സംഘം അവസാനിപ്പിപ്പാനുള്ള ഒരു കല്പന കല്പിച്ചതിന്റെ മുമ്പൊ പിമ്പൊ യാതൊരു സമയത്തും ആ സംഘത്തിലെ വല്ല അംശദായകനും ആവശ്യപ്പെടുന്ന തുക അടയ്ക്കാതെ കഴിപ്പാനൊ സംഘംവക കാൎയ്യങ്ങളെപ്പറ്റി തന്നോട വിസ്താരം കൂടാതെ കഴിപ്പാനൊ വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയ്ക്കളകയൊ മറ്റു പ്രകാരത്തിൽ ഒളിച്ചു പൊയ്ക്കളകയൊ ചെയ്യാനൊ തന്റെ ചരക്കുകളൊ സാമാനങ്ങളൊ സ്ഥലമാറ്റം ചെയ്യുകയൊ മറച്ചുവെക്കുകയൊ ചെയ്യാനൊ ഭാവിക്കുന്നു എന്ന വിശ്വസിപ്പാൻ തക്ക കാരണം ഉണ്ടെന്ന തെളിവ കൊടുത്താൽ കോട്ടിൽ നിന്ന ആ അംശദായകനെ പിടിപ്പിക്കുകയും ആയാളുടെ പുസ്തകങ്ങളെയും പ്രമാണങ്ങളെയും

ഒളിച്ചുപോവാനൊ മുതൽ വല്ലതും സ്ഥലമാറ്റം ചെയ്വാനൊ മറച്ചുവെക്കയൊ ചെയ്വാനൊ ഭാവിക്കുന്ന അംശദായകനെ പിടിപ്പിപ്പാനുള്ള അധികാരം.

പണങ്ങളേയും പണത്തിനുള്ള ആധാരപത്രങ്ങളേയും ചരക്കുകളേയും സാമാനങ്ങളേയും കണ്ടുകെട്ടി എടുത്തുവെപ്പിക്കുകയും ആയാളേയും ആ വക വസ്തുക്കളേയും കോട്ടിൽ നിന്നു കല്പിക്കുന്ന കാലംവരെ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം.

കോട്ടിലേക്കുള്ള അധികാരങ്ങൾ കൂടുകയത്രെ

165. സംഘത്തിലെ വല്ല അംശദായകന്റെ മേലോ വല്ല അംശദായകന്റെയും സ്വത്തിന്മേലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഘത്തിലെ വല്ല കടക്കാരന്റെ മേലോ ആ അംശദായകനിൽ നിന്നോ കടക്കാരനിൽ നിന്നോ അവന്റെ സ്വത്തിൽ നിന്നോ തുകയടപ്പാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടവകക്കോ മറ്റോ അടയ്വാനുള്ള വല്ല സംഖ്യയും പിരിച്ചു കിട്ടുവാനായി അന്യായപ്പെട്ടവാനോ മറ്റൊ ഇപ്പോൾ ഉള്ള മറ്റു വല്ല അധികാരങ്ങൾക്കും പുറമെയാകുന്നു (ആ അധികാരങ്ങൾക്കു കുറവായിട്ടല്ല) കോട്ടിലേക്കു ഈ ആക്ടിനാൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വല്ല അധികാരങ്ങളും എന്നു വിചാരിക്കേണ്ടതും ആ വക അന്യായങ്ങൾ മുതലായതു അപ്രകാരം ചെയ്യാവുന്നതും ആകുന്നു.

കല്പനകൾ നടത്തിക്കലും അതുകളിന്മേൽ നിന്നുള്ള അപ്പീലുകളും.

കല്പനകൾ നടത്തിപ്പാനുള്ള അധികാരം.

166. ഈ ആക്ടുപ്രകാരം ഒരു കോട്ടിൽ നിന്നു കല്പിക്കുന്ന സകല കല്പനകളും ആ കോട്ടിലുള്ള വല്ല വ്യവഹാരത്തിലും കല്പിച്ച ആ കോട്ടിലെ വിധികൾ നടത്താവുന്ന സമ്പ്രദായത്തിൽ തന്നെ നടത്താവുന്നതും ആകുന്നു.

വല്ല കോട്ടിലും കല്പിച്ച കല്പന മറ്റ കോട്ടുകളാൽ നടത്തിക്കണം.

167. ഈ ആക്ടുപ്രകാരമുള്ള വല്ല സംഘവും അവസാനിപ്പിപ്പാനായിട്ടോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിലോ ഒരു കോട്ടിൽ നിന്നു കല്പിച്ച വല്ല കല്പനയും ആ കോട്ടു കിടക്കുന്നതല്ലാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ വല്ല ഭാഗത്തിലും ആ സംഘത്തിലെ റെജിസ്തരാക്കിയ കച്ചേരി ആ മറ്റ ഭാഗത്തിൽ കിടന്നിരുന്നു എങ്കിൽ ആ സംഘത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുമായിരുന്ന കോട്ടിൽ നടത്തിക്കുകയും വേണം. ഇതിനാൽ ആ കല്പന നടത്തിപ്പാനായി ആവശ്യപ്പെട്ട കോട്ടിൽ നിന്നു ആ കല്പന കല്പിച്ചിരുന്നാൽ ഏതുപ്രകാരമോ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അപ്രകാരം തന്നെയാകുന്നു നടത്തിക്കേണ്ടതു.

മറ്റ കോട്ടുകളാൽ നടത്തിക്കേണ്ടതായ കല്പനകൾകൊണ്ടു പ്രവൃത്തിക്കേണ്ടും വിധം.

168. ഒരു കോട്ടിൽ നിന്നു കല്പിച്ച വല്ല കല്പനയോ വിധിയോ മറ്റൊരു കോട്ടിനാൽ ഇതിനു മുമ്പെ നിയമിച്ചപ്രകാരം നടത്തിപ്പാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ കല്പിച്ച കല്പനയുടേയോ വിധിയുടേയോ കയ്യൊപ്പിട്ടു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു പകർപ്പു ആയതു നടത്തിപ്പാനാവശ്യപ്പെട്ട കോട്ടിലെ തക്കതായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അടുക്കൽ ഹാജരാക്കുകയും വേണം. ആ കല്പനയോ വിധിയോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിലേക്കു ആ കയ്യൊപ്പിട്ട പകർപ്പു ഹാജരാക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ മതിയായ തെളിവായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിന്റെശേഷം ആയതു നടത്തേണ്ടുന്ന ആ കോട്ടു ആ കല്പനയൊ വിധിയൊ ആ കോട്ടിലേതായിരുന്നാൽ ഏതു പ്രകാരമൊ അപ്രകാരം ആയതു നടത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിലേക്കു ആവശ്യമായ വഴികൾ ആ കാര്യത്തിൽ എടുക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

കല്പനകളിന്മേൽനിന്നുള്ള അപ്പീലുകൾ.

169. കോട്ടു ഒരു സംഘത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കല്പിച്ചതൊ കൊടുത്തതൊ ആയ വല്ല കല്പനയിന്മേലൊ തീർപ്പിന്മേലൊ ഉള്ള വല്ല പുനർവിചാരണകളും അപ്പീലുകളും തന്റെ സാധാരണ അധികാരത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ആ കോട്ടിലെ വല്ല കല്പനയിന്മേലൊ തീർപ്പിന്മേലൊ ഉള്ള അപ്പീലുകൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന വിധത്തിലും ആ നിശ്ചയങ്ങളിന്മേലും ഉണ്ടാകയും ആവാം. എന്നാൽ ആയതു താഴെ പറയുന്ന ഈ ക്ലിപ്തത്തിനു കൂടി അനുസരിച്ചായിരിക്കേണം. അതു എന്തെന്നാൽ, (അപ്പീൽ കോട്ടിൽ നിന്നു അവധി നീട്ടിവെക്കാത്ത പക്ഷം) സങ്കടമെന്നു പറയുന്ന വല്ല കല്പനയും ഉണ്ടായശേഷം മൂന്നാഴ്ചവട്ടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അറിയിപ്പു സിവിൽ നടപടിനിയമപ്രകാരം അപ്പീലുകളെ കുറിച്ചു സാധാരണ അറിയിപ്പുകൾ കൊടുക്കുന്ന വിധത്തിൽ കൊടുത്തല്ലാതെ ആ വക വല്ല പുനർവിചാരണയോ അപ്പീൽ കേൾക്കലൊ ഉണ്ടാകുന്നതു അല്ല.

170. ഈ ആക്ടിന്റെ ഈ ഭാഗപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ വിചാരണകളിലും, ജുഡിഷ്യലായി കാൎയ്യം നടത്തുന്ന എല്ലാ കോൎട്ടും ജഡ്ജിയും ആളും, വല്ല കോൎട്ടിലെയും ന്യായാധികാരിയും കീഴ്ക്കാൎയ്യസ്ഥനും അല്ലെങ്കിൽ വല്ല കോൎട്ടിലെയും കല്പന നടത്തുന്നതിൽ ഉദ്യോഗിച്ചുവന്നു ആയ മറ്റ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും മറ്റ വല്ല കോൎട്ടിലെയും വല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഒപ്പും ഈ ആക്ടിലെ ഈ ഭാഗത്തെ നിബന്ധനകൾപ്രകാരം ഉണ്ടാക്കിയതൊ അയച്ചതൊ ഒപ്പിട്ടതൊ ആയ വല്ല രേഖയിന്മേലൊ അതിന്റെ ഉദ്യോഗാധികാരം വക വല്ല പകൎപ്പിന്മേലൊ മറ്റ വല്ല കോൎട്ടിലെയും കോൎട്ടുമുദ്ര വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ മുദ്രയും ജുഡിഷ്യലായി പ്രമാണിക്കയും വേണം.

മറ്റൊരു സ്ഥലത്തെ ...ടെ കയ്യൊപ്പു മുദ്ര ജുഡിഷ്യലായി പ്രമാണിക്കേണം.

171. ഹൈക്കോൎട്ടിലെ പതിവായ കച്ചേരിസ്ഥലത്തു നിന്ന ഇരുപതു ഇംഗ്ലീഷ നാഴികയിൽ അധികം ദൂരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലിരിക്കുന്ന ഡിസ്ത്രിക്ട കോൎട്ടുകളിലെ ജഡ്ജിമാർ ഒരു ഹൈക്കോൎട്ടിൽ വല്ല സംഗതിയും അവസാനിപ്പിക്കുന്ന കാൎയ്യങ്ങളിൽ ഈ ആക്ടപ്രകാരം തെളിവു എടുക്കേണ്ടതിനുള്ള കമ്മീഷണർമാരായിരിക്കയും ചെയ്യും. ഈ ആക്ടപ്രകാരമുള്ള വല്ല സാക്ഷിക്കൂട്ടേയും വിസ്താരം മുഴുവനായൊ ഏതാനുമായൊ ഇതിനാൽ കമ്മീഷണരായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട വല്ല ആളും ആ സംഗതി അവസാനിപ്പിപ്പാനുള്ള കല്പനയൊ വിധിയൊ കല്പിച്ച കോൎട്ടിലെ അധികാരത്തിന്ന പുറത്താണെങ്കിലും ആ കമ്മീഷണർ നടത്തുവാനായി ഏല്പിക്കുന്നതു ഹൈക്കോൎട്ടിലെ ന്യായമായിരിക്കയും ചെയ്യും.

തെളിവു വാങ്ങുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക കമ്മിഷണർമാർ

ആവക എല്ലാ കമ്മിഷണന്മാരും താൻ ഒരു ഡിസ്ത്രിക്ട കോൎട്ടിലെ ജഡ്ജിയായതിനാൽ സാക്ഷികളെ വരുത്തുന്നതിലും വിസ്തരിക്കുന്നതിലും ആധാരങ്ങൾ ഹാജരാക്കുന്നതിനൊ കൊടുപ്പാനൊ കല്പിക്കുന്നതിലും സാക്ഷികൾ ഹാജരാകാതെയൊ മറ്റൊ വീഴ്ചചെയ്യുന്നതു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിലും ശിക്ഷിക്കുന്നതിലും ന്യായാനുസൃതമായി നടത്താവുന്ന വല്ല അധികാരത്തിന്നും പുറമെ മേൽപ്രകാരം വിസ്താരത്തിന്നായി തനിക്കയച്ച കാൎയ്യത്തിൽ സാക്ഷികളെ വരുത്തുവാനും വിസ്തരിപ്പാനും ആധാരങ്ങൾ ഹാജരാക്കുകയൊ കൊടുക്കുകയൊ ചെയ്വാൻ കല്പിപ്പാനും സാക്ഷികളുടെ വീഴ്ചകൾക്ക ശിക്ഷകൊടുപ്പാനും കോൎട്ട ചിലവും സാക്ഷികൾക്ക കൊടുക്കേണ്ടും ചിലവും കൊടുപ്പിപ്പാനും ആ സംഗതി അവസാനിപ്പിപ്പാനുള്ള കല്പന കൊടുത്ത കോൎട്ടിന്ന ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അധികാരങ്ങൾ തന്നെ സകലവും ഉണ്ടായിരിക്കയും ചെയ്യും. അപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന വിസ്താരം ഈ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ കോൎട്ട കല്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ആ കോൎട്ടിലേക്ക അയക്കുകയൊ വിവരം റിപ്പോൎട്ട ചെയ്കയൊ ചെയ്യേണ്ടതും ആകുന്നു.

172 ഈ ആക്ടിന്റെ ഈ ഭാഗത്തിലെ നിബന്ധനകൾപ്രകാരമൊ ഈ ഭാഗത്തെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടൊ കൊടുക്കേണമെന്നൊ സത്യം ചെയ്തു ബോധിപ്പിക്കേണമെന്നൊ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വല്ല സത്യവാങ്മൂലമൊ സത്യവാചകമൊ വാഗ്ദത്തമൊ ബ്രിട്ടീഷ ഇന്ത്യയിലൊ ഗ്രേറ്റബ്രിട്ടനിലൊ ഐൎലണ്ടിലൊ പുറരാജ്യങ്ങളിൽ രാജ്ഞി അവൎകളുടെ അധികാരത്തിൻകീഴായ ബ്രിട്ടിഷകാർ ചെന്നു കുടിയിരിക്കുന്ന വല്ല ദേശത്തൊ ദ്വീപിലൊ സ്ഥലത്തൊ മറ്റൊ വെച്ചു സത്യവാങ്മൂലങ്ങളൊ സത്യവാചകങ്ങളൊ വാഗ്ദത്തങ്ങളൊ എടുപ്പാനും വാങ്ങുവാനും ന്യായാനുസൃതമായി അധികാരപ്പെടുത്തിയ വല്ല കോൎട്ടിന്റെയൊ ജഡ്ജിയുടെയൊ ആളുടെയൊ മുമ്പാകെ എങ്കിലും, രാജ്ഞി അവൎകളുടെ അധികാരത്തിന്ന പുറത്തായ വല്ല അന്യരാജ്യങ്ങളിലും ഉള്ള രാജ്ഞി അവൎകളുടെ കൊൻസൽ എന്നൊ വൈസ കൊൻസൽ എന്നൊ പറയുന്ന വല്ല കാൎയ്യസ്ഥന്റെയും മുമ്പാകെ എങ്കിലും ന്യായപ്രകാരം കൊടുക്കയൊ സത്യം ചെയ്തു ബോധിപ്പിക്കയൊ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ ഇന്ത്യയിൽ ജുഡിഷ്യലായി കാൎയ്യം നടത്തുന്ന എല്ലാ കോൎട്ടുകളും ജഡ്ജികളും ജസ്റ്റീസ്സുകളും കമ്മിഷണർമാരും ആളുകളും ആവക വല്ല സത്യവാങ്മൂലത്തിലൊ സത്യവാചകത്തിലൊ വാഗ്ദത്തത്തിലൊ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആക്ടിലെ ഈ ഭാഗത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാനുള്ള മറ്റ വല്ല രേഖയിലൊ ആ വല്ല കോൎട്ടൊ ജഡ്ജിയൊ ആളൊ കൊൻസലൊ വൈസ കൊൻസലൊ വെക്കുന്ന മുദ്രയും അച്ചും ഒപ്പും ജുഡിഷ്യലായി പ്രമാണിക്കയും വേണം.

സത്യവാങ്മൂലങ്ങൾ മുതലായതു ബ്രിട്ടിഷ ഇന്ത്യയിലൊ ഗ്രേറ്റ ബ്രിട്ടനിലൊ ഐൎലണ്ടിലൊ പുറരാജ്യത്തൊ വെച്ചു മതിയായ കോൎട്ടുമുമ്പാകെയൊ ആൾ മുമ്പാകെയൊ സത്യം ചെയ്തു ബോധിപ്പിക്കാം.

സ്വേച്ഛപ്രകാരം സംഘം അവസാനിപ്പിക്കൽ

സ്വേച്ഛപ്രകാരം സംഘം അവസാനിപ്പിക്കാവുന്ന അവസ്ഥകൾ.

173. ഈ ആക്ടപ്രകാരമുള്ള ഒരു സംഘം, സ്വേച്ഛപ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന അവസ്ഥകളിൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ആവാം എങ്ങിനെ എന്നാൽ:—

(a) സംഘം ഇത്രകാലത്തേക്ക നിൽക്കണമെന്നു സംഘം കൂട്ടനിയമങ്ങളാൽ വല്ല അവധിയും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അവധി കഴികയൊ, വല്ല സംഗതിയും സംഭവിക്കുന്നപക്ഷം ആ സംഭവാനന്തരം സംഘം പിരിയണമെന്നു സംഘം കൂട്ടനിയമങ്ങളാൽ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സംഗതി സംഭവിക്കുകയൊ ചെയ്യുകയും ആ സംഘം സ്വേച്ഛയായി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നു സംഘം സാമാന്യയോഗത്തിൽ വെച്ചു ഒരു തീർപ്പു ചെയ്തിരിക്കയും ചെയ്യുമ്പോൾ;

(b) സംഘം സ്വേച്ഛപ്രകാരം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നു ആ സംഘം വിശേഷവിധിയായ ഒരു തീർപ്പു ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ,

(c) സംഘത്തിന്നു അതിലെ ബാദ്ധ്യതകൾ നിമിത്തം അതിലെ വ്യാപാരം നടത്തിവരുവാൻ കഴികയില്ലെന്നും ആയതു അവസാനിപ്പിക്കുന്നതു യുക്തമെന്നും തങ്ങൾക്ക ബോദ്ധ്യമാകത്തക്കവണ്ണം തെളിവായിരിക്കുന്നു എന്നു സംഘക്കാർ ഒരു അസാധാരണ തീർപ്പു ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ,

ഒരു തീർപ്പു പിന്നെ കൂടുന്ന യോഗത്താൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നപക്ഷം ആയതു ഇതിന്നു മുമ്പെ വിവരിച്ചപ്രകാരമുള്ള ഒരു വിശേഷ വിധിയായ തീർപ്പായിവരുന്ന വിധത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ആ തീർപ്പു ഈ ആക്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഒരു അസാധാരണ തീർപ്പു എന്നു വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

സ്വേച്ഛപ്രകാരമായ അവസാനിപ്പിക്കലിന്റെ ആരംഭം.

174. സ്വേച്ഛപ്രകാരമായ ഒരു അവസാനിപ്പിക്കൽ അതിന്നായ അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഒരു തീർപ്പുണ്ടായ സമയം മുതൽക്ക ആരംഭിക്കുന്നതായി വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും, സംഘം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതു വിശേഷ വിധിയായ ഒരു തീർപ്പിന്ന അനുസരിച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ, ആ അവസാനിപ്പിക്കൽ 71-ം വകുപ്പുപ്രകാരം സ്ഥിരീകരണം തീർപ്പുണ്ടായ സമയം മുതൽക്ക ആരംഭിക്കുന്നതായി വിചാരിക്കുകയും വേണം.

സ്വേച്ഛപ്രകാരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടു സംഘത്തിലെ സ്ഥിതിയിന്മേലുള്ള ഫലം.

175. ഒരു സംഘം സ്വേച്ഛപ്രകാരം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ അവസാനിപ്പിക്കൽ ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആ സംഘം നഷ്ടം കൂടാതെ ഗുണമായി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക വേണ്ടടത്തോളം ഒഴികെ തന്റെ വ്യാപാരം നടത്തുന്നതു ആ സംഘം നിർത്തൽ ചെയ്യുകയും വേണം. ഇടപാടു തീർക്കുന്നവർക്കൊ അവരുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടിയൊ ചെയ്യുന്ന കൈമാറ്റങ്ങൾ ഒഴികെ ഓഹരികളുടെ എല്ലാ കൈമാറ്റങ്ങളും ആ അവസാനിപ്പിക്കലിന്റെ ആരംഭത്തിന്ന ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ആ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയിലുള്ള മാററങ്ങളും അസാധുവായി വരികയും ചെയ്യും. എന്നാൽ അതിലെ ഏകസ്വരൂപമായ സ്ഥിതിയും ഏകസ്വരൂപമായി അതിന്നുള്ള സകല അധികാരങ്ങളും അതിലെ ചട്ടങ്ങൾ വേറെപ്രകാരത്തിൽ നിയമിക്കുന്നു എങ്കിൽ തന്നെ ആ സംഘം വക കാര്യാദികൾ വെടിപ്പായി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുവരെക്കും ബലമായി തന്നെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും.

സ്വേച്ഛയായി അവസാനിപ്പിപ്പാനുള്ള തീർപ്പിനെ പററിയ പരസ്യം.

176. സ്വേച്ഛപ്രകാരം ഒരു സംഘം അവസാനിപ്പിപ്പാനായി ചെയ്ത വിശേഷവിധിയായൊ അസാധാരണയായൊ ഉള്ള വല്ല തീർപ്പിനെയും പററിയ പരസ്യം ആ പ്രദേശത്തെ സർക്കാർ പക്ഷ ഗസെററിലും ആ സംഘത്തിലെ രജിസ്തരാക്കിയ കച്ചേരിയുള്ള സ്ഥലത്തിൽ വല്ല ഉത്തമമായ പത്രികയും നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പത്രികയിലും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും വേണം

സ്വേച്ഛപ്രകാരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൻെറ ഫലം.

177. ഒരു സംഘം സ്വേച്ഛപ്രകാരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന്മേൽ താഴെ പറയുന്ന ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകയും ചെയ്യും അവ ഏതെന്നാൽ —

(a) സംഘത്തിലെ മുതലുകൾ അതിലെ ബാദ്ധ്യതകൾ സംഘം അവസാനിപ്പിപ്പാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള സമവീതപ്രകാരം കൊടുത്തുതീൎപ്പാനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും അതിനനുസരിച്ചു (സംഘത്തിലെ ചട്ടങ്ങളാൽ വേറെപ്രകാരത്തിൽ നിയമിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പക്ഷം) അംഗങ്ങളുടെയിടയിൽ ആ സംഘത്തിൽ അവൎക്കുള്ള അവകാശങ്ങളുടേയും കാൎയ്യലാഭങ്ങളുടെയും അവസ്ഥപോലെ ആ മുതലുകൾ ഭാഗംചെയ്കയും വേണം;

(b) സംഘത്തിലെ കാൎയ്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിപ്പാനും മുതലുകൾ ഭാഗം ചെയ്തു കൊടുപ്പാനുമായിട്ടു ഇടവാടു തീൎക്കുന്നവരെ നിശ്ചയിക്കേണം;

(c) സാമാന്യയോഗത്തിൽവെച്ചു ആ സംഘം അതിന്നു യോഗ്യരെന്നു തോന്നുന്ന ആളുകളെ ഇടവാടു തീൎക്കുന്നവരായി നിശ്ചയിക്കേണ്ടതും അവൎക്കു കൊടുക്കേണ്ടുന്ന പ്രതിഫലം ഇന്നതെന്നു നിശ്ചയിക്കാവുന്നതും ആകുന്നു;

(d) ഒരാളെമാത്രമെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളു എങ്കിൽ, ഇടവാടുതീൎക്കുന്ന അധികം ആളുകൾക്കു സംബന്ധിക്കുന്നതായി ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ നിബന്ധനകളും ആ ഒരാൾക്കു സംബന്ധിക്കും;

(e) ഇടവാടുതീൎക്കുന്നവരെ നിശ്ചയിച്ചതിൻെറശേഷം വിചാരിപ്പുകാരുടെ അധികാരങ്ങൾ ഒക്കെയും (ആ സംഘം സാമാന്യയോഗത്തിലൊ, അല്ലെങ്കിൽ ഇടവാടു തീൎക്കുന്നവരൊ, ആവക അധികാരങ്ങൾ പിന്നെയും ഇരിക്കാനായി സമ്മതിക്കുന്നേടത്തോളം ഒഴികെ) നിന്നുപോകയും ചെയ്യും;

(f) ഇടവാടുതീൎക്കുന്നതിന്നു ഒന്നിലധികം പേരെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനാൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ അധികാരവും അവരെ നിശ്ചയിക്കുന്ന സമയം തീൎച്ചയാക്കുന്ന പ്രകാരം അവരിൽ ഒന്നൊ അധികമൊ പേരാൽ നടത്താവുന്നതും അങ്ങിനെ തീൎച്ചചെയ്തിട്ടില്ലാത്തപക്ഷം അവർ രണ്ടിൽ കുറയാതെയുള്ള എണ്ണത്താൽ നടത്താവുന്നതും ആകുന്നു;

(g) ഇടവാടുതീൎക്കുന്നവർ ഈ ആക്ടിനാൽ ഇടവാടുതീൎക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാൎക്കു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സകല അധികാരങ്ങളും കോൎട്ടിലെ അനുവാദംകൂടാതെ തന്നെ നടത്തുകയും ആവാം;

(h) സംഘത്തിലെ അംശദായകന്മാരെ ലീസ്റ്റിൽചേൎത്തു നിശ്ചയിപ്പാൻ കോൎട്ടിലേക്കു ഇതിൽമുമ്പെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അധികാരങ്ങൾ ഇടവാടുതീൎക്കുന്നവർ നടത്താവുന്നതും മേൽപ്രകാരം നിശ്ചയിച്ച വല്ല ലീസ്റ്റും അംശദായകന്മാരെന്നു അതിൽ പേർപറയുന്ന ആളുകളുടെ ബാദ്ധ്യതയുടെ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെളിവായിരിക്കുന്നതുമാകുന്നു;

(i) സംഘം അവസാനിപ്പിപ്പാനുള്ള തീൎപ്പുചെയ്തതിൻെറ ശേഷവും ഇടവാടു തീൎക്കുന്നവർ സംഘത്തിലെ മുതലിൻെറ മതിയായ്ക നിശ്ചയം വരുത്തുന്നതിന്നു മുമ്പെയും യാതൊരുസമയത്തും ആ ഇടവാടുതീൎക്കുന്നവർ ആ സംഘത്തിലെ കടങ്ങളും ബാദ്ധ്യതകളും വീട്ടുന്നതിലേക്കു തങ്ങൾക്കാവശ്യമായി തോന്നുന്ന എല്ലാ (അല്ലെങ്കിൽ വല്ല) തുകകളും ആയതു അവസാനിപ്പിപ്പാനും അംശദായകന്മാരുടെ അവകാശങ്ങൾ അവരുടെയിടയിൽ തീൎത്തു ശരിപ്പെടുത്തുവാനും ഉള്ള ചെലവുകളും അവരവരുടെ ബാദ്ധ്യതയോളം അടെക്കേണ്ട

തിന്നായി ആ അംശദായകപ്പട്ടികയിൽ ആ സമയത്തു ചേൎത്തിരിക്കുന്നവരായ അംശദായകന്മാർ എല്ലാവരോടുമൊ അവരിൽ വല്ലവരോടുമൊ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യാം; ഇങ്ങിനെ അടെക്കേണ്ടതിന്നായി ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ ആയതു അടപ്പാനായി ഏതു അംശദായകന്മാരോടു ആവശ്യപ്പെടുന്നുവൊ ആ അംശദായകന്മാരിൽ ചിലർ അതിൽ തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പങ്കിൽ ഏതാനുമൊ ഒക്കെയുമൊ അടെക്കയില്ലെന്നുള്ള സന്ദേഹം കൂടി ഇടവാടു തീൎക്കുന്നവർ ആലോചിക്കുകയും ആവാം.

(j) ഇടവാടു തീൎക്കുന്നവർ സംഘത്തിലെ കടങ്ങൾ വീട്ടുവാനുള്ളതും അംശദായകന്മാരുടെ അവകാശങ്ങൾ അവരുടെയിടയിൽ തീൎത്തു ശരിപ്പെടുത്തുവാനുള്ളതും ആകുന്നു.

178. ഉത്തരവാദത്താൽ ക്ലിപ്തപ്പെട്ട ഓഹരികളായി ഭാഗിക്കപ്പെട്ട മുതലുള്ള ഒരു സംഘം സ്വേച്ഛയായി അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ അടപ്പാനാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത വല്ല ഓഹരിമുതലും ആ സംഘംവക ബാദ്ധ്യതയായി വിചാരിക്കപ്പെടുന്നതു കൂടാതെ, ആയതു ഓരോരൊ അംഗത്തിന്നുള്ള വല്ല ഓഹരികളിന്മേലും അടയാതെ ബാക്കിയുള്ള വല്ല സംഖ്യകളോളം ആ അംഗത്തിൽനിന്നും ആ സംഘത്തിലേക്കു ചെല്ലാനുള്ളതും ഇടവാടുതീൎക്കുന്നവർ നിശ്ചയിക്കുന്ന സമയത്തു അടെക്കേണ്ടുന്നതും ആയ ഒരു കടമായി വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

ഉത്തരവാദത്താൽ ക്ലിപ്തപ്പെട്ട സംഘത്തിലെ ഓഹരിമുതലിന്മേൽ അവസാനിപ്പിക്കലിന്റെ ഫലം.

179. സ്വേച്ഛയായി അവസാനിപ്പിപ്പാൻ ഭാവിക്കുന്നതൊ സ്വേച്ഛയായി അവസാനിപ്പിച്ചുവരുന്നതൊ ആയ ഒരു സംഘം ഇടവാടു തീൎക്കുന്നവരേയോ അവരിൽ വല്ലവരേയോ നിശ്ചയിപ്പാനും ഇടവാടുതീൎക്കുന്നവരുടെ സ്ഥാനം ഒഴിവുവരുമ്പോൾ പകരം ആളെ വെപ്പാനും തങ്ങൾക്കുള്ള അധികാരത്തെ തങ്ങളുടെ കടക്കാരൊ കടക്കാരുടെ വല്ല കൂട്ടത്തിനൊ വല്ല അസാധാരണ തീൎപ്പിനാലും കൊടുക്കുകയോ, ഇടവാടുതീൎക്കുന്നവർ നടത്തേണ്ടതായ അധികാരങ്ങളുടെയും ആ അധികാരങ്ങൾ നടത്തേണ്ടുന്ന സമ്പ്രദായത്തിന്റെയും ക്ലിപ്തത്തിന് അങ്ങിനെയുള്ള ഒരു തീൎപ്പിനാൽ വല്ല ചട്ടവും ചെയ്കയൊ ചെയ്യാം.

ഇടവാടുതീൎക്കുന്നവരെ നിശ്ചയിപ്പാനുള്ള അധികാരം കടക്കാൎക്കു ഏല്പിക്കുന്നതിന്നു സംഘത്തിന്നുള്ള അധികാരം.

അപ്രകാരം ഏറ്റ അധികാരങ്ങൾക്കു അനുസരിച്ചു ആ കടക്കാർ ചെയ്യുന്ന യാതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും ആയതു ആ സംഘത്തിൽനിന്നു ചെയ്തിരുന്നാലെങ്ങിനെയൊ അങ്ങിനെയുള്ള ഫലം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

180. സ്വേച്ഛയായി അവസാനിപ്പിപ്പാൻ ഭാവിക്കുന്നതൊ സ്വേച്ഛയായി അവസാനിപ്പിച്ചുവരുന്നതൊ ആയ ഒരു സംഘം അതിലെ കടംവരുത്തിയവരുമായി ചെയ്യുന്ന വല്ല ചട്ടവട്ടവും ഒരു അസാധാരണ തീൎപ്പിനാൽ സമ്മതിക്കപ്പെട്ടാൽ ആ സംഘത്തിന്മേലും കടംവരവുള്ളവരുടെ മുതലിൽ മുക്കാൽവാശി കടക്കാരും സമ്മതിക്കുന്നതായാൽ കടക്കാരുടെ മേലും ബലപ്പെടുകയും ചെയ്യും; എന്നാൽ ഇതിന്നു താഴെ പറയും പ്രകാരം അപ്പീലവകാശം ഇരിക്കുന്നതും ആകുന്നു.

കടക്കാരുടെ മേൽ ചട്ടം ബലപ്പെടുന്നതു എപ്പോൾ.

181. തങ്ങളുടെ കടക്കാരുമായി വല്ല ചട്ടവും ഇതിന്നുമുമ്പെ പറഞ്ഞപ്രകാരം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘത്തിലെ വല്ല കടക്കാരനൊ അംശദായകനൊ ആ ചട്ടം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ മൂന്നാഴ്ചവട്ടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആ ചട്ടവട്ടം സമ്മതമല്ലെന്നു കോട്ടിൽ അപ്പീൽ ചെയ്കയും ആവാം. എന്നാൽ അപ്പോൾ ആ കോട്ട് തനിക്കു ന്യായമായി തോന്നും പ്രകാരം ആയതു നന്നാക്കുകയൊ ഭേദംവരുത്തുകയൊ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയൊ ചെയ്കയും ചെയ്യാം.

കടക്കാരനൊ അംശദായകനൊ അപ്പീൽ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം.

സ്വേച്ഛയായി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ കോട്ടിൽ അപേക്ഷിപ്പാനുള്ളവരും തീക്കുന്നവൎക്കും അംശദായകന്മാൎക്കും ഉള്ള അധികാരം.

182. ഒരു സംഘം സ്വേച്ഛയായി അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ സംഘത്തിലെ ഇടവാട്ടു തീക്കുന്നാരൊ വല്ല അംശദായകനൊ ആ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന കാൎയ്യത്തിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്നതായ വല്ല വാദവും ബന്ധിപ്പാനൊ ആവശ്യപ്പെട്ട ഗസ്റ്റുകൾ അടപ്പിക്കേണ്ടും കാൎയ്യത്തിലൊ മറ്റു വല്ല കാൎയ്യത്തിലൊ ആ സംഘം കോട്ടിൽ നിന്നു അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നാൽ കോട്ടിലെക്കു നടത്തുവാനധികാരമുള്ള സകല അധികാരങ്ങളൊ വല്ല അധികാരങ്ങളൊ നടത്തുവാനൊ കോട്ടിനോടപേക്ഷിക്കുകയും ആവാം. ആ വക വല്ല അപേക്ഷയും വിജ്ഞാപനമൂലം ചെയ്യാം. ആ വാദത്തെ ബന്ധിക്കലൊ ആ ആവശ്യപ്പെട്ട അധികാരം നടത്തലൊ ന്യായമെന്നും ഗുണമെന്നും കോട്ടിലേക്കു ബോദ്ധ്യമായാൽ കോട്ടിലേക്കു യുക്തമായി തോന്നുന്ന നിബന്ധനകളിന്മേലും നിശ്ചയങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും കോട്ടു ആ അപേക്ഷയെ പൂൎണ്ണമായൊ ഏതാനുമൊ സമ്മതിക്കുകയൊ ആ അപേക്ഷയിന്മേൽ കോട്ടിലേക്കു ന്യായമെന്നു തോന്നുന്ന മറ്റു വല്ല കല്പനയൊ വിധിയൊ കല്പിക്കുകയൊ ആവാം.

സാമാന്യ യോഗം കൂട്ടുവാൻ ഇടവാട്ടു തീക്കുന്നവൎക്കുള്ള അധികാരം

183. സ്വേച്ഛയായി ഒരു സംഘം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആയതു അവസാനിപ്പിച്ചുവരുമ്പോൾ ഒരൊരുസമയം വിശേഷവിധിയായ തീൎപ്പിനാലൊ അസാധാരണയായ തീൎപ്പിനാലൊ ആ സംഘത്തിലെ അനുവാദം കിട്ടേണ്ടതിന്നായിട്ടെങ്കിലും തങ്ങൾക്കു യുക്തമായി തോന്നുന്ന മറ്റു വല്ല ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടെങ്കിലും ഇടവാട്ടു തീക്കുന്നവർ ആ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ സാമാന്യയോഗങ്ങൾ വിളിച്ചു കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം.

അവസാനിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ഒരു കൊല്ലത്തിലധികം കാലം ഇരിക്കുന്നപക്ഷം അവസാനിപ്പാൻ ആരംഭിച്ചു മുതൽ ഒന്നാമത്തെ കൊല്ലം ഒടുവിലും പിൻവരുന്ന ഓരൊ കൊല്ലത്തിന്റെ ഒടുവിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ശേഷം പാട്ടുള്ളടത്തോളം വെഗത്തിലും ഇടവാട്ടു തീക്കുന്നവർ സംഘത്തിന്റെ അംഗങ്ങളുടെ ഒരു സാമാന്യയോഗം കൂട്ടുകയും ചെയ്യ കൊല്ലത്തിലെ അവരുടെ പ്രവൃത്തികളും ഇടപാടുകളും അവസാനിപ്പിക്കൽ നടത്തിയ സമ്പ്രദായവും കാണിച്ചുള്ള ഒരു വിവരം ആ യോഗം മുമ്പാകെ വെക്കുകയും വേണം.

ഇടവാട്ടു തീക്കുന്നവരുടെ സ്ഥാനം ഒഴിവു വന്നാൽ പകരത്തിനാളെ വെപ്പാനുള്ള അധികാരം

184 സംഘത്തിൽനിന്നു നിശ്ചയിച്ച ഇടവാട്ടു തീക്കുന്നവരുടെ സ്ഥാനം വല്ലതും മരണമൊ രാജികൊടുക്കലൊ മറ്റൊ നിമിത്തം ഒഴിവാകുന്നു എങ്കിൽ ആ സംഘം തങ്ങളുടെ കടക്കാരുമായി ചെയ്തിരിക്കുന്ന വല്ല ചട്ടവട്ടത്തിന്നും അനുസരിച്ചു ആ ഒഴിവിന്നു സാമാന്യയോഗത്തിങ്കൽ വെച്ചു പകരം ആളെ നിശ്ചയിക്കുകയും ആവാം. ഇടവാട്ടു തീക്കുന്നവർ വല്ലവരും ശേഷിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊ ആ സംഘത്തിലെ വല്ല അംശദായകനൊ ആ ഒഴിവിന്നു ആളെ നിശ്ചയിപ്പാനായി ഒരു സാമാന്യയോഗം കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം. സംഘത്തിലെ ചട്ടങ്ങളാൽ നിശ്ചയിച്ച വിധത്തിലൊ ഇടവാട്ടു തീക്കുന്ന വല്ല ആളും ശേഷിപ്പുണ്ടായാൽ ശേഷമുള്ള ആ ഇടവാട്ടു തീക്കുന്നാരുടേയൊ ആ സംഘത്തിലെ വല്ല അംശദായകന്റേയൊ അപേക്ഷയിന്മേൽ കോട്ടിൽനിന്നു നിശ്ചയിക്കുന്ന വിധത്തിലൊ ആ സംഘം കൂട്ടുന്നു എങ്കിൽ ആയതു ക്രമപ്രകാരം കൂടിയതായി വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

ഇടവാട്ടു തീക്കുന്നവരെ നിശ്ചയിപ്പാൻ കോട്ടിനുള്ള അധികാരം.

185. സ്വേച്ഛയായി അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സംഗതിയിൽ വല്ല ഹേതുവാലും ഇടവാട്ടു തീക്കുന്നാൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അംശദായകന്റെ അപേക്ഷയിന്മേൽ കോട്ടിൽനിന്നു ഒരു ഇടവാട്ടു തീക്കുന്ന ആളേയൊ ഇടവാട്ടു തീക്കുന്നവരെയൊ നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യും. വല്ല ഇടവാട്ടു തീക്കുന്നവനേയും തക്കതായ കാരണം കാണിച്ചാൽ കോട്ടിൽനിന്നു നീക്കി സ്വേച്ഛയായി അവസാനിപ്പിക്കുന്ന കാൎയ്യത്തിൽ പ്രവൃത്തിപ്പാനായി മറ്റൊരു ഇടവാട്ടു തീക്കുന്നവനെ നിശ്ചയിക്കുകയും ആവാം.

അവസാനിപ്പിക്കൽ തീൎന്നാലുടനെ ഇടപാട്ട തീൎക്കുന്നവർ ഒരു കണക്ക ഉണ്ടാക്കേണം.

186. സംഘത്തിലെ കാൎയ്യങ്ങളൊക്കയും അവസാനിപ്പിച്ച ഉടനെ ആ അവസാനിപ്പിക്കൽ നടത്തിയതിന്റെയും സംഘത്തിലെ മുതലിനെക്കൊണ്ടു പ്രവൃത്തിച്ചതിന്റെയും വിവരം കാണിച്ച ഇടപാട്ട തീൎക്കുന്നവർ ഒരു കണക്ക ഉണ്ടാക്കുകയും വേണം; അതിന്റെശേഷം ആ കണക്ക ആ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ സാമാന്യയോഗം മുമ്പാകെ വെപ്പാനായും അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്ന വല്ല വിവരവും കേൾപ്പാൻവേണ്ടിയും ആ ഇടപാട്ട തീൎക്കുന്നവർ ഒരു സാമാന്യയോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടുകയും വേണം.

ആ യോഗം അതു കൂടേണ്ടുന്ന സമയവും സ്ഥലവും സ്വാഭ്യവും കാണിച്ചുള്ള പരസ്യമൂലം കൂട്ടേണ്ടതും കൂടുന്നതിന്ന ചുരുങ്ങിയതിൽ ഒരു മാസമെങ്കിലും മുമ്പെ 176 ാം വകുപ്പിൽ പ്രസ്താവിച്ച വിധത്തിൽ ആ പരസ്യം പ്രസിദ്ധമാക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

ഇടപാട്ടതീൎക്കുന്നവർ യോഗം കൂടുന്ന വിവരം രജിസ്ത്രാരെ അറിയിക്കേണം.

187. ആ യോഗം കൂടിയ വിവരവും അതു കൂടിയ തീയതിയും കാണിച്ച ഇടപാട്ട തീൎക്കുന്നവർ രജിസ്ത്രാൎക്ക ഒരു അറിയിപ്പ അയക്കുകയും ആ അറിയിപ്പു രജിസ്ത്രാർ ചെയ്യു തീയതി മുതൽ മൂന്നു മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന്റെശേഷം ആ സംഘം പിരിഞ്ഞതായി വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

ആ അറിയിപ്പു രജിസ്ത്രാൎക്ക അയപ്പാനായി ഇടപാട്ട തീൎക്കുന്നവർ വീഴ്ചചെയ്താൽ അങ്ങിനെ വീഴ്ചചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരൊ ദിവസത്തേക്ക അവർ അൻപതു ഉറുപ്പികയിൽ അധികമാകാത്ത ഒരു പിഴ കൊടുക്കേണ്ടിവരികയും ചെയ്യും.

സ്വേഛയായി ഇടപാട്ട തീൎക്കുന്നതിന്റെ ചെലവുകൾ.

188. ഒരു സംഘം സ്വേഛയായി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇടപാട്ട തീൎക്കുന്നവരുടെ സമ്പളം അടക്കം ന്യായമായി ഉണ്ടാകുന്ന സകല ചെലവുകളും മറെറല്ലാ അവകാശങ്ങൾക്കും മുമ്പായി ആ സംഘത്തിലെ മുതലിൽനിന്നു കൊടുക്കേണ്ടതായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

കടക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക ദൂഷ്യം ഇല്ലായ്ക.

189. ഒരു സംഘം കോട്ടിൽനിന്നു അവസാനിപ്പിച്ച തീൎപ്പാനായി ആ സംഘത്തിലെ മുതൽ വരവുള്ള വല്ലവനും ഉള്ള അവകാശത്തിന്നു, ഒരു സ്വേഛയായ അവസാനിപ്പിക്കലിനാൽ ദൂഷ്യം വന്നുപോകുമെന്നു കോട്ടിലേക്ക അഭിപ്രായമാകുന്നു എങ്കിൽ സ്വേഛയായ അവസാനിപ്പിക്കൽ ആ അവകാശത്തിന്നു തടസ്ഥമായി വരുന്നതും അല്ലാ.

സ്വേഛയായ അവസാനിപ്പിക്കലിലെ വിധങ്ങൾ പ്രവൃത്തിപ്പിപ്പാനായി കോട്ടിനുള്ള അധികാരം.

190. ഒരു സംഘം സ്വേഛയായി അവസാനിപ്പിച്ചു വരികയും ആയതു കോട്ടിൽനിന്നു അവസാനിപ്പിച്ചു തീൎപ്പാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ എടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നപക്ഷം, കോട്ടിനാൽ അവസാനിപ്പിക്കേണമെന്നു ആ സംഘത്തോടു കല്പിക്കുന്നതായ ഒരു കല്പന കോട്ടിൽനിന്നു കല്പിക്കുന്നു എങ്കിലും കോട്ടു യുക്തമായി വിചാരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ കല്പനയിലൊ മററു വല്ല കല്പനയിലൊ സ്വേഛയായി അവസാനിപ്പിച്ചു വരുന്നതിൽ നടത്തുന്ന സകല (അല്ലെങ്കിൽ വല്ല) വിധങ്ങളും പ്രവൃത്തിച്ചുകൊള്ളേണമെന്നു കല്പിക്കുകയും ചെയ്യാം.

അവസാനിപ്പിക്കുന്നതു കോട്ടിന്റെ മേൽവിചാരത്തിനധീനപ്പെട്ടു വേണം.

അവസാനിപ്പിക്കുന്നതു സംഘത്തിന്റെ മേൽവിചാരത്തിനധീനപ്പെട്ടതായിരിപ്പാൻ കല്പിക്കേണ്ടതിന്ന കോട്ടിനുള്ള അധികാരം.

191. സ്വേഛയായി അവസാനിപ്പിപ്പാൻ ഒരു സംഘം ഒരു തീൎപ്പു ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ആ സ്വേഛയായ അവസാനിപ്പിക്കൽ കോട്ടിന്റെ ശരിയെന്നു തോന്നുന്ന തന്റെ മേൽവിചാരത്തിന്നധീനപ്പെട്ടും കടക്കാർ അംശദാതാക്കൾ മറ്റും കോട്ടിൽ അപേക്ഷിപ്പാൻ കോട്ടിന്നു ശരിയെന്നു തോന്നുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടിയും അങ്ങിനെ ശരിയെന്നു തോന്നുന്ന നിബന്ധനകളും നിശ്ചയങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും നടത്തേണമെന്നു കോട്ടു ഒരു കല്പന കല്പിക്കുകയും ചെയ്യാം.

അവസാനിപ്പിക്കൽ മേൽവിചാരത്തിനു കീഴ്പ്പെട്ടായിരിപ്പാനുള്ള ഹർജി.

192. കോട്ടിന്റെ മേൽവിചാരത്തിനു കീഴ്പ്പെട്ടുള്ള അവസാനിപ്പിക്കൽ എന്നു ഇതിന്നു വഴിയെ പറയുന്ന ഒരു സ്വേച്ഛയായ അവസാനിപ്പിക്കൽ കോട്ടിലെ മേൽവിചാരത്തിനു കീഴ്പ്പെട്ടു നടക്കേണമെന്നു ആ സംഗതിയൊ ഏതാനുമൊ ആവശ്യപ്പെടുന്നതായ ഒരു ഹർജി സംഘം കോട്ടിൽനിന്നു അവസാനിപ്പിച്ചു തീർക്കുവാനുള്ള ഒരു ഹർജി എന്നു വ്യവഹാരങ്ങളിന്മേൽ കോട്ടിലേക്കു അധികാരം കൊടുക്കേണ്ടതിന്നായി വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

കടംവരാനുള്ളവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ കോട്ട് പ്രമാണിക്കാം.

193. ഒരു സംഘം കേവലം കോട്ടിൽനിന്നു തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുകയൊ കോട്ടിലെ മേൽവിചാരത്തിനു കീഴ്പ്പെട്ടു അവസാനിപ്പിക്കുകയൊ ചെയ്യേണ്ടതു എന്നു ബന്ധിക്കുന്നതിലും ഒരു ഇടവാടു തീർക്കുന്നവനെയൊ ഇടവാടു തീർക്കുന്നവരേയൊ നിശ്ചയിക്കുന്നതിലും മേൽവിചാരത്തിനു കീഴ്പ്പെട്ടുള്ള അവസാനിപ്പിക്കൽ സംബന്ധമായ മറ്റെല്ലാ കാൎയ്യങ്ങളിലും കോട്ട് കടക്കാരുടേയൊ അംശദായകന്മാരുടേയൊ ആഗ്രഹങ്ങളെന്നു വല്ല തെളിവിനാലെങ്കിലും തെളിയുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളെ പ്രമാണിക്കയും അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെന്തെന്നു നിശ്ചയം വരുത്തുവാൻ വേണ്ടി കോട്ട കല്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ കടക്കാരുടെയും അംശദായകന്മാരുടെയും യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി ക്രമപ്പെടുത്തുകയും ആ യോഗത്തിലെ യോഗാദ്ധ്യക്ഷനായിരിപ്പാനും ആ യോഗം കൂടിയതിന്റെ [illegible] തിരിച്ചു കോട്ടിലേക്കു എഴുതി അറിയിപ്പാനുമായി ഒരാളെ നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യാം.

കടം വാങ്ങുകാരുടെ കാൎയ്യത്തിൽ ഓരോരൊ കടക്കാരൻ ചെല്ലുവാനുള്ള കടങ്ങളുടെ സംഖ്യയും അംശദായകന്മാരുടെ കാൎയ്യത്തിൽ സംഘത്തിലെ ചട്ടങ്ങളാൽ ഓരോ അംശദായകന്നു അഭിപ്രായം എത്ര എണ്ണം കൊടുപ്പാനർഹതയുണ്ടോ ആ എണ്ണവും പ്രമാണിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

മേൽവിചാരത്തിനു കീഴ്പ്പെട്ട അവസാനിപ്പിക്കലിൽ ഇടവാടു തീർക്കുന്നവരെ കൂടിയവരെ നിശ്ചയിപ്പാൻ കോട്ടിനുള്ള അധികാരം

194. കോട്ടിന്റെ മേൽവിചാരത്തിനു കീഴ്പ്പെട്ടു അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന്നു കോട്ടിൽനിന്നു വല്ല കല്പനയും കല്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ കല്പനയിലോ പിന്നെ വല്ല കല്പനയിലോ ഇടവാടു തീർക്കുന്നതിന്നു വല്ല ആളുകളേയും കോട്ടിൽനിന്നു നിശ്ചയിക്കയും ചെയ്യാം.

മേൽപ്രകാരം കോട്ടിനാൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്ന വല്ല ഇടവാടു തീർക്കുന്നവന്നും അവനെ ആ സംഘം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നാലെതുപ്രകാരമൊ അപ്രകാരമുള്ള അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും അവൻ അപ്രകാരമുള്ള ചുമതലകൾക്കു കീഴ്പ്പെടുന്നതും എല്ലാവിഷയങ്ങളിലും അപ്രകാരമുള്ള സ്ഥിതിയിലായിരിക്കുന്നതും ആകുന്നു.

മേൽപ്രകാരം കോട്ട് നിശ്ചയിച്ച വല്ല ഇടവാടു തീർക്കുന്നവനെയും കോട്ട് അതാതു സമയം നീക്കംചെയ്യും ഇങ്ങനെ നീക്കുന്നതുകൊണ്ടൊ അല്ലെങ്കിൽ മരണത്താലൊ രാജി കൊടുത്തതിനാലൊ ഉണ്ടാകുന്ന വല്ല ഒഴിവിന്നും പകരം ആളെ വെക്കുകയും ചെയ്യാം.

മേൽവിചാരത്തിനു കീഴ്പ്പെട്ട അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കു കോട്ടിലെ കല്പനയുടെ ഫലം.

195. കോട്ടിലെ മേൽവിചാരത്തിനു കീഴ്പ്പെട്ടു അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന്നായി ഒരു കല്പന കല്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ അവസാനിപ്പിക്കൽ നടത്തുവാനായി നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്ന ഇടവാടു തീർക്കുന്നവൻ കോട്ടിൽനിന്നു കല്പിക്കുന്ന വല്ല ക്ലിപ്തങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചു അവന്റെ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ആ സംഘം കേവലം സ്വേച്ഛയായി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ എങ്ങിനെയൊ അങ്ങിനെ കോട്ടിലെ സമ്മതമൊ ഇടപെടലൊ കൂടാതെ നടത്തുകയും ചെയ്യാം.

മേൽപറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലാതെ, കോട്ടിലെ മേൽവിചാരത്തിനു കീഴ്പ്പെട്ട അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന്നായി കോട്ടിൽനിന്നു കല്പിച്ചിരിക്കുന്ന വല്ല കല്പനയും വ്യവഹാരങ്ങൾ മുതലായതു നിൎത്തുന്നതടക്കം എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും കോട്ടിൽനിന്നു സംഘം അവസാനിപ്പിപ്പാനായി കോട്ടിൽനിന്നു കല്പിച്ച ഒരു കല്പനയെന്നു വിചാരിക്കപ്പെടുകയും, ഓഹരിവക പണം അടപ്പാനാവശ്യപ്പെട്ടവരും ഇടവാടു തീർക്കുന്നവർ ആവശ്യപ്പെട്ട ആപണം

കൊടുപ്പിപ്പാനും സംഘം കോട്ടിൽനിന്നുതന്നെ കേവലം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന്നായി ഒരു കല്പന കല്പിച്ചിരുന്നാൽ കോട്ടിന്നു നടത്താമായിരുന്ന മറ്റു സകല അധികാരങ്ങളും നടത്തുവാനും കോട്ടിന്നു ആ കല്പനയാൽ പൂൎണ്ണഅൎഹതയുണ്ടാകയും ചെയ്യും.

ഇടവാട്ടു തീൎക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാൎക്കൊ അവരുടെ പേരിലൊ വല്ല പ്രവൃത്തിയൊ കാൎയ്യമൊ ചെയ്യുന്നതിനായി കല്പിപ്പാൻ കോട്ടിനെ അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിൽ "ഇടവാട്ടു തീൎക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ" എന്നുള്ള പദത്തിനു കോട്ടിലെ മേൽവിചാരത്തിന്നുവിധേയപ്പെട്ടു അവസാനിപ്പിക്കൽ നടത്തുന്ന ഇടവാട്ടു തീൎക്കുന്നവനെന്നു അൎത്ഥമാണെന്നു വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

സ്വേച്ഛപ്രകാരമായ ഇടവാട്ടു തീൎക്കുന്നവരെ ചില സംഗതികളിൽ ഇടവാട്ടു തീൎക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായി നിശ്ചയിക്കൽ.

196. ഒരു സംഘം, കോട്ടിലെ മേൽവിചാരത്തിന്നുവിധേയപ്പെട്ടു അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന്നായി ഒരു കല്പന കല്പിച്ചിരിക്കുകയും ആ കല്പനക്കു പകരമായി പിന്നെ ആ സംഘം നിൎബന്ധമായി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന്നായി കല്പിക്കുന്ന ഒരു കല്പനയുണ്ടാകയും ചെയ്യുന്നപക്ഷം, കോട്ടിന്നു മുമ്പിലത്തെ കല്പനയിലൊ പിന്നെയുണ്ടാകുന്ന വല്ല കല്പനയിലൊ ആ സ്വേച്ഛയായി ഇടവാട്ടു തീൎക്കുന്നവരെയൊ അവരിൽ വല്ലവരെയൊ തൽക്കാലത്തെക്കൊ സ്ഥിരമായൊ മറ്റു വല്ലവരോടുകൂടിയൊ കൂടാതെയൊ ഇടവാട്ടു തീൎക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായി നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യാം.

പൂൎത്തികാര നിബന്ധനകൾ.

അവസാനിപ്പിപ്പാനാരംഭിച്ചശേഷം ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും സാധുവല്ല

197. കോട്ടിനാലൊ കോട്ടിലെ മേൽവിചാരത്തിന്നുവിധേയപ്പെട്ടൊ വല്ല സംഘവും അവസാനിപ്പിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ അവസാനിപ്പിക്കൽ ആരംഭിച്ചതിന്റെയും അവസാനിപ്പിപ്പാനുള്ള കല്പന ഉണ്ടായതിന്റെയും ഇടക്കു ആ സംഘംവക സ്വത്തു കൊടുക്കുന്നതൊക്കെയും ഓഹരികൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും ആ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ നിലയിൽ ഭേദം വരുന്നതൊക്കെയും കോട്ടു മറ്റൊ വിധം കല്പിക്കുന്നില്ലാത്തപക്ഷം അസാധുവായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

സംഘത്തിലെ പുസ്തകങ്ങൾ തെളിവായിരിക്കും.

198. ഒരു സംഘം, അവസാനിപ്പിച്ചുവരുമ്പോൾ സംഘത്തിലെയും ഇടവാട്ടു തീൎക്കുന്നവരുടെയും എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും കണക്കുകളും രേഖകളും സംഘത്തിലെ അംശദായകന്മാർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഉള്ളതിന്നു അതുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ കാൎയ്യങ്ങളുടെയും പരമാൎത്ഥത്തിന്റെ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെളിവായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

സംഘത്തിലെ പുസ്തകങ്ങൾ, കണക്കുകൾ, ആധാരങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യേണം.

199. ഒരു സംഘം മുറപ്രകാരം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയും പിരിവാനായി ഭാഗിക്കയും ചെയ്യുമ്പോൾ സംഘത്തിലെയും ഇടവാട്ടു തീൎക്കുന്നവരുടെയും പുസ്തകങ്ങളും കണക്കുകളും ആധാരങ്ങളും മറ്റും കൊണ്ടു താഴെ പറയുംപ്രകാരം ചെയ്കയും ആവാം. എങ്ങിനെ എന്നാൽ, കോട്ടിനാലൊ കോട്ടിലെ മേൽവിചാരത്തിന്നുവിധേയപ്പെട്ടൊ സംഘം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കോട്ടിൽനിന്നു കല്പിക്കുന്നവിധപ്രകാരവും, സംഘം സ്വേച്ഛയായി അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സംഘം ഒരു അസാധാരണതീൎപ്പിനാൽ കല്പിക്കുന്ന വിധപ്രകാരവും ആകുന്നു.

എങ്കിലും, അങ്ങിനെ പിരിഞ്ഞ തീയതിമുതൽ അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞശേഷം സംഘത്തിന്റെയാകട്ടെ ഇടവാട്ടു തീൎക്കുന്നവരുടെയാകട്ടെ ആവക പുസ്തകങ്ങളും കണക്കുകളും ആധാരങ്ങളും മുതലായതും അവരുടെ വശത്തിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നവരൊ ആ വല്ലവരുടെ മേലാകട്ടെ അവരാകട്ടെ അതിൽ വല്ലതുമാകട്ടെ അതിൽ സംബന്ധപ്പെട്ടതായി പറയുന്ന വല്ല കക്ഷിക്കൊ കക്ഷികൾക്കൊ കിട്ടുന്നില്ലാത്ത ഹേതുവാൽ യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇരിക്കുന്നതും അല്ല.

200. ഒരു സംഘം കോട്ടിനാലൊ കോട്ടിന്റെ മേൽവിചാരത്തിൻകീഴൊ അവസാനിപ്പിപ്പാനായി ഒരു കല്പന കല്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സംഘത്തിലെ കടക്കാൎക്കും അംശദായകന്മാൎക്കും അതിലെ വക പുസ്തകങ്ങളും കടലാസ്സുകളും മുതലായതു കോട്ടിന്നു ശരിയെന്നു തോന്നും പ്രകാരം നോക്കിക്കൊൾവാനായി കോട്ട് ഒരു കല്പന കല്പിക്കയും, സംഘത്തിലെ കൈവശമുള്ള വല്ല പുസ്തകങ്ങളും കടലാസ്സുകളും, കടക്കാരും അംശദായകന്മാരും കോട്ടിലെ കല്പന അനുസാരമായും എന്നാലതിലധികമൊ വേറെ പ്രകാരത്തിലൊ അല്ലാതെയും ചെന്നുനോക്കുകയും ചെയ്യാം.

പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കൽ

200. A. (1) ഈ ആക്ടുപ്രകാരം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന വല്ല സംഘത്തിലെയും മുതലുകൾ വിഭാഗിക്കുന്നതിൽ, മറ്റെല്ലാ കടങ്ങൾക്കും മുമ്പായി—

മുമ്പായി തീർക്കേണ്ടുന്ന കടങ്ങൾ.

(a) ചക്രവൎത്തിനി മഹാരാജ്ഞി അവർകൾക്കൊ ഒരു തദ്ദേശ അധികാരത്തിലേക്കൊ ആ സംഘം, അവസാനിപ്പിക്കൽ ആരംഭിക്കുന്ന തീയതിക്കു ആ സംഘത്തിൽ നിന്നു ചെല്ലേണ്ടുന്നതും ആ തീയ്യതിക്കു അടുത്തു മുമ്പെത്തെ പന്ത്രണ്ടു മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ചെല്ലേണ്ടതായും അടക്കേണ്ടതായും വന്നിരിക്കുന്നതും ആയ എല്ലാ കരങ്ങളും നികുതികളും വരികളും റേറ്റും;

(b) ആ സംഘം അവസാനിപ്പിക്കൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന്നു അടുത്ത മുമ്പെത്തെ രണ്ടു മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആ സംഘങ്ങളിൽ പണിഎടുത്തതിന്നു വല്ല ഗുമസ്തന്നൊ പണിക്കാരന്നൊ ഉള്ള എല്ലാ കൂലിയും ശമ്പളവും ഓരൊ ഗുമസ്തന്നൊ പണിക്കാരന്നൊ ആയിരംരൂപ ഉറുപ്പികയിൽ കവിയാതെയും;

(c) ആ സംഘം അവസാനിപ്പിക്കൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന്നു അടുത്ത മുമ്പെത്തെ രണ്ടു മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആ സംഘത്തിൽ പണിഎടുത്തതിന്നു വല്ല കൂലിക്കാരന്നാകട്ടെ പണിക്കാരന്നാകട്ടെ ഒരു കാലത്തേക്കൊ പ്രത്യേകമായി അതാതു പണിക്കൊ ആയി കൊടുക്കേണ്ടുന്ന എല്ലാ കൂലികളും ഓരോരുത്തനു അഞ്ഞൂറു ഉറുപ്പികയിൽ കവിയാതെയും.—കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ടതാകുന്നു.

(2) മേൽപറഞ്ഞ കടങ്ങൾ തമ്മിൽ മുമ്പുപിമ്പില്ല ; ആ സംഘംവക മുതലുകൾ ആ കടങ്ങൾ തീർപ്പാൻ പോരാതെ വരുന്നതല്ലാത്തപക്ഷം അതുകൾ മുഴുവൻ കൊടുത്തു തീർക്കുകയും വേണം, എന്നാൽ പോരാതെ വരുന്നപക്ഷം അതുകൾ സമവീതപ്രകാരം കുറയുകയും ചെയ്യും.

(3) കാര്യവിചാരച്ചെലവിന്നൊ മറ്റൊ ആവശ്യമായ സംഖ്യകൾ നിറുത്തിവെച്ചിട്ടു, ഇടവാടു തീർക്കുന്നവന്നൊ ഇടവാടു തീർക്കുവാനുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്നൊ മേൽപറഞ്ഞ കടങ്ങൾ ആ സംഘം വക മുതലുകൾ തന്റെ കൈവശം വരുന്ന ക്രമത്തിലും കൈവശം വരുമ്പൊഴും ആ മുതലുകൾ ആ കടങ്ങൾ തീർപ്പാൻ മതിയായിരിക്കുകയും മതിയായി വരികയും ചെയ്യുന്നമട്ടിൽ ഉടനെ കൊടുത്തുതീർക്കുകയും വേണം.

201. സംഘം കോട്ടിൽനിന്നൊ കോട്ടിലെ മേൽവിചാരത്തിൻകീഴ്പ്പെട്ടൊ അവസാനിപ്പിച്ചു വരുമ്പോൾ കോട്ടിലെ അനുവാദത്തോടുകൂടിയും സംഘം കേവലം സ്വേച്ഛയായി അവസാനിപ്പിച്ചുവരുന്നപക്ഷം സംഘത്തിലെ ഒരു അസാധാരണ തീർപ്പിനാൽ ഉള്ള അനുവാദത്തോടുകൂടിയും ഇടവാടുതീർക്കുന്നവൻ കടക്കാരിൽ വല്ല തരക്കാൎക്കും മുഴുവനും കൊടുത്തുതീർക്കുകയാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കടക്കാരുമായൊ കടക്കാരെന്നുപറയുന്ന ആളുകളുമായൊ അല്ലെങ്കിൽ സംഘത്തിൽനിന്നു കൊടുക്കേണ്ടിവരുവാൻ ഇടയുള്ളതായ തൽക്കാലമൊ മേലിലൊ വല്ല അവകാശവും ഉള്ളതൊ ഉണ്ടെന്നു പറയുന്നതൊ ആയ ആളുകളുമായൊ ആ ഇടവാടു തീർക്കുന്നവന്നു യുക്തമായി തോന്നുന്ന രാജിയൊ ഉടമ്പടിയൊ മറ്റൊ ചെയ്കയാകട്ടെ ചെയ്യാം.

ഇടവാടുതീർക്കുന്നതിന്ന സാമാന്യമായുള്ള വല്ലഭത്വം അനുമതികൾ.

രാജിയാക്കുവാനുള്ള അധികാരം.

202. സംഘം കോട്ടിൽനിന്നോ കോട്ടിലെ മേൽവിചാരത്തിനുൾപ്പെട്ടോ അവസാനിപ്പിച്ചുവരുമ്പോൾ കോട്ടിലെ അനുവാദത്തോടുകൂടിയും കേവലം സ്വേച്ഛയായി അവസാനിപ്പിച്ചുവരുന്നപക്ഷം സംഘത്തിലെ ഒരു അസാധാരണ തീർപ്പിനാലുള്ള അനുവാദത്തോടും കൂടിയും ഇടവാടുതീർക്കുന്നവൻ ഓഹരിവക അടപ്പാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടവരുള്ള സകല തുകകളും അങ്ങിനെ ആവശ്യപ്പെട്ടതുക്ക സകലബാദ്ധ്യതകളും കടങ്ങളും കടങ്ങളായി വരുന്നതുക്ക ബാദ്ധ്യതകളും സംഘവും വല്ല അംശദായകനും തമ്മിലും സംഘവും അംശദായകനെന്നു പറയുന്ന വല്ല ആളും തമ്മിലും സംഘവും സംഘത്തിലെ ബാദ്ധ്യത തീർപ്പാനുള്ളതായി തോന്നുന്ന മറ്റു കടംകൊടുപ്പാനുള്ള ആളോ മറ്റോ തമ്മിലും ഉള്ളതോ ഉള്ളതായി വിചാരിക്കുന്നതോ ആയ തൽക്കാലത്തേക്കോ മേലിലേക്കോ ഉള്ള സകല അവകാശങ്ങളും, സംഘത്തിലെ മുതലിനെയോ സംഘം അവസാനിപ്പിക്കലിനെയോ വല്ല പ്രകാരവും സംബന്ധിച്ചോ മറ്റോ ഉള്ള സകല വാദങ്ങളും സാധാരണ ഉഭയ സമ്മതമായുള്ള നിശ്ചയങ്ങളിന്മേൽ രാജികൊടുക്കുകയും ആവാം; എന്നാൽ, ആ വക കടങ്ങളും ബാദ്ധ്യതകളും തീർക്കാമെന്നു വല്ല ജാമ്യം വാങ്ങുകയും ആ വക അടപ്പാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട തുകകളുടെയും കടങ്ങളുടെയും ബാദ്ധ്യതകളുടെയും കാര്യത്തിൽ ഒക്കെയുമോ വല്ലതിന്നുമോ പൂർത്തിയായ തീറുകൾ കൊടുപ്പാനും ഇടവാടുതീർക്കുന്നവന്നു അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

രാജിയാവാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അ രാജിയെപ്പററി തീർപ്പാക്കുവാന കടക്കാർ മുതലായവരുടെ യോഗം കൂട്ടുവാൻ കോർട്ടു കല്പിക്കാം.

203. ഒരു ആക്ട് ആരംഭിക്കുമ്പോഴാകട്ടെ അതിന്നു ശേഷമാകട്ടെ സ്വേച്ഛയായോ കോർട്ടിനാലോ കോർട്ടിന്റെ മേൽവിചാരത്തിനുൾപ്പെട്ടോ അവസാനിപ്പിച്ചുവരുന്ന ഒരു സംഘവും ആ സംഘത്തിലെ കടക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഘവും ആ കടക്കാരുടെ വല്ല തരവും തമ്മിൽ വല്ല രാജിയോ ഉടമ്പടിയോ ചെയ്വാൻ ആലോചിക്കുന്നപക്ഷം, കോർട്ട്, വല്ല കടക്കാരന്റെയോ ഇടവാടുതീർക്കുന്നവന്റെയോ സമരി അപേക്ഷയിന്മേൽ ആ കടക്കാരുടെയോ കടക്കാരുടെ ആ തരത്തിന്റെയോ ഒരു യോഗവും കോർട്ടു കല്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ കൂട്ടേണമെന്നു കല്പിക്കുന്നതും കോർട്ടിന്റെ മറ്റു വല്ല അധികാരങ്ങൾക്കും പുറമെ ന്യായമായിരിക്കുന്നതാകുന്നു. ആ യോഗത്തിങ്കൽ തങ്ങൾ തന്നെയായോ മുക്ത്യാർ മുഖാന്തരമോ ഹാജരുള്ള ആ കടക്കാരുടെയോ കടക്കാരുടെ ആ തരത്തിന്റെയോ (മുക്കാൽവാശിദ്ര്യേ വിലക്കുള്ള) എണ്ണത്തിൽ അധികംപേരും വല്ല ഉടമ്പടിക്കോ രാജിക്കോ ഒക്കുന്നപക്ഷം ആ ഉടമ്പടിയോ രാജിയോ കോർട്ടിലെ ഒരു കല്പനമൂലം അനുവദിച്ചാൽ, അവസ്ഥപോലെ ആ എല്ലാ കടക്കാരുടെ മേലും അല്ലെങ്കിൽ കടക്കാരുടെ ആ എല്ലാ തരത്തിന്മേലും നിബന്ധനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു കൂടാതെ ആയതു ആ സംഘത്തിലെ ഇടവാടുതീർക്കുന്നവന്റെമേലും അംശദായകന്മാരുടെ മേലും കൂടി നിബന്ധനപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

സംഘത്തിലെമുതൽ വിററതിന്നു പകരമായിഇടവാടുതീർക്കുന്നവർ ഓഹരികൾ മുതലായതു കൈക്കൊള്ളുവാനുള്ള അധികാരം

204. വല്ല സംഘവും കേവലം സ്വേച്ഛയായി അവസാനിപ്പിപ്പാനായി ആലോചിക്കയോ അങ്ങിനെ അവസാനിപ്പിച്ചുവരികയോ ചെയ്കയും അതിലെ വ്യാപാരമോ മുതലോ മുഴുവനുമോ ഏതാനുമോ മറ്റൊരു സംഘത്തിലേക്കു കൈമാറ്റം ചെയ്കയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്വാനായി ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നപക്ഷം, ആ കൈമാറ്റത്തിന്നോ വിൽക്കുന്നതിന്നോ പ്രതിഫലമായോ ഏതാനും പ്രതിഫലമായോ ആദ്യംപറഞ്ഞ സംഘത്തിലെ ഇടവാടുതീർക്കുന്നവർ അവരെ നിശ്ചയിച്ച സംഘത്തിലെ ഒരു വിശേഷവിധിയായുള്ളതും ഇടവാടുതീർക്കുന്നവർക്ക ഒരു സാകല്യമുള്ള അധികാരമോ വല്ല പ്രത്യേക ഉടമ്പടിയുടേയും കാര്യത്തിൽ ഒരു അധികാരമോ കൊടുക്കുന്നതും ആയ ഒരു തീർപ്പിലെ സമ്മതത്തോടുകൂടിയും ആ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെയിടയിൽ പകുത്തുകൊടുപ്പാനായും ആ മറ്റേ സംഘത്തിൽ ഓഹരികളോ പണയങ്ങളോ രക്ഷാഭോഗ ഉടമ്പടികളോ മറ്റു അതുപോലെയുള്ള അവകാശങ്ങളോ മറ്റോ കൈക്കൊൾകയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങൾ രൊക്കംപണമോ ഓഹരികളോ പണയങ്ങളോ രക്ഷാഭോഗ ഉടമ്പടികളോ മറ്റു അതുപോലെയുള്ള അവകാശങ്ങളോ മറ്റോ കൈക്കൊള്ളുന്നതിനു പകരമായോ അതിന്നു പുറമെയോ വിലക്കുകൊള്ളുന്ന സംഘത്തിലെ ആദായങ്ങളിൽ പങ്കുപറ്റുകയോ ആ സംഘത്തിൽനിന്നു മറ്റുവല്ല ലാഭവും കൈക്കൊൾകയോ ചെയ്യത്തക്കതായ വേറെ വല്ല ഉടമ്പടിയും ചെയ്കയെങ്കിലും ചെയ്യാം.

ഈ വകുപ്പു പ്രകാരം ഇടവാടതീൎക്കുന്നവൻ ചെയ്യു വല്ല വിക്രയമൊ ഉടമ്പടിയൊ അവസാനിപ്പിച്ചുവരുന്ന സംഘത്തിലെ അംശങ്ങളുടെമേൽ പ്രബലപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും; എന്നാൽ ആയതു ഈ താഴെ പറയുന്ന ക്ലിപ്തത്തിന്നു അനുസരിച്ചായിരിക്കുന്നതും ആകുന്നു എന്തെന്നാൽ, ആ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സംഘത്തിലെ വല്ല അംശവും താൻ ഒരു അംശിയായിരിക്കുന്ന ആ സംഘം ചെയ്യു വിശേഷവിധിയായ തീൎപ്പിന്നു അനുകൂലിച്ചു ആ തീൎപ്പു ചെയ്യാൻ കൂടിയ രണ്ടു യോഗത്തിങ്കലും അഭിപ്രായം കൊടുത്തിട്ടില്ലാതിരിക്കുകയും ആ വല്ല വിശേഷ വിധിയായ തീൎപ്പും തനിക്കു സമ്മതമല്ലെന്നു ആ തീൎപ്പുണ്ടായ യോഗം കൂടിയ ശേഷം ഏഴു ദിവസങ്ങളിൽ അധികമാകുംമുമ്പെ ആ സംഘം വക രജിസ്തരാഫീസ കച്ചേരിയിൽ കൊടുക്കുന്ന എഴുത്തുമൂലം ഇടവാടതീൎക്കുന്നവരോടൊ അവരിൽ ഒരാളോടൊ പറകയും ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ആ വിസമ്മതമുള്ള അംശം ഈ താഴെ പറയുന്നതിൽ ഇടവാട തീൎക്കുന്നവനു ബോധിച്ച ഒരു കാൎയ്യം ചെയ്യാനായി, ഇതിന്നടുത്ത മുമ്പെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം എഴുതിവെച്ചു പോകുന്ന എഴുത്തുമൂലം, ആ മാതിരി ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. എന്തെന്നാൽ:— ആ വിശേഷ വിധിയായ തീൎപ്പു നടത്താതെ ഇരിക്കുക എങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ വിസമ്മതമുള്ള അംശത്തിന്റെ അവകാശം ഇതിന്നു വഴിയെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു വിലക്കു വാങ്ങിക്കൊള്ളുകയെങ്കിലും ചെയ്യാം. ആ വില മുതൽ ആ സംഘം പിരിയും മുമ്പെ കൊടുക്കേണ്ടതും വിശേഷവിധിയായ തീൎപ്പിനാൽ നിശ്ചയിക്കുംപോലെ ഉള്ള വിധത്തിൽ ഇടവാട തീൎക്കുന്നവൻ ആ മുതൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

സംഘം അവസാനിപ്പിപ്പാനൊ ഇടവാട തീൎക്കുന്നവരെ നിശ്ചയിപ്പാനൊ ഉള്ള വല്ല തീൎപ്പും ഉണ്ടായതിന്നു മുമ്പെയൊ ഉണ്ടായ സമയത്തു തന്നെയൊ ഉണ്ടായതാണെന്നുള്ള ഹേതുവാൽ യാതൊരു വിശേഷ വിധിയായ തീൎപ്പും ഈ വകുപ്പിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അസാധുവായി വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ഇല്ല. എന്നാൽ, കോൎട്ടിനാൽ നിന്നൊ കോൎട്ടിലെ മേൽവിചാരത്തിനാലൊ ഉള്ള സംഘം അവസാനിപ്പിപ്പാനായി ഒരു കല്പനക്കു കല്പന കല്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ തീൎപ്പു കോൎട്ടിൽ നിന്നു സമ്മതിച്ചു സ്ഥിരപ്പെടുത്താതെ ആയതിന്നു യാതൊരു ബലവും ഉണ്ടാകുന്നതും അല്ല.

205. വിസമ്മതമുള്ള വല്ല അംശത്തിന്റെയും അവകാശം വാങ്ങുന്നതിന്നു അടക്കേണ്ടുന്ന വില ഉഭയസമ്മതത്താൽ നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാകുന്നു. അതിന്നു പ്രതി കക്ഷികൾ തമ്മിൽ തൎക്കമാകുന്നു എങ്കിൽ ഇതിന്നടുത്ത വഴിയെ അടങ്ങിയ നിബന്ധനകൾ പ്രകാരം ആ തൎക്കം മദ്ധ്യസ്ഥന്മാർ തീൎക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

വില നിശ്ചയിക്കുന്ന വിധം.

206. അപ്രകാരം മദ്ധ്യസ്ഥന്മാർ തീൎക്കേണ്ടതിന്നായി കല്പിക്കപ്പെട്ട വല്ല തൎക്കവും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ മദ്ധ്യസ്ഥനെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ ഇരു കക്ഷികളും യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓരോ കക്ഷി മറ്റെ കക്ഷിയുടെ അപേക്ഷയിന്മേൽ ഈ തൎക്കം തീൎപ്പാനായി ഏല്പിക്കേണ്ടതിന്നു തന്റെ കയ്യൊപ്പിട്ട രേഖാമൂലം ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥനെ നിശ്ചയിക്കുകയും വേണം.

തൎക്കങ്ങൾ മദ്ധ്യസ്ഥന്മാർ മുഖാന്തരം തീൎക്കേണ്ടപ്പോൾ മദ്ധ്യസ്ഥരെ നിയമിക്കൽ.

അങ്ങിനെ നിശ്ചയം ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം ആ നിശ്ചയം ഒരു കക്ഷിക്കു മറ്റെ കക്ഷിയുടെ സമ്മതം കൂടാതെ റദ്ദാക്കുവാൻ അധികാരം ഉണ്ടാകയാകട്ടെ രണ്ടിൽ ഒരു കക്ഷിയുടെ മരണത്താൽ ആയതു റദ്ദായിപ്പോകയാകട്ടെ ചെയ്യുന്നതല്ല.

ആ വക വല്ല തൎക്കവും ഉണ്ടായതിന്റെ ശേഷം പതിന്നാലു ദിവസങ്ങൾക്കകം ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥനെ നിശ്ചയിപ്പാനായി ഒരു കക്ഷി മറ്റെ കക്ഷിക്കു രേഖാമൂലം ഒരു അപേക്ഷ എഴുതി കൊടുത്തതിന്റെ ശേഷവും അപേക്ഷ കിട്ടിയ കക്ഷി ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥനെ നിശ്ചയിപ്പാൻ വീഴ്ച ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ആ അപേക്ഷ ചെയ്തുവും താൻ ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥനെ നിശ്ചയിക്കയും ചെയ്ത കക്ഷി ആ വീഴ്ചയിന്മേൽ ഇരുകക്ഷികൾക്കുംകൂടെ വേണ്ടി കാൎയ്യം നടത്തുവാനായി താൻ നിശ്ചയിച്ച മദ്ധ്യസ്ഥനെത്തന്നെ നിശ്ചയിക്കുകയും ആ മദ്ധ്യസ്ഥൻ തൎക്കത്തിൽ പെട്ടകാൎയ്യം കേട്ടു തീൎച്ചയാക്കുന്നതിന്നു പ്രാപ്തപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. ആ വക കാൎയ്യത്തിൽ ആ ഒറ്റ മദ്ധ്യസ്ഥന്റെ തീൎപ്പു ബന്ധിതമായി അപ്പീലില്ലാത്ത തീൎച്ചയായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

207. മേൽപ്രകാരം തീൎപ്പുകല്പിക്കപ്പെട്ട കാൎയ്യങ്ങൾ തീൎച്ചയാകുംമുമ്പെ ഇരുകക്ഷികളിൽ ഒരുത്തൻ നിശ്ചയിച്ച വല്ല മദ്ധ്യസ്ഥനും മരിക്കുകയാകട്ടെ മദ്ധ്യസ്ഥനായി പ്രവൃത്തിപ്പാൻ അശക്തനായി വരികയൊ മനസ്സില്ലെന്നു പറകയൊ ചെയ്കയാകട്ടെ ഏഴു ദിവസങ്ങൾക്കകം മദ്ധ്യസ്ഥനായി പ്രവൃത്തിപ്പാൻ ഉപേക്ഷ ചെയ്കയാകട്ടെ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ, ആ മദ്ധ്യസ്ഥനെ നിശ്ചയിച്ച ആ കക്ഷി ആയാൾക്കു പകരമായി വേറെ വല്ല ഒരാളെയും മദ്ധ്യസ്ഥനായി പ്രവൃത്തിപ്പാൻ രേഖാമൂലം നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്രകാരം നിശ്ചയിപ്പാനായിട്ടു മറ്റെ കക്ഷി രേഖാമൂലം എഴുതി അറിയിച്ച ശേഷം ഏഴു ദിവസങ്ങൾക്കകം ആയാൾ അങ്ങിനെ നിശ്ചയിപ്പാൻ വീഴ്ചചെയ്താൽ ശേഷമുള്ള മറ്റെ മദ്ധ്യസ്ഥൻ എക്സ്പാൎട്ടിയായി കാൎയ്യം തീൎപ്പാക്കുവാൻ പുറപ്പെടുകയും ആവാം. മേൽപ്രകാരം പകരത്തിന്നു നിശ്ചയിച്ച എല്ലാ മദ്ധ്യസ്ഥന്നും മുമ്പത്തെ മദ്ധ്യസ്ഥന്നു ആയാളുടെ മരണസമയത്തൊ ആയാൾക്കു മനസ്സില്ലെന്നു പറഞ്ഞപ്പോഴൊ അശക്തിയായപ്പോഴൊ ഉണ്ടായിരുന്നപോലെയുള്ള അധികാരങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

മദ്ധ്യസ്ഥൻ മരിച്ചാൽ പകരം ആളെ വെക്കാം.

208. ഒന്നിലധികം മദ്ധ്യസ്ഥന്മാരെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ മദ്ധ്യസ്ഥന്മാർ തങ്ങൾക്കു ഏല്പിച്ച കാൎയ്യങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തിപ്പാൻ തുടങ്ങുംമുമ്പെ, തങ്ങൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായഭേദം വരുന്ന ആ വക കാൎയ്യങ്ങളിൽ തീൎപ്പു ചെയ്വാനായി തങ്ങളുടെ കയ്യൊപ്പോടുകൂടിയൊ രേഖാമൂലം ഒരു മേൽ മദ്ധ്യസ്ഥനെ നിശ്ചയിക്കുകയും വേണം.

മേൽ മദ്ധ്യസ്ഥനെ നിശ്ചയിക്കൽ.

ഈവക മേൽമദ്ധ്യസ്ഥൻ മരിക്കുകയൊ മദ്ധ്യസ്ഥനായി പ്രവൃത്തിപ്പാൻ മനസ്സില്ലെന്നു പറകയൊ ഏഴു ദിവസങ്ങൾക്കകം പ്രവൃത്തിപ്പാൻ ഉപേക്ഷ ചെയ്കയൊ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ, അവർ ആ മരണശേഷമൊ മനസ്സില്ലെന്നു പറകയൊ ഉപേക്ഷ ചെയ്കയൊ ചെയ്ത ശേഷമൊ ആയാൾക്കു പകരം ഉടനെ മറ്റൊരു മേൽ മദ്ധ്യസ്ഥനെ നിശ്ചയിക്കുകയും വേണം, മേൽപ്രകാരം ഏല്പിച്ച കാൎയ്യങ്ങളിൽ ആവക എല്ലാ മേൽ മദ്ധ്യസ്ഥന്റേയും തീൎപ്പു തീൎച്ചയായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

209. മേൽപ്പറഞ്ഞ മദ്ധ്യസ്ഥന്മാരൊ അവരുടെ മേൽ മദ്ധ്യസ്ഥനൊ ഇരുകക്ഷിയുടേയും കൈവശത്തിലൊ അധീനത്തിലൊ ഉള്ളതും തൎക്കത്തിൽപെട്ട സംഗതി തീൎപ്പാക്കുന്നതിലേക്കു തങ്ങൾക്കൊ തനിക്കൊ ആവശ്യമെന്നു തോന്നുന്നതും ആയ വല്ല രേഖകൾ മുതലായതു ഹാജരാക്കിക്കാവുന്നതും കക്ഷികളേയൊ അവരുടെ സാക്ഷികളേയൊ സത്യത്തിന്മേൽ വിസ്തരിക്കാവുന്നതും ആകുന്നു.

പുസ്തകങ്ങൾ മുതലായതു വരുത്തുവാൻ മദ്ധ്യസ്ഥന്മാൎക്കുള്ള അധികാരം.

210. ആ വക എല്ലാ മദ്ധ്യസ്ഥം വകയായും ഉണ്ടാകുന്ന മദ്ധ്യസ്ഥന്മാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന ചെലവുകൾ മദ്ധ്യസ്ഥന്മാരുടെയൊ മേൽ മദ്ധ്യസ്ഥന്റെയൊ ബോദ്ധ്യപ്രകാരമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

ചെലവുകൾ മദ്ധ്യസ്ഥന്മാരുടെ ബോദ്ധ്യപ്രകാരമായിരിക്കും.

211. ഇരു കക്ഷികളിൽ വല്ലവരുടേയും അപേക്ഷയിന്മേൽ ആ വക വല്ല മദ്ധ്യസ്ഥത്തിന്നും ഉള്ള സമ്മതം കോട്ടിൽ ഫയൽ ചെയ്യുകയും അതിന്മേൽ മദ്ധ്യസ്ഥം ഏല്പിപ്പാനുള്ള ഒരു കല്പന കല്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. സിവിൽ വ്യവഹാര നടപടി ക്രമത്തിലെ നിബന്ധനകൾ അവയ്ക്കു സംബന്ധിക്കാവുന്നേടത്തോളം ആ വക എല്ലാ കല്പനകൾക്കും അതിൻപ്രകാരമായ എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും സംബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യും.

മദ്ധ്യസ്ഥത്തിന്നുള്ള സമ്മതം കോട്ടിൽ ഫയൽചെയ്യാം.

212. കോട്ടിൽ നിന്നൊ കോട്ടിലെ മേൽവിചാരത്തിനാൽപ്പെട്ടൊ വല്ല സംഘവും അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കൽ ആരംഭിച്ചശേഷം കോട്ടിലെ അനുവാദം കൂടാതെ, ആ സംഘംവക സ്വത്തും വഹകളും ജപ്തിചെയ്കയൊ കണ്ടുകെട്ടുകയൊ വിധിനടത്തി വാങ്ങുകയൊ ചെയ്യുന്നതു സാധുവല്ലാതെ വരികയും ചെയ്യും.

ചില കണ്ടുകെട്ടലും ജപ്തിയും വിധിനടത്തലും അസാധുവായിരിക്കും.

ഈ വകുപ്പിലുള്ള യാതൊന്നും ഗവൎമ്മെണ്ടിൽ നിന്നു നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കു സംബന്ധിക്കുന്നതും അല്ല.

ചതിയായി പക്ഷം ചെയ്യൽ.

213. കച്ചവടക്കാരനായ ഒരാളൊ ആയാൾക്ക വിരോധമായൊ ചെയ്താൽ ആയാളുടെ നിർബന്ധം സംഗതിയിൽ ആയതു ആ കച്ചവടക്കാരന്റെ കടക്കാർക്ക ശരിയല്ലാത്തതൊ ചതിയായൊ പക്ഷം ചെയ്തതാണെന്ന വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാ കൈമാററമൊ പണയമൊ ചാർജ്ജുകളൊ കൊടുക്കലൊ മുതലെടുക്കലൊ വിധിനടത്തലൊ മുതൽ സംബന്ധമായ മററു പ്രവൃത്തിയൊ വല്ല സംഘമൊ ആ സംഘത്തിന്ന വിരോധമായൊ ചെയ്താൽ ആയതു ആ സംഘം ഈ ആക്ട പ്രകാരം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം ആ സംഘത്തിന്റെ കടക്കാർക്ക ശരിയല്ലാത്തതൊ ചതിയാലൊ പക്ഷമായി ചെയ്തതായി വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ആ പ്രവൃത്തി അപ്രകാരം അസാധുവായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഒരു സംഘം അവസാനിപ്പിപ്പാനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതു ആ സംഘം കോട്ടിൽ നിന്നൊ കോട്ടിലെ മേൽവിചാരത്തിനുൾപ്പെട്ടൊ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷത്തിലും, ഒരു സംഘം അവസാനിപ്പിപ്പാനുള്ള തീർപ്പ്, സ്വേഛയായി അവസാനിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷത്തിലും, കച്ചവടക്കാരനായ ഒരാളുടെ കാര്യത്തിൽ നിർബന്ധം വക പ്രവൃത്തിക്കു തുല്യമായി ഈ വകുപ്പിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഈ ആക്ട പ്രകാരം കൂടിയ വല്ല സംഘവും അതിലെ മുതലുകളും വകകളും അതിലെ എല്ലാ കടക്കാരുടെയും ഉപകാരാർത്ഥമായി ട്രസ്റ്റി എന്ന കീഴ്ക്കാർക്ക ഏല്പിക്കുകയൊ കൊടുക്കുകയൊ ചെയ്യുന്നതു വല്ലതും അസാധുവായി ഭവിക്കുന്നതുമാകുന്നു.

തെററുകാരായ വിചാരിപ്പുകാരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും മേൽ നഷ്ടം ചുമത്തുവാൻ കോട്ടിലെ അധികാരം.

214. ഈ ആക്ട പ്രകാരമുള്ള വല്ല സംഘവും അവസാനിപ്പിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ സംഘത്തിലെ മുമ്പത്തേതൊ ഇപ്പോഴത്തേതൊ വല്ല വിചാരിപ്പുകാരനൊ കാര്യക്കാരനൊ ഇടപാടു തീർക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനൊ ഇടപാടു തീർക്കുന്ന മേറെ ആളൊ ആ സംഘത്തിലെ വല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥനൊ ആ സംഘത്തിലെ വക വല്ല പണങ്ങളും ദ്രവ്യവും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നൊ തന്റെ കൈക്കൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊ ആ പണങ്ങൾക്ക ഉത്തരവാദിയായി വന്നിരിക്കുന്നു എന്നൊ കണക്കപറവാൻ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കുന്നു എന്നൊ ആ സംഘത്തെപ്പററി വല്ല ദുഷ്പ്രവൃത്തിയൊ വിശ്വാസവഞ്ചനയൊ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നൊ കാണപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ കുററത്തിന്ന കുററക്കാരൻ ക്രിമിനൽ അന്യായത്തിനുൾപ്പെട്ടിരുന്നാലും വല്ല ഇടപാടു തീർക്കുന്നവന്റെയൊ സംഘത്തിലെ വല്ല കടക്കാരന്റെയൊ അംശദായകന്റെയൊ അപേക്ഷയിന്മേൽ ആ വിചാരിപ്പുകാരന്റേയൊ കാര്യക്കാരന്റേയൊ മററുദ്യോഗസ്ഥന്റെയൊ പ്രവൃത്തിയെപ്പററി അന്വേഷണം വിസ്താരം ചെയ്യുകയും, അപ്രകാരം ദുർവ്യയം ചെയ്തൊ ഹസ്താന്തരം പറകയൊ ചെയ്ത വല്ല പണങ്ങളൊ ആയാൾ ഉത്തരവാദിയായിരുന്ന വല്ല പണങ്ങളൊ കോട്ടിന്ന ശരിയെന്ന തോന്നുന്ന വീതപ്രകാരമുള്ള പലിശയോടുകൂടി ആയാളെക്കൊണ്ടു മടക്കികൊടുപ്പിക്കുകയൊ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ദുർവ്യയത്തിന്റെയൊ ഹസ്താന്തരത്തിന്റെയൊ ദുഷ്പ്രവൃത്തിയുടെയൊ വിശ്വാസവഞ്ചനയുടെയൊ വക നഷ്ടത്തിന്ന പ്രതിഫലമായി സംഘത്തിലെ മുതലിലേക്ക കോട്ടിലേക്ക ശരിയെന്ന തോന്നുന്ന പണസംഖ്യ കൊടുപ്പിക്കുകയൊ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.

വിവരണം 1.— ഒരു സംഘത്തിലെ പണപ്പിരിവുകാരൻ ആ നിലയിൽ ഈ വകുപ്പിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ല.

വിവരണം 2.— മരിച്ചുപോയ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പ്രതിനിധികളുടെമേൽ അന്യായങ്ങൾ മുതലായതു ഈ വകുപ്പുപ്രകാരം നടത്തുവാൻ പാടില്ല.

പുസ്തകങ്ങളിൽ കള്ളമായ വിവരം ചേർക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷ.

215. ഈ ആക്ട പ്രകാരം അവസാനിപ്പിച്ച ഒരു സംഘത്തിലെ വല്ല വിചാരിപ്പുകാരനൊ ഉദ്യോഗസ്ഥനൊ അംശദായകനൊ വല്ല ആളെയും വഞ്ചിപ്പാനൊ ചതിപ്പാനൊ ഉള്ള വിചാരത്തോടുകൂടി ആ സംഘം വക വല്ല പുസ്തകങ്ങളൊ കടലാസുകളൊ എഴുത്തുകളൊ ആധാരപത്രങ്ങളൊ നശിപ്പിക്കുകയൊ മുറിക്കുകയൊ ഭേദപ്പെടുത്തുകയൊ ചെയ്യുകയാകട്ടെ അതിൽ കള്ളമായ വിവരം ചേർക്കയൊ അതു ചതിയായി ഒളിച്ചുവെക്കയൊ ആകട്ടെ ചെയ്യുകയൊ എങ്കിലും, വല്ല കുറിപ്പും സംഘംവക വല്ല രജിസ്റ്ററിലൊ കണക്ക പുസ്തകത്തിലൊ മററു രേഖയിലൊ കള്ളമായൊ ചതിയായൊ ചേർക്കയൊ ചേർക്കുന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുകയൊ ചെയ്യുകയൊ എങ്കിലും ചെയ്യുന്ന

എങ്കിൽ, അപ്രകാരം കുററംചെയ്യുന്ന എല്ലാവനും രണ്ടുകൊല്ലത്തോളം വരാകുന്ന ഒരു കാലത്തേക്കു തടവുശിക്ഷക്കും അഞ്ഞൂറു ഉറുപ്പികയോളം വരാകുന്ന ഒരു പിഴക്കും യോഗ്യനായി വരികയും ചെയ്യും.

216. ഒരു സംഘം കോട്ടിൽ നിന്നോ കോട്ടിലെ മേൽവിചാരത്തിനുൾപ്പെട്ടോ അവസാനിപ്പിപ്പാനായി വല്ല കല്പനയും കല്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ സംഘത്തെപ്പററി യാതൊരു ക്രിമിനലന്യായത്തിന്നുൾപ്പെടുന്നതായ വല്ല കുററവും ആ സംഘത്തിലെ മെമ്പരെയോ ഇൻസ്പെക്ടരെയോ വല്ല വിചാരിപ്പുകാരനൊ കാര്യക്കാരനൊ ഉദ്യോഗസ്ഥനൊ അംഗമൊ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നു ആ അവസാനിപ്പിച്ചു വരുന്നതിൽ കാണപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ, ആ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ സംബന്ധപ്പെട്ട വല്ല ആളുടേയും അപേക്ഷയിന്മേലൊ കോട്ടിന്റെ സ്വന്ത മനസ്സാലെയൊ ആ കുററത്തിന്നു അന്യായപ്പെടുവാനായി ഇടവാട തീർക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോടൊ ഇടവാട തീർക്കുന്നവരോടൊ കോട്ടിൽ നിന്നു കല്പിക്കാവുന്നതും, ആ അന്യായത്തിന്റെ ചെലവുകൾ സംഘംവക മുതലിൽ നിന്നു കൊടുപ്പാനായി കല്പിക്കാവുന്നതും ആകുന്നു.

കോട്ടിൽ നിന്നു അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സംഗതിയിൽ കുററക്കാരായ വിചാരിപ്പുകാരുടെ മേൽ അന്യായം നടത്തൽ.

217. ഈ ആക്ടപ്രകാരം അധികാരപ്പെടുത്തിയ സത്യത്തിന്മേൽ ഉള്ള വല്ല വിസ്താരത്തിലോ ഈ ആക്ടപ്രകാരമുള്ള വല്ല സംഘവും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിലോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെപ്പററിയൊ അല്ലെങ്കിൽ മററുപ്രകാരത്തിൽ ഈ ആക്ടപ്രകാരം ഉണ്ടാകുന്ന വല്ല കാര്യത്തിലൊ കാര്യത്തെപ്പററിയൊ ആയ യാതൊരു സത്യവാങ്മൂലത്തിലൊ കണക്കിലൊ സത്യവാചകത്തിലൊ വല്ലവനും വിചാരപൂർവ്വം കള്ളത്തെളിവു കൊടുക്കുന്നു എങ്കിൽ, അയാൾ ഏഴുകൊല്ലത്തോളം വരാകുന്ന ഒരു കാലത്തേക്കു തടവിന്നു ഉൾപ്പെടുന്നതു കൂടാതെ പിഴക്കും യോഗ്യനായി വരികയും ചെയ്യും.

കള്ളസാക്ഷി പറഞ്ഞാലുള്ള ശിക്ഷ

218. ഈ ആക്ടപ്രകാരമുള്ള ഒരു സംഘം അവസാനിപ്പിപ്പാനായി ഹൈക്കോട്ട് ഒരു കല്പന കല്പിക്കുമ്പോൾ, ആ ഹൈക്കോട്ടിനു യുക്തമായാൽ, അനന്തരമായ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഒരു ഡിസ്ത്രിക്ട കോട്ടിൽ നടത്തേണമെന്നു ആ ഹൈക്കോട്ട് കല്പിക്കാം, എന്നാലപ്പോൾ ആ ഡിസ്ത്രിക്ട കോട്ട് ആ സംഘം അവസാനിപ്പിക്കലിന്റെ ആവശ്യത്തിന്നായി ഈ ആക്ടിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട "കോട്ട്" എന്നു വിചാരിക്കപ്പെടുന്നതും, ആ ഡിസ്ത്രിക്ട കോട്ടിന്നു ആ അവസാനിപ്പിക്കലിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കു ഹൈക്കോട്ടിലേക്കുള്ള സകല അധികാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും ആകുന്നു.

അവസാനിപ്പിക്കൽ ഡിസ്ത്രിക്ട കോട്ടിലേക്കു ഏല്പിക്കാം.

219. ഒരു ഡിസ്ത്രിക്ട് കോട്ടിൽ വെച്ചു ഒരു സംഘം അവസാനിപ്പിക്കൽ നടന്നുകൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, ആയതു മററു വല്ല ഡിസ്ത്രിക്ട കോട്ടിലും അധികം എളുപ്പമായി നടത്താമെന്നു ഹൈക്കോട്ടിലേക്കു കാണിക്കപ്പെടുന്നപക്ഷം, ഹൈക്കോട്ട് ആയതു ആ മററു ഡിസ്ത്രിക്ട കോട്ടിലേക്കു കൈമാറാവുന്നതും എന്നാലപ്പോൾ ആ അവസാനിപ്പിക്കൽ കാര്യം ആ മററു ഡിസ്ത്രിക്ട് കോട്ടിൽ നടക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

അവസാനിപ്പിക്കൽ കാര്യം ഒരു ഡിസ്ത്രിക്ട് കോട്ടിൽ നിന്നു മറെറാരു ഡിസ്ത്രിക്ട് കോട്ടിലേക്കു കൈമാറാം.

5-ം ഭാഗം

രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കച്ചേരി.

220. ഈ ആക്ടപ്രകാരമുള്ള സംഘങ്ങളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതു താഴെ പറയുംപ്രകാരം നടത്തേണ്ടതാകുന്നു. എങ്ങിനെ എന്നാൽ:—

രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കച്ചേരി നിശ്ചയിക്കൽ

(a) ഈ പറയുന്ന വല്ല ഉദ്യോഗങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന്നു ആലോചന സഭയിൽ ഗവർണർ ജനറലുടെ സമ്മതം കിട്ടിയതിന്റെ ശേഷം, അതാതു സ്ഥലത്തെ ഗവൺമെന്റു ഈ ആക്ടപ്രകാരമുള്ള സംഘങ്ങളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്വാൻ ആവശ്യമെന്നു തോന്നുന്ന രജിസ്ട്രാർമാരെയും അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർമാരെയും ക്ലർക്കുമാരെയും പണിക്കാരെയും അതാതു സമയം നിശ്ചയിക്കുകയും മനസ്സുപോലെ അവരെ പിരിക്കുകയും ആവാം.

(b) മേൽപ്പറഞ്ഞ വക വല്ല രജിസ്ത്രാർമാരും അസിസ്റ്റന്റ രജിസ്ത്രാർമാരും ക്ലാർക്കുമാരും പണിക്കാരും ചെയ്യേണ്ടുന്ന പണികളുടെ കാൎയ്യത്തിൽ അതാതു സ്ഥലത്തെ ഗവൎമ്മെണ്ടു തങ്ങൾക്കു യുക്തമായി തോന്നുന്ന ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം;

(c) സംഘങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള കച്ചേരികൾ കൽക്കട്ടാ, മതിരാശി, ബൊംബായി ഇവകളിലും ഓരോരോ നഗരങ്ങളിൽ ചുരുങ്ങിയതു അവക ഒരു കച്ചേരിയെങ്കിലും എല്ലായ്പോഴും നടത്തിവരത്തക്കവണ്ണവും, സംഘത്തിലെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട കച്ചേരി സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായി സംഘം കൂട്ടുന്നതിനുള്ള യാദാസ്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡ്യയിലെ ആ ഭാഗത്തിനുള്ളിലുള്ള ഒരു കച്ചേരിയിൽ അല്ലാതെ യാതൊരു സംഘവും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണവും, അവക കച്ചേരികൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇന്നിന്നതെന്നു അതാതു സ്ഥലത്തെ ഗവൎമ്മെണ്ടു അതാതു സമയം നിശ്ചയിക്കുകയും ആവാം;

(d) സംഘങ്ങളെ രജിസ്റ്ററാക്കുന്നതിന്നായിട്ടോ രജിസ്റ്ററാക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചോ ആവശ്യമായ വല്ല രേഖകളേയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഒരു മുദ്രയൊ മുദ്രകളൊ ഉണ്ടാക്കിപ്പാനായി അതാതു സമയം അതാതു സ്ഥലത്തെ ഗവൎമ്മെണ്ടു കല്പിക്കുകയും ആവാം;

(e) കൂട്ടമുതൽ സംഘങ്ങൾവക രജിസ്ത്രാർ വെക്കുന്ന രേഖകൾ എല്ലാവരും ചെന്നു നോക്കുകയും ആവാം. ഓരോരിക്കൽ നോക്കുന്നതിന്നു ഒരു ഉറുപ്പികയിൽ അധികമാകാതെ അതാതു സ്ഥലത്തെ ഗവൎമ്മെണ്ടു കല്പിക്കുന്ന ഫീസുകൾ അങ്ങിനെ നോക്കുന്നതിന്നു അടക്കുകയും വേണം. വല്ല സംഘവും ഏകാംഗമായി ചേൎന്നതിന്റെ വിവരം ഒരു സെട്ടിഫിക്കെട്ട് എന്ന സാക്ഷ്യലിഖിതമൊ മറ്റൊ വല്ല രേഖയുടെയൊ മറ്റു വല്ല രേഖയുടേയും വല്ല ഭാഗത്തിന്റെയൊ രജിസ്ത്രാർ കയ്യൊപ്പിട്ടു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു പകൎപ്പൊ ഘോഷവാരൊ യാതൊരാളും ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഏകാംഗമായി ചേൎന്ന വിവരത്തെപ്പറ്റിയ അവക സാക്ഷ്യലിഖിതത്തിന്നു മുന്നുറുപ്പികയിൽ അധികമാകാതേയും അവക പകൎപ്പിന്നൊ ഘോഷവാരിന്നൊ നൂറുവാക്കുകൾക്കു ഈരണ്ടണയിൽ അധികമാകാതേയും അതാതു സ്ഥലത്തെ ഗവൎമ്മെണ്ടു കല്പിക്കുന്ന ഫീസുകൾ ആ സട്ടിഫിക്കെട്ടിന്നൊ കയ്യൊപ്പിട്ട പകൎപ്പിന്നൊ ഘോഷവാരിന്നൊ കൊടുക്കുകയും വേണം.

(f) കൂട്ടമുതൽ സംഘങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള കച്ചേരിയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ രജിസ്ത്രാർമാരും അസിസ്റ്റന്റ രജിസ്ത്രാർമാരും ക്ലാർക്കുമാരും മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും പണിക്കാരും അതാതു സ്ഥലത്തെ ഗവൎമ്മെണ്ടിന്റെ മനസ്സുള്ള കാലം അവൎക്കു ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗങ്ങൾ തന്നെ വഹിക്കുകയും, ഇതുവരെ കിട്ടിപ്പോന്ന ശമ്പളങ്ങൾ തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ അവർ തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നതിൽ അതാതു സ്ഥലത്തെ ഗവൎമ്മെണ്ടു ഉണ്ടാക്കി അയക്കുന്ന വല്ല ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ചിരിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു;

(g) കൂട്ടമുതൽ സംഘങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായി ഇനിമേൽ നിയമിപ്പാക്കുന്ന വല്ല രജിസ്ത്രാൎക്കും അസിസ്റ്റന്റ രജിസ്ത്രാൎക്കും ക്ലാർക്കിന്നും പണിക്കാരന്നും അതാതു സ്ഥലത്തെ ഗവൎമ്മെണ്ടു ആലോചനസഭയിൽ ഗവൎണ്ണർ ജനറലിന്റെ സമ്മതത്തോടുകൂടി കല്പിക്കുന്ന ശമ്പളം കൊടുക്കുകയും വേണം;

(h) കൂട്ടമുതൽ സംഘങ്ങൾവക രജിസ്ത്രാൎക്കൊ രജിസ്ത്രാരൊ വല്ല പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യേണമെന്നു ഇതിൽ കല്പിച്ചിട്ടുള്ളപ്പോൾ അതാതു സ്ഥലത്തെ ഗവൎമ്മെണ്ടു മറ്റു പ്രകാരത്തിൽ കല്പിക്കുന്നതുവരെക്കും ആ പ്രവൃത്തി ആ സംഘങ്ങൾവക ഇപ്പോഴുള്ള രജിസ്ത്രാൎക്കൊ രജിസ്ത്രാരൊ, ആയാൾ ഇല്ലാത്ത പക്ഷം, അതാതു സ്ഥലത്തെ ഗവൎമ്മെണ്ടു തൽക്കാലത്തേക്കു അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ആൾക്കൊ ആളൊ ചെയ്യേണ്ടതും ആകുന്നു. എന്നാൽ, അതാതു സ്ഥലത്തെ ഗവൎമ്മെണ്ടു ഇപ്പോഴുള്ള രജിസ്റ്റർ കച്ചേരി സമ്പ്രദായം ഭേദപ്പെടുത്തുന്നപക്ഷം, ആ ഗവ

മെന്നു നിശ്ചയിക്കുന്ന ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോ അവ.. ആ രജിസ്ത്രാർ ചെയ്യാനുള്ള സംഘങ്ങളുടെ രജിസ്ത്ര ചെയ്ത കച്ചേരികളുടെ സ്ഥലാവസ്ഥ നോക്കി ആ ഗവര്‍മ്മെന്റു നിശ്ചയിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുവെച്ചൊ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചൊ, ആവക പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടതും ആകുന്നു.

6-ം ഭാഗം.

ജായിന്റ് സ്റ്റാക്ക കമ്പനി എന്ന കൂട്ടുമുതൽ സംഘങ്ങളുടെ ആക്ടുകൾപ്രകാരം രജിസ്തരാക്കപ്പെട്ട സംഘങ്ങൾക്ക ഈ ആക്ട സംബന്ധിപ്പിക്കൽ.

1857-ലെ 19, 1860-ലെ 7 ഈ ആക്ടുകൾ പ്രകാരം കൂടിയ സംഘങ്ങൾക്ക ഈ ആക്ട സംബന്ധിപ്പിക്കൽ.

221. ഒന്നാമത്തെ പട്ടികയിലെ എ. എന്ന വരി ലിസ്തു ഒഴികെ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്നനുസരിച്ചു ഈ ആക്ട 1857-ലെ 19 1860-ലെ 7 ഈ നമ്പർ ആക്ടുകൾപ്രകാരമൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ട പ്രകാരമൊ കൂടിയ സംഘങ്ങൾക്ക, ആ സംഘം ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെട്ട ഒരു സംഘമായിരുന്നാൽ ആ സംഘം ഓഹരികളാൽ ക്ലിപ്തപ്പെട്ട ഒരു സംഘമായി ഈ ആക്ടപ്രകാരം കൂടുകയും രജിസ്തരാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നാലത്തെപ്രകാരമൊ അപ്രകാരവും, ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെട്ടതല്ലാത്ത ഒരു സംഘമായിരുന്നാൽ ആ സംഘം ഈ ആക്ടപ്രകാരം ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെടാത്ത ഒരു സംഘമായി കൂടുകയും രജിസ്തരാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നാൽ ഏതുപ്രകാരമൊ അപ്രകാരവും, സംബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഈ വ്യത്യാസമുണ്ട്:—പ്രകടമായിട്ടാകട്ടെ അന്തരാർത്ഥമായിട്ടാകട്ടെ രജിസ്തർ തീയതിയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ആ തീയതി ആ ഓരോ സംഘങ്ങൾ മേൽപറഞ്ഞ ആക്ടുകൾ പ്രകാരമൊ അതിലൊന്നുപ്രകാരമൊ രജിസ്തർ ചെയ്യപ്പെട്ട തീയതി എന്നു വിചാരിക്കേണ്ടതും. വിശേഷവിധിയായ തീർപ്പിനാൽ ചട്ടങ്ങൾ ഭേദപ്പെടുത്തുവാനായി ഈ ആക്ടിനാൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അധികാരം ആ ആക്ടുകൾ പ്രകാരമൊ അതിൽ ഒന്നുപ്രകാരമൊ കൂടുകയും രജിസ്തരാക്കുകയും ചെയ്ത വല്ല സംഘമായിരുന്നാലും 1857-ലെ 19-ം നമ്പർ ആക്ടിനോടു കൂടി ബി എന്ന വരിലിസ്തിൽ അടങ്ങിയ നിബന്ധനകൾ ഭേദം വരുത്തുന്നതിനെ സംബന്ധിക്കുന്നതുകൂടാതെ ഈ ആക്ടപ്രകാരം കൂടുകയും രജിസ്തരാക്കുകയും ചെയ്ത ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെടുത്താത്ത ഒരു സംഘമായിരിക്കുമ്പോൾ, മുതൽ മുഴുവനായൊ ആയതു ഓഹരികളായി വിഭാഗിക്കുന്നതിനെയൊ പറ്റിയ വല്ല ചട്ടങ്ങളും ഭേദം വരുത്തുന്നതിനും സംബന്ധിക്കുന്നതും ആകുന്നു. ആ ചട്ടങ്ങൾ സംഘം കൂടുന്ന ആധാരത്തിൽ അടങ്ങിയിരുന്നാൽ തന്നെയും ഈ അധികാരം ഇതിന്നു സംബന്ധിക്കും.

1857-ലെ 19-ം നമ്പർ ആക്ടുപ്രകാരമൊ 1860-ലെ 7-ം നമ്പർ ആക്ടുപ്രകാരമൊ രജിസ്തരാക്കിയ സംഘങ്ങൾക്ക ഈ ആക്ട സംബന്ധിപ്പിക്കൽ.

222. മേൽപറഞ്ഞ ആക്ടുകൾപ്രകാരമൊ അതിൽ ഒന്നുപ്രകാരമൊ കൂടിയതല്ലെങ്കിലും ആ ആക്ടുകൾ പ്രകാരമൊ അതിൽ ഒന്നുപ്രകാരമൊ രജിസ്തരാക്കപ്പെട്ട സംഘങ്ങൾക്ക ഈ ആക്ട, ഈ ആക്ടപ്രകാരം രജിസ്തരാക്കപ്പെട്ടതും എന്നാൽ ഇതിൻപ്രകാരം കൂടിയതല്ലാത്തതും ആയ സംഘങ്ങൾക്ക സംബന്ധിക്കുമെന്നു ഇതിനാൽ താഴെയെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നപ്രകാരം സംബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ രജിസ്തർ ചെയ്ത തീയതിയെ പറ്റി വ്യക്തമായൊ അന്തരാർത്ഥമായൊ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ആ തീയതി ആ മേൽപറഞ്ഞ ആക്ടുകൾ പ്രകാരമൊ അതിൽ ഒന്നുപ്രകാരമൊ ആ ഒരൊ സംഘം രജിസ്തരാക്കപ്പെട്ട തീയതി എന്നു വിചാരിക്കപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു.

ഓഹരികൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യും വിധം

223. മേൽപറഞ്ഞ ആക്ടുകൾ പ്രകാരമൊ അതിൽ ഒന്നുപ്രകാരമൊ രജിസ്തരാക്കപ്പെട്ട വല്ല സംഘവും അതിലെ ഓഹരികൾ ഇതുവരെ നടന്നുവന്നിരുന്ന പ്രകാരമൊ അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഘം കല്പിക്കുന്ന മറ്റു വിധത്തിലൊ കൈമാറ്റം ചെയ്യിക്കുകയും ആവാം.

7-ാം ഭാഗം

ഈ ആക്ടുപ്രകാരം രജിസ്റ്റാക്കാവുന്ന സംഘങ്ങൾ.

രജിസ്റ്റാക്കാവുന്ന സംഘങ്ങൾ

224. മേൽ പറഞ്ഞ രണ്ടിലൊരു ആക്ടുപ്രകാരം രജിസ്റ്റാക്കിയ വല്ല സംഘം അടക്കം ഈ ആക്ടിന്റെ ആരംഭകാലത്തു ഏഴോ അധികമൊ അംഗങ്ങളുള്ളതായ എല്ലാ സംഘവും പാർല്യമെണ്ടിലെ വല്ല ആക്ടുപ്രകാരമൊ ഈ ആക്ടല്ലാതെ ആലോചനസഭയിൽ ഗവർണ്ണർ ജനറലുടെ വല്ല ആക്ടുപ്രകാരമൊ "ലെറ്റേർസ പേട്ടെൻറ" എന്ന തിരുവെഴുത്തുപ്രകാരമൊ ഇനി കൂടുകയൊ മറ്റു പ്രകാരത്തിൽ ന്യായനിബന്ധനപ്രകാരം കൂടുകയൊ ചെയ്തതും ഏഴോ അധികമൊ അംഗങ്ങളുള്ളതും ആയ വല്ല സംഘവും, ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെടുത്താത്ത ഒരു സംഘമായൊ ഓഹരികളാൽ ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഘമായൊ ഉത്തരവാദത്താൽ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഘമായൊ ഇതിന്നു താഴെയുള്ള വകുപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളോടു കൂടിയും അതുകളിൽ അടങ്ങിയ ചട്ടങ്ങളെ അനുസരിച്ചും ഈ ആക്ടുപ്രകാരം ഇനി യാതൊരു സമയത്തും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ആവാം. സംഘം അവസാനിപ്പിപ്പാനുള്ള അഭിലാഷത്തോടു കൂടി രജിസ്റ്റാക്കിയതാണെന്നുള്ള ഹേതുവാൽ ആ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതു യാതൊന്നും ബലമില്ലാതെ പോകയും ഇല്ല

ഇപ്പോഴുള്ള സംഘങ്ങളെ രജിസ്റ്ററാക്കുന്നതിനെ പറ്റിയ ചട്ടങ്ങൾ

225. ഈ ആക്ടിന്റെ ഈ ഭാഗപ്രകാരമുള്ള സംഘങ്ങളെ രജിസ്റ്ററാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന ചട്ടങ്ങളെ നോക്കി നടക്കുകയും വേണം. അവ എന്തെല്ലാമെന്നാൽ —

(a) പാർല്യമെണ്ടിലെ ആക്ടിനാലൊ ഈ ആക്ടല്ലാതെ ആലോചനസഭയിൽ ഗവർണ്ണർ ജനറലുടെ ആക്ടിനാലൊ ലെട്ടർസ് പേട്ടെൻറു എന്ന തിരുവെഴുത്തിനാലൊ അംഗങ്ങളുടെ ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും ഇതിന്നു വഴിയെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടുമുതൽ സംഘം, അല്ലാത്തതും ആയ യാതൊരു സംഘവും ഈ ആക്ടിന്റെ ഈ ഭാഗം അനുസരിച്ചു ഈ ആക്ടുപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതും അല്ല;

(b) പാർല്യമെണ്ടിലെ ആക്ടിനാലൊ ഈ ആക്ടല്ലാതെ ആലോചനസഭയിൽ ഗവർണ്ണർ ജനറലുടെ ആക്ടിനാലൊ ലെട്ടർസപേട്ടെൻറു എന്ന തിരുവെഴുത്തിനാലൊ അംഗങ്ങളുടെ ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന യാതൊരു സംഘവും ഈ ആക്ടിന്റെ ഈ ഭാഗം അനുസരിച്ചു ഈ ആക്ടുപ്രകാരം ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെടുത്താത്ത ഒരു സംഘമായൊ ഉത്തരവാദത്താൽ ക്ലിപ്തപ്പെട്ട ഒരു സംഘമായൊ രജിസ്റ്റരാക്കേണ്ടതും അല്ല,

(c) ഈ ആക്ടിന്റെ ആരംഭകാലത്തുള്ള പ്രാണരക്ഷാദ്യോഗം തൊടുപ്പാനുള്ള യാതൊരു സംഘവും ഇതിന്നുവഴിയെ വിവരിച്ചപ്രകാരമുള്ള ഒരു കൂട്ടുമുതൽ സംഘം അല്ലാത്ത യാതൊരു സംഘവും ഈ ആക്ടിന്റെ ഈ ഭാഗം അനുസരിച്ചു "ഓഹരികളാൽ ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെട്ട ഒരു സംഘം" ആയി ഈ ആക്ടുപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുമല്ല.

(d) തങ്ങളുടെ തന്നെയൊ സംഘത്തിലെ ചട്ടങ്ങളാൽ അംഗങ്ങൾക്കു മുക്ത്യാർ കൊടുപ്പാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങിനെ മുക്ത്യാർ കിട്ടിയ അംഗങ്ങൾ മുഖാന്തരമൊ അതിന്നായി കൂട്ടിയ അംഗങ്ങളുടെ ഒരു സാമാന്യ യോഗത്തിങ്കൽ ഹാജരുള്ള അംഗങ്ങളിൽ അധികം പേരും ഈ ആക്ടുപ്രകാരം രജിസ്റ്റാക്കിപ്പാൻ സമ്മതം കൊടുക്കാതെ യാതൊരു സംഘവും ഈ ആക്ടിന്റെ ഈ ഭാഗം അനുസരിച്ചു ഈ ആക്ടുപ്രകാരം രജിസ്റ്റാക്കിക്കേണ്ടതും അല്ല.

(e) പാർല്യമെണ്ടിലെ ആക്ടിനാലൊ ആലോചന സഭയിൽ ഗവർണ്ണർ ജനറലുടെ ആക്ടിനാലൊ ലെറ്റേർസ് പേട്ടെൻറ എന്ന തിരുവെഴുത്തിനാലൊ അംഗ

ങ്ങളുടെ ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെടുത്താതെയുള്ള ഒരു സംഘം ഒരു ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെട്ട ഒരു സംഘമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പുറപ്പെടുന്ന പക്ഷം, മേൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സമ്മതം കൊടുക്കേണ്ടുന്ന അധികം പേർ ആ മേൾപറഞ്ഞ സാമാന്യ യോഗത്തിങ്കൽ തങ്ങൾ തന്നെയോ മുക്ത്യാർ നാമക്കാരായ അംഗങ്ങൾ മുഖാന്തരമോ ഹാജരുള്ള അംഗങ്ങളിൽ മുക്കാൽവാശിയിൽ കുറയാതെ ആയിരിക്കേണം.

(f) ഉത്തരവാദത്താൽ ക്ലിപ്തപ്പെട്ട ഒരു സംഘമായി ഒരു സംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഭാവിക്കുന്ന പക്ഷം അപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുവാനുള്ള സമ്മതത്തോടു കൂടി ഒരു തീർപ്പുണ്ടായിരിക്കയും ഓരോ അംഗം താൻ അംഗമായിരിക്കുന്ന കാലത്തോ അതിൽ പിന്നെ ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളിലോ ആ സംഘം അവസാനിപ്പിച്ചു തീരുന്ന പക്ഷം താൻ അംഗമല്ലാതെ ആയ കാലത്തിനു മുമ്പിൽ ആ സംഘംവകയായി ഉണ്ടായ കടങ്ങളും ബാദ്ധ്യതകളും കൊടുപ്പാനായിട്ടും സംഘം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചിലവുകൾ കൊടുപ്പാനായിട്ടും അംശദായക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ അവരുടെ ഇടയിൽ കൊടുത്തു തീർത്തു ശരിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടും സംഘംവക ബാക്കി മുതലുകളിലേക്കു ഒരു നിശ്ചയിച്ച തുകയിൽ കവിയാതെ ആവശ്യമായ സംഖ്യ അംശം കൊടുപ്പാനായി ഏറ്റിരിക്കുന്നു എന്നു ആ തീർപ്പിന്റെ താല്പര്യമായിരിക്കയും വേണം.

ഓരോ ഭാഗത്തേക്കു അഭിപ്രായം കൊടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണംവിവരം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ വകുപ്പു പ്രകാരം അധികം പേരെ കണക്കാക്കുന്നതിൽ അതാതാൾ അംഗമായിരിക്കുന്ന സംഘത്തിലെ ചട്ടങ്ങളാൽ ഓരോ അംഗത്തിന്റെ അഭിപ്രായം എത്ര എണ്ണമായി പ്രബലിക്കുന്നുവോ ആ എണ്ണമാകുന്നു പ്രമാണിക്കേണ്ടതു.

"കൂട്ടുമുതൽസംഘം" എന്നതിന്റെ അർത്ഥ വിവരണം.

226. ഓഹരികളാൽ ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെട്ട സംഘങ്ങളായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അധികാരപ്പെടുത്തിയ സംഘങ്ങളുടെ വക വിവരത്തിലേക്കു സംബന്ധിക്കുന്നേടത്തോളം ഈ ആക്ടിലെ ഈ ഭാഗത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ജായിന്റ് സ്റ്റാക്ക കമ്പനി എന്ന കൂട്ടുമുതൽ സംഘം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഓഹരികളായി ഭാഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു നിശ്ചയിച്ച തുകക്കുള്ള അടങ്ങിയതോ പേരിനു മാത്രമായോ ഉള്ളതും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചയിച്ച തുകക്കുള്ളതും സ്റ്റാക്ക എന്നു പരിശോധിച്ച കടം മുതലായി പിടിച്ചും കൈമാറം ചെയ്യും വരത്തക്കതായുള്ളതും, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും ഇതിൽ ഒരു പ്രകാരത്തിലും ഏതാനും മറ്റൊരു പ്രകാരത്തിലും ആയി ഭാഗിച്ചും പിടിച്ചും വരത്തക്കതായുള്ളതും ആയ സ്ഥിരം മുതലുള്ളതായും ഒരു മുതലിൽ ഓഹരിയുള്ളവരായോ ആ പലിശക്കിട്ട കടം മുതലുള്ളവരായോ ഇരിക്കുന്നവരെ മാത്രം (മറ്റു യാതൊരാളുകളെയും ഇല്ല) അംഗങ്ങളാക്കുന്ന രീതിയിൽ ചേർന്നു കൂടിയിരിക്കുന്നതായും ഉള്ള ഒരു സംഘമെന്നു വിചാരിക്കപ്പെടുകയും വേണം. ഈ ആക്ടുപ്രകാരം ക്ലിപ്തപ്പെട്ട ബാദ്ധ്യതയോടു കൂടി ആ സംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഓഹരികളാൽ ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെട്ട ഒരു സംഘമെന്നു വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

സംഘങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിലേക്കു ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതുകൾ

227. ഈ ആക്ടിലെ ഈ ഭാഗം അനുസരിച്ചു ഒരു കൂട്ടുമുതൽ സംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പായി രജിസ്ത്രാരുടെ പക്കൽ ഈ താഴെ പറയുന്ന രേഖകൾ കൊടുക്കയും വേണം. എന്തെന്നാൽ:—

(a) ലിസ്റ്റിൽ പറയുന്നതും രജിസ്റ്റരാക്കുന്ന ദിവസത്തിനു തികച്ചു ആറു ദിവസം മുമ്പെയും ആയ ഒരു ദിവസത്തിൽ ആ സംഘത്തിൽ അംഗങ്ങളായിരുന്ന എല്ലാ ആളുകളുടേയും പേരുകളും വാസസ്ഥലങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും അതു ഓരോരുത്തർക്കുള്ള ഓഹരികളും കാണിച്ചും, ആ ഓഹരികൾക്കു നമ്പരുള്ള പക്ഷം അതാതു സംഗതിയിൽ ഓരോരോ ഓഹരിയുടെ ആ നമ്പർ തിരിച്ചെഴുതിയും ഉള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ്:

(b) ആ സംഘം ചേൎക്കപ്പെടുകയോ ക്രമപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതായ പാൎല്യമെണ്ടിലെയോ ആലോചനസഭയിൽ ഗവൎണർജനരലുടെയൊ വല്ല ആക്ടിന്റെയാകട്ടെ റോയൽ ചാട്ടർ എന്ന രാജപത്രത്തിന്റെയാകട്ടെ ലെറ്റേഴ്സ് പേട്ടെന്റ എന്ന തിരുവെഴുത്തിന്റെയാകട്ടെ നിശ്ചയാധാരത്തിന്റെയാകട്ടെ കൂട്ടുകച്ചവടകരാറിന്റെയോ മറ്റു ആധാരത്തിന്റെയൊ ആകട്ടെ ഒരു പകൎപ്പ്;

(c) അവക വല്ല കൂട്ടുമുതൽ സംഘവും ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഘമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന പക്ഷം, താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങളും അടങ്ങിയ ഒരു വാചകവും കൂടി ആ ലിസ്റ്റിന്റെയും പകൎപ്പിന്റെയും ഒന്നിച്ചു കൊടുക്കണം. വിവരങ്ങൾ:—

സംഘത്തിലെ മുതൽ എത്രയുണ്ടെന്നു പറയുന്നതൊ അതിലെ ഇത്രയെന്നും ആയതു എത്ര ഓഹരികളായി ഭാഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവൊ ആ എണ്ണവും;

കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓഹരികളുടെ എണ്ണവും ആ ഓഹരികളിന്മേൽ അടഞ്ഞ സംഖ്യയും;

സംഘത്തിന്റെ പേർ, "ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ" എന്ന വാക്ക് അതിന്റെ ഒടുവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ഉത്തരവാദത്താൽ ക്ലിപ്തപ്പെട്ട ഒരു സംഘമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്വാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഘമായിരിക്കുന്ന പക്ഷം ഉത്തരവാദത്തുക ഇത്രയെന്നു നിശ്ചയിച്ചു തീൎപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

228. ഒരു കൂട്ടുമുതൽ സംഘമല്ലാതെ ഈ ആക്ടിന്റെ ഈ ഭാഗത്തിന്നനുസരിച്ചു വല്ല സംഘവും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന്നു മുമ്പെ ആ സംഘത്തിൽ വിചാരിപ്പുകാരൊ മറ്റു കാൎയ്യക്കാരൊ (വല്ലവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ) അവരുടെ പേരുകളും വാസസ്ഥലവും പ്രവൃത്തികളും കാണിക്കുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റും സംഘം സ്ഥാപിക്കുന്നതൊ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതൊ ആയ പാൎല്യമെണ്ടിലെ വല്ല ആക്ടിന്റെയാകട്ടെ ആലോചന സഭയിൽ ഗവൎണർ ജനരലുടെ ആക്ടിന്റെയാകട്ടെ ലെറ്റേഴ്സ് പേട്ടെന്റ എന്ന തിരുവെഴുത്തിന്റെയാകട്ടെ നിശ്ചയാധാരത്തിന്റെയാകട്ടെ കൂട്ടുകച്ചവടകരാറിന്റെയാകട്ടെ മറ്റു ആധാരത്തിന്റെയാകട്ടെ ഒരു പകൎപ്പും, ഉത്തരവാദത്താൽ ക്ലിപ്തപ്പെട്ട ഒരു സംഘമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്വാൻ നിശ്ചയിച്ച ഒരു സംഘമായിരിക്കുന്ന പക്ഷം ആ ഉത്തരവാദത്തുക ഇത്രയെന്നു നിശ്ചയിച്ച തീൎപ്പും കൂടി രജിസ്ട്രാർ വശമായി കൊടുക്കയും വേണം.

ഒരു കൂട്ടുമുതൽ സംഘമല്ലാത്ത ഇപ്പോഴുള്ള സംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതുകൾ

229. ഈ ആക്ടുപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്വാൻ അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഒരു കൂട്ടുമുതൽ സംഘത്തിന്നു അതിലെ മുതൽ മുഴുവനുമൊ മുതലിന്റെ വല്ല ഭാഗവുമൊ സ്റ്റോക്ക് എന്ന പലിശക്കുള്ള കടം മുതലായിരിക്കുന്ന പക്ഷം, ഓഹരികളെപ്പറ്റി ഒരു വിവരം രജിസ്ട്രാൎക്കു കൊടുക്കുന്നതിന്നു പകരം മേൽപ്രകാരം കടം മുതലായിട്ടുള്ള മുതലിന്റെ കാൎയ്യത്തിൽ ആ സംഘം അതിലെ കടം മുതലിന്റെ സംഖ്യയും, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ദിവസത്തിന്നു മുമ്പെ ആറു ദിവസത്തിലധികമാകാത്ത (വിവരത്തിൽ പറയുന്ന) ഒരു ദിവസം ആ കടം മുതൽ അതാതു വകക്കാരായിരിക്കുന്നവൊ ആ ആളുകളുടെ പേരുകളും കാണിച്ചുള്ള ഒരു വിവരം രജിസ്ട്രാൎക്കു കൊടുക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

ഓഹരികൾക്കു പകരം കടം മുതൽ സംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സംഘത്തിന്റെ അധികാരം

230. രജിസ്ട്രാൎക്കു കൊടുപ്പാനായി ഇതിനാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അംഗങ്ങളുടേയും വിചാരിപ്പുകാരുടേയും ലിസ്റ്റുകളും സംഘത്തെപ്പറ്റിയ മറ്റുവല്ല വിവരങ്ങളും ആ സംഘത്തിലെ ആയതു കൊടുക്കുന്ന വിചാരിപ്പുകാരൊ അവരിൽ വല്ല രണ്ടുപേരുടെയൊ ആ സംഘത്തിലെ മറ്റു വല്ല പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ രണ്ടുപേരുടെയൊ ഒരു ജസ്റ്റീസ് ആഫ് ദി പീസ് മുമ്പാകെയൊ ഡിസ്ത്രിക്ക് ജഡ്ജി മുമ്പാകെയൊ ചെയ്യുന്ന സത്യവാചകത്താൽ സത്യബോധപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

ഇപ്പോഴുള്ള സംഘങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി സത്യബോധപ്പെടുത്തുന്നതു.

231. ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു സംഘം ഇതിന്നുമേൽ വിവരിച്ചപ്രകാരമുള്ള ഒരു കൂട്ടമുതൽ സംഘമൊ അല്ലയൊ എന്നു തനിക്കു ബോദ്ധ്യം വരേണ്ടതിന്നായി റജിസ്ത്രാർ തനിക്കാവശ്യമെന്നു തോന്നുന്ന തെളിവു വാങ്ങുകയും ചെയ്യാം.

സംഘത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി റജിസ്ത്രാർ തെളിവു വാങ്ങാം.

232. ഈ ആക്ടു ഉണ്ടായ തീയതിക്കുള്ളിലും ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെട്ട ഒരു സംഘമായി റജിസ്തർ ചെയ്യുന്നതും ആയ എല്ലാ പണക്കച്ചവട സംഘവും ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ ബാദ്ധ്യതയോടുകൂടി റജിസ്തരാക്കിയ വിവരം ഒരു സർട്ടിഫിക്കേറ്റു കിട്ടുന്നതിന്നു ചുരുങ്ങിയതിൽ മുപ്പതു ദിവസം മുമ്പെ ആയതു തങ്ങളെ റജിസ്തരാക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ആ സംഘവുമായി ഇടപാടുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും കച്ചവട സമ്പ്രദായപ്രകാരം അറിവുകൊടുക്കുകയും വേണം.

ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ ബാദ്ധ്യതയോടു കൂടി പണക്കച്ചവടസംഘം റജിസ്തറാക്കുമ്പോൾ ഇടപാടുകാർക്കു അറിയിപ്പു കൊടുക്കേണം.

ആ അറിയിപ്പു കൊടുക്കുന്നതു അവരുടെ ആളുകൾക്കോ സമ്മതത്തിന്നോ കയ്യിൽ കൊടുത്തോ അവരുടെ വാസസ്ഥലമായി സംഘത്തിലേക്കു ഒടുവിൽ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതോ സംഘത്തിന്നു മറ്റുപ്രകാരത്തിൽ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതോ ആയ അവരുടെ വാസസ്ഥലത്തു വെച്ചു കൊടുത്തോ ആ വാസസ്ഥലത്തേക്കു ആ ആളുകൾക്കൊ ആ സമ്മതത്തിന്നൊ മേൽവിലാസം വെച്ചു തപ്പാലിൽ അയച്ചോ വേണ്ടതാകുന്നു.

ഇതിന്നുമേൽ കൊടുപ്പാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്രകാരമുള്ള വല്ല അറിയിപ്പും കൊടുപ്പാൻ യാതൊരു സംഘവും വീഴ്ചചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ആ സംഘവും, ഒരു ഇടപാടിനെപ്പറ്റി അങ്ങിനെ അറിയിപ്പുകൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നുവൊ ആ ഇടപാടിൽ തല്ക്കാലം ഉൾപ്പെട്ട ആളും അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളും മാത്രം തമ്മിൽ ഉള്ളേടത്തോളവും, ആ ഇടപാടിനോടും അറിയിപ്പുകൊടുക്കുന്ന സമയം വരെ അതിലെ എല്ലാ ഓഹരിദേയവും സംബന്ധിക്കുന്നേടത്തോളവും മാത്രം (എന്നാൽ അധികവും വേറെ പ്രകാരവും അല്ല) ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ ബാദ്ധ്യതയോടുകൂടി റെജിസ്തരാക്കിയതിനെപ്പറ്റിയ സർട്ടിഫിക്കേറ്റു എന്ന സാക്ഷ്യലിഖിതത്തിന്നു ഫലം ഉണ്ടാകയും ഇല്ല.

233. വല്ല സംഘവും ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഘമായി റെജിസ്തരാകുന്നതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലാകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഘമായി റെജിസ്തരാകുംമുമ്പെ ഓഹരിക്കാരുടെ ബാദ്ധ്യത പാർലമെണ്ടിലെ വല്ല ആക്ടിനാലൊ ആലോചനാ സഭയിൽ ഗവർണ്ണർ ജനറലുടെ ആക്ടിനാലൊ ലെറ്റേർസ് പേട്ടന്റു എന്ന തിരുവെഴുത്തിന്നാലൊ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയിരുന്ന കാര്യങ്ങളിലാകട്ടെ ആ സംഘം ഈ ആക്ടിന്റെ ഈ ഭാഗം അനുസരിച്ചു റെജിസ്തർ ചെയ്യുന്നതിന്നായിട്ടു യാതൊരു ഫീസ്സും ചുമത്തേണ്ടതല്ല.

ചില സംഘങ്ങളെ ഫീസു ചുമത്തുന്നതിൽ നിന്നു ഒഴിക്കുകൽ.

234. ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ ബാദ്ധ്യതയോടു കൂടി റെജിസ്തർചെയ്യാനായി ഈ ആക്ടിന്റെ ഈ ഭാഗത്താൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയ വല്ല സംഘവും ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ ബാദ്ധ്യതയോടുകൂടി റെജിസ്തരാക്കപ്പെടുന്നതായിട്ടു അതിന്റെ പേരിന്റെ ഒടുവിൽ "ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ" എന്ന വാക്കുകൂടി കൂട്ടി ആ പേർ ഭേദം ചെയ്യുകയും വേണം.

സംഘം പേർ മാറ്റേണം.

235. റെജിസ്തരാക്കിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ഈ ആക്ടിന്റെ ഈ ഭാഗത്തു ആവശ്യപ്പെട്ടതെല്ലാം അനുസരിച്ചു നടക്കുകയും, ഇതിനോടു കൂടിയുള്ള ഒന്നാമത്തെ പട്ടികയിലെ ബി. സി. എന്നവരി ലിസ്റ്റുകൾ പ്രകാരം അടക്കേണ്ടതായി വല്ല ഫീസ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയതു അടക്കുകയും ചെയ്തശേഷം, റെജിസ്തർ ചെയ്യാനായി അപേക്ഷിച്ച സംഘം ഈ ആക്ടുപ്രകാരമായ ഒരു സംഘമായി കൂട്ടമായി ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്നും ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഘമായിരിക്കുന്ന പക്ഷം ആയതു ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നും റെജിസ്ത്രാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും വേണം, എന്നാൽ അപ്പോൾ ആ സംഘം ഏകാംഗമായി കൂടിയതായിരിക്കുകയും ആ സംഘത്തിന്നു ശാശ്വതമായ പിന്തുടർച്ചയും ഒരു പൊതുമുദ്രയും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഇപ്പോഴുള്ള സംഘങ്ങൾ റെജിസ്തരാക്കുന്നതിന്റെ സാക്ഷ്യലിഖിതം.

സാക്ഷ്യലിഖിതം ഈ ആക്ടിന്നനുസരിച്ചിരുന്നു എന്നതിലേക്കു ലക്ഷ്യമായിരിക്കും.

236. ഈ ആക്ടിലെ ഈ ഭാഗം അനുസരിച്ചു രജിസ്റ്ററാക്കിയ വല്ല സംഘത്തിനും ഏകാംഗമായി കൂടിയതിനെപ്പററി ഏതപ്പോഴെങ്കിലും കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാക്ഷ്യലിഖിതം ഈ ആക്ടപ്രകാരം രജിസ്റ്ററാക്കുന്നതിനെപ്പററി ഇതിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സകലവും അനുസരിച്ചു നടന്നിരിക്കുന്നു എന്നും, ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയതൊ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്താത്തതൊ ആയ ഒരു സംഘമായി അവസ്ഥാനുസരണം ഈ ആക്ടപ്രകാരം രജിസ്റ്ററാക്കുവാൻ ആ സംഘത്തിന്നധികാരമുണ്ടെന്നും ഉള്ളതിലേക്കു തീർച്ചയായ ലക്ഷ്യമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ സാക്ഷ്യലിഖിതത്തിൽ ഏകാംഗമായി കൂടിയതായി പറയുന്ന തീയതി ആ സംഘം ഈ ആക്ടപ്രകാരം ഏകാംഗമായി കൂടിയ തീയതിയായി വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

മുതലുകൾ സംഘത്തിലേക്കു ആകൽ.

237. ഇരിക്കുന്ന മുതലും ഇരിക്കാത്ത മുതലും ആയും കടംവാങ്ങുകളും വ്യവഹാരപ്പെടുത്തുക തേച്ചുകളും അടക്കവും ഉള്ള മുതലിലും മുതലിന്നും മുതലിൽ നിന്നും ഉള്ള എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും അവകാശങ്ങളും സഹിതം ഈ ആക്ടപ്രകാരം സംഘം രജിസ്റ്ററാകുന്ന തീയതിക്കു ആ സംഘത്തിലേക്കുള്ളതൊ ചെല്ലുന്നതൊ ആയ ഇരിക്കുന്നതൊ ഇരിക്കാത്തതൊ ആയ സകല മുതലും. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തശേഷം ഈ ആക്ടപ്രകാരം ഏകാംഗമായി കൂടിയ സംഘത്തിലേക്കു ആ സംഘത്തിന്റെ അതിലെ സകല ആസ്തികളും അനുഭവത്തിന്നുമായി ചെല്ലുകയും കൈവശമാകയും ചെയ്യും.

ഈ ആക്ട് പ്രകാരം രെജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനാൽ ആ രെജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന്നു മുമ്പെ ഉണ്ടായ കടം വാങ്ങുകൾക്കു ഭേദമില്ല

238. ൯-ാം ആക്ടിന്റെ ൯-ാം ഭാഗം അനുസരിച്ചു വല്ല സംഘവും രെജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനാൽ ആ രെജിസ്റ്ററാകുംമുമ്പെ ആ സംഘമൊ ആ സംഘത്തിന്നൊ ആ സംഘവുമായൊ ആ സംഘത്തിന്റെ പേർക്കൊ ഉണ്ടാക്കിയ വല്ല കടംവാങ്ങുകളേയൊ ചെയ്തുപോയ വല്ല കരാറിനേയൊ ആ സംഘത്തിന്മേൽ നടത്തിപ്പാനായി ആ സംഘം ബാദ്ധ്യതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാലാകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ആയതു നടത്തിച്ചു കിട്ടുവാൻ ആ സംഘത്തിന്നുള്ള അവകാശങ്ങൾക്കാകട്ടെ യാതൊരു ന്യൂനതയും ദൂഷ്യവും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.

ഇടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വ്യവഹാരങ്ങൾ നടത്തൽ

239. ൯-ാം ആക്ടിലെ ൯-ാം ഭാഗത്തിന്നനുസരിച്ചു രെജിസ്റ്ററാക്കിയ വല്ല സംഘവും രെജിസ്റ്ററാകുന്ന സമയത്തു ആ സംഘമൊ അതിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനൊ വല്ല അംഗമൊ ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരാരുടെയെങ്കിലും മേലാകട്ടെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യവഹാരങ്ങളും അന്യായങ്ങളും മറ്റും അങ്ങിനെ രെജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നാൽ ഏതു പ്രകാരമൊ അതു പ്രകാരം തന്നെ നടത്തുകയും ആവാം. എങ്കിലും, മേൽപ്രകാരം ആരംഭിച്ച വല്ല വ്യവഹാരത്തിലൊ അന്യായത്തിലൊ കിട്ടിയ വല്ല വിധിയിന്മേലാകട്ടെ കല്പനയിന്മേലാകട്ടെ ആ സംഘത്തിലെ പ്രത്യേകം വല്ല അംഗത്തിന്റേയും വകകളിന്മേൽ ആയതു നടത്തിപ്പാൻ കല്പന കൊടുക്കുകയും അരുതു. എന്നാൽ, ആ സംഘം വക മുതലും വകകളും ആ വിധിയിലെയൊ കല്പനയിലെയൊ സംഖ്യ കൊടുത്തു തീർപ്പാൻ പോരാതിരിക്കുന്ന പക്ഷം ആ സംഘം അവസാനിപ്പിച്ചു നിർത്തുവാനായി ഒരു കല്പന വാങ്ങുകയും ചെയ്യാം.

ഈ ആക്ട് പ്രകാരം രെജിസ്റ്ററാകുന്നതിന്റെ ഫലം

240. ൯-ാം ആക്ടിൽ ൯-ാം ഭാഗം അനുസരിച്ചു ഒരു സംഘം ൯-ാം ആക്ട പ്രകാരം രെജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ, ആ സംഘത്തെ സ്ഥാപിക്കുകയൊ ക്രമപ്പെടുത്തുകയൊ ചെയ്യുന്ന പാർലമെണ്ടിലെ വല്ല ആക്ടിലൊ ആലോചനസഭയിൽ ഗവർണർ ജനറാലുടെ ആക്ടിലൊ നിശ്ചയാധാരത്തിലൊ കൂട്ടുചേർച്ചവട കരാറിലൊ തിരുവെഴുത്തിലൊ മറെറാ ഉള്ള സകല നിബന്ധനകളും, ഉത്തരവാദത്താൽ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഘമായി രെജിസ്റ്ററാക്കിയിരിക്കുന്ന പക്ഷം, ഉത്തരവാദ സംഖ്യ ഇത്ര എന്ന നിശ്ചയിച്ചു തീർപ്പു സഹിതം അപ്രകാരം സംഘം കൂട്ടുന്നതിന്റെ രെജിസ്റ്ററാക്കിയ യാദാസ്തിലും സംഘം കൂട്ടു നിയമങ്ങളിലും അടങ്ങിയിരുന്നാൽ ഏതുപ്രകാരമൊ അപ്രകാരവും ആ വ്യവസ്ഥകളോടു കൂടിയും ആ സംഘത്തിലെ നിശ്ചയങ്ങളും ചട്ടങ്ങളുമാണെന്നു വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ആ സംഘം ൯-ാം ആക്ടിൻ

പ്രകാരം കൂടിയിരുന്നാലേതുപ്രകാരമൊ അപ്രകാരം തന്നെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ഈ ആക്ടിലെ നിബന്ധനകൾ ആ സംഘത്തിനും അതിലെ അംഗങ്ങൾക്കും അംശദായകന്മാൎക്കും കടം കിട്ടേണ്ടവൎക്കും സംബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ആയതു ഈ താഴെ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾക്കു അനുസരിച്ചായിരിക്കുന്നതുമാകുന്നു:—

(a) ഈ ആക്ടിലെ ഒന്നാമത്തെ പട്ടികയിലെ എ- എന്ന വരിലിസ്റ്റ വിശേഷവിധിയായ തീൎപ്പിനാൽ കയ്യേറ്റിട്ടില്ലാത്ത പക്ഷം ഈ ആക്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗം അനുസരിച്ചു ഈ ആക്ടിൻപ്രകാരം റജിസ്തരാകുന്ന യാതൊരു സംഘത്തിനും സംബന്ധിക്കുന്നതല്ല;

(b) ഓഹരികൾ നമ്പറിടുന്നതിനെപ്പറ്റി ഈ ആക്ടിലുള്ള നിബന്ധനകൾ ഓഹരികൾ നമ്പറിടാത്ത യാതൊരു കൂട്ടുമുതൽ സംഘത്തിനും സംബന്ധിക്കുന്നതല്ല;

(c) സംഘത്തെപ്പറ്റി പാൎല്ലമെന്റിലെ വല്ല ആക്ടിലൊ നിയമങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന ആലോചനസഭയിലെ ആക്ടിലൊ ആലോചനസഭയിൽ ഗവൎണർ ജനറലുടെ ആക്ടിലൊ ഉള്ള യാതൊരു നിബന്ധനയും ഭേദപ്പെടുത്തുവാനായി യാതൊരുസംഘത്തിനും അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല;

(d) സംഘത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വല്ല ലെറ്റേർസ് പെട്ടെന്റ എന്ന തിരുവെഴുത്തിലും അടങ്ങിയ വല്ല നിബന്ധനയും ഭേദം വരുത്തുവാൻ ആലോചന സഭയിൽ ഗവൎണർ ജനറലുടെ അനുവാദംകൂടാതെ യാതൊരു സംഘത്തിനും അധികാരം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല;

(e) സംഘം അവസാനിപ്പിക്കുന്നപക്ഷം രജിസ്തരാകുന്നതിനു മുമ്പെ ആ സംഘത്തിലേക്കുണ്ടായ വല്ല കടമൊ ബാദ്ധ്യതയൊ കൊടുത്തു തീൎക്കുന്നതിലേക്കു അടക്കുകയൊ അംശം കൊടുക്കുകയൊ ചെയ്യുന്നാകട്ടെ, ആ വക വല്ല കടത്തിന്റെയൊ ബാദ്ധ്യതയുടെയൊ കാൎയ്യത്തിൽ അംഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ അവരുടെ ഇടയിൽ തീൎത്തു ശരിപ്പെടുത്തുവാനായി വല്ല സംഖ്യയും അടക്കുന്നതിലേക്കു അടക്കുകയൊ അംശം കൊടുക്കുകയൊ ചെയ്യുന്നാകട്ടെ, ആ സംഘം അവസാനിപ്പിപ്പാനുള്ള ചെലവുകൾ മേല്പറഞ്ഞ കടങ്ങൾക്കൊ ബാദ്ധ്യതകൾക്കൊ സംബന്ധിക്കുന്നേടത്തോളം അടക്കുന്നതിലേക്കു അടപ്പാനൊ അംശം കൊടുപ്പാനൊ ആകട്ടെ ബാദ്ധ്യതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവനും രെജിസ്തരാകും മുമ്പെ ആ സംഘത്തിലേക്കുണ്ടായ കടങ്ങളുടെയൊ ബാദ്ധ്യതകളുടെയൊ കാൎയ്യത്തിൽ ഒരു അംശദായകനായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. മേൽപറഞ്ഞ പ്രകാരമുള്ള വല്ല ബാദ്ധ്യതയുടെയും കാൎയ്യത്തിൽ തന്നിൽനിന്നു ചെല്ലുവാനുള്ള എല്ലാ സംഖ്യകളും സംഘം അവസാനിപ്പിച്ചു വരുമ്പോൾ സംഘത്തിലെ ബാക്കിമുതലുകളിലേക്കു ആ വക എല്ലാ അംശദായകനും അംശം കൊടുപ്പാൻ ബാദ്ധ്യതപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ പറഞ്ഞ വല്ല അംശദായകനും മരിക്കുകയൊ, നിൎദ്ധനനാകുകയൊ, ചെയ്യുന്നപക്ഷം മരിച്ച അംശദായകന്മാരുടെ അവകാശികളെയും ദായാദിക്കാരെയും മരണപത്രക്കാർ മുതൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നവരെയും കുറിച്ചും നിൎദ്ധനതപം വന്നുപോയ അംശദായകന്മാരുടെ സ്വത്തു വിചാരകന്മാരെക്കുറിച്ചും ഇതിന്മേൽ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾ ഉപയോഗപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

(f) വല്ല സംഘവും അങ്ങിനെ ഈ ആക്ടിൻപ്രകാരം കൂടിയിരുന്നു എങ്കിൽ സംഘം കൂടുന്ന യാദാസ്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കായിരുന്നതായും ഈ ആക്കിനാൽ ഭേദംചെയ്യാൻ അധികാരപ്പെടുത്തീട്ടില്ലാത്തതായും ഉള്ള ആ സംഘം സ്ഥാപിക്കുകയൊ ക്രമപ്പെടുത്തുകയൊ ചെയ്യുന്ന വല്ല നിശ്ചയാധാരത്തിലൊ കൂട്ടുകച്ചവട കരാറിലൊ തിരുവെഴുത്തിലൊ മറ്റൊ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന യാതൊരു നിബന്ധനകളും ഭേദപ്പെടുത്തുവാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യാതൊന്നുകൊണ്ടും യാതൊരു സംഘത്തിനും അധികാരമുണ്ടാകുന്നതല്ല;

എന്നാൽ സംഘം, സ്ഥാപിക്കുകയൊ ക്രമപ്പെടുത്തുകയൊ ചെയ്യുന്ന പാർലമെണ്ടിലെ വല്ല ആക്ടിലേയൊ ആലോചനാസഭയിൽ ഗവർണർ ജനറലുടെ ആക്ടിലേയൊ, നിശ്ചയപ്രമാണത്തിലേയൊ, കൂട്ടുകച്ചവടക്കരാറിലേയൊ, തിരുവെഴുത്തിലേയൊ, മറ്റൊ, താൽപര്യമായാൽ ഈ ആക്ടിന്റെ ൭ാം ഭാഗം അനുസരിച്ചു ൭ാം ആക്ടിൻപ്രകാരം രജിസ്ത്രാക്കുന്ന വല്ല സംഘത്തിനും അതിലെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഭേദപ്പെടുത്തുവാൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വല്ല അധികാരത്തിനും ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന യാതൊന്നുകൊണ്ടും ഹാനിയുള്ളതല്ല.

241. ൭ാം ആക്ടിന്റെ ൭ാം ഭാഗത്തിനനുസരിച്ചു രജിസ്ത്രാക്കിയ ഒരു സംഘം അവസാനിപ്പിപ്പാനായുള്ള ഒരു അർജി കൊടുത്തതിന്റെ ശേഷവും സംഘം അവസാനിപ്പിപ്പാനായി ഒരു കല്പന കല്പിക്കുന്നതിന്നു മുമ്പെയും യാതൊരുസമയത്തും ആ സംഘത്തിലെ വല്ല കടക്കാരന്റേയും അപേക്ഷയിന്മേൽ ഇതിന്നുമുമ്പെ നിയമിച്ചപ്രകാരം കോട്ട് സംഘത്തിലെ വല്ല അംശദായകന്റെ മേലൊ സംഘത്തിന്റെ മേലൊ ഉള്ള വല്ല വ്യവഹാരത്തിലൊ അന്യായത്തിലൊ കോട്ടിലേക്കു തക്കതായി തോന്നുന്ന നിശ്ചയങ്ങളിന്മേൽ ശേഷമുള്ള അന്വേഷണം വിസ്താരം മുതലായതു നടത്താതെ നിൎത്തിവെക്കുകയും ആവാം.

ശേഷം അന്വേഷണായിട്ടുള്ളവ നിൎത്തിവെപ്പാൻ കോടതിക്കു അധികാരം.

242. ൭ാം ആക്ടിലെ ൭ാം ഭാഗം അനുസരിച്ചു രെജിസ്ത്രാക്കിയ ഒരു സംഘം അവസാനിപ്പിപ്പാൻ ഒരു കല്പന കല്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്നുമേൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾക്കു പുറമെ സംഘത്തിലെ വല്ല അംശദായകന്റെ മേലും സംഘത്തിലെ വക വല്ല കടത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വ്യവഹാരമാകട്ടെ മറ്റു വിസ്താരമൊ മറ്റൊ ആകട്ടെ കോട്ടിലെ അനുവാദത്തോടു കൂടിയും കോട്ട് കല്പിക്കുന്ന നിശ്ചയങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും അല്ലാതെ ആരംഭിക്കുകയോ നടത്തുകയൊ ചെയ്തുപോകരുതെന്ന കൂടി ഇതിനാൽ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

സംഘം അവസാനിപ്പിപ്പാനുള്ള കല്പന

8-ം ഭാഗം

രജിസ്ത്രാക്കാത്ത സംഘങ്ങൾക്കു ൭ാം ആക്ട് സംബന്ധിപ്പിക്കൽ.

243. പാർലമെണ്ടിലെ ആക്ടിനാലൊ ആലോചനാസഭയിൽ ഗവർണർ ജനറലുടെ ആക്ടിനാലൊ ഏകാംഗമായി കൂടിയ റെയിൽവെ കമ്പനികൾ ഒഴികെ ഏഴിലധികം അംഗങ്ങളുള്ളതും ൭ാം ആക്ടിൻപ്രകാരം രജിസ്ത്രാക്കാത്തതും ഇതിന്നു വഴിയെ "രജിസ്ത്രാക്കാത്ത സംഘം" എന്ന വാക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതും ആയ വല്ല കൂട്ടുകച്ചവടമൊ സമൂഹമൊ സംഘമൊ ഇതിന്നുവഴിയെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചു ൭ാം ആക്ട് പ്രകാരം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ആവാം. അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ൭ാം ആക്ടിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും താഴെ പറയുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളോടും അധികവിവരണങ്ങളോടും കൂടി ആ സംഘത്തിന്നു സംബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യും, എന്തെല്ലാമെന്നാൽ —

രജിസ്ത്രാക്കാത്ത സംഘങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കൽ

(1) രജിസ്ത്രാക്കാത്ത ഒരു സംഘം ആയതു അവസാനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അധികാരമുള്ള കോട്ട ഇന്നതെന്നു നിശ്ചയിപ്പാൻ വേണ്ടി അതിലെ പ്രധാന വ്യാപാരസ്ഥലം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ഏതു ഭാഗത്തൊ ആ ഭാഗത്തിലെങ്കിലും, ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നിലധികം ഭാഗങ്ങളിൽ അതിന്നു പ്രധാന വ്യാപാരസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ആ വക പ്രധാന വ്യാപാരസ്ഥലങ്ങളുള്ള അതാതു ഭാഗത്തിലെങ്കിലും രജിസ്ത്രാക്കിയതായി വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്നുമാത്രമല്ല, രജിസ്ത്രാക്കാത്ത ഒരു സംഘത്തിന്റെ പ്രധാന വ്യാപാരസ്ഥലമെങ്കിലും (ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നിലധികം ഭാഗങ്ങളിൽ ആയതിന്നു പ്രധാന വ്യാപാരസ്ഥലങ്ങൾ ഉള്ളപക്ഷം) ആ വക പ്രധാന വ്യാപാരസ്ഥലങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഏതു ഭാഗത്തു അന്വേഷണം വിചാരണ മുതലായതു നടത്തുന്നുവൊ ആ ഭാഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന അതിലെ പ്രധാന വ്യാപാരസ്ഥലമെങ്കിലും, ആ സംഘം അവസാനിപ്പിപ്പാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ആ സംഘത്തിന്റെ രജിസ്ത്രാക്കിയ കച്ചേരിയെന്നു വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും;

(2) രജിസ്തറാക്കാത്ത യാതൊരു സംഘവും സ്വേച്ഛയായൊ കോർട്ടിലെ മേൽ വിചാരത്തിന്നധീനപ്പെട്ടൊ ഈ ആക്ടപ്രകാരം അവസാനിപ്പിച്ചുകൂടുന്നതല്ല;

(3) രജിസ്തറാക്കാത്ത ഒരു സംഘം അവസാനിപ്പിച്ചു നിൎത്താവുന്ന അവസ്ഥകൾ താഴെ പറയുന്നവകൾ ആകുന്നു, എന്തെല്ലാമെന്നാൽ:—

(a) സംഘം എപ്പോഴെങ്കിലും പിരിക്കയൊ വ്യാപാരം നടത്തുന്നതു നിൎത്തിയിരിക്കുകയൊ ചെയ്തുയാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ കാൎയ്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു മാത്രമായി വ്യാപാരം നടത്തിവരികയാകട്ടെ ചെയ്യുമ്പോൾ;

(b) സംഘത്തിന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും അതിലെ കടങ്ങൾ വീട്ടുവാൻ ശക്തിയില്ലാതെ വരുമ്പോൾ;

(c) സംഘം അവസാനിപ്പിച്ചു നിൎത്തുന്നതു ശരിയെന്നും ന്യായമെന്നും കോർട്ടിന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും അഭിപ്രായമാകുമ്പോൾ;

(4) രജിസ്തറാക്കാത്ത ഒരു സംഘത്തിന്നു അതിലെ കടങ്ങൾ വീട്ടുവാൻ ശക്തിയില്ലെന്നു ഈ ആക്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിചാരിക്കേണ്ടതു താഴെ പറയുന്ന സംഗതികളിൽ ആകുന്നു—

(a) തീൎന്നാലൊ മറ്റൊ അടപ്പാൻ കൊടുപ്പാനുള്ളതായ അഞ്ഞൂറു ഉറുപ്പികയിൽ അധികമായ ഒരു സംഖ്യ സംഘത്തിൽ നിന്നു കടം പിരിഞ്ഞു കിട്ടേണ്ടവനായ ഒരു കടക്കാരൻ അപ്രകാരം കിട്ടുവാനുള്ള സംഖ്യ അടക്കേണ്ടതിന്നായിട്ടു ആ സംഘത്തോടു ആവശ്യപ്പെടുന്നതായി തന്റെ കയ്യൊപ്പിട്ട ഒരു അറിയിപ്പു ആ സംഘത്തിലെ പ്രധാന വ്യാപാരസ്ഥലത്തിൽ ഏല്പിച്ചൊ, ആ സംഘത്തിലെ സെക്രട്ടേരിക്കൊ വല്ല വിചാരിപ്പുകാരനൊ മറ്റു പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥന്നൊ കൊടുത്തൊ, അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ടിൽനിന്നു സമ്മതിക്കുകയൊ കല്പിക്കുകയൊ ചെയ്യുന്ന മറ്റു പ്രകാരത്തിൽ എത്തിച്ചൊ, ആ സംഘത്തിന്മേൽ നടത്തിയിരിക്കുകയും ആ എഴുത്തു കിട്ടിയശേഷം മൂന്നാഴ്ചവട്ട കാലത്തേക്കു ആ സംഘം ആ സംഖ്യ അടപ്പാനൊ, ആ കടക്കാരന്നു ബോദ്ധ്യമാകത്തക്ക പ്രകാരം ആ സംഖ്യ ഉറപ്പിച്ചുകൊടുക്കുകയൊ അതിന്റെ കാൎയ്യത്തിൽ ഒത്തുടമ്പടിചെയ്യുകയൊ ചെയ്വാനൊ ഉപേക്ഷചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ:

(b) സംഘത്തിൽ നിന്നൊ സംഘത്തിലെ അംഗമെന്നുള്ള സ്ഥാനത്തിൽ വല്ല അംശത്തിൽ നിന്നൊ കിട്ടുവാനുള്ളതൊ കിട്ടുവാനുള്ളതായി അവകാശപ്പെടുന്നതൊ ആയ വല്ല കടത്തിന്നൊ മറ്റൊ ആയി ആ സംഘത്തിലെ ഒരു അംഗത്തിന്റെ മേൽ വല്ല വ്യവഹാരമൊ മറ്റൊ ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയും ആ വ്യവഹാരമൊ മറ്റൊ ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം രേഖാമൂലമായ അറിയിപ്പു ആ സംഘത്തിലെ പ്രധാന വ്യാപാരസ്ഥലത്തു ഏല്പിച്ചുപോന്നൊ ആ സംഘത്തിലെ സെക്രട്ടേരിക്കൊ വല്ല വിചാരിപ്പുകാരനൊ കാൎയ്യക്കാരനൊ കൊടുത്തൊ, കൊടുപ്പിക്കുന്നതൊ സമ്മതിക്കുന്നതൊ ആയ മറ്റു പ്രകാരത്തിൽ എത്തിച്ചൊ, ആ സംഘത്തിന്മേൽ നടത്തിയിരിക്കുകയും ആ അറിയിപ്പു നടത്തിയതിന്റെശേഷം പത്തുദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആ സംഘം ആ കടമൊ മറ്റൊ വീട്ടുകയൊ ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയൊ ഒത്തുതീൎത്തു രാജിയാക്കുകയൊ ചെയ്തുയാകട്ടെ, ആ വ്യവഹാരമൊ മറ്റൊ നടത്താതെ നിൎത്തിക്കുകയാകട്ടെ, ആ വ്യവഹാരത്താലൊ മറ്റൊ ഉണ്ടായ നഷ്ടത്തിനും ആ വകക്കു ഉണ്ടായ സകല ചെലവുകൾക്കും പ്രതിക്കു ന്യായമായി ബോദ്ധ്യം വരത്തക്കവണ്ണം നഷ്ടംവെച്ചു കൊടുക്കുകയാകട്ടെ, ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ;

(c) സംഘത്തിന്റെ മേലൊ അംഗമെന്ന സ്ഥാനത്തിൽ അതിലെ വല്ല അംഗത്തിന്റെയും മേലൊ ആ സംഘത്തിന്റെപേൎക്ക പേരിന്നു പ്രതിയാക്കി വ്യവ

ഹാരപ്പെടുവാൻ അധികാരപ്പെടുത്തിയ വല്ല ആളുടെ മേലൊ വല്ല കടക്കാരനും ബോധിപ്പിച്ച വല്ല അന്യായത്തിലും ആ കടക്കാരന്നു അനുകൂലമായി വല്ല കോട്ടിൽനിന്നും കിട്ടിയ ഒരു വിധിയിന്മേലൊ കല്പനയിന്മേലൊ ആയതു നടത്തിപ്പാൻ അയച്ച വാറണ്ടൊ മറ്റൊ ബോധ്യം വരുത്താതെ എപ്പോഴെങ്കിലും മടങ്ങിവരുമ്പോൾ;

(d) സംഘത്തിന്നു അതിലെ കടങ്ങൾ തീൎപ്പാൻ ശക്തിയില്ലെന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും കോട്ടിന്നു ബോദ്ധ്യമാകത്തക്കവണ്ണം മററു പ്രകാരത്തിൽ തെളിയുമ്പോൾ.

സംഘം അവസാനിപ്പിക്കുന്നപക്ഷം ഒരു അംശദായകനായിവിചാരിക്കേണ്ടുന്ന ആരെ

244. റജിസ്തറാക്കാത്ത ഒരു സംഘം അവസാനിപ്പിക്കുന്നപക്ഷം ആ സംഘംവക വല്ല കടമൊ ബാദ്ധ്യതയൊ കൊടുത്തു തീൎക്കുന്നതിലേക്കു അടക്കുകയൊ അംശം കൊടുക്കുകയൊ ചെയ്യുന്നാകട്ടെ, ആ വക വല്ല കടത്തിന്റെയൊ ബാദ്ധ്യതയുടെയൊ കാൎയ്യത്തിൽ അംഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ അവരുടെ ഇടയിൽ തീൎത്തു ശരിപ്പെടുത്തുവാനായി വല്ല സംഖ്യയും അടക്കുന്നതിലേക്കു അടക്കുകയൊ അംശം കൊടുക്കുകയൊ ചെയ്യുന്നാകട്ടെ, ആ സംഘം അവസാനിപ്പിപ്പാനുള്ള ചെലവുകൾ അടക്കുന്നതിലേക്കു അടപ്പാനൊ അംശം കൊടുപ്പാനൊ ആകട്ടെ ബാദ്ധ്യതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരു അംശദായകനായി വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

മേൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരമുള്ള വല്ല ബാദ്ധ്യതയുടെയും കാൎയ്യത്തിൽ തന്നിൽനിന്നു ചെല്ലേണ്ടുന്ന എല്ലാ സംഖ്യകളും സംഘം അവസാനിപ്പിച്ചു വരുമ്പോൾ സംഘത്തിലെ ബാക്കിവകകളിലേക്കു ആ വക എല്ലാ അംശദായകനും അംശം കൊടുപ്പാൻ ബാദ്ധ്യതപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

വല്ല അംശദായകനും മരിക്കുകയൊ നിൎദ്ധനനാകയൊ ചെയ്യുന്നപക്ഷം മരിച്ച ഒരു അംശദായകന്റെ അവകാശികളെയും ദായാദിക്കാരെയും മരണപത്രത്താൽ മുതൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നവരെയും കുറിച്ചും, നിൎദ്ധനതം വന്നുപോയ ഒരു അംശദായകന്റെ സ്വത്തു വിചാരകന്മാരെ കുറിച്ചും, ഇതിന്നു മേൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾ സംബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യും.

ശേഷമുള്ള വിസ്താരങ്ങൾ മുതലായതുനിൎത്തിവെപ്പാൻ കോട്ടിന്റെ അധികാരം,

245. റജിസ്തറാക്കാത്ത ഒരു സംഘം അവസാനിപ്പിപ്പാൻ ഒരു അപേക്ഷ ചെയ്തതിന്റെ ശേഷവും സംഘം അവസാനിപ്പിപ്പാനായി ഒരു കല്പന കല്പിക്കുന്നതിന്നു മുമ്പെയും യാതൊരു സമയത്തും ആ സംഘത്തിലെ വല്ല കടക്കാരന്റെയും അപേക്ഷയിന്മേൽ, ഇതിന്നുമുമ്പെ നിയമിച്ചപ്രകാരം കോട്ടു സംഘത്തിലെ വല്ല അംശദായകന്റെ മേലൊ സംഘത്തിന്റെ മേലൊ ഉള്ള വല്ല വ്യവഹാരത്തിലൊ അന്യായത്തിലൊ കോട്ടിലേക്കു തക്കതായി തോന്നുന്ന നിശ്ചയങ്ങളിന്മേൽ ശേഷമുള്ള അന്വേഷണവിസ്താരം മുതലായതു നടത്താതെ നിൎത്തിവെക്കുകയും ആവാം.

സംഘം അവസാനിപ്പിപ്പാനുള്ള കല്പനയുടെ ഫലം.

246 റജിസ്തറാക്കാത്ത ഒരു സംഘം അവസാനിപ്പിപ്പാനായി ഒരു കല്പന കല്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, ൧൮൮൨ ആക്ടു പ്രകാരം കൂടിയ സംഘങ്ങളുടെ കാൎയ്യത്തിൽ ഇതിന്നുമുമ്പെ അടങ്ങിയ നിബന്ധനകൾക്കു പുറമെ, ആ സംഘത്തിലെ വല്ല അംശദായകന്റെയും മേൽ സംഘത്തിലെ വക വല്ല കടത്തിന്റെയും കാൎയ്യത്തിൽ യാതൊരു വ്യവഹാരവും കോട്ടിലെ അനുവാദത്തോടുകൂടിയും കോട്ടു കല്പിക്കുന്ന നിശ്ചയങ്ങൾക്കു അനുസരിച്ചും അല്ലാതെ ആരംഭിക്കുകയൊ നടത്തുകയൊ ചെയ്തുപോകരുതെന്നുകൂടി ഇതിനാൽ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

റജിസ്തറാക്കാത്ത സംഘത്തിന്റെ കാൎയ്യത്തിലുള്ള നിയമം.

247. വല്ല റജിസ്തറാക്കാത്ത സംഘത്തിന്നും ഒരു പൊതുവായ പേരിൽ വ്യവഹരിപ്പാനൊ വ്യവഹരിക്കപ്പെടുവാനൊ അധികാരമില്ലെങ്കിൽ ആകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഹേതുവാലും കോട്ടിലേക്കു യുക്തമെന്നു കാണപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ ആകട്ടെ, ആ സംഘം അവസാനിപ്പിപ്പാനായി കല്പിച്ച കല്പനയാലൊ അതിന്നുശേഷം കല്പിക്കുന്ന വല്ല കല്പനയാലൊ ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും ആയും വ്യവഹാരപ്പെടത്തക്ക തെളിവുകൾ അടക്കവും ഉള്ള മുതലിലേക്കും മുതലിൽനിന്നും ഉള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും അൎഹതകളും സഹിതം സംഘത്തിനൊ സംഘത്തിന്റെ പേൎക്കു ഭരമേല്പായി വല്ല ആൾക്കൊ ആളുകൾക്കൊ

ഉള്ളതൊ ചെല്ലുന്നതൊ ആയിത്തീരുന്നതും ഇരിക്കാത്തതും ആയ എല്ലാ മുതലൊ അതിൽ വല്ല ഭാഗമൊ ഇടപാടുതീൎക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിലൊ ഇടപാടുതീൎക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിലൊ അവന്റെയൊ അവരുടെയൊ ഉദ്യോഗപേരിൽ ചെല്ലുമെന്നു കോൎട്ട കല്പിക്കാവുന്നതും ആകുന്നു. എന്നാൽ അപ്പോൾ ആ മുതലൊ കല്പനയിൽ വിവരിക്കുന്ന അതിലെ വല്ല ഭാഗമൊ അപ്രകാരം ആ ഇടപാടുതീൎക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയൊ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയൊ അധീനത്തിൽ ആകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനൊ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊ തന്റെയൊ തങ്ങളുടേയൊ ഉദ്യോഗപേരിലൊ പേരുകളിലൊ, അല്ലെങ്കിൽ കോൎട്ട കല്പിക്കുന്നതായ പേരിലൊ പേരുകളിലൊ, കോൎട്ട കല്പിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനു വകവച്ചു കൊടുത്തശേഷം തനിക്കൊ തങ്ങൾക്കൊ സ്വാധീനമായ വല്ല മുതലിന്റേയും പേരിൽ വല്ല വ്യവഹാരങ്ങളൊ മറ്റൊ ആകട്ടെ, സംഘം വേണ്ടുംവണ്ണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കും അതിലെ മുതൽ പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനായിട്ടും ബോധിപ്പിപ്പാനൊ ഉത്തരംപറവാനൊ ആവശ്യമായ വല്ല വ്യവഹാരങ്ങളൊ മറ്റൊ ആകട്ടെ ബോധിപ്പിക്കുകയൊ അവക്കുത്തരം പറകയൊ ചെയ്യാം.

൬ം ആക്ടിലെ ഈ ഭാഗത്തിലെ നിബന്ധനകൾ ജാസ്തിയായി കൂട്ടുകയാണ.

248. രജിസ്തരാക്കാത്ത സംഘങ്ങളെപ്പറ്റി ഈ ആക്ടിലെ ഈ ഭാഗത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾ സംഘങ്ങൾ കോൎട്ടിൽനിന്നു അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ഇതിനുമുമ്പെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വല്ല നിബന്ധനകൾക്കും പുറമെ ആണെന്നു (അതുകൾക്കു തടസ്ഥമായിട്ടല്ലെന്നു) വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

ഈ ആക്ടിലെ ൬ം ഭാഗത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വല്ലതിനും പുറമെ കോൎട്ടുകളെ ഇടപാടുതീൎക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആകട്ടെ ൬ം ആക്ടപ്രകാരം കൂടിയ സംഘങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ ആ കോൎട്ടോ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനൊ നടത്തുകയൊ ചെയ്കയൊ ചെയ്യാവുന്നതായ വല്ല അധികാരങ്ങളൊ വല്ല പ്രവൃത്തിയൊ രജിസ്തരാക്കാത്ത സംഘങ്ങളുടെ കാൎയ്യത്തിൽ നടത്തുകയൊ ചെയ്കയൊ ചെയ്യാം. എങ്കിലും രജിസ്തരാക്കാത്ത ഒരു സംഘം ആയതു അവസാനിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷത്തിൽ അല്ലാതെ ൬ം ആക്ടപ്രകാരമുള്ള ഒരു സംഘമായി വിചാരിക്കപ്പെടുകയില്ല. എന്നാൽതന്നെ ൬ം ആക്ടിന്റെ ൬ം ഭാഗത്തിൽ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളേടത്തോളമെ അങ്ങിനെ വിചാരിച്ചുകൂടു.

9-ാം ഭാഗം.

പലവക നിബന്ധനകൾ.

സംഘം അതിലെ സ്വന്തഓഹരികൾ കൊള്ളരുതു.

249. ൬ം ആക്ടപ്രകാരമുള്ള യാതൊരു സംഘത്തിനും അതിലെ സ്വന്ത ഓഹരികൾ കൊള്ളുവാൻ അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന്നായി ഇപ്പോൾ ചെയ്തുവരുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കു ദൂഷ്യമില്ലായ്മ.

250. 1866 ലെ ഇന്ത്യൻ കച്ചവടസംഘ ആക്ടപ്രകാരം ഒരു സംഘം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി ൬ം ആക്ടിന്റെ ആരംഭത്തിനുമുമ്പെ ഒരു കല്പന കല്പിച്ചിരിക്കുകയൊ ഒരു സംഘം സ്വേച്ഛപ്രകാരം അവസാനിപ്പിപ്പാനായി ഒരു തീൎപ്പ ചെയ്തിരിക്കുകയൊ ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ സംഘം ൬ം ആക്ട ഉണ്ടായിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഏതുപ്രകാരമൊ അപ്രകാരവും അതുപോലെയുള്ള അവസ്ഥകളോടുകൂടിയും അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അങ്ങിനെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതിലേക്കു 1866 ലെ ഇന്ത്യൻ കച്ചവടസംഘ ആക്ട പൂൎണ്ണബലമായി നില്ക്കുന്നപ്രകാരം വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

തീരാധാരങ്ങൾക്കു ദൂഷ്യംഇല്ലായ്മ.

251. 1866 ലെ ഇന്ത്യൻ കച്ചവടസംഘ ആക്ടിനെ അനുസരിച്ചു വല്ല തീരാധാരമൊ പണയാധാരമൊ മറ്റു ആധാരമൊ ൬ം ആക്ടിന്റെ ആരംഭത്തിനു മുൻപായി പെറ്റുപോയിരിക്കുന്നപക്ഷം, ആയതു ൬ം ആക്ട ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഏതുപ്രകാരമൊ അപ്രകാരം ബലമുള്ളതായി ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. 1866 ലെ ഇന്ത്യൻ കച്ചവടസംഘ ആക്ട ആയതുധാരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കു പൂൎണ്ണബലമായി നില്ക്കുന്നപ്രകാരം വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

കുറ്റങ്ങൾ എങ്ങിനെ വിസ്തരിക്കാം.

252. ഈ ആക്ടപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും യാതൊരു ഒന്നാംക്ലാസു മജിസ്ത്രേട്ടും വിചാരണചെയ്യാം. എന്നാൽ, കുറ്റക്കാരൻ ഉൾപ്പെടുന്ന തടവു ശിക്ഷയുടെ അവധി ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൽ ആ സമയം നടപ്പുള്ള ന്യായനിബന്ധനയാൽ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനു വിധിപ്പാനു അധികാരമുള്ള അവധിയിൽ അധികം അല്ലാത്തപക്ഷം മാത്രമെ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിചാരണചെയ്യാവു. ഈ ആക്ടിനാൽ നിയമിച്ച തടവിന്റെ അവധി ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിധിക്കാവുന്ന അവധിയിൽ അധികം ആയിരിക്കുമ്പോൾ കുറ്റക്കാരനെ സെഷ്യൻകോട്ടമുൻപാകെ വിചാരണക്കായി കൂട്ടി അയക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

സംസ്ഥാന പട്ടണങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വെച്ചു ചെയ്യുന്ന കുറ്റങ്ങൾക്കു ശിക്ഷ.

വല്ല ശിക്ഷയാലും ശിക്ഷിക്കത്തക്കതായി ഈ ആക്ടിനാൽ കല്പിച്ചിരിക്കുന്ന വല്ല കുറ്റവും വല്ല ആളും ബങ്കാളം, മതിരാശി, ബൊമ്പായി ഇവിടങ്ങളിലെ ന്യായാധികാരഹൈക്കോട്ടുകളുടെ സാധാരണ ആദ്യന്യായ സിവിൽ അധികാരസ്ഥല അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ വെച്ചു ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ആ കുറ്റത്തിനു ആ കോട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിലെ വല്ല സംസ്ഥാന മജിസ്ത്രേട്ടാലും സമ്മറിയായി കുറ്റം തെളിഞ്ഞശേഷം ശിക്ഷ കല്പിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

ചെലവുകളെപ്പറ്റി കല്പനകൾ കല്പിക്കാൻ അധികാരം.

253. ഇതിനു മുമ്പെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾക്കനുസരിച്ചു കോട്ട്, ഈ ആക്ടപ്രകാരം നടത്തുന്ന വല്ല വിസ്താരം മുതലായ പ്രവൃത്തികളിലും ചെലവുകളുടെ കാൎയ്യത്തിൽ അതിനു യുക്തമെന്നു തോന്നുന്ന കല്പന കല്പിക്കാം.

ചട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കുവാൻ ഹൈക്കോട്ടിനുള്ള അധികാരം.

254. ഹൈക്കോട്ട, ആ കോട്ടിലും അതിനു കീഴായ കോട്ടുകളിലും ഒരു സംഘം അവസാനിപ്പിപ്പാൻ വേണ്ടി നടത്തേണ്ടുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ വിധത്തെ പറ്റിയും, ഒരു സംഘത്തിലെ അസ്സെറ്റമുതൽ ചുരുക്കലിനേയും ഓഹരിക്കാർ ഉപഭാഗം ചെയ്യുന്നതിനേയും പറ്റി ഇതിൽമുമ്പെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകളെ നടത്തിപ്പാനായും ഈ ആക്ടിന്നും സിവിൽനടവടി നിയമത്തിന്നും യോജിപ്പായി അതാതുസമയം ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം.

1860ലെ 21-ാം നമ്പർ ആക്ടിൽ "ജായിന്റ സ്റ്റാക്ക കമ്പനികളുടെ റജിസ്ത്രാർ" എന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ അൎത്ഥം.

255. (ധൎമ്മശാസ്ത്രവിഷയമായും ശാസ്ത്രാഭ്യാസത്തിന്നും ധൎമ്മോപകാരത്തിന്നും ഉള്ള യോഗങ്ങളെ റജിസ്തറാക്കിപ്പാനുള്ള) 1860 ലെ 21-ാം നമ്പർ ആക്ട 1-ം 18-ം വകുപ്പുകളിൽ (ജായിന്റ സ്റ്റാക്ക കമ്പനി എന്നു) "കൂട്ടുമുതൽ സംഘങ്ങൾവക റജിസ്ത്രാർ" എന്ന വാക്കുകൾക്കു ഈ ആക്ടപ്രകാരം ഉള്ളതൊ അതാതുസമയം നടപ്പുള്ള വല്ല ആക്ടപ്രകാരം ഉള്ളതൊ ആയ കൂട്ടുമുതൽ സംഘങ്ങൾവക റജിസ്ത്രാർ എന്നു അൎത്ഥമാകയും ചെയ്യും.

ബങ്കാളം, മതിരാശി, ബൊമ്പായി ഈ ബാങ്കുകൾക്കു ഈ ആക്ട സംബന്ധിക്കയില്ല.

256—152-ം, 153-ം വകുപ്പുകളിൽ നിയമിച്ചപ്രകാരമല്ലാതെ, ഈ ആക്ടിലുള്ള യാതൊന്നും ബങ്കാളത്തേയൊ, മതിരാശിയിലേയൊ, ബൊമ്പായിലേയൊ ബാങ്കിനു സംബന്ധിക്കുന്നതായി വിചാരിക്കേണ്ടതും അല്ല.

ഒന്നാമത്തെ പട്ടിക,

എ- വരിലിസ്സ.

ഓഹരികളാൽ ബാധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെട്ട ഒരു സംഘം നടത്തുവാനായുള്ള ചട്ടങ്ങൾ,

ഓഹരികളെപ്പററി.

(1) വല്ല ഓഹരിയുടേയും കൂട്ടുടമസ്ഥന്മാരായി അധികംപേരെ റജിസ്റ്ററാക്കിയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ ഓഹരിവകക്കായി കൊടുപ്പാനുള്ള വല്ല ലാഭപങ്കിനും ആ വക സംഖ്യകളിൽ ഒരാൾ തന്നെ രസീതുകൊടുത്താൽ അതു ബലമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

(2) ഏതെങ്കിലും സംഘം അംഗങ്ങളുടെ ഒരു സാമാന്യയോഗത്തിങ്കൽ നിശ്ചയിക്കുന്നതായ അതിൽ കുറഞ്ഞ വല്ല തുകയൊ അടച്ചാൽ ഓരോ അംഗത്തിനുള്ള ഓഹരിയൊ ഓഹരികളെ കാണിച്ചും അതിന്മേൽ അടഞ്ഞ സംഖ്യ കാണിച്ചും ആ സംഘത്തിലെ പൊതുമുദ്രവെച്ച ഒരു സെർട്ടിഫിക്കെററ എന്ന സാക്ഷ്യലിഖിതം അംഗമായ എല്ലാവനും കിട്ടുവാൻ അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

(3) ആ സാക്ഷ്യലിഖിതം പഴയതായി കേടുവരികയൊ പൊയ്പ്പോകയൊ ചെയ്താൽ ഏതെങ്കിലും സംഘം ഒരു സാമാന്യയോഗത്തിങ്കൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന അതിൽ കുറഞ്ഞ തുകയൊ അടച്ച് ഒരു പുതിയ സാക്ഷ്യലിഖിതം വാങ്ങാവുന്നതാകുന്നു.

ഓഹരികളിന്മേൽ തുക അടപ്പാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനെപ്പററി.

(4) അംഗങ്ങൾ അവരവരുടെ ഓഹരികളിൽ അടക്കാതെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ ഡൈറക്ടർമാർ എന്ന വിചാരിപ്പുകാർ തങ്ങൾക്ക യുക്തമായി തോന്നുന്ന തുക അടപ്പാനായി ആ അംഗങ്ങളോട അതാതുസമയം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യാം എന്നാൽ അങ്ങിനെ ഓരോരിക്കൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനു ചുരുങ്ങിയപക്ഷം ഇരുപത്തൊന്നാംദിവസത്തെ അറിയിപ്പ (നോട്ടീസ്സ) കൊടുക്കേണം അപ്രകാരം അടപ്പാനായിട്ട ആവശ്യപ്പെടുന്ന തുക വിചാരിപ്പുകാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും സമയങ്ങളിലും സ്ഥലങ്ങളിലും അതാതു അംഗം അടക്കേണ്ടിവരികയും ചെയ്യും.

(5) തുക അടപ്പാൻ ആവശ്യപ്പെടുവാനധികാരപ്പെടുത്തുന്നതായ വിചാരിപ്പുകാർ ഒരു തീർപ്പു ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സമയം തുക അടപ്പാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

(6) വല്ല ഓഹരിവകക്കും അടപ്പാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട തുക ആയതു അടപ്പാനായി നിശ്ചയിച്ച ദിവസമൊ അതിനു മുമ്പായൊ അടക്കാതെപോയാൽ ആയതു അടപ്പാൻ നിശ്ചയിച്ച ദിവസം മുതൽ ആയതു യഥാർത്ഥമായി അടക്കുന്ന കാലംവരക്കും ആ ഓഹരിയുടെ ആ കാലത്തെ ഉടമസ്ഥൻ കൊല്ലത്തിൽ നൂററിനു അഞ്ചു പ്രകാരം അതിനു പലിശ കൊടുക്കേണ്ടിവരികയും ചെയ്യും

(7) അടപ്പാൻ യഥാർത്ഥമായി ആവശ്യപ്പെട്ട തുകകൾക്ക പുറമെ വല്ല അംഗവും തന്റെ വക ഓഹരികളിന്മേൽ അടപ്പാനുള്ള പണം മുഴുവനുമൊ അതിൽ എതാനുമൊ മുൻകൂറ കൊടുപ്പാനാഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ വിചാരിപ്പുകാർ ആ അംഗത്തോട തങ്ങൾക്ക യുക്തമെന്നു തോന്നുന്നപക്ഷം ആയതു വാങ്ങുകയും ആവാം. അപ്രകാരം മുൻകൂറായി അടച്ച പണങ്ങളിന്മേൽ അകട്ടെ അങ്ങിനെ മുൻകൂറടച്ചതു എതു ഉപകരിക്കും വകക്കൊ ആ ഓഹരികളിന്മേൽ അപ്പോഴപ്പോൾ അടപ്പാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന തുകയിൽ ജാസ്തിയായി അതാതുസമയം അടച്ച ഭാഗത്തിന്മേലാകട്ടെ ആ സംഖ്യ മുൻകൂറ അടക്കുന്ന അംഗവും വിചാരിപ്പുകാരും ഒത്തു നിശ്ചയിക്കുന്ന വിതപ്രകാരം ഉള്ള പലിശ ആ സംഘം അടക്കുകയും ചെയ്യാം.

ഓഹരികൾ കൈമാററം ചെയ്ക.

(8) സംഘത്തിലെ വല്ല ഓഹരിയും കൈമാററം ചെയ്യുന്ന പത്രം കൈമാറുന്നാളും കൈയ്യേല്ക്കുന്ന ആളും കൂടി എഴുതണ്ടതും കൈയ്യേല്ക്കുന്ന ആളുടെ പേർ ആ ഓഹരിയുടെ കാര്യത്തിൽ രജിസ്റ്റർ പുസ്തകത്തിൽ ചേർക്കുന്നതുവരക്കും കൈമാററം ചെയ്യുന്ന ആളെ ഓഹരിയുടെ ഉടമസ്ഥനായി വിചാരിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

(9) സംഘത്തിലെ ഓഹരികൾ താഴെ പറയുന്ന മാതിരിപ്രകാരം കൈമാററം ചെയ്യേണം:—

എന്നേടത്തെ എ ബി ആയ ഞാൻ എന്നേടത്തെ സി ഡി എന്നാളാൽ എനിക്ക തന്ന ഉറുപ്പികക്ക പകരമായി ഇന്ന സംഘത്തിലെ പുസ്തകങ്ങളിൽ എന്റെ പേരിൽ ഉള്ള ാം നമ്പരായ (അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർകളായ) ഓഹരി (അല്ലെങ്കിൽ ഓഹരികൾ) മേൽപറഞ്ഞ സി ഡി ക്കും ആയാളുടെ മരണപത്രം നടത്തുന്നവരും, സ്വത്തു വിചാരകന്മാരും, കാര്യസ്ഥന്മാരും ഞാൻ ഇതു എഴുതുന്ന കാലത്തു എതെല്ലാം നിശ്ചയങ്ങളിന്മേൽ ആയതിന്റെ ഉടമസ്ഥനായിരുന്നുവൊ ആ നിശ്ചയങ്ങൾ പ്രകാരം അതിന്റെ ഉടമസ്ഥന് വെച്ചുകൊൾവാനായി ആയതു ആ സി ഡിക്ക ഇതിനാൽ തീറ കൊടുക്കകയും സി ഡി ആയ ഞാൻ ആ നിശ്ചയങ്ങൾക്ക അനുസരിച്ചുതന്നെ ആ ഓഹരി (അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓഹരികൾ) കൈക്കൊൾവാനായി ഇതിനാൽ ഏല്ക്കയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനു സാക്ഷിയായി ഞങ്ങൾ കൊല്ലം മാസം നു ഇതു എഴുതി കയ്യൊപ്പിട്ടിരിക്കുന്നു.

(10) സംഘത്തിലേക്ക കടമായി കൊടുപ്പാൻ ഉള്ള ഒരു അംഗം ഓഹരികൾ വല്ലതും കൈമാററം ചെയ്യുന്നതു ആ സംഘം രജിസ്റ്ററിൽ ചേർക്കയില്ലെന്നു പറകയും ആവാം

(11) അതാതു കൊല്ലത്തിലെ പതിവായ സാമാന്യയോഗം കൂടുന്നതിന്നടുത്ത മുമ്പേ പതിനാലു ദിവസങ്ങൾക്ക കൈമാററപുസ്തകങ്ങളിൽ യാതൊന്നും ചേർക്കുന്നതു നിർത്തിവെക്കുകയും ആവാം.

ഓഹരികൾ മററാരാൾക്ക ചെയ്യുന്നതിനെ പററി,

(12) മരിച്ച ഒരു അംഗത്തിന്റെ മരണപത്രം നടത്തുന്നവരെയൊ സ്വത്തവകാശികളെയൊ മാത്രമെ മരിച്ച ആളുടെ ഓഹരിക്ക വല്ല അവകാശവും ഉള്ളവരായി സംഘം സമ്മതിക്കേണ്ടതുള്ളൂ.

(13) വല്ല അംഗത്തിന്റെയും മരണമൊ ദിപാളിത്തമൊ നിഃസ്വനതയൊ നിമിത്തം ആകട്ടെ, സ്ത്രീയായ വല്ല അംഗത്തിന്റെയും വിവാഹം നിമിത്തം ആകട്ടെ, വല്ല ഓഹരിക്കും അവകാശം ഉള്ളതായി തീരുന്ന യാതൊരാളും സംഘത്തിൽനിന്നു അതാതു സമയം ആവശ്യപ്പെടുന്നതായ ലക്ഷ്യം ഹാജരാക്കിയ ശേഷം ഒരു അംഗമായി രജിസ്റ്ററാക്കപ്പെടുകയും ആവാം.

(14) വല്ല അംഗത്തിന്റെയും മരണമൊ ദിപാളിത്തമൊ നിഃസ്വനതയൊ നിമിത്തമാകട്ടെ, സ്ത്രീയായ വല്ല അംഗത്തിന്റെയും വിവാഹം നിമിത്തമാകട്ടെ, വല്ല ഓഹരിക്കും അവകാശം ഉള്ളതായി തീരുന്ന യാതൊരാളും തന്നെത്തന്നെ രജിസ്റ്ററാക്കിക്കുന്നതിനു പകരം താൻ പേർ പറയുന്ന വല്ല ആളെയും ആ ഓഹരി തിരിനാൽ കയ്യേൽക്കുന്നവനായി രജിസ്റ്ററാക്കിക്കുകയും ആവാം.

(15) മേൽപ്രകാരം അവകാശമുള്ളതായി തീരുന്ന ആൾ താൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന ആൾക്ക ആ ഓഹരി കൈമാററം ചെയ്യുന്നതായി ഒരു പത്രം എഴുതിക്കൊടുത്തു അതിനാൽ താൻ മറെറാരാളെ നിശ്ചയിച്ച വിവരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം.

(16) കൈമാററപത്രം ആയതു കയ്യേൽക്കുന്നാളുടെ അവകാശം തെളിയിക്കേണ്ടതിലേക്ക വിചാരിപ്പുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നതായ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി സംഘത്തിലേക്ക കൊടുക്കേണ്ടതും അപ്പോൾ ആ കൈമാററം കയ്യേൽക്കുന്നവനെ ഒരു അംഗമായി സംഘത്തിൽ നിന്നു രജിസ്റ്ററിൽ ചേർക്കേണ്ടതും ആകുന്നു,

ഓഹരികൾ പൊയ്പോകുന്നതിനെ പററി.

(17) വല്ല തുകയും അടപ്പാനായി നിശ്ചയിച്ച ദിവസം വല്ല അംഗവും ആയതു അടക്കാതെ ഇരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിന്റെ ശേഷം ആ ആവശ്യപ്പെട്ട തുക അടക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന കാലത്തു എപ്പോൾ എങ്കിലും വിചാരിപ്പുകാർ ആ തുക ആയതു അടക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന ഹേതുവാൽ ഉണ്ടായ പലിശയും ചെലവുകളും സഹിതം അടപ്പാനായി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു അറിയിപ്പ ആ അംഗത്തിനു അയക്കുകയും ആവാം.

(18) ആ അറിയിപ്പിൽ മറെറാരു ദിവസം നിശ്ചയിക്കേണ്ടതും ആ ആവശ്യപ്പെട്ട തുകയും അതു അടക്കാത്ത ഹേതുവാൽ ഉണ്ടായ എല്ലാ പലിശയും ചിലവുകളും ആ ദിവസമൊ അതിനു മുമ്പായൊ അടക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. അതു അടക്കേണ്ടുന്ന സ്ഥലംകൂടി അതിൽ കാണിക്കേണ്ടതും, ആ സ്ഥലം ആ സംഘത്തിലെ രജിസ്റ്ററാക്കിയ കച്ചേരിയൊ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങിനെയുള്ള തുക പതിവായി അടച്ചുവരുവാനായി ആ സംഘം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വല്ല സ്ഥലമൊ, ആയിരിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. നിശ്ചയിച്ച അവധിക്കൊ അതിനു മുമ്പയൊ ആ നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലത്തിൽ ആയതു അടക്കാതെയിരിക്കുന്നപക്ഷം ഏതു ഓഹരികൾ വകക്കായി ആയതു അടപ്പാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവൊ ആ ഓഹരികൾ പൊയ്പോകുമെന്നുകൂടി ആ അറിയിപ്പിൽ പ്രസ്താവിക്കേണം.

(19) ആ വക വല്ല അറിയിപ്പിലും ആവശ്യപ്പെട്ടതൊക്കയും അനുസരിച്ചു നടക്കാതെ ഇരിക്കുന്നപക്ഷം ആ അറിയിപ്പു ഏതു ഓഹരിയെ പ്പററി കൊടുത്തിരിക്കുന്നുവൊ ആ വല്ല ഓഹരിയും അതിന്റെ ശേഷം എപ്പോൾ എങ്കിലും ആ തുകകളും ആ വകക്കുള്ള പലിശയും ചിലവുകളും കൊടുക്കും അടക്കും മുമ്പെയും പിഴയായെടുക്കേണമെന്നു വിചാരിപ്പുകാരുടെ ഒരു തീർപ്പിനാൽ പിഴയായി എടുത്തതായി കല്പിക്കയും ആവാം.

(20) മേൽപ്രകാരം പിഴയായി എടുത്ത വല്ല ഓഹരിയും സംഘത്തിലെ സ്വത്തായി വിചാരിക്കപ്പെടുന്നതും സംഘം അംഗങ്ങളുടെ ഒരു സാമാന്യയോഗത്തിങ്കൽ വെച്ചു യുക്തമെന്നു നിശ്ചയിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ആയതിനെ വിക്രയം ചെയ്യാവുന്നതും ആകുന്നു

(21) എന്നാലും അപ്രകാരം ഓഹരികൾ പൊയ്പോയ യാതൊരു അംഗവും ആയതു പിഴയായി എടുത്തുപോയ സമയത്തിൽ അതിന്മേൽ അടപ്പാനായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതായ എല്ലാ തുകകളും ആ സംഘത്തിലേക്ക അടക്കേണ്ടിവരികയും ചെയ്യും

(22) ഒരു ഓഹരിവകക്ക തുക അടക്കേണ്ടതിനു ആവശ്യപ്പെടുകയും ആയതിനെപ്പററി അറിയിപ്പുകൊടുക്കയും ചെയ്തു എന്നും ആ തുക അടപ്പാൻ വീഴ്ചചെയ്തു എന്നും വിചാരിപ്പുകാരുടെ അതിന്നായുള്ള ഒരു തീർപ്പിനാൽ ആ ഓഹരി പിഴക്കായി എടുത്തു എന്നും ഒരു മജിസ്റ്റ്രേട്ടുമുമ്പാകെ രേഖാമൂലമായി ബോധിപ്പിച്ചുള്ള സത്യവാചകം ആ ഓഹരിക്ക അവകാശികളായ എല്ലാ ആളുകളുടെയും നേരെ ആ സത്യവാചകത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ച എല്ലാ സംഗതികളുടെയും മതിയായ തെളിവായി സ്വീകരിക്കയു ചെയ്യും. ആ സത്യവാചകവും ആ ഓഹരിയുടെ വിലക്ക സംഘത്തിൽനിന്നു കൊടുത്ത രസീതും ആ ഓഹരിക്ക വല്ല അവകാശത്തെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കയും ചെയ്യും. ഉടമസ്ഥൻ എന്നുള്ളതിലേക്ക ഒരു സാക്ഷ്യപത്രം ആയതു വിലക്കു കൊണ്ടാൾക്ക കൊടുക്കുകയും വേണം. എന്നാൽ അപ്പോൾ ആയാളെ വില കൊടുക്കുന്നതിനുമുമ്പെ അതിൽ അടയേണ്ടതായിരുന്ന എല്ലാ തുകകളിൽ നിന്നും ബാദ്ധ്യതയൊഴിഞ്ഞു ആ ഓഹരിയുടെ ഉടമസ്ഥനായി വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ വിലയുടെ കാര്യം എന്തുചെയ്തു എന്നു ആയാൾ നോക്കേണ്ടതായി ഇരിക്കുകയും ഇല്ല. ആ ഓഹരിക്ക ആയാൾക്കുള്ള അവകാശം ആയതു വിററതിൽ നടത്തിയ വല്ല ക്രമക്കേടുകൊണ്ടും ദോഷം വന്നുപോകയും ഇല്ല.

ഓഹരികളെ (സ്റ്റാക്ക്) എന്ന പലിശക്കിട്ട കടംമുതലാക്കുന്നതിനെപ്പററി.

(23) സാമാന്യ യോഗത്തിൽ വെച്ച സംഘത്തിൽ നിന്നു മുമ്പായി കൊടുത്ത സമ്മതത്തോടു കൂടി വിചാരിപ്പുകാർ മുതൽ അടഞ്ഞ വല്ല ഓഹരിയും സ്റ്റാക്ക് എന്ന പലിശ കൊടുപ്പാനുള്ള കടം മുതൽ ആക്കുകയും ചെയ്യാം.

(24) വല്ല ഓഹരികളും പലിശക്കിട്ട കടംമുതലാക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ കടംമുതലിന്റെ അതാതു ഉടമസ്ഥന്മാർ തങ്ങൾ തങ്ങൾക്കു അതിൽ ഉള്ള അവകാശങ്ങളെയൊ ആ അവകാശങ്ങളിൽ വല്ലഭാഗമൊ ആ സംഘത്തിലെ മുതലിലെ വല്ല ഓഹരികളും കൈമാററം ചെയ്യാവുന്നവിധത്തിലും ആ ചട്ടങ്ങൾക്കു അനുസരിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥകളാൽ പാടുള്ളേടത്തോളം അതിന്നു യോജിച്ചും അതിൽപിന്നെ കൈമാററം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ആവാം.

(25) കടംമുതലിന്റെ അതാതുള്ള ഉടമസ്ഥന്മാർ ആ കടംമുതലിൽ അതാതു ആൾക്കുള്ള അവകാശസംഖ്യയുടെ അവസ്ഥപോലെ ആ സംഘത്തിലെ ലാഭ പങ്കിലും ലാഭങ്ങളിലും പങ്കു പററുവാൻ അർഹന്മാരുള്ളവരായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ അവകാശങ്ങൾ അതിന്റെ സംഖ്യയുടെ വിതപ്രകാരം അതാതു ഉടമസ്ഥന്മാർക്കു സംഘത്തിന്റെ യോഗം കൂടുന്നതിൽ അഭിപ്രായം കൊടുപ്പാനും മററ കാൎയ്യങ്ങൾക്കും സംഘത്തിലെ മുതലിൽ അത്ര സംഖ്യക്കുള്ള ഓഹരികളാൽ കിട്ടുമായിരുന്ന അവകാശങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും കിട്ടുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ സംഘത്തിലെ ലാഭ പങ്കിലും ലാഭങ്ങളിലും പങ്കുപററുന്നതിന്നല്ലാതെ ആ ഒന്നായി സ്വരൂപിച്ച കടം മുതലിൽ വല്ല ഭാഗവും ഓഹരികളായിട്ടു ഇരിക്കുന്നപക്ഷം ആ വക അവകാശങ്ങളെയൊ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെയൊ കൊടുക്കുവാൻ പോരാത്ത ആ മുതലിലെ വല്ല ഭാഗത്താലും ആ അവകാശങ്ങളിലൊ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളിലൊ യാതൊന്നും കിട്ടുകയും ഇല്ല.

മുതലിൽ ജാസ്തികൂട്ടുക.

(26) സാമാന്യ യോഗത്തിങ്കൽവെച്ച സംഘത്തിൽ നിന്നു ഒരു വിശേഷവിധിയായ തീർപ്പിനാൽ മുമ്പായി കൊടുക്കുന്ന സമ്മതത്തോടുകൂടി വിചാരിപ്പുകാർ പുതുതായ ഓഹരികൾ കൂട്ടി സംഘത്തിലെ മുതൽ ജാസ്തിയാക്കുകയും ചെയ്യാം. ആ ജാസ്തിയുടെ തുകയും സംഘം സാമാന്യയോഗത്തിൽവെച്ചു കല്പിക്കുന്നതൊ അങ്ങിനെ യാതൊരു കല്പനയും കൊടുക്കുന്നില്ലാത്തപക്ഷം വിചാരിപ്പുകാർക്കു യുക്തമായി തോന്നുന്നതൊ ആയ സംഖ്യക്കുള്ളതായിരിക്കേണ്ടതും അപ്രകാരം കല്പിക്കുന്നതൊ യുക്തമാകുന്നതൊ ആയ സംഖ്യയുള്ള ഓഹരികളായി വിഭാഗിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

(27) മുതലിൽ ജാസ്തികൂട്ടുവാൻ സമ്മതംകൊടുക്കുന്ന യോഗസഭയിൽനിന്നു വിപരീതമായി കൊടുക്കുന്ന വല്ല കല്പനെക്കും അനുസരിച്ച ആ പുതിയ ഓഹരികൾ അംഗങ്ങൾക്കു തൽക്കാലം ഉള്ള ഓഹരികളുടെ വിതപ്രകാരം അതാതു അംഗങ്ങൾക്കു വേണമൊ എന്നു ചോദിക്കുകയു വേണം. ആ ചോദിക്കുന്നതു അതാതു അംഗത്തിന്നു അവകാശമുള്ള ഓഹരികളുടെ എണ്ണം കാണിച്ചുള്ള അറിയിപ്പുമൂലം ആയിരിക്കേണ്ടതും അതിന് ഒരു അവധി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കേണ്ടതും ആ അവധിക്കുള്ളിൽ കയ്യേല്ക്കാത്തപക്ഷം ആ ചോദിച്ചതിനെ കയ്യേല്ക്കാതെ തള്ളിയതായി വിചാരിക്കപ്പെടുന്നതും ആകുന്നു. ആ അവധി കഴിഞ്ഞതിൽപിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങിനെ വാങ്ങിക്കൊൾവാനായി പറഞ്ഞ ഓഹരികൾ തനിക്കു വാങ്ങുവാൻ മനസ്സില്ലെന്നു മറുപടി കിട്ടിയതിൽപിന്നെ വിചാരിപ്പുകാർ ആ ഓഹരികളെ സംഘത്തിലേക്കു അധികം ഗുണമായിട്ടുള്ളതെന്നു തങ്ങൾക്കു തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ വിക്രയം ചെയ്കയും ആവാം.

(28) പുതിയ ഓഹരികൾ കൂട്ടി ജാസ്തിയാക്കുന്ന വല്ല മുതലും ആദ്യത്തെ മുതലിൽ ഒരു ഭാഗമായി വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ആയതു ആദ്യത്തെ മുതലിൽ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു എങ്കിൽ ഗഡുക്കൾ അടപ്പാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനെയും ആയതു അടക്കാത്തപക്ഷം ഓഹരികൾ പിഴയായി അടക്കുകയൊ മറെറാ ചെയ്യുന്ന കാൎയ്യത്തിൽ എല്ലാ നിബന്ധനകൾക്കു അനുസരിച്ചിരിക്കുമൊ ആ നിബന്ധനകൾക്കുതന്നെ അനുസരിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

സാമാന്യ യോഗങ്ങൾ.

(29) ഒന്നാമത്തെ സാമാന്യയോഗം, സംഘം രെജിസ്തരാക്കിയ ശേഷം ആറുമാസത്തിൽ അധികമാകാതെ വിചാരിപ്പുകാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന സമയത്തും സ്ഥലത്തും കൂടേണ്ടതാകുന്നു.

(30) പിന്നെയുള്ള സാമാന്യയോഗങ്ങൾ സംഘം സാമാന്യയോഗത്തിങ്കൽവെച്ചു നിശ്ചയിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും സമയത്തും കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കൂടേണ്ടതും; മററ സമയമൊ സ്ഥലമൊ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലാതിരുന്നാൽ വിചാരിപ്പുകാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു എല്ലാകൊല്ലവും ഫെബ്രുവരിമാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ഒരു സാമാന്യയോഗം കൂടേണ്ടതും ആകുന്നു.

(31) മേൽ പറഞ്ഞ സാമാന്യയോഗങ്ങൾ കൂടുന്നതിന്നൊക്കെയും സാധാരണയോഗങ്ങൾ എന്നും മറെറല്ലാ സാമാന്യയോഗങ്ങൾക്കും അസാധാരണയോഗങ്ങൾ എന്നും പേർ പറകയും ചെയ്യും.

(32) വിചാരിപ്പുകാർ തങ്ങൾക്കു യുക്തമായി തോന്നുമ്പോൾ ഒക്കെയും ഒരു അസാധാരണ സാമാന്യയോഗം കൂട്ടാവുന്നതുകൂടാതെ, സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളിൽ താഴെയിൽ ഒരു വാശിയിൽ കുറയാതെ ഉള്ള അംഗങ്ങളാൽ എഴുത്തുമൂലം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഒരു അസാധാരണ സാമാന്യയോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടുകയും വേണം.

(33) അംഗങ്ങളിൽ വല്ലതും ആവശ്യപ്പെടുന്നതായ എഴുത്തിൽ എന്തിനായി യോഗംകൂടുവാൻ വിചാരിക്കുന്നുവൊ ആ അഭിപ്രായം കാണിക്കുകയും ആ എഴുത്തു ആ സംഘത്തിലെ രെജിസ്റ്ററാക്കിയ കച്ചേരിയിൽ ഏല്പിക്കുകയും വേണം.

(34) ആ എഴുത്തു കിട്ടുമ്പോൾ വിചാരിപ്പുകാർ ഉടനെ ഒരു അസാധാരണയായ സാമാന്യയോഗത്തെ വിളിച്ചുകൂട്ടുവാൻ പുറപ്പെടുകയും വേണം. ആ എഴുത്തിലെ തീയതിമുതൽ 21-ദിവസങ്ങളിൽ അകം ആ യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടുവാനായി അവർ പുറപ്പെടാതെ ഇരുന്നാൽ ആയതു കൂട്ടുവാനായി ആവശ്യപ്പെട്ട അംഗങ്ങളും മറ്റു വല്ല അംഗങ്ങളും ആവശ്യപ്പെട്ട എണ്ണത്തോളം പേർകൂടി തന്നെ ഒരു അസാധാരണയായ സാമാന്യയോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടുകയും ആവാം

സാമാന്യയോഗത്തിങ്കൽ നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തികൾ.

(35) യോഗം കൂടുവാനുള്ള സ്ഥലവും ദിവസവും മണിക്കൂറും കാണിച്ചും വിശേഷ കാര്യവശാൽ ആണെങ്കിൽ ആ കാര്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഇന്നതെന്നു കാണിച്ചും ഇതിന്നു വഴിയെ പറയുന്ന വിധത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ സംഘ സാമാന്യയോഗത്തിങ്കൽ വെച്ചു വല്ലവിധവും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിധത്തിലും ചുരുങ്ങിയതു ഏഴുദിവസം മുമ്പെ അംഗങ്ങൾക്കു അറിയിപ്പു കൊടുക്കുകയും വേണം. എന്നാൽ വല്ല സാമാന്യയോഗത്തിങ്കലും വെച്ചു നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ വല്ല അംഗത്തിന്നും ആ അറിയിപ്പു കിട്ടീട്ടില്ലെന്നുള്ള ഹേതുവാൽ അസാധുവായി പോകയും ഇല്ല

(36) ഒരു അസാധാരണയായ യോഗത്തിങ്കൽവെച്ചു നടത്തുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും വിശേഷകാര്യമായി വിചാരിക്കപ്പെടുന്നതുകൂടാതെ ഒരു ലാഭപങ്കു കൊടുപ്പാൻ സമ്മതിക്കുന്നതും കണക്കുകളും ബാക്കി കണക്കുപത്രവും വിചാരിപ്പുകാരുടെ പതിവായ റിപ്പോർട്ടും ആലോചിക്കുന്നതും ഒഴികെ ഒരു സാധാരണയോഗത്തിങ്കൽ വെച്ചു നടത്തുന്നതൊക്കെയും വിശേഷകാര്യമായി വിചാരിക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു

(37) യോഗക്കാർ കാര്യം നടത്തുവാനായി പുറപ്പെടുമ്പോൾ ആയതു നടത്തുവാൻ ഹാജരുണ്ടായിരിക്കേണമെന്നു ആവശ്യപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഹാജരില്ലാത്തപക്ഷം ലാഭപങ്കു സമ്മതിക്കുന്നതു ഒഴികെ യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും യാതൊരു സാമാന്യയോഗത്തിങ്കൽവെച്ചും നടത്തിക്കൂടുന്നതല്ല കാര്യം നടത്തുവാൻ വേണ്ടുന്ന എണ്ണം ഉണ്ടോ എന്നു നിശ്ചയം വരുത്തുന്നതു താഴെ പറയും പ്രകാരം ആകുന്നു എങ്ങിനെ എന്നാൽ ആ യോഗം കൂടുന്ന സമയത്തു ആ സംഘത്തിൽ ഓഹരികൾ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പത്തിൽ അധികം ഇല്ലെങ്കിൽ കാര്യം നടത്തേണ്ടതിന്നു അഞ്ചുപേർ ഹാജരുണ്ടായിരിക്കേണം, പത്തിൽ അധികം ആളുകൾ ഉള്ളപക്ഷം അമ്പതുവരെ അധികമുള്ള ഓരോ അഞ്ചു അംഗങ്ങൾക്കു ഓരോ ആൾ കണ്ടും, അമ്പതിന്റെ ശേഷം അധികമുള്ള ഓരോ പത്തു അംഗങ്ങൾക്കു ഓരോ ആൾ കണ്ടും അധികം ആൾ ഹാജരുണ്ടായിരിക്കേണം. എന്നാൽ കാര്യം നടത്തുവാൻ ഹാജരുണ്ടാവേണ്ടുന്ന ആളുകൾ യാതൊരു സംഗതിയിലും 20 പേരിൽ അധികമായിരിക്കേണ്ടതല്ല

(38) യോഗം കൂടുവാനായി നിശ്ചയിച്ച സമയംമുതൽ ഒരു മണിക്കൂറിന്നുള്ളിൽ കാര്യം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന എണ്ണം ഹാജരാകാതെ ഇരുന്നാൽ അംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന്മേൽ യോഗം കൂട്ടിയതാണെങ്കിൽ ആ യോഗം പിരിയുകയും വേണം. മറ്റുവല്ല സംഗതിയിലും കൂടിയിരുന്നതാണെങ്കിൽ പിന്നെത്തെ ആഴ്ചവട്ടത്തിൽ ആ ആഴ്ചദിവസം ആ സമയത്തും സ്ഥലത്തും കൂടുവാനായി ആയതു നിറുത്തിവെച്ചതായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങിനെ നിറുത്തിവെച്ച യോഗം കൂടുമ്പോൾ കാര്യം നടത്തുവാൻ വേണ്ടുന്ന എണ്ണം പേർ ഹാജരില്ലാതെപോയാൽ ആയതു പിന്നെ ഇന്നപ്പോൾ കൂടേണമെന്നു തിട്ടം ചെയ്യാതെ നിറുത്തിവെക്കുകയും വേണം

(39) വിചാരിപ്പുകാരുടെ സഭയിൽ സഭാമുഖ്യനായി വല്ലവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സംഘത്തിന്റെ എല്ലാ സാമാന്യയോഗങ്ങളിലും യോഗമുഖ്യനായിരിക്കുകയും വേണം.

(40) അങ്ങിനെയുള്ള സഭാമുഖ്യൻ ഇല്ലാതിരിക്കുകയൊ യോഗംകൂടുവാൻ നിശ്ചയിച്ച സമയത്തിന്നു ശേഷം 15 വിനാഴികക്കുള്ളിൽ അദ്ദേഹം ഹാജരാകാതിരിക്കുകയൊ ചെയ്താൽ ഹാജരുള്ള അംഗങ്ങൾ അവരിൽ ഒരാളെ യോഗമുഖ്യനായി തെരിഞ്ഞു നിശ്ചയിക്കുകയും വേണം.

(41) യോഗക്കാരുടെ സമ്മതത്തോടുകൂടി യോഗമുഖ്യൻ വല്ലയോഗവും ഒരു സമയത്തിൽനിന്നു മറ്റൊരു സമയത്തെക്കും ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നു മറ്റൊരു സ്ഥലത്തു കൂടുവാനായിട്ടും നിറുത്തിവെക്കാം. ഏതുയോഗം കൂടിയിരിക്കുന്നതിൽനിന്നു നിറുത്തിവെച്ചുവൊ ആ യോഗത്തിൽ ചെയ്യാതെ ബാക്കിയായ കാര്യങ്ങൾ അല്ലാതെ മറ്റു യാതൊന്നും നിറുത്തിവെച്ചു പിന്നെ കൂടുന്ന യോഗത്തിങ്കൽ നടത്തേണ്ടതല്ല

(42) വല്ല സാമാന്യയോഗത്തിങ്കലും ഓരോരൊ ഭാഗം അഭിപ്രായം കൊടുത്തവരുടെ വിവരം വേണമെന്നു ചുരുങ്ങിയതു അഞ്ചു അംഗങ്ങളെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടാത്തപക്ഷം ഒരു തീർപ്പു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു യോഗമുഖ്യൻ പറയുന്നതും സംഘത്തിലെ കാര്യാദികൾ നടത്തിക്കുന്നതിന്റെ വിവരം പുസ്തകത്തിൽ ആ വിവരം ചേർക്കുന്നതും ആ അവസ്ഥയുടെ ശരിയായ ലക്ഷ്യമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ തീർപ്പിന്നു അനുകൂലിച്ചോ പ്രതികൂലിച്ചോ എഴുതിക്കൊടുത്ത അഭിപ്രായങ്ങളുടെ എണ്ണമാകട്ടെ ഓരോ ഭാഗത്തേക്കു ഇത്ര ഇത്ര അഭിപ്രായമായിരുന്നു എന്നാകട്ടെ തെളിവു വേണമെന്നില്ല

(43) ഓരോ ഭാഗം അഭിപ്രായങ്ങൾ കൊടുത്തതിന്റെ ഒരു വിവരം വേണമെന്നു അഞ്ചോ അധികമൊ അംഗങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം ആയതു യോഗമുഖ്യൻ കല്പിക്കുന്നവിധത്തിൽ എടുക്കേണ്ടതും അങ്ങിനെ അഭിപ്രായം കൊടുത്തതിന്റെ ശേഷം ആ സംഘത്തിലെ സാമാന്യയോഗത്തിങ്കൽവച്ചു ചെയ്തു തീൎപ്പായി വിചാരിക്കപ്പെടേണ്ടതും ആകുന്നു. ഓരോ ഭാഗത്തേക്കും കൊടുത്ത അഭിപ്രായത്തിന്റെ എണ്ണം ഒരുപോലെയായി വരുന്നപക്ഷം യോഗമുഖ്യനു രണ്ടാമതും ഒരു അഭിപ്രായം കൊടുപ്പാൻ അൎഹതയുണ്ടായിരിക്കുകയും ആയതു് ഏതു ഭാഗത്തെക്കൊ ആ ഭാഗം പ്രബലപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

അംഗങ്ങൾ് അഭിപ്രായം കൊടുക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി.

(44) പത്തു ഓഹരികൾവരെ ഉള്ള ഓരോ അംഗം കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായം ഒരു എണ്ണമായിരിക്കും. ഒരാളുടെ ആദ്യത്തെ പത്തു ഓഹരികളിൽ കവിഞ്ഞുള്ള ഓരൊ അയ്യഞ്ചു ഓഹരികൾക്കു ആവകക്കു ഓരൊ അഭിപ്രായപ്രകാരം അധികവും, ആദ്യത്തെ ആ ഓഹരികൾക്കു അധികമുള്ള എല്ലാ പത്തുപത്തു ഓഹരികൾക്കും ഓരൊ അഭിപ്രായപ്രകാരം അധികവും ആയി അഭിപ്രായ എണ്ണം കണക്കാക്കേണ്ടതാകുന്നു.

(45) വല്ല അംഗം ചിത്തഭ്രമക്കാരനൊ ബുദ്ധിഹീനനൊ ആണെങ്കിൽ അവൻ തന്റെ ദേഹരക്ഷ വിചാരിപ്പുകാരൻ മുഖാന്തരമൊ മററു നിബന്ധനപ്രകാരം തന്നെ ഭരിക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരമൊ അഭിപ്രായം കൊടുക്കാം, വല്ല അംഗവും പ്രായപൂൎത്തിയാകാത്തവനായിരുന്നു എങ്കിൽ അവൻ തന്റെ രക്ഷകൻ മുഖാന്തരമൊ ഒന്നിൽ അധികം രക്ഷകന്മാരുള്ളപക്ഷം ആ രക്ഷകന്മാരിൽ ഒരുവൻ മുഖാന്തരമൊ അഭിപ്രായം കൊടുക്കാം.

(46) രണ്ടൊ അധികമൊ ആളുകൾ ഒരു ഓഹരിക്കൊ ഓഹരികൾക്കൊ കൂട്ടായി അവകാശമുള്ളവരായിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഓഹരികളുടെ ഉടമസ്ഥന്മാരിൽ ഒരുത്തനായി അംഗങ്ങളുടെ രജിസ്റ്ററിൽ ഒന്നാമതു പേർ ചേൎത്തിരിക്കുന്ന അംഗത്തിനു മാത്രം അതിന്റെ കാൎയ്യത്തിൽ അഭിപ്രായം കൊടുപ്പാൻ അൎഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാകുന്നു.

(47) തന്നാൽ കൊടുത്തു സമയം അടപ്പാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട തുകകൾ ഒക്കെയും അടച്ചല്ലാതെ യാതൊരു അംഗവും യാതൊരു സാമാന്യയോഗത്തിങ്കലും അഭിപ്രായം കൊടുപ്പാൻ അൎഹതയുള്ളവനായി വരികയില്ല. എന്നുമാത്രമല്ല തനിക്കു കൈമാററത്താൽ കിട്ടിയ വല്ല ഓഹരിയുടെയും കാൎയ്യത്തിൽ വല്ല അംഗവും താൻ അഭിപ്രായം കൊടുപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യോഗം കൂടുന്നതിനു മുമ്പെ ചുരുങ്ങിയപക്ഷം 3 മാസത്തേക്കു താൻ ഏതു ഓഹരിയുടെ കാൎയ്യത്തിൽ അഭിപ്രായം കൊടുപ്പാനായി അവകാശപ്പെടുന്നുവൊ ആ ഓഹരി തന്റെ കൈവശം ഇരുന്നിട്ടില്ലാത്തപക്ഷം ആ സംഘം രജിസ്റ്ററാക്കിയ സമയം മുതൽ മൂന്നുമാസം കഴിഞ്ഞതിൽ പിന്നെ കൂടുന്ന യാതൊരു യോഗത്തിലും ആ അംഗത്തിനു അഭിപ്രായം കൊടുപ്പാൻ അൎഹത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല

(48) അഭിപ്രായങ്ങൾ നേരെ തന്നെയൊ പ്രൊക്സി എന്നു അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാൎയ്യസ്ഥൻ മുഖാന്തരമൊ കൊടുക്കാം.

(49) ഒരു പ്രൊക്സി എന്ന കാൎയ്യസ്ഥനെ അധികാരം കൊടുത്തു നിശ്ചയിക്കുന്നതു രേഖാമൂലമായി വേണ്ടതും അതിൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന ആൾ ഒപ്പിടേണ്ടതും ആ നിശ്ചയിക്കുന്നതു ഏകാംഗമായി ചേൎന്ന ഒരു സമൂഹമാകുന്നു എങ്കിൽ അവരുടെ പൊതു മുദ്ര വെച്ചിരിക്കേണ്ടതും അതിൽ രണ്ടോ അധികമൊ സാക്ഷികൾ ഒപ്പിടേണ്ടതും ആകുന്നു. ആ സംഘത്തിലെ അംഗമല്ലാത്ത യാതൊരാളെയും അഭിപ്രായം കൊടുപ്പാനുള്ള പ്രൊക്സി എന്ന ഒരു മുഖ്ത്യാർനാമകാൎയ്യസ്ഥനായി നിശ്ചയിച്ചുകൂടുന്നതല്ല

(50) പ്രൊക്സി എന്ന അഭിപ്രായം കൊടുപ്പാനുള്ള കാൎയ്യസ്ഥനെ നിശ്ചയിക്കുന്ന പത്രം ആ പത്രത്തിൽ പേർ പറയുന്നയാൾ അഭിപ്രായം കൊടുപ്പാൻ വിചാരിക്കുന്നതു ഏതു യോഗത്തിങ്കലൊ ആ യോഗം കൂടുന്നതിനു എഴുപത്തിരണ്ടു മണിക്കൂറിൽ ചുരുങ്ങാതെ മുമ്പെ ആ സംഘത്തിലെ രജിസ്റ്ററാപ്പീസ കച്ചേരിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു വെക്കുകയും വേണം. അഭിപ്രായം കൊടുപ്പാനുള്ള ഒരു കാൎയ്യസ്ഥനെ നിശ്ചയിക്കുന്ന യാതൊരു പത്രവും ആയതു എഴുതിക്കൊടുത്ത തിയതി മുതൽ പന്ത്രണ്ടു മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിൽ പിന്നെ ബലമായി നില്ക്കുകയും ഇല്ല

(51) അഭിപ്രായം കൊടുപ്പാൻ ഒരു കാൎയ്യസ്ഥനെ നിശ്ചയിക്കുന്ന യാതൊരു പത്രവും താഴെ പറയുന്ന മാതിരിപ്രകാരം ആയിരിക്കേണം.—

ഇന്ന സംഘം (ക്ലിപ്തപ്പെടുത്ത)

ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ ഇന്ന സംഘത്തിലെ ഒരു അംഗമായും അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത്ര എണ്ണം കൊടുപ്പാൻ അൎഹതയുള്ളവനായും ഇരിക്കുന്ന ഇന്നേടത്തെ ഇന്നവനായ ഞാൻ ഇന്നമാസം ഇത്രാം തിയതി കൂടുന്ന ആ സംഘത്തിലെ സാധാരണയായ അല്ലെങ്കിൽ അസാധാരണയായ സാമാന്യ യോഗത്തിങ്കലും ആ യോഗം നിൎത്തിവെച്ചു കൂടുന്ന വല്ല യോഗത്തിങ്കലും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കൊല്ലത്തിൽ ആ സംഘം കൂടുന്ന യാതൊരു യോഗത്തിങ്കലും എനിക്കു വേണ്ടിയും എന്റെ പേൎക്കും അഭിപ്രായം കൊടുപ്പാനായി ഇന്നേടത്തെ ഇന്നാളെ ഞാൻ ഇതിനാൽ എന്റെ മുഖ്ത്യാർ ആയി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പടിക്കു ഇന്നമാസം ഇത്രാം നു- ഞാൻ ഇതിൽ ഒപ്പിടുന്നു. ഇന്നിന്നവരുടെ മുമ്പാകെ മേല്പറഞ്ഞ ഇന്നാൾ ഒപ്പിട്ടു.

വിചാരിപ്പുകാർ,

(52) വിചാരിപ്പുകാരുടെ എണ്ണവും ആദ്യത്തെ വിചാരിപ്പുകാരുടെ പേരുകളും സംഘം കൂടുന്നതിനുള്ള യാദാസ്തിൽ ഒപ്പിടുന്നവർ തീൎച്ചയാക്കേണം.

(53) വിചാരിപ്പുകാരെ നിശ്ചയിക്കുന്നവരെക്കും സംഘക്കുറിപ്പു യാദാസ്തിൽ കയ്യൊപ്പിട്ടവർ വിചാരിപ്പുകാർ എന്നു വിചാരിക്കപ്പെടും.

(54) വിചാരിപ്പുകാരുടെ മേലിലെ ശമ്പളവും ഒന്നാമത്തെ സാമാന്യയോഗത്തിന്നു മുമ്പു ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള പ്രതിഫലവും സംഘം സാമാന്യയോഗത്തിങ്കൽ വെച്ചു നിശ്ചയിക്കേണ്ടതാണ്.

വിചാരിപ്പുകാരുടെ അധികാരങ്ങൾ.

(55) സംഘത്തിലെ കാര്യാദികൾ വിചാരിപ്പുകാർ നടത്തേണ്ടതും, സംഘം ഉണ്ടാക്കുവാനും റജിസ്ത്രാക്കിപ്പാനും ഉണ്ടായ ചിലവു ഒക്കെയും അവർ കൊടുക്കുകയും മേൽപറഞ്ഞ ആക്ടിനാലൊ ഈ നിയമങ്ങളാലൊ സംഘം സാമാന്യയോഗത്തിങ്കൽ വെച്ചു നടത്തേണമെന്നു ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത അധികാരങ്ങൾ ഒക്കെയും നടത്തുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇങ്ങിനെയുള്ള ഈ നിയമങ്ങളിലെ വല്ല ചട്ടങ്ങൾക്കും മേൽപറഞ്ഞ ആക്ടിലെ നിബന്ധനകൾക്കും ഈ നിയമങ്ങൾക്കും നിബന്ധനകൾക്കും കോട്ടം കൂടാതെ സംഘം സാമാന്യയോഗത്തിങ്കൽ വെച്ചു നിശ്ചയിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചായിരിക്കേണം. എങ്കിലും സംഘം സാമാന്യയോഗത്തിങ്കൽ വെച്ചു ഉണ്ടാക്കുന്ന യാതൊരു ചട്ടവും അങ്ങിനെ ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കീട്ടില്ലാതിരുന്നാൽ സാധുവായിരിക്കുന്ന വിചാരിപ്പുകാരുടെ മുമ്പത്തെ വല്ല പ്രവൃത്തിയെയും ദുർബ്ബലപ്പെടുത്തുകയും ഇല്ല.

(56) വിചാരിപ്പുകാരിൽ വല്ലവരും ഒഴിഞ്ഞാലും ശേഷമുള്ള വിചാരിപ്പുകാർ കാര്യം നടത്തി വരാം.

വിചാരിപ്പുകാരുടെ അയോഗ്യതാ ഹേതുക്കൾ.

(57) താഴെ പറയുന്ന സംഗതികളിൽ വിചാരിപ്പുകാരന്റെ സ്ഥാനം ഒഴിയും—

സംഘത്തിന്റെ കീഴിൽ ആയാളൊ ആയാളുടെ കൂട്ടുകാരനൊ അല്ലെങ്കിൽ ആയാൾ ഒരു അംഗമായിരിക്കുന്ന കൂട്ടകച്ചവട യോഗമൊ ലാഭമുള്ള മറ്റു വല്ല സ്ഥാനമോ ഉദ്യോഗമോ കൈവശം വഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ,

ആയാൾ ദിവാളിയൊ ബുദ്ധിഭ്രമമുള്ളവനൊ ആയി വരുന്നു എങ്കിൽ,

മേല്പറഞ്ഞ ആക്ടിന്റെ ശിക്ഷാ നിബന്ധനകൾ വല്ലതും പ്രകാരം ആയാളെ ശിക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ,

സംഘവുമായുള്ള വല്ല കരാറിലും ആയാൾ ഉൾപ്പെടുകയൊ ആ കരാറിന്റെ ലാഭങ്ങളിൽ പങ്കു പറ്റുകയൊ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ.

എന്നാൽ മേൽ നിയമങ്ങൾ ഈ താഴെ പറയുന്ന വ്യവസ്ഥത്തിന്നു ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കും - എന്തെന്നാൽ യാതൊരു വിചാരിപ്പുകാരനും താൻ വിചാരിപ്പുകാരനായിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘത്തിന്റെയൊ ആ സംഘവുമായി താൻ കരാറുകൾ ചെയ്തിരിക്കുകയൊ ആ സംഘത്തിലേക്കായി വല്ല പ്രവൃത്തിയും ചെയ്തിരിക്കുകയൊ ചെയ്യുന്ന ആയാൾ ആ വല്ല സംഘത്തിലെയും ഒരു അംഗമായിരിക്കുന്ന ഹേതുവാൽ തന്റെ സ്ഥാനം പൊയ്പ്പോകുന്നതല്ല. എങ്കിലും ആ കരാറിന്റെയൊ പ്രവൃത്തിയുടെയൊ കാര്യത്തിൽ ആയാൾക്ക് അഭിപ്രായം കൊടുപ്പാൻ പാടില്ല. ആയാൾ ആ കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായം കൊടുക്കുന്നു എങ്കിൽ ആയതു കണക്കു വെക്കേണ്ടതുമല്ല.

വിചാരിപ്പുകാർ മാറി മാറി പ്പോക.

(58) സംഘം റജിസ്ത്രാക്കിയതിന്റെ ശേഷം ഒന്നാമത്തെ സാധാരണ യോഗത്തിങ്കൽ വിചാരിപ്പുകാർ എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്നു പിരികയും വേണം. പിന്നെ അതാതു കൊല്ലത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ സാധാരണ യോഗത്തിങ്കൽ അപ്പോഴത്തെ വിചാരിപ്പുകാരിൽ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം എണ്ണമൊ വിചാരിപ്പുകാരുടെ എണ്ണം മൂന്നിൽ കഴിയുന്ന ഒരു സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗത്തിന്നു അടുത്ത എണ്ണമൊ ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്നു പിരിയേണം.

(59) സംഘത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ സാധാരണ യോഗത്തിന്നു പിൻവരുന്ന ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും കൊല്ലങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗം വിടുവാനുള്ള മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം എണ്ണമൊ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്നടുത്ത എണ്ണമൊ വിചാരിപ്പുകാർ തമ്മിൽ വല്ല പ്രകാരത്തിൽ ഒരു യോജിക്കാത്ത പക്ഷം ചീട്ടിട്ടു (നറുക്കിട്ടു) നിശ്ചയിക്കണം. പിന്നെ എല്ലാ കൊല്ലത്തിലും ഉദ്യോഗത്തിൽ കാലപ്പഴക്കം അധികം ചെന്ന മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗമൊ അതിന്നടുത്ത എണ്ണമൊ പിരിഞ്ഞുപോകണം.

(60) പിരിയുന്ന ഒരു വിചാരിപ്പുകാരൻ വീണ്ടും നിശ്ചയിക്കപ്പെടുവാൻ യോഗ്യനായിരിക്കും.

(61) മേൽപറഞ്ഞ പ്രകാരം വല്ല വിചാരിപ്പുകാരും പിരിയുന്ന സാമാന്യയോഗത്തിങ്കൽ സംഘം ആ ഒഴിവായ സ്ഥാനങ്ങൾക്കു അത്ര ആളെ പകരം തെരഞ്ഞു നിശ്ചയിക്കേണം.

(62) വിചാരിപ്പുകാരെ തെരഞ്ഞു നിശ്ചയിക്കേണ്ടതായ വല്ല യോഗത്തിങ്കലും ഒഴിയുന്ന വിചാരിപ്പുകാരുടെ സ്ഥാനങ്ങൾക്കു പകരം ആളുകളെ വെക്കാതെ ഇരിക്കുന്നപക്ഷം ആ സ്ഥലത്തു ആ സമയത്തിൽ തന്നെ പിന്നത്തെ ആഴ്ചയിൽ ആ ദിവസം യോഗം രണ്ടാമതും കൂടുവാനായി അതുവരെ നിർത്തിവെക്കുകയും വേണം. അങ്ങിനെ നിർത്തിവെച്ചുകൂടുന്ന യോഗത്തിങ്കലും പിരിയുന്ന വിചാരിപ്പുകാരുടെ പകരത്തിന്നു ആളുവെക്കാതെ

ഇരുന്നാൽ ആ പിരിയുന്ന വിചാരിപ്പുകാരൊ അവരിൽ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തെക്ക വെറെ ആറം വരാത്തുള്ളവരൊ പിറ്റത്തെ കൊല്ലത്തെ സാധാരണയോഗം കൂടുന്നവരക്കം, പിന്നെ അങ്ങിനെതന്നെ അവൎക്ക പകരം ആളെ നിശ്ചയിക്കുന്നതുവരക്ക , അവരവരുടെ സ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കയും ചെയ്യും.

(63) സംഘം സാമാന്യയോഗത്തിങ്കൽ വിചാരിപ്പുകാരുടെ എണ്ണം അതാതു സമയം എറാക്കയോ കുറക്കയൊ ചെയ്യുന്നതു കൂടാതെ അങ്ങിനെ എറാക്കയൊ കുറക്കകയൊ ചെയ്യുന്ന എണ്ണം ഉദ്യോഗംവിട്ട എങ്ങിനെ എതെതുസമയം മാറി മാറി പോകെണമെന്നുകൂടി നിശ്ചയിക്കയും ചെയ്യാം.

(64) വിചാരിപ്പുകാരുടെ സംഖ്യയിൽ ആകസ്മികമായി ഉണ്ടാകുന്ന വല്ല ഒഴിവിന്നും വിചാരിപ്പുകാർ പകരം ആളെവെക്കാം. എന്നാൽ ആ പകരം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ആറം ആ ഒഴിവുണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞവിചാരിപ്പുകാരൻ പിന്നെ എത്രകാലംവരെ ഉദ്യോഗത്തിൽ നില്ക്കുമായിരുന്നുവൊ അത്രകാലംവരക്കം മാത്രമെ ആ സ്ഥാനത്തിൽ നില്ക്കയുള്ളു.

(65) സംഘം സാമാന്യയോഗത്തിങ്കൽ ഒരു വിശേഷവിധിയാൽ തീൎപ്പിനാൽ ഒരു വിചാരിപ്പുകാരനെയും ആയാളുടെ ഉദ്യോഗകാലം കഴിയുന്നതിന മുമ്പേ പിരിക്കയും സാധാരണമായ ഒരു തീൎപ്പിനാൽ അയാൾക്കു പകരം വേറൊരാളെ നിശ്ചയിക്കയും ചെയ്യാം. മേൽപ്രകാരം നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്ന ആറം അങ്ങിനെ ആറം തന്നെ പിരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ പിന്നെ എത്രകാലംവരെ ഉദ്യോഗത്തിൽ നില്ക്കുമായിരുന്നുവൊ അത്രകാലം വരക്ക മാത്രമെ ഉദ്യോഗത്തിൽ ഇരിക്കയുള്ളു

വിചാരിപ്പുകാർ നടത്തുന്നതിനെ പ്പററി.

(66) കാൎയ്യം നടത്തുവാനായി വിചാരിപ്പുകാർ ഒരുമിച്ചു യോഗം കൂടുകയും അവൎക്ക യുക്തമെന്ന തോന്നും പ്രകാരം അവരുടെ യോഗങ്ങറം നീട്ടിവെക്കുകയും മറപ്രകാരത്തിൽ ക്രമപ്പെടുത്തുകയും, കാൎയ്യാദികറം നടത്തുവാൻ എത്രപേർ ഹാജരുണ്ടായിരിക്കുന്നതു ആവശ്യമെന്നു നിശ്ചയിക്കയും ചെയ്യാം. വല്ല യോഗത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന വാദങ്ങറം അധികംപേരുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം തീൎപ്പാക്കുകയും വേണം. ഇരുഭാഗവും ഒപ്പമുള്ളവകളായി അഭിപ്രായം ഭേദിക്കുമ്പോറം യോഗമുഖ്യൻ എതുഭാഗം ചേരുന്നുവൊ ആ ഭാഗം പ്രബലപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഒരു വിചാരിപ്പുകാരൻ ഏതുസമയത്തും വിചാരിപ്പുകാരുടെ ഒരു യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടുകയും ചെയ്യാം.

(67) വിചാരിപ്പുകാർ തങ്ങളുടെ യോഗങ്ങറക്ക ഒരു യോഗമുഖ്യനെ തെരിഞ്ഞു നിശ്ചയിക്കയും ആയാറം ആ സ്ഥാനത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ടുന്ന കാലം ഇത്ര എന്നു നിശ്ചയിക്കയും ചെയ്യാം. അങ്ങിനെ ഒരു യോഗമുഖ്യനെ തെരിഞ്ഞു നിശ്ചയിക്കാതിരിക്കയാകട്ടെ വല്ലയോഗവും കൂടുമ്പോറം അതു കൂടുവാൻ നിശ്ചയിച്ച സമയം ആ യോഗമുഖ്യൻ വരാതിരിക്കയാകട്ടെ ചെയ്യാൽ ഹാജരുള്ള വിചാരിപ്പുകാർ തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നു ഒരാളെ യോഗമുഖ്യനായി തെരിഞ്ഞു നിശ്ചയിക്കയും വേണം

(68) വിചാരിപ്പുകാർ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലെ അവൎക്ക യുക്തമെന്ന തോന്നുന്ന അംഗമൊ അംഗങ്ങളൊ ചേൎന്നുള്ള ഉപസഭക്കാൎക്ക അവരുടെ അധികാരങ്ങളിൽ വല്ലതും എല്പിച്ചുകൊടുക്കയും മേൽപ്രകാരം ചേൎന്ന വല്ല സഭയും തങ്ങറക്ക അപ്രകാരം എല്പിക്കപ്പെട്ട അധികാരങ്ങറം നടത്തുന്നതിൽ വിചാരിപ്പുകാർ നിയമിക്കുന്ന വല്ല ചട്ടങ്ങറക്കും അനുസരിച്ചു നടക്കുകയു വേണം,

(69) ഒരു ഉപസഭ തങ്ങറം കൂടുന്ന സഭകറക്ക നാഥനായി ഒരാളെ തെരിഞ്ഞു നിശ്ചയിക്കാം. അങ്ങിനെ ഒരു സഭാനാഥനെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലാതിരിക്കയാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സഭ കൂടുവാൻ നിശ്ചയിച്ചസമയം ആ സഭാനാഥൻ ഹാജരാകാതിരിക്കയാകട്ടെ ചെയ്താൽ ഹാജരുള്ള അംഗങ്ങറം അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നു ഒരാളെ ആ ഉപസഭയിൽ നാഥനാക്കി വെക്കയും വേണം

(70) ഒരു ഉപസഭ തങ്ങറക്ക യുക്തമായിരിക്കുന്നപ്രകാരം കൂടുകയും പിന്നൊരു സമയത്തേക്ക നീട്ടിവെക്കുകയും ചെയ്യാം വല്ല ഉപസഭയുടെ യോഗത്തിങ്കലും ഉണ്ടാകുന്ന വാദങ്ങറം ഹാജരുള്ള അംഗങ്ങളിൽ അധികംപേരുടേയും അഭിപ്രായപ്രകാരം തീൎപ്പാക്കേണം അഭിപ്രായ എണ്ണം ഇരുഭാഗവും ഒപ്പമായി വരുന്നപക്ഷം സഭാനാഥൻ യോജിക്കുന്നഭാഗം പ്രബലപ്പെടും

(71) വിചാരിപ്പുകാരുടെ വല്ല യോഗമാകട്ടെ വിചാരിപ്പുകാരിൽ ചിലർ ഒരു ഉപസഭകൂടി ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിചാരിപ്പുകാരനായി നടത്തുന്ന വല്ലയാറം ആകട്ടെ ചെയ്യുന്ന സകല കാൎയ്യങ്ങളും, അവക വല്ല വിചാരിപ്പുകാരുടെയൊ മുൻ പറഞ്ഞപോലെ വിചാരിപ്പുകാരായി നടത്തുന്ന വല്ല ആളുകളുടെയൊ നിയമനത്തിൽ വല്ല ന്യൂനതയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ അവരാകട്ടെ അവരിൽ വല്ലവറാകട്ടെ യോഗ്യതകേടുള്ളവരായിരുന്നു എന്നാകട്ടെ, പിന്നെ കാണപ്പെട്ടാൽ തന്നെയും ആ വക എല്ലാവരേയും ഒരു വിചാരിപ്പുകാരനായി ക്രമപ്രകാരം നിശ്ചയിക്കുകയും, അവൻ വിചാരിപ്പുകാരനായിരിപ്പാൻ യോഗ്യതയുള്ളവനായിരിക്കയും ചെയ്തിരുന്നാൽ എതുപ്രകാരമൊ അപ്രകാരം ബലമുള്ളതായിരിക്കയും ചെയ്യും

ലാഭ പങ്കുകൾ.

(72) സാമാന്യയോഗം കൂടിയതിങ്കൽ നിന്നു സംഘത്തിന്റെ സമ്മതത്തോടു കൂടി വിചാരിപ്പുകാർ അംഗങ്ങറക്ക അവരവരുടെ ഓഹരികളുടെ വീതപ്രകാരം ഒരു ലാഭപങ്ക കൊടുപ്പാനായി പറയുകയും ചെയ്യാം

(73) സംഘത്തിലെ വ്യാപാരത്തിൽ നിന്ന ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭങ്ങളിൽ നിന്നല്ലാതെ യാതൊരു ലാഭപങ്കം കൊടുക്കാനാവശ്യമില്ല.

(74) വിശേഷ ചെലവുകൾ നിവൃത്തിപ്പാനും ലാഭചേതങ്ങൾ ഇരുപ്പെട്ടത്തുവാനും സംഘത്തിലെ വ്യാപാരം സംബന്ധിച്ച പണികളുടെ അതിൽ ഏതാനുമൊ കേടുതീർപ്പാനും രക്ഷിപ്പാനും വേണ്ടി തങ്ങൾക്ക ശരി എന്ന തോന്നുന്ന സംഖ്യ ലാഭപങ്ക കൊടുപ്പാൻ പറയുന്നതിന്ന മുമ്പെ വിചാരിപ്പുകാർ സംഘത്തിലെ ലാഭങ്ങളിൽ നിന്ന സൂക്ഷിപ്പായി നിക്ഷിവെക്കകയും ആവാം. അപ്രകാരം സൂക്ഷിപ്പായി നിക്ഷിവെച്ച സംഖ്യ വിചാരിപ്പുകാർ അവർക്ക യോഗ്യമാകുന്ന പത്രങ്ങളിന്മേൽ പലിശക്കിടുകയും ചെയ്യാം.

(75) അപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ഉടമകളോ മറ്റൊ സംഘത്തിലെക്ക വല്ല അംശത്തിൽ നിന്നും അടച്ചുവാനുള്ള പണങ്ങളൊ മറ്റും ആയവർക്ക കൊടുക്കേണ്ടതായ ലാഭപങ്കുകളിൽ നിന്ന വിചാരിപ്പുകാർ കിഴിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം.

(76) കൊടുപ്പാനായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ലാഭപങ്കിന്റെയും വിവരം മുമ്പറിയിപ്പ ഇതിന്ന വഴിയെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അതാത അംശത്തിന്ന കൊടുക്കയുംവേണം. കൊടുപ്പാനായി നിശ്ചയിച്ചതിന്റെ ശേഷം മൂന്ന കൊല്ലകാലത്തെക്ക ചോദിച്ച വാങ്ങാത്ത എല്ലാലാഭപങ്ക സംഘത്തിലെ വകക്കായി വിചാരിപ്പുകാർ അടക്കിക്കൊൾകയും ചെയ്യാം.

(77) യാതൊരു ലാഭപങ്കുവകക്കും സംഘത്തിൽ നിന്ന പലിശകൊടുക്കേണ്ടി വരികയില്ല.

കണക്കുകൾ.

(78) വിചാരിപ്പുകാർ താഴെ പറയുന്നവക്കൊ നേരായ കണക്കുകൾ വെപ്പിക്കേണം.

സംഘത്തിലെ വ്യാപാര സാമാനങ്ങൾ, സാധനങ്ങൾ മുതലായതിന്റെ

സംഘത്തിൽ വരവുള്ളതും ചെലവായതും, ആയ എല്ലാ പണങ്ങളുടെയും ആ വരവും ചെലവും ഏതെതു കാൎയ്യങ്ങൾ വകയായി ഉണ്ടായെ ആ കാൎയ്യങ്ങളുടെയും.

സംഘത്തിലെക്ക കിട്ടുവാനുള്ള കടങ്ങളുടെയും സംഘത്തിൽനിന്ന വീട്ടുവാനുള്ള ബാദ്ധ്യതകളുടെയും.

കണക്ക പുസ്തകങ്ങൾ സംഘത്തിലെ രജിസ്തറാക്കപ്പെട്ട കച്ചേരിയിൽ വെക്കേണ്ടതും ആയതു ചെന്ന നോക്കുവാനുള്ള സമയത്തെയും വിധത്തെയും പറ്റി സംഘം സാമാന്യയോഗത്തിൽ വെച്ച കല്പിക്കുന്ന വല്ല ന്യായമായ ക്ലിപ്തങ്ങൾക്ക അനുസരിച്ച കച്ചേരി സമയങ്ങളിൽ അംഗങ്ങൾക്ക ചെന്നുനോക്കാവുന്നതും ആകുന്നു.

(79) എല്ലാകൊല്ലവും ചുരുങ്ങിയതു ഒരു പ്രാവശ്യം സംഘത്തിലെ സാമാന്യയോഗം കൂടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മുന്നമാസത്തിൽ അധികമാകാത്ത ഒരു തീയതിവരെക്ക പോയ കൊല്ലത്തിൽ ഉണ്ടായ വരവു ചെലവു വിവരം ഒരു കണക്ക ഉണ്ടാക്കി വിചാരിപ്പുകാർ ആ യോഗത്തിൽ സംഘം മുമ്പാകെ വെക്കുകയും വേണം.

(80) മേൽപ്രകാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന കണക്ക ഏറ്റവും എളുപ്പമായ മട്ടുവിവരങ്ങളായി വഴിക്കു വഴിയെ യഥാക്രമത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ടതും, വരവു ഉണ്ടായ വക വിവരങ്ങൾ തിരിച്ചെഴുതി ഒട്ടുക്കുള്ള വരവുസംഖ്യയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വകയും മാസപ്പടിവകയും മറ്റും അതുപോലെയുള്ള കാൎയ്യങ്ങളും തിരിച്ചെഴുതി ഒട്ടുക്കുള്ള ചെലവു സംഖ്യയും കാണിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. ലാഭനഷ്ടങ്ങളുടെ ഒരു ശരിയായ നിലവിരക്കം കണക്ക യോഗം മുമ്പാകെ വെക്കേണ്ടതും, അതാതുകൊല്ലത്തെ ആദായത്തിന്മേൽ ന്യായമായി ചുമത്താവുന്നതായ ചെലവുകളുടെ എല്ലാവക മട്ടുകളും കണക്കിലേക്ക പിരിക്കുകയും വേണം. അധികം കൊല്ലങ്ങളുടെ ആദായത്തിന്മേൽ ന്യായമായി ഭാഗിച്ച ചുമത്താവുന്നതായ വല്ല ചെലവും വല്ല കൊല്ലത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെലവു മുഴുവനും ആ കൊല്ലത്തിലെ ആദായത്തിലേക്ക ആ ചെലവിൽ ഒരു ഭാഗംമാത്രം ചുമത്തുവാനുള്ള സംഗതികളോടു കൂടി കാണിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

(81) എല്ലാ കൊല്ലത്തിലും ഒരു ബാക്കികണക്കപത്രം ഉണ്ടാക്കി സാമാന്യയോഗത്തിങ്കൽ സംഘം മുമ്പാകെ വെക്കേണ്ടതും ഈ വരിയോലക്കുറിയുള്ള മാതിരിയിൽ കാണുന്ന മട്ടുകൾ പ്രകാരമൊ അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥകളാൽ കൂട്ടേണ്ടതാകുന്ന അതിനൊത്ത സമ്പ്രദായത്തിലൊ വഴിക്കുവഴിയായി സംഘത്തിലെ മുതലിന്റെയും ബാദ്ധ്യതകളുടെയും ഒരു സംക്ഷേപ വിവരം ആ ബാക്കിപത്രത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുകയും വേണം.

(82) ആ യോഗം കൂടുന്നതിന്ന ഏഴുദിവസം മുമ്പെ ആ ബാക്കികണക്കപത്രത്തിന്റെ ഒരു അച്ചടിച്ച പകൎപ്പ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ഇതിന്നു വഴിയെ അറിയിപ്പുകൾ കൊടുപ്പാൻ കല്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും വേണം.

കണക്ക പരിശോധന.

(83) എല്ലാ കൊല്ലവും ചുരുങ്ങിയതു ഒരു പ്രാവശ്യം സംഘത്തിലെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതും ബാക്കിപത്രം ശരിയായിട്ടുള്ളതൊ എന്ന ഒന്നൊ അധികമൊ കണക്ക ശോധനക്കാർ നോക്കി നിശ്ചയം വരുത്തേണ്ടതും ആകുന്നു.

(84) ആദ്യത്തെ കണക്കു പരിശോധകന്മാരെ വിചാരിപ്പുകാർ നിശ്ചയിക്കേണം. പിന്നത്തെ കണക്കു ശോധനക്കാരെ സംഘം സാമാന്യയോഗം കൂടിയതിങ്കൽ നിശ്ചയിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

(85) ഒരു കണക്കു പരിശോധനക്കാരനെ മാത്രമെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളു എങ്കിൽ കണക്കു പരിശോധനക്കാരെപ്പററി ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സകല നിബന്ധനകളും അയാൾക്കു സംബന്ധിക്കും,

(86) കണക്കു പരിശോധനക്കാർ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളായവർ ആയിരിക്കാം. സംഘത്തിലെ ഒരു അംഗമായിട്ടല്ലാതെ വേറെ പ്രകാരത്തിൽ സംഘത്തിൽ ഇടപാടുകളാൽ സംബന്ധപ്പെട്ട യാതൊരാളും കണക്കു പരിശോധനക്കാരനായിരിപ്പാൻ യോഗ്യനല്ല. സംഘംവക ഒരു വിചാരിപ്പുകാരനാകട്ടെ മററു ഉദ്യോഗസ്ഥനാകട്ടെ താൻ ഉദ്യോഗത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കണക്കു പരിശോധനക്കാരൻ ആയിരിപ്പാൻ പാടുള്ളതല്ല.

(87) കണക്കു പരിശോധനക്കാരെ സംഘം അതാതുകൊല്ലം പതിവായി കൂടുന്ന യോഗത്തിങ്കൽ വെച്ചു തെരിഞ്ഞു നിശ്ചയിക്കേണം.

(88) ഒന്നാമത്തെ കണക്കു പരിശോധനക്കാരുടെ ശമ്പളം വിചാരിപ്പുകാർ നിശ്ചയിക്കേണം. പിന്നത്തെ പരിശോധകന്മാരുടെ ശമ്പളം സംഘം സാമാന്യയോഗത്തിങ്കൽ വെച്ചു നിശ്ചയിക്കേണം.

(89) വല്ല കണക്കു പരിശോധനക്കാരനും തന്റെ ഉദ്യോഗം വിട്ടശേഷം പിന്നെയും നിശ്ചയിക്കപ്പെടുവാൻ യോഗ്യനായിരിക്കും.

(90) സംഘത്താൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട വല്ല പരിശോധനക്കാരന്റെയും സ്ഥാനത്തിൽ ആകസ്മികമായി ഒഴിവുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഒഴിവിനു പകരം ഒരാളെ വെപ്പാനായി വിചാരിപ്പുകാർ ഉടനെ ഒരു അസാധാരണ സാമാന്യയോഗത്തെ കൂട്ടുകയും വേണം.

(91) മേൽപറഞ്ഞ വിധത്തിൽ കണക്കു പരിശോധനക്കാരെ തെരിഞ്ഞു നിശ്ചയിക്കാഞ്ഞാൽ സംഘത്തിലെ അഞ്ചുപേരിൽ കുറയാത്ത അംഗങ്ങളുടെ അപേക്ഷയിന്മേൽ അതാതു സ്ഥലത്തെ ഗവർമ്മെണ്ടു ആ നടക്കുന്ന കൊല്ലത്തേക്കു ഒരു പരിശോധനക്കാരനെ നിശ്ചയിക്കുകയും അയാളുടെ പ്രവൃത്തിക്കു ആ സംഘത്തിൽനിന്നു അയാൾക്കു കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ശമ്പളം നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യാം.

(92) എല്ലാ കണക്കു ശോധനക്കാരന്നും ബാക്കിക്കണക്കു പത്രത്തിന്റെ ഒരു പകർപ്പു കൊടുക്കയും വേണം, അതു സംബന്ധമായ കണക്കുകളോടും രേഖകളോടും കൂടി ആയതു പരിശോധിക്കുന്നതു അയാളുടെ പണിയായിരിക്കയും ചെയ്യും,

(93) സംഘം വെക്കുന്ന എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളുടെയും ഒരു ലിസ്റ്റ എല്ലാ പരിശോധനക്കാരന്നും കൊടുക്കേണ്ടതും സംഘം വക പുസ്തകങ്ങളും കണക്കുകളും എല്ലാ പരിശോധനക്കാരന്നും എല്ലാ ന്യായമായ സമയത്തും ചെന്നു നോക്കാവുന്നതും ആകുന്നു, സംഘത്തിന്റെ ചെലവിന്മേൽ അയാൾ ആ വക കണക്കുശോധന ചെയ്യുന്നതിൽ തനിക്കു സഹായിപ്പാനായിട്ടു കണക്കുകാരെയൊ മററൊ നിശ്ചയിക്കുകയും ആ കണക്കുകളെപ്പററി അയാൾ സംഘത്തിലെ വിചാരിപ്പുകാരോടൊ മററു വല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോടൊ ചോദ്യംചെയ്കയും ചെയ്യാം.

(94) ബാക്കിക്കണക്കു പത്രത്തെയും കണക്കുകളെയും പററി കണക്കുപരിശോധനക്കാർ അംഗങ്ങൾക്കു ഒരു റിപ്പോർട്ടുചെയ്കയും ഈ ചട്ടങ്ങളാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതും സംഘത്തിലെ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു നേരായും ശരിയായും ഉള്ള അവസ്ഥ കാണിക്കത്തക്കവണ്ണം ശരിയായി എഴുതിയിരിക്കുന്നതും ആയി, പൂർണ്ണമായും ന്യായമായും ഉള്ള ബാക്കി പത്രമാകുന്നു ആ പത്രം എന്നു തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ തോന്നുന്നുണ്ടൊ എന്നു ആവക എല്ലാ റിപ്പോർട്ടുകളിലും അവർ കാണിക്കയും വേണം, വിചാരിപ്പുകാരോടു വിവരങ്ങളൊ അറിവൊ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നപക്ഷം വിചാരിപ്പുകാർ ആ വിവരങ്ങളും അറിവും കൊടുത്തുവൊ എന്നും ആ വക വിവരങ്ങളൊ അറിവൊ തൃപ്തികരമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നുവൊ എന്നും കൂടി കാണിക്കേണം, ആ റിപ്പോർട്ടു വിചാരിപ്പുകാരുടെ റിപ്പോർട്ടോടു കൂടി പതിവായ യോഗത്തിൽ വായിക്കുകയും വേണം.

അറിയിപ്പുകൾ.

(95) ഒരു അറിയിപ്പു വല്ല അംഗത്തിന്നും കയ്യിൽ കൊടുക്കയൊ അയാളുടെ റജിസ്തറാക്കപ്പെട്ട വാസസ്ഥലത്തു ആ അംഗത്തിന്നു മേൽവിലാസം വച്ചു തപ്പാൽമുഖേന അയക്കയൊ സംഘത്തിൽ നിന്നു കൊടുക്കാവുന്നതാകുന്നു.

(96) പലരുംകൂടി കൂട്ടവകാശികളായിരിക്കുന്ന വല്ല ഓഹരിയുടെയും കാര്യത്തിൽ അംഗങ്ങൾക്കു കൊടുപ്പാനായി കല്പിക്കുന്ന എല്ലാ അറിയിപ്പുകളും അംഗങ്ങളുടെ റജിസ്തറിൽ ഒന്നാമതായി ആവക ആളുകളിൽ ആരുടെ പേർ കാണുന്നുവൊ അയാൾക്കു കൊടുക്കയും വേണം. അപ്രകാരം കൊടുക്കുന്ന അറിയിപ്പു ആ ഓഹരിയുടമസ്ഥന്മാരായ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള മതിയായ അറിയിപ്പായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

(97) വല്ല അറിയിപ്പും തപ്പാൽ മുഖേന അയച്ചാൽ ആ അറിയിപ്പായ എഴുത്തു തപ്പാലിൽ സാധാരണ ക്രമപ്രകാരം എത്തുന്ന സമയത്തു എത്തിക്കിട്ടിയൊ ആ സമയത്തു കൊടുത്തതുപ്രകാരം വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അങ്ങിനെ എത്തിച്ചതു തെളിയിക്കുന്നതിൽ ആ അറിയിപ്പു അടങ്ങിയ എഴുത്തു ക്രമപ്രകാരം മേൽവിലാസം എഴുതി തപ്പാൽ ആപ്പീസിൽ ഇട്ടു എന്നു തെളിയിച്ചാൽ മതിയാകയും ചെയ്യും.

ഇന്ന സംഘംവക 18 ാമത ഇന്നമാസം നാ-വരെഉണ്ടാക്കിയ മുതൽനിലവുവിവരം കണക്ക,

അസ്സൽമുതലും ബാദ്ധ്യതകളും

		വകവിവരം കാണിക്കേണ്ടത—	ക	ന
1 അസ്സൽ മുതൽ	1	ഓഹരികൾ ഇത്ര		
	2	ഓരോ ഓഹരിക്കായി അടച്ച സംഖ്യ ഇത്ര		
	3	അടപ്പാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതുക വല്ലതും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുടെ സ്വഭാവവും. അടക്കാത്തവരുടെ പേരുകളും		
	4	പിഴയായി പിടിച്ചുവെച്ച വല്ല ഓഹരികളുടെയും വിവരങ്ങൾ		
2 സംഘത്തിലെ കടങ്ങളും ബാദ്ധ്യതകളും		കാണിക്കേണ്ടത—		
	5	നിക്ഷേപങ്ങളിന്മേലോ പണയാധാരങ്ങളിന്മേലോ വാങ്ങി കൊടുത്ത സംഖ്യ ...		
	6	സംഘത്തിൽനിന്ന കൊടുപ്പാനുള്ള കടങ്ങളുടെ സംഖ്യ...		
		അതിന്റെ വകവിവരം—		
		(a) കച്ചീട്ട കൊടുത്തിട്ടുള്ള കടങ്ങൾ		
		(b) വ്യാപാരത്തിലെ സാമാനങ്ങൾക്കായിട്ടോ മററ ചരക്കുകൾക്കൊ വേണ്ടി കച്ചവടക്കാർക്ക കൊടുപ്പാനുള്ള കടങ്ങൾ ഇത്ര		
		(c) വ്യവഹാരച്ചെലവുവകക്കുള്ള കടങ്ങൾ ഇത്ര		
		(d) പണയാധാരങ്ങളിന്മേലൊ മററ കടംവാങ്ങുകളിലൊ ഉള്ള പലിശവകക്കുള്ള കടങ്ങൾ ഇത്ര		
		(e) അവകാശപ്പെട്ട വാങ്ങാത്ത ലാഭപങ്കുകൾ ഇത്ര		
		(f) മേൽവിവരിക്കാത്ത കടങ്ങൾ ഇത്ര ...		
6. സൂക്ഷ്മമുതൽ		കാണിക്കേണ്ടത—		
		അനിശ്ചിതമായ ചെലവുകൾ നിവൃത്തിപ്പാനായി ലാഭങ്ങളിൽനിന്ന വേറെ നീക്കിവെച്ച സംഖ്യ ...		
7. ലാഭനഷ്ടം		കാണിക്കേണ്ടത—		
		ലാഭപങ്കുകൾ മുതലായ വകക്കകൊടുപ്പാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന ബാക്കി സംഖ്യ ...		
നിശ്ചയമില്ലാത്ത വിശേഷ വിധിബാദ്ധ്യതകൾ		സംഖ്യവക കടങ്ങളായി സമ്മതിക്കപ്പെടാതെ സംഘത്തിന്റെ മേൽ ഉള്ള തേർച്ചകൾ ...		
		വല്ല സംഭവനന്തരമായു മററം സംഘത്തിൽനിന്ന കൊടുക്കേണ്ടിവരുവാനിടയുള്ള പണങ്ങൾ ...		

സ്വത്തും കടം കിട്ടുവാനുള്ള മുതലുകളും.

		കാണിക്കേണ്ടത—	ക	ന്ന
3 സംഘത്തിലേക്കുള്ള സ്വത്ത്	7	ഇളകാത്തമുതൽ വകവിവരം—		
		(a) ഭൂമി ...		
		(b) ജന്മമായ വീടുകൾ ...		
		(c) പാട്ടത്തിന്ന വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന വീടുകൾ ..		
	8	ഇളകുന്നമുതൽ വക വിവരം—		
		(d) വ്യവഹാരത്തിൽ ഉള്ള സാമാനങ്ങൾ ...		
		(e) സാധനം, ആയുധങ്ങൾ മുതലായവ ..		
		സൂക്ഷ്മ മുതലിലേക്കൊ ലാഭനഷ്ടംവകക്കൊ ചേർത്തിട്ടുള്ള പിഴകൾ തള്ളുന്നതു കഴിച്ചുള്ള ചെലവു പറയേണ്ടത് ...		
4 സംഘത്തിലേക്ക കിട്ടുവാനുള്ള കടങ്ങൾ		കാണിക്കേണ്ടത—		
	9	സംഘത്തിലേക്ക പത്രങ്ങൾമേലൊ മററ ഉറപ്പാധാരങ്ങളിലൊ ഉള്ള വസൂലാകുമെന്ന വിചാരിക്കുന്ന കടങ്ങൾ ...		
	10	സംഘത്തിലേക്ക ആധാരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതും വസൂലാകുമെന്ന വിചാരിക്കുന്നതും ആയ കടങ്ങൾ ...		
	11	വസൂലാകുന്ന കാര്യം സംശയമായുള്ളതും വസൂലാകാത്തതും ആയ കടങ്ങൾ ...		
		സംഘത്തിലെ ഒരു വിചാരിപ്പുകാരനിൽനിന്നൊ മററ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽനിന്നൊ കിട്ടുവാനുള്ള വല്ല കടവും വേറെ വേറെ പറയേണ്ടത ...		
5 റൊക്കവും പലിശക്കിട്ട മുതലും.		കാണിക്കേണ്ടത—		
	12	പലിശക്കിട്ടതിന്റെ സ്വഭാവവും പലിശയുടെ വിവരവും ...		
	13	റൊക്കംമുതൽ, എവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു പലിശയുണ്ടോ ...		

(B) ബി — എന്ന (Table) വരി ഫീസ്സ.

ഓഹരികളായി ഭാഗിക്കപ്പെട്ട അസ്സൽ മുതലുള്ള ഒരു സംഘം കൂട്ടുമുതൽ സംഘങ്ങൾവക രജിസ്ത്രാൎക്ക അടക്കേണ്ടുന്ന ഫീസ്സവിവരം നിരക്ക.

	ക.	ണ.	പ.
പേരിന്ന നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന അസ്സൽമുതൽ 20,000 ഉറുപ്പികയിൽ അധികമില്ലാത്ത ഒരു സംഘം രജിസ്തറാക്കുന്നതിന്നുള്ള ഫീസ്സ	40	0	0
പേരിന്ന നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന അസ്സൽമുതൽ 20,000 ഉറുപ്പികയിൽ അധികമുള്ള ഒരു സംഘം രജിസ്തറാക്കുന്നതിന്ന മേൽപറഞ്ഞ നാല്പതു ഉറുപ്പിക ഫീസ്സും, നിശ്ചയിച്ച അസ്സൽ മുതൽ സംഖ്യയുടെ അവസ്ഥപോലെ ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന താഴെകാണിച്ചജാസ്തിഫീസ്സും വേണം:—			
ആദ്യത്തെ 20,000 ഉറുപ്പികക്ക ശേഷം 50,000 ഉറുപ്പികവരെ പേരിന്നുള്ള അസ്സൽ മുതലിൽ ഓരൊ 10,000 ത്തിന്നൊ 10,000 ഉറുപ്പികയിൽ വല്ല ഭാഗത്തിന്നൊ ...	20	0	0
ആദ്യത്തെ 50,000 ഉറുപ്പികക്കശേഷം 10,00,000 ഉറുപ്പികവരെ പേരിന്നുള്ള അസ്സൽ മുതലിൽ ഓരൊ 10,000 ത്തിന്നൊ 10,000 ഉറുപ്പികയിൽ വല്ല ഭാഗത്തിന്നൊ ...	5	0	0
ആദ്യത്തെ 10,00,000 ഉറുപ്പികക്ക ശേഷം പേരിന്നുള്ള അസ്സൽ മുതലിൽ ഓരൊ 10,000 ത്തിന്നൊ 10,000 ഉറുപ്പികയിൽ വല്ല ഭാഗത്തിന്നൊ	[illegible]	0	0
സംഘം ഒന്നാമത രജിസ്തറാക്കിയതിന്റെ ശേഷം അസ്സൽ മുതലിൽ കൂട്ടുന്ന വല്ല ജാസ്തിയും രജിസ്തറാക്കുന്നതിന്ന ആ ജാസ്തി കൂട്ടുന്ന മുതൽ അതും രജിസ്തറാക്കിയ സമയത്തിൽ ആദ്യത്തെ അസ്സൽ മുതലിൽ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു എങ്കിൽ 10,000 ത്തിന്നൊ 10,000 ഉറുപ്പികയുടെ വല്ല ഭാഗത്തിന്നൊ അടക്കേണ്ടതായ ഫീസ്സതന്നെ			
എന്നാൽ രജിസ്തറാക്കിയതിന്റെ ശേഷം അസ്സൽ മുതൽ ജാസ്തികൂട്ടുമ്പോൾ അടക്കേണ്ടുന്ന ഫീസ്സിന്റെ കാൎയ്യത്തെ രജിസ്തറാക്കുമ്പോൾ അടച്ച ഫീസ്സുംകൂടി കണക്ക കൂട്ടിയാൽ രജിസ്തറാക്കുമ്പോൾ ആകക്കൂടെ പിന്നെയാകട്ടെ പേരിന്നമാത്രം ഉള്ള അസ്സൽ മുതലിന്റെ വകയായി 1,000 ഉറുപ്പികയിൽ കവിഞ്ഞ യാതൊരു സംഖ്യയും അടക്കേണ്ടിവരുന്നതല്ല			
൧൦൦ ആക്ട പ്രകാരം രജിസ്തറാക്കുന്ന കാൎയ്യത്തിൽ ഫീസ്സ അടക്കുന്നതിൽനിന്ന ൧൦൦ ആക്ടനാൽ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്ന സംഘങ്ങൾ അല്ലാത്ത ഇപ്പോഴുള്ള വല്ല സംഘവും രജിസ്തറാക്കുന്നതിന്ന ഒരു പുതിയ സംഘം രജിസ്തറാക്കിയാൽ കൊടുക്കേണ്ടും ഫീസ്സതന്നെ അടക്കണം.			
സംഘം കൂട്ടുന്നതിന്നുള്ള യാദാസ്ത അല്ലാതെ ഇതിനാൽ രജിസ്തറാക്കിപ്പാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതൊ അധികാരപ്പെടുത്തിയതൊ ആയ വല്ല ആധാരവും രജിസ്തർ ചെയ്യുന്നതിന്ന	5	0	0
സംഘങ്ങൾ വക രജിസ്ത്രാർ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കണമെന്ന ഇതിനാൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതൊ ആവശ്യപ്പെട്ടതൊ ആയ വല്ല വിവരവും റിക്കാൎട്ടചെയ്തു വെക്കുന്നതിന്നുള്ള ഫീസ്സ	5	0	0

(C) സി, എന്ന (Table) വരിഫീസ്സ.

ഓഹരികളായി ഭാഗിക്കപ്പെട്ട മുതൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഘം കൂട്ടുമുതൽ സംഘങ്ങൾ വക രജിസ്ത്രാൎക്ക അടക്കേണ്ടുന്ന ഫീസ്സവിവരം നിരക്ക.

	ക.	ണ.	പ.
സംഘം കൂട്ടുനിയമങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അംശങ്ങളുടെ എണ്ണം 20 ൽ അധികമാകാത്ത ഒരു സംഘം രജിസ്തറാക്കുന്നതിന്ന	40	0	0
സംഘംകൂട്ടു നിയമങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അംശങ്ങളുടെ എണ്ണം 20 ൽ അധികം ആകുകയും 100 ൽ കവിയാതെയും ഇരിക്കുന്ന ഒരു സംഘം രജിസ്തറാക്കുന്നതിന്ന ...	100	0	0
സംഘം കൂട്ടുനിയമങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അംശങ്ങളുടെ എണ്ണം 100ൽ അധികമായിരിക്കുന്നതും എന്നാൽ എണ്ണം ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതും ആയ ഒരു സംഘം രജിസ്തറാക്കുന്നതിന്ന മേൽപറഞ്ഞ 100 ഉറുപ്പിക ഫീസ്സിന്ന പുറമെ ആദ്യത്തെ 100 അംശങ്ങൾക്ക ശേഷമുള്ള ഓരോ 50 അംശങ്ങൾക്കൊ അതിൽ കുറഞ്ഞ എണ്ണത്തിന്നൊ അഞ്ചുറുപ്പിക ജാസ്തിഫീസ്സ കൊടുക്കണം.			

	ക.	ണ.	പ
സംഘം കൂടുന്നതായ ആരംഭത്തിൽ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തീട്ടില്ലാത്തതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘം റജിസ്റ്ററാക്കുന്നതിന്നുള്ള ഫീസ്സ്	400	0	0
സംഘം റജിസ്റ്ററാക്കിയതിന്റെ ശേഷം അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ വല്ലതും വൎദ്ധിക്കുന്നു എന്ന റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന്നു ആ വൎദ്ധിയാകുന്ന ഓരോ അമ്പതു അംഗങ്ങൾക്കൊ അമ്പതിൽ കുറഞ്ഞ അംഗങ്ങൾക്കൊ	5	0	0
എന്നാൽ സംഘം ഒന്നായിട്ടു റജിസ്റ്ററാക്കുമ്പോൾ അടച്ച ഫീസ്സ് അടക്കം മുടക്ക 400 ഉറുപ്പികയിൽ അധികമായ ഒരു ഫീസ്സ് യാതൊരു സംഘവും അതിന്റെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വകയായി അടക്കേണ്ടിവരികയും ഇല്ല.			
൧൦ം ആക്ട് പ്രകാരം റജിസ്റ്ററാക്കുന്നതിന്നു ഫീസ്സ് അടക്കുന്നതിൽനിന്നു ൧൦ം ആക്ടിനാൽ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്ന സംഘങ്ങൾ ഒഴികെ ഇപ്പോഴുള്ള വല്ല സംഘവും റജിസ്റ്ററാക്കുന്നതിന്നു പുതിയതായ ഒരു സംഘം റജിസ്റ്ററാക്കുവാൻ കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഫീസ്സുകളെ അടക്കേണം.			
സംഘം കൂടുന്നതിന്നുള്ള ഡീഡ് അല്ലാതെ ഇതിനാൽ റജിസ്റ്ററാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതൊ അധികാരപ്പെടുത്തിയതൊ ആയ വല്ല ആധാരവും റജിസ്റ്ററാക്കുന്നതിന്നു	5	0	0
സംഘങ്ങളുടെ റജിസ്ട്രാർ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കേണമെന്നു ഇതിനാൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതൊ ആവശ്യപ്പെട്ടതൊ ആയ വല്ല അവസ്ഥയും രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നതിന്നു ഫീസ്സ്	5	0	0

(D) ഡി-എന്ന മാതിരി.

൧൦ം ആക്ടിന്റെ 3-ാം ഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞ കണക്കിന്റെ മാതിരി.

മൂലധനം ഒന്നാകെ ഇത്ര ഉറുപ്പികപ്രകാരം ഇത്ര ഓഹരികളായി ഭാഗിക്കപ്പെട്ട ഇത്രസംഖ്യ ഉറുപ്പികയാകുന്നു സംഘത്തിലെ ഓഹരിക്കാർ മുതൽ

കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓഹരികളിൽ ഇത്ര ഓരോ ഓഹരിക്ക ഇത്ര ഉറുപ്പികപ്രകാരം പണം അടപ്പാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും അതുപ്രകാരം ഇത്ര ഉറുപ്പിക വസൂലാകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ജനുവരി അല്ലെങ്കിൽ ജൂലായി 1-ാം൹ സംഘത്തിലെ ബാദ്ധ്യതകൾ ഈ താഴെകാണിച്ചപ്രകാരമായിന്നു.

സംഘത്തിൽനിന്നു ഓഹരിക്കാൎക്ക കൊടുപ്പാനുള്ള കടങ്ങൾ —

വിധിപ്രകാരം ഉറുപ്പിക ഇത്ര

പണയങ്ങളുടെ മേലും കടംശീട്ടുകളിന്മേലും ഉറുപ്പിക ഇത്ര

നോട്ടുകളിന്മേലൊ പത്രങ്ങളിന്മേലൊ ഉണ്ടികകളിന്മേലൊ ഉറുപ്പിക ഇത്ര

മറ്റുകരാറുകളിന്മേൽ ഉറുപ്പിക ഇത്ര.

മതിപ്പു ബാദ്ധ്യതകളുടെ മേൽ ഉറുപ്പിക ഇത്ര.

ഇതിയതി സംഘത്തിലെ മുതലുകൾ ഈ താഴെപറയുന്നവയായിരുന്നു

ഗവൎമ്മെണ്ടിൽ മുതൽ ചെലവിട്ട പത്രങ്ങൾ (അവ വിവരിക്കണം) ഉറുപ്പിക ഇത്ര.

മറ്റുപത്രങ്ങളും ഉണ്ടികകളും പ്രാമിസറിനോട്ടുപത്രങ്ങളും ഉറുപ്പിക ഇത്ര.

പണക്കച്ചവടക്കാർ (ബാങ്കർ) വശം രൊക്കം ഇരിപ്പു ഉറുപ്പിക ഇത്ര.

മറ്റു ആധാരങ്ങൾമേൽ ഉറുപ്പിക ഇത്ര

രണ്ടാമത്തെ പട്ടിക.

(95-ാം വകുപ്പു നോക്കുക)

(A) ഏ-എന്ന മാതിരി.

ഓഹരികളാൽ ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഘം കൂട്ടുന്നതിനുള്ള യാദാസ്തു

1-ാമതു—സംഘത്തിന്റെ പേർ ഇന്നസംഘം (ക്ലിപ്തപ്പെട്ടതു) എന്നാകുന്നു.

2-ാമതു—സംഘത്തിലെ രജിസ്റ്ററാക്കപ്പെട്ട കച്ചേരി ഇന്നെടത്തായിരിക്കും.

3-ാമതു—സംഘം സ്ഥാപിച്ചതിനുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ "ഇന്നിന്നതും ആ താല്പര്യം സിദ്ധിക്കുന്നതു സംബന്ധമായൊ അതിനുതകുന്നതൊ ആയ മററു സകലകാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതും" ആകുന്നു.

4-ാമതു—അംഗങ്ങളുടെ ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

5-ാമതു—സംഘത്തിലെ അസൽമുതൽ ഇത്ര ഉറുപ്പികയാകുന്നു. ആയതു ഓഹരി ഒന്നുക്കു ഇത്ര ഉറുപ്പിക പ്രകാരം ഇത്ര ഓഹരികളായി ഭാഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഇതിനു താഴെ പേരുകളും വാസസ്ഥലങ്ങളും എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സംഘം കൂട്ടുന്നതിനുള്ള ഈ യാദാസ്തുപ്രകാരം ഒരു സംഘമായി ചേരുവാനായാഗ്രഹിക്കയും ആ സംഘത്തിലെ അസൽ മുതലിൽ ഞങ്ങൾ അവരവരുടെ പേരുകൾക്കു നേരെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എണ്ണം ഓഹരികൾ എടുപ്പാനായി നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു:—

കയ്യൊപ്പിടുന്നവരുടെ പേരുകളും വാസസ്ഥലങ്ങളും വിവരവും	കയ്യൊപ്പിടുന്ന ഓരോരുത്തർ എടുക്കുന്ന ഓഹരികളുടെ എണ്ണം
1 ഇന്നെടത്തു എ. ബി.	
2 ടി സി. ഡി.	
3. ടി ഇ. എഫ്.	
4. ടി ജി. എച്ച്.	
5. ടി ഐ. ജെ.	
6 ടി കെ. എൽ.	
7. ടി എം. എൻ.	
ആകെ എടുക്കുന്ന ഓഹരികൾ.	

ഇന്നമാസം ഇത്രാം നു-

മേൽപറഞ്ഞ കയ്യൊപ്പുകൾക്കു സാക്ഷി

ഇന്നെടത്തെ ഒ. പി. (ഒപ്പു)

(B) ബി - എന്ന മാതിരി.

ഉത്തരവാദത്താൽ ക്ലിപ്തപ്പെട്ടതും ഓഹരികളായി ഭാഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു അസ്സൽ മുതൽ ഇല്ലാത്തതും ആയ ഒരു സംഘം കൂട്ടുന്നതിന്റെ യാദാസ്തും സംഘം കൂട്ടുവിവരം നിയമങ്ങളും.

സംഘംകൂട്ടുയാദാസ്ത്.

1-ാമതു—സംഘത്തിന്റെ പേർ "കടൽകപ്പൽസംബന്ധമായി കൽക്കട്ടാ അന്യോന്യ സഹായത്തിനുള്ള സംഘം ക്ലിപ്തപ്പെട്ടതു"

2-ാമതു—സംഘത്തിലെ രജിസ്റ്റാക്കിയ കച്ചേരി കൽക്കട്ടായിൽ ആയിരിക്കും.

3-ാമതു—സംഘം സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ "സംഘത്തിന്റെ അംഗങ്ങൾക്കുള്ള കപ്പലുകളുടെ അന്യോന്യരക്ഷാഭോഗവും ആ താല്പര്യസിദ്ധി സംബന്ധമായൊ അതിലേക്കു ഉതകുന്നതൊ ആയ മററു എല്ലാകാര്യങ്ങളും ചെയ്യലും" ആകുന്നു.

4-ാമതു—താൻ അംഗമായിരിക്കുന്ന കാലത്തോ അതിൽ പിന്നെ ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളിലൊ സംഘം അവസാനിപ്പിക്കുന്നപക്ഷം താൻ അംഗമായിരുന്നതിൽനിന്നു പിൻവാങ്ങുന്ന സമയത്തിനു മുമ്പെ സംഘത്തിലേക്കുണ്ടായ കടങ്ങളും ബാദ്ധ്യതകളും ഒടുക്കുതീർപ്പാനും ആ സംഘം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുണ്ടായ ചെലവുകൾ കൊടുപ്പാനും ആയിട്ടും സംഭാവനക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ അവരുടെ ഇടയിൽതീർച്ചപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടും 100 ഉറുപ്പികയിൽ അധികമാകാതെ വേണ്ടിവരുന്ന സംഖ്യ ആ സംഘത്തിലെ ഓരോ അംഗം അതു കൊടുപ്പാനായി ഏൽക്കുന്നു.

പേരുകളും വാസസ്ഥലങ്ങളും താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സംഘം കൂടുന്നതിനുള്ള ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരം ഒരു സംഘം ചേരുവാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

താഴെ കയ്യൊപ്പിടുന്നവരുടെ പേരുകളും വാസസ്ഥലങ്ങളും വിവരങ്ങളും.

1. ഇന്നെടത്തു എ. ബി.
2. ഇന്നെടത്തു സി. ഡി.
3. ഇന്നെടത്തു ഇ. എഫ്.
4. ഇന്നെടത്തു ജി. എച്ച്.
5. ഇന്നെടത്തു ഐ. ജെ.
6. ഇന്നെടത്തു കെ. എൽ.
7. ഇന്നെടത്തു എം. എൻ.

ഇന്നകൊല്ലം മാസം — എഴുതിയതു

മേൽപറഞ്ഞ ഒപ്പുകൾക്കു സാക്ഷി
ഇന്നെടത്തു ഒ. പി (ഒപ്പു)

൨ാം മേൽപറഞ്ഞ സംഘക്കൂട്ടയാദാരണ്യോടുകൂടി ഇരിപ്പാൻ ഉള്ള സംഘക്കൂട്ട നിയമങ്ങൾ.

(1) രജിസ്തരാക്കപ്പാനായിട്ടു സംഘം അഞ്ഞൂറു അംഗങ്ങൾ ഉള്ളതായി നിശ്ചയിരിക്കുന്നു.

(2) ഇതിനു വഴിയെ പേർപറയുന്ന വിചാരിപ്പുകാർ സംഘത്തിലെ വ്യാപാരത്തിലേക്കു ആവശ്യമായിരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെയും അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഏറ്റക്കൂട്ടി രജിസ്തരാക്കിക്കാം.

അംഗം എന്നതിന്റെ വിവരണം

(3) ഇതിനുവഴിയെ ഉള്ള ചട്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു വല്ലകമ്പനിയിലെ ഈ കമ്പനിയിൽ വല്ല ഷെയറിനെ രക്ഷിക്കാതെന്നു ഏറ്റു ഉടമ്പടിചെയ്യുന്ന എല്ലാവനും സംഘത്തിലെ ഒരു അംഗമായിവരുവാൻ സമ്മതിച്ചതായി വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും

സാമാന്യ യോഗങ്ങൾ

(4) സംഘം ഏകാംഗമായി കൂടിയതിന്റെ ശേഷം മൂന്നുമാസങ്ങളിൽ അധികമാകാത്ത വല്ല സമയത്തും വിചാരിപ്പുകാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും ഒന്നാമത്തെ സാമാന്യയോഗം കൂടുകയും വേണം

(5) പിന്നത്തെ സാമാന്യയോഗങ്ങൾ സംഘം സാമാന്യയോഗത്തിങ്കൽവച്ചു നിശ്ചയിക്കുന്ന സമയത്തും സ്ഥലത്തും കൂടുകയും വേണം. മറ്റുസമയമൊ സ്ഥലമൊ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വിചാരിപ്പുകാർ നിശ്ചയിക്കുന്നസ്ഥലത്തു ആണ്ടുതോറും ഫെബ്രുവരിമാസത്തിൽ ഒന്നാം തിങ്കളാഴ്ച ഒരുസാമാന്യ യോഗം കൂടുകയും വേണം.

(6) ഈ വകസാമാന്യയോഗങ്ങൾക്കു സാധാരണയോഗമെന്നു പേർ പറയും.—മറ്റെല്ലാ സാമാന്യയോഗങ്ങൾക്കും അസാധാരണയോഗമെന്നുപറയും.

(7) വിചാരിപ്പുകാർ അവർക്കുതക്കതായിതോന്നുമ്പോൾ ഒക്കെയും ഒരു അസാധാരണ സാമാന്യ യോഗംകൂട്ടാം. അഞ്ചൊ അധികമൊ അംഗങ്ങൾ എഴുത്തുമൂലമായി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു അസാധാരണ സാമാന്യ യോഗം കൂടുകയും വേണം

(8) അംഗങ്ങൾ എഴുത്തുമൂലം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ കൂടുവാൻ വിചാരിക്കുന്ന യോഗം എന്തു സാദ്ധ്യത്തിനായിട്ടൊ ആ സാദ്ധ്യം ഇന്നതെന്നു കാണിക്കേണ്ടതും ആ എഴുത്തു സംഘത്തിന്റെ രജിസ്തരാക്കപ്പെട്ട കച്ചേരിയിൽ ഏല്പിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു

(9) ആ എഴുത്തു കിട്ടുമ്പോൾ വിചാരിപ്പുകാർ ഉടനെ ഒരു സാമാന്യയോഗം കൂട്ടുവാനായി പുറപ്പെടുകയും വേണം. ആ എഴുത്തിലെ തീയതിമുതൽ ഇരുപത്തൊന്നു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആ യോഗം കൂട്ടുവാനായിട്ടു അവർ പുറപ്പെടാതെയിരുന്നാൽ അതു കൂട്ടുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങളൊ മറ്റുവല്ല അഞ്ചു അംഗങ്ങളൊ തങ്ങൾതന്നെ ഒരു യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടുകയും ആവാം.

സാമാന്യയോഗത്തിങ്കൽ നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി.

(10) യോഗം കൂട്ടുവാനുള്ള സ്ഥലവും തീയതിയും മണിക്കൂറും കാണിച്ചും വിശേഷവിധിയായ കാര്യത്തിനായിരിക്കുന്നപക്ഷം ആ കാര്യത്തിന്റെ സാമാന്യ സ്വഭാവത്തിനെ കാണിച്ചും ചുരുങ്ങിയതു ഏഴുദിവസം മുമ്പെ ഇതിനുവഴിയെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവിധത്തിലൊ സംഘം സാമാന്യയോഗത്തിങ്കൽ വെച്ചു മറ്റുവല്ല വിധവും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിധത്തിലൊ അംഗങ്ങൾക്കു അറിയിപ്പുകൊടുക്കുകയും വേണം. എന്നാൽ വല്ല സാമാന്യയോഗത്തിങ്കലും വെച്ചു നടത്തുന്ന കാര്യാദികൾ വല്ല അംഗത്തിനും ആ അറിയിപ്പു കിട്ടാത്ത ഹേതുവാൽ സാധുവല്ലാതെ പോകയും ഇല്ല.

(11) ഒരു അസാധാരണ യോഗത്തിങ്കൽ വെച്ചുനടത്തുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണക്കുകളേയും ബാക്കിക്കണക്കു പത്രങ്ങളേയും വിചാരിപ്പുകാരുടെ സാധാരണ പതിവായ റിപ്പോർട്ടുകളേയും പറ്റി ആലോചിക്കുന്നതു ഒഴികെ ഒരു സാധാരണ യോഗത്തിങ്കൽ വെച്ചുനടത്തുന്നതു സകലവും വിശേഷവിധിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെന്നു വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

(12) യാതൊരു കാര്യവും നടത്തുവാൻ ആരംഭിക്കുന്ന സമയം കാര്യംനടത്തുവാൻ ഹാജരുണ്ടായിരിക്കേണ്ടുന്ന എണ്ണം ആളുകൾ ഹാജരില്ലാതെയിരുന്നാൽ ലാടപക്ഷം ഇത്രഎന്നു പറയുന്നതു ഒഴികെ യാതൊരു യോഗത്തിങ്കലും യാതൊരുകാര്യവും നടത്തിക്കൂടുന്നതല്ലാ. കാര്യം നടത്തുവാൻ ഹാജർവേണ്ടുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം നിശ്ചയിക്കേണ്ടതു ഈ താഴെ പറയുംപ്രകാരം ആകുന്നു. എങ്ങിനെ എന്നാൽ—സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ആ യോഗം കൂടുന്നസമയത്തിൽ പതിനഞ്ചിൽ അധികം ഇല്ലെങ്കിൽ കാര്യംനടത്തുവാൻ വേണ്ടുന്ന ആളുകൾ അഞ്ചായിരിക്കും. അംഗങ്ങൾ പതിനഞ്ചിലധികം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നപക്ഷം അൻപതുവരെ ഓരൊ അഞ്ചു അംഗങ്ങൾക്കു ഓരൊ ആളെക്കൂടിയും അമ്പതിന്റെശേഷം ജാസ്തിയുള്ള ഓരൊ പത്തു അംഗങ്ങൾക്കു ഓരൊ ആളെക്കൂടിയും കൂട്ടണം. എന്നാൽ കാര്യം നടത്തുവാൻ ഹാജർവേണ്ടുന്ന അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം യാതൊരു സംഗതിയിലും ഇരുപതിൽ അധികമായിരിക്കരുതു.

(13) യോഗം കൂടുവാനായി നിശ്ചയിച്ച സമയംമുതൽ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കാര്യംനടത്തുവാൻ വേണ്ടുന്ന അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഹാജരില്ലാതിരുന്നാൽ ആ യോഗം അംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന്മേൽ കൂടിയതാണെങ്കിൽ പിരിഞ്ഞുപോകയും വേണം, മറ്റുവല്ല സംഗതിയിലും ആ യോഗം പിറ്റേത്തെ ആഴ്ചവട്ടത്തിൽ അതേ ദിവസം ആ സമയത്തും സ്ഥലത്തും തന്നെ കൂടുവാനായി നീട്ടിവെച്ചപ്രകാരം വിചാരിക്കേണം. ആ നീട്ടിവെച്ചു കൂടുന്ന യോഗത്തിങ്കലും വേണ്ടുന്ന അംഗങ്ങളുടെഎണ്ണം ഹാജരില്ലാതെപോയാൽ ആയതു പിന്നെ ഇന്നപ്പോൾ കൂടേണമെന്നു നിശ്ചയിക്കാതെ നിർത്തിവെക്കേണം.

(14) വിചാരിപ്പുകാരുടെ യോഗമുഖ്യൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സംഘത്തിന്റെ എല്ലാ സാമാന്യയോഗത്തിലും യോഗമുഖ്യനായിരിക്കയും ചെയ്യും.

(15) അങ്ങിനെ ഒരു യോഗമുഖ്യൻ ഇല്ലാതെഇരിക്കുന്നു എങ്കിലാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വല്ലയോഗവും കൂടിയ സമയം അദ്ദേഹം ഹാജരില്ലെങ്കിൽ ആകട്ടെ ഹാജരുള്ള അംഗങ്ങൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽനിന്നു ഒരാളെ ആ യോഗത്തിലെ യോഗമുഖ്യനായി തെരിഞ്ഞു നിശ്ചയിക്കുകയും വേണം.

(16) യോഗമുഖ്യൻ ആ യോഗത്തിലെ സമ്മതത്തോടുകൂടി വല്ല യോഗവും ഒരു സമയത്തുനിന്നു മറ്റൊരു സമയത്തേക്കും ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നു മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്കും നീട്ടിവെക്കയും ആവാം: എന്നാൽ ഏതു യോഗത്തിൽനിന്നു അങ്ങിനെ നീട്ടിവെക്കുന്നുവൊ ആ യോഗത്തിങ്കൽ തീരാതെ ബാക്കിയായ കാര്യങ്ങൾ അല്ലാതെ ആ നീട്ടിവെച്ചുകൂടുന്ന യാതൊരു യോഗത്തിങ്കലും നടത്തേണ്ടതല്ല.

(17) വല്ല സാമാന്യയോഗത്തിങ്കലും ഓരൊ ഭാഗം അഭിപ്രായം കൊടുക്കുന്നവരുടെ കണക്കു അഞ്ചിൽ കുറയാതെ അംഗങ്ങൾ കൂടി വേണമെന്നു ആവശ്യപ്പെടാത്തപക്ഷം ഒരു തീർപ്പു സമ്മതിച്ചു എന്നു യോഗമുഖ്യൻ പറയുന്നതും സംഘത്തിലെ കാര്യാദികൾ നടത്തുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ആ വിവരം ചേർക്കുന്നതും ആ അവസ്ഥയുടെ മതിയായ ലക്ഷ്യമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ തീർപ്പിനു അനുകൂലിച്ചൊ പ്രതികൂലിച്ചൊ എഴുതിക്കൊടുത്ത അഭിപ്രായങ്ങളുടെ എണ്ണമാകട്ടെ ഓരോരൊ ഭാഗത്തേക്കുള്ള വീതമാകട്ടെ തെളിയിപ്പാൻ ആവശ്യവുമില്ല.

(18) മുൻപറഞ്ഞ പ്രകാരത്തിൽ ഓരൊ ഭാഗം അഭിപ്രായം കൊടുത്തവരുടെ വിവരം കണക്കു ആവശ്യപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ ആയതു യോഗമുഖ്യൻ കല്പിക്കുന്നവിധത്തിൽ എടുക്കുകയും വേണം. ആ അഭിപ്രായം കൊടുത്തവരുടെ വിവരം കണക്കിന്റെ തീർച്ച ആ സംഘത്തിലെ സാമാന്യയോഗത്തിങ്കൽ ചെയ്ത തീർപ്പായി വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

അംഗങ്ങൾ അഭിപ്രായം കൊടുക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി.

(19) കൊടുത്ത അഭിപ്രായം കണക്കാക്കുന്നതിൽ ഓരോരൊ അംഗത്തെ ഓരൊ എണ്ണമായി എണ്ണേണം. അതിൽ അധികമായി ഇരിക്കയില്ല.

(20) വല്ല അംഗവും ഒരു ഭ്രാന്തനൊ ബുദ്ധിശൂന്യനൊ ആണെങ്കിൽ അവൻ തന്റെ ദേഹരക്ഷ വിചാരിപ്പുകാരൻ മുഖാന്തരമൊ മറ്റു ന്യായാനുസൃതമായ രക്ഷകൻ മുഖാന്തരമൊ യോഗത്തിങ്കൽ അഭിപ്രായം കൊടുക്കാം. വല്ല അംഗവും വയസ്സുതികയാത്തവനാണെങ്കിൽ അവൻ തന്റെ പരിപാലകൻ മുഖാന്തരമൊ ഒന്നിൽ അധികം പരിപാലകന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ വല്ലവരുടെയും മുഖാന്തരമൊ യോഗത്തിങ്കൽ അഭിപ്രായം കൊടുക്കാം.

(21) യാതൊരു അംഗത്തിൽനിന്നും സംഘത്തിലേക്കു ചെല്ലുവാനുള്ള പണങ്ങൾ അശേഷവും അടച്ചല്ലാതെ ആയവൻ യാതൊരു യോഗത്തിങ്കലും അഭിപ്രായം കൊടുപ്പാൻ സംഗതിയുള്ളവനായി ഇരിക്കയില്ല.

(22) അഭിപ്രായങ്ങൾ തങ്ങൾ തന്നെയൊ "പ്രൊക്സി" എന്ന മുക്ത്യാർനാമക്കാരൻ മുഖാന്തരമൊ കൊടുക്കാം. ആ മുക്ത്യാർനാമക്കാരനെ നിശ്ചയിക്കുന്നതു നിശ്ചയിക്കുന്നാളുടെ കയ്യൊപ്പിട്ട രേഖാമൂലമായും ആ നിശ്ചയിക്കുന്നാൾ ഒരു ഏകാംഗക്കൂട്ടുകാരനാണെങ്കിൽ അവരുടെ പൊതുമുദ്രവെച്ച രേഖാമൂലമായും ഇരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

(23) ഒരു അംഗമല്ലാത്ത യാതൊരാളെയും ഒരു മുക്ത്യാർനാമക്കാരനായി നിശ്ചയിച്ചുകൂടാ. അവനെ നിശ്ചയിക്കുന്ന പത്രം അവൻ ഏതു യോഗത്തിങ്കൽ അഭിപ്രായം കൊടുപ്പാനായി പറയുന്നുവോ ആ യോഗം കൂടുന്നതിന്നു മുമ്പിലത്തെ നാല്പത്തെട്ടു മണിക്കൂറിന്നുമുമ്പെ സംഘത്തിന്റെ രജിസ്റ്ററാക്കിയ കച്ചേരിയിൽ ഏല്പിച്ചു വെക്കുകയും വേണം.

(24) ഒരു മുക്ത്യാർനാമക്കാരനെ നിശ്ചയിക്കുന്ന പത്രം ഏകദേശം താഴെ പറയുന്നപ്രകാരമായിരിക്കേണം —

ഇന്ന സംഘം (ക്ലിപ്തപ്പെട്ടതു)

ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ ഇന്ന സംഘത്തിലെ ഒരു അംഗമായ ഇന്നേടത്തു ഇന്നവനായ ഞാൻ ഇന്നമാസം ഇന്നാംതീയതി കൂടുന്ന ആ സംഘത്തിലെ (സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ അസാധാരണ) സാമാന്യ യോഗത്തിങ്കലും പിന്നെ നിർത്തിവെച്ചുകൂടുന്ന യോഗത്തിങ്കലും (അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കൊല്ലത്തിൽ ആ സംഘം വക കൂടുന്ന യാതൊരു യോഗത്തിങ്കലും) എനിക്കുവേണ്ടിയും എന്റെ പേർക്കും അഭിപ്രായം കൊടുപ്പാനായി ഇന്നേടത്തു ഇന്നാളെ എന്റെ "പ്രൊക്സി" മുക്ത്യാർനാമകാര്യസ്ഥനായി ഇതിനാൽ നിശ്ചയിക്കുന്നു.

ഇതിലേക്കു ലക്ഷ്യമായി ഇന്നമാസം ഇന്നാംതീയതി ഞാൻ ഇതിൽ എന്റെ കയ്യൊപ്പിട്ടിരിക്കുന്നു.

ഇന്നാളുടെ മുമ്പാകെ മേല്പറഞ്ഞ ഇന്നാൾ ഇതിൽ കയ്യൊപ്പിട്ടു.

വിചാരിപ്പുകാർ.

(25) വിചാരിപ്പുകാരുടെ എണ്ണവും ആദ്യത്തെ വിചാരിപ്പുകാർ ആരായിരിക്കേണമെന്നും സംഘംകൂട്ടുയാദാസ്തിൽ കയ്യൊപ്പിട്ടവർ നിശ്ചയിക്കേണം.

(26) വിചാരിപ്പുകാരെ നിശ്ചയിക്കുന്നതു വരെക്കും സംഘംകൂട്ടുയാദാസ്തിൽ കയ്യൊപ്പിട്ടവർ വിചാരിപ്പുകാരായി വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

വിചാരിപ്പുകാരുടെ അധികാരങ്ങൾ.

(27) സംഘത്തിലെ കാര്യാദികൾ വിചാരിപ്പുകാർ നടത്തിവരേണം. സംഘം സാമാന്യയോഗത്തിങ്കൽ വെച്ചു നടത്തേണമെന്നു ഇതിനാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത സംഘത്തിലെ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ആ വിചാരിപ്പുകാർ നടത്താം. എന്നാൽ സാമാന്യയോഗത്തിങ്കൽ വെച്ചു സംഘത്താൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന യാതൊരു ചട്ടവും, ആ ചട്ടം ഉണ്ടാക്കീട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ബലമായിരിക്കുമായിരുന്ന വിചാരിപ്പുകാരുടെ വല്ല മുൻപ്രവൃത്തിയേയും ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും ഇല്ല.

വിചാരിപ്പുകാരെ തെരിഞ്ഞുനിശ്ചയിക്കുക.

(28) സംഘം സാമാന്യയോഗത്തിങ്കൽ വെച്ചു കൊല്ലന്തോറും വിചാരിപ്പുകാരെ തെരിഞ്ഞു നിശ്ചയിക്കേണം.

സംഘത്തിലെ വ്യാപാരം.

(രക്ഷാഭോഗത്തെപ്പറ്റിയ വ്യാപാരം നടത്തേണ്ടുന്ന വിധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചട്ടങ്ങൾ

ഇവിടെ കൂട്ടുക.)

കണക്കുകൾ.

(29) സംഘത്തിലെ കണക്കുകൾ അഞ്ചു അംഗങ്ങൾകൂടിയ ഒരു ഉപസഭയിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടതും ആ ഉപസഭക്കു കണക്കുശോധനഉപസഭ എന്നു പേർ പറയേണ്ടതും ആകുന്നു.

(30) ഒന്നാമത്തെ കണക്കുശോധന ഉപസഭക്കാരെ വിചാരിപ്പുകാർ അംഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽനിന്നു നിശ്ചയിക്കേണം.

(31) പിന്നത്തെ കണക്കുശോധനഉപസഭക്കാരെ അതാതുകൊല്ലം അംഗങ്ങൾ സാധാരണ സാമാന്യയോഗത്തിങ്കൽ വെച്ചു നിശ്ചയിക്കേണം.

(32) കണക്കുശോധന ഉപസഭക്കാർക്കു മുതലിന്റെ വക കണക്കു പത്രത്തിന്റെ ഒരു പകർപ്പുകൊടുക്കേണം. അതു സംബന്ധമായ കണക്കുകളോടും രേഖകളോടും കൂടി ആയതു പരിശോധിക്കുന്നതു അവരുടെ പ്രവൃത്തിയായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

(33) സംഘത്തിൽനിന്നു വെക്കുന്ന എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളുടേയും ഒരു ലിസ്റ്റു കണക്കുശോധന ഉപസഭക്കാരെ ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കുകയും വേണം. അവർ സംഘത്തിലെ വക പുസ്തകങ്ങളും കണക്കുകളും എല്ലാ തക്കതായ സമയത്തും ചെന്നുനോക്കുകയും ചെയ്യാം.

ആവക കണക്കു പരിശോധിക്കുന്നതിൽ അവൎക്കു സഹായിപ്പാനായിട്ട അവർ കണക്കുകാരെയും മററ ആളുകളെയും സംഘത്തിലെ ചെലവിന്മേൽ നിശ്ചയിക്കയും ആവാം ആവക കണക്കുകളെപ്പററി അവർ സംഘത്തിലെ വിചാരിപ്പുകാരോടൊ മററവല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥനോടൊ ചോദ്യംചെയ്കയും ആവാം.

(34) കണക്കുശോധന ഉപസഭക്കാർ ആ മുതൽനിലപ്പ പത്രത്തിനെയും കണക്കുകളെയുംപററി അംഗങ്ങൾക്ക ഒരു റിപ്പോൎട്ടുചെയ്കയും, ഈ ചട്ടങ്ങളാൽ ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതും സംഘത്തിലെ കാൎയ്യാദികളുടെ സ്ഥിതി നേരായും ശരിയായും കാണിക്കത്തക്കവണ്ണം ശരിയായി എഴുതിയുണ്ടാക്കിയതും ആയി ഒക്കെപ്പൂൎണ്ണമായും ന്യായമായും ഉള്ള മുതൽനിലപ്പ പത്രമെന്നു തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ തോന്നുന്നുണ്ടൊ എന്നു അവർ തങ്ങളുടെ റിപ്പോൎട്ടിൽ കാണിക്കയും വേണം. വിചാരിപ്പുകാരോ വല്ല വിവരത്തിന്നൊ അറിവിന്നൊ വേണ്ടിഅവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളപക്ഷം വിചാരിപ്പുകാർ ആ വിവരവും അറിവും കൊടുത്തിരിക്കുന്നുവൊ എന്നും അവ തൃപ്തികരമായിട്ടുള്ളതു തന്നെയൊ എന്നും കൂടി കാണിക്കേണം. ആവക റിപ്പോൎട്ട സാധാരണയോഗത്തിങ്കൽ വിചാരിപ്പുകാരുടെ റിപ്പോൎട്ടോടുകൂടി വായിക്കയും വേണം.

അറിയിപ്പുകൾ.

(35) ഒരു അറിയിപ്പ വല്ല അംഗത്തിന്നും കയ്യാൽകൊടുത്തൊ അല്ലെങ്കിൽ ആ അംഗത്തിന്നു അയാളുടെ രജിസ്റ്ററാക്കപ്പെട്ട വാസസ്ഥലത്തേക്കു മേൽവിലാസംവെച്ചു തപ്പാലിൽ അയച്ചൊ സംഘത്തിൽനിന്നു നടത്തിക്കാം.

(36) ഒരു അറിയിപ്പു തപ്പാൽവഴിക്കു അയച്ചുനടത്തിയാൽ ആ അറിയിപ്പടങ്ങിയ എഴുത്തു തപാലിലൊ പതിവായക്രമത്തിൽ എത്തികിട്ടുമായിരുന്നസമയത്തു അതു നടത്തിയപ്രകാരം വിചാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ആ നടത്തിയതു തെളിയിക്കുന്നതിൽ ആ അറിയിപ്പ അടങ്ങിയ എഴുത്തു ക്രമപ്രകാരം മേൽവിലാസംഎഴുതി തപ്പാലിൽ ഇട്ടുഎന്നു തെളിയിച്ചാൽ മതിയാകയുംചെയ്യും.

അവസാനിപ്പിക്കൽ.

(37) സംഘം സ്വേച്ഛയായി അവസാനിപ്പിപ്പാൻവേണ്ടി 1882-ലെ ഇന്ത്യൻകച്ചവടസംഘം ആക്ട അനുസരിച്ചപോലെ ഉള്ള ഒരു അസാധാരണ തീൎപ്പ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സംഘം സ്വേച്ഛയായി അവസാനിപ്പിച്ച നിൎത്തുകയും വേണം.

സംഘത്തിൽ കൂടുവാൻ കയ്യൊപ്പിട്ടവരുടെ പേരുകളും വാസസ്ഥലങ്ങളും വിവരണങ്ങളും,

1.	ഇന്നേടത്തെ എ. ബി	...	...	കച്ചവടക്കാരൻ
2.	ടി സി ഡി.	...	...	ടി
3.	ടി ഇ എഫ.	...	...	ടി
4.	ടി ജി. എച്ച്	...	...	ടി
5.	ടി ഐ ജെ.	...	...	ടി
6.	ടി കെ എൽ	..	...	ടി
7.	ടി എം എൻ	...	...	ടി

18   ാമതു ഇന്നമാസം   ന എഴുതിയതു

മേൽപറഞ്ഞ കയ്യൊപ്പുകൾക്കു സാക്ഷി

ഇന്നേടത്തെ ഒ പി (ഒപ്പ്)

(C) സി, എന്ന മാതിരി.

ഉത്തരവാദത്താൽ ക്ലിപ്തപ്പെട്ടതും ഓഹരികളായി ഭാഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു മൂലധന മുതൽ ഉള്ളതും ആയ ഒരു സംഘത്തിന്റെ സംഘക്കൂട്ടയാദാസ്തും നിയമങ്ങളും,

സംഘം കൂടുന്നതിനുള്ള യാദാസ്ത,

1-ാമതു — സംഘത്തിന്റെ പേർ "ഇന്ന ഹൊട്ടൽ സംഘം ക്ലിപ്തപ്പെട്ടതു" എന്നാകുന്നു

2-ാമതു — സംഘത്തിലെ രജിസ്റ്ററാക്കപ്പെട്ട കച്ചേരി ഇന്നസ്ഥലത്തായിരിക്കും

3-ാമതു — സംഘം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ താല്പൎയ്യങ്ങൾ "വഴിയാത്രക്കാൎക്കു താമസസ്ഥലവും ജലവഴിയും കരവഴിയുമായി ഗതാഗതത്തിനു വാഹനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിവച്ച   വഴിയാത്രചെയ്യുന്നതിൽ എളുപ്പമാക്കുന്നതും ആ താല്പൎയ്യസിദ്ധിക്കു സംബന്ധിക്കുന്നതായൊ ഉതകുന്നതായൊ ഉള്ള മററ സകല കാൎയ്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതും" ആകുന്നു.

4 ാമതു—നാൻ അംഗമായിരിക്കുന്നകാലത്തൊ അതിൽ പിന്നെ ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളിലൊ സംഘം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം ഞാൻ അംഗമായിരുന്നതിൽ നിന്നുപിൻവാങ്ങുന്നതിനുമുമ്പെസംഘത്തിന്റെ കടങ്ങളും ബാദ്ധ്യതകളും കൊടുത്തുതീർപ്പാനും ആ സംഘം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനു ള്ള ചെലവുകൾ കൊടുപ്പാനും ആയിട്ടും അംശദായകന്മാരുടെ അവകാശങ്ങൾ അവരുടെ ഇടയിൽ തീരുമാനിപ്പെടുത്തുവാനും ആയിട്ട 200 ഉറുപ്പികയിൽ അധികമാകാതെ വേണ്ട വരുന്ന സംഖ്യ ആ സംഘത്തിലെ ആസ്തിയിലേക്ക കൊടുപ്പാനായിട്ട ഏല്ക്കുന്നു.

പെരുകളും വാസസ്ഥലങ്ങളും താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സംഘം കൂട്ടുന്നതിനുള്ള ഈ യാദാസ്തുപ്രകാരം ഒരു സംഘം ചെരുവാനായിട്ട അഗ്രഹിക്കുന്നു

താഴെ കയ്യൊപ്പിടുന്നവരുടെ പെരുകളും വാസസ്ഥലങ്ങളും വിവരങ്ങളും

1 ഇന്നെടത്തെ എ. ബി.
2 ടി സി. ഡി.
3. ടി ഇ എഫ്.
4 ടി ജി. എച്ച്.
5. ടി ഐ ജെ.
6. ടി കെ. എൽ
7. ടി എം. എൻ

18 മതു ഇന്നമാസം ഇത്രാം തിയതി എഴുതിയതു

മെൽപറഞ്ഞ ഒപ്പുകൾക്ക സാക്ഷി

ഇന്നെടത്തെ ഒ പി (ഒപ്പ)

മെൽപറഞ്ഞ സംഘം കൂട്ടുവാനായിട്ടുകൂടി ഇരിപ്പാനുള്ള സംഘം കൂട്ടനിയമങ്ങൾ.

1 സംഘത്തിലെ മുതൽമുതൽ നൂറ ഉറുപ്പികക്കുള്ള ആയിരം ഓഹരികളായി ഭാഗിക്കപ്പെട്ട അഞ്ചു ലക്ഷം ഉറുപ്പികയായിരിക്കും

2. സംഘത്തിന്റെ സാമാന്യയോഗത്തിങ്കൽ വെച്ചുള്ള സമ്മതത്തൊടുകൂടി വിചാരിപ്പുകാർ ഓഹരികളിലെ ഉടമസ്ഥരാകാം.

3. സംഘത്തിന്റെ സാമാന്യയോഗത്തിങ്കൽ വെച്ചുള്ള സമ്മതത്തൊടുകൂടി വിചാരിപ്പുകാർ സംഘത്തിലെക്കുള്ള വല്ല ഓഹരികളും റദ്ദ ചെയ്യാം.

4. എ—എന്നവരിയിലെ എല്ലാനിയമങ്ങളും ഈ നിയമങ്ങളൊടുകൂടി ചെർന്നതായും ഈ സംഘത്തിലെക്ക സംബന്ധിക്കുന്നതായും വിചാരിക്കപ്പെടും.

പെരുകളും വാസസ്ഥലങ്ങളും താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സംഘത്തിലെ അസ്സൽ മുതലിൽ അതാതു പെരുകൾക്കനെരെ കാണിച്ച എണ്ണം ഓഹരികൾ കൂടുവാനായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു

കൂടുവാൻ ഒപ്പിടുന്നവരുടെ പെരുകളും വാസസ്ഥലങ്ങളും വിവരങ്ങളും	ഒപ്പിടുന്ന ഓരോരുത്തർ കൂടുന്ന ഓഹരികളുടെ എണ്ണം.	
1 ഇന്നെടത്തെ എ. ബി		
2. ടി സി. ഡി.		
3. ടി ഇ. എഫ്.		
4. ടി ജി. എച്ച്.		
5 ടി ഐ. ജെ		
6. ടി കെ. എൽ.		
7. ടി എം. എൻ		

ആകെ കൂടുന്ന ഓഹരികൾ ഇത്ര.

18 —മതു ഇന്നമാസം —നു എഴുതിയതു.

മെൽപറഞ്ഞ കയ്യൊപ്പുകൾക്ക സാക്ഷി

ഇന്നെടത്തെ ഒ. പി. (ഒപ്പ)

(D) ഡി. എന്ന മാതിരി.

ഓഹരികളായി ഭാഗിക്കപ്പെട്ട മുതലുള്ള ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തപ്പെടുത്താത്ത സംഘത്തിന്റെ സംഘം കൂടുന്നതിനുള്ള യാദാസ്തും സംഘംകൂട്ട നിയമങ്ങളും.

സംഘംകൂട്ട യാദാസ്തു.

1-ാമത. സംഘത്തിന്റെ പേർ "പേട്ടെന്റ ... ഇന്ന സംഘം" എന്നാകുന്നു.

2-ാമത. സംഘത്തിലെ റെജിസ്തരാക്കിയ കച്ചേരി ഇന്നസ്ഥലത്തായിരിക്കും.

3-ാമത. സംഘം സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ താല്പര്യങ്ങളാം ഇന്നേടത്തെ ... ഒ. പി. എന്നാളാൽ നടത്തുവാനായി കുത്തകപത്രത്താൽ അധികാരം വാങ്ങിയപ്രകാരം ഇന്നിന്നതെല്ലാം നടത്തിപ്പാനായിട്ടാകുന്നു. ഈ നടത്തുന്നതിനു കുത്തകപത്രത്താൽ ഒ. പി.ക്കു മാത്രമെ അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുള്ളു.

താഴെ പേർ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളാം എല്ലാവരും ഈ സംഘംകൂട്ട യാദാസ്തിൻപ്രകാരം ഒരു സംഘമായി ചേരുവാനായിട്ട ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

കയ്യൊപ്പിടുന്നവരുടെ പേരുകളും വാസസ്ഥലങ്ങളും, വിവരങ്ങളും.

1. ഇന്നേടത്തെ എ. ബി.
2. ടി സി. ഡി.
3. ടി ഇ. എഫ്.
4. ടി ജി. എച്ച്.
5. ടി ഐ. ജെ.
6. ടി കെ. എൽ.
7. ടി എം. എൻ.

18 ാമത ഇന്നമാസം —— ാം- എഴുതിയത്.

മേലെഴുതിയ കയ്യൊപ്പുകൾക്കു സാക്ഷി.

ഇന്നേടത്തെ ക്യു. ആർ. (ഒപ്പു)

മേൽപറഞ്ഞ സംഘംകൂട്ട യാദാസ്തിനോടുകൂടി ഇരിപ്പാനുള്ള സംഘംകൂട്ട നിയമങ്ങളാം.

സംഘത്തിലെ അസ്സൽ മുതൽ.

സംഘത്തിലെ അസ്സൽ മുതൽ ഇരുപതിനായിരം ഉറുപ്പികയും ആയിരം ഉറുപ്പികയായ ഇരുപത ഓഹരികളായി ഭാഗിക്കപ്പെട്ടും ആകുന്നു.

എ. എന്ന പട്ടിക സംബന്ധിപ്പിക്കുക

എ. എന്ന വകുപ്പിൽ അടങ്ങിയ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ആ നിയമങ്ങളെ മാറ്റം ചെയ്തതായിട്ടും ഈ സംഘത്തിലേക്കു സംബന്ധിക്കുന്നതായിട്ടും വിചാരിക്കേണം.

പേരുകളും വാസസ്ഥലങ്ങളും ചുവടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളാം എല്ലാവരും സംഘത്തിലെ അസ്സൽമുതലിൽ അവരവരുടെ പേരുകൾക്കു നേരെ എഴുതിയ എണ്ണം ഓഹരികൾ എടുക്കുവാനായിട്ട നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു

കയ്യൊപ്പിടുന്നവരുടെ പേരുകളും വാസസ്ഥലങ്ങളും വിവരങ്ങളും.	കയ്യൊപ്പിടുന്നവർ കൂടുന്ന ഓഹരികളുടെ എണ്ണം.	
1 ഇന്നേടത്തെ എ. ബി.		
2. ടി സി. ഡി.		
3. ടി ഇ. എഫ്.		
4. ടി ജി. എച്ച്.		
5 ടി ഐ. ജെ.		
6 ടി കെ. എൽ.		
7. ടി എം. എൻ.		

ആകെ ഓഹരികളാം ഇത്ര.

18 ാമത ഇന്നമാസം ാം- എഴുതിയതു.

മേലെഴുതിയ കയ്യൊപ്പുകൾക്കു സാക്ഷി.

ഇന്നേടത്തെ ക്യു. ആർ. (ഒപ്പു)

(E) ഇ- എന്ന മാതിരി-

കമ്പനി ആക്ടിന്റെ [illegible] ഭാഗത്താൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇ- എന്ന മാതിരി.

൯റ സംഘം വക ൯റ കൊല്ലം   മാസം   -ാംവരെ ഉണ്ടാക്കിയ അസ്സൽ മുതലിന്റെയും ഷെയറികളുടെയും സംക്ഷേപ വിവരം.

ഷെയറി ഒന്നുക്കു ഇത്ര ഉറുപ്പിക പ്രകാരം ഇത്ര ഷെയറികളായി ഭാഗിക്കപ്പെട്ട പേരിനു നിശ്ചയിച്ച അസ്സൽ മുതൽ ഉറുപ്പിക ഇത്ര.

൯റ കൊല്ലം   മാസം   -ാം വരെ എടുത്ത ഷെയറികൾ ഇത്ര.

ഓരോ ഷെയറികളിന്മേൽ അടപ്പാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട തുക ഉറുപ്പിക ഇത്ര.

ആ ആവശ്യപ്പെട്ട വകയിൽ വസൂലായ തുകെ സംഖ്യ ഉറുപ്പിക ഇത്ര.

അടപ്പാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിൽ അടയാതെ ബാക്കിയുള്ള തുകെ സംഖ്യ ഉറുപ്പിക ഇത്ര.

൯റ കൊല്ലം മാസം ൯റ -ാം ൯റ സംഘത്തിൽ ഷെയറികളുള്ള ആളുകളുടെയും മേല്പറഞ്ഞ തീയതിക്കു മുമ്പെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തിൽ യാതൊരു സമയത്തെങ്കിലും ആ സംഘത്തിൽ ഷെയറികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെയും വിവരം: അവരുടെ പേരുകളും വാസസ്ഥലങ്ങളും അവർക്കുള്ള ഷെയറികളുടെ വിവരവും കാണിക്കുന്ന ലിസ്റ്റ.

രജിസ്റ്റർപുസ്തകത്തിൽ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കടലാസ്സ് പാളി	പേരുകളും വാസസ്ഥലങ്ങളും ഉദ്യോഗങ്ങളും				ഷെയറികളുടെ വിവരവും.					യാദാസ്തു.
	വീട്ടുപേര്	പേര്	വാസസ്ഥലം	ഉദ്യോഗം	൯റ -ാം ൽ ഇപ്പോഴുള്ള അംഗങ്ങൾക്കുള്ള ഷെയറികൾ	കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന അധിക ഷെയറികൾ.		അംഗങ്ങളായിരുന്നു പിരിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഷെയറികൾ.		
						എണ്ണം	കൈമാറിയ നം.	എണ്ണം.	കൈമാറിയ നം.	

OUR HOUSEHOLD DIVINITY · CHARITY · R. V.

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. L.] TRIVANDRUM, TUESDAY, February 6, 1912 / Makaram 24, 1087 No. 6.

Part II.—രണ്ടാം ഭാഗം

കൊല്ലം ഡിവിഷൻ കച്ചേരിയിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ

തിരുവല്ലാ ക്ഷേത്രത്തിൽ [illegible]

മേലും [illegible]

മേലും [illegible] തിരുവല്ലാ ക്ഷേത്രത്തിൽ [illegible] എന്ന്

ഒപ്പ്: ദിവാൻ പേഷ്കാർ,

എൻ. രാജാരാമരായര്,

പകൎപ്പ്. ഒപ്പ്: അസിസ്റ്റന്റ് സി. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള.

കോട്ടയം ഡിവിഷൻ കച്ചേരിയിൽ നിന്നും

ചെയ്യുന്ന പരസ്യം എന്തെന്നാൽ.

ഏറ്റുമാനൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ൧൦൭൩-ാം വരുന്ന കുംഭമാസം ൧൫-നു കൊടിയേറി ഉത്സവത്തിൽ സദ്യ മുതലായുള്ള നടത്തേണ്ടവകക്ക വാരത്തിക്കാർ ഏല്പിച്ചുവന്നിരുന്നതിനു പകരം ആ വസ്തുക്കളുടെ കോപ്പുകൾ കുത്തകയായി ഏല്പിക്കുന്നതിനു ഈ മാസം ൨൭-നു വൈക്കം താലൂക്ക കച്ചേരിയിലും ൨൯-നു ഈ കച്ചേരിയിലും വച്ചു ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിനു ൫൦൦-ക. രൂപാ വീതം ഡെപ്പോസിറ്റ വെക്കാതെ ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു അനുവദിക്കുന്നതല്ലാ. കരാറു മുതലുകൾ ഏല്പിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ സർക്കാരിലെ യുക്തംപോലെ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തി എട്ടിൽ ഒരു ഭാഗം ഡെപ്പോസിറ്റും ലേലക്കാരന്റെ ചിലവിന്മേൽ ഉടമ്പടിയും വയ്പിച്ചു കുത്തക കൊടുത്തു നടത്തിക്കുന്നതും അടിയന്തിരം കഴിഞ്ഞു കണക്ക തീർപ്പിച്ചു പണം കൊടുപ്പിക്കുന്നതും ആകുന്നു.

ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു ഡെപ്പോസിറ്റ വച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നവരുടെ തുക അവർ കുത്തകയുടെ ഉറപ്പിനു വെക്കേണ്ട ഡെപ്പോസിറ്റിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതും ശേഷംപേരുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ തിരിയെ കൊടുക്കുന്നതുമാണു. ലേലം പിടിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഉടമ്പടി മുതലായതു വെക്കാതെയൊ ഉടമ്പടി വച്ചതിന്റെ ശേഷം അതിലെ താല്പര്യപ്രകാരം നടത്താതെയൊ ഇരുന്നാൽ ഡെപ്പോസിറ്റ വച്ചിട്ടുള്ള സംഖ്യ പ്രായശ്ചിത്തമായി മുതൽക്കൂട്ടുന്നതു കൂടാതെ വേറെ വിധം ഏർപ്പാടു ചെയ്തു നടത്തിക്കുന്നതിൽ വച്ചുണ്ടാകുന്ന സകല നഷ്ടങ്ങളും കുടിശ്ശികപോലെ ലേലക്കാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതുമാണു. എന്നു

൧൦൭൩-മാണ്ടു മകരമാസം ൧൫-നു

ആ ദിവാൻപേഷ്കാർ,
കൃഷ്ണൻ അയ്യപ്പൻ.

കോട്ടയം ഡിവിഷൻ കച്ചേരിയിൽ നിന്നും

ചെയ്യുന്ന പരസ്യം എന്തെന്നാൽ.

കരിക്കോട്ടു ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തിൽ ൧൦൭൩-ാം വരുന്ന കുംഭമാസം൧൫-നു വടക്കപുറത്തു പണ്ടാരക്കണ്ണന്റെ നടയിൽ വച്ചു ഗുരുസിയും ൨൭-നു അശ്വതി ഊട്ടും വിളക്കും നടത്തുന്ന വകക്ക വേണ്ട കോപ്പുകൾ കുത്തക കൊടുക്കുന്നതിനു ആളേല്പ്പിക്കേണ്ടതിലേക്ക ഈമാസം ൨൭-നു തൊടുപുഴ താലൂക്കിലും ൨൯-നു ഈ കച്ചേരിയിലും വച്ചു ലേലം ചെയ്യാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അന്നേദിവസം ലേലത്തിൽ ചേരുവാൻ മനസ്സുള്ളവർ ഹാജരായി പേരൊന്നിനു അഞ്ചു രൂപാ വീതം കെട്ടിവച്ചു ലേലത്തിൽ ചേരാവുന്നതും ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ ഉടനെ കെട്ടിവച്ചതുകൂടെ കോപ്പുവിലയിൽ എട്ടിൽ ഒരു ഭാഗം വില ഡെപ്പോസിറ്റായി വെക്കേണ്ടതും ശേഷം പേരുടെ രൂപാ തിരിയെ വാങ്ങിക്കൊള്ളേണ്ടതും ആകുന്നു.

ലേലക്കാരൻ ലേലം സ്ഥിരപ്പെട്ട ഉടനെ ഡെപ്പോസിറ്റും മുറപ്രകാരം ഉടമ്പടിയും വയ്ക്കാതെ ഇരുന്നാൽ അയാൾ കെട്ടിയ രൂപായും രണ്ടാമതു ലേലത്തിൽ വെച്ചുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടവും സർക്കാരിലേക്ക ഈടാക്കുന്നതും ആകുന്നു. ഡെപ്പോസിറ്റും ഉടമ്പടിയും വച്ചതിൽപിന്നീടു ഉടമ്പടിപ്രകാരം നടത്താതെ വീഴ്ചക്ക ഇടവരുത്തുന്നതായാൽ ഡെപ്പോസിറ്റും മേലുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടവും ഈടാക്കുന്നതാണു. അടിയന്തിരത്തിനു വേണ്ട സകല കോപ്പുകളും തലെനാൾ പടിയും ആവശ്യത്തിനു തക്കപോലെയും കാരിക്കോട്ടു പ്രവൃത്തിയിൽ പാർവ്വത്യകാരൻ ഏല്പിച്ച പ്രമാണം വാങ്ങുകയും അടിയന്തിരം തീർന്നുകൂടുമ്പോൾ കണക്ക തീർത്തു പണം പറ്റുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. നഷ്ടമൊ മറ്റൊ ഈടാക്കേണ്ടതില്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റും തിരിയെ കൊടുപ്പിക്കുന്നതാകുന്നു. എന്നു

൧൦൭൩-മാണ്ടു മകരമാസം ൧൫-നു

ആ: ദിവാൻപേഷ്കാർ,
കൃഷ്ണൻ അയ്യപ്പൻ.

Notice.

The following books are available at the Press, for issue to agents appointed for the sale of Government publications, at the prices noted against each.

No.	Name of publication.		Price per copy Rs.	ch	c.	Remarks.
1	Infant Primer 8th Edition.	...	..	2	4	
2	Malayalam Second Reader	...	...	6	..	
3	Do. Fourth Reader	...	...	14	...	
4	Christianity in Travancore	...	...	14	4	
5	Mahacharita Sangraham	...	...	17	..	
6	Puranakatha Nikhandu	...	2	1	..	
7	Map of Travancore, Malayalam	...	3	1	8	
8	Do. Tamil	...	3	1	8	
9	Travancore Law Reports—Index to Volume X	...	..	14		
10	T. L. R. Vol. X Part IV	...	.	14	.	
11	Do. Index to Vol. XI	...	...	14	..	
12	Do. Vol. XI Part IV	..	...	14	..	
13	Do. Index to Vol. XII	...	..	14	..	
14	Do. Index to Vol. XIII	...	.	14	...	
15	Do. Vol. XVIII Part I	...	...	14	...	
16	Do. Index to Vol. XVIII	...	...	14	..	
17	Do. Index to Vol. XXI	...	...	14	..	
18	Do. Vol. XXII Part I	...	...	14	...	
19	T. L R. Index to Vol. XXII	...	..	14	...	
20	Forest Trees of Travancore, Bourdillon	...	3	15	12	
21	Regulation I of 1062, Court fees, Malayalam	...	...	2	...	
22	Do. II of 1062, Limitation, Malayalam	...	...	4	...	
23	Regulation II of 1067 Land Conservancy, English	...	...	1	...	
24	Do. III of 1067 Land Acquisition, English	...	...	2	...	
25	Do. Do. Malayalam	...	...	2	...	
26	Do I of 1068 Revenue Recovery, English	...	...	9	...	
27	Regulation V of 1068 English	...	...	1	...	
28	Do. Do. Malayalam	...	...	1	...	
29	Registration Rules, English	...	...	17	4	
30	Do. Malayalam	..	...	17	4	
31	Regulation III of 1071 Gambling, English	...	...	3	...	
32	Do. Do. Malayalam	...	...	3	..	
33	Do. V of 1071, Jenmi and Tenant, English	...	...	3		
34	Do. Do. II of 1072 General clauses, English.		...	13	...	
35	Do. Do. Malayalam	...	..	14	...	
36	Regulation III of 1072 Irrigation English	...	...	6	8	
37	Do Do. Malayalam	..	...	8	...	
38	Stamp Regulation English	...	...	7	...	
39	Regulation IV of 1073 Abkari English	...	...	14	...	
40	Do. Do Malayalam	...	...	18	...	
41	Do VI of 1073 Departmental Enquiry, Malayalam..		...	2	...	
42	Penal Code Malayalam	...	...	16	...	
43	Regulation I of 1074 Penal Code English	...	...	14	...	
44	Do. II of 1074 C. P. C. English	...	...	21	6	

No.	Name of publication.	Price per copy Rs.	ch.	c.	Remarks
45	Regulation II of 1074 C. P. C. Malayalam ...	1	..	8	
46	Do. V of 1074 Land Acquisition for Railways, English.	..	7		
47	Do. Do. Malayalam ...	...	2		
48	Do. VI of 1074 Wills, English ...	...	1	8	
49	Do. Do. Malayalam ...	...	2		
50	Do. III of 1075 Vakils, English ...	...	6		
51	Do. Do. Malayalam ...	...	4	.	
52	Do. III of 1078 T. I. C., English ...	..	7	..	
53	Do. Do. Malayalam ..	...	7		
54	Do. II of 1078 Printing Press, English ...	...	2	5	
55	Do. Do. Malayalam ...	...	3		
56	Do. III of 1079 Religious Endowments, English ...	...	1		
57	Do. Do. Malayalam ...	..	1	8	
58	Do. IV of 1079 Cruelty to animals, English ...	...	1	8	
59	Do. Do. Malayalam ...	...	1	8	
60	Do. V of 1079 Use of Explosives, English ..	...	1	...	
61	Do Do. Malayalam ...	...	1	8	
62	Census Report 1891 Vols I and II ...	5	2	8	
63	Do. 1901 Vols. I, II and III ...	6	5	...	
64	Mal: Abstract of the Census Report of Travancore 1901 ..	...	14		
65	English Almanac and Directory for 1912 ...	1	7	10	
66	Sheet Calendar for 1912 ...	...	2	...	
67	English Diary for 1912 ...	...	12	...	
68	Treasury Manual, English ..	...	4	..	
69	Do Do. Malayalam ...	...	4	...	
70	Account Code, English ...	...	6	..	
71	Do Malayalam ...	...	6	...	
72	Travancore Civil Service Regulations, Second Edition, English, corrected up to 20th May 1909...	...	21	..	
73	C. S. R. 2nd Edition Malayalam ..	...	14	..	
74	Travancore Education Code English ..	...	14	.	
75	The Unrepealed Regulations, English (3 Vols.) ...	8	4	...	
76	T. L. R. Index to Vol XXIII. ..	...	14	..	
77	T. L. R. Vol XXIV, Part II ..	..	14	...	
78	T. L. R. Vol XXIV Part III ..	...	14	...	
79	T. L. R. Vol XXIV Part IV. ..	..	14	...	
80	Malayalam Education Code ..	...	7	...	
81	Tamil Do ...	...	7	...	
82	Malayalam Almanac for 1087 .		14	...	
83	Sheet Calendar for 1087 ..	...	2	...	
84	Tear-off Calendar for 1087 ...	...	5	...	

Government Press,
Trivandrum,
26-2-1912.

V. MUTHUKRISHNA IYER,
Ag. Superintendent.

THE TRAVANCORE PLEADERSHIP EXAMINATION.

It is hereby notified that the examination for the admission of Pleaders in the District and Munsiffs' Courts in accordance with the rules framed by the High Court and sanctioned by His Highness the Maha Rajah will be held at Trivandrum, in such building, as will be notified hereafter by a notice put up in the High Court, on Monday the 1st July 1912 / 19th Mithunam 1087 and the succeeding 3 days.

2. The Special Examination prescribed by Civil Circular No 32 of 1075 to qualify Graduates in Law since 1900 for the High Court Bar, will be amalgamated with the said examination

3 Candidates must send in their applications accompanied by the prescribed fees so as to reach the Registrar of the High Court on or before Saturday the 1st June 1912 / 19th Edavom 1087 after which date no applications will be received. Candidates residing in Trivandrum may present their applications in person and pay the prescribed fees either in cash or in currency notes. Moffusil candidates may address the applications to the Registrar either by the British Post or the Sirkar Anchal, duly registered, enclosing currency notes for the fees, or making the remittance by postal money order or Anchal Hundi. Both the application and fees should reach the Registrar on or before the date fixed.

4. The fee prescribed for admission to the First Grade Pleadership Examination is British Rs. 15, that for the Second Grade, British Rs. 10, and that for the Special Examination for Graduates in Law, British Rs.

5. Applications should be in the form hereto annexed and unless presented in person should be post-paid, superscribed and addressed as follows all the necessary enclosures being securely fastened to the application —

Application for admission to the *Pleadership Examination (or the Special Examination for Graduates in Law, as the case may be).*

To

The Registrar,
High Court of Travancore.
Trivandrum.

N.B. Unstamped and insufficiently stamped covers will be rejected

6. A receipt for the fees paid or remitted showing the register number of the application will be issued by the Registrar.

7 Candidates should write their names, their father's or karnavan's names and their house names distinctly and in full in their applications both in English and Malayalam and give also their addresses in full Applications defective in any particular will be returned, and if they are not re-submitted with the omissions supplied so that they may reach the office of the Registrar within a fortnight from the date of their return, they will not be accepted.

8. Persons possessed of the following qualifications are eligible to present themselves for the Pleadership Examination of the First Grade.—

Graduates in Arts of any of the British Indian Universities who shall have attended four consecutive terms in His Highness the Maha Rajah's Law College or in any recognised Law College in British India, shall alone be entitled to present themselves for the Pleadership Examination of the 1st grade.

9. Persons possessed of the following qualifications are eligible to present themselves for the Pleadership Examination of the Second Grade :—

(*a*) Persons who are qualified under the previous rule to present themselves for the Pleadership Examination of the First Grade.

(*b*) Any persons who, after passing the Matriculation Examination in any of the British Indian Universities or the Madras Upper Secondary Examination or the Middle School Examination in the first class or the late General Test Examination, shall have attended four consecutive terms in a recognised Law College.

10. Applications should be accompanied by the necessary vouchers to establish that the candidate is eligible to appear for the examination. Applicants must satisfy the High Court by the production of recent certificates from a Gazetted Government Officer that they are of good moral conduct and are above 18 years of age. No application will be accepted unless all the necessary certificates are produced.

11. The fee paid by a candidate who absents himself from the examination will, on no account, be refunded to him, whatever may have been the cause, public or private, that prevented him from attending the examination.

12. Any candidate, suspected of having had recourse to mal practice of any kind is liable to have his examination invalidated and also to be debarred from appearing again for any of the examinations under the control of the High Court permanently or for such term of years as the High Court may think fit.

13 Subject to any changes that may be rendered necessary, the examination will be conducted in the order of time and subjects shown in the subjoined table:—

Date	Hour.	Subject.	Hour.	Subject
Monday the 1st July 1912. / 18th Mithunom 1087.	10 A. M. to 1 P. M.	(1) Law of Evidence,	2 P. M. to 5 P. M.	(2) The Code of Civil Procedure.
Tuesday the 2nd July 1912 / 19th Mithunom 1087.	10 A. M. to 1 P. M.	(3) The Code of Criminal Procedure and Medical Jurisprudence	2 P. M. to 5 P. M.	(4) The Travancore Penal Code
Wednesday the 3rd July 1912, / 20th Mithunom 1087	10 A. M. to 1 P. M.	(5) Hindu Law (including Marumakkathayam Law) and Mahomedan Law	2 P. M. to 5 P. M.	(6) Obligation arising from Contracts and Transfer of Property
Thursday the 4th July 1912 / 21st Mithunom 1087	9 A. M. to 12 noon	(7) Law of Torts and Easements	1 P. M. to 3 P. M.	(8) Stamp, Court Fees, Suits Valuation and Limitation Regulations
			3 P. M. to 5 P. M.	(9) Landlord and Tenant and Trust

14 Graduates in Law appearing for the Special Examination have to present themselves only for subjects 2, 3 and 8

15. Any complaints or enquiries from candidates who have appeared for the examination regarding the valuation of their answer papers will not be attended to

High Court, Trivandrum, 2nd February 1912, 20th Makaram 1087.

By order,
P. C. NARAYANA MENON,
Acting Registrar.

Form of application to the Pleadership Examination (or the Special Examination for Graduates in Law as the case may be), to be held on the $\frac{\text{1st July 1912}}{\text{18th Mithunam 1087}}$ and the succeeding 3 days.

Name of candidate.	Father's or Karanavan's name	House name, Muri, Pakuthi, Proverthy, Taluk or place of residence.	Address in full, if different from the particulars given in column 3.	Age	Occupation.	Caste, creed, race or religion	First or Second Grade, or the Special Examination	Statement of qualifications of the candidate under Rule 8 or 9 of the notice, and if he is a Graduate in Law, Register No. and page of the Fort St. George Gazette where his name as having passed the Examination is published	List of enclosures.	Remarks.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Place

Date

Signature

ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്ക ൨-ാം ക്ലാസ്സ മജിസ്ത്രേറ്റകോട്ടിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ

താഴെ പറയുന്ന(?) ... പോലീസുകാരാൽ ഹാജരാക്കി ഈ കോട്ടിൽനിന്നും തിട്ടമെഴുതിച്ച് ടി പോലീസുദ്യോഗസ്ഥനി ബന്തവസ്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും ഉടമസ്ഥന്മാരുടെ നിശ്ചയം ഇല്ലാത്തതും നിശ്ചയം ഉള്ളവർ ഇവിടെനിന്നും നോട്ടീസു കൊടുത്തതിൽ ഹാജരായിവാങ്ങാത്തതും മററും ആയ താഴെപറയുന്ന സാമാനങ്ങളും പണം ചെമ്പുതുട്ടുമുതലായ നാണയങ്ങളും ഉടമസ്ഥന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ ൬ മാസത്തിനകം തെളിവോടുകൂടി ഈ കോട്ടുമുമ്പാകെ ഹാജരായി വാങ്ങിക്കൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

മേൽപ്രകാരം ഹാജരായി വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ലെന്നുവരികിൽ അവധികഴിയുന്ന ഉടൻ സാമാനങ്ങളെ ലേലത്തിൽ വിറ്റ് ഈടാകുന്നപണവും മററുനാണയങ്ങളും സർക്കാരിലേക്ക മുതൽക്കൂട്ടുന്നതും ആകുന്നു

എന്ന ൧൦൮൯-മാണ്ട മകരമാസം ൯-

൨-ാം ക്ലാസ്സ മജിസ്ത്രേറ്റ എം. വി. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യൻ.

(൧) ൧൦൮൯-ൽ രജി ൧൦൮൮/ഫയൽ ൪൩൭-ാം നമ്പ്ര തീർച്ച അനുസരിച്ച കക്ഷിഹാജരായി വാങ്ങാത്ത വെള്ളമുണ്ടനി ൧-ം ജന്നൽപലക ൧-ം.

(൨) ൧൦൮൯-ൽ രജി. ൧൮൯-ലെ പ്രതികൾക്ക കൊടുക്കുന്നതിന തീർച്ചചെയ്തിട്ടുള്ള വെട്ടുകത്തി ൧-ം മേശക്കത്തി ൧-ം പേനാക്കത്തി ൨-ം.

(൩) ൧൦൮൯-ൽ രജി ൨-൦/ഫയൽ ൭൨-ാം വകുപ്പും പ്രകാരം യഥാസ്ഥിതിയിലേൽപിക്കുന്നതിന തീർച്ചചെയ്തിട്ടുള്ള ഉരൽപലക ൧-ം ഇരുമ്പുപെട്ടി ൧-ം.

(൪) ൧൦൮൯-ൽ രജി ൨൪/ഫയൽ ൩൯-ാം നമ്പ്രതീർച്ചഅനുസരിച്ച സാക്ഷിക്കകൊടുക്കുന്നതിനുള്ള കൈയാമം ൧-ം

(൫) ൧൦൮൯-ൽ രജി ൧൮൯/ഫയൽ ൪൦൭-ാം നമ്പ്രതീർച്ചപ്പടി അന്യായക്കാരന കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്ന തെങ്ങും കുഴിയാൽ ൧-ം പേനാക്കത്തി ൧-ം തേങ്ങാ ൫-ം

(൬) ൧൦൮൯-ൽ രജി ൧൮൮-ാം നമ്പ്ര തീർച്ചഅനുസരിച്ച കക്ഷിഹാജരായിവാങ്ങാത്ത സ്വർണ്ണത്തിൽ കമ്പിക്കെട്ടാൻ മണി ൧-ം

(൭) ൧൦൮൯-ൽ രജി ൧൮൮/൯൦ൽ ഫയൽ ൩൦-ാം നമ്പ്ര പ്രതികളെ ഏല്പിക്കാൻ വിധിച്ചിട്ടുള്ള താക്കോലിനുവേണ്ടിയ ചക്രം ൧-ം വെട്ടി ൧-ം

(൮) ൧൦൮൯-ൽ രജി. ൫൦൨-ാം നമ്പ്രിലെ പ്രേതത്തിൽ നിന്നും എടുത്ത പഴയവെള്ളിവള ൧-ം മാറകുറഞ്ഞസ്വർണ്ണത്തിൽ കതാലി ൧-ം ചുലപ്പു പാത്തി ൧-ം

(൯) ൧൦൮൯-ൽ രജി ൧൪൦/ഫയൽ ൨൬൬-ാം നമ്പ്രിൽ പ്രതിയുടെ ദേഹപരിശോധനയിൽനിന്നും എടുത്ത പേനാക്കത്തി ൧-ം

(൧൦) ൧൦൮൯-ൽ രജി. ൧൮൮-ാം നമ്പ്രിൽ പ്രതിയുടെ ദേഹപരിശോധനയിൽ നിന്നും എടുത്ത മണിബോക്സ ൧-ം ഉരട്ടകടിശില ൧-ം

(൧൧) ൧൦൮൯-ൽ രജി ൪-ം ൫൭൨-ം നമ്പ്രുകളിലെ പ്രതിയുടെ കൈവശത്തിൽ നിന്നും സംശയിച്ച എടുത്തിട്ടുള്ള ചുവട ഒടിഞ്ഞ കൈ കലത്തിൽ ആറാം രൂപം ൧൦ കഷണം ൨-ം ചുവടില്ലാത്ത ചെറിയ അറാം രൂപം ൨-ം നിലവിളക്കിന്റെ പഴയ ഓട്ട ൧-ം ചുടത്തെ ൨-ം കൈവിളക്കിന്റെ തട്ടോടുകൂടി ൧-ം തട്ടില്ലാത്തതും ചുവടിളകിയതുമായ കഷണം ൨-ം കൈപിടിയുള്ള കിണ്ണം ൧-ം കൊരണ്ടുവേലയുള്ള ഓട്ട ൩-ം ചെറിയ ഓട്ട ൨-ം തെച്ചാൻ നാളം വെങ്കലത്തുടൻ ൧-ം വെങ്കിയുണ്ട ൧-ം തട്ടും കൈപിടിയും ഒടിഞ്ഞ കിണ്ണം മാതിരി കൈവിളക്ക ൧-ം ചെറിയ പിച്ചളചരവം ൧-ം ഉരുമ്പുപാളം ൧-ം

(൧൨) ൧൦൮൯-ൽ രജി ൧൭൨ ലെ അന്വേഷണത്തിൽ തെററിക്കുന്നതു വെപ്പുവാവാ കണ്ണിന്റെ കടിശോധനയിൽ സംശയിച്ച എടുത്തതും ഉടമസ്ഥന്മാരുടെ നിശ്ചയം ഇല്ലാത്തതും ആയ ചതുരപ്പെട്ടി ൧-ം സ്വർണ്ണരാശി ൧-ം മടിശീല ൨-ം

(൧൩) ൧൦൮൯-ൽ ഫയൽ ൫൦൩-ാം നമ്പ്രിൽ ഏ ൺടയാള താക്കോൽ ൧-ം

(൧൪) ഉടമസ്ഥന്റെ നിശ്ചയം ഇല്ലാത്ത ഒരു പണം വിലവരുന്ന മര ഉലക്ക ൧-ം

(൧൫) ൧൦൮൯-ൽ രജി ൫൦-ാം നമ്പ്രിൽ പ്രതി ഇലകമണ ചെയ്യുന്നേഹത്തിന്റെ കടിശോധനയിൽ സംശയിച്ച എടുത്ത തകരഡപ്പി ൧-ം ചെട്ടാമ്പെട്ടി ൧-ം ചിപ്പ ൩-ം ബ്രൌൺസോപ്പ ൩-ം കട്ടിച്ചിൽ റാന്തൽ ൧-ം

(൧൬) വർക്കല ഔട്ടിൽ ഒരിപ്പുകാരനാൽ ഹാജരാക്കപ്പെട്ടതും ഉടമസ്ഥന്മാരുടെ നിശ്ചയം ഇല്ലാത്തതുമായ ബ്രിട്ടീഷ് രൂപാ ൭-ം കാശ് അണത്തുട്ട ൧൦-ം പേനാകത്തി ൧-ം ഉത്തരീയം ൧-ം ടിൻ ഉണിയിൽ കെട്ട ൧-ം വെള്ള കവണിം ൨-ം ടിൻ ബനിയൻ ഒന്നും വലബനിയൻ ൧-ം പട്ടുതുണിയിൽ ചെറിയ ഒരു വെസ്സു എണ്ണം ൧-ം ആകെ എണ്ണം ൨൭-ം

(൧൭) ൧൦൮൯-ൽ രജി ൫൪ ഫയൽ ൧൦൭-ാം നമ്പ്രിൽ പ്രതികളുടെ പക്കൽ നിന്നും സംശയിച്ച എടുത്തതും ഉടമസ്ഥന്മാരുടെ നിശ്ചയം ഇല്ലാത്തതും ആയ ഉരുളി ൧-ം കിണ്ടി ൧-ം പൂക്കുറി ൧-ം പടിക്കം ൧-ം മൊന്ത ൧-ം ആകുന്നു.

കൊല്ലം ഡിവിഷൻ കച്ചേരിയിൽ നിന്നും അതൃത്തിക്കല്ലുകളുടെ സംരക്ഷണക്കായി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ൧൦൮൪ [illegible] മാസം ൧൩-ാം പുതിയ റൂൾസ് ൪-ം പാരായിലെ താല്പര്യപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ

ലാൻറുറിക്കാർഡു റെയിൻറൻസു സംബന്ധിച്ചു കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ തെക്കുംഭാഗം [illegible] മുതലായ പകുതികളിൽ ഫീൽഡു വേല ആരംഭിച്ചു നടന്നു വരുന്നതും ശേഷം പകുതികളിൽ താമസിയാതെ ആരംഭിക്കുമെന്നുള്ളതുമാകയാൽ ഫീൽഡു കല്ലുകളെയോ സബ്ബ് ഡിവിഷൻ കല്ലുകളെയോ അടയാളങ്ങളെയോ അറ്റകുറ്റം തീർപ്പിക്കയോ പുതുപ്പിക്കയോ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ സംഗതികളിലും അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിനു താലൂക്കു സർവേയരുടെ നോട്ടീസു കിട്ടിയ ൧൫ ദിവസത്തിനകം വസ്തു ഉടമസ്ഥനോ അനുഭവക്കാരനോ വസ്തുവിന്മേൽ ബാദ്ധ്യതയുള്ള മറ്റു ആരെങ്കിലുമോ അപ്രകാരം കല്ലുകളെയോ അടയാളങ്ങളെയോ അറ്റകുറ്റം തീർപ്പിക്കയോ പുതുപ്പിക്കയോ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തപക്ഷം ആ വേലയെ തഹശീൽദാരോ താലൂക്കു സർവേയരോ നടത്തിക്കുന്നതും അതിലേക്കുള്ള ചിലവു ൧൦൭൩ലെ ൩-ം റെഗുലേഷൻ ൩൦-ം വകുപ്പിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതിൻപ്രകാരം വസ്തുവിൽ ബാദ്ധ്യതപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുമെന്നുള്ളതുമാകുന്നു.

കൊല്ലം ഡിവിഷൻ കച്ചേരി
മ:സം [illegible]-

ആ, ദിവാൻപേഷ്കാർ,
എൻ. രാജാരാമരായര്.

കൊല്ലം ഡിവിഷൻ കച്ചേരിയിൽ നിന്നും
പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ

അമ്പലപ്പുഴ ക്ഷേത്രത്തിൽ ൧൦൮൭-ാമാണ്ടു കുംഭം ൨൧-ാം കൊടിയേറി ഉത്സവം തുടങ്ങി നടക്കേണ്ടതു പ്രമാണിച്ചു കരിക്കുവെട്ടു വിറകെട്ടു [illegible] മുതലായ ജോലികൾ കുത്തകകൊടുത്തു നടത്തിക്കുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതും അതിലേക്കു ആവശ്യപ്പെട്ടവാൻ കുംഭമാസം ൧൩-ാം അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കു കച്ചേരിയിൽ വച്ചു തഹശീദാർ ലേലം ചെയ്യുന്നതുമാകുന്നു.

ഓരോരുത്തരും അഞ്ചു രൂപാ വീതം ഡേമണി കെട്ടിവെക്കാതെ ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു അനുവദിക്കപ്പെടുന്നതല്ലാ. കുറഞ്ഞ തുകക്കു ഏല്പിക്കുന്നവരുടെ പേരെ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തപ്പെടും. അങ്ങിനെ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയാൽ ഉടനെ കുത്തക ശരിയായി നടക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പിനുവേണ്ടി ലേലസംഖ്യയിൽ നൂറിനു ൧൦ വീതം ഡേമണിയും ലേലക്കാരന്റെ ചിലവിന്മേൽ മുറക്കു ഉടമ്പടി വെക്കേണ്ടതാണ്.

ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനായി ഡേമണി വെക്കുന്നവരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നവരുടെ തുക കുത്തകയുടെ ഉറപ്പിനുള്ള ഡേമണിക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ശേഷം പേരുടെ ഡേമണി ഉടനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു.

ലേലത്തിൽ പിടിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഉടമ്പടി മുതലായതു വെക്കാതെയോ ഉടമ്പടിവച്ചതിൽപിന്നെ അതിലെ താല്പര്യപ്രകാരം ശരിയായി നടക്കാതെയോ ഇരുന്നാൽ ഡേമണി സംഖ്യ പ്രായശ്ചിത്തമായി മുതൽകൂട്ടുന്നതു കൂടാതെ വേറെ വിധം നടത്തിക്കുന്നതിൽ വച്ചുണ്ടാകുന്ന സകല നഷ്ടങ്ങളും കരക്കുടിശിഖ പോലെ ലേലക്കാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതും ലാഭമുണ്ടാകുന്നപക്ഷം അതിലേക്കു യാതൊരവകാശം പറഞ്ഞുകൂടാത്തതും ആകുന്നു. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും നിരാകരിക്കുന്നതും സർക്കാരിലെ യുക്തംപോലെ ആയിരിക്കും.

൧൦൮൭-ാമാണ്ടു മകരമാസം [illegible]

ആ. ദിവാൻ പേഷ്കാർ,
എൻ. രാജാരാമരായര്.
പകരം ആ. അസിസ്റ്റന്റ്,
സി. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള.

കൊല്ലം ഡിവിഷൻ കച്ചേരിയിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു.

മാവേലിക്കര ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്ന മീനമാസം കൊടിയേറി നടക്കുന്ന ഉത്സവം പ്രമാണിച്ചു ആവശ്യമുള്ള കോപ്പുകൾ ഏറ്റെടുത്തു കൊടുക്കുന്നതിനു കരാറുകാരെ ഏർപ്പെടുത്തുവാൻ കുംഭമാസം മാവേലിക്കര താലൂക്കു കച്ചേരിയിൽ വച്ചു തഹശീൽദാർ ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. പാരൊത്തുക്കുന്ന പത്തുരൂപാ വീതം ഡെപ്പോസിറ്റു വയ്ക്കാതെ ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു അനുവദിക്കപ്പെടുന്നതല്ലാ. കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്കു ഏൽപ്പെടുന്നവരുടെ മേൽ ഗവർമ്മെന്റ അനുവാദപ്രകാരം ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം സംഖ്യ ഡെപ്പോസിറ്റും ലേലക്കാരന്റെ ചിലവിന്മേൽ ഉടമ്പടിയും വച്ചു കരാറു നടത്തിക്കുന്നതും അടിയന്തിരം കഴിഞ്ഞു കണക്കു തീർപ്പിച്ചു പണം കൊടുപ്പിക്കുന്നതും ആകുന്നു.

ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു ഡെപ്പോസിറ്റു വെക്കുന്നവരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നവരുടെ പണം അവരവരുടെ ഉറപ്പിനു വെക്കേണ്ട ഡെപ്പോസിറ്റിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ശേഷംപേരുടെ ഡെപ്പോസിറ്റു ഉടൻ തിരിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണു. ലേലത്തിൽ പിടിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഉടമ്പടി മുതലായതു വെക്കാതെയൊ ഉടമ്പടി വച്ചതിൽ പിന്നെ അതിലെ താല്പര്യപ്രകാരം ശരിയായി നടക്കാതെയൊ ഇരുന്നാൽ ഡെപ്പോസിറ്റുവച്ചിട്ടുള്ള സംഖ്യ പ്രായശ്ചിത്തമായി മുതൽക്കൂട്ടുന്നതുകൂടാതെ വേറെ വിധം ഏർപ്പാടുചെയ്യുന്നതിൽ വച്ചുണ്ടാകുന്ന സകല നഷ്ടവും കരക്കടിശിഖപോലെ ലേലക്കാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതുമാകുന്നു. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും നിരാകരിക്കുന്നതും സർക്കാരിലെ യുക്തംപോലെ ആയിരിക്കും.

൧൦൮൭ മകരം ൧൦-

അം. ദിവാൻപേഷ്കാർ
എൻ. രാജാരാമരായര

കോട്ടയം ഡിവിഷൻ കച്ചേരിയിൽ നിന്നും
പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ.

മൂവാററുപുഴ താലൂക്കിൽ പിഷാരികാവിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ചു വരുന്ന കുംഭമാസം ൨൧-ാംനു ആറാട്ടിനും മറ്റും സർക്കാരിൽ നിന്നും നടത്തിവരുന്ന സദ്യയ്ക്കും വിളക്കിനും വകയ്ക്കു വേണ്ട കോപ്പുകൾ കരാറായി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനു കുംഭമാസം ൯-ാംനു മൂവാററുപുഴ താലൂക്കിലുള്ള തഹശീൽ കച്ചേരിയിലും വച്ചു ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലക്കാരൻ അഞ്ചു രൂപാ വീതം ഡെപ്പോസിറ്റു വയ്ക്കാതെ ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു അനുവദിക്കുന്നതല്ലാ. കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്കു ഏൽപ്പെടുന്നവരുടെ മേൽ സർക്കാരിലെ യുക്തംപോലെ ഗവർമ്മെന്റ അനുവാദപ്രകാരം ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയിട്ടിൽ ഒരു ഭാഗം ഡെപ്പോസിറ്റും ലേലക്കാരന്റെ ചിലവിന്മേൽ ഉടമ്പടിയും വയ്പ്പിച്ചു കരാറുകളെ നടത്തിക്കുന്നതും അടിയന്തിരം കഴിഞ്ഞു കണക്കു തീർപ്പിച്ചു പണം കൊടുപ്പിക്കുന്നതും ആകുന്നു.

ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു ഡെപ്പോസിറ്റു വച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുന്നവരുടെ തുക അവർ കരാറുകളുടെ ഉറപ്പിനു വെക്കേണ്ട ഡെപ്പോസിറ്റിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ശേഷം പേരുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉടൻ തിരിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണു. ലേലത്തിൽ പിടിച്ചതിനു ശേഷം ഉടമ്പടി മുതലായതു വയ്ക്കാതെയൊ ഉടമ്പടി വച്ചതിന്റെ ശേഷം അതിലെ താല്പര്യപ്രകാരം ശരിയായി നടക്കാതെയൊ ഇരുന്നാൽ ഡെപ്പോസിറ്റു വച്ചിട്ടുള്ള സംഖ്യ പ്രായശ്ചിത്തമായി മുതൽക്കൂട്ടുന്നതുകൂടാതെ വേറെ വിധം ഏർപ്പാടു ചെയ്യുന്നതിൽ വച്ചുണ്ടാകുന്ന സകല നഷ്ടങ്ങളും കരക്കടിശിഖപോലെ ലേലക്കാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതാണു. എന്നു

൮൭ മകരം ൧൦-

ആ. ദിവാൻപേഷ്കാർ കൃഷ്ണൻ തമ്പുരാൻ.

മാവേലിക്കര താലൂക്കിൽ നിന്നു
പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ

തെക്കേക്കര പ്രവൃത്തിയിൽ കട്ടച്ചിറ മുറിയിൽ തൊട്ടിലപ്പാട്ടു വീട്ടിൽ നാരായണൻ കൊച്ചുകുഞ്ഞു അവകാശികളം ഇല്ലാതെ ഈയാണ്ടു തുലാമാസം ൨൩-ാംനു മരിച്ചുപോയിരിക്കുന്നപ്രകാരം ഹജൂരിൽ നിന്നായി വിചാരണനടന്നുവരുന്നതും നടന്നിടത്തോളം വിചാരണയാൽ നാരായണൻ കൊച്ചുകുഞ്ഞു അനന്തിരവരില്ലാതെ ചത്തുപോയിരിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നതും അതുകൊണ്ടു അയാൾക്കു ന്യായമായ അവകാശികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകം ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചു തെളിവു കൊടുത്തുകൊള്ളണം. അങ്ങനെചെയ്യാത്തപക്ഷം അനന്തിരവരില്ലാത്ത സ്വത്തായി സ്ഥിരപ്പെടുത്തി തീർമാനിക്കുന്നതിനിടവരുന്നതും അവധികഴിഞ്ഞു ബോധിപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷകളെ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലാത്തതും ആകുന്നു.

൧൦൮൭ മകരം ൫-ാംനു

അം: തഹശീൽദാർ കെ. ആർ. കൃഷ്ണപിള്ള.

അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്ക കച്ചേരിയിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ

കൊട്ടാരം അഞ്ചലാപ്പീസിൽ ശിപായി ആയിരുന്നു ൧൦൮൭ മാസം ൫-ാം തീയതി ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നു കാലാന്തരത്തിൽ മരിച്ചുപോയ ൪൫ വയസ്സു പ്രായമുള്ള കേശവപിള്ള എന്നവന്റെ കാതിൽ കിടന്ന മുഖക്കല്ലു പതിച്ച ഒരു ജോടി സ്വർണ്ണക്കടുക്കനെ (ഒന്നരയും ൧ അര ഗ്രെയിൻസ്സ തൂക്കം) ൦൦ കച്ചേരി ബന്തോവസ്തിൽ വച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ മരിച്ചുപോയ കേശവപിള്ളക്ക അവകാശികളുള്ളപക്ഷം ൦൦ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ൬ മാസത്തിനകം ൦൦ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി അവകാശം തെളിയിക്കേണ്ടതും അല്ലാത്തപക്ഷം മുറപ്രകാരം സർക്കാരിലേക്ക മുതൽ കൂട്ടുന്നതുമാകുന്നു. എന്ന ൮൭ മകരമാസം ൧൫-

തഹശീൽദാർ,

ആർ കൃഷ്ണപിള്ള.

പീരുമേടുതാലൂക്കകച്ചേരിയിൽ നിന്നും
ചെയ്യുന്നപരസ്യം

പെരിയാർ തപാൽ ഓട്ടക്കാരനായ ചങ്ങനാശ്ശേരി കൃഷ്ണപിള്ള എന്നയാൾ ൮൭ ധനുമാസം ൧൫-ാം പെരിയാർ അഞ്ചലാപ്പീസിന്റെ കിഴക്കഭാഗത്തുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ കിടന്നു കാലാന്തരത്തിൽ മരിച്ചുപോകയും അയാളുടെ വക സാമാനങ്ങളും അധികം വിലയില്ലാത്തതാകയാൽ ലേലം ചെയ്യുന്നതാകുന്ന പണം അവകാശികളാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാജരായി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനു പരസ്യം അയക്കണമെന്നും ഏല്പിക്കയും ഡിവിഷനിൽ നിന്നു ഉത്തരവുണ്ടായതനുസരിച്ചു മരിച്ചകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ സാമാനങ്ങളും ലേലം ചെയ്യുന്നതിൽ ൦൦ ഉണ്ടായ തുക ! ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട പണം ഡിപ്പാസിറ്റു വച്ചിട്ടുണ്ട് ൦൦ പണം ലിസ്റ്റിൽ കാണുന്ന താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങളും മരിച്ചുപോയ കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ അവകാശികളാരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നാൽ ൦൦ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ ൬ മാസത്തിനകം ൦൦ കച്ചേരി മുമ്പാകെ ഹാജരായി തെളിവുകൊടുത്തു പണവും പ്രമാണങ്ങളും വാങ്ങിക്കൊള്ളണം അപ്രകാരം അവകാശികൾ ഹാജരാകാതിരുന്നാൽ പണം മുതൽ കൂട്ടുകയും പ്രമാണങ്ങളും അനുസരിച്ചു സർക്കാരിൽനിന്നു നടപടി നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ.

തഹശിൽദാർ പി ആറുമുഖംപിള്ള.

൮൭ ധനു ൨൨

ലിസ്റ്റ്.

൧. ബ്രിട്ടീഷ് സെവിംഗ് ബാങ്ക ൨൪൯൦-ാം നമ്പർ പാസ്സബുക്ക ൧

൨. ടി. വക ൨൫൭൦-ാം നമ്പർ പാസ്സബുക്ക ൧

൩. മരിച്ച കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ജീവനാംശ ലിഫിക്കെറ്റ കടലാസ്സ ൧

൪. നെയ്യാറ്റിൻകരെ പടിഞ്ഞാറ്റേ മുറിയിൽ കിഴക്കെ വെക്കൽ നാരായണൻ വേലായുധൻ മുതൽ പേർ മുതലെടുത്ത ചിട്ടിയിൽ കൃഷ്ണപിള്ള കൂടി ചേർന്ന ൩-ാമതു ചിട്ടിവരെ പണം ഇറക്കിട്ടുള്ളതിന്റെ കൊടുത്തരസീതു ബുക്ക ൧

൫. കൃഷ്ണപിള്ള മുന്നാം നിന്നു മുതലിച്ച ചിട്ടിക്ക തിരുവല്ലാ മാന്നാർ കുട്ടംപേരൂർ നമ്പൂഴിവീട്ടിൽ അയ്യപ്പൻ വേലായുധൻ ചേർന്ന ൫-ാമതു ചിട്ടിപിടിച്ചതിലേക്ക ൮൬ കർക്കടകം ൨൨-ാം എഴുതിക്കൊടുത്ത ഉടമ്പടി ൧

൬. ടി കൃഷ്ണപിള്ള മുന്നാം നിന്നു മുതലിച്ച ചിട്ടിക്ക മുന്നാംമുതൽ ചേർന്നകുടി ൮൬ ആണ്ടു എഴുതിയ ഉടമ്പടി ൧

൭. കൃഷ്ണപിള്ളക്ക പടിഞ്ഞാറ്റേ ചെരിമേൽ പടിഞ്ഞാറെ മുറിയിൽ കിഴക്കെ വെക്കൽ നാരായണൻ വേലായുധൻ മുതൽ പേർ ൧൧ രൂപാ ൭ ചക്രം കാശുതരാനുള്ളതിലേക്ക ൮൬ മിഥുനം ൧൭-ാം എഴുതിക്കൊടുത്ത കടച്ചീട്ടും

൮. കൃഷ്ണപിള്ള മുതലിച്ച ചിട്ടിയിൽ ഏറ്റുമാനൂർ പേരൂർക്കരയിൽ വടക്കെവീട്ടിൽ ശങ്കരൻ പരമേശ്വരൻ മടച്ചിട്ടിചേർന്ന ൨൦ മതു ചിട്ടിപിടിച്ചതിലേക്ക ടിയാൻ എഴുതിക്കൊടുത്ത ജാമ്യച്ചീട്ട ൧

൯. ടി ചിട്ടിയിൽ അഞ്ചലിൽ തപാൽ ശിപായി കുഞ്ഞുരാമൻപോറ്റികള് ചേർന്നപിടിച്ചിട്ടുള്ളതിനു ൮൭ കന്നി ൨൭-ാം എഴുതിക്കൊടുത്ത ജാമ്യച്ചീട്ട ൧

൧൦. ടി കൃഷ്ണപിള്ള മുതലിച്ച ചിട്ടിക്ക വെള്ളക്കടലാസിൽ എഴുതിട്ടുള്ള ഉടമ്പടി ൧

Private Advertisement.

സമൻ.

കൊല്ലം പ്രിൻസിപ്പാൾ മുൻസിപ്പുകോട്ടിൽ
൧൦൮൭ -ാം നമ്പർ

വാദി

കൊല്ലം കോട്ടയ്ക്കകത്തുചേരിയിൽ അയിരൂർ കിഴക്കമഠത്തിൽ ഇരിക്കും രാമയ്യർ ഈശ്വരയ്യർ

പ്രതി

കരിമ്പ്രവൃത്തിയിൽ കടയ്ക്കൽ മുറിയിൽ ചീനിവിള വേനക്കാരനായ ടി മുറിയിൽ ചന്ദ്ര വിള പുത്തൻവീട്ടിൽ കാളിപ്പപ്പൻ

പ്രതിയെ തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതു

ടി നമ്പരിൽ പ്രതിക്കു ഈ പ്രാവശ്യം സമനയച്ചതിൽ കൈപ്പററാതെ ഒളിച്ചുമാറി പാക്കുന്നതായി കാണുന്നതിനാൽ ഇപ്പോൾ വിചാരണക്കു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ൧൦൮൭ കുംഭമാസം ൨൦-ാം തീയതി ൧൧ മണിക്കു പ്രതി ഹാജരാകാത്തപക്ഷം പ്രതിയെ കൂടാതെ കേസു തീരുമാനിക്കുന്നതാകുന്നു.

൧൦൮൭മാണ്ട് മകരമാസം ൨൦-നു

ഉത്തരവുംപ്രകാരം,
അ: ഹെഡ്ഗുമസ്താ,
(ഒപ്പു)

നോട്ടീസു

കൊല്ലം ജില്ലാക്കോട്ടിൽനിന്നും ൧൦൮൭ സീവിൽ ൻം.

വാദി.

അമ്പലപ്പുഴതാലൂക്കു പുളിംകുന്നുപ്രവൃത്തിയിൽ കോട്ടഭാഗംമുറിയിൽ മങ്കൊമ്പിൽ വടയാററുസമൂഹം

ടി സമൂഹത്തിൽ കിഴിമംകൊമ്പിൽ കിഴക്കെമഠത്തിൽ ചിതംബരം നാരായണയ്യൻ,

പ്രതികൾ.

ഹരിപ്പാട്ടുപ്രവൃത്തിയിൽ തുലാമ്പറമ്പു നടുവത്തും മുറിയിൽ പെരുനിലത്തുവീട്ടിൽ കുമാരൻ നാരായണൻ മുതൽപേരു ൩൦

മേൽപറഞ്ഞ വടയാററുസമൂഹത്തിൽ ചേർന്ന എല്ലാ ആളുകളേയും തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതു

ടി സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കിഴിക്കാരനായ പുതിയമഠത്തിൽ നാരായണയ്യൻ വെങ്കിടാചലമയ്യൻ തന്നെ വാദിസ്ഥാനത്തു കക്ഷിചേർത്തു വ്യവഹാരം ആലപ്പുഴ ജില്ലാക്കോട്ടിൽവച്ചു നടത്തുന്നതിനു സട്ടിഫിക്കെട്ടു അയക്കണമെന്നു ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഹർജി ൧൦൮൭ കുംഭം ൭-നു വിചാരണക്കു വച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഹർജിയെപ്പററി വല്ല ആക്ഷേപവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വിചാരണദിവസം ഹാജരായി ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൧൦൮൭ ധനു ൨൭-നു

ഉത്തരവുംപ്രകാരം,
ശിരസ്തദാർ ജി. ജേക്കബ്.

സമൻ

കൊല്ലം പ്രി. മുൻസിഫ്കോട്ടിൽ

൧൦൮൭ സി. ൪൬൮.

വാദി

കൊല്ലം കോട്ടയ്ക്കകത്തു ചേരിയിൽ അനന്തവല്ലീശ്വരത്തു കുളത്തിനു തെക്കെ മഠത്തിൽ താമസിക്കുന്ന വെങ്കിട്ടരാമൻ വിഷ്ണുമൂർത്തി പോററി.

പ്രതി

കൊല്ലത്തു നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തു കോട്ടയ്ക്കകത്തു പഴവങ്ങാടിയിൽ പടിഞ്ഞാറെ തെരുവിൽ ൧൫൧-ാം നമ്പ്ര കെട്ടിടത്തിൽ പലഹാരക്കച്ചവടം കൃഷ്ണൻ ദാസൻ പോററി.

പ്രതിയെ തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതു

ടി നമ്പരിൽ പ്രതിക്കു സമനയച്ചതിൽ സമൻ കൈപ്പററാതെ ഒളിച്ചുമാറി പാക്കുന്നതായി കാണുന്നതിനാൽ ഇപ്പോൾ വിചാരണക്കു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ൧൦൮൭ മാസം ൨൭-നു പകൽ ൧൧ മണിക്കു പ്രതി ഹാജരാകാത്തപക്ഷം പ്രതിയെ കൂടാതെ കേസു തീരുമാനിക്കുന്നതാകുന്നു.

൧൦൮൭മാണ്ടു മകരമാസം ൩൦-നു

ഉത്തരവുംപ്രകാരം.
അ: ഹെഡ്ഗുമസ്താ (ഒപ്പു.)

പരസ്യം.

കൊല്ലം അഡീഷനാൽ മുൻസിപ്പു കോട്ടിൽ

൧൦൮൭-ാമാണ്ടു സ്മാ. ാം നംബർ ൭൩൪.

വാദി.

കൊല്ലം കരിമ്പാലൂരത്തിൽ നെല്ലരിക്കച്ചവടം കൊച്ചുണ്ണി അലിക്കുഞ്ഞു.

പ്രതി.

കൊല്ലം അധികാരത്തിൽ കന്നിമേൽചേരിയിൽ വലിയഴികത്തു വീട്ടിൽ കണ്ടൻ ശങ്കരൻ കൃഷ്ണൻ.

പ്രതിയെ തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതു.

ടി നമ്പരിൽ പ്രതിക്കു പലപ്രാവശ്യം സമൻസ് അയച്ചതിലും കൈപ്പറ്റാതെ മറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടു ഗസറ്റിൽ പരസ്യം ചെയ്യണമെന്നു വാദി അപേക്ഷിച്ചു അനുവദിച്ചു ഉത്തരവുണ്ടായിരിക്കുന്നതും കേസ്സ് ഈ മാസം ൨൮-ാം തീയതി വിചാരണയ്ക്കു വച്ചിരിക്കുന്നതും ആകയാൽ അന്നേദിവസം പകൽ ൧൧ മണിക്കു പ്രതി ഈ കോടതി മുൻപാകെ ഹാജരാകാത്തപക്ഷം പ്രതിയെ കൂടാതെ ഈ കേസ്സ് തീരുമാനിക്കുന്നതാകുന്നു.

൧൦൮൭-ാമാണ്ടു മകരമാസം ൧൨-

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം

ഹെഡ്ഗുമസ്താ ജി. ശങ്കരയ്യൻ.

തിരുവനന്തപുരം അഡിഷനാൽ ഡിസ്ത്രിക്ട് മുൻസിപ്പുകോട്ടിൽ നിന്നും

ടി കോട്ടിൽ ൧൦൮൭-ാമാണ്ടു അദാലത്ത് നമ്പ്ര ൨൨

വാദികൾ

പൈരവൻ പണ്ടാരം അരുണാചലം പണ്ടാരം മുതൽപേർ ൨

പ്രതികൾ

൧. നീലകണ്ഠശാസ്ത്രിയൾ ഗോപാലയ്യൻ

൨. തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിൽ കച്ചവടമായിരുന്ന കല്ലിടക്കാട്ടുജില്ലാ ചാലക്കട ഗ്രാമം അച്ചുതനായർ വീട്ടിൽ ക്ലബ്ബ് പാപ്പാക്കുടി വെങ്കിടഅയ്യൻ നീലകണ്ഠയ്യൻ.

൨-ാം പ്രതിയെ തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതു,

പ്രതിയുടെമേൽ പറ്റുവരവു കണക്കുപടി വാദികൾ ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അന്യായസംഗതി ൧൦൮൭-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം ൨൭-ാം വിചാരണ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അന്നേദിവസം പകൽ ൧൧ മണിക്കു ൨-ാം പ്രതിയോ ക്രമപ്രകാരം വക്കീലോ ഈ കോടതിയിൽ ഹാജരായി ഉത്തരം പറയേണ്ടതും അതിനു ഹാജരാകാതെ പോയാൽ ൨-ാം പ്രതിയെ കൂടാതെ കേസ്സ് എക്സ്പാർട്ടിയായി വിചാരണചെയ്തു തീർച്ചപെയ്യുന്നതുമാകയാൽ വിവരം തെര്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

൧൦൮൭-ാമാണ്ടു മകരമാസം ൧൨-

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം

ഹെഡ്ഗുമസ്താ വി. കൃഷ്ണയ്യൻ.

തിരുവനന്തപുരം അഡിഷനൽ ഡിസ്ത്രിക്ട് മുൻസിപ്പുകോടതിമുൻപാകെ

൮൭-ൽ സ്മാൾ നമ്പ്ര ൧൪൩.

വാദി

പാർക്കളങ്ങര അധികാരത്തിൽ കരിക്കകംമുറി ചാക്ക വടക്കേമുറി പുരയിടത്തിൽ പെരുമാൾ വേലായുധൻ.

പ്രതി

വഞ്ചിയൂരധികാരത്തിൽ വഞ്ചിയൂർ പകുതിയിൽ കുന്നുകുഴിയിൽ പ്ലാവിളാകത്തു മംഗലാവിൽ എ. ജി. ചിന്നപ്പൻ.

പ്രതിയെ തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതു

ടി നമ്പ്രിൽ പ്രതിക്കു അനേകം പ്രാവശ്യം സമൻസ്സുകൾ അയച്ചതിൽ [illegible] അയച്ചിട്ടുള്ളതും ൧൦൮൭ വരുന്ന മകരമാസം ൩൦-ാം തീയതി വിചാരണയ്ക്കു വച്ചിരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം പകൽ ൧൧ മണിക്കു ഈ കോട്ടിൽ ഹാജരാകാത്തപക്ഷം [illegible] പ്രതിയെ കൂടാതെ ഈ നമ്പ്ര വിധിക്കുന്നതാണ്.

൧൦൮൭-ാമാണ്ടു [illegible]മാസം ൩൦-

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം

ഹെഡ്ഗുമസ്താ വി. കൃഷ്ണയ്യൻ.

തിരുവനന്തപുരം അഡിഷനാൽ ഡിസ്ത്രിക്ട് മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു

ടി കോർട്ടിൽ ൧൧൦൦ ാമാണ്ടു സിവിൽ നമ്പർ ൧൯൫൦.

സിവിൽ നിയമം ൨൮൭ ാം വകുപ്പു

വാദി.

പാൽകുളങ്ങര അധികാരത്തിൽ ടി മുറിയിൽ മേലിട്ട പുരയിടത്തിൽ കാളി ഭഗവതി.

പ്രതി.

ടി അധികാരത്തിൽ കടകംപള്ളി മുറിയിൽ കരവിള വീട്ടുകൂടിയുള്ള ടിയിൽ വെററിപ്രവിളയിൽ വീട്ടിൽ ശംഖരൻ പത്മനാഭൻ.

ടി നമ്പർ വിധിത്തുകക്കു വാദിക്കു കിട്ടേണ്ടതും പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്നതും ആയ വസ്തുക്കളിന്മേൽ പ്രതിക്കുള്ള ജന്മാവകാശത്തെ ൧൧൦൨ ാമാണ്ടു മീനമാസം ൧൨-ാം ശനിയാഴ്ച ദിവസം വസ്തു ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും ൧൧൦൨ ാമാണ്ടു മീനമാസം ൧൪-ാം തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം മുതൽ മൂന്നു ദിവസം കോർട്ടിലും ലേലം വിളിച്ചു ൧൧൦൨ ാമാണ്ടു മീനമാസം ൧൭-ാം ബുധനാഴ്ച ദിവസം കോർട്ടിൽ വച്ചു ലേലത്തിൽ വിൽക്കുന്നതിനു പരസ്യം ചെയ്യിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം എല്ലാവരും അറിവാനായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

വസ്തുവിവരപട്ടിക.

൧. തിരുവനന്തപുരം താലൂക്കിൽ പാൽകുളങ്ങര അധികാരത്തിൽ കടകംപള്ളി പകുതിയിൽ വഞ്ചിയൂർ ഉള്ള കരിക്കകം മുറിയിൽ പണ്ടാരവക പാട്ടം ലക്കം ൯൪-ൽ സർവെ ൧൩൭൫ ാം നമ്പരിൽ ൩൨ സെന്റുള്ള മാമ്പള്ളി മപ്പുറം തടി ഒന്നു നിലം ൧ പറ ൫. ൨. ടി ഇനം ലക്കം ൯൧ സർവെ ൧൩൬൧ ാം നമ്പരിൽ ൧൫ സെന്റുള്ള വിരുത്തിക്കണ്ടം തടി ഒന്നു നിലം ൧ പറ ൯. ൩. ടി ഇനം ലക്കം ൯൪-ൽ സർവെ ൧൩൭൦ ഏ ൧൫ സെന്റുള്ള ഭഗവതിക്കണ്ടം തടി ഒന്നു നിലം ൧ പറ ൯. ൪. ലക്കം ൧൪-ൽ സർവെ ൧൩൭൮ ാം നമ്പരിൽ ൧൨ സെന്റുള്ള ഒരുപ്പു നിലം ൨ പറ ൧. ൫. ടിയിൽ കടകംപള്ളി മുറിയിൽ ലക്കം ൩൭-ൽ സർവെ ൧൬൪൧ ബി ൧൭ സെന്റുള്ള പോങ്ങുംമൂട്ടിൽ പുരയിടം പുരയിടവും വൃക്ഷങ്ങളും ആകുന്നു.

൧൧൦൨ ാമാണ്ടു മകരമാസം ൧൫-ാം

മുൻസിഫ് പി. എൻ. മുതലിഗമയ്യർ.

തിരുവനന്തപുരം അഡിഷനൽ ഡിസ്ത്രിക്ട് മുൻസിപ്പുകോർട്ടിൽ

൧൧൦൧-ൽ സ്മാൾ നംബർ ൧൯൫൪.

വാദി

നെല്ലമൻ അധികാരത്തിൽ ചാലയിൽ പുകയില വ്യാപാരം സുന്ദരലിംഗം കോലപ്പൻ.

പ്രതി

വിളവംകോട്ടു താലൂക്കിൽ ചേർന്ന കൊല്ലംകോട്ടു പകുതി പനവിളവീട്ടിൽ മീരാൻപിള്ള ചെയ്തുമുഹമ്മതുപിള്ള.

വാദിയുടെ കച്ചവടത്തിൽ നിന്നും പ്രതി പുകയില പറ്റുവരവു ചെയ്തവകയിൽ പലിശ ഉൾപ്പെടെ ൧൧൯ ||| പണം കിട്ടണമെന്നു അന്യായം.

ടി നമ്പരിൽ പ്രതിക്കു അനേകം തവണ സമൻ അയച്ചതിലും നടക്കാഴികയാൽ ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തണമെന്നു വാദിവക്കീൽ അപേക്ഷിച്ചു അനുവദിച്ചു ഉത്തരവുണ്ടായിരിക്കുന്നതിനാൽ ടി നമ്പർ വിചാരണക്കു വച്ചിരിക്കുന്ന ൧൧൦൨ കുംഭം ൧൫-ാം പകൽ ൧൧ മണിക്കു പ്രതിയോ അധികാരം സിദ്ധിച്ച വക്കീലോ മുറക്കു ഹാജരാകാത്തപക്ഷം പ്രതിയെ കൂടാതെ കേസു തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നതാകുന്നു.

൧൧൦൨ ധനുമാസം ൨൭-

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,

ഹെഡ് ഗുമസ്താ വി കൃഷ്ണയ്യൻ.

പത്മനാഭപുരം മുൻസിഫ് കോടതി മുമ്പാകെ

൧൦൮൭-ാമാണ്ടു പതിവു സൂട്ട് നമ്പ്ര ൭൫൯.

വാദി

ബ്രഹ്മപുരം അധികാരത്തിൽ തക്കലദേശത്തു പിറപ്പൻകോട്ടു കോണത്തു പുത്തൻവീട്ടിൽ വൈദ്യനാഥനാടാൻ മയ്യച്ചെമ്പുത്യാഗനാടാൻ.

പ്രതി

കൽക്കുളം താലൂക്ക പോലീസു ഇൻസ്പെക്ടരായിരുന്ന ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചിയൂർ അധികാരത്തിൽ തൈക്കാട്ടു ചെങ്കൽച്ചൂള കുളത്തിന്റെ സമീപം താമസിക്കുന്ന പി. പി. തെരിയൻ.

പരസ്യം.

വാദിയുടെ വക ബ്രഹ്മപുരം അധികാരത്തിൽ തക്കല പകുതിയിൽ തക്കലപിറപ്പൻകോട്ടു കോണത്തു വിളയിൽ റോഡിനു തെക്കുവശമായിരിക്കുന്ന ൨൦൫൦ കെട്ടിടത്തിനെ പ്രതി ൧൦൮൫ ആണ്ടു മുതൽ വാടകക്കു എടുത്തു ൧൦൮൬-ാമാണ്ടു ... മാസം ... വരെ താമസിച്ച വകയിൽ വാദിക്കു പ്രതി വാടക ബാക്കിയിൽ ഒടുക്കേണ്ടുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് രൂപാ ൧൦൦-ം കിട്ടണമെന്നു വാദി ബോധിപ്പിച്ച നമ്പ്ര സംഗതിക്കു പ്രതിക്കു അനേക പ്രാവശ്യം സമൻസ് അയച്ചിട്ടും പ്രതി സമൻസ് കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ലാത്തതും ടി നമ്പ്ര ൧൦൮൭-ാമാണ്ടു മകരമാസം ൩൦-ാം വിചാരണ വച്ചിരിക്കുന്നതും ആകയാൽ അന്നേദിവസം പകൽ ൧൧ മണിക്കു പ്രതിയോ അല്ലാത്തപക്ഷം അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വേറെ വല്ല ആളോ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം പ്രതിയെ കൂടാതെ വിധിയാകുന്നതുമാകുന്നു.

൧൦൮൭ മകരം ൧൦൹

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,

ഹെഡ്ഗുമസ്താ രാമസ്വാമി അയ്യർ.

സിവിൽനിയമം ൩൯-ം ൩൯-ാം വകുപ്പിൻ പ്രകാരം

സമൻസ്.

പത്മനാഭപുരം അഡിഷണൽ മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ

൧൦൮൭-ാമാണ്ടു സൂട്ട് നമ്പ്ര ൩൫൭.

വാദി

കൽക്കുളം രാമസ്വാമികോവിൽ ഗ്രാമത്തിൽ നാഗരുകോവിൽ ജില്ലാക്കോടതി വക്കീൽ ശങ്കരസുബ്ബയ്യർ.

൨-ം പ്രതി

അഗസ്തീശ്വരം പിടാക ചെഴ്‌വയിൽ പച്ചേലംഗമഹാദാനപുരം ഗ്രാമത്തിൽ ശിവരാമകൃഷ്ണശ്രൌതികൾ രാമസ്വാമി അയ്യർ.

കുഴിത്തുറ മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ ൧൦൮൫ ഒ. സി. ൭൨-ം നമ്പരിൽ ൨-ാം വാദിയായ ൧-ം പ്രതിയുടെ ... വക്കാലത്തു വാങ്ങി പ്രവർത്തിച്ച വകക്കു ക്രമപ്രകാരം ഫീസു വകയിൽ വരാനുള്ള പണം ൧൨൫ ... കിട്ടണമെന്നു വാദി ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ... അന്യായത്തിന്മേൽ ഉത്തരം ബോധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ൧൦൮൭-ാമാണ്ടു മകരമാസം ൨൯-ാം വിചാരണ വച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അന്നേദിവസം പകൽ ൧൧ മണിക്കു പ്രതി ഹാജരായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. പ്രതി ഹാജരാകാത്ത പക്ഷം പ്രതിയെ കൂടാതെ വിധിക്കുമെന്നുള്ളതുമാകുന്നു.

൧൦൮൭ മകരം ൧൫൹

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,

ഹെഡ്ഗുമസ്താ രാമസ്വാമി അയ്യർ.

പരസ്യം.

കഴിഞ്ഞൂറ മുൻസീഫ് കോട്ടിൽ

൧൦൮൪ാമാണ്ടത്തെ ൬൭-ം നമ്പർ.

വാദി.

ബ്രിട്ടീഷ് ശീമ പൊന്നാനിതാലൂക്കാ വയലത്തൂരംശം ടി ദേശത്തു കടലാമനക്കൽ മലയാളബ്രാഹ്മണൻ മൂത്തി ശ്രീധരതനമ്പൂരിപ്പാട്.

൧-ം പ്രതി.

വിളവംകോട്ട അധികാരത്തിൽ വന്നിയൂർദേശത്തു തൊവില്ലറക്കൽ വീട്ടിൽ മാതേവൻ രാമൻ.

മേൽ നമ്പരിൽ പ്രതിക്കു സമൻസ് അയച്ചതിൽ ശരിയായി നടന്നുവരാഴികയാൽ ഗസററിൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതിനുണ്ടായ ഉത്തരവനുസരിച്ചു മേൽ നമ്പർ അടുത്ത കുംഭമാസം ൧൨-ം വിചാരണക്കു വച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അന്നേദിവസം പ്രതി നേരിട്ടോ വക്കീൽ മൂലമായോ ഈ കോടതി മുമ്പാകെ ഹാജരായിക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്. ഇതിനാൽ തെര്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

വാദിക്കു പ്രതി മിച്ചവാരംവകയിൽ ൧൫൭॥ പണം മേലാൽ പലിശ ചിലവുകൂടി പ്രതി കൊടുപ്പിക്കണമെന്നു അന്യായം.

൧൦൮൬ാമാണ്ടു മകരമാസം ൧൭-ാം

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,

ഹെഡ്ഗുമസ്താ എൻ. ഈശ്വരപിള്ള

നോട്ടീസ്സ്

ആലപ്പുഴ പ്രിൻസിപ്പാൾ മുൻസിപ്പ കോട്ടിൽ

൧൦൮൫-ൽ സിവിൽ നമ്പ്ര ൧൭൨

കൂട്ടതൽ വാദികൾ

ആലപ്പുഴ പ്രവൃത്തിയിൽ ടി മുറിയിൽ തൈപറമ്പിൽ പാക്കം പുത്തനങ്ങാടിയിൽ കച്ചവടം അഹമ്മദ് സുൽത്താൻപിള്ള മരിച്ചു പകരം അവകാശികൾ കൂട്ടതൽ ൨ ടിയിൻ മൈനർ സുൽത്താൻപിള്ള അബ്ദുൽകാദർ ൩ ടിയിൽ മൈനർ പാത്തുമ്മാ ബീവി ൪ ടിയിൽ ഖദീസ്സാളുമ്മാ ൫ ടിയിൽ അഹമ്മദുമ്മാ ൬ ടിയിൽ അബൂബക്കർ ഉമ്മാ ൭ ടിയിൽ അഹമ്മദു മൈതീൻകുഞ്ഞു ൨-ം ൩-ം ൪-ം ൬-ം പേരുകാർ മൈനരാകയാൽ രക്ഷകർത്താ ൭ വാദിയാകുന്നു.

കൂട്ടതൽ പ്രതികൾ

മീനച്ചൽ താലൂക്ക് പാലാ പ്രവൃത്തിയിൽ ടി മുറിയിൽ രാമപുരത്തു പാക്കം പാലാ അങ്ങാടിയിൽ കച്ചവടം തൊമ്മൻ മത്തായി മരിച്ചു പകരം അവകാശികൾ കൂട്ടതൽ ൨ ടി രാമപുരത്തു പാക്കം മരിച്ച തൊമ്മൻ മത്തായിയുടെ ഭാര്യ അന്ന ൩ ടിയിൽ മൈനർ മത്തായി തൊമ്മൻ ൪ ടിയിൽ മൈനർ മത്തായി ചാക്കോ ൫ ടിയിൽ മൈനർ ഏലി ൬ ടിയിൽ മൈനർ അന്ന കൂട്ടതൽ ൩ മുതൽ ൬ വരെ പ്രതികളുടെ രക്ഷകർത്താ തള്ളയായ കൂട്ടതൽ ൨-ം പ്രതി

ടി പ്രതികളെ തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതു

മേൽ നമ്പ്രിൽ വിധിക്കുശേഷംവാദിയും പ്രതിയും മരിച്ചുപോയതിനു പകരം അവകാശികളെ കൂട്ടതൽ വാദിപ്രതികളായി കക്ഷിചേർത്തും കൂട്ടതൽ ൨-ം ൩-ം ൪-ം ൬-ം വാദികളുടെ രക്ഷകർത്താവായി കൂട്ടതൽ ൭-ം വാദിയെയും കൂട്ടതൽ ൩ മുതൽ ൬ വരെ പ്രതികളുടെ രക്ഷകർത്താവായി കൂട്ടതൽ ൨-ം പ്രതിയെയും നിയമിച്ചും വിധിനടത്തി കൊടുക്കണമെന്നു ടി വാദിയുടെ അവകാശികൾ ഈ കോട്ടിൽ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ടി വാദി പ്രതികളുടെ അവകാശികളെ കക്ഷി ചേർത്തും രക്ഷകർത്താക്കളെ നിയമിച്ചും വിധിനടത്തി കൊടുക്കാതിരിപ്പാൻ വല്ല കാരണവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ൧൦൮൬ാമാണ്ടു കുംഭമാസം ൨൫-ം പ്രതി നേരിട്ടോ പ്രതികളുടെ വക്കീലോ ഈ കോട്ടിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളുകയും വേണം.

൧൦൮൬ാമാണ്ടു മകരമാസം ൧൭-ാം

ഉത്തരവുംപ്രകാരം,

ഹെഡ്ഗുമസ്താ കൃഷ്ണറാവു.

പരസ്യം

നെയ്യാററിങ്കര അഡിഷനൽ ഡിസ്ത്രിക്ട് മുൻസീഫ് കോട്ടിൽ

൧൦൮൭-ാമാണ്ടു സ്മാൾ കാസ് നമ്പ്ര.

വാദി

പാറശ്ശാല അധികാരത്തിൽ പാറശ്ശാല ദേശത്തു വട്ടവിളവീട്ടിൽ രാമൻ മാർത്താണ്ഡൻ.

പ്രതി.

തിരുവനന്തപുരം കോട്ടയ്ക്കകത്തു തമ്മനാർ തെരുവിൽ സുബ്ബയ്യർ സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ

ടി പ്രതിയെ തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതു.

ടി നമ്പ്ര സംഗതിക്കു പ്രതിക്കു രണ്ടുമൂന്നു പ്രാവശ്യം സമൻസു അയച്ചിട്ടും ശരിയായി നടന്നുവരാതെ മടങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇപ്പോൾ വിചാരണക്കു വച്ചിരിക്കുന്ന ൧൦൮൭-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം ൭-നു പ്രതി നേരിട്ടോ വക്കീൽ മുഖേനയോ കോട്ടമുമ്പാകെ ഹാജരാകാത്തപക്ഷം ടി നമ്പ്ര പ്രതിയെ കൂടാതെ തീരുമാനിക്കുന്നതാകുന്നു.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം

൧൦൮൭-ാമാണ്ടു മകരമാസം ൧൭-നു

ഹെഡ് ഗുമസ്താ. ആർ. കൃഷ്ണപിള്ള.

പത്മനാഭപുരം മുൻസീഫ് കോട്ടിൽ

൧൦൮൭-ാമാണ്ടു സിവിൽ നമ്പ്ര-മതു

വാദി

ആററുദേശപ്പററു അധികാരത്തിൽ മിഞ്ചിറ ദേശത്തു മിഞ്ചിറ മഠപ്രത്തു മൂപ്പു സ്ഥാനം ആരോഹണം കേരളപതി വഞ്ചിമുഖ്യാശ്രമി ശ്രീപുഷ്പാഞ്ജലി കോട്ടോലടിതിരി ഗോവിന്ദദാസനാഗബ്രഹ്മാനന്ദതീർത്ഥർ

൨-ം പ്രതി

കന്നത്തൂർ അധികാരത്തിൽ പയണം ദേശത്തു ടി ഗ്രാമത്തിൽ പരദേശബ്രാഹ്മണൻ ഹരിഹരയ്യർ വെങ്കിടേശ്വരയ്യർ

സി. സി, ൨൬-ം വകുപ്പിൻപ്രകാരം ബോധിപ്പിക്കുന്ന

പരസ്യം

പട്ടികവസ്തു സംബന്ധിച്ചു ൨-ം പ്രതിയുടെ പക്കൽ നിന്നു തിരപ്പുവാരക്കുടിശിഖ വകയിൽ വാദിയുടെ മഠത്തിലേക്കു മുതൽ പലിശ ഉൾപ്പെടെ ചെല്ലാനുള്ള പണം ൩൪൦. മുക്കാലെ അരയ്ക്കാലും മേൽ ൧൦൦-നു ൧ വീതം പലിശയും കോടതിചിലവും കിട്ടണമെന്നു ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അന്യായ സംഗതിക്കു ൨-ം പ്രതിക്കു അനേകം പ്രാവശ്യം സമൻസു അയച്ചിട്ടും ഇതേവരെ ൨-ം പ്രതി സമൻസു കൈപ്പററിട്ടില്ലാത്തതും നമ്പ്ര ൧൦൮൭-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം ൧൭-നു വിചാരണവെച്ചിരിക്കുന്നതും ആകയാൽ അന്നേ ദിവസം പകൽ ൧൧ മണിക്കു താനോ തന്നാൽ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും വല്ല ആളോ ഹാജരായി ടി നമ്പ്ര സംഗതിയെപ്പററി ബോധിപ്പിച്ചു കൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു അല്ലാത്തപക്ഷം തന്നെക്കൂടാതെ വിധിയാകുമെന്നുള്ളതാകുന്നു.

൧൦൮൭ മാണ്ടു മകരമാസം ൧൭-നു

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം

ഹെഡ് ഗുമസ്താ ജി. രാമസ്വാമിപിള്ള.

നോട്ടീസ്.

സിവിൽ നടപടി നിയമത്തിന്റെ ൨൬-ം വകുപ്പു

ആലപ്പുഴ ജില്ലാക്കോടതിയിൽ

൧൦൮൬-ൽ അസൽ ൧൫

വാദികൾ.

അമ്പലപ്പുഴ സമുഹത്തിൽ അമ്പലപ്പുഴ പ്രവൃത്തിയിൽ ടി മറിയിൽ മാന്തുമഠത്തിൽ കൊച്ചുരാൻ വീരരാഘവയ്യർ മുതൽപേർ ൧൭.

പ്രതികൾ.

അമ്പലപ്പുഴ മുറിയിൽ ചാത്തനാട്ടിൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ചിദംബരയ്യൻ മുതൽ പേർ ൩.

ടി നമ്പർ പ്രകാരം അമ്പലപ്പുഴ സമൂഹം വകയായി വാദികളാൽ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാകുന്നു. എന്നാൽ മേല്പടി കേസിൽ വാദികളായിട്ടോ പ്രതികളായിട്ടോ ടി സമൂഹത്തിൽ പെട്ട ആരെങ്കിലും ചേരുന്നതിനു അപേക്ഷയുള്ളപക്ഷം ആയവർ ൨൦ം മകരമാസം ൧൫നു പകൽ ൧൧ മണിക്കു ൻ്റെ കോടതിമുമ്പാകെ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളുകയും വേണം.

൧൦൮൭ ധനു ൨൩-

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ശിരസ്തദാർ കെ. ഉമ്മമ്മൻ.

C. No. 429/A of 1911.

NOTICE.

Whereas application has been made to me by Subbalakshmi Ammal, widow of the late P Subramania Aiyar, Assistant Engineer, Travancore, on behalf of her two minor sons, Venkata Vasishta Sitaraman and Venkata Vasishta Anantharaman, for the extension of certificate No. 6 dated 12th January 1911 under Section 10 of Act VII of 1889, to enable her to collect the sums of Rs. 388-11-0, Rs. 473-1-0, and 518-1-0, due on Policies Nos. 8184, 8185, and 8186 dated 2-10-1905 respectively, issued by the Empire of India Life Assurance Company, Limited, Bombay, on the life of the abovesaid Subramania Aiyar, notice is hereby given that any parties, who may desire to show cause why such certificate should not issue to the applicant, should appear before me at Trivandrum at 11 A. M on 9th February 1912, when or so soon after as may be practicable, the said application will be heard and disposed of.

Resident's Office,
Trivandrum,
12th January 1912.

RUPERT BERKELEY, Capt.,
Assistant Resident.
For Resident.

FOR SALE.

The Neervalakuli Estate of the undersigned situated at Thirumala, Trivandrum Taluq, containg 16 acres of land with a handsome Bungalow and out-houses, tanks, and wells for bathing &c., more than 600 cocoanut trees, 180 graft mango trees and other fruit-bearing trees is to be sold. It is open to offer. For full particulars apply to

ADAM HAJEE AHAMED SAIT,
Mattancherry,
Cochin.

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. L.] TRIVANDRUM, TUESDAY, February 6, 1912 / Makaram 24, 1087 No. 6.

DEPARTMENT OF AGRICULTURE.

തിരുവിതാംകൂർ ഗവർൺമെണ്ട്,

കൃഷിവകഡിപ്പാൎട്ടുമെൻറു

വില കുറഞ്ഞ ഒരു ഇരുമ്പു കലപ്പ.

ലഘുപത്രിക നംബർ ൩൨.

നാട്ടുകലപ്പകളുടെ ദോഷങ്ങളേയും ഇരുമ്പുകലപ്പകളുടെ ഗുണങ്ങളേയും ൧൮-ാം നംബർ ലഘുപത്രികയിൽ വിശദമായി ചൂണ്ടികാണിച്ചിട്ടുണ്ടു. ആ ലഘുപത്രിക പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതിൻെറ ശേഷം ഏകദേശം ൫൦ ഇരുമ്പു കലപ്പയോളം പല കൃഷിക്കാർ ഈ ഡിപ്പാൎട്ടുമെൻറു മുഖാന്തിരം വരുത്തീട്ടുണ്ടു. ഇതുവരെ വരുത്തീട്ടുള്ള കലപ്പകൾ ൯ രൂപാ വിലയായിരുന്നു. വില ഇതിലും കുറവായിരുന്നെങ്കിൽ അനേകം കലപ്പ ചിലവാകുമായിരുന്നുവെന്നു പല കൃഷിക്കാരും എന്നോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു.

ഇപ്പോൾ വില കുറഞ്ഞതായ ഒരു കലപ്പ വില്പനക്കു തയാറുണ്ടു. ഇതു മദ്രാസിൽ (Burn & Co.) ബോൺ ആൻഡ് കമ്പനിക്കാരുടെ പക്കൽനിന്നും വരുത്തീട്ടുള്ളതാണ്. വരുത്തുകൂലി മരപ്പണി മുതലായവ ഉൾപ്പെടെ ഇതിനു ൪ രൂപാ മാത്രമേ വിലയുള്ളു. എല്ലാ ഇരുമ്പുകലപ്പകളിലുംവെച്ചു ഇതു ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞതും വില കുറഞ്ഞതുമാണെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ലാ. സാധാരണ രണ്ടു മാടുകൾ കൊണ്ടു ചേറിലും പൊടിയിലും കരയിലും നിലത്തിലും ഒന്നുപോലെ ഉഴുന്നതിനു ഈ കലപ്പ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഉഴുമ്പോൾ സാധാരണയായി തേഞ്ഞുപോകുന്ന ഭാഗം കൊഴുവാണ്. ഇതു പ്രത്യേകമായി കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ്. ഒന്നിനു വില ൪ അണാ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. തിരുവിതാംകൂറിൻെറ അവസ്ഥകൾക്കു ഇത്രയും യോജിച്ച ഇരുമ്പു കലപ്പ വേറെ ഒന്നില്ലെന്നു നിശ്ചയമായും പറയാവുന്നതാണ്. അതിനാൽ കഴിവുള്ള എല്ലാ കൃഷിക്കാരും ഈ കലപ്പ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. കലപ്പക്കാവശ്യമുള്ളവർ എൻെറ ആഫീസിലേക്കു എഴുതി അയച്ചാൽ മതിയാകുന്നതാണ്.

തിരുവിതാംകൂർ കൃഷിഡയറക്ടരാഫീസ്.
തിരുവനന്തപുരം,
൧൦൮൭-൧-൨൦.

കൃഷിഡയറക്ടർ,
എൻ. കുഞ്ഞനപിള്ള.

തിരുവിതാംകൂർ ഗവർമെണ്ട്.

കൃഷിവക ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ട്

ലഘുപത്രിക നംബർ. ൩൩

പിറുത്തിച്ചക്ക (കടച്ചക്ക) യുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ.

ഇൻഡ്യയിൽ ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന ഒരു ഫലമാണു പിറുത്തിച്ചക്ക. നല്ല പിറുത്തി ഈ നാടുകളിൽ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും സാധാരണ അതു വളരെ ദുർല്ലഭമായിട്ടേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളു. ഇൻഡ്യയിൽ വിളയുന്ന മാതിരിയുള്ള പിറുത്തിച്ചക്കകളും സാധാരണയായി മറ്റു ചില രാജ്യങ്ങളിൽ കന്നുകാലികൾക്കു തീറ്റി സാധനങ്ങളായിട്ടു ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. അവിടങ്ങളിൽ പിറുത്തിയിൽ നല്ല വർഗ്ഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടു മനുഷ്യരുടെ ഉപയോഗത്തിനുള്ള ഫലങ്ങളും വിശിഷ്ടങ്ങളായിരിക്കുന്നു. ഇൻഡ്യയിൽ പറുത്തിച്ചെടികളും കാടുകളിലൊ മറ്റൊ തനിയെ വളരുകയും പരിഷ്കരിച്ചു നന്നാക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ കൃഷിക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ ഇതുവരെ പതിയാതെ ഇരിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

അമേരിക്കാക്കാർ പിറുത്തിച്ചക്കയെ പാകംചെയ്യുന്ന ഒരു നൂതന സമ്പ്രദായം ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ചീത്ത പിറുത്തിച്ചക്കയേപ്പോലും വളരെ നല്ല ആഹാരപദാർത്ഥമാക്കി എല്ലാകാലത്തും ഉപയോഗിക്കാൻകഴിയും. അമേരിക്കൻ സമ്പ്രദായം ഏററവും ലഘുവായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. പിറുത്തിച്ചക്കയെ തൊലികളഞ്ഞു കഷണം കഷണമായി നുറുക്കി കുറേശ്ശെ ഉണക്കിയതിന്റെശേഷം കഷണങ്ങളുടെ എട്ടിലൊന്നു തൂക്കം പഞ്ചസാരയും കൂടി കലർന്നു സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചാൽ ഏകദേശം പതിനാറു മണിക്കൂറുകൊണ്ടു പഞ്ചസാര മുഴുവനും കഷണത്തിൽപിടിച്ചു അതു ഒരു നല്ല ആഹാരപദാർത്ഥമായി തീരുന്നു. ഈ സാധനം വളരെ മൃദുവായതും മധുരവും രുചിയുമുള്ളതും പിറുത്തിച്ചക്കയുടെ സ്വാഭാവിക സുഗന്ധത്തോടു കൂടിയതും ആകുന്നു. കാററു കടക്കാത്ത കുപ്പികളിലൊ ഭരണികളിലൊ അടച്ചു

സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ ഇതു വളരെക്കാലം യാതൊരു കേടും കൂടാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു നന്നായിരിക്കും.

ഈ പാകം വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാണെങ്കിലും ഒട്ടധികം പരിശോധനകൾ ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ആവിയുടേ സഹായത്താൽ ക്രമമായി ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രത്തിൽ ഈ കഷണങ്ങളെ വെച്ചു ചൂടുപിടിപ്പിച്ചു പകുതി ഉണക്കി എടുക്കുന്നതിലാണു ഇതിന്റെ വാസ്തവത്വം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു. ഇപ്രകാരം ഉണക്കുന്നതിനാൽ കഷണങ്ങളിൽ പഞ്ചസാര കുറച്ചു ചേർത്താൽമതിയെന്നു മാത്രമല്ല; ജലാംശങ്ങളും കുറഞ്ഞുപോകുന്നതിനാൽ അവ ചീത്തയായിപ്പോകുന്നതുമല്ല. ഉണക്കാത്ത കഷണങ്ങളും പതഞ്ഞു ദുഷിച്ചുപോകുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടു അവയുടെ സാധാരണ തൂക്കത്തിൽ മുക്കാൽ ഭാഗവും കുറയുന്നതുവരെ മേൽപറഞ്ഞവണ്ണം ഉണക്കേണ്ടതാകുന്നു. പഞ്ചസാര ചേർത്തതിന്റെ ശേഷവും കഷണങ്ങളും നല്ലപോലെ ഉറച്ചു അല്പം ദൃഢമാകുന്നതുവരെ ഉണക്കണം.

പഞ്ചസാരയും കഷണങ്ങളും ചേർത്തു പാകംചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുവിധം ചാറു അതിൽനിന്നും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടു. ഇതു മണമുള്ളതും അല്ല പ്രധാനവും എന്നു മാത്രമല്ല, വളരെ സ്വാദുള്ളതുമാകയാൽ വിശേഷമായ ഒരു പദാർത്ഥമാകുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ കഷണങ്ങളിൽനിന്നും ചാറിനെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തു കൊത്തിനെ കളയുകയായിരുന്നു മുൻനടപ്പു; എന്നാൽ നവീന സമ്പ്രദായപ്രകാരം സത്തിനെയും കൊത്തിനെയും ഒരുപോലെ ഉപയോഗയോഗ്യങ്ങളാക്കുന്നുണ്ടു. ഇൻഡ്യൻ പിറുത്തിച്ചക്കക്കു മധുരം കുറവാണെന്നൊരു ന്യൂനതയുണ്ടെങ്കിലും അതുകൊണ്ടു ഈ വിധ ആഹാര സാധനങ്ങളുണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടു ഇതിനെ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു പുതിയ വ്യവസായമാക്കിത്തീർക്കാവുന്നതാണു. പണമുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ ഇതിൽ പതിയുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

ക്യാമ്പ് ആലപ്പുഴ.
൧൦൯൭-ാമാണ്ടു
മകരമാസം ൧൨-നു

കൃഷിഡയറക്ടർ.
എൻ. കുഞ്ഞൻ പിള്ള.

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE

Vol. L.] TRIVANDRUM TUESDAY, February 6, 1912 / Makaram 24, 1087. No. 6

ANCHAL DEPARTMENT.

Proceedings of the Government of His Highness the Maha Raja of Travancore.

Read:—

(1) Letter No. 825/F. 147, dated 8th April 1911, from Anchal Superintendent Mr. Varkki submitting a scheme for the re-organisation of the Anchal Department.

(2) Letter No. G. 2639, dated 9th May 1911, to the Anchal Superintendent, asking him to submit his scheme in the form of a proposition statement.

(3) Letter No. 1600/F. 147, dated 21st June 1911, from Anchal Superintendent Mr. Padmanabha Row, forwarding a revised scheme, with a proposition statement, for the re-organisation of the Department.

Read also the following letters from the Anchal Superintendent:—

(1) Letter No. 2796/F. 730, dated 20th December 1910, recommending the appointment of 60 additional delivery peons for the Department.

(2) Letter No. 421/F. 80, dated 17th February 1911, regarding the appointment of additional runners for the High Range Anchal line.

(3) Letter No. 843/F. 153, dated 10th April 1911, regarding the opening of an experimental Village Anchal Office at Ezhumattur.

(4) Letter No. 1861/F. 145, dated 13th July 1911, regarding the transfer of the Village Anchal Office at Manalikara to Vadasserikara as an experimental measure for one year.

(5) Letter No. 2804/F. 142, dated 17th October 1911, recommending increases to certain runners between Changanacherry and Peermade.

In April 1911, Mr. Varkki, the late Anchal Superintendent, submitted to Government a scheme for the re-organisation of the Anchal Department. The scheme was referred back to the Anchal Superintendent, who was asked to submit his proposals in the form of a proposition statement. Mr. Varkki having since retired, Mr. Padmanabha Row, the present Superintendent, has submitted certain modified proposals for the orders of the Government together with a proposition statement.

ORDER THEREON, No. G. 300, DATED TRIVANDRUM, 17TH JANUARY 1912.

His Highness' Government resolve to re-organise the Anchal Department in all its branches. Appendix A shows the existing staff and the staff as now sanctioned by the Government, under the several heads.

2. The salient features of the re-organisation are explained below:—

(1) Anchal Superintendent's Office including the Dead Letter Office.

His Highness' Government consider that the present staff of the Superintendent's office is quite adequate for the requirements of that office. The Government however sanction the minimum pay of a clerk being fixed at Rs. (15) fifteen, that of a peon at Rs. (7) seven and the pay of some of the inferior servants being also slightly raised.

(2) Anchal Inspectors and their staff.

For the more efficient supervision of the work of the Anchal Offices, the number of Anchal Inspectors is raised from 7 to 8 and the Inspectors are divided into three grades, *viz.* one on Rs. 70, 2 on Rs. 60 and 5 on Rs. 50 each. Each Inspector will have a clerk on Rs. 15 and a peon on Rs. 7. The number of Anchal Overseers is also raised from 7 to 8, which will give one Overseer for each Anchal Division. The pay of the Overseers is uniformly raised to Rs. 20 per mensem.

(3) Anchal Offices.

The number of permanent Anchal offices at present is 192. The Superintendent has proposed the abolition of the office at Manatikara and the Anchal allowance of Rs. 6 which is now being given to the Vallakadavu Transit Master. These proposals are sanctioned. Under the scheme now sanctioned, the number of permanent offices is fixed at 190, divided into 79 Anchal offices and 111 Village Anchal offices. The Anchal offices are classified into seven grades and the Village Anchal offices into two grades according to their importance, and the pay of the Anchal Masters for the offices in the several grades is fixed. The Anchal Superintendent will make the distribution accordingly. The number and scale of pay of the clerks and peons have also been increased. There are at present 371 runners on pay ranging from Rs. 6 to Rs 8. 370 runners are sanctioned under the new scheme, 20 on Rs. 8 and 350 on Rs. 7 each The 20 runners on Rs. 8 each are for the High Range Division. The allowance of Rs. 6 per mensem now being given to the Quilon Anchal Master as Head Sorter should cease.

(4) Transit Offices.

There are now two Transit offices, at Eranakulam and Vallakadavu Besides the above, as many as 16 Anchal Masters and 3 clerks are now in receipt of allowances for doing transit work. The two Transit offices at Eranakulam and Vallakadavu are retained, the pay of the Masters of these offices being raised. The Government think that there is no necessity for continuing the transit allowances to the other subordinates, as their pay has been improved, and they therefore direct that all such allowances should be discontinued. The minimum pay of a transit peon is fixed at Rs. 7 per mensem.

Temporary Establishment.

There are now three temporary Anchal offices at Kavalam, Karugachal and Mutholy, sanctioned for specified periods. The Superintendent's proposal to open two new experimental Village Anchal offices at Ezhumattur and Vadaserikara for a period of one year is also sanctioned. The Government direct that, in the case of all the temporary offices, the subordinates should be given the minimum pay of the corresponding grades in the permanent establishment.

3. The financial effect of the scheme is shown in Appendix B. The total additional cost of the permanent and temporary establishments together amounts to Rs. (19,032–24–0) nineteen thousand and thirty two and chackrams twenty four only per year. Against this, the Anchal Superintendent points out a saving of Rs. (5,000) five thousand per year under the head of commission now paid to Anchal Masters for the sale of Anchal stamps. The Government approve of the Superintendent's proposal in this respect and direct that the system of paying such commission be stopped from the date on which the scheme for the re-organisation of the Department takes effect.

4. The scheme now sanctioned will take effect from the 1st Kumbhom 1087.

5. The Anchal Superintendent will distribute the staff among the several offices and submit a proposition statement in duplicate for the revision of the establishment—permanent and temporary—showing the strength of *each office* separately.

(By order),

A. J. VIEYRA,

Chief Secretary to Government.

To

The Anchal Superintendent.

The Financial Secretary.

The Gazette.

Appendix A.

(1) PERMANENT.

SUPERINTENDENCY.

Existing staff. | Revised staff.

Anchel Superintendent's Office.

	Existing staff	Rs.		Revised staff	Rs.
1	Manager on ...	70	1	Manager on ...	70
1	Head Clerk on ...	35	1	Head Clerk on ...	35
1	Head Accountant on ...	30	1	Head Accountant on ...	30
1	Head Rayasom on ...	25	1	Head Rayasom on ...	25
1	Store-keeper on ...	25	1	Store-keeper on ...	25
5	Clerks on ...	20 each	5	Clerks on ...	20 each
10	Clerks on ...	15 each	12	Clerks on ...	15 each
2	Clerks on ...	10 each	1	Packer on ...	8
1	Packer on ...	7	1	Duffadar on ...	9
	Duffadar on ...	8	1	Peon on ...	8
3	Peons on ...	7 each	4	Peons on ...	7 each
2	Peons on ...	6 each			
29	Total......Rs	503	29	Total.. ...Rs.	516

Dead Letter Office.

	Existing staff	Rs.		Revised staff	Rs.
1	Head Clerk on ...	25	1	Head Clerk on ...	25
1	Clerk on ...	15	1	Clerk on ..	15
1	Mochee on ...	8	1	Mochee on ..	10
3	Total......Rs.	48	3	Total......Rs	50

INSPECTION.

Anchel Inspectors.

	Existing staff	Rs.		Revised staff	Rs.
1	Inspector on ...	50	1	First grade Inspector on	70
5	Inspectors on ...	40 each	2	Second grade Inspectors on	60 each
1	Inspector on ...	30	5	Third grade Inspectors on	50 each
7	Total......Rs.	280	8	Total......Rs.	440

Anchel Inspectors' staff.

	Existing staff	Rs		Revised staff	Rs
6	Clerks on ...	14 each	8	Clerks on ...	15 each
7	Clerks on ...	12 each	8	Peons on ...	7 each
1	Peon on ...	8			
6	Peons on ...	6 each			
20	Total......Rs.	212		Total......Rs	76

Anchel Overseers.

	Existing staff	Rs.		Revised staff	Rs.
2	Overseers on ...	20 each	8	Overseers on ...	20 each
2	Overseers on ...	18 each			
2	Overseers on ...	16 each			
1	Overseer on ...	15			
7	Total Rs.	123	8	Total Rs.	160

ANCHEL OFFICES.

Anchel Master.

	Existing staff	Rs.		Revised staff	Rs.
1	Chief Anchal Master on	40	1	Chief Anchal Master on	50
4	Anchal Masters on	25 each	2	First grade Anchal Masters on	40 each
10	Do ...	20 each	2	Second grade Do.	35 each
15	Do. ...	15 each	2	Third grade Do.	30 each
11	Do ...	12 each	5	Fourth grade Do.	25 each
64	Do. ...	10 each	15	Fifth grade Do.	20 each
13	Do. ...	7 each	20	Sixth grade Do	15 each
78	Village Anchal Masters on	6 each	32	Seventh grade Do.	12 each
1	Allowance to Alleppey Transit Master	2	87	First grade Village Anchal Masters on	10 each
			21	Second grade Village Anchal Masters on	8 each
192	Total Rs.	1,868	190	Total Rs.	2,431

Note.—The Village Anchal Offices at Vallakadavu and Manalikara have been abolished.

	Existing staff.	Rs.		Revised staff.	Rs
		Anchal Office Clerks.			
1	Clerk on ...	15	1	Clerk on ...	20
1	Clerk on ...	12	1	Clerk on ...	15
32	Clerks on ...	10 each	6	Clerks on ...	12 each
			30	Clerks on ...	10 each
34	Total......Rs.	348	38	Total......Rs	407
		Delivery Peons.			
1	Peon on ...	11	5	Peons on ...	9 each
2	Peons on ...	9 each	5	Peons on ...	8 each
5	Peons on ...	8 each	390	Peons on ...	7 each
3	Peons on ...	7½ each			
82	Peons on ...	7 each			
166	Peons on ...	6 each			
359	Total......Rs.	2,361-14-0	400	Total......Rs	2,815
		Mail Runners.			
4	Runners on ...	8 each	20	Runners on ...	8 each
36	Runners on ...	7 each	350	Runners on ...	7 each
331	Runners on ...	6 each			
371	Total ... Rs	2,270	370	Total......Rs.	2,610
		Railway sorters.			
3	Sorters on ...	15 each	3	Sorters on ...	15 each
1	Allowance to the Quilon Anchal Master as Head Sorter ...	6			
4	Total ... Rs	51	3	Total......Rs.	45
		Packers			
5	Packers on ...	6 each	7	Packers on ...	7 each
2	Packers on	5 each			
7	Total ...Rs	40	7	Total......Rs.	49

TRANSIT

Transit Masters and allowances for transit work.

	Existing staff.	Rs.		Revised staff.	Rs
1	Transit Master on . (Eranakulam)	10	1	Transit Master on ...	12
	Allowance to Do	4			
1	Transit Master (Vallakadavu) on	9	1	Transit Master on ...	15
1	Allowance ...				
1	Do ...	2¼			
1	Do ...	2¾			
13	Do. at ...	3 each			
3	Do to clerks at	2 each			
21	Total ... Rs.	81-12-0	2	Total......Rs.	27
		Transit Peons.			
13	Peons on ...	6 each	13	Peons ...	7 each
13	Total......Rs	78	13	Total......Rs.	91

(2) TEMPORARY ESTABLISMENT.

Kavalam Anchal Office

	Existing staff.	Rs.		Revised staff.	Rs
1	Master on ...	6	1	Master on ...	8
1	Peon on ...	6	1	Peon on ...	7
2	Total......Rs.	12	2	Total......Rs	15

Karugachal Office.

	Existing staff.	Rs.		Revised staff.	Rs
1	Master on ...	7	1	Master on ...	8

Mutholy Office.

1	Master on	...	6	1	Master on		8
				1	Peon on		7
1	Total......Rs		6	2	Total......Rs.		15

Kozhuvonal Pillai.

1	Peon on	...	7		Nil		

Temporary Peons.

2	Peons on	..	6 each		Nil		

Ezhumattur Office sanctioned experimentally for one year,

1	Master on	...	8
1	Peon on	...	7
2	Total......Rs.		15

Vadaserikara Office sanctioned experimentally for one year.

1	Master on	..	8
1	Peon on	..	7
1	Runner on	...	7
3	Total......Rs.		22

APPENDIX B.

Financial Statement.

	Designation.	Present.		Revised.		Increase or decrease per month.
		No.	Average cost per month.	No.	Average cost per month.	
Permanent.	*Superintendence.*					
	Anchal Superintendent's Office ...	29	503	29	518	+ 5
	Dead Letter Office ...	3	48	3	50	2
	Inspection					
	Anchal Inspectors ..	7	280	8	440	+160
	Inspectors' staff .	20	212	16	176	—36
	Anchal Overseers ..	7	123	8	160	+37
	Anchal Offices.					
	Anchal Masters .	192	1,868	190	2,431	+563
	Anchal Office clerks	4	348	38	407	+59
	Delivery Peons	359	2,361-14-"	400	2,815	+453-14-"
	Mail runners ..	371	2,270	370	2,610	+340
	Railway sorters ...	4	51	3	45	–6
	Railway packers ..	7	40	7	49	+9
	Transit					
	Transit Masters and allowances ..	21	81-12-"	2	27	–54-12-"
	Transit peons ..	13	78	13	91	13
	Total ...	1,067	8,263-26-"	1,087	9,819	+1,555-2-"
Temporary.	Kavalam Office .	2	12	2	15	+3
	Karugachal Office	1	7	1	8	+1
	Mutholy Office	1	6	2	15	+9
	Kozhuvanal Pillar ..	1	7	"	"	–7
	Temporary peons ..	2	12	"	"	–12
	Ezhumattur office	"	"	2	15	+15
	Vadaserikara office ..	"	"	3	22	+22
	Total ..	7	44	10	75	+31
	Grand Total	1,074	8,307-26-"	1,097	9,894	+1,586-2-"

തിരുവിതാംകോട്ട ഗവർൺമെണ്ട പ്രൊസീഡിംഗ്സ്.

അഞ്ചൽ സൂപ്രിൻഡെണ്ടെണ്ട് സമൎപ്പിച്ച അഞ്ചൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ടിന്റെ [illegible] കൊല്ലത്തെ ഭരണറിപ്പോർട്ട് വായിച്ചു.

അതിന്മേൽ ചെയ്ത ഉത്തരവു. G. [illegible] നംബർ [illegible] ജനുവരി [illegible]-

പ്രസ്തുതവൎഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ എട്ടുമാസം കാലത്തേക്കു മിസ്റ്റർ വക്കി ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ട ചാൎജ്ജു വഹിക്കുകയും, അതിൽപിന്നെ ജോലിയിൽനിന്നും പിരിയുന്നതിനു മുമ്പായിട്ടുള്ള അവധിയെടുത്തു പോകകയുംചെയ്തു. ഈ കൊല്ലത്തിലെ ശേഷംഉള്ള കാലത്തിൽ മിസ്റ്റർ [illegible] രായർ ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ട ചാൎജ്ജു വഹിച്ചിരുന്നു.

൧. ആഫീസുകളും എഴുത്തുപെട്ടികളും:— [illegible]-മാണ്ടിൽ [illegible] അഞ്ചലാഫീസുകളും [illegible] എഴുത്തുപെട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നിടത്തു വൎഷാവസാനത്തിൽ [illegible] അഞ്ചൽ ആഫീസുകളും [illegible] എഴുത്തുപെട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

൨. അഞ്ചൽവഴിഅയച്ച ഉരുപ്പടികൾ:— ഈ ആണ്ടിൽ സൎക്കാർവകയും കുടിവകയും ആയി അഞ്ചൽവഴി അയച്ച ഉരുപ്പടികളുടെ ആകെത്തുക [illegible] ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആണ്ടിൽ ഇതു [illegible] ആയിരുന്നു. പ്രസ്തുത ആണ്ടിൽ [illegible] ഉരുപ്പടികളുടെ കുറവുണ്ട്. ഈ കുറവിൽ [illegible] എണ്ണം കുടിവക ഉരുപ്പടിയും [illegible] സൎക്കാർവക ഉരുപ്പടികളും ആയിരുന്നു. ഈ കുറവിനു മുഖ്യമായ കാരണങ്ങൾ, ചില വൎത്തമാനപത്രങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താതിരുന്നതു, വടക്കൻ തിരുവിതാംകോട്ടിൽ ചില എസ്റ്റേറ്റുകളുടെ [illegible] ചെയ്തതും, കണക്കെഴുത്തു, സർവേയും, ജോലികൾ പൂൎത്തിയാകയും, [illegible] കമ്മിഷൻ പൂൎത്തിയായതും, ആകുന്നു.

൩. അഞ്ചൽ വഴിയുടെ ദൈൎഘ്യം — [illegible] അവസാനത്തിൽ അഞ്ചൽ വഴിയുടെ ദൈൎഘ്യം [illegible] മൈൽ ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആണ്ടിൽ ആകെട്ടെ [illegible] ആയിരുന്നു. ഇപ്രകാരം [illegible] മൈൽ കുറവുണ്ടു. ഈ കുറവു തിരുവനന്തപുരം - [illegible] വഴിയായതൽ [illegible] നിറുത്തൽചെയ്തതു കൊണ്ടാകുന്നു.

൪. വാല്യു പേയബിൾ ഏർപ്പാട്:— [illegible]-മാണ്ടിൽ [illegible] വാല്യു പേയബിൾ ഉരുപ്പടികൾ അയച്ചിരുന്നിടത്തു പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ [illegible] വാല്യുപേയബിൾ ഉരുപ്പടികൾ അയച്ചു.

൫. ഹുണ്ടികൾ അയച്ചതും കൊടുത്തതും:— ഹുണ്ടി ഏർപ്പാടുകളുള്ള അഞ്ചൽ ആഫീസുകളുടെ എണ്ണം മുന്നാണ്ടത്തെ ഇരുപത്തൊമ്പതു ആയിരുന്നതു ഈയാണ്ടിൽ [illegible] ആയിരുന്നു. [illegible]-മാണ്ടിൽ [illegible] രൂപായുള്ള [illegible] ഹുണ്ടികൾ അയച്ചിരുന്നിടത്തു ഈയാണ്ടിൽ [illegible] രൂപായുള്ള [illegible] ഹുണ്ടികൾ അയച്ചിരുന്നു. [illegible] രൂപായ്ക്കു [illegible] ഹുണ്ടികൾ [illegible] കൊടുത്തു [illegible] ഹുണ്ടികൾ [illegible] [illegible] എന്നതിനു വാങ്ങാൻ ആളില്ലായ്കയാൽ ഇവയെ [illegible] അയച്ചപ്പെട്ട [illegible] തിരിച്ചയച്ചുകൊടുത്തു. കരംകൊടുക്കുന്നവരുടെ സൌകൎയ്യത്തിനായി [illegible]-മാണ്ടിൽ പരീക്ഷാൎത്ഥം ഏൎപ്പെടുത്തപ്പെട്ട റെവന്യൂ ഹുണ്ടിഏർപ്പാടു [illegible] ആണ്ടേത്തേക്കു കൂടി നീട്ടപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ ആണ്ടിൽ [illegible] രൂപായ്ക്കുള്ള [illegible] ഹുണ്ടികൾ അയച്ചിരുന്നിടത്തു ഈയാണ്ടിൽ [illegible] രൂപായ്ക്കുള്ള [illegible] റെവന്യൂ ഹുണ്ടികൾ അയച്ചു.

൬. പിരിവും ചിലവും:— അഞ്ചൽ സൎവീസിൽ നിന്നുള്ള പിരിവു [illegible] രൂപ ആയിരുന്നു. സൎക്കാർ ഉരുപ്പടികൾക്കു കൂലി ചുമത്തിയിരുന്നു എന്നുവരികിൽ പിരിവു [illegible] ആയിരുന്നു. [illegible] ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ട് നടത്തുന്നതിനുള്ള ചിലവു [illegible] രൂപ ആയിരുന്നു.

൭. ബാങ്കുകൾ:— ട്രഷറി ഏജൻസിയുടെ നടത്തിപ്പിൽനിന്നുള്ള, പിരിവും സൎക്കാർ ബാങ്കുകളുടെ [illegible] കൂലിയുംകൂടെ [illegible] രൂപയും ചിലവു [illegible] രൂപയും ആയിരുന്നു. ഇപ്രകാരം [illegible] രൂപ ആദായം ഉണ്ടു.

൯. ഡെഡ് ലെറ്റർ ആഫീസ്:— ഈ ആണ്ടിൽ ഡെഡ് ലെറ്റർ ആഫീസിൽ കിട്ടിയ ഉരുപ്പടികളുടെ എണ്ണം [illegible] ആയിരുന്നു. ഇതിൽ [illegible] മേൽവിലാസം ഇല്ലായിരുന്നു. [illegible] ഇങ്ങനെയുള്ള ഉരുപ്പടികൾ [illegible] ആയിരുന്നു. [illegible]

൧൦. പ്രാസിക്യൂഷൻ:— അഞ്ചൽ റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ച് [illegible] ശിക്ഷാനിയമം അനുസരിച്ച് [illegible] ഇങ്ങനെ ഈ ആണ്ടിൽ [illegible] പ്രാസിക്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവയിൽ രണ്ടിൽ കുറ്റസ്ഥാപനം ഉണ്ടാകയും ഒന്ന് വിടപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

൧൧. പരിശോധന:— സൂപ്രണ്ടെണ്ട് ഈ ആണ്ടിൽ [illegible] ദിവസം സഞ്ചരിച്ചിരിക്കയും [illegible] ആഫീസുകൾ പരിശോധിക്കയും ചെയ്തു.

൧൨. സാമാന്യം— [illegible] വിലയുള്ള [illegible] നടപ്പാക്കപ്പെട്ടു.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം
എ. ജെ. വിയറാ,
ഗവർമെന്റ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

അഞ്ചൽ സൂപ്രണ്ടെണ്ടിന്,
ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്രട്ടറിക്ക്,
ഗസറ്റിലേക്ക്,

(*A true translation*),
K. CHIDAMBARA VADHYAR,
Head Translator to Government.

NOTICE

In modification of Rule 16 of the Supplementary Anchal Rules the following Revised Rules, relating to the grant of Certificates of Posting, are passed, with the sanction of His Highness the Maha Raja, under date the *3rd January 1912* —

To afford assurance to persons who send letters and other articles by servants or messengers to be posted in Anchal that they have done so and for evidence in cases of enquiry into alleged loss of letters and other articles that they have been actually posted "Certificates of posting" will be granted by the Anchal office in the following manner:—

(1) A certificate of posting may be obtained in respect of any Anchal article for which a receipt is not given by the Anchal office, subject to the following conditions, namely:—

1. The certificate of posting written in ink must be presented to the Anchal master along with the letter or other articles to be posted.

2. The certificate must contain an exact copy of the address on the letter or other articles to which it relates, and must have an Anchal stamp affixed thereto in payment of a fee to be charged as follows.—

(a) In the case of unregistered letters, post cards, book packets (including registered newspapers) and pattern packets posted by the same person at one time.	½ chuckram per every three articles of any of these classes or for any less number.
(b) In the case of unregistered parcels (ordinary or value payable) and value payable unregistered book packets, posted by the same person at one time.	½ chuckram for every six articles of either or both of these classes or for any less number.

2. There must be a separate certificate for each of these two classes of articles (a) and (b) headed with the words "Certificate of posting for letters" or "Certificate of posting for parcels", as the case may require, and the actual number of articles in respect of which the certificate is required must be written *in words* at the foot of the document.

3. The Anchal master will compare the number of the articles presented and the addresses on them with the entries in the certificate and if the latter be correct, will obliterate the Anchal stamps and impress the date stamp upon the certificate. The certificate will then be returned to the person who presented it.

Huzur Cutcherry, Trivandrum,
25th January 1912.

(By order),
A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

No. G. 458

ANCHAL NOTICE.

It is hereby notified for general information that the Government have sanctioned the introduction of twelve cash embossed envelopes for the use of the public These envelopes will be available in all the Anchal Offices from 1st Kumbhom 1087.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 27th January 1912.

By order,
A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

അഞ്ചൽ നോട്ടീസ്.

സകല ജനങ്ങളും അറിവാനായി ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിനു പന്ത്രണ്ടു കാശു വിലയുള്ള എഴുത്തുകൂടുകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനു ഗവർൺമെന്റു അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കൂടുകൾ ൧൦൮൭ മാണ്ടു കുംഭമാസം ൧-ാം മുതൽ എല്ലാ അഞ്ചലാഫീസുകളിലും ലഭിക്കുന്നതാകുന്നു

ഹജൂർകച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൯൧൨ ജനുവരി ൨൭-.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം
എ. ജെ. വയേറാ,
ഗവർൺമെന്റ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

ANCHAL NOTICE.

It is hereby notified for general information that a hanging letter box has been placed in the station mentioned below.—

Name of Station where the letter box is placed.	Name of Anchal Office from which the box is cleared.	Time of clearance.
In the shop of Kythaveli Sankara Pillai, Puthenthodukara.	Vaikom.	Daily at 5 P. M.

Anchal Superintendent's Office,
Trivandrum, 12th January 1912.

T PADMANABHA ROW,
Anchal Superintendent

അഞ്ചൽ പരസ്യം.

താഴെ പറയുന്ന സ്ഥലത്തു ഒരു തൂക്കു എഴുത്തുപെട്ടി വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

പെട്ടി വച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലം	പെട്ടി ഏതു അഞ്ചലാഫീസിൽനിന്നും തുറക്കപ്പെടുമെന്നു	പെട്ടി എപ്പോഴും തുറക്കപ്പെടുമെന്നു
പുത്തൻതോട്ടുകരയിൽ കൈതവെളി ശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ പീടിക	വൈക്കം	ദിവസംപ്രതി വൈകിട്ടു ൫ മണിക്കു

൧൦൮൭ മാണ്ടു ധനുമാസം ൨൮-

ടി. പത്മനാഭരായർ,
അഞ്ചൽ സൂപ്രണ്ട്.

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE

Vol. L.] TRIVANDRUM, TUESDAY, February 6, 1912 / Makaram 24, 1087. No. 6

EDUCATIONAL DEPARTMENT.

NOTICE.

Headmasters of recognised schools are informed that V. Sankara Pillay, pupil of Class VII, Higher Grade Elementary School, Shertallai, is expelled from school for serious misconduct for a period of two years from the date of this notice

Office of the Director of Public Instruction, Trivandrum, 9th January 1912.

A. CRICHTON MITCHELL,
Director of Public Instruction.

No. 850.

M. R. Ry. S. Krishna Iyer Avergal, B. A., Head Master, Lower Grade Secondary School, Attengal, appointed to act as Assistant Inspector of Schools, is posted for duty in District V.

Office of the Director of Public instruction, Trivandrum, 1st February, 1912.

A. CRICHTON MITCHELL,
Director of Public Instruction.

Mr. A. G. Mathew, B. A., L. T. Assistant Inspector of Schools, District V, has been transferred to District XI.

Office of the Director of Public Instruction, Trivandrum, 2nd February, 1912.

A. CRICHTON MITCHELL,
Director of Public Instruction.

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE

Vol. L.] TRIVANDRUM, TUESDAY, February 6, 1912 / Makarom 24, 1087. No 6

EXCISE DEPARTMENT

തിരുവിതാംകോട്ടു ഗവർമ്മെണ്ട് പ്രൊസീഡിംഗ്സ്.

൧൦൮൬-മാണ്ടത്തേക്കു എക്സൈസ് ഡിപാർട്ടുമെണ്ടിന്റെ ഭരണത്തെപ്പററിയുള്ള റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചു.

അതിന്മേൽചെയ്ത ഉത്തരവു, S. R. ൧൪൬൭-ം നംബർ തിരുവനന്തപുരം ൧൯൧൨ ജാനവരി ൧൩-ാം.

I. എക്സൈസ്.

A. കലാൽ.

നാട്ടുമദ്യത്തെസംബന്ധിച്ചു നടപ്പിലിരിക്കുന്ന രീതികൾ—പത്മനാഭപുരം, തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ഈ ഡിവിഷനുകളിൽ രണ്ടുകൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഉള്ള കലാൽകുത്തകകൾ ൧൦൮൫-മാണ്ടു അവസാനത്തോടുകൂടി അവസാനിച്ചതുകൊണ്ടു ചാരായവും കള്ളും വില്ക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യഷാപ്പ് ഏർപ്പാടും കള്ളുണ്ടാക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചു വൃക്ഷത്തീരുവാ ഏർപ്പാടും പത്മനാഭപുരം ഡിവിഷൻ മുഴുവനിലും ൧൦൮൬-മാണ്ടുമുതൽ രണ്ടുവർഷത്തേക്കുകൂടി തുടന്നു നടത്തുകയും, തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിൽഉള്ള എല്ലാ താലൂക്കുകളിലും കൊല്ലം ഡിവിഷനിൽ കൊല്ലം, കൊട്ടാരക്കര, പത്തനാപുരം, ചെങ്കോട്ട, കുന്നത്തൂർ ഈ താലൂക്കുകളിലും ആലപ്പുഴപകുതി മുഴുവനിലുംകൂടി വ്യാപിപ്പിക്കയും ചെയ്തു. ആലപ്പുഴ പട്ടണത്തിന്റെ കോട്ടയം ഡിവിഷനിൽ കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തും ഈ ഏർപ്പാടു നടപ്പാക്കി. കൊല്ലം ഡിവിഷനിൽ ശിഷ്ടമുള്ള ഭാഗങ്ങളിലും കോട്ടയം ഡിവിഷനിൽ ചങ്ങനാശേരി, കോട്ടയം, ഏററുമാനൂർ, മീനച്ചിൽ ഈ താലൂക്കുകളിലും ദേവികുളം ഡിവിഷനിൽ പീരുമേട്ടതാലൂക്കിലും കുത്തകവ്യാപാരശാലാ ഏർപ്പാടുതന്നെ മേലും നടന്നുവന്നു. കോട്ടയം ഡിവിഷനിലേയും ദേവികുളം ഡിവിഷനിലേയും മററെല്ലാ താലൂക്കുകളിലും പഴയ കുത്തക ഏർപ്പാടു മേലും നടന്നുവന്നു.

൨. ചാരായം ഏല്പിക്കലിനു കുത്തക—പത്മനാഭപുരം, തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ഈ ഡിവിഷനുകളിൽ കള്ളിൽനിന്നുള്ള ചാരായം ഏല്പിക്കുന്നതിനു മിസ്റ്റർ കെ. രത്നസ്വാമിനാടാർക്കു കൊടുത്തിരുന്ന കുത്തക ൧൦൮൫-മാണ്ടു അവസാനത്തോടുകൂടി അവസാനിച്ചതുകൊണ്ടു അദ്ദേഹത്തിനു ൧൦൮൬-മാണ്ടത്തേക്കും ൧൦൮൭-മാണ്ടത്തേക്കും പുതുതായി കുത്തക കൊടുക്കയും എന്നാൽ കോട്ടയം ഡിവിഷനിലെ കുത്തകവ്യാപാര ഏർപ്പാടു നടപ്പിലിരുന്നതായ നാലു താലൂക്കുകളിലേക്കും മിസ്റ്റർ ചട്ടനാഥകരയാളർതന്നെ സപ്ലൈക്കാരരായി മേലും നടന്നുവരികയും ചെയ്തു. ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വില മിസ്റ്റർ കെ. രത്നസ്വാമിനാടാരുടെ വിഷയത്തിൽ പ്രൂഫ് ഗ്യാലൻ ഒന്നുക്കു കരുപ്പെട്ടിച്ചാരായത്തിനു ൧ രൂപാ ൩ ണ്ണ് ൪ പൈസയും കള്ളുച്ചാരായത്തിനു ൧ രൂപാ ൧൨ അണ ൩ ണ്ണ് ൨ പൈസയും മിസ്റ്റർ ചട്ടനാഥകരയാളരുടെ വിഷയത്തിൽ പ്രൂഫ് ഗ്യാലൻ ഒന്നിനു കരുപ്പെട്ടിച്ചാരായത്തിനു ൧൪ അണ ൩ ണ്ണ് പൈസയും കള്ളുച്ചാരായത്തിനു ൧ രൂപാ ൪ അണ ൩ ണ്ണ് പൈസയും ആയിരുന്നു. നാട്ടുമദ്യങ്ങൾക്കു എക്സൈസ് തീരുവായായി മുന്നാണ്ടിൽ ൧൧,൮൭,൭൭൪ രൂപാ പിരിഞ്ഞിരിക്കെ ഈ ആണ്ടിൽ പിരിവു ൨,൮൪,൭൨൪ രൂപായായിരുന്നു.

൩. എക്സൈസ് പ്രദേശത്തിൽ നാട്ടുമദ്യഷാപ്പുകളുടെ എണ്ണവും—എക്സൈസ് പ്രദേശത്തിനുള്ളിൽ പുതുതായി പല സ്ഥലങ്ങളിലും സ്വാതന്ത്ര്യഷാപ്പ് ഏർപ്പാടു ഈ ആണ്ടിൽ നടപ്പാക്കിയതുകൊണ്ടു എക്സൈസ് പ്രദേശത്തിൽ ചാരായഷാപ്പുകളുടെ മൊത്തം എണ്ണം ൧൦൮൫-ൽ

നിന്നു നൂറൻ ആയി കുറഞ്ഞു. അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ൩൪൨ ഷാപ്പുകളും ആയിരുന്നു എന്നാൽ നൂറൻ ഷാപ്പുകളെ വാസ്തവത്തിൽ തുറക്കയൊള്ളു. ഇതു ൨൭൧ ചതുരശ്രമൈൽ സ്ഥലത്തിലേക്കും ൪൨,൭൨ ആളുകൾക്കും ൧ ഷാപ്പുവീതം ആകുന്നു. തലെ ആണ്ടിൽആകട്ടെ ൬൨ ചതുരശ്രമൈൽ സ്ഥലത്തിലേക്കും ൨൩൯൮ ആളുകൾക്കും ഒരു ഷാപ്പുവീതം ഉണ്ടായിരുന്നു. ൧൦൮൬-മാണ്ടിൽ ൭൩,൯൩൪ പ്രൂഫ് ഗ്യാലൻ ചാരായം ചിലവായിരുന്നതിനു പുറമെ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൧,൧൧,൫൯൭ പ്രൂഫ് ഗ്യാലൻ ചാരായം ചിലവായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ വന്നതു പ്രധാനമായി പുതിയസ്ഥലങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യഷാപ്പുകൾ നടപ്പാക്കിയതുകൊണ്ടും ന്യായമായി ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന മദ്യത്തിന്റെ ചിലവു അനുകൂലം വർദ്ധിച്ചതുകൊണ്ടും ആകുന്നു. എക്സൈസ്സ്ഥലത്തു ജനങ്ങളിൽ തലഒന്നിനു ന്യായമായി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട മദ്യത്തിന്റെ ചിലവു ൧൦൮൬-മാണ്ടിൽ ൧൩൨ ഡ്രാം ആയിരുന്നതു പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൨൦൨ ഡ്രാം ആയിരുന്നു. എക്സൈസ്പ്രദേശത്തിൽ ചാരായം മുതലായവയുടെ ചിലവിനെ സംബന്ധിച്ച വിവരമായ അറിവു അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എ പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു. എക്സൈസ്പ്രദേശത്തിൽ തലെആണ്ടിൽ മൊത്തത്തിൽ ൨൦൩൭ കള്ളുഷാപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനു പുറമെ പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ മൊത്തത്തിൽ ൧൯൬൧ കള്ളുഷാപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ൧൦൮൬-മാണ്ടിൽ ൨.൪ ചതുരശ്രമൈൽ സ്ഥലത്തിനും ൧൦൫൩ ആളുകൾക്കും ഒരു കള്ളുഷാപ്പുവീതം ഉണ്ടായിരുന്നതിനു പുറമെ പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൩.൭ ചതുരശ്രമൈൽ സ്ഥലത്തിനും ൧൧൩൦ ആളുകൾക്കും ഒരു ഷാപ്പുവീതം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചാരായഷാപ്പുകളുടേയും കള്ളുഷാപ്പുകളുടേയും സംഖ്യ വളരെ കുറഞ്ഞതായിട്ടാണു ഗവർമ്മെണ്ട് ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടുകൂടി നിരൂപിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യ ഷാപ്പുകൾ പുതിയസ്ഥലങ്ങളിലേയ്ക്കു വ്യാപിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവയുടെ ഇതിലും കുറയും എന്നു ഗവർമ്മെണ്ട് ആശംസിക്കുന്നു. എക്സൈസ്പ്രദേശത്തിലെ കള്ളുഷാപ്പുകളുടെ എണ്ണത്തെയും മാറ്റം കുറിച്ചുള്ള വിവരം ബി പട്ടികയിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

൪. കുത്തകപ്രദേശം—കുത്തകപ്രദേശത്തിൽ ചാരായവും കള്ളും വില്ക്കുന്നതിനു ൧൦൮൬ മാണ്ടു ൨൧൫ ഷാപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനു പുറമെ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൨൩൯൨ ഷാപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതു ശരാശരി ൩ ചതുരശ്രമൈൽ സ്ഥലത്തിനും ൨൫൩ ആളുകൾക്കും ൧ ഷാപ്പുവീതം ആകുന്നു. തലെആണ്ടിൽ ആകട്ടെ ൧.൨ ചതുരശ്രമൈൽ സ്ഥലത്തിനും ൩൪൯ ആളുകൾക്കും ൧ ഷാപ്പുവീതം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പ്രദേശത്തിൽ ഓരോ താലൂക്കിലും ഉള്ള ഷാപ്പുകളുടെ എണ്ണത്തെയും മാറ്റം കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സി പട്ടികയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടു. എക്സൈസ്പ്രദേശത്തിലും കുത്തകപ്രദേശത്തിലും ഉള്ള ചാരായഷാപ്പുകളേയും കള്ളുഷാപ്പുകളേയും ചേർത്തു ഗണിച്ചാൽ തന്നാണ്ടിൽ ൭൦൧ നാട്ടുമദ്യഷാപ്പുകൾ കുറവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു.

൫. വിദേശമദ്യം.— സംസ്ഥാനത്തിലേക്കു ഇറക്കുമതിചെയ്ത വിദേശമദ്യത്തിന്റെ ആകെ അളവു ൧൦൮൬ മാണ്ടിൽ ൨൭,൫൭൨ ഗ്യാലൻ ആയിരിക്കെ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൨൩,൦൪൨ ഗ്യാലൻ ആയിരുന്നു. ൧൦൮൭-മാണ്ടു ആദ്യംമുതൽ നടപ്പായ പുതുക്കിയ വിദേശമദ്യച്ചട്ടങ്ങളനുസരിച്ചു വിദേശമദ്യങ്ങളുടെ മൊത്തവില്പനയ്ക്കു ൪൦ ലൈസൻസുകളും ചില്ലറവില്പനയ്ക്കു ൨൦ ലൈസൻസുകളും കൊടുക്കപ്പെട്ടു. കൂടാതെ ആക്കപ്പെട്ട വൈൻ വില്പനയ്ക്കു ൨ ലൈസൻസുകളും ഒരു താൽകാലികലൈസൻസ്കൂടി തന്നാണ്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടു. ഇപ്രകാരം ആകെ ൬൩ ലൈസൻസുകൾ കൊടുത്തിരുന്നു. ൧൦൮൬-മാണ്ടിൽ ആകട്ടെ ൬൨ ലൈസൻസുകൾ കൊടുത്തിരുന്നു.

൬. മരംവെട്ട് — ചാരായവും കള്ളും വില്പനയ്ക്കുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്കും ഷാപ്പുകൾക്കും ഉള്ള പാട്ടത്തുകയിലായും വൃക്ഷത്തീരുവയിലായും തന്നാണ്ടു കലാൽവകയിൽ പിരിയാനുള്ളമുതൽ ൬,൭൭,൩൩൪ രൂപായായിരുന്നു. അതിൽ ൬,൭൭,൨൩൪ രൂപാ പിരിക്കുകയും ൧൩൮ രൂപാ പിരിക്കാൻപാടില്ല എന്നുകണ്ടു കണക്കിൽകുറവെഴുതുകയും ചെയ്തു. പിരിവു പിരിയേണ്ട മുതലിൽ ൧൦൦-നു ൯൯.൯ വീതം ആയിരുന്നു. ൧൦൮൬-മാണ്ടു അവസാനത്തിൽ പിരിയാനുണ്ടായിരുന്ന പഴയബാക്കി ൭,൩൪൧ രൂപായായിരുന്നു ഇതിനോടുകൂടി ൧൦൮൭-മാണ്ടത്തെ പുതുമുതലിൽ പിരിയാതെ ബാക്കിനിന്ന തുകയായ ൧൩൪ രൂപാകൂടി കൂട്ടിയാൽ മൊത്തം കിട്ടുക ൭,൦൨൦-രൂപായാണ്. ഈ തുകയിൽ ൬൩൨ രൂപാ പിരിക്കയും ൩൦൬൭ രൂപാ പിരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നുകണ്ടു കണക്കിൽ കുറവെഴുതുകയും ചെയ്തു. ആണ്ടവസാനത്തിൽ പിരിക്കാൻ കിടപ്പുള്ള ബാക്കിതുക ൪൨൦ രൂപായായിരുന്നു.

൭. ചട്ടങ്ങൾ — വിദേശമദ്യങ്ങൾ വില്ക്കുന്നവർക്കും ഇന്നയിന്ന സ്ഥലങ്ങൾക്ക ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്നതാണെന്നും ഓരോസ്ഥലത്തേക്കും മൊത്തമായ വില്പനക്കും ചില്ലറവില്പനക്കും ഇത്ര ലൈസൻസ് വീതം കൊടുക്കുന്നതാണെന്നും സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയും ഓരോ ലൈസൻസിനും കൊടുക്കേണ്ട ഫീസിനെ കൂട്ടിയും ൧൦൮൬ മാണ്ട് അവസാനത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ വിദേശമദ്യത്തെസംബന്ധിച്ച പുതുക്കിയ ചട്ടങ്ങൾ ൧൦൮൭ മാണ്ടു ചിങ്ങമാസം ൧൫-മുതൽ നടപ്പിൽവന്നു.

കലാൽ റെഗുലേഷൻ ൨൪-ം വകുപ്പു (ഇ) ഖണ്ഡം അനുസരിച്ചു സംസ്ഥാനം ഒട്ടുക്ക നാട്ടുമദ്യവില്പനയ്ക്കു അളവുകൾ ഇന്നവിധത്തിൽ ഉള്ളവയാണെന്നു കല്പിക്കപ്പെട്ടതൊഴിച്ച്.

B. അഫീനും കഞ്ചാവും

൮. രീതി.— അഫീനും കഞ്ചാവുംവക മുതലെടുപ്പുപിരിക്കുന്നതിനു ൧൦൮൭-മാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ എക്സൈസ്‌രീതിയെ തന്നാണ്ടിലും നടത്തിവന്നു. അഫീനും കഞ്ചാവും വില്ക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശത്തേ താലൂക്കു താലൂക്കായി വിററ വില്പനകുത്തക ക്കാൎക്കു ആവശ്യമുള്ള അഫീനും കഞ്ചാവും ഗവർമ്മെണ്ട് കൊടുത്തുവന്നു. ഗവർമ്മെണ്ട് ആവശ്യമുള്ള അഫീനും കഞ്ചാവും മദ്രാസ്‌സ്റ്റോറിൽ നിന്നു വിലക്കു വാങ്ങി തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള സെൻട്രൽസ്റ്റോറിൽ ശേഖരിച്ചുവച്ചു അവിടെനിന്നു അവൎക്കു അയച്ചുവന്നു. ഈ ചരക്കുകളെ വില്പനക്കുത്തകക്കാൎക്കു വില്ക്കുന്നതു ഗവർമ്മെണ്ട് കൊള്ളുന്നവിലയ്ക്കു സ്വല്പംകൂട്ടി വിലവച്ചാകുന്നു. ഈ റേട്ടുകൾ മദ്രാസ്‌ഗവർമ്മെണ്ടിൽ അതാതുകാലത്തു നിശ്ചയിക്കുന്ന വിലകൾക്കനുസരിച്ചു വ്യത്യാസപ്പെടേണ്ടതായിരിക്കുന്നു.

൯. വില്പനകൾ— വില്പനകുത്തകക്കാൎക്കു ൧൦൮൬-മാണ്ടിൽ ൭൯൩൫ ശേർ അഫീനും ൩൩൭൪ ശേർ കഞ്ചാവും കൊടുത്തിരിക്കെ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൬൩൨൩ ശേർ അഫീനും ൨൯൩൩ ശേർ കഞ്ചാവുംകൊടുത്തിരുന്നു. അഫീന്റെ വിലക്കു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായില്ല. അതു ശേർ ഒന്നിനു ൨൫ ബ്രിട്ടീഷ്‌രൂപാ തന്നെയായിരുന്നു. കുത്തകക്കാൎക്കു കഞ്ചാവു ൧൦൮൭-ാം വർഷം ഏപ്രിൽമാസം ൧൩-ാം൹ ൧൦൮൬ മാണ്ടു മീനമാസം ൧൯-ാം൹ വരെ ശേർഒന്നിനു ൯ രൂപാ ൭ അണ ൪ പൈസ വീതം വിലയ്ക്കു വിററു; മദ്രാസ്‌ഗവർമ്മെണ്ടു അതിന്റെ തീരുവ കൂട്ടിയതുകൊണ്ടു അന്നുമുതൽ വില്പനവിലയെ ശേർ ഒന്നിനു ൧൦ രൂപ ൧൨ അണയായി കൂട്ടി. അഫീനും കഞ്ചാവും വില്ക്കുന്നതിനു സംസ്ഥാനത്തിൽ ആകെ ൧൦൮൬-മാണ്ടിൽ ൩൩൦ ഷാപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൩൩൧ ഷാപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അഫീനു തോലഒന്നിനു ശരാശരി ചില്ലറവില്പനവില ൧൦൮൬-മാണ്ടിൽ ൨൧ ചക്രം ആയിരുന്നതു പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൨൧ ചക്രം ൪ കാശു ആയി. അഫീന്റെ ചിലവിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചു ൧൦൮൫-മാണ്ടത്തെ റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം അഫീനിന്റെ വില്പനവിലയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നിമിത്തംവ്യാജമായി അഫീൻ ഇറക്കുമതിചെയ്യുന്നതിനെ തടക്കുകയും വ്യാജച്ചരക്കല്ലാത്ത അഫീന്റെ ചിലവിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കയും ചെയ്തു എന്നു എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. കഞ്ചാവിന്റെ ചിലവിൽ കാണുന്നതു ഒരു അംശം ൧൦൮൦-ാം വർഷം സെപ്റ്റംബർമാസത്തിൽ വന്ന കഞ്ചാവിന്റെ ഗുണക്കുറവുകൊണ്ടും ഒരംശം ൧൦൮൭-ാം വർഷം ഏപ്രിൽമാസം ൧൩-മുതൽ വില്പനവിലയെ കൂട്ടിയതുകൊണ്ടും ആണെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

൧൦. കഞ്ചാവിന്റെ തീരുവ തിരിച്ചുകൊടുക്കൽ— ഓരോ ഫിനാൻഷ്യൽവർഷത്തിൽ മദ്രാസ് പ്രെസിഡെൻസിയിലെ സ്റ്റോർഹൗസിൽനിന്നു സർക്കാർവിലക്കുവാങ്ങുന്ന കഞ്ചാവിനു ചുമത്തിയ തീരുവയിൽ മുക്കാൽഭാഗത്തെ ഈ സർക്കാരിലേക്കു ആ ഫിനാൻഷ്യൽവർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഏതാനും വ്യവസ്ഥകളിന്മേൽ തിരിച്ചുകൊടുക്കണം എന്നു ഇൻഡ്യാ ഗവർമ്മെണ്ട് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ ഏർപ്പാടനുസരിച്ചു ൧൯൧൦ ൧൯൧൧-ാം വർഷത്തിൽ സർക്കാർ വിലക്കുവാങ്ങിയ കഞ്ചാവിനു തീരുവയുടെ ഭാഗം ആയി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർമ്മെണ്ടിൽ നിന്നു ൭,൫൦൦ ബ്രിട്ടീഷ്‌രൂപാ തിരിച്ചു കിട്ടീട്ടുണ്ടു.

C. പുകയില.

൧൧. രീതി— ഈ സംസ്ഥാനത്തു ചിലവിനു ആവശ്യമുള്ള പുകയില കച്ചവടക്കാർ തന്നെ കടൽമാൎഗ്ഗമായോ കരമാൎഗ്ഗമായോ തിരുവിതാംകൂറിൽ അവരുടെ സ്വന്തം വകക്കായി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയും ഗവർമ്മെണ്ട് വക പണ്ടകശാലയിൽ വച്ചു സൂക്ഷിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഗവർമ്മെണ്ട് വക പണ്ടകശാലയിൽ വച്ചു സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു അവിടെ അതു ഗവർമ്മെണ്ടിന്റെയും കച്ചവടക്കാരുടെയും കൂട്ടുപൂട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നതിനു സമ്മതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കച്ചവടക്കാർ ഇറക്കുമതി തീരുവ കൊടുത്തതിനു ശേഷം പുകയിലയെ പണ്ടകശാലയിൽ നിന്നു എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്ന തരങ്ങൾ തിരുനെൽവേലി പുകയിലയും യാഴ്പ്പാണം പുകയിലയും കോയമ്പത്തൂർ പുകയിലയും ആകുന്നു.

൧൨. വില്പനകൾ— തന്നാണ്ടിൽ പുകയില വില്പന ആകെ ൧൩,൭൧൩ കണ്ടി ആയിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ൧൦൮൬ മാണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനെക്കാൾ ൭൦൫ കണ്ടി പുകയില കൂടുതൽ വിററിട്ടുണ്ടു. കൂടുതൽ വിററതു പ്രധാനമായി യാഴ്പ്പാണം പുകയിലയാകുന്നു. ഇതു യാഴ്പ്പാണം പുകയിലക്കുള്ള തീരുവ കണ്ടി ഒന്നിനു ൩൦൦ രൂപയായിരുന്നതിനെ ൩൦ രൂപയായി കുറയ്ക്കാൻ ൧൦൮൫-മാണ്ടു ഒടുവിൽ ആജ്ഞാപിച്ചിരുന്നപ്രകാരം ആ കുറഞ്ഞ തീരുവ പ്രസ്തുതയാണ്ടു മുഴുവൻ പൂൎണ്ണമായി നടപ്പായിരുന്നതുകൊണ്ടു ആകുന്നു.

തുകയുള്ള പിരിവു ൧൩,൬൦,൪൪൬ ഉറുപ്പികയായിരുന്നു. ൧൦൮൬-മാണ്ടിൽ ൧൨,൭൩,൭൮൨ ഉറുപ്പിക പിരിവു ഉണ്ടായിരുന്നു: അതായിരുന്നതലെയാണ്ടത്തെക്കാൾ ൧൦൮൭-മാണ്ടിൽ ൭൩,൩൩൩ ഉറുപ്പിക കൂടുതൽ പിരിവുണ്ടു. ൧൯൧൧-ാം വർഷത്തെ ജനസംഖ്യപ്രകാരം കണക്കു കൂട്ടിയരിതു ആളൊന്നുക്കു ശരാശരി തലയാണ്ടിൽ ൪൧ പൌണ്ടു് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കെ പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൩.൭ പൌണ്ടു്വീതം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

൧൩. ചട്ടങ്ങൾ— പാകം ചെയ്യാത്ത യാപ്പാണം പുകയിലക്കു തീരുവയെ ഗണ്ടി ഒന്നിനു പഴയ റേട്ടായ ൨൦ ബ്രിട്ടീഷ്‌ഉറുപ്പികയായി കുറച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും, എന്നാൽ വല്ല മലയാം അഫിഷ്യൽ ആണ്ടിലും ൬,൭൪൬ കണ്ടിയിൽ കൂടുതൽ ആയി പുകയില ഇറക്കുമതി ചെയ്തുകൂടാ എന്നും അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതായാൽ ആ കൂടുതൽ ഉള്ള കണ്ടികൾക്കു കൂടുതൽ റേട്ടിൽ തീരുവ ചുമത്തുന്നതാണെന്നും ഒരു പരസ്യം തന്നാണ്ടിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യപ്പെട്ടു.

മേല്പറഞ്ഞ ഏർപ്പാടിന്റെ ഫലമായി വഴിയാത്രക്കാർ ഉടൻ ഉപയോഗത്തിനു കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള തൂക്കം അല്ലാതെ യാതൊരു തരം പുകയിലയും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ യാതൊരു ഭാഗത്തു നിന്നും തിരെ കയററുമതി ചെയ്തുകൂടാ എന്നു ഒരു പരസ്യത്താൽ ഖണ്ഡിതമായി വിരോധിക്കപ്പെട്ടു. വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നു കടൽമാർഗ്ഗം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന പാകം ചെയ്തതും ചെയ്യാത്തതും ആയ പുകയിലകൾക്കു തീരുവ റേട്ടുകളെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡ്യയിൽ പുതുക്കിയതുകൊണ്ടു ആ തീരുവ റേട്ടിനെ ൧൯൧൧ മാർച്ച് ൭൩- മുതൽ ഇവിടെയും പുതുക്കി ഏർപ്പെടുത്തി.

D. പലവക.

൧൪. പിരിവും ചിലവും— "എക്സൈസ്" (കലാൽ, അഫീൻ, കഞ്ചാവ്, പുകയില) എന്ന ഇനത്തിൽ മൊത്തം പിരിവും ചിലവും താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു:—

		പിരിവു	ചിലവു
കലാൽ	ഉറുപ്പിക	൧൨,൮൨,൪൪൬	൨,൩൬,൦൨൦
അഫീമും കഞ്ചാവും	ഉറുപ്പിക	൭൬,൦൦൨	
പുകയില	ഉറുപ്പിക	൧൩,൬൦,൪൪൬	
തുകെ		൨൭,൧൮,൨൮൨	

പിരിവു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തേക്കാൾ ൩,൨൮,൭൭൨ ഉറുപ്പിക കൂടുതൽ ആകുന്നു. ചിലവും ൨,൨൬,൩൦൦ ഉറുപ്പികയിൽ നിന്നു ൨,൩൬,൦൨൦ ഉറുപ്പികയായി കൂടി. എന്നിരിക്കിലും ചിലവിലുള്ള കൂടുതൽ എല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ കൂടുതൽ ചിലവു അല്ല. കിന്തു അധികവും കണക്കിന്റെ രീതിയിൽ മാററം ചെയ്തുകൊണ്ടു ജനിച്ചതാകുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ രീതിപ്രകാരം ഇതുവരെ "ഡെഡ്ഹെഡ് അഡ്വാൻസുകൾ" എന്ന ഇനത്തിൽ ചിലവെഴുതിയിരുന്ന എസ്‌ടാബ്ലിഷ്മെണ്ടുംതജ്ജിലവും ചിലവുകളെ ഇപ്പോൾ സെർവിസ് ഇനത്തിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ചിലവു നീക്കി മതലെടുപ്പ് ൨൬,൩൩,൨൨൦ ഉറുപ്പികയിൽ നിന്നു ൨൪,൯൭,൨൭൨ ഉറുപ്പികയായി കൂടി.

II. ഉപ്പു

൧൫. രീതി— സംസ്ഥാനത്തെ ചിലവിനു ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പിൽ ഒരംശം തെക്കൻ തിരുവിതാംകോട്ടിൽ ഉള്ള സർക്കാർ അളങ്ങളിൽ നിന്നും തൂത്തുക്കുടിയിലും ബാംബെയിലും നിന്നു വരുത്തിയും പടിക്കപ്പെടുന്നു. താമരക്കുളം, രാജാക്കമംഗലം, വാരിയൂർ, കളച്ചൽ, തട്ടാരിപ്പുഓട, താമരക്കുളം എക്സ്‌ടെൻഷൻ ഈ അളങ്ങളിൽ ഉപ്പു കൃഷിചെയ്യുണ്ടാക്കുന്നതു ലൈസൻസകാർ ആകുന്നു. പഴയ അളങ്ങളിൽ ആകട്ടെ ലൈസൻസുകാർ കൃഷിചെയ്യുണ്ടാക്കുന്ന ഉപ്പിന്റെ മൊത്തം അളവിൽ ൧൦൦-ൽ ൪൦ വീതം അംശം ആയ കുടിവാരം പങ്കിനു മന്നൊന്നിനു ൭ ॥ ചക്രംവീതം വില അവർക്കുകൊടുക്കപ്പെടുന്നു. ശേഷമുള്ള ൬൦ അംശത്തെയും യാതൊരുവിലയും കൊടുക്കാതെ സർക്കാരിലേക്കുള്ള മേൽവാരമായി ഗവർമെണ്ട്‌എടുത്തുവരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ അളങ്ങളിലെ ലൈസൻസുകാർ കൃഷിചെയ്യുണ്ടാക്കുന്ന ഉപ്പു മുഴുവനിലേക്കും മന്നൊന്നിനു ൨ ॥ അണമുതൽ ൩ ॥ അണവരെ ഭിന്നഭിന്നമായ റേട്ടുകളിൽ വില അവർക്കു കൊടുക്കപ്പെട്ടുവരുന്നു. ഇതിനെതിരായി വേറെ യാതൊരുസംഗതിയുള്ളതു പഴയ അളങ്ങളിൽ ആവശ്യമുള്ള മരാമത്തു ഗവർൺമെണ്ട് നടത്തിവരുന്നതായിരിക്കെ പുതിയ അളങ്ങളിൽ ആവശ്യമുള്ള മരാമത്തുപണികൾ പുതുതായി ചെയ്യുന്നതും മുമ്പുള്ളവയുടെ സംരക്ഷ

ണവും ലൈസെൻസ്കാർതന്നെ നടത്തിവരുന്നു എന്നുള്ളതാകുന്നു. ൧൦൮൭-മാണ്ടത്തേക്കുള്ള ഭരണറിപ്പോർട്ടിന്റെ റിവ്യൂവിൽ ൪൭-ാം പാരായിൽ വിവരിച്ച നയത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഈ സംസ്ഥാനത്തിൽ ചിലവിനു ആവശ്യമുള്ള ബാംബേയുപ്പിന്റെ അധികഭാഗവും ഇറക്കുമതിചെയ്യുന്നതിനും നിശ്ചിത തീരുവ സർക്കാരിലേക്കുകൊടുത്തു അതിനെ നേരിട്ട ജനങ്ങൾക്കു വില്ക്കുന്നതിനും ആയി വിശേഷാൽ കരാറുകാരെ ഏല്പിച്ചിരുന്നു.

ഗവർമ്മെണ്ട് സ്വയം ഉപ്പു ഇറക്കുമതിചെയ്തു കച്ചവടക്കാർക്കു കമ്മപ്പെടുത്തിയ വില്പനവിലക്കു വിററുവന്നിരുന്ന പഴയരീതിയും ഏതാനും നടത്തിയിരുന്നു. ഹൈറേഞ്ചുകളിൽ ജനങ്ങൾതന്നെ അവർക്കുവേണ്ടതായ ഉപ്പിനെ നിശ്ചിത തീരുവ ചൗക്കകളിൽ ഒടുക്കി അടുത്തുകിടക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ്സംസ്ഥാനത്തുനിന്നു നേരിട്ട ഇറക്കുമതിചെയ്യുവാനും.

൪൬. ഇരിപ്പും വില്പനയും— പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ വില്പനക്കായി ലഭ്യം ആയിരുന്ന തന്നാട്ടുപ്പിന്റേയും മറുനാട്ടുപ്പിന്റേയും അളവും തന്നാണ്ടിൽ വിററ ഉപ്പിന്റെ അളവും താഴെ പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു:—

ഇനം	തന്നാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഇരുപ്പു മന്നു	തന്നാണ്ടിൽ വരവു മന്നു	ആകെ മന്നു	കണക്കിൽകുറവു കണ്ട മന്നു	നിക്കിവിൽക്കാൻ ബാക്കി മന്നു	വിററ മന്നു	ആണ്ടവസാനത്തിൽ നീക്കിയിരുപ്പു മന്നു
തന്നാട്ടുപ്പു	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ഗവർമ്മെണ്ടിനുവേണ്ടി ഇറക്കുമതിചെയ്ത ബാംബെ ഉപ്പ്	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
വിശേഷാൽ കൺട്രാക്ടർമാർ ഇറക്കുമതിചെയ്ത ബാംബെ ഉപ്പ്	...	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
ഗവർമ്മെണ്ടിനുവേണ്ടി ഇറക്കുമതിചെയ്ത തിരുനൽവേലി ഉപ്പ്	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]
ആകെ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ചിലവായ എല്ലാത്തരം ഉപ്പുകളുടേയും മൊത്തം തുക ൧൦൮൭-മാണ്ടിൽ [illegible] മന്നു ആയിരുന്നതു പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ [illegible] മന്നു ആയിരുന്നു. അതായതു തലെയാണ്ടത്തെക്കാൾ [illegible] മന്നു കൂടുതൽ ആകുന്നു. തന്നാട്ടുപ്പിന്റെ ചിലവിൽ [illegible] മന്നു കുറയുകയും ചെയ്തു. തലെയാണ്ടു [illegible] മന്നു കൂടുകയും ബാംബെ ഉപ്പിന്റെ ചിലവിൽ [illegible] മന്നു കുറയുകയുംചെയ്തു. തലെയാണ്ടത്തേപ്പോലെതന്നെ തന്നാണ്ടിലും തിരുനൽവേലി ഉപ്പു ഒട്ടും വിററില്ല. ൧൦൮൭-മാണ്ടത്തെ ജനസംഖ്യ അനുസരിച്ച ആളൊന്നിനു ചിലവു ഉപ്പു ശരാശരി [illegible] പൗണ്ട് ആയിരുന്നു.

൪൭. ഉപ്പു കൃഷി— ഉപ്പു ഉണ്ടാക്കുന്നതു മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ താമരാകുളം, രാജാക്കമംഗലം, കളച്ചൽ, വാരിയൂർ, തട്ടാരിപ്പു ഓട ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉള്ള സർക്കാർ അളങ്ങളിൽ ആകുന്നു. താമരാകുളം എക്സ്ടെൻഷൻ" എന്ന പേരോടുകൂടി ഒരു പുതിയ അളം തന്നാണ്ടിൽ ആരംഭിച്ചു. ഉപ്പു പാടങ്ങളായി വാസ്തവത്തിൽ കൃഷിചെയ്യപ്പെട്ട പ്രദേശം തലെയാണ്ടവസാനത്തിൽ [illegible] ഏക്കർ ആയിരുന്നതു പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ [illegible] ഏക്കർ ആയിരുന്നു. ൧൦൮൭-മാണ്ടത്തേക്കുള്ള റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ ഗവർമ്മെണ്ട് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ റിവ്യൂവിൽ [illegible]-ാം പാരായിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളപോലെ ഒടുക്കൻ തിരുവിതാംകോട്ടിൽ ഉപ്പളങ്ങളെ അഭിവൃദ്ധിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സംഗതിയെ പുതിയ ഉപ്പുറെഗുലേഷൻ നടപ്പാകുന്നതിനുവേണ്ടി താമസിപ്പിച്ചിരിക്കയാകുന്നു.

൧൭. ഉപ്പുപണ്ടങ്ങൾ, കുടചരക്കുകൾ പാണ്ടികശാലകൾ— തന്നാണ്ടാരംഭത്തിൽ ൧൪ കുട ചാരിതങ്ങളും ൧൭ ചില്ലറവില്പനക്കുള്ള പണ്ടകശാലകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിറവത്തും അഞ്ചൽ ചില്ലറയും ഉണ്ടായിരുന്ന പണ്ടകശാലകളെ നിർത്തൽചെയ്തു. ഇപ്രകാരം ആണ്ടവസാനത്തിൽ ൧൪ കുടചാരിതങ്ങളും ൧൫ പണ്ടകശാലകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പണ്ടകശാലകളിൽ നിന്നുള്ള വി ല്പനയുടെ മൊത്തം അളവു തലെയാണ്ടത്തേക്കാൾ ൩,൦൭൦ മനു കുറവാകുന്നു. എന്നാൽ നാട്ടുങ്ങളിൽനിന്നും കുടചാരിതങ്ങളിലുംനിന്നു നേരിട്ടുള്ള വില്പനയിൽ ആകെ ൩,൭൭൫൭ മനുകൂടി.

൧൮. പിരിവും ചിലവും— പിരിവു തലെയാണ്ടിൽ ൯൧൫,൦൭൩ ആയിരുന്നതു പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൧൧,൦൪,൩൫൦ രൂപായായിരുന്നു. അതായതു ൧,൦൩,൩൦൭ രൂപാ കൂടുതൽ ഉണ്ട്. ചിലവു ൧൦൮൬ മാണ്ടിൽ ൨൩,൫൩൪ രൂപായായിരുന്നതു പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൭൭,൩൮൩ രൂപായായിരുന്നു. അതായതു ൫൩,൪൪൯ രൂപാ കൂടുതൽ ചിലവുണ്ട്. 'ഒരം കൂടുതൽചിലവു പുക യില' എന്ന ഇനത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ കണക്കെഴുത്തിന്റെ രീതിയിൽ ഉള്ള മാററം നി മിത്തം ഉള്ളതും പ്രായേണ വാസ്തവത്തിൽ ഉള്ളതല്ലാത്തതും ആകുന്നു. ചിലവുനീക്കി മുതലെടുപ്പു ൯,൭൪,൮൦൯ രൂപയിൽനിന്നു ൧൦,൨൭,൦൩൭ രൂപയായിക്കൂടി.

III. ചവുക്ക തീരുവ

൧൯. ൧൮൬൫-ാം വർഷത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർൺമെണ്ടുമായി ചെയ്ത ഇണ്ടെർപോട്ടൽ ടെയിഡ് കൺവെൻഷൻ അനുസരിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡ്യയിലെയോ, കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തിലെയോ വിളവുകളോ അവിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നവയോ ആയ ചരക്കുകൾക്ക ആകട്ടെ കൊച്ചിയിലൊ ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡ്യായിലൊ മുമ്പിലെ തീരുവ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മററു ചരക്കുകൾക്ക ആകട്ടെ ഈ സംസ്ഥാനത്തു ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ യാതൊരു തീരുവയും ചുമത്തുന്നില്ല. എന്നാൽ യൂറോപ്പിലൊ മററു പ്രദേശങ്ങളിലൊ നിന്നു കടൽവഴി നേരിട്ടു ഈ സംസ്ഥാനത്തിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ചരക്കുകൾക്ക തീരുവ ഇവിടെ ചുമത്തുന്നുണ്ട്. ഇണ്ടെർപോട്ടൽ കൺവെൻഷൻ ഉണ്ടായ കാലത്തു പിരിഞ്ഞതായ ശരാശരി ചവുക്കത്തീരുവ മുതലെടുപ്പു ൧൬,൮൭൫ ബ്രിട്ടീഷ് രൂപായായിരുന്നു. വിദേശങ്ങളിൽനിന്നു ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചരക്കുകളിന്മേൽ തിരുവിതാംകോട്ടിലെ കടൽച്ചവുക്കകളിൽ പിരിയുന്ന തീരുവ ൧൬,൮൭൫ ബ്രി. രൂപായിൽ കുറവായിരിക്കുന്ന കാലങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർൺമെണ്ട് തിരുവിതാംകോട്ടിലേക്ക ൪൦,൦൦൦ ബ്രി. രൂപാ കൊടുക്കണമെന്നും എന്നാൽ വല്ല കൊല്ലത്തിലും പിരിവു ൧൬,൮൭൫ ബ്രി. രൂപായെ കവിഞ്ഞിരുന്നാൽ ആ കവിഞ്ഞതായ തുകയെ ൪൦,൦൦൦ ബ്രി. രൂപാ തുകയിൽനിന്നു കുറയ്ക്കുകയും ബാക്കിയെമാത്രം തിരുവിതാംകോട്ടിലേക്ക ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർൺമെണ്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നും ഉള്ള വ്യവസ്ഥയിന്മേൽ മേല്പറഞ്ഞ ൧൬,൮൭൫ ബ്രി. രൂപാ തുകയിൽ ൪൦,൦൦൦ ബ്രി. രൂപാവരെ തുകക്ക ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർൺമെണ്ട് ഉറപ്പുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രതിഫലത്തുകയെ കണക്ക കൂട്ടുന്നതിലേക്കായി മാർച്ച്മാസം ൩൧-ാംയോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്ന അഫിഷ്യൽവർഷത്തെ കണക്കുകൂട്ടുകയും ഈ പ്രതിഫലത്തുക ഏതു മലയാം കൊല്ലത്തിൽ ഗവർൺമെണ്ടിലേക്ക വാസ്തവത്തിൽ കിട്ടുന്നുവൊ ആ കൊല്ലത്തിൽ കണക്കിൽ മുതൽ വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പുകയിലയും ഉപ്പും അഫീനും മദ്യങ്ങളും ഈ കരാറിൽനിന്നു വിട്ടുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിദേശങ്ങളിൽനിന്നു ഇറക്കുമതിചെയ്യുന്ന ചരക്കുകളെ സംബന്ധിച്ചു തിരുവിതാംകോട്ടു സൎക്കാർ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായ വിലകളുടേയും തീരുവ റേട്ടുകളുടേയും കാര്യത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡ്യൻ താരിപ്പിനെ അനുവർത്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

കയററുമതികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഗവർൺമെണ്ട് ചുമത്താവുന്ന തീരുവ മതിപ്പുവിലയിൽ ൧൦൦-നു ൫ വീതം അംശത്തിൽ കവിയരുതു. എന്നാൽ തടിയുടെകാര്യത്തിൽ തീരുവയെ ൧൦൦-നു ൧൦ വീതത്തോളം കൂട്ടാവുന്നതാകുന്നു. എന്നാൽ അതിൽ കവിയരുതു. ഗവർൺമെണ്ട് സാധാരണമായി ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡ്യയിലുള്ള താരിപ്പിനെ അനുവർത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡ്യയിൽ കയററുമതി തീരുവ ചുമത്താവുന്ന ചരക്കുകൾക്ക മാത്രമെ ഇവിടേയും കയററുമതി തീരുവ ചുമത്താവൂ എന്നതുപോലെയുള്ള യാതൊരു നിയന്ത്രണത്തേയും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ആകപ്പാടെ ൧൩ ചരക്കുകൾക്ക ഇപ്പോൾ ഗവർൺമെണ്ട് കയററുമതി തീരുവ ചുമത്തിവരുന്നു. ഇവയിൽ അത്യന്തം പ്രധാനമായവ കൊപ്ര, പൊച്ചം, വെളിച്ചെണ്ണ, തേങ്ങാ, ചുക്ക, കരിപ്പട്ടി, ഉപ്പുമീൻ, പാക്ക, പുളി, തടി ഇവയാകുന്നു. ഇവയിൽ ആദ്യത്തെ നാലും സംസ്ഥാനത്തിലെ പ്രധാന കൃഷിയായ തെങ്ങിൽനിന്നു ഉണ്ടാകുന്നവ ആകുന്നു.

ചവുക്കത്തീരുവ ഉൾനാട്ടിലുള്ള ചവുക്കകളിലും കടൽത്തീരത്തിലുള്ള ചവുക്കകളിലും പിരിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നു. ഇവയിൽ അത്യന്തം പ്രധാനമായവ ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം, ആരുവാമൊഴി, അഞ്ചുതെങ്ങ്, വെട്ടുത്തുറ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉള്ള ചവുക്കകൾ ആകുന്നു റെയിൽവെ മാൎഗ്ഗങ്ങളിൽ

ഉള്ള ചവുക്കകളിലും തീരുവ പിരിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നു. ഇവകൂടാതെ പ്രിവണ്ടിവ് സ്റ്റേഷനുകളും ഉണ്ടു. ഈ സ്റ്റേഷൻ കടന്നു കൊണ്ടുപോകുന്ന ചരക്കുകൾക്കു സർട്ടിഫിക്കെട്ടുകൾ (രവണാകൾ) ഉണ്ടോ എന്നു ഇവിടെ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നു. സർട്ടിഫിക്കെട് കൂടാതെ ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്ന സംഗതികളിൽ ചരക്കുകൾ പിടിച്ചു ചവുക്കസ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോകപ്പെടുന്നു.

൨൧. ചവുക്കകൾ.—പരീക്ഷാർത്ഥമായി ചെങ്കോട്ടതാലൂക്കിൽ ആയിക്കുടിയിലും ഇലത്തൂരിലും പുലാൻകടിയിരുപ്പിലും ശാംപൂർവടകരയിലും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നാലു ചവുക്കകളേയും തന്നാണ്ടിൽ സ്ഥിരമാക്കി. വർഷാവസാനത്തിൽ ആകെ ൪൭ ചവുക്കകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

൨൨. പിരിവും ചിലവും.—താഴെ എഴുതുന്ന പട്ടികയിൽ ൧൦൮൬-മാണ്ടിലേയും ൧൦൮൭-മാണ്ടിലെയും തിരുവാങ്കു പിരിവുകളെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

നമ്പർ	ഇനം	പിരിവ്	
		൧൦൮൬	൧൦൮൭
൧	കയറ്റുമതിത്തീരുവ	[illegible]	[illegible]
൨	ചവുക്കകളിൽ പിരിഞ്ഞ ഇറക്കുമതിത്തീരുവ	[illegible]	[illegible]
൩	ഇണ്ടർപോട്ടൽ ട്രേഡ് കൺവെൻഷൻ അനുസരിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണ്മെണ്ടിൽ നിന്നു കിട്ടിയ തുക ...	[illegible]	[illegible]
൪	പലവക ഇനങ്ങളിലെ പിരിവ്	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]

പിരിഞ്ഞ തീരുവയുടെ ആകത്തുകയിൽ കയറ്റുമതിത്തീരുവ [illegible] ഇറക്കുമതിത്തീരുവ [illegible] ആയിരുന്നു. [illegible] രൂപാ എന്ന തുക ഇണ്ടർപോട്ടൽ ട്രേഡ് കൺവെൻഷൻ പ്രകാരം ഗണിക്കപ്പെടാതെ തീരുവ ഈടാക്കേണ്ടതായ ഇംഗ്ലീഷ് പുകയില, പുകയിലപ്പൊടി, ചുരുട്ടുകൾ മുതലായ ചരക്കുകൾക്കുള്ള ഇറക്കുമതിത്തീരുവയുടേയും വിദേശങ്ങളിൽനിന്നു നേരിട്ടു ഇറക്കുമതിചെയ്യുന്ന തീരുവയുള്ള ചരക്കുകൾക്കു കൂടി ഈടായ തീരുവയുടേയും മൊത്തം തുകയാകുന്നു. തന്നാണ്ടിൽ ഇണ്ടർപോട്ടൽ ട്രേഡ് കൺവെൻഷൻപ്രകാരം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണ്മെണ്ടിൽനിന്നുകിട്ടിയ പ്രതിഫലം [illegible] വൃശ്ചികമാസം [illegible] അവസാനിക്കുന്ന വർഷത്തേയ്ക്കുള്ളതായിരുന്നു. അതു [illegible] ബ്രി. രൂപാ [illegible] അണ [illegible] പൈസ അല്ലെങ്കിൽ [illegible] സർക്കാർരൂപാ ആയിരുന്നു. എന്നുതന്നെയുമല്ല വിദേശങ്ങളിൽനിന്നു ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ചരക്കുകൾക്കു കടൽതീരച്ചവുക്കകളിൽ പിരിവ [illegible] ബ്രിട്ടീഷ്‌രൂപാ [illegible] അണ [illegible] പൈ അല്ലെങ്കിൽ മേലുറഞ്ഞതായ [illegible] ബ്രി. രൂപയിൽ കൂടുതലായി [illegible] ബ്രിട്ടീഷ്‌രൂപാ [illegible] അണ [illegible] പൈസായായിരുന്നു. തീരുവ പിരിക്കുന്നതിനുള്ള ചിലവു ആയ [illegible] രൂപായെ കാച്ചാൽ ചവുക്ക തീരുവവകയിൽ മുതലെടുപ്പു [illegible] രൂപായായിരുന്നു. ൧൦൮൬-മാണ്ടിൽ ആകട്ടെ ഈ മുതലെടുപ്പു [illegible] രൂപായായിരുന്നു. അതായിതു തന്നാണ്ടത്തെ മുതലെടുപ്പു മുന്നാണ്ടത്തെക്കാൾ [illegible] രൂപാ കൂടുതൽ ആകുന്നു. നല്ലമുളകിന്റെ കയറ്റുമതിത്തീരുവയിൽ [illegible] രൂപായോളം കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ളതു വിശിഷ്ടം ആയിരുന്നു.

൨൩. തന്നാണ്ടിൽ താഴെപറയുന്ന മാററങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടു:—

(൧) താരിപ്പിൽ ഭേദഗതികൾ.—൧൦൮൫-മാണ്ടു [illegible] മുതൽ മൂന്നുവർഷം കാലത്തേയ്ക്കു പരീക്ഷാർത്ഥം ഏർപ്പാടായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന തെങ്ങിലേയും കവുങ്ങിലേയും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും എണ്ണയ്ക്കുമായുള്ള പുതുക്കിയ താരിപ്പുനിലകളെ ഇനിയും മൂന്നുവർഷം കാലത്തേയ്ക്കു നടത്തണമെന്നു അനുവദിച്ചു.

...ളം ഉൾപ്പെടെ താറത്തരം പണിത്തരം ആക്കിയതോ ആയ വിധങ്ങൾക്കുള്ള കയറ്റമതിത്തീരുവ ഇപ്പോഴുള്ള താരിപ്പുവിലയിൽ നൂററിനു ൧൦ വീതം ആയിരുന്നതിനെ മൂന്നു കൊല്ലം കാലത്തേക്കു ൧൦൦ നു ൫ വീതമായി കുറച്ചു.

താറതെച്ചതും തേയ്ക്കാത്തതും ആയ "ആലാത്തുകൾക്ക്" താരിപ്പുവിലയെ ഹണ്ഡ്രഡ്വെയിട്ട് ഒന്നിനു ൧൦ രൂപയിൽനിന്നു ൫ രൂപയായി കുറച്ചു.

(൧) പുന്നയ്ക്കാ (൨) കോലിഞ്ചി (൩) ക്ലാന്തുറ് (൪) കുവരിഴങ്ങ (൫) മഞ്ഞൾ (കൊടെ) (൬) പിഞ്ഞിൾ (൭) കച്ചോലം (൮) കൊപ്പൂറു (൯) ചൂരലും പുരമ്പും (൧൦) രത്നം തേയ്ക്കുന്നവരുടെ മണൽ (൧൧) പോത്തുംകൊമ്പു (൧൨) മാൻ, കടമാൻ, കല ഇവയുടെ കൊമ്പുകൾ (൧൩) ആനയുടെ എല്ലുകൾ (൧൪) മററ എല്ലുകളും കൊമ്പുകളും മററും (൧൫) കൊഞ്ചുതൊലി (൧൬) ചോങ്ങപ്പശ (൧൭) ശംഖം എന്നീ ൧൭ ചരക്കുകൾക്കു കയറ്റമതിത്തീരുവ ൧൦൮൭-ാം വർഷം ഏപ്രിൽമാസം ൧-ാം നു- നിറുത്തലാക്കപ്പെട്ടു. ചന്ദനത്തടിയുടെ താരിപ്പുവിലയെ പൗണ്ട് ൧ ക്കു ൫ അണയിൽനിന്നു ൩ അണയായി കുറച്ചു.

(൨) ആലപ്പുഴതുറമുഖത്തു സർക്കാർ പുരകളിലും സർക്കാർ കിടങ്ങുകളിലും സാമാനങ്ങൾ ഇട്ടുവെക്കുന്നതിനു ൧൦൮൭-മാണ്ടു മേടമാസം ൧-ാം- മുതൽ ഒരുകൊല്ലത്തേയ്ക്കു നടപ്പിൽ ഇരിക്കത്തക്കവണ്ണം ഒരുകൂട്ടം പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടു.

(൩) പുറനാട്ടിൽനിന്നു ഇറക്കമതിചെയ്യുന്ന കൊപ്രായിൽനിന്നു തിരുവിതാംകോട്ടു ഉണ്ടാക്കുന്ന എണ്ണയും പിണ്ണാക്കും തീരുവകൂടാതെ കയറ്റമതിചെയ്യുന്നതിനെ ക്രമപ്പെടുത്തിന്നു ഒരുകൊല്ലത്തേയ്ക്കു പരീക്ഷ്യാർത്ഥമായി ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടു.

(൪) തിരുവിതാംകോട്ടിൽ മരിക്കൽ ഇറക്കമതിചെയ്ത സാമാനങ്ങളെ തീരുവകൂടാതെ മടക്കി കയറ്റമതിചെയ്യുന്നതിനും തിരുവിതാംകോട്ടുനിന്നു മരിക്കൽ കയറ്റമതിചെയ്ത സാമാനങ്ങളെ തീരുവകൂടാതെ മടക്കി ഇറക്കമതിചെയ്യുന്നതിനും ചട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടു.

(൫) നല്ലമുളക കയറ്റമതിചെയ്യുന്നവർക്കു സട്ടിഫിക്കെട്ട് കൊടുക്കയും സട്ടിഫിക്കെട്ട് ഒന്നിനു ൫ അണവീതം ഫീസ് ചുമത്തുകയും ചെയ്യുന്ന നടപ്പു നിറുത്തലാക്കപ്പെട്ടു.

IV. മരീൻ.

൨൪. കപ്പൽവരവു—൧൦൮൬-മാണ്ടിൽ ൪,൫൧,൩൮൫ ടൺ ഭാരം ഉള്ള ൭൨൯ ഉരുക്കൾ അടുത്തിരിക്കെ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ആകെ ൫,൧൦,൮൧൫ ടൺ ഭാരമുള്ള ൭൪൦ ഉരുക്കൾ അടുത്തു. പുതിയ കപ്പൽപാലം നിമിത്തം കപ്പലിൽ ചരക്കുകൾ കയറ്റുന്നതിനും അവിടെനിന്നു ചരക്ക ഇറക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ സൌകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടു ആലപ്പുഴ തുറമുഖത്തു ഈ കൊല്ലത്തെക്കാൾ കൂടുതലായി ആവിക്കപ്പലുകൾ അടുത്തു.

൨൫. കടൽപ്പാലവും ടാംവേയും—തുറമുഖത്തിൽ പിരിവു, ടാംവെവാടക, വിളക്കുമരപ്പീസ് മുതലായവയിൽനിന്നുള്ള പിരിവു, ൧൦൮൬-മാണ്ടിൽ ൨൧,൫൭൧ രൂപായായിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൩൦,൭൫൫ രൂപയായിരുന്നു. ആലപ്പുഴയിൽ പുതിയകടൽപാലം തന്നാണ്ടാരംഭത്തിൽ പണ്ടിതിന്റെ ഗതാഗതത്തിനു ഉപയോഗപ്പെടുത്തിത്തുടങ്ങി. ഇതാകുന്നു കൂടുതൽപിരിവിനു കാരണം.

൨൬. സാമാന്യം—൧൦൮൫-വർഷം ഏപ്രിൽമാസത്തിൽ തൽക്കാലമായി നിറുത്തൽചെയ്തിരുന്ന കടൽപ്പാലം ചുങ്കത്തെ ൧൦൮൬-മാണ്ടു മിഥുനമാസം ൧-ാം-മുതൽ വീണ്ടും ചുമത്തപ്പെട്ടു. കടൽപാലം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു ചട്ടങ്ങളെ പുതുക്കുകയും ൧൦൮൭-മാണ്ടു മേടമാസം ൧-ാം- മുതൽ ഒരുവർഷത്തേയ്ക്കു പരീക്ഷാർത്ഥം നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു.

V. കച്ചവടം.

൨൭. കച്ചവടത്തിന്റെ വില—പുറരാജ്യവുമായുള്ള കച്ചവടത്തിന്റെ മൊത്തം വില ൧൦൮൬-മാണ്ടിൽ ൪൧൧,൭൪,൭൫൪ രൂപ ആയിരുന്നതു പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൫,൩൫,൭൫,൯൫൫ രൂപാ ആയിരുന്നു. ഇതിൽ കയറ്റമതിയായ ചരക്കുകളുടെ വില ൩൭൦,൯൪൭൭ രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ൧൦൦-നു ൭൫ വീതം അംശവും ഇറക്കമതിയായ ചരക്കുകളുടെ വില ൧,൯൭,൭൯,൫൭൩ രൂപാ അല്ലെങ്കിൽ ൧൦൦-നു ൩൫ വീതം അംശവും ആകുന്നു. ൧൦൮൬-മാണ്ടിൽ ആകട്ടെ ഈ അംശങ്ങൾ യഥാക്രമം ൧൦൦-നു ൬൪-൦൩൬-ം ആയിരുന്നു.

൨൭. കച്ചവട മാറ്റങ്ങൾ—പുറരാജ്യവുമായുള്ള കച്ചവടത്തിൽ ൧൦൦-ന ൨൦-വീതം അംശം കടലാഴിയും ൭൦ വീതം അംശം കായൽവഴിയും ൭൦ വീതം അംശം കരവഴിയും ആയിരുന്നു. തലെ ആണ്ടിൽ ആകട്ടെ ഈ അംശങ്ങൾ യഥാക്രമം ൨൦.൦ ൭൩.൦ ൩൭-൦ ആയിരുന്നു.

൨൮. കയററുമതികളും ഇറക്കുമതികളും—താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ ൧൦൮൬-മാണ്ടത്തെയും ൧൦൮൭-മാണ്ടത്തെയും കയററുമതികളെയും ഇറക്കുമതികളെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

നമ്പർ	കയററുമതികൾ: സാധനത്തിന്റെ പേര്	വില ൧൦൮൬	വില ൧൦൮൭	ഇറക്കുമതികൾ: സാധനത്തിന്റെ പേര്	വില ൧൦൮൬	വില ൧൦൮൭
൧	കൊപ്രാ	൭൧,൮൭,൭൨൦	൭൭,൩൯,൭൧൭	ഉണ്ണിത്തരങ്ങൾ	൮,൬൯,൭൩൧	൮,൬൧,൯൭൯
൨	തേങ്ങാ	൭,൮൭൦൦	൫,൫൧,൭൮൭	നൂൽ	൪,൮൪,൧൩൧	൫,൭൦,൧൩൭
൩	കയറ	൪൮,൭൦,൫൦൦	൫൩,൪൨,൨൨൫	പഞ്ചസാര	൨൭,൭൭,൧൩൫	൨൯,൦൭,൭൭൪
൪	കച്ചി	൪,൨൭൦	൪,൨൧൩	അരി	൧൫,൩൮,൪൨൭	൨൦,൨൪,൧൧൭
൫	കൊപ്ര	൧൦,൪൦൦	൧൨,൬൯൫	നെല്ല്	൫൮,൫൩,൪൧൨	൭൦,൪൪,൨൧൪
൬	ചിട്ട	൭൭,൭൪൦	൫൬,൨൨൨	പുകയില	൧൦,൭൦,൦൯൫	൧൭,൧൭,൧൮൮
൭	വെളിച്ചെണ്ണ	൨൭,൮൭,൧൪൦	൨൪,൧൭,൨൭൭		൨,൨൫,൬൯൦	൨,൦൭,൪൨൧
൮	പിണ്ണാക്ക	൫,൯൬,൭൮൦	൬,൦൩,൧൮൭	കൈത്തണസാധനങ്ങൾ	൭൬,൨൧	൧,൨൫,൭൪൪
൯	പാക്ക	൭,൧൬,൯൪൦	൭,൫൪,൭൧൭	യന്ത്രങ്ങൾ	൭൨,൧൨൮	൧,൦൭,൬൩൭
൧൦	കരിപ്പട്ടി	൪,൧൨,൭൨൦	൩,൨൫,൩൫൦	ഉപ്പ്	൨,൯൬,൭൭൭	൨,൬൦,൫൨൨
൧൧	കാപ്പി	൨൧	൩,൪൭,൧൩൭	നല്ലെണ്ണ	൧,൦൪,൭൧൭	൧,൨൬,൭൨൮
൧൨	ചുക്ക	൭,൫൮,൧൨൦	൯,൭൭,൧൭൭	മണ്ണെണ്ണ സ്സാമാനങ്ങൾ	൧൭൭,൪൮	൧,൬൫,൭൪൭
൧൩	തോൽ	൨,൨൭,൬൨൦	൨,൪൭,൨൦൦	മദ്യം	൧,൫൯,൨൪൨	൨,൧൮,൧൦൦
൧൪	മത്സ്യം	൪,൧൯,൩൭൦	൫,൦൦,൩൦൧	പലവക	൬൭,൭൦,൭൧൨	൪൯,൦൬,൭൨൮
൧൫	പുളി	൧,൧൫,൯൭൦	൧൯൭,൪൧൧			
൧൬	ശർക്കര	൧,൩൭,൨൨൦	൨,൧൪,൨൨൪			
൧൭	നല്ലമുളക	൧൯,൭൨,൦൦൦	൨൯,൧൩,൧൫൭			
൧൮	തടി	൪,൦൩,൦൧൦	൩,൭൭,൮൧൭			
൧൯	കയററുപായ	൮,൪൯,൦൧൮	൧൪,൯൭,൩൭൧			
൨൦	ഉണ്ണിത്തരങ്ങൾ	൭൦,൯൦൦	൮൪,൯൮൭			
൨൧	ഏലം	൩,൧൯,൦൧൩	൭,൭൭,൪൫			
൨൨	രോമം	൭൨,൮,൭൦൨൯	൭൮,൦൭,൭൧൪			
൨൩	മററു സാധനങ്ങൾ	൨൭,൮൭,൮൨൭	൩൭,൬൫,൨൮൭			
	ആകെ	൨൪൦൯,൦൨൭	൩,൭൦,[illegible]		[illegible]	[illegible]

തെക്കിനെ ഉൽപന്നതികളുടെ വ്യാപാരത്തിൽ തന്നെ ൧൦൮൬-മാണ്ടത്തിനോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കിയതിൽ ൩.൭.൨ രൂപാ കൂടുതൽ ഉണ്ട്. ഇതിന്മേൽ ഉള്ള വിവരമാണും കയററുമതിയിൽ [illegible] ൧൦൦-ന [illegible] വീതം ആകുന്നു. ൧൦൮൭ മാണ്ടിൽ മൊത്തം ൭൨ ൨൨ ൨൭൦ രൂപാ വിലയുള്ള അരിയും നെല്ലും ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരിക്കെ തന്നാണ്ടിൽ ൮൦,൩൪,൫൪൭ രൂപാ വിലയുള്ള അരിയും നെല്ലും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു.

൩൦. കച്ചവടമാറ്റം—പരരാജ്യവും ആയുള്ള കച്ചവടമാറ്റം താഴെ സ്റ്റേറ്റ്മെണ്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു:—

	കയറ്റുമതി	ഇറക്കുമതി	ആകെ	ആകെയുള്ള കച്ചവടത്തിന്റെ ശതമാനാംശം	
	രൂ.	രൂ.	രൂ.	൧൦൮൬	൧൦൮൭
ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡ്യാ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
വിദേശരാജ്യങ്ങൾ					
൧. പാണ്ടിച്ചേരിയിലേയും മയ്യഴിയിലേയും	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨. സിലോണിലേയ്ക്കു	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൩. യുണൈറ്റെഡ് കിങ്ഡമിലേയ്ക്കു	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൪. അമേരിക്കയിലേയ്ക്കു	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൫. മറ്റുരാജ്യങ്ങൾ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ആകെ	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
മൊത്തം ആകെ	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

പതിവുപോലെ കച്ചവടത്തിൽ അധികംഭാഗവും ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡ്യയും ആയിട്ടായിരുന്നു.

IV സാമാന്യം

൩൧. നിയമപാലനം— ൧൦൮൬-മാണ്ടിൽ [illegible] ആളുകളെ ബാധിക്കുന്ന [illegible] കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കെ പ്രസ്തുത ആണ്ടിൽ [illegible] ആളുകളെ ബാധിക്കുന്ന [illegible] കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട്ചെയ്തിട്ടുണ്ടു. ആണ്ടാരംഭത്തിൽ നിലവിലിരുന്നിരുന്ന [illegible] കേസുകൾ ഉൾപ്പെടെ [illegible] ആളുകളെ ബാധിക്കുന്ന [illegible] കേസുകളിൽ ഡിപാർട്ട്മെണ്ട് നടപടിനടത്തിട്ടുണ്ടു. തലെയാണ്ടിൽ ആകട്ടെ [illegible] ആളുകളെ ബാധിക്കുന്ന [illegible] കേസുകളിൽ നടപടിനടത്തിയിരുന്നു. ഇവയിൽ [illegible] കേസുകളെ മാജിസ്ത്രേട്ട്കോർട്ടുകളിൽ ചാർജ്ചെയ്യുകയും [illegible] കേസുകളെ റിഫർചെയ്കയൊ രജിസ്റ്ററിൽകാണിക്കയൊ ചെയ്കയും ചെയ്തുപോകെ [illegible] കേസുകൾ ആണ്ടവസാനത്തിൽ അന്വേഷണത്തിൽ ഇരിക്കയായിരുന്നു. മാജിസ്ത്രേട്ടിൽ ചാർജ്ചെയ്ത [illegible] കേസുകളിൽ [illegible] കേസുകളിൽ കുററസ്ഥാപനമാകയും [illegible] കേസുകളെ വിടകയും ചെയ്തുപോകെ [illegible] കേസുകൾ ആണ്ടവസാനത്തിൽ വിചാരണയിൽ കിടപ്പായിരുന്നു. കുററസ്ഥാപനമായ കേസുകൾ [illegible] ശതമാനംവീതവും നിർദ്ദോഷിയായിവിട്ട കേസുകൾ [illegible] വീതവും ആയിരുന്നു. ഈയാണ്ടിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയ കുററങ്ങളിൽ [illegible] കലാൽ നിയമപ്രകാരവും [illegible] നിയമപ്രകാരവും [illegible] റെഗുലേഷൻപ്രകാരവും ഉള്ളവയാകുന്നു. അന്വേഷണം നടത്തിയ കേസുകളുടെ എണ്ണത്തെസംബന്ധിച്ച എക്സൈസ്കമ്മിഷണരുടെ റാപ്പോർട്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അനുമാനങ്ങളെ ഗവൎമ്മെണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു. "കായംകുളം സർക്കിളിൽ ആകുന്നു ഏററവും വലിയ കുറവുള്ളതു. അവിടെ [illegible] കേസുകൾ ഉള്ളതിൽ [illegible] കലാൽ നിയമപ്രകാരവും [illegible] അബ്കാരി നിയമപ്രകാരവും [illegible] നിയമപ്രകാരവും ഉള്ളവയാകുന്നു. കോട്ടയം സർക്കിൾ ആകുന്നു അടുത്തതു. അവിടെ [illegible] കേസുകൾ കുറവുണ്ടു. അവയിൽ [illegible] എണ്ണം കലാൽ

നിയമപ്രകാരവും ൭ എണ്ണം അഫീൻനിയമപ്രകാരവും ൫൯ പുകയില നിയമപ്രകാരവും ഉള്ളവയാകുന്നു. കായംകുളം സർക്കിളിലും കോട്ടയം സർക്കിളിലും കുററം കണ്ടുപിടിയ്ക്കൽ ശരിയായ തോതിൽ എത്തീട്ടില്ല."

൰൨. അപ്പീലുകൾ.— എക്സൈസ്കമ്മിഷണർ തീർമാനിച്ച അപ്പീലുകളെക്കുറിച്ചു യാതൊരുവിവരവും കമ്മിഷണർ എഴുതീട്ടില്ല. ൧൦൮൬-മാണ്ടിൽ കിട്ടിയതും തീർമാനിച്ചതും ആയ അപ്പീലുകളെ സംബന്ധിച്ചു ഒരു പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ട് ഗവർൺമെണ്ടിനു അയക്കേണ്ടതാകുന്നു. മേലാലുള്ള ഭരണറിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഈവക വിവരം നിയമേന അടങ്ങിയിരിക്കണം.

൰൩. സഞ്ചാരങ്ങൾ.— തന്നാണ്ടിൽ എക്സൈസ്കമ്മിഷണർ ൨൯ ദിവസം മാത്രമേ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളു. സഞ്ചരിച്ചകാലത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം ഇനിയും വളരെ കൂടാനുണ്ടു.

൰൪. ശിക്ഷകളും രാജിയും.— ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കു നൽകിയ ശിക്ഷകൾ ൨൰൫ പിഴശിക്ഷകളും, ൫൭ റാങ്കിൽ കുറച്ചതും ൫൰൪ സസ്പെണ്ടുകളും ൰൪ തീരെ മാററലുകളും ആയിരുന്നു. ൧൦൮൫ാമാണ്ടിൽ ആകട്ടെ ൰൯൩ പിഴശിക്ഷകളും ൫൭ റാങ്കിൽകുറച്ചതും, ൫൨൦ സസ്പെണ്ടുകളും, ൨൯ തീരെമാററലുംഉണ്ടായിരുന്നു. മുന്നാണ്ടിൽ ൨൫ പേർ രാജി കൊടുത്തിരിക്കേ തന്നാണ്ടിൽ ൰൨ പേർരാജികൊടുത്തിരുന്നു.

൰൫. പലവക.— പുതിയപ്രദേശങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യഷാപ്പേർപ്പാടിനെ വ്യാപിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടു തന്നാണ്ടിൽ ൫൦ പ്രെവെൻറിവ് ആഫീസരന്മാരും ൨൭ ശിപായിമാരും ചേർന്ന ഒരുകൂട്ടം ജീവനക്കാരെയും സെണ്ട്രൽ ആഫീസിൽ ഒരു ക്ലാർക്കിനേയും കൂടുതലായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടു.

സർക്കാർവക പിറവത്തെ ഉപ്പു പണ്ടകശാലയെ നിറുത്തൽചെയ്തതുകൊണ്ടു ഒരു പ്രെവെൻറിവ് ആഫീസരേയും മൂന്നു ശിപായിമാരെയും പിരിച്ചയച്ചു.

ചെങ്കോട്ടതാലൂക്കിൽ പരീക്ഷാർത്ഥം ഏർപ്പെടുത്തിയ നാലുപുതിയ ചൌക്കകളിൽ ൨൫ ണ്ണത്തിനു അനുവദിച്ച രണ്ടുപ്രെവെൻറിവ് ആഫീസരേയും രണ്ടുശിപായിമാരെയും സ്ഥിരപ്പെടുത്തി.

ആലപ്പുഴയിലെ പുതിയകടൽപാലത്തിനു ഒരു പീയർമാസ്റ്റർ അനുവദിക്കപ്പെട്ടു.

പുകയില മുതലെടുപ്പിനെ അധികംകാര്യക്ഷമമായി രക്ഷിക്കുന്നതിനുതൽകാലമായിനിയമിച്ചിരുന്ന ൰ ഇൻസ്പെക്ടർമാരും ൫൭ പ്രെവെൻറിവ് ആഫീസരന്മാരും ൫൨൭ ശിപായിമാരും ഉൾപ്പെട്ട ഒരുകൂട്ടം കൂടുതൽ ജീവനക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു.

താമരക്കുളം എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്നപേരായ തെക്കൻതിരുവിതാംകോട്ടപുതുതായിഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപ്പളത്തിലേക്കു ഒരു ഇൻസ്പെക്ടരും, ൫൦ പ്രെവെൻറിവ് ആഫീസർമാരും, ൰൦ ശിപായിമാരും ചേർന്ന ഒരുകൂട്ടം പുതിയ ജീവനക്കാർ കൂടുതലായി അനുവദിക്കപ്പെട്ടു.

നെയ്യാററിൻകര താലൂക്കിലേക്കു ഒരു കൂടുതൽ റേഞ്ച് അനുവദിക്കയും ചെങ്കോട്ടയിലെ രണ്ടു വാററുപുരകളിൽ ഒന്നുമാത്രം മേലും നടത്തുകയാൽ ലഭ്യനായിവന്ന ഒരു ഇൻസ്പെക്ടരെ ആ റെഞ്ചിലേക്കു നിയമിക്കയും ചെയ്തു.

സർക്കിളുകളുടെ ചാർജ്ജ് വഹിക്കുന്ന, എല്ലാഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും അവരവരുടെ സർക്കിളിനകമെ റിതുവ, മദിൻ, അഫീൻ, ഉപ്പു പുകയില ഇവയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇവയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള റെഗുലേഷനുകൾ അനുസരിച്ചും ഇവയെസംബന്ധിച്ച ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചും എക്സൈസ്കമ്മിഷണർക്കു കൊടുത്തിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങൾ കൊടുക്കപ്പെട്ടു.

കല്ലച്ചൽ സബ്മാജിസ്ട്രേട്ടിനെ തുറമുഖവും ചൌക്കയുംവക ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ജോലിയിൽനിന്നു വിടുർത്തുകയും കല്ലച്ചലിലെ തുറമുഖവും ഉപ്പളവും ചൌക്കയുംവക. ഒന്നാംഗ്രേഡ് ചാർജ് വഹിക്കാൻ ഒരു ഒന്നാംഗ്രേഡ് ഇൻസ്പെക്ടരെ നിയമിക്കയുംചെയ്തു.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം
എ. ജെ. വിഡറാ,
ഗവർൺമെണ്ട് ചീഫ് സെക്രിട്ടേറി.

(൫) എക്സൈസ് കമ്മിഷണർക്കു.
(൨) ഗസററിലെയ്ക്കു.

(A true translation).

K. CHIDAMBARA VADHYAR,
Head Translator to Government.

എം. പട്ടിക

൧൦൮൭-ാമാണ്ടിൽ എക്സൈസ് രീതി അനുസരിച്ചു മദ്യം വില്പനക്കുള്ള പലപ്രദേശങ്ങളിൽ പിടികകളുടെ എണ്ണവും അവയിൽ ചിലവിനായി കൊടുത്ത ചാരായത്തിന്റെ അളവും ആ പ്രദേശങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യയും വിസ്താരവും കാണിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റുമെന്റ

താലൂക്കുകൾ	ജനസംഖ്യ	ചതുരശ്രമയിൽ വിസ്താരം	൧൦൮൭-ലെ ഷാപ്പുകളുടെ എണ്ണം	എത്ര പ്രൂഫ് ഗ്യാലൻ ചിലവായി എന്നു: ൧൦൮൬ കരിപ്പട്ടി ചാരായം	൧൦൮൬ കള്ള ചാരായം	൧൦൮൬ ആകെ	൧൦൮൭ കരിപ്പട്ടി ചാരായം	൧൦൮൭ കള്ള ചാരായം	൧൦൮൭ ആകെ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧	൨	൩	൪	൫	൬	൭	൮	൯	൧൦	൧൧	൧൨	൧൩	൧൪
൧ തോവാള	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	.	[illegible]	[illegible]	.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨ അഗസ്തീശ്വരം	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൩ ഇരണിയൽ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൪ കല്കുളം	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൫ വിളവങ്കോട	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൬ നെയ്യാററിൻകര	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൭ തിരുവനന്തപുരം ടൌൺ	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൮ തിരുവനന്തപുരം താലൂക്ക ടൌൺ ഒഴിച്ചു	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൯ നെടുമങ്ങാട്	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൦ ചിറയിൻകീഴ് അഞ്ചുതെങ്ങുൾപ്പെടെ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൧ കൊല്ലം തങ്കശ്ശേരി ഉൾപ്പെടെ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൨ കൊട്ടാരക്കര	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൩ പത്തനാപുരം	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൪ ചെങ്കോട്ട	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൫ കുന്നത്തൂർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	..	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൬ കരുനാഗപ്പള്ളി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൭ കാർത്തികപ്പള്ളി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	..	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൮ മാവേലിക്കര	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൯ ചെങ്ങന്നൂര	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨൦ അമ്പലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ പകുതി ഒഴികെ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨൧ തിരുവല്ലാ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨൨ ആലപ്പുഴ ടൌൺ പകുതി ഒഴികെ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨൩ ചേർത്തല	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨൪ ചങ്ങനാശ്ശേരി പീരുമേട്ടിന്റെ ഭാഗം ഉൾപ്പെടെ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨൫ ഹൈറേഞ്ച്	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨൬ മീനച്ചൽ പീരുമേട്ടിന്റെ ഭാഗം ഉൾപ്പെടെ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	..	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ആകെ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

പട്ടിക ബി.

൧൦൮൬-ാ മാണ്ടിൽ പലെ എക്സൈസ് പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉള്ള കള്ളുഷാപ്പുകളുടെ എണ്ണവും അവയിലെ ജനസംഖ്യയും വിസ്താരവും കാണിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റുമെന്റ.

ക്രമനമ്പർ	താലൂക്കുകളുടെ പേർ	ജനസംഖ്യ	വിസ്തീർണ്ണം എത്ര ച. മൈൽ എന്ന	ഷാപ്പുകളുടെ എണ്ണം	ഷാപ്പൊന്നിനു എത്ര ച. മൈൽ എന്ന	ഷാപ്പു ഒന്നിനു ജനസംഖ്യ
൧	തോവാള	൩൮൫൦൩	൧൮൯.൧൭	൧൫	൮	൨൩൦൧
൨	അഗസ്തീശ്വരം	൧൦൫൯൦	൯൮	൧൮	൬	൫൮൨൮
൩	ഇരണിയൽ	൧൨൩൭൮	൯൮	൨൧	൫	൫൮൯
൪	കൽക്കുളം	൭൩൨൧	൧൩൯	൧൫	൧൧	൫൦൮൦
൫	വിളവൻകോട്	൯൦൩൮൦	൧൩൭	൨൧	൩	൩൯൧൮
൬	നെയ്യാറ്റിൻകര	൧൭൮൭൦൨	൨൩൩.൩൫	൪൦	൫.൮൨	൪൩൭
൭	തിരുവനന്തപുരം താലൂക്ക ടൌൺ ഒഴികെ	൯൧൫൭൭	൧൭.൨൩	൨൧	൪.൧൪	൪൩൩൦
൮	ടി ടൌൺ	൩൫൩൧	൩൫൯൭	൨൯	൩൪	൨൧൯൧
൯	നെടുമങ്ങാട്	൮൩൯൭	൧൩൭൭	൨൦	൧൨.൨	൨൯൭൮
൧൦	ചിറയിൻകീഴ്	൧൮൫൭൭	൧൫൭൩൧	൩൭	൪	൩൭൬൨
൧൧	കൊല്ലം ടൌൺ കച്ചേരിയും ഉൾപ്പെടെ	൧൩൨൭൯൮	൨൦൨.൦൩	൪൭	൨.൧൩൭	൩൨൮൫
൧൨	കൊട്ടാരക്കര	൯൦൩൦൯	൨൫൩൭	൪൦	൫.൦൫	൨൩൫൭
൧൩	പത്തനാപുരം	൫൩൭൩൯	൧൨൯	൨൫	൧൭.൦൩	൨൨൭൦
൧൪	ചെങ്കോട്ട	൩൮൩൦൨	൧൭൯	൧൦	൧൨.൧൧	൩൮൩൦
൧൫	കുന്നത്തൂർ	൯൧൩൯൦	൮൯	൩൦	൫.൭൨	൨൦൬൫
൧൬	കരുനാഗപ്പള്ളി	൧൩൭൨൨൦	൭൭.൨൩	൨൩	൧.൦൩	൧൫൯൭
൧൭	കാർത്തികപ്പള്ളി	൧൧൧൫൭൦	൧൧൧.൦൧	൭൩	൧൭	൧൪൩൩
൧൮	മാവേലിക്കര	൧൩൦൭൨൮	൯൨൫.൯൭	൮൮	൧.൨൩	൧൪൮൫
൧൯	ചെങ്ങന്നൂർ	൧൦൩൯൯	൧൭൨.൧൮	൩൦	൧൫.൮	൨൧൦൭
൨൦	തിരുവല്ല	൧൭൩൭൮	൧൧൩.൭൪	൭൦	൨.൪൫	൨൪൩൨
൨൧	അമ്പലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ പകുതി ഒഴികെ	൭൫൨൫൫	൧൭൨.൮൮	൫൮	൧.൩൩	൧൨൯൩
൨൨	ആലപ്പുഴ ടൌൺ ആലപ്പുഴ പകുതി മുഴുവൻ ഉൾപ്പെടെ	൮൧൯൨	൫൦൨.൭൮	൧൮	൧.൫൫	൨൯൯
൨൩	കോട്ടയം	൧൧൨൧൯	൧൭.൮൮	൧൩൮	൧.൨൫	൮൧൨
൨൪	ചങ്ങനാശേരി പീരുമേടിന്റെ ഭാഗം ഉൾപ്പെടെ	൧൨൨൨൨	൫൦൩.൭൩	൧൨൮	൩.൭൩	൧൮൮
൨൫	ഏറ്റുമാനൂർ	൯൦൫൯൧	൧൦൫.൮൯	൧൨൮	൮.൨൦	൭൦൭
൨൬	മീനച്ചൽ പീരുമേടിന്റെ ഭാഗം ഉൾപ്പെടെ	൮൩൯൩	൨൧൯.൨൫	൧൦൦	൨.൧൯	൮൨൯
	ആകെ	൩൪൦൮൩൨൮	൫൦൮൧൭	൧൩൫൧	൩.൭	൧൯൭൦

പട്ടിക സി.

[illegible] മാസത്തിൽ [illegible] ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ [illegible] ഉള്ള [illegible]

[illegible] കാണിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റമെന്റ്.

പ്രദേശങ്ങൾ	ജനസംഖ്യ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ജനസംഖ്യ [illegible]		
						[illegible]	[illegible]	[illegible]
ചേർത്തല (ആലപ്പുഴ ടൌണിലുൾപ്പെട്ട തെക്കെ നാട്ടിലെ ഭാഗം ഒഴികെ)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]
വൈക്കം	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]
അമ്പലപ്പുഴ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]
തൊടുപുഴ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	.	[illegible]	[illegible]
കുന്നത്തുനാട് (ഏട്ടപ്പള്ളിയും വാഴക്കുളവും ഉൾപ്പെടെ)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]
ആലങ്ങാട്	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]
പറവൂർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]
ദേവികുളം (പീരുമേടിന്റെ ഭാഗം ഉൾപ്പെടെ)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]
ആകെ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]

(A true translation),

K. CHIDAMBARA VADHYAR,
Head Translator to Government.

തിരുവിതാംകൂർ ഗവർൺമെണ്ടു പ്രൊസീഡിംഗ്സ്.

ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയുടെ സപ്തമയോഗത്തിൽ കോട്ടയം കച്ചവടസംഘത്തിലെ മെംബറായ മിസ്റ്റർ കോരാ വർക്കി ബോധിപ്പിച്ച നിവേദനവും അതിലേയ്ക്കുള്ള ദിവാന്റെ മറുപടിയും വായിച്ചു

൧൯൧൧-ാം വർഷം ഡിസംബർമാസം ൨൮-ാം ൪൩൫൪/G. ൧൯൧൧-ാം നംബരിൽ ആക്ടിംഗ് എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ അയച്ച റിപ്പോർട്ടും കൂടി വായിച്ചു.

കോട്ടയം, ചങ്ങനാശേരി, ഏറ്റുമാനൂർ, മീനച്ചൽ ഈ താലൂക്കുകളിലെ കച്ചവടക്കാരുടെ സൌകര്യത്തിലേക്കായി കോട്ടയത്തു ഒരു പുകയിലപണ്ടകശാല സ്ഥാപിക്കുന്നതു അഭിലഷണീയമാകുന്നു എന്നു കോട്ടയം കച്ചവടസംഘത്തിലെ മെംബറായ മിസ്റ്റർ കോരാവർക്കി നിർദ്ദേശിക്കയാൽ ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചു ബോധിപ്പിക്കുന്നതിനു എക്സൈസ്കമ്മിഷണരോടു ആജ്ഞാപിച്ചിരുന്നു. നിർദ്ദിഷ്ടമായ പണ്ടകശാല കോട്ടയം താലൂക്കിലും ഏറ്റുമാനൂർ താലൂക്കിലും മീനച്ചൽ താലൂക്കിലെ ഒരു ഭാഗത്തിലും ഉള്ള കച്ചവടക്കാരിൽ ഏതാനുംപേർക്കു മാത്രം ഗുണകരമായിരിക്കുമെന്നും ഇതിലേക്കു സ്ഥലം പൊന്നുംവിലയ്ക്കു കൊടുത്തു ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും കെട്ടുന്നതിനും വേണ്ടിവരുന്നതായ വലുതായ പ്രാരംഭച്ചിലവു പണ്ടകശാലയിൽ നിന്നു കിട്ടുമെന്നാശംസിക്കാവുന്നതായ ആദായത്തിനു അനനുരൂപമായിരിക്കും എന്നും കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നു കാണുന്നു. ഈ ഏർപ്പാടിനു അനുകൂലന്മാരായ കച്ചവടക്കാർപോലും ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്കുള്ള ചിലവിനു വേണ്ട ആദായം ഇതിങ്കൽനിന്നു കിട്ടുന്നതിലേക്കായി വസൂലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലവാടക കൊടുക്കുന്നതിനു മനസ്സില്ലാത്തവരായിരിക്കുന്നു എന്നും കൂടി നിരൂപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

അതിന്മേൽ ചെയ്ത ഉത്തരവു നംബർ S. R. ൨൦ തിരുവനന്തപുരം ൧൯൧൨ ജനവരി ൩൧-ാം.

കോട്ടയത്തു ഒരു പുകയിലപണ്ടകശാല സ്ഥാപിക്കുന്നതു ആവശ്യമെന്നു ഗവർമ്മെണ്ടു വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റിയുള്ള എഴുത്തുകുത്തുകളെ റിക്കാർഡു ചെയ്തിരിക്കുന്നു

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
എ. ജെ. വിയറ
ഗവർൺമെണ്ടു ചീഫ്സെക്രട്ടറി.

(൧) ആക്ടിംഗ് എക്സൈസ്കമ്മിഷണർക്ക്.
(൨) കോട്ടയം മെംബർ മിസ്റ്റർ കോരാ വർക്കിക്ക്.

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. L.] TRIVANDRUM, TUESDAY, February 6, 1912 / Makaram 24, 1087 No. 6

FOREST DEPARTMENT.

തിരുവിതാംകോട്ടു ഗവർൺമെണ്ട് പ്രൊസീഡിംഗ്സ്.

൧൦൮൬-ാമാണ്ടത്തേക്കുള്ള വനം ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിന്റെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചു.

അതിന്മേൽ ചെയ്ത ഉത്തരവു. നംബർ L. R. & F. [illegible] തിരുവനന്തപുരം ൧൯൧൨-ജാനുവരി [illegible]

സാമാന്യം. മിസ്റ്റർ രാമരായർ കാഷ്വൽ അവധിക്കു പോയിരുന്നതായ അഞ്ചു ദിവസം ഒഴിച്ചു ആണ്ടോടുകൂടി ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിലെ ചാർജ് വഹിക്കയായിരുന്നു. ഈ കാഷ്വൽ അവധി കാലത്തിനിടക്കു ഡെപ്യൂട്ടി കൺസർവേറ്റർ മിസ്റ്റർ വേണുഗോപാലയ്യർ കച്ചേരിയിലെ നടപ്പുജോലി നോക്കിവന്നിരുന്നു.

൨. വനം റിസർവുകളും ഒഴിച്ചിട്ടപ്പെട്ട ഭൂമികളും. ൩ ചതുരശ്രമൈൽസും [illegible] ഏക്കറും വിസ്താരമുള്ള ചെട്ടപ്പാറ റിസർവും, [illegible] മല പടിഞ്ഞാറൻ റിസർവും, എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു റിസർവുകൾ റെഗുലേഷൻ [illegible] വകുപ്പു അനുസരിച്ചു പ്രസ്തുത വർഷത്തിൽ അവസാനിച്ചതായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. ഇവയ്ക്കു പുറമേ [illegible] ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട [illegible] ൬ ചതുരശ്രമൈൽസും [illegible] ഏക്കറും വിസ്താരം പ്രദേശത്തെയും റിസർവ് വനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഈ പ്രകാരം കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കുന്നതിനു എതിരായി [illegible] ചതുരശ്രമൈൽസും [illegible] ഏക്കറും വിസ്താരമുള്ള പ്രദേശത്തെ പുതിയ റിസർവിൽനിന്നു വിട്ടതിനാലും ഇതിന്നു. ഈ പ്രകാരം ഒഴിച്ചിട്ടപ്പെട്ട വനങ്ങളും എന്ന ഇനത്തിൽ വിട്ടുകൊടുത്തതു നീക്കി സാക്ഷാൽ കൂടുതൽ ൩ ചതുരശ്രമൈൽസും [illegible] ഏക്കറും വിസ്താരം ആകുന്നു. ഏവണ്ണം ഒഴിപ്പിട്ടപ്പെട്ട വനങ്ങളുടെ മൊത്തം വിസ്താരം [illegible]-മാണ്ടിൽ [illegible] ചതുരശ്രമൈൽസും [illegible] ഏക്കറും ആയിരുന്നിരിക്കേ പ്രസ്തുത വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ [illegible] ചതുരശ്രമൈൽസും [illegible] ഏക്കറും ആയിരുന്നു.

ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ട ഭൂമികളെപ്പറ്റിയാകട്ടെ, റിസർവാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെ റദ്ദാക്കുകയും, അസൽ പരസ്യത്തിൽ നിയമശാസ്ത്രസംബന്ധമായ ചില ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടു അതിനെ രണ്ടു ബ്ലോക്കുകൾ ആയി റെഗുലേഷനിലെ ൪-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചു വീണ്ടും പരസ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എഴുതിത്തീർത്തവയായി ചേർക്കാതെ സർക്കാരിന്റെ കാര്യവിചാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതായ പട്ടാഴി ദേവസ്വത്തിലേക്ക ചേർന്നതായ മൂന്നു ഖണ്ഡം വനങ്ങളെ അധികം നന്നായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും ആയി ൪-ാം വകുപ്പ അനുസരിച്ചു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ വിറകുവകകൾക്കുള്ള റിസർവായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തെയും ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ട വനമായി തീരുന്നതിലേക്കായി ഇതുപോലെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മേല്പറഞ്ഞവ കൂടാതെ ൭ ചതുരശ്രമൈല്സും ൭൩൦ ഏക്കറും വിസ്താരമുള്ള ഗവർമ്മെണ്ട് വനങ്ങളിലെ രണ്ടു ഖണ്ഡങ്ങളുടെ വകക്കും ൪-ാം വകുപ്പ അനുസരിച്ചു പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം മൊത്തത്തിൽ ൨൭ ചതുരശ്രമൈല്സും ൩൦൦ ഏക്കറും വിസ്താരമുള്ള ൮ ഖണ്ഡം വനങ്ങളെ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ഒഴിച്ചിടാനായി നിശ്ചയിക്കയും റെഗുലേഷൻ ൪-ാം വകുപ്പ അനുസരിച്ചു അതിലേക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. റദ്ദാക്കിയ ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ട ഭൂമികളുടേയും റെഗുലേഷൻ ൧൯-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചു അവസാനമായി പരസ്യപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഭൂമികളുടേയും വിസ്താരത്തെ കുറച്ചാൽ ൧൦൮൭-മാണ്ടവസാനത്തിൽ ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ട വനങ്ങളുടെ മൊത്തം വിസ്താരം ൧൭൭൭ ചതുരശ്രമൈല്സും ൩൨൦ ഏക്കറും അല്ലെങ്കിൽ ൧൦൮൬-മാണ്ടു ഉണ്ടായിരുന്നതിനെക്കാൾ ൧൦ ചതുരശ്രമൈല്സും ൨൭൦ ഏക്കറും കൂടുതലും ആകുന്നു. ഈ കൂടുതലിൽ ൩ ചതുരശ്രമൈല്സ വിസ്താരം മാത്രമേ ഒഴിച്ചിടുന്നതിനായി പുതുതായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട വാസ്തവത്തിലുള്ള ഗവർമ്മെണ്ട് വനപ്രദേശം ആകുന്നുള്ളു.

൩. വനംകണ്ടെഴുത്തു. പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ റെഗുലേഷൻ ൪-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചു ഒഴിച്ചിടുന്നതിനായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ൮ പുതിയ പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അവകാശവിചാരണചെയ്തു തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി റിസർവാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ൩൭ പ്രദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവയിൽ ൨ പ്രദേശങ്ങളെപ്പറ്റി റെഗുലേഷൻ ൧൯-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചു തീർച്ചയാക്കി പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും ഒന്നിനെ ഒഴിച്ചിടാനുള്ള നിർദ്ദേശത്തെ റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു. ശേഷമുള്ള ൩൪ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ റിസർവുകളിൽ ൯ എണ്ണത്തിന്റെ വകക്ക പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ വിളംബരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തീട്ടില്ല. ശേഷമുള്ള ൨൫ റിസർവുകളുടെ അവകാശതീർച്ചയെപ്പറ്റിയുള്ള വിചാരണകൾ വിവിധദശകളിൽ അഭിവൃദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. വനംവക അവകാശത്തെക്കുറിച്ചു വിചാരണചെയ്തു തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധി ൧൦൮൬-മാണ്ടിലേതിനെക്കാൾ കൂടുതലായിരുന്നു എന്നുവരികിലും അതു തൃപ്തികരമായസ്ഥിതിയിൽനിന്നു ദൂരസ്ഥമായിരിക്കുന്നു എന്നു കൺസർവേട്ടർ നിരൂപിക്കുന്നു. ഗവർമ്മെണ്ട് ഈ അഭിപ്രായത്തിൽ യോജിക്കുന്നു. ൭ ഖണ്ഡങ്ങളുടെ വിചാരണ ൧൦ കൊല്ലങ്ങൾക്ക അധികം കാലമായും ൨ ഖണ്ഡങ്ങളുടേതു ൮ കൊല്ലങ്ങൾക്ക അധികം കാലമായും ൧ ഖണ്ഡത്തിന്റേതു ൭ കൊല്ലങ്ങൾക്ക അധികം കാലമായും ൩ ഖണ്ഡങ്ങളുടേതു ൩ കൊല്ലങ്ങൾക്കധികം കാലമായും തീർച്ചയാകാതെ കിടക്കുന്നു എന്നു കൺസെർവേട്ടർ തെളിയിപ്പെടുത്തുന്നു. ശരിയായ പടങ്ങൾ ഇല്ലായ്മനിമിത്തം അസംഖ്യം പഴയ ഖണ്ഡങ്ങളിൽ ചിലവയുടെ അവകാശതീർച്ചയാക്കൽ തടസ്ഥപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. വിചാരണ തീർച്ചയാകാതെ കിടക്കുന്ന ഉദ്ദിഷ്ട റിസർവുകളിൽ മുക്കാലും വകക്ക റെവന്യൂസർവെ പ്ലാനിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശരിയായ പടങ്ങൾ ഫാറെസ്റ്റ് സെറ്റിൽമെണ്ട് ആഫീസർമാർക്ക കൊടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു എന്നും ഈ റിസർവുകളിൽ മിക്കവയേയും ഡിമാർക്കേട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടു എന്നും ഇപ്പോഴുള്ള അവകാശങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കുകയും റിസർവുവക പടങ്ങളിൽ കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു എന്നും കൺസെർവേട്ടർ ഇപ്പോൾ ബോധിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട വേലയിൽ അധികം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയെ കാണിക്കണം എന്നും തീർച്ചയാകാതെ കിടക്കുന്ന എല്ലാ റിസർവുകളേയും സംബന്ധിച്ച വിചാരണകളെ കഴിയുന്നതും വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കണം എന്നും ഡിവാൻ പേഷ്കാർമാരോടും ദേവികുളം ഡിവിഷൻ സൂപ്പർഇണ്ടെണ്ടിനോടും ഗവർമ്മെണ്ട് നിർബന്ധിക്കുന്നു.

൪. വിറകിനും കന്നുകാലിതീറ്റിക്കും ഉള്ള റിസർവുകൾ. മുൻപ്രകാരം ഒഴിച്ചിടുന്ന കാര്യത്തിൽ ൧൦൮൭-മാണ്ടു അവസാനത്തിൽ തീർച്ചയാകാതെ കിടക്കുന്ന വിറകിനുള്ള ൨ റിസ

വ്വുകളിൽ ഒന്നിനെ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൧൮-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചു റിസർവാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതായി പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മറ്റെ റിസർവിന്റെ കാര്യത്തിൽ പരസ്യം മേൽ യാതൊരു താമസവും കൂടാതെ കൺസർവേട്ടർ അയക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൫. ഡിമാർക്കേഷനും സർവെയും. പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ശരാശരി മൈൽ ഒന്നുക്കു ൩൬-൭-൭ രൂപാ ചിലവിൽ ൭൪൭ മൈൽസ് ദൂരം റിസർവ്വുകളുടെ അതിർത്തികളെ പുതുതായി വെട്ടി ഡിമാർക്കേട്ട് ചെയ്തു. ൧൦൮൫-മാണ്ടിൽ ആകപ്പാടെ മൈൽ ഒന്നിനു ൩൦-൫ രൂപാ ചിലവിൽ ൧൧൨൦ മൈൽസ് ദൂരം ഡിമാർക്കേട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ചിലവിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായതു അപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന വേലക്കൂലി വളരെ കൂടുതലായിരുന്നതുകൊണ്ടും കോട്ടയം ഡിവിഷനിലും ഹൈറേഞ്ച് ഡിവിഷനിലും വെട്ടേണ്ടിയിരുന്ന മരങ്ങൾ നിബിഡമായി വളർന്നിരുന്നതുകൊണ്ടും ആണെന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മേൽപറഞ്ഞ ദൂരത്തിനു പുറമെ അവകാശവിചാരണ ചെയ്തു തീർച്ചപ്പെടുത്തിട്ടുള്ള റിസർവ്വുകൾക്കകത്തുള്ള വളപ്പുകളുടെ ഉള്ളതിർത്തിയിൽ ൭ മൈൽ ദൂരത്തെയും നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന റിസർവ്വുകളുടെ അതിർത്തികളിൽ ൧൫൪ മൈൽസ് ദൂരത്തെയും ൨൦ അടി വീതിക്ക പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ വെട്ടുകയും ഡിമാർക്കേട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവകാശവിചാരണ ചെയ്തു തീർച്ചയാക്കപ്പെട്ട റിസർവ്വുകളുടെ മുമ്പിലെ ഡിമാർക്കേട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിർത്തികളിൽ വീണ്ടും വെട്ടിത്തെളിക്കേണ്ടതു ആവശ്യമായിരുന്ന ഭാഗങ്ങളെ ൧൭൦൯ മൈൽസ് നീളം പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ വീണ്ടും വെട്ടിത്തെളിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും നീളം അതിർത്തിയിൽ ൩൨൭൬ മൈൽസ് നീളം യാതൊരു ചിലവും നേരിടാതെ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡുമാർ വീണ്ടും വെട്ടിത്തെളിച്ചതും ൧൨൪൨ മൈൽസ് നീളം ഗവർമ്മെണ്ട് ചിലവിന്മേൽ വെട്ടിത്തെളിയിച്ചതും ആകുന്നു. ഗാർഡുമാർ വെട്ടിത്തെളിയിച്ച നീളത്തെയും ഗവർമ്മെണ്ട് ചിലവിന്മേൽ വെട്ടിത്തെളിയിച്ചതിനെയും കൂട്ടിനോക്കിയതിൽ മൈൽ ഒന്നുക്കു ശരാശരി ചിലവു ൧൦൮൫-മാണ്ടിൽ ൩-൦ രൂപായായിരിക്കെ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൧-൭ രൂപായായിരുന്നു. ശരാശരിച്ചിലവു കുറവായിരിക്കുന്നതു വലുതായ ദൂരത്തിലുള്ള അതിർത്തിയെ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡുമാർ ചിലവാക്കാതെ വീണ്ടും തെളിയിക്കയും പരിപാലിക്കയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാകുന്നു. മേൽപറഞ്ഞ ദൂരത്തിനു പുറമെ അവകാശവിചാരണ തീർച്ചയാക്കപ്പെട്ട റിസർവ്വുകളുടെ ഉള്ളതിർത്തികളിൽ ൨ മൈൽസ് ദൂരവും റിസർവാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളുടെ അതിർത്തികളിൽ ൩൫൨ മൈൽസ് ദൂരവും പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ വീണ്ടും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. റിസർവാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളുടെയും [illegible] റിസർവുകളുടെയും പ്രാരംഭമായ ഡിമാർക്കേഷനും പതിവുപോലെ നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലം ഡിവിഷനിൽ മേൽ പറഞ്ഞ വസ്തുക്കളുടെയും അതിർത്തികളിൽ ൩൨.൩൦ മൈൽസ് ദൂരവും ഹൈറേഞ്ച് ഡിവിഷനിൽ പെരിയാർ ക്യാച്ച്മെന്റ് പ്രദേശത്തിന്റെ അതിർത്തികളിൽ ൧൪൭ മൈൽസ് ദൂരവും കൂടി വെട്ടിത്തെളിക്കയും ഡിമാർക്കേട്ട് ചെയ്കയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

വടക്കൻ ഡിവിഷനിൽ ഒഴിച്ചു എല്ലാ ഡിവിഷനുകളിലും പ്രസ്തുത വർഷത്തിൽ സർവേ ജോലി നടത്തപ്പെട്ടിരുന്നു, എന്നാൽ ഈ ജോലി റെവന്യൂ അതിർത്തികളുടെ സർവെയും ട്രാവേഴ്സ് സർവേയും റെവന്യൂ സർവെക്കല്ലുകളെ വീണ്ടും നട്ടുവിക്കയും മറ്റു മാത്രമായിരുന്നു. കൺസർവേറ്ററുടെ ആഫീസിൽ ൧൦൮൫-മാണ്ടു ൩൪ പടങ്ങളും പ്ലാനുകളും തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൩൭ പടങ്ങളും പ്ലാനുകളും തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടു.

൬. വർക്കിംഗ് പ്ലാനുകൾ. [illegible] ബ്ലോക്ക് സർക്കിളും തേക്കുതോട്ടങ്ങളും ഒഴിച്ചു വടക്കൻ ഡിവിഷനിലും കോട്ടയം ഡിവിഷനിലും സെൻട്രൽ ഡിവിഷനിലും കൊല്ലം ഡിവിഷനിലും ഉള്ള എല്ലാ റിസർവ്വുകളിലും തലയാണ്ടിലെപ്പോലെ തന്നെ പഴയ പ്രാരംഭ വർക്കിംഗ് പ്ലാനിന്റെ വ്യവസ്ഥകളനുസരിച്ചു ഏറക്കുറെ പണിനടത്തപ്പെട്ടിരുന്നു. ഹൈറേഞ്ച് ഡിവിഷനിലും തെക്കൻ ഡിവിഷനിലും ഉള്ള റിസർവുകളെ സംബന്ധിച്ചെടത്തോളം പ്രാരംഭകമായുള്ള വർക്കിംഗ് പ്ലാൻ പോലും ഗവർമ്മെണ്ടിനു ഇതുവരെ അയച്ചിട്ടില്ല. തെക്കൻ ഡിവിഷനിലുള്ള റിസർവുകളിൽ ഒന്നിന്റെ വിലമതിക്കുന്നതിനുള്ള സർവേ ൧൦൮൫-മാണ്ടു [illegible] ആരംഭിച്ചു പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ തുടർന്നു നടത്തപ്പെടുകയും പൂർത്തിയാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ വില നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതായ മൊത്തം വിസ്താരം ൫൮൯൭ ഏക്കർ ആയിരുന്നു. ൧൦൮൫-മാണ്ടിൽ വില നിശ്ചയിച്ച പ്രദേശം ഉൾപ്പെടെ ഇതു ൩൭൬൯ ഏക്കർ ആയിരുന്നു. ഈ വിസ്താരം തെക്കൻ ഡിവിഷനിൽ ഉള്ള റിസർവുകളുടെ മൊ

ത്തം വിസ്താരത്തിന്റെ നൂറ്റിനു അഞ്ചുവീതം ഭാഗം മാത്രമെ അടങ്ങുന്നുള്ളു. ൧൦൮൬ ജോലി വഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മിസ്റ്റർ. ധനുഷ്കോടിപ്പിള്ള യൂറോപ്പിലേക്കു പോകുന്നതിനു മുമ്പിൽ പടങ്ങളും തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടു ആ കാലത്തിനു മുമ്പെ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനു അദ്ദേഹം ശക്തനായിരുന്നില്ലാ എന്നു കൺസെർവേട്ടർ പറയുന്നു. ഗവർമ്മെണ്ടിലേക്കു റിപ്പോർട്ട് അയക്കുന്നതിനെ കൺസർവേറ്റർ ത്വരപ്പെടുത്തേണ്ടതാകുന്നു. കുത്തൂർ റിസർവിലേക്കും ആലപ്പുഴ റിസർവിലേക്കും അഞ്ചനാട്ടു ചന്ദനപ്രദേശത്തിലേക്കും ഉള്ള വർക്കിങ്ങ് പ്ലാൻ ഗവർമ്മെണ്ടനുവാദത്തിനായി സാദ്ധ്യമായുള്ളെടത്തോളം വേഗത്തിൽ കൺസർവേറ്റർ അയക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

ചെന്തുർനി വർക്കിങ്ങ് സർക്കിളുടെ കാര്യത്തിൽ, ആ സർക്കിളിന്റെ ൨-ം നമ്പർ കൊല്ലത്തിൽ വൃക്ഷങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതു പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ആരംഭിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ റെയിൽവേ ചെരിപ്പിലേക്കു ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തമ്പകം മരങ്ങളെ മാത്രമെ പ്രധാനമായി വെട്ടിയെറക്കിയിട്ടുള്ളു. ആണ്ടവസാനകാലത്തിൽ മറ്റോരോ ജാതിവൃക്ഷങ്ങളും വെട്ടിയിടാക്കപ്പെട്ടു. ഒരു കാലത്തിൽ അനാവൃഷ്ടിയുടെ കാഠിന്യവും മറ്റൊരു കാലത്തിൽ അതിവൃഷ്ടിയും ആയിരുന്ന അവസ്ഥയും നെടുവൻസ്ഥലത്തു കളത്തൂപ്പുഴയാറ്റിൽ പാലവും പബ്ലിക്‌റോഡിൽ കലുങ്കുകളും എൻജിനിയർ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടുകാർ പണിതീർക്കാതിരുന്ന അവസ്ഥയും-ഇത്യാദി അനേകം കാരണങ്ങളാൽ മുറിച്ച വൃക്ഷങ്ങളെ എല്ലാം ഡിപ്പോട്ടിലേക്കു ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലാ എന്നും അതുകൊണ്ടു ആണ്ടവസാനമായപ്പോൾ തടിയിൽ മിക്കവയും കൊല്ലത്തിൽതന്നെ കിടന്നു പോയി എന്നും കൺസർവേട്ടർ പറയുന്നു. മേൽ പ്രസ്താവിച്ച പാലങ്ങളേയും കലുങ്കുകളേയും പണിതീർക്കേണ്ടതായ ആവശ്യകതയെ ചീഫ് എൻജിനീർ മേൽ അധികം താമസിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ചെന്തുർനി വർക്കിങ്ങ് സർക്കിളിൽ നിന്നു തെന്മല ഡിപ്പോവിലേക്കു തടികൾ വലിച്ചുകൊണ്ടു വരുന്നതിനു ഒരു ട്രാക്ഷൻ എൻജിൻ ആവശ്യമുള്ള ഉപകരണങ്ങളോടുകൂടി പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ വിലക്കു വാങ്ങിക്കപ്പെട്ടു. ഈ എൻജിനെക്കൊണ്ടു പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു മാസം കാലത്തേക്കു മാത്രമെ പണി എടുത്തൊള്ളു. ഈ യന്ത്രത്തെക്കൊണ്ടു ആണ്ടു മുഴുവനും തുടർച്ചയായും അവിഛിന്നമായും പണി എടുപ്പിക്കുന്നതായാൽ ഈ യന്ത്രം സാധാരണ നാട്ടുവണ്ടികളെക്കാൾ അധികം ആദായകരമായും അധികം വേഗത്തിലായും കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനുള്ള സാമഗ്രിയായിരിക്കും എന്നു കൺസെർവേറ്റർ ഈ ജോലിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നു നിർണ്ണയിച്ചു പറയുന്നു.

൭. ഗതാഗതമാർഗ്ഗങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും. ഈ ഇനത്തിൽ ൧൦൮൬-ാമാണ്ടേയ്ക്കുള്ള ചുരുക്കിയ അടങ്കൽ [illegible] രൂപാ ആയിരുന്നു. ഈ തുകയിൽ [illegible] രൂപാ താഴെ പറയുംപ്രകാരം ചിലവാക്കപ്പെട്ടു — [illegible] രൂപാ റോഡുകൾക്കും പാലങ്ങൾക്കും, [illegible] രൂപാ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും [illegible] രൂപാ മറ്റു വേലകൾക്കും ആയി ചിലവാക്കപ്പെട്ടു. ൧൦൮൫-ാമാണ്ടിൽ [illegible] രൂപാ റോഡുകൾക്കും പാലങ്ങൾക്കും [illegible] രൂപാ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും [illegible] രൂപാ മറ്റു വേലകൾക്കും ആയി ഈ പ്രകാരം [illegible] രൂപാ ചിലവാക്കപ്പെട്ടു.

൮. വനംവക കുറ്റങ്ങൾ. ൧൦൮൬-മാണ്ടോടൂത്തിൽ തീരുമാനിക്കപ്പെടാതെ കിടന്നിരുന്ന കേസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെ തീരുമാനത്തിനുള്ള കേസ്സുകളുടെ എണ്ണം [illegible] ആയിരുന്നു. ൧൦൮൫-മാണ്ടിൽ [illegible] കേസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ [illegible] കേസ്സുകൾ തീരുമാനിച്ചു ആണ്ടവസാനത്തിൽ [illegible] കേസ്സുകൾ തീരുമാനിക്കാതെ കിടപ്പുണ്ടു. ൧൦൮൫-ാമാണ്ടൊടുക്കം ആകെ [illegible] കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട [illegible] കേസ്സുകളിൽ [illegible] കേസ്സുകളിൽ മജിസ്ട്രേട്ടന്മാർ ശിക്ഷ വിധിക്കുകയും [illegible] കേസ്സുകളിൽ പ്രതിയെ വിടുകയും [illegible] കേസ്സുകൾ രാജിയായിത്തീരുകയും [illegible] കേസ്സുകളെ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ട് പിൻവലിക്കയും ചെയ്തു. മാജിസ്ട്രേട്ടുമാർ തീരുമാനിച്ച കേസ്സുകളുടെ ആകെ എണ്ണത്തിൽ നൂറ്റിനു [illegible] വീതം കേസ്സുകളിൽ ശിക്ഷയുണ്ടാകയും [illegible] വീതം കേസ്സുകളിൽ പ്രതികളെ വിടുകയും ചെയ്തു. ൧൦൮൫-ാമാണ്ടിലെ [illegible] കേസ്സുകൾ നൂറ്റിനു [illegible] വീതവും പ്രതികളെ വിടപ്പെട്ട കേസ്സുകൾ നൂറ്റിനു [illegible] വീതവും ആയിരുന്നു. പ്രാസിക്യൂഷനുകളുടെ ഫലങ്ങൾ നല്ലതായില്ലുള്ളവയെന്നാൽ ചിന്തയായിരുന്നു. ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റ് ആഫീസർമാരുടെ ഗൌരവമായ ജാഗ്രതയെ അവരുടെ ജോലിയിൽ മുഖ്യമായ ഈ അംശത്തിലേക്കു ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതും പ്രാസിക്യൂട് ചെയ്യാൻ ഉത്തരവുകൾ കൊടുക്കുന്നതിനു മുമ്പെ കേസ്സുകളെ അധികം ശ്രദ്ധയോടെ പരിശോധിക്കാൻ അവരോടു ആവശ്യപ്പെടുന്നതും ആണെന്നു കൺസെർവേട്ടർ സമാധാനം പറയുന്നു. ൧൦൮൬-മാണ്ടിൽ ഈടായ പ്രതിഫലങ്ങൾ [illegible] രൂപാ ആയിരുന്നിരിക്കെ

തന്നാണ്ടിൽ ൨,൭൦൦ രൂപാ ആയിരുന്നു. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറ്റങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായ എണ്ണം, പതിവുപോലെ "ഗവൎമ്മെണ്ടിന്റെ ആധീനത്തിലുള്ള ഭൂമികളിൽ നിന്നു തടിയേയോ ചില്ലറ വനം വക വിളവുകളെയോ വ്യാജമായി ശേഖരിക്കയോ കൈവശം വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കയോ മാറ്റുകയൊ" ചെയ്യുക" "രാജകീയവൃക്ഷങ്ങൾക്കൊ ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ട വൃക്ഷങ്ങൾക്കൊ ചേതം വരുത്തിയതും" ആയ ഇനങ്ങളിലുള്ളവ ആയിരുന്നു. ആദ്യത്തെ ഇനത്തിൽ ഉള്ള കുറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ൧,൭൪൮-ം രണ്ടാമത്തെ ഇനത്തിൽ ഉള്ളവ ൧൦൯൩-ം ആയിരുന്നു. ൧൦൮൫-൭ മാണ്ടുകളിൽ ഇവയുടെ എണ്ണം യഥാക്രമം ൧൬൪൯-ം ൧൨൯൯-ം ആയിരുന്നു,

വനംവക കുറ്റങ്ങളെ പെരുമാറുന്നതിൽ മാജിസ്ത്രേട്ടുമാർ കാണിക്കുന്ന അജാഗ്രതയെ കുറിച്ചു കൺസെർവേറ്റർ വീണ്ടും പരാതി പറയുന്നു. വനം വക കേസുകളെ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ കീഴുള്ള മാജിസ്ത്രേട്ടുമാരുടെ വേലയെ ഡിസ്ത്രിക്ട് മാജിസ്ത്രേട്ടുമാർ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കയും വലിയ ഉപേക്ഷയൊ ക്രമക്കേടൊ അവർ കാണിക്കുന്നതായാൽ വിവരത്തെ ഗവൎമ്മെണ്ടിനെ അറിയിക്കയും വേണ്ടതാകുന്നു.

൯. തീകാവൽ. മുൻകരുതലിനായിട്ടുള്ള പരസ്യങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുക, തീപിടിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ വിശേഷാൽ കാവൽക്കാരെ നിയമിക്ക, ഏറ്റവും വിലപിടിച്ച പ്രദേശങ്ങളിൽ തീ പടരാതിരിക്കാൻ അതിർത്തികൾ തെളിക്കുക ചില്ലറ വിളവുകൾക്കു പെർമിട് കൊടുക്കാതിരിക്കുക മുതലായി വനത്തെ തീപിടിക്കാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലേക്കു അനേകം മുൻകരുതലായ ഏൎപ്പാടുകൾ പ്രസ്തുത വൎഷത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ടു. എന്നിട്ടു തീകൾ ൧൦൮൬-മാണ്ടിലേക്കാൾ അധികം ഉഗ്രമായും അധികം അടിക്കടിയായും ഉണ്ടായിരുന്നതായി പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ൧൦൮൬-മാണ്ടിൽ ൧൫ ചതുരശ്ര മൈലുസ്സും ൪൭൦ ഏക്കറും വിസ്താരം സ്ഥലം എരിഞ്ഞിരിക്കെ ൧൦൮൭-മാണ്ടിൽ ൭൦ മൈലുസ്സും ൧൭൦ ഏക്കറും വിസ്താരം ഉള്ള പ്രദേശം എരിഞ്ഞുപോയി. തീയുടെ ഉത്ഭവം പ്രസ്തുത വൎഷത്തിൽ ദീൎഘിതമായി അനാവൃഷ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടും മലനിവാസികളും വഴിയാത്രക്കാരും വനങ്ങളിൽ കൂടക്കൂടെ ചുട്ടുംകൊണ്ടു നടന്നതുകൊണ്ടും ചില്ലറ വിളവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ട വനങ്ങൾക്കു അടുത്തുള്ള തോട്ടങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥന്മാരിൽ നിന്നും കൊല്ലം ഡിവിഷനിൽ റെയിൽവെ എഞ്ചിനിൽ നിന്നു പറക്കുന്ന തീപ്പൊരികളിൽ നിന്നും റെയിൽവെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും അജ്ഞാനമെന്ന കാരണത്താൽ സംബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു വരികിലും ഇതു നിമിത്തം നിൽക്കുന്ന വളച്ചക്കം മുറിച്ചിട്ട മരങ്ങൾക്കും ജനിച്ചിട്ടുള്ള ചേതം നിസ്സാരം ആകുന്നു. ചുള്ളിക്കാടും തറയെ മൂടിയിരിക്കുന്ന ഭാഗവും മാത്രമേ നാശിപ്പിക്കപ്പെട്ടൊള്ളു. ഇതു സംബന്ധമായി കാൺസെർവെട്ടർ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുംപൊലെ നിരൂപണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: —

"വനങ്ങളെ തീപിടിക്കാതെ രക്ഷിക്കുന്നതു "വനം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ അത്യന്തം പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളിൽ ഒന്നും "എന്നാൽ അതേകാലത്തുതന്നെ അത്യന്തം പ്രയാസമേറിയതും ആകുന്നു; വിശിഷ്യ, വനങ്ങളുടെ അയൽ "പക്കങ്ങളിൽ കുടിപാർപ്പു താരതമ്യേന ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നതായ തിരുവിതാംകോട്ടുപോലെയുള്ള പൎവതപ്രായമായ രാജ്യത്തിൽ പ്രയാസം "ഏറിയ പ്രവൃത്തി ആകുന്നു. തീകളെ കെടുക്കുന്നതിനു ഏതൽകാലോചിതമായ സാമഗ്രികൾ പൂൎണ്ണമായി ധരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകം ജീവനക്കാരെ അന്യൂനമായ വിധത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചാൽ അല്ലാതെ തീ ഒട്ടും പിടിക്കാതെ തടുക്കുന്നതു ശക്യം അല്ല. സംസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള എല്ലാ റിസർവുകളുടേയും ഡിമാർക്കേഷനും സൎവെയും നടത്തുകയും അവയുടെ പടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി വൎക്കിങ്ങ് പ്ലാനും തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജോലി ഇപ്പോൾ ഉള്ള ജീവനക്കാർ പൂൎത്തിയാക്കിയതിൽ പിന്നിട്ടു മാത്രമെ" ഇതിൽ കാൎയ്യക്ഷമമായ വിധത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പാടൊള്ളു. തീകൊണ്ടുള്ള ആപത്തുകളെ എത്രയും അധികം കുറയ്ക്കുന്ന കാൎയ്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ജീവനക്കാരെക്കൊണ്ടു നടത്തിക്കാൻ ശക്യം ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം നടത്തിട്ടും "നടത്തി വരുന്നും ഉണ്ടു".

കന്നുകാലിമേച്ചിൽ വകയിലും പൌണ്ട് വകയിലും ഉണ്ടായ ഫീസ് ൧൦൮൬-മാണ്ടിൽ ൧൮൩൯ രൂപായായിരിക്കെ പ്രസ്തുത വൎഷത്തിൽ ൧,൭൦൬ രൂപായായിരുന്നു. ൭൦ ഇനത്തിൽ മുതലെടുപ്പു അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളിടത്തോളം വൎദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാ എന്നു കൺസെർവെട്ടർ പറയുന്നു. കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കുന്നതിനും കന്നുകാലികളുടെ തൊഴുത്തുകൾക്കു ലൈസെൻസ് കൊടുക്കുന്നതിനും പുതുക്കിയ ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പാക്കിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടു ൭൦ ഇനത്തിൽ മുതലെടുപ്പു വൎദ്ധിക്കാൻ ഇടയുണ്ടെന്നു അദ്ദേഹം വിചാരിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

൫൦. [illegible] - സംരക്ഷണയോഗ്യമായ പ്രവൃത്തികൾ - പ്രസ്തുതവർഷം സംരക്ഷണമായ പ്രദേശത്തിൽ, വിശേഷിച്ചും കൃഷിക്കു പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ, തേക്കു മുളച്ചുവന്നിരുന്നു [illegible] സംരക്ഷിച്ചു [illegible] തൈകൾ [illegible] ചെയ്തു. പ്രസ്തുത വർഷത്തിൽ [illegible] വൃക്ഷങ്ങളുടെ [illegible] നിന്നും [illegible] രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എങ്കിലും, ആനകൾ [illegible] വരുത്തി, തോട്ടങ്ങളെ [illegible] നിന്നും ഫലിതമായ വിധത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട മലയാറ്റൂർ ഡിവിഷനിലും സെൻട്രൽ ഡിവിഷനിലും ഡ്രൈവർ തോട്ടങ്ങൾ [illegible] ഇടപ്പെട്ട, വിവിധ വിധങ്ങളിലുള്ള തടികളുടെ വിത്തുകൾ ശേഖരിക്കുകയും പല റിസർവുകളിൽ നടുകയും ചെയ്യപ്പെട്ട വടക്കൻ ഡിവിഷനിലും സെൻട്രൽ ഡിവിഷനിലും കൊല്ലം ഡിവിഷനിലും കൊമ്പുകൾ വെട്ടി വിശാലതയുണ്ടാക്കി. എല്ലാ ഡിവിഷനുകളിലും വളരുന്ന വൃക്ഷങ്ങളുടെ നന്മക്കു വേണ്ടി മാറ്റുവേലകളും നടത്തി. മലയാറ്റൂർ ഡിവിഷനിലും സെൻട്രൽ ഡിവിഷനിലും ഉള്ള തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്നു [illegible] റാത്തൽ ഡ്രൈവർ ബിസ്കട്ടുകളും [illegible] റാത്തൽ സ്ക്രാപ് റബ്ബറും ഉണ്ടാക്കി അവയെ [illegible] രൂപായ്ക്കു വിറ്റു. [illegible] മാണ്ടിൽ ആകെ [illegible] റാത്തൽ റബ്ബർ ബിസ്കട്ടും [illegible] റാത്തൽ സ്ക്രാപ് റബ്ബറും ഉണ്ടാക്കുകയും [illegible] രൂപായ്ക്കു വിൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മിസ്റ്റർ [illegible] ഡിപ്പാർട്ട്മെണ്ട് ചാർജ് വഹിച്ചതു മുതൽ അദ്ദേഹം ചന്ദനത്തെ വ്യാപിക്കുന്നതിനു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ കാണിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പരീക്ഷകളുടെ ഫലങ്ങൾ തിരുവിതാംകോട്ടിൽ വിലയേറിയ ഈ ജാതി വൃക്ഷം നന്നായി അഭിവൃദ്ധിയെ പ്രാപിക്കും എന്നു കാണിക്കുന്നു.

൫൧. ആനകൾ - ആണ്ടാരംഭത്തിൽ ഡിപാർട്ട്മെണ്ടിന്റെ അധീനത്തിൽ [illegible] ആനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രസ്തുത വർഷത്തിൽ [illegible] ആനകളെ പിടിക്കയും ആറു ആന എഞ്ചിനീർ ഡിപാർട്ട്മെണ്ടിൽ നിന്നു കിട്ടുകയും ചെയ്തു. ഇപ്രകാരം ആകെ [illegible] ആനകൾ ഉള്ളതിൽ [illegible] എണ്ണം വില്ക്കുകയും [illegible] എണ്ണം ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കു നടയ്ക്കു വയ്ക്കുകയും ഒന്നു റെവന്യൂ ഡിപാർട്ട്മെണ്ടിലേക്കു മാറ്റുകയും [illegible] മരിച്ചുപോകയും ചെയ്തു. ഇത്ര അധികം എണ്ണം മരിച്ചതിനു യാതൊരു സമാധാനവും കാൺസർവേറ്റർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആണ്ടവസാനത്തിൽ ഡിപാർട്ട്മെണ്ടിൽ [illegible] ആനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

൧൦൮൫-മാണ്ടത്തെ ഡിപാർട്ട്മെണ്ടിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റിപ്പോർട്ടിനെ പരിശോധിച്ചു നല്കിയ ഗവർൺമെണ്ടാജ്ഞയിൽ ആന പിടിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളെ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതു [illegible] ആകുന്നു എന്നുള്ള സംഗതിയിൽ കാൺസർവേറ്ററുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചിരുന്നു. മതിയായ എണ്ണം നല്ല താപ്പാനകൾ ഇല്ലാതെ ഈ പ്രവൃത്തിയെ വ്യാപിക്കുന്നതു അനുചിതം ആകുന്നു എന്നു കാൺസർവേറ്റർ ഇപ്രാവശ്യത്തെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുകയും മതിയായ എണ്ണം താപ്പാനകളും ആവശ്യം ഉള്ള ജീവനക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മാത്രമേ അധികം പ്രാപ്തിയായ രീതിയിൽ വല്ല പ്രവൃത്തി പദ്ധതിക്കും വ്യവസ്ഥ ചെയ്വാൻ പാടൊള്ളു എന്നു നിരൂപിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റി പ്രത്യേകമായ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇതിൽപിന്നെ കാൺസർവേറ്ററുടെ പക്കൽ നിന്നു കിട്ടേണ്ടതു. ഈ സംഗതിയെ തൽക്കാലത്തേക്കു നിൎത്തി വെക്കാം എന്നു ഗവർൺമെണ്ട് തീർച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

൫൨. വനംവിളവു - വനങ്ങളിൽ നിന്നു വെട്ടിയിറക്കിയ തടികളുടെ ആകെ അളവു ൧൦൮൫-മാണ്ടിൽ [illegible] ഘനയടിയായിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ [illegible] ഘനയടി ആയിരുന്നു. അതായതു തന്നാണ്ടിൽ ൧൦൮൫-ലെതിനെക്കാൾ [illegible] ഘനയടി കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ [illegible] ഘനയടി തടി സൎക്കാർ ആളുകളും [illegible] ഘനയടി തടി വിലക്കു കൊണ്ടവരും [illegible] ഘനയടി തടി അവകാശധാരികളും വെട്ടിയിറക്കിയതായിരുന്നു; ൧൦൮൫-മാണ്ടിൽ ഈ ഇനങ്ങളിൽ ഉള്ള തുക യഥാക്രമം [illegible] ഘനയടിയും [illegible] ഘനയടിയും, [illegible] ഘനയടിയും ആയിരുന്നു. പ്രതിഫലം ഇല്ലാതെ കൊടുത്തതായി യാതൊരു തടിയും പ്രസ്തുത വർഷത്തിൽ വെട്ടിയിറക്കിയില്ല. വെട്ടിയ തടികളുടെ ആകെ അളവു കഴിഞ്ഞാണ്ടിലേതിനെക്കാൾ കൂടുതലായിരുന്നു. വിൽക്കാനായി ഡിപ്പോകളിൽ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട രാജകീയവൃക്ഷങ്ങളുടെ അളവു ൧൦൮൫-ൽ [illegible] ഘനയടി ആയിരുന്നിരിക്കെ തന്നാണ്ടിൽ [illegible] ഘനയടി ആയിരുന്നു; അതായതു ൧൦൮൫-ലെതിനെക്കാൾ [illegible] ഘനയടി കൂടുതലായിരുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള കാട്ടുതടികളുടെ അളവു [illegible] ഘനയടിയിൽ നിന്നും [illegible] ഘനയടിയായി കൂടി. ഈ ഇനത്തിൽ തന്നാണ്ടിൽ [illegible] ഘനയടി കൂടുതൽ ഉണ്ട്. രാജകീയവൃക്ഷങ്ങൾ കാട്ടുതടികൾ എന്ന രണ്ടിനങ്ങളിലും കൂടുതൽ കാണുന്നതു നൎക്കാർ ജീവനക്കാർ തലേയാണ്ടിനെക്കാൾ കൂ

തടിയാണു വെട്ടിമുറിച്ചതുകൊണ്ടും ൧൦൮൬-ാമാണ്ടവസാനത്തിൽ ശേഖരിച്ചു വനങ്ങളിൽ തന്നെ ഇട്ടിരുന്നവയായ രാജകീയവൃക്ഷങ്ങളും കാട്ടുതടികളും എന്നീ രണ്ടു ഇനങ്ങളിലും ആയി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ തടികളെയും ഡെപ്പോകളിൽ എത്തിച്ചതുകൊണ്ടും ആകുന്നു. ആണ്ടവസാനത്തിൽ ഡെപ്പോകളിൽ കിടപ്പുള്ള തടി ൧൦൮൬-ാമാണ്ടിൽ ൨൯൭൯൦ ക്യൂബിക്കടി ആയിരുന്നതു പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൩൫൧൯൨ ക്യൂബിക്കടി ആയിരുന്നു. മെയ്മാസത്തിലും ജൂൺമാസത്തിലും ഇടവപ്പാതി മഴ വർഷിക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ടും പിന്നീടു ഒക്ടോബർമാസത്തിലും ഇടപ്പമായും അതിവൃഷ്ടിയുണ്ടായതുകൊണ്ടും ആണ്ടു അവസാനിക്കുന്നതിനുമുമ്പോ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം വരെ തടികൾ ആറുകളിൽ ഇറക്കി ചങ്ങാടം കെട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനു പ്രതിബന്ധമായിരുന്നതുകൊണ്ടും തന്നാണ്ടു ശേഖരിച്ച തടികളിൽ അധികം ഭാഗവും ആണ്ടവസാനത്തിൽ മാത്രമേ വില്പനഡെപ്പോകളിൽ ചെന്നെത്താൻ ഇടയായുള്ളു എന്നുള്ള പ്രധാന കാരണത്താൽ ഇത്രയും കൂടുതൽ കിടപ്പു കാണുന്നതാണെന്നു കാൻസെർവേട്ടർ പറയുന്നു. ഇതുനിമിത്തം തന്നാണ്ടത്തെ കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടത്തക്കവണ്ണം വില്പനകൾ നടത്തുന്നതിനു സമയം ഉണ്ടായതുമില്ല. ഡെപ്പോകളിൽ അമിതമായ അളവിൽ തടി കിടക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി കാൺസെർവേട്ടർ ഇപ്രകാരം നിരൂപിക്കുന്നു —

വടക്കൻ ഡിവിഷനിലും കോട്ടയം ഡിവിഷനിലും സെൻട്രൽ ഡിവിഷനിലും ഉള്ള നമ്മുടെ തടികളിൽ അധികംഭാഗത്തെയും വേണ്ടിടത്തോളം വെള്ളം ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രം ആറുവഴി കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകയും ആയാണ്ടിൽ പിന്നീടുള്ള മാസങ്ങളിൽ വില്ക്കുന്നതിനായി ശേഖരിച്ചുവെക്കയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സംഗതിയെ വിചാരിക്കുമ്പോൾ വർഷകാലത്തിന്റെ മദ്ധ്യകാലത്തിനടുപ്പിച്ചു അവസാനിക്കുന്നതായ മലയാളം ആണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഡെപ്പോകളിൽ അമിതമായ അളവു തടി കിടക്കേണ്ടിവരുന്നെയിരിക്കും എന്നുള്ളതു അനിവാര്യം ആകുന്നു. സംഗതി ഇങ്ങനെ അല്ലാതിരിക്കയും ശേഖരിച്ചതടിയെ എല്ലാം വില്ക്കുകയും തന്നാണ്ടത്തെ കണക്കിൽ തന്നെ മുതൽവെക്കയും ചെയ്യണം എന്നു നിർബന്ധിക്കയും ചെയ്യുന്നതായാൽ ചരക്കു ധാരാളം ആയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു നമ്മുടെ തടികളെ വളരെ കുറഞ്ഞവിലക്കു നമുക്കു വില്ക്കേണ്ടിവരും എന്നെ സംബന്ധിച്ചു പറയുന്നതായാൽ ഇപ്രകാരം ചെയ്യരുതു എന്നു ഞാൻ ബലമായി വാദിക്കുന്നതായ ഒരു കാര്യം ആകുന്നു ഇതു.

ഡെപ്പോകളിൽ വില്ക്കാതെ കിടക്കുന്ന തടിയുടെ അളവു കഴിഞ്ഞ നാലു കൊല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്ഥിരമായി കൂടിവന്നിട്ടുണ്ടു എന്നു ഗവർണ്മെന്റു നിരൂപിക്കുന്നു, ഇതു തൃപ്തികരം ആണെന്നു വിചാരിക്കാൻ പാടില്ലാ, ഇരിപ്പുള്ള അമിതം ആയ അളവു തടികളെ ഗവർണ്മെന്റിനു അത്യന്തം ഗുണകരമായ ഏർപ്പാടിൽ വില്ക്കുന്നതിനു വേണ്ട ശ്രമം എല്ലാം കൺസർവേട്ടർ ചെയ്യും എന്നു ഗവർണ്മെന്റ് ആശംസിക്കുന്നു.

൧൩. പിരിവും ചിലവും—മൊത്തം മുതലെടുപ്പു ൯,൩൪൦൧൯൯ രൂപായായിരുന്നു. ൧൦൮൬-ാമാണ്ടിൽ ൮,൩൯,൭ ൩൪ രൂപാ ആയിരുന്നു. അതായതു ൧൦൮൬-ാമാണ്ടത്തെക്കാൾ ൧൨,൩൫൨ രൂപാ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതു പ്രധാനമായും പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ കൂടുതൽ തടി ശേഖരിക്കയും വില്ക്കയും ചെയ്തതു കൊണ്ടാകുന്നു. ചിലവു ൧൦൮൬-ാമാണ്ടിൽ ൩,൮൬,൩൪൨ രൂപായായിരുന്നിരിക്കെ തന്നാണ്ടിൽ ൩,൪൩,൭൯൩ രൂപായായിരുന്നു. ചിലവുനീക്കി പിരിവു ൨,൨,൪,൨൭൯ രൂപായിൽ നിന്നു ൬,൫൭,൪൯൯ രൂപായായി കൂടി അതായതു ൩൩,൨൪൮ രൂപാ തലെയാണ്ടത്തെക്കാൾ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു. (൧) ആണ്ടവസാനത്തിൽ ആറുകളിൽ ക്രമമല്ലാതെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകയും തന്നിമിത്തം ആണ്ടവസാനിക്കുംമുമ്പെ അധികം വില്പന സാദ്ധ്യമാകത്തക്കവണ്ണം കാലെകൂട്ടി വടക്കൻ ഡിവിഷനിലും കോട്ടയം ഡിവിഷനിലും സെൻട്രൽ ഡിവിഷനിലും ഉള്ള വില്പന ഡെപ്പോവുകളിൽ അധികം തടി കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനു തടസ്ഥം ഉണ്ടാകയും ചെയ്തു. (൨) തടികൾ ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള യന്ത്രങ്ങളും കുട്ടാരങ്ങളും മറ്റും വിലക്കു വാങ്ങിക്കുന്നതിനു ൨൪,൩൯൭ രൂപായോളം വരുന്നതായ പ്രത്യേകമായ വിധത്തിൽ വലുതായ തുക ചിലവു നടത്തപ്പെട്ടു. ഈ രണ്ടു കാരണങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നു വരികിൽ ചിലവുനീക്കിയുള്ള മുതലെടുപ്പിന്റെ കൂടുതൽ ഇതിലും അധികമായിരിക്കും എന്നു കൺസർവേട്ടർ നിരൂപിക്കുന്നു. മൊത്തം വരവിനു ചിലവു ൧൦൦-ന് ൩൯ വീതമായിരുന്നതു ൩൭ വീതമായി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

൧൪. സഞ്ചാരങ്ങൾ — മിസ്റ്റർ വാട്സും മിസ്റ്റർ ഡിക്രൂസും ഒഴികെ കൺസർവേറ്റീവ് ജീവനത്തിൽ ചേർന്ന മറ്റെല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും തൃപ്തികരം ആകുംവണ്ണം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടു എന്നു, എന്നാൽ ഈ രണ്ടു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും സഞ്ചാരം തീരെ മതിയാകാത്തതായിരിക്കുന്നു എന്നും കൺസർവേട്ടർ നിരൂപിക്കുന്നു.

൫൩. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ നടത്ത—ഏതാനും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഒഴിച്ചു ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാരും സാമാന്യം നല്ലജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള വിവരത്തെ കാൻസർവേറ്റർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നു ഗവൎമ്മെണ്ട് സന്തോഷപൂൎവ്വം നിശ്ചയിക്കുന്നു. മിസ്റ്റർ വാട്സിന്റെയും മിസ്റ്റർ ഡിക്രൂസിന്റെയും പ്രവൃത്തികൾ വേണ്ടിടത്തോളം ആയിട്ടില്ലാ എന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മിസ്റ്റർ എം. രാമരായർ മൂന്നുകൊല്ലം കാലത്തിനകം മുമ്പെ ഈ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിലെ മേൽവിചാരം കയ്യേറ്റതുമുതൽ വനം കാൻസർവേറ്ററുടെ നിലയിൽ ചെയ്തുവന്നതായ നല്ല പ്രവൃത്തിയെ ഗവൎമ്മെണ്ട അഭിനന്ദിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരത്തെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഗവൎമ്മെണ്ട് ഈ അവസരത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ കാലത്തിനിടക്കു ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ട് സ്ഥിരമായി അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

൫൪. (൧) ഡെറാഡൂണിലെ വനം കാളേജിൽ വിദ്യാൎത്ഥികളെ ചേൎക്കാൻ സ്ഥലം ഇല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടു ആ കാളേജിലേക്കു യാതൊരു വിദ്യാൎത്ഥിയെയും അയച്ചില്ല.

(൨) മുന്നകൊല്ലം കാലത്തേക്കു ആക്സ്ഫോർഡിലും ജെൎമ്മനിയിലും വനശാസ്ത്രം അഭ്യസിച്ചു പരിശീലിക്കുന്നതിനായി അസിസ്റ്റണ്ട് കാൻസർവേറ്റർ മിസ്റ്റർ ധനുക്കോടി പിള്ള ബി. എ. യെ യൂറോപ്പിലേക്കു അയക്കുന്നതിനു പ്രസ്തുതവൎഷത്തിൽ ഗവൎമ്മെണ്ടു അനുവദിച്ചു.

(൩) ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിനെ എല്ലാ ശാഖകളിലും പുനസ്സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഗവൎമ്മെണ്ടു അനുവദിച്ച പദ്ധതി പ്രസ്തുതവൎഷത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ നടപ്പിൽ വരുത്തപ്പെട്ടു.

(൪) സംസ്ഥാനം ഒട്ടുക്കു ഗവൎമ്മെണ്ട് വനങ്ങൾക്കും റിസർവുകൾക്കും യോജിക്കുന്നതായി പുല്ലുമെയ്യുന്നതിനും മറ്റും ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്നതിനും ആയുള്ള ഒരുകൂട്ടം പുതുക്കിയ ചട്ടങ്ങൾ പ്രസ്തുതവൎഷത്തിൽ ഗവൎമ്മെണ്ട് അനുവദിച്ചു.

(൫) സൎക്കാർ ആനകളെ വാടകക്കു കൊടുക്കുന്നതിനു പുതുക്കിയ ചട്ടങ്ങൾ പ്രസ്തുതവൎഷത്തിൽ ഗവൎമ്മെണ്ട് അനുവദിച്ചു.

(൬) സംസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള റേഞ്ച് ആഫീസുകളെയും ഡെപ്പോ ആഫീസുകളേയും പരിശോധിക്കാനായി ഒരുകൂട്ടം നകൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഗവൎമ്മെണ്ട് അനുവദിച്ചു.

(൭) വനം ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിലെ ആഫീസർമാൎക്കു ഒരു പദ്ധതി ഡിപ്പാൎട്ടുമെണ്ടൽ പരീക്ഷകൾ പ്രസ്തുതവൎഷത്തിൽ നടപ്പാക്കപ്പെട്ടു.

(൮) താരിപ്പു വിലക്കു കൂടുതൽ ആയ വിലക്കു കടിക്കുകടി എന്നപോലെ ഏൎപ്പാടുചെയ്തു തടികൾ വിൽക്കുന്നതിനെ അനുവദിക്കുന്ന കാൎയ്യത്തിലും മറ്റുപണികൾ എന്ന ഇനത്തിൽ ചിലവു ചെയ്യേണ്ടതായ എസ്റ്റിമേട്ടുകളുടെ കാൎയ്യത്തിലും വനം കാൻസർവേറ്ററുടെ അധികാരങ്ങൾ പ്രസ്തുതവൎഷത്തിൽ കൂടുതൽ ആക്കപ്പെട്ടു.

(൯) വനങ്ങളിൽനിന്നു മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന നാരിനു തല്ക്കാലം പരിശോധനാൎത്ഥം അനുവദിച്ചു ചുമത്തിയിരുന്ന രാജഭോഗം പ്രസ്തുതവൎഷത്തിൽ സ്ഥിരം ആക്കപ്പെട്ടു.

(൧൦) സൎക്കാർ വനങ്ങളിൽ നിന്നു മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന മഞ്ഞക്കൂവ (കസ്തൂരിമഞ്ഞൾ)ക്കു തലച്ചുമട്ടിനു ഒരു അണാവീതം ഫീ സ്ഥിരപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു.

(൧൧) പലകകൾ ഉൾപ്പെടെ അറുത്ത തടികൾ, ഉരുപ്പടിയാക്കിയ തടികൾ ഉൾപ്പെടെ കയറ്റുമതി തീരുവ ഇപ്പഴത്തെ താരിപ്പുവിലയിൽ ൧൦൦ക്കു ൧൦ വീതം ആയിരുന്നതു മുന്നുകൊല്ലത്തേക്കു പരിശോധന ഏൎപ്പാടായി ൧൦൦-നു ൭ വീതം ആയി കുറക്കപ്പെട്ടു.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,

എ. ജെ. വീയറാ,

ഗവൎമ്മെണ്ട് ചീഫ്സെക്രട്ടെറി.

വനം കാൺസൎവേറ്റൎക്കു

എല്ലാ ഡിവിഷൻ പേഷ്കാൎമാൎക്കും

ദേവീകുളം ഡിവിഷൻ സൂപ്പർഇണ്ടെണ്ടെണ്ടിനു

ചീഫ് എഞ്ചിനീയൎക്കു.

ഗസട്ടിലേക്കു.

(*A true translation*),

K. CHIDAMBARA VADHYAR,
Head Translator to Government.

No. 723/L. R.& F.

NOTIFICATION.

It is hereby notified for general information that the following addition is made to Rule 4, para ii, of the Rules for regulating the measurement, storage and removal of timber from depots, sanctioned by His Highness the Maha Raja, under date the 25th April 1909, and published on page 70 of the annexures of the Forest Code:—

"Boats, saplings, poles and bamboos sold and not removed within the prescribed time are also subject to the same conditions as are laid down for timber, but in their case ground rent will be levied at the following rates:—

	1st month or fraction thereof.	2nd month or fraction thereof.
Boats	6 annas each	Double rate
Poles and saplings	Rs. 2 per 100	Do.
Bamboos	Re. 1 per 100	Do.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 11th January 1912.

P. RAJAGOPALA CHARI,
Dewan.

പരസ്യം

സകലമാനജനങ്ങളും അറിവാനായി ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ ൧൯൦൯-ാം വർഷം ഏപ്രിൽമാസം ൨൫-നു കല്പിച്ചു അനുവദിച്ചതും വനംവക കോഡിന്റെ അനുബന്ധങ്ങളിൽ ൭൦-ാം വശത്തിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും ഡിപ്പോകളിൽ നിന്നു തടികളെ മാററി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെയും അവിടെ തടികളെ അളക്കുന്നതിനെയും ശേഖരിക്കുന്നതിനെയും ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ളതും ആയ ചട്ടങ്ങളിൽ ൪-ാം വകുപ്പു ൨-ാം പാരാവിനോടു താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കൂടുതൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

വിററതും എന്നാൽ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തിനകം മാററി കൊണ്ടുപോകപ്പെടാത്തതും ആയ വള്ളങ്ങളും, തൈവൃക്ഷങ്ങളും, കഴകളും, മുളകളും ഇവയും തടിയുടെവകക്കു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അതേവ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാകുന്നു. എന്നാൽ ഇവയുടെ സംഗതിയിൽ തറവാടക താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന റേററിൽ ചുമത്തുന്നതാകുന്നു.

		ആദ്യത്തെ മാസത്തേക്കൊ അതിൽ ഒരംശത്തേക്കൊ	രണ്ടാമത്തെ മാസത്തേക്കൊ അതിൽ ഒരംശത്തേക്കൊ
വള്ളങ്ങൾ	ഓരോന്നിനു	൬ അണ	ഇരട്ടിറേറ്റു
തൈവൃക്ഷങ്ങളും കഴകളും	നൂററിനു	൨ രൂപാ	ടി
മുളകൾ	ടി	൧ രൂപാ	ടി

ഹജൂർക്കച്ചേരി
തിരുവനന്തപുരം
൧൧-൧-൧൨

ദിവാൻ പി. രാജഗോപാലാചാരി,
ദിവാൻ ബഹദൂർ സി. ഐ. ഇ.

NOTIFICATION.

Whereas it has come to the notice of His Highness' Government that cattle in the Kumili and Peermade tracts are habitually let loose and allowed to trespass on land and buildings and to damage crops, it is hereby notified, under section 12 of Regulation IV of 1086, that double the fine prescribed in the above Section will be levied on every head of cattle specified therein, which may be seized and impounded within the tracts mentioned above, and this notification will come into effect from the 1st Kumbhom 1087

Huzur Cutcherry,
Trivandrum,
12th January 1912.

P. RAJAGOPALA CHARI,
Dewan.

പരസ്യം.

കുമിളി പ്രദേശത്തിലും പീരുമേട്ടു പ്രദേശത്തിലും ഉള്ള കന്നുകാലികളെ പതിവായി ബോധിച്ചപോലെ അഴിച്ചു വിട്ടേക്കയും അവയെ വസ്തുക്കളിലും കെട്ടിടങ്ങളിലും പ്രവേശിക്കുന്നതിനും വിളവിനു ചേതം വരുത്തുന്നതിനും അനുവദിക്കയും ചെയ്യുന്നു എന്നു ഗവർമെന്റു അറിയേണ്ടിടയായിരിക്കകൊണ്ടു ൧൦൮൬-ലെ ൪-ാം റെഗുലേഷൻ ൧൨-ാം വകുപ്പു അനുസരിച്ചു ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ മേൽ പറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽവെച്ചു പിടിക്കയും പൌണ്ടിൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്നതായ ആ വകുപ്പിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ഉരു കന്നുകാലിക്കും ആ വകുപ്പിൽ വിധിച്ചിരിക്കുന്ന പിഴയിൽ ഇരട്ടിപ്പിഴ ഈടാക്കുന്നതും ഈ പരസ്യം ൧൦൮൭-മാണ്ടു കുംഭമാസം ൧-നു മുതൽ നടപ്പിൽ വരുന്നതും ആകുന്നു.

ഹജൂർകച്ചേരി
തിരുവനന്തപുരം
൧൯൧൨ ജനുവരി ൧൨

ദിവാൻ പി. രാജഗോപാലാചാരി
ദിവാൻ ബഹദൂർ സി. ഐ. ഇ.

No. 1073.

NOTIFICATION.

Whereas disputes have arisen regarding the southern boundary of the Peruvanthanom Desom, belonging to the Vanjipuzha Chief, and the ownership of about 5 square miles of land lying between the southern boundary of the Desom as delineated in Arklie's map, prepared in 1053 M. E., and the southern boundary of the Pervanthanom *pakuthi*, Peermade taluk, as surveyed by the Survey Department in 1070 M. E., the Dewan Peishkar, Kottayam, is hereby appointed *ex-officio* Settlement Officer, under Section 2 of Regulation III of 1058, as amended by Regulation II of 1060, and is empowered to perform all the functions and exercise all the powers of a Settlement Officer under the Regulation for the adjudication and settlement of the said disputes.

Trivandrum, 17th January 1912.

By order,
A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

NOTICE.

Permission is hereby granted for the destruction of a stray rogue elephant frequenting Kannupalli, Aryankavu and other adjoining places.

2. A reward of Rs. (50) fifty will be given to any one who shoots the elephant dead.

3. A description of the animal is given below.

4. Any one shooting the animal is requested to make an immediate report to the Quilon Divisional Forest Officer who will take charge of the tusks and teeth.

Huzur Cutcherry, Trivandrum, January 1912.

(By order),
A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

DESCRIPTION OF THE ANIMAL.

Age	About 60 years
Height	About 12 feet
Tusks	Straight
Right fore leg	Slightly lame
White marks on the face and ears.	

നോട്ടീസ്.

കണ്ണമ്പള്ളി ആര്യങ്കാവു മുതലായസ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതായ ഒരു കൊമ്പൻ കാട്ടാനയെ വെടിവച്ചുകൊല്ലുന്നതിനു ഇതിനാൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

൨. ആനയെ കൊല്ലുന്നാൾക്കു അമ്പതു രൂപാ ഇനാംകൊടുക്കപ്പെടും.

൩. ആനയുടെ വിവരങ്ങൾ ഇതിനടിയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു

൪. ആനയെ കൊല്ലുന്നവർ വിവരം ഉടനെ കൊല്ലം ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാഫീസർക്കു അറിവുകൊടുക്കേണ്ടതും ഡിവിഷനാപ്പീസർ കൊമ്പുകളും പല്ലുകളും കയ്യേൽക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

ഹജൂർക്കച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൦൮൭ മകരം ൰

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം
എ. ജെ. വീയെറാ,
ഗവർൺമെണ്ട് ചീഫ്സെക്രട്ടരി.

വിവരങ്ങൾ.

വയസ്സു ഉദ്ദേശം ൬൰
കിളരം ഉദ്ദേശം ൧൨ അടി
കൊമ്പുകൾ നീണ്ടതും വളവില്ലാത്തതും
വലത്തുകൈ കുറച്ചു മുടന്തുള്ളതാണു.
മുഖത്തും ചെവികളിലും വെളുത്ത പുള്ളികൾ ഉണ്ടു്.

പരസ്യം.

ഈ സംസ്ഥാനത്തുള്ള വനങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ തീ കത്തിച്ചുകൂടാ എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പരസ്യം

൧, തീ നിമിത്തം ഗവർന്മെണ്ടു വക വനങ്ങളിൽ ഉള്ള തടികൾക്കും, വൃക്ഷങ്ങൾക്കും ഗൌരവപ്പെട്ട ചേതം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നു ദിവാൻ അറിയാൻ ഇടവന്നിരിക്കകൊണ്ടു വരാൻ പോകുന്ന തീക്കാലത്തിൽ വനം റിഗ്യുലേഷന്റെ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വകുപ്പുകളേയും, ആ റിഗ്യുലേഷൻ അനുസരിച്ചു ഉണ്ടാക്കീട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളേയും ജനങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു നടക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നു തെര്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

വകുപ്പു ൨൫.

(ബി) യാതൊരുത്തൻ ഒരു ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ട വനത്തിനൊ അല്ലെങ്കിൽ ൧൯-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചു ഒഴിച്ചിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വനത്തിനൊ തീ വെക്കയൊ അതിനു വല്ല അപകടം വരത്തക്കവിധത്തിൽ തീ കത്തിക്കയൊ കത്തുന്ന തീ ഇട്ടേച്ചുപോകയൊ,

ബി (൧) കൺസർവേറ്റർ അതാതു സമയം പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചുള്ള കാലത്തിലും വിധത്തിലും അല്ലാതെ വനത്തിൽ തീ കത്തിക്കയൊ തീ കത്തിച്ചു വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കയൊ അല്ലെങ്കിൽ തീ കൊണ്ടുപോകയൊ,

(ഐ) ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ട വനങ്ങളിൽ തീ പടർന്നു കത്താതിരിപ്പാൻ വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യാതെ ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ടവയല്ലാത്ത വനത്തിലൊ കാടുകളിലൊ തീ വെക്കയൊ,

ചെയ്താൽ ആയവനു ആറുമാസത്തോളം വരാവുന്ന കാലത്തേക്കു തടവൊ ൫൦൦ രൂപായോളം വരാവുന്ന പിഴയൊ രണ്ടുംകൂടിയൊ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നതുകൂടാതെ അവൻ വനത്തിനു വരുത്തിയ കേടിനായിട്ടു കോടതി സ്ഥാപിക്കുന്ന കേടു നിശ്ചയിക്കുന്ന പ്രതിഫലവും കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.

വകുപ്പു ൨൮ എ.

ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ട വനത്തിൽ വല്ല അവകാശമുള്ളവരും, അവിടെ നിന്നും എന്തെങ്കിലും വനം വിളവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനൊ മരങ്ങളെ വെട്ടുന്നതിനൊ അല്ലെങ്കിൽ നാല്ക്കാലികളെ മേയ്ക്കുന്നതിലേക്കൊ അനുവാദം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവരും, സ്ഥലത്തെ പകുതി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ആ വനത്തിന്റെ സമീപത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ പാർപ്പുള്ള മറ്റു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ആ വനത്തിലൊ അല്ലെങ്കിൽ സമീപത്തുള്ള മേറ്റൊ വല്ല വനങ്ങളിലൊ ഉണ്ടാകുന്ന തീയെപ്പറ്റി അറിയാവുന്ന വല്ല വിവരങ്ങളെ താമസം കൂടാതെ സമീപമുള്ള വനംവക ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയൊ പോലീസ് സ്റ്റേഷനാപ്പീസറെയൊ തെര്യപ്പെടുത്തുകയും ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ (എ) ആ വനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന തീ കെടുക്കുന്നതിനൊ (ബി) ആ വനത്തിന്റെ സമീപം ഉണ്ടാകുന്ന തീയ അതിൽ പരക്കാതെ തടുക്കുന്നതിലേക്കൊ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

വകുപ്പു ൨൮ (ബി) യും വനം വക ചട്ടങ്ങൾ (൧)-ം (൨)-ം വകുപ്പുകൾ.

ചട്ടങ്ങൾ വകുപ്പു ൧. "ആണ്ടുതോറും മകരം ൧-ാം മുതൽ ഇടവം ഒടുവിലത്തെ തീയതി വരെയുള്ള കാലത്തു ഏതെങ്കിലും ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ട ഭൂമിയിലാകട്ടെ ഒരു ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ട വനത്തിനൊ ഭൂമിക്കൊ സമീപത്തുള്ള വല്ല ഒഴിച്ചിടപ്പെടാത്ത ഭൂമികളിലാകട്ടെ മനസ്സാലെയൊ ഉദാസീനതയാലൊ ഏതെങ്കിലും വൃക്ഷത്തിലൊ തടിയിലൊ പുല്ലിലൊ കാട്ടിലുള്ള മറ്റു വിളവുകളിലൊ തീ വെക്കുകയാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തീ പിടിപ്പിക്കയൊ തീ കത്തിച്ചു വച്ചിരിക്കയൊ ആകട്ടെ ചെയ്യരുതാത്തതാകുന്നു."

ചട്ടങ്ങൾ വകുപ്പു ൨. ഒഴിച്ചിടപ്പെട്ടതൊ ഒഴിച്ചിടാത്തതൊ ആയ ഒരു ഭൂമിയിൽ തീ പിടിക്കുന്നതായാൽ തീ കെടുക്കുന്നതിൽ വനംവക ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടുകാരെ സഹായിക്കുന്നതു അടുത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിലേയൊ ഗ്രാമങ്ങളിലേയൊ നിവാസികളുടെ കടമയാകുന്നു. അപ്രകാരം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ൧൧-ം ചട്ടപ്രകാരം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഭോഗങ്ങളെ ഗവർന്മെണ്ടിൽ നിന്നു കുറെക്കാലത്തേക്കൊ മുഴുവനുമൊ പിൻവലിക്കാവുന്നതാകുന്നു."

[illegible]-ം വകുപ്പിനെ ഏതു വിധത്തിലും ലംഘിക്കുന്ന ഏവനും ഒരു മജിസ്ത്രേട്ടിന്റെ മുമ്പാകെ കുററം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു മാസത്തോളം വരാവുന്ന ഒരു കാലത്തേക്കു തടവു ശിക്ഷക്കോ [illegible] രൂപായോളം വരാവുന്ന പിഴക്കോ രണ്ടിനും കൂടിയോ പാത്രമാകയും ചെയ്യും. ([illegible] [illegible]-ം വകുപ്പും [illegible] [illegible]-ം വകുപ്പും നോക്കുക)

[illegible]-ാം വകുപ്പ്.

[illegible]-ം വകുപ്പിൻപ്രകാരം ഏർപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങളും [illegible] [illegible] [illegible] പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വല്ല ഭൂമിയിലും എപ്പോൾ എങ്കിലും മനഃപൂർവമായി എങ്കിലും ഉപേക്ഷയാൽ എങ്കിലും തീ പിടിക്കാൻ ഇടയാകയോ [illegible] ഈ വകുപ്പിൻപ്രകാരം ഒരു [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] കാലത്തേക്ക് ആ ഭൂമിയിൽ നാൽക്കാലികളെ മേയ്ക്കരുത് എന്ന് ചട്ടംകെട്ടി, എന്നാൽ ആ വിധ ഭൂമിയിൽ നാൽക്കാലികളെ മേയ്ക്കാൻ അവകാശമുള്ള ആളുകളുടെ ഉപയോഗത്തിന് [illegible] മതിയായ വിസ്താരമുള്ളതും ന്യായമായ വിധത്തിൽ [illegible] പ്രദേശത്തിൽ ഉള്ളതും ആയ ഒരു സ്ഥലം തുറന്നു വിട്ടിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു

[illegible]-ാം വകുപ്പ്.

[illegible]-ം വകുപ്പനുസരിച്ചു അടച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ ആരെങ്കിലും നാൽക്കാലികളെ മേയ്ക്കയോ നാൽക്കാലികൾ കടക്കാൻ സമ്മതിക്കയോ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നാൽ അവൻ ഒരു മാസത്തോളം വരാവുന്ന ഒരു കാലത്തേക്കു തടവോ [illegible] രൂപായോളം വരാവുന്ന പിഴയോ രണ്ടുംകൂടിയോ ശിക്ഷ ഉണ്ടാകയും ചെയ്യും.

൧. വനപ്രദേശങ്ങളിൽ തീ പിടിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും ഉണ്ടാകുന്ന തീകളെ കെടുത്തുന്നതിനും [illegible] ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഉടനടി സഹായിക്കുന്നതിനും എല്ലാ വനപരിപാലന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അവരുടെ കീഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അവരവരുടെ അധികാരാതിർത്തിക്കകത്തുള്ള [illegible] [illegible] [illegible] ജനങ്ങളോട് സാധ്യമായത്ര പ്രയോഗിച്ചു [illegible] [illegible].

൨. ഫോറസ്റ്റ് [illegible] [illegible] തഹശീൽദാരന്മാരും അവരുടെ അധികാരാതിർത്തിക്കകത്തുള്ള [illegible] വനങ്ങളുടേയും ഒഴിച്ചിട്ടപ്പെട്ട ഭൂമികളുടേയും ഒഴിച്ചിടാത്ത [illegible] വനങ്ങളുടേയും [illegible] [illegible] കിടക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഈ നോട്ടീസിനെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതാകുന്നു.

ഹജൂർകച്ചേരി
തിരുവനന്തപുരം
[illegible] ഡിസംബർ [illegible]

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ഗവർന്മെണ്ട് അണ്ടർസെക്രട്ടെറി,
[illegible] രാജരാജവർമ്മ.

நோட்டீஸ்.

திருவிதாங்கூர் ஸம்ஸ்தானத்தில் உள்ள காடுகளில் நெருப்பு வைக்கக்கூடாது என்று ஜனங்களுக்கு எச்சரிக்கை.

1. நெருப்பினால் ஸர்க்கார் காடுகளிலிருக்கிற மரங்களுக்கும் தடிகளுக்கும் ஜாஸ்தியான சேதம் உண்டாகிறது என்று திவான் அவர்களுக்கு தெரியவந்திருப்பதால், அடியில் கண்டிருக்கிற திருவிதாங்கூர் பாரெஸ்டு ரெகுலேஷன் வகுப்புகளையும் அதனுஸாரமாய் நடப்புக்கு கொண்டுவரப்பட்ட கட்டளைகளையும், ஜனங்கள், வருகிற வேனல் காலத்தில் நன்றாக கவனித்து நடக்கவேண்டியது என்று இதினால் பிரசித்தம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

"21-வது வகுப்பு.

* * * * *

B. பாதுகாக்கப்பெட்ட காடுகளோ, 4-வது வகுப்புப்படி பாதுகாக்கப்பெட்ட காடாக்குவதற்கு உத்தேசித்திருக்கிற காடுகளோ, நெருப்பு வைக்கிறவர்களும் அவைகளுக்கு அபாயம் சேரும்படி நெருப்பு மூட்டுகிற, அல்லது எரியும்படியாக மூட்டப்பெட்ட நெருப்பை விட்டுவிட்டு வருகிறவர்களும்;

B 1. கன்ஸர்வேட்டர் அவர்கள் அப்போதைக்கப்போது பிரசுரம் செய்கிற மாதிரியிலும் அதில் குறிப்பிட்ட ஸமயங்களிலும் அனுமதியில் காடுகளில் நெருப்பு மூட்டுகிற, வைக்குகிற, அல்லது கொண்டு போகிறவர்களும்;

* * * * *

B (i) பாதுகாக்கப்பெட்ட காடுகளுக்குள் நெருப்பு பரவாமல் இருப்பதற்கு வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கையில்லாமல், பாதுகாக்கப்பெட்ட காடுகளை தவிர வேறு காடுகளுக்கோ வனங்களுக்கோ நெருப்பு வைக்குகிறவர்களும்;

தண்டிக்குகிற கோர்ட்டார் காடுக்கு நேரிட்ட நஷ்டத்திற்காக கொடுக்கும்படி உத்திரவு செய்யும் தொகையை செலுத்துவது தவிர, 6 மீ காவலுக்காவது 500 ரூ. அபராதத்திற்காவது அல்லது இரண்டிற்கும் ஆவது உட்படுவார்கள்—

21 A-வது வகுப்பு.

பாதுகாக்கப்பெட்ட காட்டில் ஏதாவது அவகாசமுடையவர்களும், அப்பேர்ப்பெட்ட காட்டிலிருந்து ஏதாவது வனம் விளைவுகளை கொண்டுபோவதற்கோ, மரங்களை வெட்டிக் கொண்டுபோவதற்கோ, அல்லது கால்நடைகளை மேய்ப்பதற்கோ, அனுமதி பெற்றவர்களும், அப்பேர்ப்பெட்ட காட்டில் வேலைக்கு அமர்த்தப்பெட்டவர்களும், அடுத்த ஏதாவது ஒரு கிராமத்தில் உள்ள, ஸர்க்கார் சேவையில் இருக்கிற கிராம உத்தியோகஸ்தர்களும் மற்றும் ஆள்களும்,

அந்த காட்டிலோ, அதற்கு ஸமீபத்திலோ உண்டான நெருப்பைப்பற்றித் தனக்கு தெரியுகிற விபரத்தை
அனாவசியமான காலதாமஸம் அன்னியில், ஸமீபத்தில் இருக்கிற பாரெஸ்டு உத்தியோகஸ்தரிடமோ, போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஆபீஸரிடமோ தெரிவிப்பதற்கு கடமைப் பட்டிருப்பதும் தவிர, அவர்களிடம் கேட்டுக்கொண்டால் (a) அந்த காட்டில் உண்டான நெருப்பை அணைப்பதற்கும் (b) அந்த காட்டுக்கு ஸமீபத்தில் உண்டான நெருப்பு அந்த காட்டிற்குள் பரவாமல் தடுப்பதற்கும் * * * *
ஒரு பாரெஸ்டு அல்லது போலீஸ் உத்தியோகஸ்தனுக்கு அவர் வேண்டிய ஒத்தாசையும் செய்ய வேண்டியது.

22-வது வகுப்பு.

B * * * 7-ம் 8-ம் கட்டளைகள்

7-ம் கட்டளை.

ஒவ்வொரு வருஷத்திலும் தைமீ 1-ம் தேயதி முதல் சித்திரைமீ கடைசி தேயதி வரையில் ஒருவரும்,

மனப்பூர்வமாயாவது அஜாக்கிரதையினால் ஆவது, ஏதாவது ஒரு மரத்திற்கோ தடிக்கோ, புல்லுக்கோ, அல்லது வனம் விளைவுக்கோ நெருப்பு வைக்கவோ;

ஒரு பாதுகாக்கப்பெட்ட பூமியிலோ, பாதுகாக்கப்பெட்ட காட்டுக்கு அல்லது பாதுகாக்கப்பெட்ட பூமிக்கு அடுத்த ஒரு பாதுகாக்கப்படாத்த பூமியிலோ, நெருப்பு மூட்டவோ, மூட்டப்பெட்ட நெருப்பை எரியும்படி விட்டு விட்டு போகவோ கூடாது.

8-ம் கட்டளை.

பாதுகாக்கப்பெட்டதோ பாதுகாக்கப்படாத்ததோ ஆன ஒரு பூமியில் அக்கினிபாதை உண்டானால் அந்த கிராமத்திலோ கிராமங்களிலோ உள்ள ஜனங்கள் நெருப்பை அணைப்பதற்கு பாரஸ்டு டிபார்ட்மெண்டுக்கு உதவி செய்ய கடமைப்பெட்டிருக்கிறார்கள் இவ்விதம் செய்யாதவரானால் 10-வது கட்டளைப்படி குடிகளுக்கு கொடுக்கப்பெட்டிருக்கிற சுதந்திரத்தை ஸர்க்காரிலிருந்து கொஞ்சகாலம் நிறுத்திவைக்கவோ இல்லாமல் செய்யவோ செய்யலாம்—

7-ம் கட்டளைக்கு விரோதமாக நடக்கிறவர்கள், கோர்ட்டாரால் குற்றவாளி என்று காணப்பெட்டால் ஒரு மாதம் வரையில் காவலுக்காவது, 100 ரூ. வரையில் ஒரு அபராதத்திற்காவது அல்லது இரண்டுக்கும் ஆவது உள்ளாவார்கள் (பாரெஸ்டு ரிகுலேஷன் 22-வது வகுப்பும் அதனுடனமைந்த 19-ம் கட்டளையும் பார்க்க)

23-ம் வகுப்பு.

எந்த இடத்தில், 22-வது வகுப்புப்படி நிர்மாணம் செய்ததான கட்டளைகளில் எல்லாம் அல்லது ஏதாவது நடப்புக்கு கொண்டுவரப்பெட்டிருக்கிறதோ, அப்பேர்ப்பட்ட ஒரு இடத்தில் மனப்பூர்வமாயாவது அஜாக்கிரதையினாலாவது அக்கினிபாதை உண்டானால், திவான் அவர்கள், அந்தப் பிரிவின் பிரகாரம் ஒரு தண்டனை விதிக்கப்பெட்டிருந்தாலும் கால்நடைகள் மேய்ப்பதற்கு பாத்தியதைகள் உள்ள ஜனங்களுடைய உபயோகத்திற்கு ந்யாயமாயும் சௌகரியமுள்ளதும் போதுமான விஸ்தீர்ணமுள்ளதும் ஆன வேறே ஒரு ஸ்தலம் தரப்படுகிற விஷயத்தில் அந்த (அக்கினிபாதை உண்டான) இடத்தில் கால்நடைகளின் மேய்ச்சலை எவ்வளவு காலம் அவர்களுக்கு யுக்தம் என்று தோன்றுகிறதோ அவ்வளவு காலம் நிறுத்திவிடலாம்—

24-வது வகுப்பு.

23-வது வகுப்புப்படி மேய்ச்சல் தடுக்கப்பெட்ட ஒரு பூமியில் கால்நடைகளை மேய்க்கவோ, எல்லை கடந்து உள்ளே போவதற்கு ஸம்மதிக்கவோ செய்கிறவர்கள் ஒரு மாதம் வரையில் காவலுக்காவது 100 ரூ. வரையில் ஒரு அபராதத்திற்காவது அல்லது இரண்டுக்கும் ஆவது உள்ளாவார்கள்.

2. காட்டுப்பிரதேசங்களுக்கு நெருப்பு வைக்காமல் இருக்கவேண்டியதென்றும், உண்டாகிற அக்கினிபாதைகளை அணைப்பதற்கு வேண்டிய ஒத்தாசையை காலதாமஸம் அன்னியில் பாரஸ்டு ஆபீசர்க்கு செய்யவேண்டும் என்றும், எல்லா ரிவினியூ டிவிஷனல் ஆபீஸர்களும் அவர்களுடைய கீழ் உத்தியோகஸ்தர்களும் அவர் அவர்களுடைய அதிகார எல்லைகளுக்குள்ளே காடுகளுடைய அதிர்த்திகளில் குடியிருக்கிற ஜனங்களிடம் தன் அதிகாரத்தினால் உண்டான செல்வாக்கை சரியாக உபயோகித்து சட்டம்கட்டுவார்கள் என்று கவர்ண்மெண்டார் நம்புகிறார்கள்.

3. டிவிஷனல் பாரெஸ்டு ஆபீஸர்களும் தாசில்தார்களும் தன் அதிகார எல்லைக்குள்ளான பாதுகாக்கப்பெட்ட காடுகளுக்கும், பாதுகாக்கப்பெட்ட பூமிகளுக்கும், பாதுகாக்கப்படாத்த விசாலமான காடுகளுக்கும், ஸமீபத்தில் அல்லது அவைகளை சேர்ந்து இருக்குகிற கிராமங்களில் இந்த எச்சரிக்கை விளம்பரத்தை நன்றாகப் பிரசுரம் செய்யவேண்டும்.

ஹுஜூர் கச்சேரி
திருவனந்தபுரம்
1911 டிசம்பர் 18உ

உத்தரவின்பிரகாரம்,
கவர்மெண்டு அண்டர்ஸிக்ரட்டரி,
எம். ராஜராஜவர்ம்மராஜா.

NOTICE

Warning the public against setting fire to Government forests in the State.

As it has come to the notice of the Dewan that serious damage is done to timber and trees in Government forests by fires, the attention of the public during the ensuing fire season is hereby drawn to the following Sections of the Forest Regulation and to the rules framed thereunder:—

Section 21.

Any person who—(b) "sets fire to a Reserved forest or a forest proposed to be reserved under Section 6 or kindles or leaves burning any fire in such manner as to endanger the same;

(b) (1) kindles, keeps or carries any fire except at such seasons and in such manner as the Conservator may, from time to time, notify

(i) sets fire to jungle or forests other than Reserved forests without taking precautionary measures to prevent the spread of fire into such Reserve forests,

shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to Rs 500 or with both, in addition to such compensation for the damage done to the forest as the convicting court may direct to be paid"

Section 21 A.

"Every person who exercises any right in a Reserved forest or who is permitted to take any forest produce from, or to cut and remove timber or to pasture cattle in, such forest, and every person who is employed by any such person in such forest, and every village officer or person in any village contiguous to such forest, who is employed by Government, shall be bound to furnish, without unnecessary delay, to the nearest Forest Officer or Police Station House Officer, any information he may possess respecting the occurrence of a fire in or near such forests, and shall assist any Forest Officer or Police Officer demanding his aid,

(a) in extinguishing any fire occurring in such forest,

(b) in preventing any fire which may occur in the vicinity of such forest, from spreading to such forest."

Section 22 (b) and Rules 7 and 8 of the Forest Rules.

"Between the 1st Makaram and the last day of Medom in each year, no person shall wilfully or negligently set fire to any tree, timber, grass or other forest produce or kindle or keep burning any fire in any Reserved land or in any Unreserved land adjacent to a Reserved forest or Reserved land".

"should a fire break out in a Reserved or Unreserved land, it shall be incumbent upon the inhabitants of the village or villages in the neighbourhood, to assist the Forest Department to extinguish the fire. Failure to do so will involve the suspension for a time or a withdrawal by Government of the concession allowed under Rule 10."

Whoever commits an infringement of Rule 7 will, on conviction before a Magistrate, be liable to imprisonment for a term which may extend to one month or to fine which may extend to one hundred rupees or to both (*vide* Section 22 of Forest Regulation and Rule 19 of the rules framed thereunder).

Section 23.

"Whenever fire is caused wilfully or negligently in any land to which all or any of the rules made under Section 22 have been extended, the Dewan may, notwithstanding that a penality has been inflicted under that section, direct that such land be closed against pasture for such period as he thinks fit provided that an area sufficient in extent and in a locality reasonably convenient, is left open for the use of persons having rights of pasture in such lands".

Section 24.

"Whoever pastures cattle or permits cattle to trespass in land closed under Section 23 shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to one hundred rupees or with both."

2. Government expect all Revenue Divisional Officers and their subordinates to use their influence with villagers living on the borders of forests in their respective jurisdictions to abstain from setting fire to Forest areas and to render prompt assistance to Forest Officers in putting out fires that may occur.

3. Forest Divisional Officers and Tahsildars are directed to publish this notice in all villages bordering upon or in the neighbourhood of Reserved forests, Reserved lands and extensive block of unreserved forests, in their jurisdiction.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum,
8th December 1911.

M. RAJARAJA VARMA,
For Chief Secretary to Government.

NOTICE

1. It is hereby notified for general information that by a special arrangement about 25,000 cubic feet of Kambagom, 20,000 cubic feet of Agil and 30,000 cubic feet of Irul timbers will be delivered at Varapuzha depot for sale in June 1912.

2. *Kambagom : Hopea parviflora.* The wood of this is brown in colour, close and even grained, and very hard. Its weight is 68 lbs. a cubic foot and its transverse strength 800. It is used for house and bridge building, for mine props and railway sleepers. It is very durable and white ants will not touch the wood.

Agil : (White cedar) Dysoxylum malabaricum. The wood of this tree is yellowish in colour, hard, close grained, elastic, and sweet scented. Its weight per cubic foot is 4 lbs and its transverse strength 992. It is one of the strongest timbers we have. Its strength, evenness of quality, and moderate weight make it specially suitable for the manufacture of oil casks. It is also used for furniture and house building.

Irul : Xylia dolabriformis. The wood is reddish brown, extremely hard, cross grained, and very durable. Its weight is 59 lbs a cubic foot and transverse strength 847. It is very popular for house building. It is also used for railway sleepers and bridge building. No white ants will touch the wood.

3. Timbers from Varapuzha depot can be easily floated down to Ernakulam Railway Station which is 7 miles from the depot and the sea ports of Cochin and Alleppey are only 8 and 45 miles respectively from the depot by backwater. Contractors are available to undertake delivery at any place at moderate rates.

4. Enquiries should be addressed to the undersigned who will also consider offers for purchase.

M. VELU PILLAI,
Divisional Forest Officer,
Northern Division.

Vetticaud,
26-4-87.

മലയാറ്റൂർ ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസിൽ നിന്നും

പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു

൧. വരാപ്പുഴ ഡിപ്പോവിൽ ൧൯൧൨. ജൂൺമാസത്തിനു ൧൦൮൭ മിഥുനമാസത്തിൽ വില്പനക്കായി ഒരു പ്രത്യേക കരാറനുസരിച്ചു ഇരുപത്തയ്യായിരം ക്യൂബിക്കടി കമ്പകവും ഇരുപതിനായിരം ക്യൂബിക്കടി അകിലും, മുപ്പതിനായിരം ക്യൂബിക്കടി ഇരുമുള്ളും തടികൾ ഏല്പിക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൨. കമ്പകം—ഈ തടിക്കു വളരെ കട്ടപ്പവും മേനിയും, കണ്ണടുപ്പവും ഉള്ളതും, തവിട്ടുനിറവും ക്യൂബിക്കടിക്കു ൬൮ റാത്തൽ ഘനവും വഹിക്കാവുന്ന ബലത്തിന്റെ തുക ൮൦൦-ം ആകുന്നു. ഇതു വീടുകളും പാലങ്ങളും പണിയുന്നതിനും തീവണ്ടി പാതകളിലെ സ്ലീപ്പറിനും, തുരങ്കങ്ങളിലെ താങ്ങുകാലുകൾക്കും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതും വളരെ പഴക്കം നിൽക്കുന്നതും ചിതലു പറ്റാത്തതും ആകുന്നു.

അകിൽ—ഈ തടിക്കു വെള്ളയോ മഞ്ഞയോ എന്നു സംശയിക്കുന്ന നിറവും, കട്ടപ്പവും, കണ്ണടുപ്പവും സുഗന്ധവും ഉള്ളതും ക്യൂബിക്കടിക്കു ൪ റാത്തൽ ഘനവും വഹിക്കാവുന്ന ബലത്തിന്റെ തുക ൯൯൨-ം ആകുന്നു. ഇതു ഏററവും ബലമുള്ള തടികളിൽ ഒന്നാകുന്നു. ഇതിന്റെ ബലം, മിതമായ ഘനം, സുഗന്ധം മുതലായ ഗുണങ്ങൾകൊണ്ടു വെളിച്ചെണ്ണവീപ്പ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു ഇതു പ്രത്യേകം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. വീടുപണിക്കും വീട്ടുപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ഇതു നന്നാണ്.

ഇരുമുൾ—ഈ തടി തവിട്ടുനിറമോ ചുവപ്പോ എന്നു സംശയിക്കുന്ന നിറത്തോടുകൂടിയതും, വളരെ കട്ടപ്പമുള്ളതും, അധികം പഴക്കം നിൽക്കുന്നതുമാകുന്നു. ഇതിനു ക്യൂബിക്കടിക്കു ൫൯ റാത്തൽ ഘനവും, വഹിക്കാവുന്ന ബലത്തിന്റെ തുക ൮൪൭-ം ആകുന്നു. ഇതു വീടുകളും പാലങ്ങളും പണിക്കും സ്ലീപ്പറിനും ഏററവും ഉപയോഗമുള്ളതും ചിതൽപിടിക്കാത്തതും ആകുന്നു.

൩. വരാപ്പുഴ ഡിപ്പോവിൽ നിന്നും കായൽവഴി തടികൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനു എറണാകുളം തീവണ്ടി സ്റ്റേഷനിലേക്കു ൭ മയിലും ആലപ്പുഴ തുറമുഖത്തേക്കു ൪൫ മയിലും കൊച്ചിതുറമുഖത്തേക്കു ൮ മയിലും ദൂരമുള്ളതും ഈ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കു തടികൾ എല്ലാ സമയത്തും മിതമായ കൂലി റേററിന്മേൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനു കൺട്രാക്ടർമാരെ എപ്പോഴും കിട്ടുന്നതുമാകുന്നു.

൪. മററു വിവരങ്ങൾ താഴെ പേർപറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോടു അപേക്ഷപ്പെട്ടാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. തടി വാങ്ങിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകളെ ക്ഷണിച്ചും പരിഗണിക്കുന്നതായിരിക്കും.

വെട്ടിക്കാട്ട്
൨൬—൪—൮൭

എം. വേലുപ്പിള്ള,
ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ,
മലയാറ്റൂർ.

Standing Notice

Is hereby given for general information that an auction sale of timber ordinarily of the species given below will be held regularly on the 18th of every Malayalam month at the Perukadai Depot. If the date fixed, happens to be a holiday, the sale will take place on the first following day which is not a holiday.

2. The auction will commence at 1 P. M.

3. Intending purchasers must deposit a sum of B. Rs. 5 as earnest money before the commencement of the auction. This sum will be returned to them at the end of the auction if no purchase is made. But in the case of successful bidders, the earnest money will be credited as part of the one-third deposit referred to in para 5 below; and if he does not pay the one-third amount of bid on the spot, the earnest money deposited by him will be credited to Government.

4. The timber will, in each case, be knocked down to the highest bidder subject to the condition that in all cases, when the price bid for sound timber is below 75 per cent of the tariff value, it shall be subject to the confirmation of the Conservator of Forests.

5. The purchaser must pay one-third of the amount bid on the spot, the balance within 30 days and must remove the timber within the same time. If all the money is not paid within the time, the one-third money previously deposited will be credited to Government, and the timber re-sold. If however the timber is not re-sold, but allowed to be removed by the original purchaser alone, he shall be called on to pay ground rent as laid down in the rules regulating the measurement and removal of timber from the Depots as published in the Gazette dated 29th Medom 1084.

6. For further particulars, apply to the undersigned.

Camp—Keviloor,
9-3-1086.

R. SWAMINATHA IYER,
Divisional Forest Officer.

Kinds of timber.

Malayalam name.	Tamil name.	Approximate quantity in cubic feet	Botanical name.	Weight	Value of P.	Remarks
Themmavu.	Karimaruthi.	1000	Terminalia Tomentosa.	60	890	Perukada is situated about 41 miles north of Trivandrum and is accessible for carts.
Maruthi.	Maruthi.	800	Terminalia Paniculata.	57	686	
Vengai.	Vengai.	1600	Pterocarpus Marsupium.	55	712	
Thambagom.	Kongu.	800	Hopea Parviflora.	63	800	
Anjily.	Ayani.	200	Artocarpus Hirsuta.	35	644	
Venteak.	Venteak.	200	Laugerstroemia Lanceolata.	48	596	
Blackwood.	Etti or Veetti	200	Dalbergia Latifolia.	50	250	
Myla	Myla	200	Vitex Altisima	60	784	

പരസ്യം

ചെങ്കോട്ട ഡിപ്പോവിൽ സാധാരണ എല്ലാ മലയാളമാസം ൧-ാം തീയതി കച്ചേരി [illegible] ഒഴിവില്ലാത്ത ഒരു ദിവസത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന ഇനങ്ങളിൽ ഉള്ള തടികൾ ലേലം ചെയ്യുന്നതാകുന്നു.

൧. ലേലം പകൽ ൧൧ മണിക്കു ആരംഭിക്കപ്പെടും.

൨. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനായി വരുന്നവർ ലേലത്തിനു മുമ്പായി അഞ്ചു ഉറുപ്പിക കെട്ടേണം. ഈ തുക ലേലത്തിൽ വിളികേൾക്കാത്തവരുടെ സംഗതിയിൽ ലേലം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തിരിയെ കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു. ലേലത്തിൽ വിളികേട്ട സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയശേഷം [illegible] പാരാവിൽ വിവരിക്കുന്നതുപോലെ അവർ കെട്ടേണ്ട മുന്നിലൊന്നു വിലയിൽ വക വെക്കുന്നതും മുന്നിൽ കെട്ടാത്തവരുടെ വിഷയത്തിൽ അവർ വച്ചിട്ടുള്ള [illegible] ഗവൺമെന്റിലേക്കു മുതൽ കൂട്ടുന്നതും ആകുന്നു.

൩. ഉയർന്ന [illegible] വിളികേൾക്കുന്നവരുടെ മേൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. [illegible] തടികൾക്കു താങ്ങുവിലയിൽ നൂറ്റിനു എഴുപത്തിഅഞ്ചു വീതത്തിൽ കുറയുന്നപക്ഷം ആ ലേലം കൺസർവേറ്റർ അവർകളുടെ അനുവാദത്തിന്മേൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും.

൪. ലേലത്തിൽ വിളികേൾക്കുന്നയാൾ ലേലത്തുകയിൽ മുന്നിലൊന്നു ഉടൻ കെട്ടേണം. ബാക്കി തുക മുപ്പതു ദിവസത്തിനകം കെട്ടുകയും ആ അവധിക്കകം തന്നെ തടി മാറ്റി കൊണ്ടുപോകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. ബാക്കി തുക അവധിക്കകം കെട്ടാതെയിരിക്കുന്നതായാൽ [illegible] കെട്ടിയിട്ടുള്ള മുന്നിലൊന്നു തുക ഗവൺമെന്റിലേക്കു മുതൽ കൂട്ടുകയും തടി രണ്ടാമതു ലേലം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു.

വല്ല കാരണവശാലും അപ്രകാരം രണ്ടാമതു ലേലം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തടിയും അതുകൂടാതെ [illegible] സ്ഥലത്തുനിന്നും മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോകേണ്ടതിനെയും പറ്റി [illegible] ഗവൺമെന്റു ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള റൂൾസിനാൽ വ്യവസ്ഥപ്പെട്ട [illegible] വാടക കൊടുക്കാതെ ലേലക്കാരൻതന്നെ വിലയ്ക്കു മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനു അനുവദിക്കുന്നതാകുന്നു.

൫. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോടു അപേക്ഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്.

[illegible] ഡിവിഷൻ } ൻ-൮-൮൭

ആർ സ്വാമിനാഥയ്യർ,
ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാപ്സർ,
തെക്കൻ ഡിവിഷൻ.

തടികളുടെ വിവരം

മലയാളം പേരു	തമിഴ്പേരു	ഉദ്ദേശം ക്യൂബിക്കടി	തുക	വഹിക്കേണ്ടുന്ന ശരാശരി തുക	റിമാർക്ക്
തേമ്പാവു	கரிமருது	൨൦൦൦	൩൦	൫ൻ൦	ചെങ്കോട്ട റിസർവ്വ [illegible] ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ളവയും [illegible] വടക്കാകുന്നവയും [illegible] കിടക്കുന്നവയും ആണ്.
മരുതി	மருது	൫൦൦	൩൭	[illegible]	
വേങ്ങ	வேங்கை	൧൩൦൦	൪൪	൭൨൨	
തമ്പകം	தம்பகம்(அ)கோங்கு	൫൦൦	൩൫	൫൦൦	
അഞ്ഞിലി	அயணி	൨൦൦	൫൪	[illegible]	
വെന്തേക്ക	வெண்தேக்கு	൨൦൦	[illegible]	[illegible]	
ഈട്ടി (അ) വീട്ടി	தோதகத்தி	൨൦൦	൪൦	൨൪൦	
മൈല	மைலெ	൨൨൦	൩൦	൭൫[illegible]	

മലയാറ്റൂർ ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസിൽനിന്നും
പരസ്യംചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ

ഈ ഡിവിഷനിൽ ചേർന്ന വരാപ്പുഴ ഡിപ്പോവിൽ കിടപ്പുള്ള തടികളെ അടിയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതി പകൽ ൧൧ മണിക്കു ലേലം ചെയ്യുന്നതാകുന്നു.

൧. വരാപ്പുഴ ഡിപ്പോവിൽനിന്നും ൮ നാഴിക ദൂരമുള്ള എറണാകുളം റെയിൽവേസ്റ്റേഷനിലേക്കും കൊച്ചി തുറമുഖത്തേക്കും ജലമാർഗ്ഗം എല്ലാസമയത്തും തടികൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനു സൌകര്യമുള്ളതാകുന്നു.

൨. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ലേലം തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ പതിനഞ്ചു (൧൫) ബ്രിട്ടീഷ് രൂപാ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടേണ്ടതും അപ്രകാരം കെട്ടാത്തവരെ ലേലത്തിൽ വിളിക്കുവാൻ സമ്മതിക്കുന്നതല്ലാത്തതും ആകുന്നു. ഈ നിരതദ്രവ്യം വിളിക്കാത്ത ആളുകൾക്കു ലേലംകഴിഞ്ഞ ഉടനെയും ലേലം വിളിക്കേട്ടവർക്കു ൫-ാം വകുപ്പിൽ പറയുംപ്രകാരമുള്ള മൂന്നിലൊന്നു കെട്ടിവെക്കേണ്ട തുകയിൽ വകവെച്ചും കൊടുക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു. എന്നാൽ ലേലംകഴിഞ്ഞഉടനെ മൂന്നിലൊന്നു കെട്ടാതിരുന്നാൽ ഈ നിരതദ്രവ്യം സർക്കാരിലേക്കു ചേർക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൩. കൂടുതൽ തുകക്കു വിളിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും ആവശ്യപ്പെട്ട തടികളുടെ ലേലസംഖ്യ അറിയപ്പെട്ട വിലയിൽ [illegible] കുറവായി വരുന്നപക്ഷം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക കൺസർവേറ്റർ അവർകളുടെ അനുവാദത്തിന്മേൽ ആയിരിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

൪. ലേലത്തിൽ വിളിക്കേട്ടവർ ലേലത്തുകയിൽ മൂന്നിലൊരുഭാഗം ലേലംകഴിഞ്ഞഉടനെ കെട്ടുകയും ശേഷംസംഖ്യ ൩൦ ദിവസത്തിനകം കെട്ടി തടികളെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

൫. ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അവധിക്കകം പണം കെട്ടാതെ ഇരുന്നാൽ തടി വീണ്ടും ലേലം ചെയ്യപ്പെടുന്നതും അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടുള്ള മൂന്നിലൊന്നു തുക സർക്കാരിലേക്കു ജപ്തിചെയ്യുന്നതിനും പുറമെ തടികൾ വീണ്ടും വിൽക്കപ്പെടുന്നതിൽ വല്ലതും വരുന്ന ലാഭത്തിലൊ ആദ്യലേലക്കാരനു അവകാശമില്ലാതെ തീരുന്നതുമാകുന്നു. ഡിപ്പോകളിലും മറ്റും തടി അട്ടിയിടുകയും, തടിനീക്കംചെയ്യുക, താവാടക മുതലായവയെപ്പറ്റി [illegible] മേടം ൨൫൹ തിരുവിതാംകൂർ ഗവർമ്മെണ്ടുവക [illegible] ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിട്ടുള്ള ന്യായവ്യവസ്ഥകളെ അനുസരിച്ചുള്ള തടിവില മുഴുവനും കെട്ടി അവധിക്കകം തടി നീക്കംചെയ്യാതിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിലും ഈ നടപടി സംബന്ധിക്കുന്നതാകുന്നു.

൬. ഇതിൽ കൂടുതലായി ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങൾ ഈ ആപ്പീസിലൊ അതാതു ഡിപ്പോ ആപ്പീസർമാരോടൊ അപേക്ഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്.

൭. ലേലത്തിനായി കിടപ്പുള്ള തടികൾ തലയായതിന്റെ ഉദ്ദേശം തുക മുതലായതു അറിയത്തക്കവണ്ണം ഒരു ലിസ്റ്റും ഇതോടുചേർത്തിരിക്കുന്നു.

൧൦൮൭ മകരം ൨൩-നു
അങ്കമാലി
വരാപ്പുഴ

എം. വേലുപ്പിള്ള,
ഡിവിഷനൽഫാറസ്റ്റാഫീസർ,
വടക്കൻഡിവിഷൻ.

തടികളുടെ ലിസ്റ്റ്.

തടികളുടെ തുക		തടികളുടെ ഇനം	ഓരോ ഘനഅടിക്കുള്ള		റിമാർക്ക
വരാപ്പുഴ					
തടികളുടെ എണ്ണം	ക്യൂബിക്കടി	മലയാളപ്പേരുകൾ	തൂക്കം റാത്തൽ	വഹിക്കാവുന്ന ബലത്തിന്റെ തുക	
[illegible]	[illegible]	തേക്ക	൪൦	[illegible]	വരാപ്പുഴ ഡിപ്പോവിൽനിന്നും എറണാകുളം റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക ൭ മൈൽസും കൊച്ചിതുറമുഖത്തേക്ക ൯ മൈൽസും ദൂരമുള്ളതാകുന്നു
[illegible]	[illegible]	ഈട്ടി	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	തമ്പകം	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	തേമ്പാവു	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	ഇരുൾ	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	മരുതി	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	വെന്തേക്ക	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	ചടച്ചി	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	മഞ്ഞക്കടമ്പു	...	...	
[illegible]	[illegible]	അഞ്ഞിലി	...	...	
൧൦൦൦൦	...	മുളകൾ	...	...	

വടക്കൻ ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസിൽ നിന്നും

പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

൧. ഈ ഡിവിഷനിൽ ചേർന്ന മലകളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ളതും അടിയിൽ വിവരിക്കുന്നതുമായ വനംവിഭവങ്ങളെ ൧൦൮൭ കുംഭം ൨-ക്കു ക്രിസ്തുവർഷം ൧൯൧൨ ഫെബ്രുവരി ൧൩-നു ആലുവായിൽ റെസിഡൻസി കാമ്പൌണ്ടിൽ വച്ചു ലേലത്തിൽ വില്ക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൨. ലേലം പകൽ ഏഴു മണിക്കു ആരംഭിക്കപ്പെടും.

൩. ലേലത്തിൽ വിളിക്കേണ്ടുന്നവർ ലേലം തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പു ൫ ഉറുപ്പിക വീതം നിരതദ്രവ്യം ഒടുക്കേണ്ടതും അപ്രകാരം ഒടുക്കാത്തവരെ ലേലത്തിൽ വിളിക്കുന്നതിനു സമ്മതിക്കുന്നതല്ലാത്തതും ആകുന്നു. വിളികൊള്ളാത്ത ആളുകളുടെ നിരതദ്രവ്യം ലേലം കഴിഞ്ഞ ഉടനെയും ലേലം വിളികേട്ടവരുടെ നിരതദ്രവ്യം അവർ ഒടുക്കേണ്ട സംഖ്യയിൽ വകവച്ചും കൊടുക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൪. കൂടുതൽ തുകക്കു വിളികേട്ടവരുടെമേൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതാകുന്നു.

൫. ലേലത്തിൽ പിടിച്ചവർ ലേലസംഖ്യ ഉടനെ കെട്ടിവെക്കേണ്ടതും അല്ലാത്തപക്ഷം അവർ ഒടുക്കീട്ടുള്ള നിരതദ്രവ്യം സർക്കാരിലേക്കു മുതൽ കൂട്ടുന്നതും സാമാനം വീണ്ടും ലേലം ചെയ്യുകയും അതിൽവച്ചു സർക്കാരിലേക്കു വല്ല നഷ്ടവും നേരിടുന്നതായാൽ അതു ആദ്യ ലേലക്കാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും ആകുന്നു. ലേലത്തിൽ പിടിച്ച സാമാനങ്ങൾ പണം ഒടുക്കിയാൽ ഉടനെ സ്ഥലത്തു നിന്നും മാറ്റിക്കൊണ്ടു പോകേണ്ടതാകുന്നു.

൬. കൂടുതൽ വിവരം താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോടു അപേക്ഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്.

മലയാറ്റൂർ,
൮൭-൬-൨൮

എം. വേലുപ്പിള്ള,
ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ,
വടക്കൻഡിവിഷൻ.

തുടർച്ച നമ്പർ.	സാമാനങ്ങളുടെ പേരു.	തുകം.
൧	ഏലക്കാ	൧൦൮
൨	കന്തിരിക്കം	൨൭൨
൩	ചുക്കു	൧൦
൪	പുളിഞ്ചിക്കാ	൭
൫	ചിത്തരത്ത	൫
൬	മഞ്ഞൾ	൫
൭	മരമഞ്ഞൾ	൧൦
൮	മെഴുകു	൫ റാത്തൽ
൯	പത്രിപ്പൂവു	൫൦
൧൦	ഭൂതിഉണ്ണാത്തി	൧
൧൧	കൂവ	൨൮
൧൨	കൽമദം	൩
൧൩	മട്ടിപ്പാൽ	൧൦ കമ്പം
൧൪	ഈറകൊണ്ടു കെട്ടിക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയ കുട്ട, പായ്, മുറം മുതലായവ	എണ്ണം ൧൦൦
൧൫	ആന അസ്ഥികൾ	എണ്ണം ൧൦
൧൬	തേൻ	൨-റ ൧
൧൭	ചൂരൽ	എണ്ണം ൨൫
൧൮	പലമാതിരി വടികൾ	എണ്ണം ൨൫
൧൯	ഈഞ്ചപ്പൊളി	എണ്ണം ൫൦൦൦

NOTICE.

It is hereby notified that the undermentioned elephants, the property of the Government of His Highness the Maha Raja of Travancore, will be sold in public auction at the places and on the dates noted against them. The auction at Alwaye will be conducted by the Divisional Forest Officer, Northern division and that at Punalore by the Divisional Forest Officer, Quilon division.

No	Name	To which Forest division belonging.	Sex.	Age. Years.	Age. Months.	Height.	Date and place of auction.
1.	Chandrasekaran	High Range	Tusker	8	..	5'—6"	These will be sold at Alwaye on 16th February '12/4th Kumbhom 1087.
2	Bharathi	Northern	Cow	6	..	5'—9"	
3	Kutty Sankaran	Kottayam	Tusker	18	..	7'—0"	
4	Janardhanan	Central	Do	.	8½	3—6"	This will be sold at Punalore on 23rd February 1912/4th Kumbhom 1087.

NOTE.—Railway communication exists both at Alwaye and Punalore.

2. The sale will commence at 1 P. M.

3. Intending bidders will have to deposit the sum of Br. Rs. (50) fifty each before auction begins and no one who has not paid such deposit will be allowed to bid.

4. Unsuccessful bidders will have their deposits returned to them.

5. The sale of the elephants will be knocked down to the highest bidder subject to the confirmation of the sale by Government and the successful bidder will thereupon have to pay one-third of the purchase money inclusive of deposit on the spot and the remaining two thirds within 7 days from date of sale.

6. On payment of the whole amount, a certificate of sale and also a pass on application will be granted.

7. In default of payment of one third of the purchase money at the conclusion of the sale on the spot or of the whole of the purchase money within 7 days as required in para 5 *supra* the sale shall be void. The purchasers shall, in the first case, forfeit the deposit of Rs. (50) fifty and in the second, the one-third of the purchase money already paid and in both cases shall further be liable for any loss arising from resale by public auction or otherwise, but will not be entitled to any benefit arising therefrom.

8. Successful bidders desiring to have the chains attached to the elephants which they bid for will be given the same on payment of the usual price thereof.

9. The expense of the feed and keep of the animals from the date of purchase shall be borne by the purchasers.

10. The elephants to be sold at Alwaye may be inspected on the premises at the Residency at Alwaye and that at Punalore on the premises of the timber depot there, two days previous to the sales and intending bidders must satisfy themselves as to the age and soundness of the animals before bidding.

11. The purchasers shall take all risk if any happening to the animals from the date of purchase until they are handed over to the purchasers.

12. The right of rejecting any bid, without assigning any reasons, is reserved.

Conservator's Office,
Quilon, 15th December 1911.

M. RAMA RAO,
Conservator of Forests.

പരസ്യം

തിരുവിതാംകൂർ ഗവർമ്മെണ്ടു വക താഴെ വിവരിക്കുന്ന ആനകളെ അടിയിൽ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും തിയതികളിലും ലേലത്തിൽ വില്ക്കപ്പെടും. ആലുവായിലെ ലേലം മലയാറ്റൂർ ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാപ്പീസറും പുനലൂരിലെ ലേലം കൊല്ലം ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാപ്പീസറും നടത്തുന്നതാകുന്നു.

നമ്പർ	പേര്	ഏതു ഡിവിഷൻ വക എന്നു	കൊമ്പനോ പിടിയോ എന്നു	വയസ്സ്	ഉയരം അ.	ഉയരം ഇ.	ലേലം നടത്തുന്ന സ്ഥലവും തീയതിയും
൧	ചന്ദ്രശേഖരൻ	[illegible]	കൊമ്പൻ	൨൫	൭	൩	ഇവകളെ ൧൦൮൭ ഫെബ്രുവരി ൧൯-ാം തീയതി (കുംഭം ൭-നു) ആലുവായിൽ വച്ചു ലേലത്തിൽ വില്ക്കപ്പെടും.
൨	ഭാരതി	പടക്കൻ	പിടി	൩	൯	ൻ	
൩	കുട്ടിശങ്കരൻ	കോട്ടയം	കൊമ്പൻ	൧൨	൬		
൪	അനന്തൻ	കോന്നി	കൊമ്പൻ	൨൦|൨൫ വയസ്സ്	൬	൩	ഇതിനെ ൧൦൮൭ ഫെബ്രുവരി ൨൩-ാം തീയതി (കുംഭം ൧൧-നു) പുനലൂരിൽ വെച്ചു ലേലത്തിൽ വില്ക്കപ്പെടും.

കുറിപ്പു. ആലുവാ, പുനലൂർ, ഈ രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളിലും തീവണ്ടിയും ആപ്പീസുകളുമുണ്ടു.

൨. ലേലം പകൽ ൧൧ മണിക്കു ആരംഭിക്കുന്നതാകുന്നു.

൩. ലേലം വിളിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഓരോരുത്തരും ലേലം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പിൽ ൫൦൦ (അഞ്ഞൂറു) രൂപാ വീതം ഡെപ്പാസിറ്റ് വയ്ക്കേണം. അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നവരെ മാത്രമെ ലേലത്തിൽ വിളിക്കുന്നതിനു അനുവദിക്കപ്പെടുകയുള്ളു.

൪. ലേലത്തിൽ വിളി സ്ഥിരപ്പെടാത്തവർക്കു അവർ വച്ചിട്ടുള്ള ഡിപ്പാസിറ്റു രൂപാ തിരിച്ചു കൊടുക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൫. കൂടുതൽ തുക വിളിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ഗവർമ്മെണ്ടു അനുവാദത്തിന്മേൽ ലേലത്തെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും അവർ ഡെപ്പാസിറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളതുൾപ്പടെ ലേലത്തുകയിൽ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം തുക ഉടനേയും ശേഷം സംഖ്യ വിളിച്ചെടുത്ത തിയതി മുതൽ ൭ ദിവസത്തിനകവും അടയ്ക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

൬. ലേലത്തുക മുഴുവനും ഒടുക്കി തീരുമ്പോൾ ആനയെ കൈവശപ്പെടുത്തിയും അപേക്ഷപോലെ (ലേലസന്നതു) രശീതിയും കൊടുക്കുന്നതാണ്.

൭. ലേലം അവസാനിച്ചാൽ അന്നേ ദിവസം തന്നെ ലേലത്തുകയിൽ മൂന്നിലൊരുഭാഗവും മുൻ ൫-ാം വകുപ്പിൽ പറയുന്നതുപോലെ ൭ ദിവസത്തിനകം ശേഷിപ്പതുകയും അടക്കാത്ത പക്ഷം ആദ്യത്തെതിനു ഡിപ്പാസിറ്റു വച്ചിട്ടുള്ള അഞ്ഞൂറു രൂപായും രണ്ടാമത്തെതിനു മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗവും വച്ചിട്ടുള്ള രൂപായും ഗവർമ്മെണ്ടിലേക്കു മുതൽ കൂട്ടുന്നതും കൂടാതെ ആനയെ രണ്ടാമതും പരസ്യം ചെയ്തോ മറ്റു പ്രകാരത്തിലോ വിൽക്കുന്നതിനും അപ്പോൾ വില കറവായി പോയാൽ കുറവു വരുന്ന സംഖ്യ ആദ്യലേലക്കാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതിനും ഇടവരുന്നതും വില കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതായാൽ അതിലേക്കു ആദ്യലേലക്കാരനു അവകാശപ്പെടുവാൻ പാടില്ലാത്തതും ആകുന്നു.

൧൮. ലേലത്തിൽ വിളി കേൾക്കുന്നവർക്ക അവർ പിടിക്കുന്ന ആനയുടെ ചങ്ങല വേണമെന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം അതിലേക്ക ക്രമപ്രകാരമുള്ള വില ഒടുക്കുന്നതായാൽ അതുവയും കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു.

൧൯. ലേലത്തിൽ കൊടുത്തു മുതൽ ആന കൈവശം കിട്ടുന്നതുവരെ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തീററി മുതലായ സകല ചിലവുകളും ലേലക്കാരൻ വഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൨൦. ലേലത്തിനായിട്ടു വരുന്നവർ ലേലത്തിനു രണ്ടു ദിവസത്തിനു മുമ്പു മുതൽ ആലുവായിൽ വിൽക്കുന്ന ആനകളെ അവിടത്തെ റസിഡൻസി പറമ്പിലും പുനലൂരിൽ വിൽക്കാനുള്ള ആനയെ പുനലൂർ തടി ഡിപ്പോവിലും ചെന്നു നോക്കാവുന്നതും ലേലത്തിനു വിളി കേൾക്കുന്നതിനു മുമ്പ തന്നെ ആനകളുടെ ദേഹസ്ഥിതി വയസ്സു മുതലായതു നിശ്ചയപ്പെടുത്തി കൊള്ളേണ്ടതും ആകുന്നു.

൨൧. ലേലത്തിൽ പിടിക്കുന്ന ആന ലേലതീയതിക്കു മേൽ കൈവശം വരുന്നതുവരെ അതിനു സംഭവിക്കുന്ന ദോഷങ്ങൾ എല്ലാം ലേലക്കാരൻ സഹിക്കണം.

൨൨. ലേലത്തിൽ വിളി കേൾക്കുന്ന വല്ല വിലയേയും യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ തള്ളിക്കളയുന്നതിനു അധികാരമുള്ളതാകുന്നു.

കൺസർവേറററാപ്പീസ്,
കൊല്ലം
൨൭ ഡിസംബർ ൧൯൧൧

എം. രാമറാവു,
കൺസർവേറർ.

പരസ്യം.

ചാൽ പണി കണക്കായിരുന്ന ചാവൂര വടക്കേക്കര പ്രവൃത്തിയിൽ മുന്നാമുറിയിൽ കൈപ്പുറമ്പിൽ തൊമ്മി പേരിൽ നിന്നും സൎക്കാരിലേക്കായി മലയാററൂർ ഡിവിഷൻ മുഖാന്തരം ശമ്പളത്തിൽ പിടിച്ച കൊല്ലം താലൂക്കിൽ അയച്ച അനാമത്തിരിപ്പുള്ള ൧൭ (പതിനേഴ) പണം വാങ്ങിക്കുവാൻ തൊമ്മിയുടെ പേർ മേൽവിലാസം നോട്ടീസുകൾ അയച്ചിരുന്നതിൽ ഹാജരാകയും പണം വാങ്ങിക്കയും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ടി തൊമ്മിയോ വേറെ ന്യായമായ അവകാശിയോ അവകാശികളോ ഈ പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകം മുറക്ക താലൂക്ക സൎട്ടിഫിക്കേററുസഹിതം ഈ ആപ്പീസിൽ ഹാജരായി അപേക്ഷിക്കേണ്ടതും പരസ്യത്തിലെ അവധി കഴിഞ്ഞു വരുന്ന അപേക്ഷകളെ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലാത്തതും ആകുന്നു. പരസ്യത്തിലെ അവധിക്കുള്ളിൽ ആരും അവകാശം ബോധിപ്പിക്കാത്തപക്ഷം അവധി കഴിയുന്ന മുറക്ക ടി പണം സംഖ്യ സൎക്കാരിലെ ൧൯ മുതൽ കൂട്ടുന്നതുമാകുന്നു.

കോട്ടയം,
൨൭-൫-൮൭

ആ ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ,
ററി. പി. സുബ്ബയ്യാങ്ങൾ.

പരസ്യം.

വരാപ്പുഴ ഡിപ്പോവിൽ വച്ചു ൧൯൦ തെക്ക കഴകൾ സാധാരണ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ചു ൧൦൮൭ മകരം ൨൯-ക്കു ൧൯൧൨ ഫെബ്രുവരി ൧൨-ാം ലേലം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

അളവു നീളം ൪൦ അടി വണ്ണം ൨൨ ഇഞ്ചു,

എം. വേലുപ്പിള്ള
ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ,
വടക്കൻ ഡിവിഷൻ.

തൊടുപുഴ,
൨൭-൫-൮൭

വനംവക ചട്ടം ൧൨-ം ൧൩-ം വകുപ്പുകളും അനുസരിച്ച പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന പരസ്യം.

നമ്പരും തീയതിയും	ചരക്ക് നമ്പരും വർണ്ണവും	അളവു	മുദ്രയും അടയാളവും	പഴക്കം	ആരാൽ എവിടെ എപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നു	എവിടെ സൂക്ഷിപ്പിച്ചുവരുന്നു	ഏതു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അടുക്കൽ അവകാശം ബോധിപ്പിക്കണം	റിമാർക്ക്
ഇടിയറ റെയിഞ്ചാഫീസരുടെ റിപ്പോർട്ട് നമ്പർ ൧൫/൮൭-൯-൫-൮൭	വെന്തേക്ക ഉരുപ്പടികൾ ൨	൧ × ൧൧ × ൩ ൮ ൧ × ൧½ × ൩ ൮	ഇല്ല	൨ ൩ വർഷം	കാലടികരയിൽ ഉമ്മൻതോട്ടിൽവച്ചു ഗാർഡ് ഡാവി നിക്കൊപ്പീറാൽ ൧൦൮൭ മകരം ൨൯-ാം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു	കാലടികരയിൽ തോട്ടുപ്പിള്ളിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തു	ഇടിയറ റെയിഞ്ചാഫീസർ	ഈ ഉരുപ്പടികൾക്ക അവകാശികൾ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ തീയതി മുതൽ മൂന്നുമാസത്തിനകം ഹാജരായി തെളിവുകൊടുത്തു അവകാശം സ്ഥാപിക്കേണ്ടതും അല്ലാത്തപക്ഷം ആ ഉരുപ്പടികളെ സർക്കാരിലേക്കു കണ്ടുകെട്ടി അവകാശികൾക്കു യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ലാതാക്കുന്നതുമാകുന്നു.

മലയാറ്റൂർ
൧൦൮൭-മകരം

എം. വേലുപ്പിള്ള
ഡിവിഷനൽ ഫോറസ്റ്റാഫീസർ വടക്കൻ ഡിവിഷൻ

BOAT SALE AT ALWAYE.

It is hereby notified for general information that 40 Cheeni, 5 Thanni and 5 Chavaran boats will be sold in public auction at Alwaye, on the 4th Kumbhom 1087/15th February 1912.

2. These boats are newly scooped out and will admit of being fashioned to any shape desired. They are of large size and are therefore suitable for sea-faring and other purposes.

3. Intending purchasers must pay an earnest money of Bh. Rs. 10 before the auction commences.

4. One-third of the purchase amount, minus the earnest money must be paid at the spot and the balance paid and the boats removed within 10 days from date of sale.

5. Further particulars will be supplied by the office of the undersigned on application.

Malayattur,
6—6—87.

M. VELU PILLAI,
Divisional Forest Officer,
Northern Division.

BOAT SALE AT ELANTHIKARAY

A public auction of 4 Thanni and 15 Cheeni boats newly scooped out will be held at Elanthikaray Depot near Parur on 10th Kumbham 1087/22nd February 1912 commencing at 3 P. M.

2. Intending purchasers must pay an earnest money of Br. Rs 10 before the auction commences. This will be returned to unsuccessful bidders at the end of the auction.

3. Successful bidders must pay one-third of the purchase amount minus the earnest money on the spot and the balance within 30 days from date of sale. The boats must also be removed within the above time.

4. The dimensions of the boats are noted below. Further information will be supplied by the Depot Officer, Elanthikaray, on application.

Malayattur,
22-5-87.

M. VELU PILLAI,
Divisional Forest Officer,
Northern Division.

S. No.	Species.	Measurements L.	Measurements G.	Cubical contents.
1	Thanni	24¼	34	38·239
2	Do.	26½	35	44·28
3	Do.	2[illegible]¼	30	[illegible]6·205
4	Do.	21	33	31·117
5	Cheeni	29¾	40	64·930
6	Do.	28¾	41	65·924
7	Do.	29½	40	64·384
8	Do.	2[illegible]½	36	50·388
9	Do.	23¾	[illegible]4	37·457
10	Do.	26½	35	44·[illegible]81
11	Do.	29½	39	61·206
12	Do.	24	33	35·647
13	Do.	17	29	19·502
14	Do.	29¼	35	48·576
15	Do.	28½	40	62·202
16	Do.	24	27	3[illegible]·66
17	Do.	27¼	40	59·474
18	Do.	28¾	38	56·630
19	Do.	26	35	45·444
20	Do.	26¾	36	47·2[illegible]0

NOTICE

Is hereby given that the undernoted Minor Forest Produce collected from the Forests on the Northern Division will be sold in Public auction on the 4th Kumbhom 1087/16th February 1912 near the premises of the Alwaye Residency.

2. The auction will commence at 7 A. M.

3. Intending bidders must deposit a sum of B. Rs. (5) five as earnest money before the auction commences, or they will not be allowed to bid. This money will be returned to them at the end of the auction if no purchase is made, but in the case of successful bidders the earnest money will be deducted from the bid amount.

4. The sale in each case will be knocked down to the highest bidder.

5. The purchaser must pay up the amount bid on the spot, otherwise the money already deposited by him will be credited to Government and the produce resold at the risk of the purchaser any loss being made good from him. The produce will have to be removed at once.

6. For further particulars apply to the undersigned.

Malayattur, 3-6-'87

M. VELU PILLAI,
Divisional Forest Officer,
Northern Division

LIST.

S. No.	Name of produce.	Quantity Thulam.
1	Cardamom	148
2	Dammar	272
3	Dry ginger	10
4	Punnjika	7
5	Chathurathla	5
6	Turmeric	5
7	Maramanjal	10
8	Wax	5 lbs
9	Pathripu	50
10	Bhoothonarthy	1
11	Koova	28
12	Kalmadam	3
13	Marripal	10 tubes
14	Mats, Murams &c.,made of reeds	No. 100
15	Elephant bones	No. 10
16	Honey	1 Para
17	Canes	No. 25
18	Sticks	No. 25
19	Incha bark	„ 5000

NOTICE.

It is hereby notifed that an auction sale of 130 Teak Poles lying at the Verapuzhay Depot will take place under the usual conditions on the 27th Makaram 1087/9th February 1912. Dimensions—length 40' Girth 22"

Kothamangalam, 27-5-87.

M. VELU PILLAY,
Divisional Forest Officer, Northern Division.

NOTICE

Is hereby given that a sum of 17¼ Fanams is due as security deposit to Chalpani Accountant Thommi of Thyparambil, Manambom Muri, Vadakekara Proverthy in Paravoor Taluk. This amount was recovered from the accountant's pay through the Malayattoor Divisional Forest Office and is kept as Anamath in the Quilon Taluk Treasury. Thommi's daughter Maria, to whom notices have been sent, has not turned up and received the amount till now. She or any legal heir or heirs of the said Thommi are hereby required to appear before this Office at Kottayam within 30 days from the date of publication of this notice and put in their claims duly producing the necessary certificate of heirship from the competant Revenue Authorities. Applications received after the expiry of the date specified in the notice will not be entertained. If no applications are received in this Office claiming the amount within the prescribed date, the deposit amount will be credited to Government.

Kottayam, 27-5-87.

T. V. SUBBIAH IYER,
Acting Divisional Forest Officer.

NOTICE.

Under Sections 15 and 16 of the Forest Rules.

No. & date	Number and description of article.	Measurement.	Marks and stamps.	Age.	Where, when and by whom found or seized	Where secured.	Officer before whom claim is to be made.	Remarks.
Idiyara Range Officer's report No. 419 dated 9th Dhanu 1087.	Venteek materials 4.	7'×14"×6¼". 2. 7'×11½"×6". 2.	Nil.	25 years.	Found cut by Guard Dominic Peter on 22-?-1087 Ooman Thodu in Malady Kara.	In the custody of 3rd party at Thottapilly, Kalady Kara.	Range Officer, Idiyara Range.	Claims if any should be preferred within 30 days of the publication of this notice in the Government Gazette failing which no notice will be taken of any subsequent claims.

Malayattur, 3-6-87.

M. VELU PILLAI,
Divisional Forest Officer,
Northern Division.

NOTICE.

It is hereby notified for general information that cow elephants named Lakshmi of the Northern Forest Division, which is 2? years old and 7 feet in height and Gajalakshmi of the Kottayam Forest Division, 50 years old and 7 feet 9 inches high will be sold in public auction at Alwaye on 4th Kumbhom 1087/16th February 1912, along with the other animals of this division to be sold, under the usual condition as per notice dated 11-12-1911 and published in the Government Gazette dated 30th January 1912 and subsequent issues. The auction will take place in the premises of the Alwaye Palace and not in the Residency premises as originally notified.

Conservator's office
Quilon 25th January 1912.

T. S. VENUGOPALA IYER,
Ag. Conservator of Forests.

പരസ്യം.

൧൦൮൭-മാണ്ടു ധനുമാസം ൨൬-നു-ലെ ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പരസ്യത്തിലെ താല്പര്യപ്രകാരം ൧൦൮൭-മാണ്ടു കുംഭമാസം ൪-നു- ൧൯൧൨-ാം വർഷം ഫെബ്രുവരിമാസം ൧൬-നു- ആലുവായിൽ വച്ചു നടത്തുന്ന ആനലേലത്തിൽ വടക്കൻ ഡിവിഷനിൽ വില്പാനുള്ളതും ൨൦ വയസ്സു പ്രായമുള്ളതും ൭ അടി പൊക്കമുള്ളതുമായ ലക്ഷ്മി എന്ന പിടിയാനയെയും കോട്ടയം ഡിവിഷനിൽ വില്പാനുള്ളതും ൫൦ വയസ്സു പ്രായവും ൭ അടി ൯ ഇഞ്ചു പൊക്കമുള്ളതും ആയ ഗജലക്ഷ്മി ആനയെയും കൂടി മേലെഴുതിയ പരസ്യത്തിലെ നിശ്ചയങ്ങൾ അനുസരിച്ചു വില്ക്കുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ആ വിവരം സകലരും അറിവാനായി ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മുൻ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്നതുപോലെ റെസിഡൻസി വളപ്പിൽ വച്ചു നടത്തുന്നതല്ലാത്തതും ആലുവാ കൊട്ടാരത്തിൽ വച്ചു നടത്തുന്നതും ആകുന്നു.

കൊല്ലം,
൧൨—൬—൮൭.

ടി. എസ്. വേണുഗോപാലയ്യർ,
ആക്ടിങ് കൺസർവേറ്റർ.

NOTICE.

A public auction of the timbers lying at the Varapuzhay Depot will be held on the date noted at foot commencing at 1 P. M.

2. Timbers from Varapuzhay Depot can be floated down to Ernaculam Railway Station or the Port of Cochin which are only 8 miles from the Depot.

3. Intending purchasers must deposit a sum of Br. Rs 15 as earnest money before the auction commences or they will not be allowed to bid. This money will be returned to them at the end of the auction if no purchase is made or will be deducted from the one-third deposit referred to in para 5 below, but if the purchaser does not pay the one-third amount, the earnest money deposited by him will be credited to Government.

4. The sale in each case will be knocked down to the highest bidder subject to the condition that in all cases where the amount bid for sound timbers is below 75 % of the tariff rates, it shall be subject to the confirmation of the Conservator of Forests.

5. The purchaser must pay one-third of the amount bid on the spot and the balance must be paid and timber removed within 30 days from the date of sale.

6. If all the money is not paid within the time prescribed, the timber will be resold in which case the one third purchase money previously deposited shall be forfeited to Government as also the claim for the timber and profit, if any, derived from its resale. This procedure shall be followed also in the case of timber fully paid for but not removed within the prescribed time, in conformity with the prescribed rules dated 3rd May 1909 published in Government Gazette No. 19 dated 25th Medom 1084 regarding removal of timber from Depots.

7. For further particulars apply to the undersigned or to the Depot Officers

8 The approximate quantity of timbers available for auction is given in the annexed list.

Ankamaly, 20-5-87.

M VELU PILLAI,
Divisional Forest Officer,
Northern Division

VARAPUZHA—27th Makaram 1087.

List of Timbers.

Approximate Quantity Varapuzha No. of logs	C. c.	Species or kind of timbers. Malayalam name	Botanical name.	Weight for c ft of seasoned wood and its transverse strength Weight lbs	Value of P	Remarks.
230	3253·669	Teak ...	Tectona grandi ...	40	600	Varapuzha Depot is 7 miles from the Ernaculam Railway Station and 8 miles from the Port of Cochin.
12	310 485	Blackwood ..	Dalbergia latifolia ...	52	650	
48	2057·070	Kumbagom ..	Hopea parvifolia ...	63	800	
7	272 537	Thembavu ..	Terminalia tormentosa ...	60	860	
593	16002 947	Irul ...	Xylia dolabriformis ...	50	847	
70	1923 302	Maruthy ...	Terminalia paniculata ...	57	636	
5	181 515	Venteak ...	Lagerstroemia lanceolata ...	43	596	
20	248·908	Chadachy ..	Grewia tilifolia ...	46	766	
12	263·683	Manjakadamba ..	Adina cordefolia ..	..	...	
5	934 472	Angily ..	Artocarpus hirsuta ...	...	...	
10,000	...	Bamboo ...	Dendracalamus strictus ...	...	...	

Ankamaly 20-5-87.

M VELU PILLAI,
Divisional Forest Officer.

വനംവക ചട്ടം ൩൯-ം ൪൦-ം വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ചു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന പരസ്യം

നമ്പരും തിയതിയും	ചരക്കിനവും എണ്ണവും		അളവു അടി ഇഞ്ചു	പഴക്കം	മുദ്രയും അടയാളവും	ആരാൽ എപ്പോൾ എവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നു	എവിടെ സൂക്ഷിച്ചുവരുന്നു	ഏതു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അടുക്കൽ അവകാശം ബോധിപ്പിക്കണം	റിമാർക്കു
കോന്നി റേഞ്ച് നമ്പർ ൧൦൮൭ ഇടവം ൨൯	മരുതി തടി	൧	൧൭ X ൩൦	ഇല്ല	മൂന്നുമാസം	ഫാറസ്റ്റർ കൃഷ്ണമേനവനാൽ കൊന്നി റേഞ്ചിൽ മാത്രപാലത്തിനു സമീപം കാളബ്ബര പുറിപ്പെൽ ൧൦൮൭ ഇടവം ൩൰ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടതു	കാളുഞ്ചിറ പുരയിടത്തിൽ താമസിക്കുന്ന [illegible] നാരായണൻ രാമനെ മുന്നാംസ്ഥാനം ഏല്പിച്ചിട്ടുള്ളു	കോന്നി റേഞ്ചാഫീസരുടെ അടുക്കൽ	ഈ തടികൾക്കു മുതലായവകളിന്മേൽ വല്ലവർക്കും അവകാശമുണ്ടായിരുന്നാൽ ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതു മുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകം ബോധിപ്പിച്ചു കൊള്ളേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അവകൾ സർക്കാരിലേക്കു മുതൽ കൂട്ടപ്പെടുന്നതും അവധി കഴിഞ്ഞതിൽ പിന്നീടു ബോധിപ്പിക്കുന്ന അവകാശങ്ങൾ ഗൌനിക്കപ്പെടുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു
	ടി ഉരുപ്പടി	൧	൧൨ X ൫൦						
	തെമ്പാവു തടി	൧	൭ X ൪൮						
	ടി ഉരുപ്പടി	൧	൨൰ X ൩൮						
	തേക്കുതടി	൧	൧൭ X ൩൨						
	തെമ്പാവു ഉരുപ്പടി	൧	൧൨ X ൩൦						
	ടി മുറിച്ചുപടി	൨	൨൰ + ൭ X ൩൪						
	ടി	൨	൧൬ X ൪ X ൩						
	ടി	൨	൨൮ X ൭ X ൩						
	ടി	൨	൩൰ X ൬ X ൨						
	തെമ്പാവുപുറവെട്ടു	൧	൧൮ X ൭						
	ടി	൨	൧൦ X ൭						
	ടി	൧	൭ X ൭						
	ടി	൧	൧൨ X ൭						
	ടി	൧	൧൭ X ൭						
	ടി	൧	൭ X ൭						

കൊന്നി
൧൦൮൭-ഇടവം ൩൦

വി. കെ. ഗോവിന്ദമേനോൻ, ഡിവിഷനൽഫാറസ്റ്റാഫീസർ
സെൻട്രൽ ഡിവിഷൻ.

വനം വക ചട്ടം ൫൫-ം ൫൬-ം വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ചു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന പരസ്യം

ചരക്കിന്റെ ഇനം	അളവ്				ഏതെങ്കിലും അടയാളം	[illegible] ക്കം	ആരാൽ എവിടെ എപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നു	എവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വരുന്നു.	ഏതുദ്യോഗസ്ഥന്റെ അടുക്കൽ അവകാശം ബോധിപ്പിക്കണം	റിമാർക്ക്
	നീളം അടി	വീതി ഇഞ്ച്	കനം ഇഞ്ച്	എണ്ണം						
	5 1/2	6	4	2						
	4 3/4	5	2	1						
	5 1/4	1	3	1						
	4 1/2	10	5	1						
	4 1/2	10	1 1/2	1						
	5 1/2	9	1 1/2	1						
	4 1/2	13	1 1/2	1						
		6	1 1/2	1						
	3 1/4	6	4	1						
	3 1/2	[illegible]	4	1						
	1 1/4	12	5	1						
	3 1/2	6	4	1						
പൂവരശുതടി ൨൮ എണ്ണം	2 1/2	6	3	1	ഇല്ല	ഒരുകൊല്ലം	പൊണ്ടാവള്ളിക്ക സമീപം കിഴക്കെ മുക്ക എക്സൈസ് സ്റ്റേഷ്യൻ [illegible] വച്ചു [illegible] ആയൂരംകോട്ട എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടറാൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു	അരൂക്കുറ്റി സർക്കിൾ ആപ്പീസിൽ	ഏറ്റുമാനൂർ റെയിഞ്ചാപ്സരുടെ അടുക്കൽ	ഈ ചരക്കുകളെ അവകാശികൾ വല്ലവരും ഉണ്ടായിരുന്നാൽ ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതു മുതൽ 6 മാസത്തിനകം അവകാശം ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം ചരക്കുകൾ സർക്കാരിലേക്കു ചേർക്കപ്പെടുന്നതും ആ കാര്യത്തെപ്പറ്റി യാതൊരു അവകാശവും പിന്നീടു ബോധിപ്പിക്കുന്നതു സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതല്ലാത്തതും ആകുന്നു.
	1 3/4	5	3 1/2	1						
	1 1/4	9	1 1/2	1						
	2 1/4	6	3	1						
	2 1/2	4	3	1						
	1/2	2	2	1						
	1/2	17	3	1						
	1 1/4	9	4 1/2	1						
	1 3/4	8	1 1/2	1						
	2 1/4	5	1 1/2	1						
	1/2	7	3	1						
	1	5	1 1/2	1						
	1/2	7	3	1						
	2 1/2	15	4 1/2	1						
	2	4	1 1/2	6						
	2	6	1 1/2	1						

വനംവക ചട്ടം ൪൫-ഉം ൪൬-ഉം വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ചു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന പരസ്യം (തുടർച്ച)

ചരക്കിനവും എണ്ണവും	അളവു				ദ്രവ്യം അടയാളവും	പഴക്കം	ആരാൽ എവിടെ എപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നു	എവിടെ സൂക്ഷിച്ചുവരുന്നു	ഏതുദ്യോഗസ്ഥനോടു അവകാശം ബോധിപ്പിക്കണം	റിമാർക്സ്
	നീളം കോൽ	വീതി ഇഞ്ച്	വണ്ണം ഇഞ്ച്	എണ്ണം						
ഉരുപ്പടികൾ ൨൮ എണ്ണം	1 1/4	3	1 1/2	1	ഇല്ല	ഒരുകൊല്ലം	പാണ്ടാരക്കുളിക്കു സമീപം കിഴക്കെമുക്ക എക്സൈസ് സ്റ്റേഷനിൽ വച്ചു വനം ഫാറസ്റ്റ് ഗാർഡും എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടരാൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു	അത്രക്കറി സർക്കിൾ ആപ്പീസിൽ	ഏറ്റുമാനൂർ റെയിഞ്ചാഫീസരുടെ അടുക്കൽ	ഈ ചരക്കുകൾക്ക് അവകാശികൾ വല്ലവരും ഉണ്ടായിരുന്നാൽ പരസ്യം ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതു മുതൽ മുപ്പതു ദിവസത്തിനകം അവകാശം ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം ചരക്കുകൾ സർക്കാരിലേക്കു ചേർക്കപ്പെടുന്നതും പിന്നീടു ബോധിപ്പിക്കുന്ന അവകാശങ്ങളെ ഗൌനിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.
	3 3/4	5	5 3/4	1						
	1	3	1 1/2	1						
	1	6	1 1/2	1						
	2	7	1 1/2	2						
	1	5	4 1/2	1						
	1 1/4	7	3	1						
	1/2	7	4 1/2	1						
	1/2	5	1 1/2	1						
	1 1/4	6	3/4	1						
	1 1/4	3	1/2	1						
	2	3	1 1/2	1						
	2	5	4 1/2	1						
	3 3/4	10	1 1/2	1						
	2 1/2	5	1/2	1						
	1 1/2	5	4 1/2	1						
	1/2	7	6	1						
	2	5	3	1						
	1/2	8	3	1						
	2 1/2	6	1/2	1						
	2	4	1/2	4						
	2	5	3	1						
	1 1/4	4	1 1/2	2						
	2	3	1 1/2	1						
	2	5	1 1/2	1						
	2	9	6	1						
	2	4 1/4	1 1/2	1						
	1 1/4	7	9	1						

വനംവക ചട്ടം ൧൨-ം ൧൩-ം വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ച് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന പരസ്യം (തുടർച്ച)

ചരക്കിനവും എണ്ണവും	അളവ്				മദ്ധ്യം അടയാളവും	പഴക്കം	ആരാൽ എവിടെ എപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന്	എവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വരുന്നു	ഏതുദ്യോഗസ്ഥനോട് അവകാശം ബോധിപ്പിക്കണം	റിമാർക്ക്
	നീളം കോൽ	വിതി ഇഞ്ച്	ഘനം ഇഞ്ച്	എണ്ണം						
മരുതുകിടക്കം ൨൧ എണ്ണം	3 1/4	7	1 1/2	1	ഇല്ല	തെകൊല്ലം	പാണാവള്ളിക്കു സമീപം കിഴക്കേമുക്കു എക്സയിസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് [illegible] ൽ ആറെംകാട്ടു എക്സയിസ് ഇൻസ്പെക്ടരാൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട്	ആറെക്കാട്ടു സർക്കാർ ചാപ്പസിൽ	ഏറ്റുമാനൂർ റെയിഞ്ചാഫീസരുടെ അടുക്കൽ	[illegible]
	1/2	8	1 1/2	1						
	1/2	6	1 1/2	1						
	1/2	7 1/2	1 1/2	1						
	1/2	10 1/2	3	1						
	1 1/4	8	1 1/2	1						
	1 1/4	5	3	1						
	1/2	4 1/2	3	1						
	1/2	5	9	1						
	2	6	1 1/2	1						
	1 1/4	9	1 1/2	1						
	2 1/4	6	4 1/2	1						
	2	6	1 1/2	1						
	1 1/4	5 1/2	1 1/2	1						
	2 1/2	5 1/2	1 1/2	1						
	2	3	4 1/2	1						
	1 1/4	7 1/2	9	1						
	2	4 1/2	4 1/2	1						
	1 1/4	3	3	1						
	2 1/2	5 1/2	1 1/2	1						
	2	7 1/2	1 1/2	1						

കൊട്ടയം
൮൭-ന്നു-൨൭

ടി. വി. സുബ്ബയ്യാതയ്യർ,
ആ. ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ.

പരസ്യം.

മലയാറ്റൂർ സമീപം ഏഴുന്നിക്കര ഡിപ്പോവിൽവച്ചു പരസ്യമായി വെട്ടപ്പെട്ട ൪ തേക്കിനും ൧൬ ചീനിയും ഉള്ളതിനെ ൧൦൮൭ കുംഭം ൧൪-ാം തീയതി ബുധനാഴ്ച പകൽ ൩ മണിക്കു ലേലം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൨. ലേലം വിളിക്കുന്നവർ ലേലം തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പായി ൧൦൦ ഉറുപ്പിക വീതം നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ലേലം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ലേലത്തിൽ വിളിച്ചെടുക്കാത്തവർക്കു ൧൦൦ സംഖ്യ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു.

൩. ലേലത്തിൽ വിളിച്ചെടുക്കുന്നവർ നിരതദ്രവ്യം ഉൾപ്പെടെ തുകയിലൊന്നു സംഖ്യ ഉടനെ കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതും ബാക്കി സംഖ്യ ലേലതീയതി മുതൽ ൧൦ ദിവസത്തിനകം കെട്ടി തടികൾ എടുത്തുകൊണ്ടു പോകേണ്ടതാകുന്നു.

൪. തടികളുടെ അളവും താഴെ ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഏഴുന്നിക്കര ഡിപ്പോ ആഫീസറോടു അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്.

മലയാറ്റൂർ
൨൨-൫-൮൭

എം. വേലുപ്പിള്ള,
ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ,
വടക്കൻ ഡിവിഷൻ.

നമ്പ്ര	ഇനം	അളവ്		ക്യുബിക്കടി
		നീളം	വണ്ണം	
൧	തേക്കു	൨൪ കാൽ	൩൪	൩൮.൨൩൯
൨	ടി	൨൬ അര	൩൫	൪൪.൨൮൧
൩	ടി	൨൧ കാൽ	൩൦	൨൬.൨൦൫
൪	ടി	൨൧	൩൩	൩൧.൧൧൭
൫	ചീനി	൨൯ മുക്കാൽ	൪൦	൬൪.൬൩൦
൬	ടി	൨൮ മുക്കാൽ	൪൧	൬൫.൬൨൪
൭	ടി	൨൩ അര	൪൦	൬൪.൩൮൪
൮	ടി	൨൮ അര	൩൬	൫൦.൩൯൪
൯	ടി	൨൩ മുക്കാൽ	൩൪	൩൭.൪൫൭
൧൦	ടി	൨൬ അര	൩൫	൪൪.൨൮൧
൧൧	ടി	൨൯ അര	൩൮	൬൧.൨൦൬
൧൨	ടി	൨൪	൩൩	൩൫.൬൪൭
൧൩	ടി	൧൭	൨൯	൧൯.൫൦൨
൧൪	ടി	൨൯ കാൽ	൩൫	൪൮.൮൭൬
൧൫	ടി	൨൮ അര	൪൦	൬൨.൨൦൨
൧൬	ടി	൨൪	൨൭	൨൩.൮൬൬
൧൭	ടി	൨൭ കാൽ	൪൦	൫൯.൪൯൪
൧൮	ടി	൨൮ മുക്കാൽ	൩൮	൫൬.൬൩൦
൧൯	ടി	൨൬	൩൫	൪൩.൪൪൪
൨൦	ടി	൨൬ മുക്കാൽ	൩൬	൪൭.൨൯൦

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. L.] TRIVANDRUM, TUESDAY, February 6, 1912. / Makaram 24, 1087. No. 6

MEDICAL AND SANITARY DEPARTMENTS.

തിരുവിതാംകോട്ടു ഗവർമ്മെണ്ട് പ്രൊസീഡിംഗ്സ്.

(൧) ആക്റ്റിംഗ് ഡർബാർഫിസിഷ്യൻ അയച്ചതായ ൧൦൮൬-ാമാണ്ടത്തെക്കുള്ള മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റിപ്പോർട്ടും,

(൨) വൈദ്യശാലകളുടെ സൂപ്രണ്ടെണ്ട് അയച്ചതായ ൧൦൮൬-ാമാണ്ടത്തേക്കുള്ള വൈദ്യശാലകൾക്കുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റിപ്പോർട്ടും.

വായിച്ചു.

അഭിപ്രായംചെയ്ത ഉത്തരവു. നമ്പർ G. ൨൫൦ തിരുവനന്തപുരം ൧൯൧൨ ജാനുവരി ൨ ൹

സാമാന്യം. ൧൦൮൬-ാമാണ്ടു കർക്കടകമാസം ൧൭ നു മേജർ ജേംസ് ബിഡി ഐ. എം. എസ്. അവധിയിൽ പോയതുവരെ അദ്ദേഹം മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിന്റെ ചാർജ് വഹിച്ചിരുന്നു. അതുമുതൽ ആണ്ടിന്റെ ശേഷംഭാഗത്തേക്കു സിനിയർ സർജൻ ഡാക്ടർ ഇ. പുന്നൻ ഡർബാർഫിസിഷ്യനായി ജോലി വിചാരിച്ചിരുന്നു.

സ്പെഷ്യൽഗ്രാന്റിലും ഇംപീരിയൽഗ്രാന്റിലും ഉള്ള [illegible] [illegible] ഗവർമ്മെണ്ട് അനുവദിച്ചു, എന്നാൽ ഈ ഏർപ്പാടു നടപ്പാണ്ടായ ൧൦൮൭-ാമാണ്ടു ആരംഭംമുതൽ മാത്രമേ നടപ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളു.

൧. ഗവർമ്മെണ്ട് ആശുപത്രികളും വൈദ്യശാലകളും ചെയ്തജോലി:—വിശേഷാൽ ആശുപത്രികൾക്കു പുറമെ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൧൨ ആശുപത്രികളും ൩൪ ഡിസ്പെൻസറികളും നടത്തപ്പെട്ടുവന്നു. ഡിസ്പെൻസറികളുടെ എണ്ണം കൂടിയതു പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ [illegible] ആയി [illegible] ഡിസ്പെൻസറികൾ ആരംഭിച്ചതുകൊണ്ടാകുന്നു.

സാധാരണമായും വിശേഷാലായും ഉള്ള സർക്കാർവക എല്ലാ ആതുരശാലകളിലും കൂടി അവയിൽ കിടന്നു ചികിത്സിക്കപ്പെട്ട രോഗികളുടെ എണ്ണം ൧൦൮൬-മാണ്ടിൽ ൧൭,൩൫൪ ആയിരുന്നു ൧൦൮൫-മാണ്ടിൽ ൧൭,൦൦൨ ആയും. അവയിൽനിന്നു മരുന്നു വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോയി സ്വഗൃഹത്തിൽവച്ചു സേവിച്ചവരുടെ എണ്ണം ൧൦൮൬-മാണ്ടിൽ ൯,൬൨,൨൫൮ ആയിരുന്നു ൧൦൮൫-മാണ്ടിൽ ൯,൨൮,൩൩൩ ആയും ഇരുന്നു.

ആശുപത്രിക്കു വെളിയിലായി ചികിത്സിക്കപ്പെട്ട രോഗികളിൽ മെഡിക്കൽ ആഫീസർമാർ സഞ്ചാരത്തിലിരുന്നതിനിടക്കു ൧൦൮൬-മാണ്ടിൽ ൭൯൩൪ പേരെ ചികിത്സിച്ചിരിക്കെ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൬൮൯൭ പേരെ ചികിത്സിച്ചു. എല്ലാ ആതുരശാലകളിലുംകൂടി അവയിൽ കിടന്നു ചികിത്സിക്കപ്പെട്ട രോഗികളിൽ ൧൦൦-നു ൭൭ വീതംപേർക്കു രോഗം തീരെ വാശിയാകയും ൧൪ വീതം പേർക്കു രോഗം ശമനമാകയും ൭ വീതംപേർ മറ്റുവിധത്തിൽ വിട്ടയക്കപ്പെടുകയും ൨ വീതംപേർ മരിക്കയുംചെയ്തു. ൧൦൮൬-മാണ്ടിൽ ൩൯,൭൦൭ ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടത്തപ്പെട്ടിരിക്കെ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൩൬,൯൭൨ ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടത്തപ്പെട്ടിരുന്നു.

൫. പ്രേതപരിശോധനകൾ — പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൨൫൫ പ്രേതപരിശോധനകൾ നടത്തപ്പെട്ട ഇവയിൽ ൨൩൨ എണ്ണം ക്രിമിനൽവ്യവഹാരവിഷയമായിരുന്നതും ൨൩ കേവലം രോഗസംബന്ധമായ പരിശോധനകളും ആയിരുന്നു.

൬. പ്ലേഗ് — ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു പ്ലേഗ് ദീനക്കാരനേയും റാന്നിയിൽ ൨ പ്ലേഗ് ദീനക്കാരേയും ഇങ്ങനെ ൩ പ്ലേഗ് ദീനക്കാരെ ചികിത്സിച്ചു. ഇവരെല്ലാം മറുസംസ്ഥാനത്തിൽനിന്നു ദീനത്തോടുകൂടി വന്നവർ ആയിരുന്നു.

൭. സൂതികർമ്മിണികൾ — തദ്ദേശ്യരായി ൩൦ സൂതികർമ്മിണികൾ ജോലിചെയ്തുവന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൩൪ പേർ ജോലിചെയ്തുവന്നിരുന്നു. ഇവർ ൧൦൮൫-മാണ്ടിൽ ൩,൯൯൭ പ്രസവങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കെ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൩,൭൦൬ പ്രസവങ്ങൾ നോക്കി. ഇതു ശരാശരി ഓരോ സൂതികർമ്മിണിക്കും ൧൦൮൫-മാണ്ടിൽ ൧൩൩ കേസ് വീതം ആയിരിക്കെ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൧൦൯ കേസ് വീതം ആയിരുന്നു. സൂതികർമ്മിണിവൃത്തി അഭ്യസിച്ചുവന്നിരുന്ന ൧൦ വിദ്യാർത്ഥിനികളും അവസാനപരീക്ഷ ജയിക്കയും അവർക്കു ഡിപ്ലോമാ കൊടുക്കയുംചെയ്തു. സ്റ്റൈപെൻഡ് ഉള്ള ൭ പേരും സ്റ്റൈപെൻഡ് ഇല്ലാത്ത ൪ പേരും ഉൾപ്പെടെ ൧൧ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഉള്ള മറ്റൊരു ക്ലാസ് ൧൦൮൬-ാം വർഷം മേടമാസത്തിൽ ആരംഭിക്കപ്പെട്ടു.

൮. കുഷ്ഠരോഗ ആശുപത്രി — ഈ കൊല്ലത്തിൽ ആരംഭത്തിൽ ൧൭ കുഷ്ഠരോഗികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ൧൦൫ പേർ പുതുതായി ചേർക്കപ്പെട്ടു, ൩ പേർ വീണ്ടും ചേർക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്രകാരം ആകെ ൧൨൫ രോഗികൾ ഉള്ളതിൽ ൧൧൩ പേർ പുരുഷന്മാരും ൧൨ പേർ സ്ത്രീകളും ആയിരുന്നു. ഇവരിൽ ൧൦൭ പേരെ വിട്ടയക്കയും ൨ പേർ മരിച്ചുപോകയും ചെയ്തു. പോകെ ൧൬ പേർ ആണ്ടു അവസാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

൯. ഭ്രാന്തന്മാരുടെ ആശുപത്രി — ആണ്ടാരംഭത്തിൽ ൧൫൪ ഭ്രാന്തന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ൭൪ പേർ പുതുതായി ചേർക്കപ്പെട്ടു, ൯ പേർ പിന്നെയും ചേർക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്രകാരം ആകെ ൨൩൭ പേർ ഉള്ളതിൽ ൧൭൦ പുരുഷന്മാരും ൬൭ സ്ത്രീകളും ആയിരുന്നു. ഇവരിൽ ൧൨ പേരെ വിട്ടയക്കയും ൭ പേർ മരിക്കയും ചെയ്തുപോകെ ആണ്ടവസാനത്തിൽ ൧൬൪ പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു.

൧൦. പരിശോധന — തൊടുപുഴയിലും കോഴഞ്ചേരിയിലും കോതമംഗലത്തും ഉള്ള ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡിസ്പെൻസറികൾ ഒഴിച്ചു സംസ്ഥാനത്തുള്ള എല്ലാ ഗവർൺമെണ്ട് ആതുരശാലകളെയും ഡർബാർഫിസിഷ്യൻ സന്ദർശിച്ചു.

൧൧. ഗവർൺമെണ്ടിൽനിന്നു സഹായധനം വാങ്ങിക്കുന്ന ആതുരശാലകൾ — ൧൦൮൬-ാമാണ്ടിൽ ൧൨ ആതുരശാലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാവതു ൧൦൮൫-ാമാണ്ടിലുള്ള എണ്ണം തന്നെയാകുന്നു. ഇവയിൽ ചികിത്സിക്കപ്പെട്ട രോഗികളുടെ എണ്ണം തലേയാണ്ടിൽ ൧,൦൭,൩൭൯ ആയിരുന്നു പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൧,൧൧,൦൭൬ ആയിരുന്നു. അതായതു ൩൬൯൭ പേർ കൂടിയിട്ടുണ്ട്.

൧൨. വൈദ്യശാലകൾ — ൧൦൮൫-ാമാണ്ടിൽ ൭൪ വൈദ്യശാലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുതവർഷാവസാനത്തിൽ ൭൭ വൈദ്യശാലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. വൈദ്യന്മാരാൽ ചികിത്സിക്കപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം ൧,൬൬,൨൫൫ ആയിരുന്നു. പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ സൂപ്പർഇന്റെണ്ടിംഗ് ആഫീസിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു.

൧൦൮൬ ചിങ്ങം—൧൦൮൬-ാമാണ്ടിലും ൧൦൮൫-ാമാണ്ടിലും ഔഷധ സഹായം വകയ്ക്കായി ഉണ്ടായ ചിലവുകൾ താഴെ ചേർക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു:—

	൧൦൮൬	൧൦൮൫
	രൂപാ	രൂപാ
ഗവർന്മെണ്ടുവക ആശുപത്രികളും സഹായധനം വാങ്ങുന്ന ഡി വൈദ്യശാലകളും	[illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]
ആകെ	[illegible]	[illegible]

ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം,
ഗവർന്മെന്റ് ചീഫ് സിക്രട്ടറി,
എ. ജെ. വീയറാ

ഡർബാർ ഫിസിഷ്യൻ
വൈദ്യശാലാ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലെ
[illegible]

(A true translation)
K. CHIDAMBARA VADHYAR,
Head Translator to Government

NOTIFICATION.

No. G. 482

Under Section 2 of Regulation II of 1073, it is hereby notified that quarantine is imposed against arrivals from the port of Bassein, intimation having been received of the occurrence of cases of plague at that port.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 20th January 1912

P. RAJAGOPALA CHARI,
Dewan.

പരസ്യം.

൧൦൭൩-ാമാണ്ടത്തെ ൨-ാം റെഗുലേഷൻ ൨-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതു എന്തെന്നാൽ ബെസീൻ എന്ന തുറമുഖത്തു ഇപ്പോൾ പ്ലേഗ് ഉണ്ടെന്നു അറിവു കിട്ടിയിരിക്കയാൽ ആ തുറമുഖത്തു നിന്നു വരുന്ന ഉരുക്കളെ ക്വാറന്റൈൻ പരിശോധനയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർകച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൦൮൭ ജാനുവരി ൨൦-ാം

പി. രാജഗോപാലാചാരി,
ദിവാൻ.

NOTICE.

Whereas the Government of His Highness the Maha Raja are satisfied that there is danger of an outbreak of Plague at Alwaye in the Kottayam Division, if persons from the Districts of Coimbatore and South Canara and other places where the disease is prevalent are permitted to visit that place on the occasion of the ensuing Sivaratri festival which falls on the 4th Kumbham 1087/16th February 1912.

The Government of His Highness the Maha Raja, under the Epidemic Diseases Regulation, II of 1077, hereby prohibit the attendance at the said festival from 1st Kumbhom 1087/13th February 1912 to 10th Kumbhom 1087/22nd February 1912 of persons from the said parts.

All persons proceeding to the said festival in contravention of this notification will be turned back.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 25th January 1912.

P. RAJAGOPALA CHARI,
Dewan.

The following revised Rules are passed, under sanction of His Highness the Maha Raja, for regulating the opening and control of private markets in the towns which come under the operation of the Towns Conservancy and Improvement Regulation, III of 1076, as amended by Regulation V of 1085:—

I. No private market for the sale of meat, fish, grain, fruit, vegetables, or other perishable articles of food for human consumption, or for the sale of live-stock or poultry, may be opened or used within the limits of a town, except with the previous permission, in writing, of the Town Improvement Committee.

II. Applications for licenses to open newly, or to continue to use, private markets, shall be made by the owners thereof, to the President of the Town Improvement Committee, not less than thirty days before they open them or before the commencement of the official year during which they intend to continue to use them, as the case may be.

III. Every application for a license to open a *new* private market shall contain the following particulars:—

(a) the full name, age, occupation and place of residence of the applicant;

(b) the specification of the land upon which the market is proposed to be opened, by boundaries, survey number, and acreage;

(c) the nature and extent of the right which the applicant has over the land;

(d) and the articles for the sale of which the proposal site is to be used as a market.

IV. The application shall be accompanied by a sketch showing the number and disposition of the shops, stalls and open space within the market, the approaches, entrances, passages, gates, drains, cesspits, and the provisions for latrines and urinals, if any, contained therein.

V. On receipt of the application, the Committee shall cause a notice to be published, inviting persons to put forward their objections, if any, within 7 days from the date of such notice. The Committee may also authorise one or more of its members, or the Sanitary Inspector, (Health Officer in the case of Trivandrum) to inspect the locality and report if the place is one in respect of which a license may be granted.

VI. On receipt of such report and after considering the objections preferred, if any, the Committee shall pass such orders on the application as it deems fit. No license shall be given for a private market having an area of less than fifty cents.

VII. In every application for a license to continue the use of an *existing* private market the applicant shall state the period during which he has been already using the place as a licensed private market, and the alterations in the number and disposition of shops, stalls, &c., if any, made after the grant of the last license.

VIII. The Committee shall dispose of all applications for licenses to open newly, or to continue to use existing, private markets, and communicate their orders to the applicants within thirty days after the receipt of the applications, as required by Section 60 (6) of the Towns Conservancy and Improvement Regulation.

IX. A license fee of Rs. (15) fifteen per annum shall be levied if the area of the market is one acre or less, and Rs. (10) ten for every additional acre or fraction thereof.

X. On the applicant's paying the license fee, a license shall be issued to him.

XI. Every license granted under these rules shall expire at the end of the official year in which the market in respect of which the license has been issued is newly opened, or at the end of the official year for which it has been granted, as the case may be.

XII. The licensee shall observe the following conditions:—

(a) The stalls in the market shall be serially numbered.

(b) The market shall be swept every day and the premises shall be kept in a clean and sanitary condition. The floors of the stalls, especially where meat and fish are sold, shall be paved with bricks or plastered with cement, so as to be impervious, and regularly washed and kept free from bad odour. Every such market shall be provided with receptacles for spitting, and notices shall be affixed at conspicuous places on the wall, prohibiting the stall holders and the visitors from spitting on the floor or walls. Ropes for hanging carcasses and old dealwood boxes shall be strictly forbidden in the meat stall, and suitable iron hooks and chopping blocks provided instead. The blocks should be washed every day after use.

(c) No putrid matter or rubbish shall be allowed to remain in the stalls or in the market yard.

(d) Arrangements shall be made to the satisfaction of the Committee for an ample supply of clean water for drainage and latrine accommodation.

(e) Beggars and mendicants soliciting alms shall be expelled from the market.

(f) No person suffering from any loathsome or contagious disease shall be admitted into the market or allowed to keep a stall in the market.

(g) No dog shall be allowed inside the market.

(Any dogs found in any such market may be destroyed by a Conservancy servant)

(h) No article of food unfit for human consumption shall be exposed for sale in the market

(i) All such articles as have been condemned by any member of the Committee, by the Health Officer, by the Sanitary Inspector, or by any other officer specially appointed for the purpose, shall at once be destroyed, and the owner shall have no claim for compensation for any loss arising therefrom.

(j) Fish, meat and vegetables shall be kept for sale in such separate parts of the market as shall be assigned for the purpose by the officers of the Committee

(k) One room shall be set apart in the market, free of charge, for the use, if required, of the officers of the Committee.

(l) The market and the stalls shall always be opened to inspection by the President, the members of the Committee, the Health Officer, the Sanitary Inspector, or other officer specially appointed or deputed for the purpose.

(m) No part of the market nor any stalls shall be made use of for the purpose of human habitation (except in the case of a watcher or any one else appointed for that purpose) or for the tethering of cattle.

(n) Every market shall be limewashed within and without at least once in every six months.

(o) Weights and measures bearing the Government stamp shall alone be used in all markets

(p) The market shall not be held before 6 A. M. or after 8 P. M

(q) The license holder shall duly and properly carry out any order that the Committee may issue under Section 62 of the Towns Conservancy and Improvement Regulation

XIII. The licensee of a private market shall keep:—

(1) a register showing the number of permanent stalls in it, the names of the occupiers of each stall from time to time, and the rent of each stall; and

(2) a register of persons who sell articles in the market outside the stalls, and the rent, if any, he gets from them

These registers shall always be open for inspection when required by the President, the members of the Committee, the Health Officer, or the Sanitary Inspector.

XIV The licensee shall hold himself responsible for any act of omission or of a commission in violation of the conditions of the license on the part of his agents, lessees or servants.

XV. These rules shall come into force from the 1st Kumbhom 1087.

(By order)
A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum,
5th December 1911.

No. G. 224

NOTIFICATION.

Under clause 2 of Section 7 of Regulation III of 1076, as amended by Regulation V of 1085, the Sanitary Officers in charge of the Districts noted below are appointed *ex-officio* members of the Town Improvement Committees mentioned against each, in place of the Sanitary Commissioner.

Name of District.	Name of Town Improvement Committee.
1. Padmanabhapuram District.	T. I. C., Nagercoil.
2. Trivandrum District.	T. I. C., Trivandrum.
3 Kottarakara District.	T. I. C., Quilon
4. Changanacherry District	T. I. C., Alleppey.
5 Ettumanur District	T. I. C., Kottayam.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 16th January 1912

(By order.)
A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

പരസ്യം

തിരുവനന്തപുരം ഡർബാർ ഫിസിഷ്യൻസ് ആഫീസിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ

ജനറാൾ ആസ്പത്രിയിൽ കിടന്നിരുന്നവരും താഴെ ചേർക്കുന്ന പട്ടികയിൽ പറയുന്ന വിവരങ്ങളോടു കൂടിയവരും ആയ ആളുകൾ മരിച്ചുപോയിരിക്കുന്നതായി അറിവു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അവരുടെ അവകാശികളായി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നു മുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ ഹാജരായി അവകാശത്തെ തെളിയിച്ചു രസീതു കൊടുത്തു ടി പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സാമാനങ്ങളെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാകുന്നു. അങ്ങനെ ആരും ഹാജരായി ബോധിപ്പിക്കാത്ത പക്ഷം അവധി കഴിഞ്ഞാലുടൻ ടി സാമാനങ്ങളെ ലേലത്തിൽ വിറ്റു കിട്ടുന്ന പണം സർക്കാർ മുതൽ കൂട്ടുന്നതാകുന്നു.

ഡർബാർ ഫിസിഷ്യൻസ് ആഫീസ്
തിരുവനന്തപുരം ൪-ന്നു ൮൭

ജാൿ ബിഡി, മേജർ ഐ. എം. എസ്.
ഡർബാർ ഫിസിഷ്യൻ.

നമ്പർ	പേര്	ജാതി	വയസ്സ്	സ്വദേശം	മരിച്ച തിയതി	തൊഴിൽ	സാമാന വിവരം
൧	വേലായുധൻ നാരായണൻ	നാടാർ	൫൦	നെയ്യാറ്റുങ്കര	൧൬-൫-൮൭	തമ്പുരാൻ താമസിക്കുന്ന കൊട്ടാരത്തിന്റെ വേലക്കാരൻ	ചെമ്പു കല്ലുവച്ചിട്ടുള്ളതും ൨ ഗ്രെയിൻ തൂക്കമുള്ളതുമായ ഒരു ജോടി കടുക്കൻ
൨	പാച്ചൻ		൧൬	കൊല്ലയിൽ കല്ലത്തൂർ നെയ്യാറ്റുങ്കര	൨൨-൫-൮൭	വിറകുപുര കൊട്ടാരത്തിന സമീപം കിഴക്കെ മഠത്തിൽ തമ്പിയുടെ വേലക്കാരൻ	ചെമ്പുകല്ലു വച്ചതും ൨൦ ഗ്രെയിൻ തൂക്കമുള്ളതുമായ ഒരു ജോടി കടുക്കൻ
൩	കൃഷ്ണൻ ഉമ്മിണി		൩൯	പുളിക്കൽ വീട്ടിൽ വാമനപുരം	ടി		൧൭ ഗ്രെയിൻ തൂക്കമുള്ള ഒരു ജോടി കടുക്കൻ

No. G. 460.

Notification.

In modification of the Notification published at page 63 of the Government Gazette dated 9-1-12, the following revised lists of plague-infected areas and passport stations are published for general information.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum,
27th January 1912.

(By order)
A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

A.—PLAGUE-INFECTED AREAS.

I.—In the Madras Presidency.

District	Taluk	Village or town.
Anantapur	Anantapur ...	Anantapur.
	Gooty	Havalogi.
		Karakamukkala.
		Karuru.
		Poliki.
		Vajrakarur.
		Vitapanakallu (including its hamlet Kothakota).
	Kalyandrug.	Kadiridevarapalli (hamlet of Mulakonuru).
Bellary	Adoni ...	Adoni
		Ingadalahalu
		Kallubhavi
		Kuntanahalu
		Palvatapuram
		Virupapuram.
	Alur ...	Berinahalu
		Chikkabonda
		Chintakunta.
		Guliyam.
		Gummanuru.
		Halaharvi.
		Kammahalu.
		Kanchagarabelagallu
		Kuruvalli.
		Mallikarjunahallu.
		Pachuahalli.
		Ramadurgam.
		Sidarahalu
		Sirugapuram.
		Yeruru.
	Bellary.	Amarapuram
		Babbukunta
		Belagallu.
		Bellary.
		Bisalahalli
		Chamahalu.
		Chellaguriki.
		Gudihalu.
		Gonahalu, (75)
		Guttiganur.
		Hanganakallu.
		Hirehadagalli.
		Ibharampuram.
		Kaggalu (131).
		Kallukambham.
		Karekallu Virapuram.
		Kulitini.
		Kurugodu.
		Paramadevanahalli.
		Sanganakallu.
		Siddamanahalli.
		Siliginamela.

District	Taluk.	Village or town.
Bellary—cont.	Bellary	Vaddehatti.
		Yemmiganuru
	Hadagalli	Hadagalli
		Hirehadagalli
		Itigi
		Magalam.
		Mahajanadahalli.
		Morigeri.
		Mutakuru.
		Sonna
		Varakanahalli
		Yengi Basapuram
	Harpanahalli	Bagali
		Chigateri.
		Hagarigudihalli
		Halavagal.
		Harivi
		Harpanahalli
		Musavanakallahalli.
		Sasivihalli
		Uchangidurgam.
	Hospet	Belagodahalu
		Chikanthapuram.
		Daroji
		Devasamudram.
		Gauripuram
		Hospet.
		Kamalapuram.
		Kampli
		Nagalapuram (56).
		Papinayakanahalli.
		Ramasagaram.
		Taluru.
	Kudligi ...	Chowdapuram.
		Gollalingammana-halli.
		Kalapur.
		Kudligi.
		Kyasanakeri
		Muddubasappana-halli.
		Sasalavada.
		Ujjani.
	Rayadrug	Banduru.
		Bellanagudda.
		Jungaramanahalli.
		Nagalapuram.
		Rayadrug.
	Sandur State.	Sandur.
	Siruguppa.	Agasanuru.
		Havinahalu.
		Konchigeri.
		Baravi.
		Sirigeri.
		Siruguppa.
		Suguru (24)
		Tekkalakotta

District.	Taluk.	Village or town.
Chittoor ...	Punganur.	Punganur.
		Melupalla.
Coimbatore.	Avanashi ...	Avanashi
	Coimbatore	Boluvampatti
		Coimbatore.
		Kallikanayakkanpalaiyam
		Krishnarayapuram.
		Kuniyamuttur.
		Muthipalaiyam.
		Palathurai
		Pappanayakkanpalayam
		Perur.
		Savuripalayam.
		Singanallur
		Tennamanallore
		Tondamuttur
		Uppilpalayam
		Vellalur
		Vilankurichi
	Kollegal	Panakapalli
	Palladam	Irugur
		Sulur.
Nilgiris The	Coonoor	Coonoor
		Konakarai
		Kottagiri
	Gudalur	Balmadies
		Gudalur
	Ootacamund.	Pykara Falls Estate

District.	Taluk.	Village or town.
North Arcot.	Tirupattur.	Kaverippatti.
		Nagadavampatti.
		Nattarampalli.
		Pannandakuppam.
	Vellore	Erayangadu.
		Okkanapuram.
		Virinjipuram.
Salem ..	Atur ...	Naduvalur.
		Oddappatti.
		Olaippadi.
		Punavasal.
	Dharmapuri	Jettihalli (121)
		Tinnapalli.
	Hosur ...	Achittapalli.
		Amutagondapalli.
		Bagur.
		Baramangalam.
		Balanapalli.
		Devisettapalli.
		Ettakodi.
		Gummalu
		Mattigiri (Remount Depot).
		Mattigiri (old)
		Nandimangalam
		Sivaganapalli.
	Salem	Timmasanduram.
		Mallapatti
		Sengadu.
South Arcot	Kallakurchi	Velur.
		Ammaiyagaram
		Chinnasalem.
South Canara	Mangalore.	Mangalore.

II.—Outside the Madras Presidency.

Presidency or Province.	Infected localities — District and States, and Towns of 50,000 or more inhabitants.	Presidency or Province.	Infected localities — Districts and States, and Towns of 50,000 or more inhabitants.
I. Mysore ...	The whole Province.	II Bombay contd	(c) States and Agencies—
II Bombay	1. *Northern Division*—		Mahi Kantha Agency.
	(a) Districts—		Rewa Kantha Agency.
	Ahemedabad		2. *Central Division.*
	Kaira		(a) Districts—
	Surat		Amednagar.
	Thana		East Khandesh.
	(b) Towns and Ports—		Nasik.
	Bhiwndi		Poona.
	Bombay.		Satara.
	Surat.		Sholapur
	Thana		West Kandesh
			(b) Towns—
			Poona
			Sholapur.

Presidency or Province.	Infected localities. Districts and States, and Towns of 50,000 or more inhabitants.
II. Bombay *contd.*	3 *Southern Division*—
	(*a*) Districts—
	Belgaum.
	Bijapur.
	Dharwar
	Kanara
	Kolaba.
	Ratnagiri.
	(*b*) Towns and Ports—
	Hubli.
	Panvel.
	(*c*) States and Agencies—
	Bijapur
	4. *Sindh*—
	Town and Port
	Karachi
	5. *Political Charges*—
	States and Agencies—
	Akalkot State.
	Baroda State.
	Cutch State.
	Kathiawar Agency
	Kolhapur and Southern Mahratta country.
	Satara Agency.
	Savanur State.
III. Bengal.	(*a*) Districts—
	Bhagalpur.
	Darbhanga.
	Gaya
	Manbhum.
	Monghyr
	Muzaffarpur.
	Patna
	Santhal Parganas.
	Saran
	Shahabad
	(*b*) Towns—
	Bhagalpur.
	Calcutta.
	Monghyr.
	Patna
IV. The Punjab	(*a*) Districts—
	Attock
	Ambala
	Delhi
	Gujrat
	Hissar.
	Jhelum
	Jullundar.
	Hoshiarpur
	Karnal.
	Lahore
	Ludhiana.
	Lyallpur.
	Montgomery.
	Multan
	Rawalpindi.
	Rohtak.
	Shahpur.
	Sialkot.

Presidency or Province.	Infected localities. Districts and States, and Town of 50,000 or more inhabitants
IV. The Punjab *contd.*	(*b*) States.
	Jind.
	Kapurthala.
	Patiala.
V. Burma	(*a*) Districts
	Minbu.
	Pakokku.
	Prome.
	Tharrawaddy.
	Toungoo.
	Yamethin.
	(*b*) Towns and Ports—
	Bassein
	Mandalay
	Maymyo.
	Rangoon.
VI. The Central Provinces.	(*a*) Districts—
	Akola.
	Amraoti.
	Balaghat
	Betul
	Bandara.
	Buldana.
	Chindwara
	Jubbulpur.
	Hoshangabad
	Mandla.
	Nagpur.
	Narsingarh.
	Nimar
	Raipur.
	Saugor
	Seoni.
	Wardha.
	Yeotmal.
	(*b*) Towns—
	Balaghat.
	Betul.
	Chanda
	Chindwara.
	Damoh.
	Hoshangabad.
	Jubbulpore town.
	Jubbulpore Cantonment
	Khandwa
	Mandla
	Nagapur
	Narasingpur
	Saugor.
	(*c*) States—
	Kairagarh.
	Nandgaon.
VII. Rajputana.	Alwar State.
	Bharatpur State.
	Jaipur State.
	Mewar State.
	Udaipur City.

Presidency or Province.	Infected localities. District and States, and Towns of 50,000 or more inhabitants.
VIII. The United Provinces	Districts— Agra. Aligarh. Allahabad. Azamgarh. Bahraich. Ballia. Bara Banki. Bareilly. Basti. Benares. Bijnor. Bulandsahaer. Cawnpore. Dehra Dun. Etah. Etawah. Farukkabad. Fatehpur. Fyzabad. Ghazipur. Gonda. Gorakhpur. Gurgaon. Gujranwala. Gurudaspur. Hardoi. Jampur. Lucknow. Mainpuri. Meerut. Muzaffarnagar. Partabgarh. Rai Bareli. Saharanpur. Shahjahanpur. Sitapur. Sultanpur. Unao.

Presidency or Province.	Infected localities. District and states, and Towns of 50,000 or more inhabitants.
VIII. The United Provinces—*cont.*	Towns— Allahabad. Benares. Cawnpore. Jhansi.
IX. Central India	Bhopal State. Barwani State. Dar State. Dewas State (Junior Branch). Dewas State (Senior Branch). Indore Residency. Indore State. Kurwai State. Malwa Prant of Gwalior. Mhow Cantonment. Narasingarh State. Rewa State. Sehore Agency. Sehore Cantonment.
X. Hyderabad State	(a) Districts— Adilabad. Aurangabad. Bidar. Bir. Gulbarga. Medak. Parbhani. Raichur. Usmanabad. (b) Town— Hyderabad.
XI. Coorg...	Coorg.

B.—Passport-Stations.

South Indian Railway.

Mangalore. Singanallur. Podanur. Coimbatore.	Tudiyalur. Periyanayakkanpalayam. Madukkarai. Somanur.	Avanashi Road. Tiruppur.

The Nilgiri Railway.

Katteri.	Coonoor.	Wellington.

Madras and Southern Mahratta Railway.

Gudepalli. Kuppam. Mulanur. Patchur. Virinjipuram. Kavanur.	Lattur. Hospet. Rayadrug. Oblapuram. Kottur. Gadiganuru.	Toranagallu. Bellary. Bellary Cantonment. Hagari. Kuditini. Adoni.

2. Persons arriving from the places above mentioned should be required to take out passports.

Rules regarding the introduction of license fees in the town of Thiruvella, passed by His Highness the Maha Raja under date the 1st January 1912, under Sections 33, 53 and 55 of Regulation III of 1076, as amended by Regulation V of 1085.

General Rules.

Applications for license shall be made in writing to the President of the Town Improvement Committee.

2. Applications for licenses shall be made in the prescribed forms which may be obtained in the Committee's Office on payment of a fee of one chuckram for each form.

3. Applications shall be accompanied by the fees prescribed for the licenses under these rules.

4. Generally the applications will be disposed of by the Committee and in emergent cases by the President.

5. A list of emergent licenses granted by the President together with the particulars of the emergency under which they were granted, shall be laid before the Committee at its next ordinary meeting for confirmation.

6. Licenses will be granted only in the manner and subject to the conditions hereinafter laid down.

7. The license holder shall obey the orders of the President with regard to the arrangements to be made and precautions to be taken in connection with the purpose for which the license is granted.

8. A license shall hold good until the end of the official year for which it is granted, unless it is cancelled by the Committee for sufficient reasons or unless it is otherwise provided for in the license.

9. If a license is cancelled on account of the misconduct of the licensee, the fee paid shall not be returned.

10. In cases in which applications for licenses are refused, the fees paid by the applicants shall be returned.

11. The licensee shall hold himself responsible for any act or omission in violation of the conditions of the license on the part of his agents or servants also.

12. A register of licenses granted shall be kept in the Commissioner's office and a duplicate thereof shall be kept by the Sanitary Inspector or other person appointed for the purpose. When a license is cancelled under Section 8 of the rules, the fact of such cancellation shall be noted in the register of duplicate.

13. The license-holder shall produce the license when called for by the President or any member of the Committee or any officer appointed for the purpose.

14. Every license holder shall put up his license in a conspicuous part of the place in respect of which the license is given.

15. These rules shall come into operation from the date of the publication thereof.

SECTION 33.

Temporary occupation of streets.

(License Form A ... ...as appended below).

1. The fee for the license shall be at the rate of four chuckrams for every 100 square feet or fraction thereof for each day of occupation. But no fee shall be levied for the erection of pandals and decorations in public streets on occasions of religious festivals.

2. The licensee shall enclose the part occupied and shall put up warning lights at the sight during night time.

3. The licensee shall restore the place occupied to the original state on the expiry of the period for which the license is granted.

4. The following fees shall be levied on licenses issued for the following purposes:—

(a) To put up verandahs, balconies, thatties of all sorts and the like in front of shops, houses &c., when not touching the ground, (8) eight cash per sq. feet per six months or fraction thereof.

(b) To put up the structures mentioned in clause (a) when supported on the ground, (1) one chackram per sq. foot per six months or fraction thereof.

5. The following ground rent also shall be charged for the occupation of Sirkar open grounds in the Town:—

(a) For sheds and premises for dramatic and other purposes, (2) two chackrams for every 100 sq. feet or fraction thereof for the first fifteen days and (1) one chackram when the period exceeds fifteen days for every day of occupation.

(b) four annas for six months or fraction thereof on every log of timber kept for sale or other purposes

(c) Rs. (5) five for every boat (Kettuvallum) newly built and (2) two annas per week for every such boat repaired.

SECTION 53.

Offensive and dangerous trades.

(License From B... ....as appended below).

Licenses shall be taken for places used for any of the following purposes namely:—

1. Melting tallow.
2. Boiling bones, offal and blood
3. (a) Soap house, oil boiling house and dyeing house
   (b) Tannery
4. Brick-kiln, tile-kiln and lime kiln.
5. (a) Ginger bleaching.
   (b) Store-house for fish prawns, fish oil, hides & bones.
6. Yard or depot for trade in
   (a) Bamboos, arecanut trees, cadjans, straw, dry sticks, charcoal and cocoanut shells
   (b) Timber and coal including firewood
   (c) Coir, yarn or fibre, coir manufactured goods, hemp and cotton
   (d) Copra
   (e) Oil mills and oil yards
7. Store-house for explosives such as.—
   (a) Gunpowder or blasting powder.
   (b) Dynamite or other kindred explosives.
   (c) Petroleum
8. Any other manufactory or place of business from which offensive or unwholesome smells arise.

Conditions

1. The roof of any building used for the storage or preparation of articles which the Committee may consider to be dangerous or explosive shall be made of non-inflammable materials.

2. The licensee shall make sufficient provision for protecting combustible articles from taking fire

3. The following license fees shall be charged :—

(1) Melting tallow—Rs. 6 per annum.

(2) Boiling bones, offal and blood—Rs. 6 per annum

(3) Soap-house, oil boiling house and dyeing house fees ranging from Rs. 3 to 12 per annum

(b) Tannery—Rs. 12 per annum.

4 Brick-kiln, lime-kiln and tile-kiln—Rs 12 per annum.

5 (a) Ginger bleaching—Rs 12 per annum.

(b) Storing fish, prawns, fish oil, bones and hides in quantities exceeding one Indian maund of 82 lbs (Avoir)—Rs. 3 to 12 per annum.

6. Yard or depot for trade in :—

(a) Bamboos, arecanut trees, cadjans, straw, dry sticks, charcoal and cocoanut shells—Rs. 3 to 6 per annum

(b) Timber—Rs 3 to 20 per annum

Coal—Rs. 20 per annum

Firewood—Rs. 3 to 6 per annum

(c) Coir, yarn or fibre, coir manufactured goods, hemp and cotton—Rs. 6 to 12 per annum.

(d) Copra—Rs. 3 to 12 per annum.
(e) Oil Mills and oil yards—Rs. 12 per annum.
(a) Gunpowder or blasting powder, retail 25 lbs and under—Rs. 6 per annum. wholesale over 25 lbs—Rs. 12 per annum.
(b) Dynamite or other kindred explosives—Rs. 36 per annum.
(c) Petroleum—retails 100 gallons and under—Rs. 2 per annum. Wholesale i. e., exceeding 100 gallons—Rs. 12 per annum, provided that every wholesale dealer will have the liberty to maintain one retail shop free of license fees.

8. Any other manufactory or place of business from which offensive or unwholesome smells arise—Rs. 3 per annum.

Section 55.

A. Slaughter house.

(License Form ....as appended below)

1. The slaughter house shall be located in a place specially designed by the Committee.
2. The building shall be enclosed and shut out from public view, and the floor thereof shall be well paved or cemented and made impervious. It shall always be kept clean. The floor shall be washed at least once a day and all the refuse matter, offal &c., shall be removed by the licenses to the place set apart for the purpose.

3. No animal, the meat of which is intended to be sold, shall be slaughtered in a slaughter-house, unless it has been examined by the Sanitary Inspector or any other officer appointed for the purpose and the fit condition of the animal has been certified to.

4. The slaughter-house shall be open to inspection by the President or any member of the Committee or the officers of the Department.

B. Butchers shops.

Conditions.

1. All butchers' shops, unless specially exempted by the Committee, shall be within a licensed market.

2. The license-holder shall put up in front of his place of business a sign-board containing his name, the number of the stall, and the number of the license.
3. There shall be a separate license for each place of storing or selling meat.

4. The meat offered for sale shall be that of animals slaughtered in a public or licensed slaughter-house.

5. The meat offered for sale shall be in good condition and not unwholesome.

6. The license holder shall abide by the decision of the Sanitary Inspector or other officer appointed for the purpose with respect to the good condition of any meat offered for sale, and shall destroy any meat condemned by such officer.

7. The shops shall always be open for inspection, by the President, members of the Committee, the Sanitary Inspector, or other officer appointed for the purpose, and the license-holder shall produce his license when demanded by any of the persons aforesaid.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 13th January, 1912.

A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

A. *Form of License granted under section 35 of Regulation III of 1076 as amended by Regulation V of 1085.*

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				Dimensions.					
Number.	Date of license.	Name of applicant.	Name and situation of the place intended to be occupied.	Length.	Breadth.	Period for which the license is granted.	Signature of the license holder.	Signature of the President.	Remarks.

B. *Form of License granted under section 53 of Regulation III of 1076 as amended by Regulation V of 1085.*

1	2	3	4	5	6	7	8
Number.	Date of license.	Name of applicant.	Name and situation of the place of business.	Purpose for which the license is granted.	Signature of the license holder.	Signature of the President.	Remarks.

C. *Form of License granted under section 55 of Regulation III of 1076 as amended by Regulation V of 1085.*

1	2	3	4	5	6	7	8
Number.	Date of license.	Name of applicant.	Name and situation of the place of business.	Purpose for which the license is granted.	Signature of the license holder.	Signature of the President.	Remarks.

Bye-laws of the Kayankulam Town Improvement Committee, under Regulation III of 1076, as amended by Regulation V of 1085, sanctioned by His Highness the Maha Raja, under date the 1st January 1912.

I The Town Improvement Committee of Kayankulam shall ordinarily meet on the 1st and 3rd Saturday of every Malabar month. If that day happens to be a recognised holiday, the next office day shall be the day of meeting.

II. Notice of every meeting shall ordinarily be given by the President to every member at least 24 hours previously; and such notice shall ordinarily state the subject or subjects to be brought before the meeting.

Any member wishing to bring any subject before the meeting should give notice thereof, in writing, to the President, a week prior to the meeting.

III. The meeting of the Committee shall ordinarily commence at 4 P. M.

IV. The Committee may, from time to time, appoint, from their own number, such Sub-Committees, consisting of such number of persons as they think fit, for the purpose of enquiring into and reporting upon any matter, connected with the purposes of the Regulation

The work of the Sub-Committees will only be by way of assisting the Committee in dealing with any given matter.

V At the hour fixed for the meeting of the Committee, if there is a quorum, the business of the meeting may at once commence. If there is no quorum, the President shall allow 15 minutes to elapse before he adjourns the meeting

VI. If the President be absent, the members present, if there is a quorum, shall choose a Chairman from among themselves, who will however vacate his seat in favour of the President, if the latter arrives afterwards in the course of the meeting

VII. If the President be absent and if there is not a quorum, even after 15 minutes has elasped from the hour fixed for the commencement of the meeting, the meeting shall stand adjourned to that day next week at the same time and place.

VIII. If at any time during the meeting it is found that there is not a quorum present the President or the Chairman shall at once suspend the business of the meeting and either dissolve the meeting at once or wait 15 minutes for the formation of the quorum If during these 15 minutes a quorum reassembles, the business may be resumed, otherwise the meeting shall stand adjourned.

IX. The Chairman shall regulate the conduct of business at the meeting. All points of order shall be decided by the Chairman and his decision shall be final.

X. The consideration of any subject at a meeting shall be started in the form of a motion by the Chairman or members.

XI. Except routine Resolutions, such as recording periodical statements or confirming the proceedings of a Sub-Committee, which may be put to the meeting by the President without their having been moved or seconded, every motion and every amendment shall be moved and seconded. If not seconded, the motion or amendment shall be dropped.

XII. Each amendment must be decided before the next one is entered upon But after any amendment has been proposed and seconded any member may move that the amendment be amended by the omission, insertion or addition of certain words and the Chairman shall thereupon ask if any other member seconds the proposal, and if seconded, the proposal to amend the amendment, shall be the question before the meeting.

XIII. Every amendment must be relevant to the motion it is proposed to amend. An amendment which is the direct negative of a motion shall not be allowed.

XIV. A motion or amendment which has been moved and seconded shall not be withdrawn, without the permission of the meeting.

XV. After the amendments, if any, have been disposed of, the original motion as amended, if any of the amendments have been affirmed, or the original motion by itself, if no amendments are affirmed, shall be put to the vote.

XVI. Each member is at liberty to speak only once on every motion or amendment, except that the mover of a motion or amendment shall have a right to reply after the Chairman has ascertained that no other member entitled to speak desires to speak, and except also that any member who wishes to explain any misconception of any expression used by him may do so with the permission of the Chairman.

XVII. Any member who is present at the meeting may refrain from voting. If the question before the meeting be the confirmation of a report or proceedings of a Sub-Committee the members of that Sub-Committee may also vote.

XVIII. Whenever a question is put to the vote, if any member so requires, the Chairman shall record, in the minutes of the meeting, the names of the members voting for and against the question.

XIX. At a meeting, the members may resolve themselves into a Committee to consider any subject which is before the meeting. In such a Committee, a motion need not be seconded and a member may speak more than once. The decision of the Committee shall be reported to that or to a subsequent meeting for confirmation.

XX. The minutes of the proceedings of each meeting shall be circulated among the members within 4 days from the date of the meeting. If, within 3 days after the circulation, no objection is raised as to their correctness, the minutes shall be recorded in the Minute Book and forwarded for publication in the Government Gazette. If however the correctness of the minutes is impugned in any material particular by any member, the minutes shall not be recorded before being passed at another meeting.

XXI. The following Books shall be kept in the Office:—

(1) Register of letters received and despatched.
(2) Do. of petitions Do.
(3) Tapal Book or Despatch Book.
(4) Minute Book.
(5) Account of Receipts and Expenditure.
(6) Register of Births.
(7) Register of Deaths.
(8) License Register.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum,
1st January 1912.

(By order),
A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

Bye-laws of the Thiruvella Town Improvement Committee, under Regulation III of 1076, as amended by Regulation V of 1085, sanctioned by His Highness the Maha Raja, under date the 1st January 1912.

I. The Town Improvement Committee of Thiruvella shall ordinarily meet on every alternate Thursday. If that day happens to be a recognised holiday, the next office day shall be the day of meeting.

II. Notice of every meeting shall ordinarily be given by the President to every member at least 24 hours previously; and such notice shall ordinarily state the subject or subjects to be brought before the meeting.

Any member wishing to bring any subject before the meeting should give notice thereof, in writing, to the President, a week prior to the meeting.

III. The meeting of the Committee shall ordinarily commence at 7 A. M.

IV. The Committee may, from time to time appoint, from their own number, such Sub-Committees, consisting of such number of persons as they think fit, for the purpose of enquiring into and reporting upon any matter, connected with the purposes of the Regulation.

The work of the Sub Committees will only be by way of assisting the Committee in dealing with any given matter.

V. At the hour fixed for the meeting of the Committee, if there is a quorum, the business of the meeting may at once commence. If there is no quorum, the President shall allow 15 minutes to elapse before he adjourns the meeting.

VI. If the President be absent, the members present, if there is a quorum, shall choose a Chairman from among themselves, who will however vacate his seat in favour of the President, if the latter arrives afterwards in the course of the meeting.

VII. If the President be absent and if there is not a quorum, even after 15 minutes has elapsed from the hour fixed for the commencement of the meeting, the meeting shall stand adjourned to that day next week at the same time and place.

VIII. If at any time during the meeting it is found that there is not a quorum present, the President or the Chairman shall at once suspend the business of the meeting and either dissolve the meeting at once or wait 15 minutes for the formation of the quorum. If during these 15 minutes a quorum re-assembles, the business may be resumed; otherwise the meeting shall stand adjourned.

IX. The Chairman shall regulate the conduct of business at the meeting. All points of order shall be decided by the Chairman and his decision shall be final.

X. The consideration of any subject at a meeting shall be started in the form of a motion by the Chairman or members.

XI. Except routine Resolutions, such as recording periodical statements or confirming the proceedings of a Sub-Committee, which may be put to the meeting by the President without their having been moved or seconded, every motion and every amendment shall be moved and seconded. If not seconded, the motion or amendment shall be dropped.

XII. Each amendment must be decided before the next one is entered upon. But after any amendment has been proposed and seconded any member may move that the amendment be amended by the omission, insertion or addition of certain words and the Chairman shall thereupon ask if any other member seconds the proposal, and if seconded, the proposal to amend the amendment, shall be the question before the meeting.

XIII. Every amendment must be relevant to the motion it is proposed to amend. An amendment which is the direct negative of a motion shall not be allowed.

XIV. A motion or amendment which has been moved and seconded shall not be withdrawn, without the permission of the meeting.

XV. After the amendments, if any have been disposed of, the original motion as amended, if any of the amendments have been affirmed, or the original motion by itself, if no amendments are affirmed, shall be put to the vote.

XVI. Each member is at liberty to speak only once on every motion or amendments except that the mover of a motion or amendment shall have a right to reply after the Chairman has ascertained that no other member entitled to speak desires to speak, and except also that any member who wishes to explain any misconception of any expression used by him may do so with the permission of the Chairman.

XVII. Any member who is present at the meeting may refrain from voting. If the question before the meeting be the confirmation of a report or proceedings of a Sub-Committee, the members of that Sub-Committee may also vote.

XVIII. Whenever a question is put to the vote, if any member so requires, the Chairman shall record, in the minutes of the meeting, the names of the members voting for and against the question.

XIX. At a meeting, the members may resolve themselves into a Committee to consider any subject which is before the meeting. In such a Committee, a motion need not be seconded and a member may speak more than once. The decision of the Committee shall be reported to that or to a subsequent meeting for confirmation.

XX. The minutes of the proceedings of each meeting shall be circulated among the members within 4 days from the date of the meeting. If, within [illegible] days after the circulation, no objection is raised as to their correctness the minutes shall be recorded in the Minute Book and forwarded for publication in the Government Gazette. If however the correctness of the minutes is impugned in any material particular by any member, the minutes shall not be recorded before being passed at another meeting.

XXI. The following Books shall be kept in the Office:—

(1) Register of letters received and despatched.
(2) Do. of petitions Do.
(3) Tapal Book or Despatch Book.
(4) Minute Book.
(5) Accounts of Receipts and Expenditure.
(6) Register of Births.
(7) Register of Deaths.
(8) License Register.

(By order)

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 1st January 1912.

A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

Town Improvement Committee, Vaikom.

Proceedings of a Special Meeting of the Committee held at 4-30 P. M. on Thursday the 22nd Vrichigom 1087/7th December 1911 at the Taluk Office.

Present.

M. R. Ry. K. Palpu Pillai Avergal, B. A. President
,, U. Ramakrishna Kukilaya Avergal, B. A. & L. T.
,, P. Sankara Row, Avergal.
,, V. Raman Pillai
,, G. Venkitta Rama Iyer Avergal.
,, P. C Krishna Pillai Avergal.
,, K. G. Krishna Pillai Avergal.
,, G Thariyan.

I. Read Government letter No. G. 6060 dated 30th November 1911 granting permission for the purchase of indispensable disinfectants required for sanitation in connection with the Ashtami festival.

Recorded.

II. Read Government letter No G 6980 dated 1st December 1911 sanctioning a sum of Rs 150 for making the necessary Sanitary arrangements in connection with the Ashtami festival.

Resolved that the President be authorised to spend Rs 150 for the purpose.

III. Read Sanitary Overseer's report No 45 dated 3rd December 1911 submitting a list of expenditure to be incurred in connection with the Ashtami festival

Resolved (1) that a sum of Rs 20 be allotted for the purchase of disinfectants (2) that an additional sum of Rs. 121-20 chs. be allotted for making the necessary Sanitary arrangements as per detailed scheme approved of by the Committee.

IV. Resolved that for the supervision of the special Sanitary arrangements, the Town be divided into two blocks, *viz.*, the Northern and the Southern. The Sanitary Overseer should be in charge of the Northern, and the T I. C. Clerk, the Southern blocks.

V. Resolved that a Sub-committee consisting of Messrs V Raman Pillai, U Ramakrishna Kukilaya, and P Sankara Row, be formed to supervise the special Sanitary arrangements.

VI. Read letter C. No. $\frac{1}{1115}$ of '87 dated 5th December 1911 from the Dewan Peishkar, Kottayam informing that Government have approved of the election of Mr. G. Venkitarama Iyer as a member for the T I C, in connection with the Sri Mulam Popular Assembly.

Recorded.

VII. Read application from Gangadharan Keralavarma Thirumulpatu praying for permission to conduct a drama within the premises of the shed erected in the Pandallur compound.

Resolved that permission be given on payment of the fees proposed by the Committee in the bye-laws submitted to Government for sanction. Resolved also that this money should be held in deposit.

VIII. Read Sanitary Overseer's report No 46 dated 7th December 1911 forwarding petition from Kunju Ahmed praying for sanction to hold a fish market near Kovilakathankadavu on payment of a sum of B Rs 55 to the T. I. C. per annum

Resolved that the matter should lie over for the present.

IX. Read Sanitary Overseer's report No 49 dated 7th December 1911 forwarding petitions from Neelacanda Iyen, Krishna Iyen, and Harihara Iyen on the insanitary condition of and the encroachment made by the neighbouring land-holders on, the Puthussery lane in the Southern Temble-gate.

Resolved that the petition should be forwarded to the Tahsildar with a request for necessary action.

The meeting dispersed at 7-30 P. M.

K. PALPU PILLAI,
President

Town Improvement Committee, Trivandrum.

Proceedings of the meeting held on Saturday the 9th December 1911/the 24th Karthigai 1087.

Present.

1. M. R. Ry. S. Krishnamurthi Aiyer Avergal, M. B. & C. M (President)
2. „ K. Ananthanarayana Aiyer Avergal, B. A. & B. L. (Vice-President)
3. „ S. N. Krishna Aiyer Avergal, B. A. & B. L.
4. „ M. Krishna Pillai Avergal, B. A.
5. „ K. Kunjunni Menon Avergal, B. A. & B. L.
6. „ Mr. F. P. Fernandez.

I. Letters from Government (Section 18a).

(1) Read G. O. No. G. 6762 dated 22-11-'11 *re* the discontinuance of full gazettes to the Town Improvement Committees.

"Resolved that the Government be requested to continue the issue of the full gazettes, as the Medical and Sanitary Sheets alone do not contain all the information required for the performance of the correct duties of the Committee".

(2) Read G. O. No. G. 6964 dated 30-11-'11, sanctioning an additional grant of Rs. 6241 on account of the Palace Sanitary establishment and declining to provide funds for the vaccination staff.

"Recorded."

II. Proposals and reports by the President (Section 18 d, c, g, 20 (3), 37 (11), & 83 (1).

(1) Read the report of Mr. S. N. Krishna Aiyer *in re* the reduction of house tax to the house of one Mydeen Pillay Noorkannoo.

"Resolved that the petition be rejected."

(2) Read Mr. S. N. Krishna Aiyer's report on the petitions of the undermentioned persons for reduction of house-tax.

"Resolved (1) that the tax on K. Kesava Pillay's house be fixed on the annual rental value of Rs. 200 (2) that the tax on Chakky Kochappy's house be fixed on the annual rental value of Rs. 30, (3) that the tax on Narayany Janaky's house be fixed on the annual rental value of Rs. 90, (4) that the tax on Lakshmi Lakshmi Pillay Parvathy Pillay's house be fixed on the annual rental value of Rs. 42, and (5) the petitions of Padmanabhan Sankaran and Rautha Pillai Nina Pillai be rejected."

(3) Read report of Vice-President *in re* the encroachment on the road by one J. D. Periera in Chalay Bazaar.

Resolved that the petition of Periera the owner of the shop be rejected and he be served with a notice to remove the encroachment within a month from the date of receipt of the notice.

(4) Read Trivandrum First Tahsildar's Sadhanam and the Health Officer's report thereon *in re* the guarding the bathing ghat of the Santhinons of Valia Chalay temple.

"Resolved that a notice, regulating the use of the ghat, be put up."

III. Issue of licenses and notices.

No.	Name of person	Section	Resolution.
		Licenses.	
1	Sivathanoo Asary	94 A	Sanctionined provided that non-inflammable matierals are used for roofing.
2	Bhoothalingam Muthu	Do.	Do.
3	Kumaren Govindan	Do.	Do.
4	Dharmaraja Aiyer	Do.	Do.
5	P. Subramony Aiyer	Do.	Do.
6	K. N. Narayanan Namboori	Do.	Do.
7	Alisa Munavari Abdulla Munavari	Do.	Do.
8	Zaccaria Adam Sait	Do.	Do.
9	K. Krishna Pillay	Do.	Do.
10	P. Ramakrishna Aiyer	Do.	Do.
11	Iswari Pillay Lakshmi Pillay	Do.	Do.
12	Arithan Velayudhan	Do.	Do.
13	Madevan Narayanan	Do.	Do.
14	John David	Do.	Do.
15	Govidan Velayudhan	Do.	Do.

16	Pavil Marianthony	Do.	Do.
17	Chenpakaramen Krishnen	Do.	Do.
18	Mr. A. Venkittarama Aiyer	Do.	Do.
19	Narayana Pillai	Do.	Do.
20	Gouri Pilla Kunji Pilla	40	Do.
21	Krishnen Krishnen	Do.	Do.
22	Kanakku Ramen Velayudhan	Do.	Do.
23	Ramakrishna Iyer Krishna Iyer	40	Sanctioned subject to the conditions laid down by the D. P. W. authorities.
24	Ananthapadmanabha Aiyengar	Do.	Do.

Notices

25	Mr. Krishna Aiyer	40	Resolved that the notice be issued.
26	Madevan Pillai	Do.	Do.
27	Mary John	Do	Do.
28	Padmanabha Aiyer	Do.	Do.
29	Namu Pandit	Do	Do.
30	Sanjivi Rao	Do	Do.
31	Vyconta Row	Do	Do.

IV. *Disposal of petitions*

No	Name of petitioner.	Purport of petition	Resolution.
1	Parathy Pillai Kaliani Pillai	To compound an offence committed under Section 40.	Sanctioned on getting Rs. 2.
2	Kasim Ommsa	To be excused for not reporting a case of birth.	Explanation accepted
3	Nilakanta Pillai	Do.	Do.
4	T Kesava Pillai	Do.	Do.
5	Mr Venkittarama Dikshadhar	To compound an offence committed under Section 111.	Sanctioned on getting Rupee one

V. *Prosecutions*

No	Name of person	Nature of violation	Section violated	Resolution.
1	Gulla Sait	Storing and selling cocoanut shells without license.	53	Prosecution sanctioned.
2	Padmanabha Pillay	Storing and selling kerosine oil without license.	Do.	Prosecution Do.
3	Kumaren Sivaraman	Do	Do.	Do.
4	K. Krishna Pillay	Do.	Do.	Do.
5	Asanar Pillai Peeru Mahomed	Slaughtering animals without license	55	Do.
6	Nilan Kochummany	Do	Do	Do.
7	Madacanno Chodalamuthu	Do	Do.	Do.
8	Mashanam Chodalamothu	Do	Do.	Do.
9	Nurmuhamed Parreed	Do	Do.	Do.
10	Rowtha Pillay	Do	Do.	Do.
11	Adima Sama Labba	Trading in mutton without license	Do.	Do.
12	Marian Fernandez	Slaughtering animals and carrying on trade in beef without license	Do.	Do.
13	Aiyyam Pillay	Occupying street without license.	33	Do.
14	Loganatha Sastri	Do.	Do.	Do.
15	Velayudhan Chettiyar	Do.	Do.	Do.
16	Subramoniam Asari	Using cadjan leaves for roofing without the consent of the Committee	38	Do.
17	Velayudhan Madan	Do.	Do.	Do.

S. KRISHNAMURTHI IYER.
President.

Town Improvement Committee, Alwaye.

Proceedings of the Meeting held at 8 A. M. on Monday, the 26th Vrischigom 1087, at the local Sub-Registrar's Office.

Present.

Messrs. S. K. Mahadeva Iyer, B. A. & B. L. President.
" B. A. Fernandez B. A.
" R. Abel Pillai.
" Gopala Pye.
" Kunju Kadir Pillai.

I. Read the list of persons, prepared by the Sanitary Inspector, trading in licensable articles in the town.

Resolved that licenses be issued to such of the persons in the list as have applied for the license on payment of the fee prescribed under the rules.

Resolved further that notices be issued to those who have not applied for licenses, to show cause why they should not be prosecuted.

II. Read the drafts of the rules framed by the Sub-committee about the working of the fish market, the cattle market and the cart-stand under the fee or rent system, the introduction of which was sanctioned by the Committee at the meeting of the 18th Kanni 1087.

Resolved that the draft rules be sent up to Government for their approval and sanction.

III. Read the application of S. Thanoo Iyen, clerk in the Executive Engineer's Office, for the clerk's place in the T. I. C. favorably recommended by the Executive Engineer.

Resolved that the sanction of Government be obtained for his appointment.

IV. Read Huzur letter No. G. 6815 dated 23rd November about the revision of the staff under the Committee.

Resolved that a proposition statement be forwarded to the Audit Office as required in the Huzur letter, embodying the following details.

(1) That the staff under the Committee consist of a Sanitary Inspector, a clerk, a vaccinator and a peon there being treated as members of the permanent service elegible for pension under the C. S. R.

(2) That the maximum wages per sweepers be fixed at 7 Rs. per month, and the same for scavengers 10 Rs. and

(3) That the amount for the next 6 months of the year from Makaram for sweeping and scavenging charges be fixed at Rs. 456, calculated at the above rate for 8 sweepers and 2 scavengers.

V. Read Huzur letter No. G. 6482 dated 10th November 1911, stating that Government do not see their way, to sanctioning any sum for making improvements to the Sanitary Office building.

Recorded.

VI. Read the application of Vasu Nambiyar for constructing a building within the town as per plan presented by him.

Resolved that permission be granted.

The meeting broke up at 10 A. M.

Alwaye,
19th December 1911.

S. K. MAHADEVA IYER,
President.

Town Improvement Committee, Kottayam.

Proceedings of the ordinary meeting held on Wednesday the 6th December 1911/21st Vrichigam 1087.

Present.

Messrs. K. Aiyappan Pillai B. A., President
" P. M. Chacko B. A.,
" C. P. Thomas B. A. L. T.
" M. M. Varghese.

I. Read Government letter No 6316 forwarding copy of a letter sent to the President T. I. C. Trivandrum, re. sanction for money for works contemplated under Section 36 of the T. I. C. Regulation

Resolved that the letter be recorded

II. Read Government letter No. 2857 dated 18th May 1911 transferring the Vaccination staff of the towns to the respective Town Improvement Committees and letter No. G. 5820 dated 22nd November 1911 forwarding Government letter No. 6819 sent to the Sanitary Commissioner re. the arrangements made for the verification of the work done by the Town Vaccinators

Resolved that the letter be recorded

III Read Government letter No. 6813 dated 22nd November 1911 requesting to forward a proposition statement for the revision of staff under the Town Improvement Committee.

Resolved that the draft proposition statement prepared be passed and forwarded to the Account Office as directed in the Government letter

Resolved further that Government be informed that the following rates be fixed as the maximum amount per month for each class of menial servants and that the amount required for payment to the menial staff for the remaining 8 months of the year as per the following calculation is Rs 1592

MONTHLY MAXIMUM RATES.

Male sweepers	Rs.	7	per month.
Female	"	5	Do.
Cartmen	"	7	Do.
Scavenger	"	8	Do

The total amount required for payment for the remaining 8 months of the year.

Male sweepers	10×7×8=560	Rs
Female sweepers	10×5×8=400	"
Cartmen	9×7×8=504	"
Scavengers	2×8×8=128	"
Total	1592	Rs

IV. Read Medical Officer's letter No. 23 dated 25th September 1911 requesting to take immediate steps to put a stop to the selling of meat of unstamped animals slaughtered outside the Town as the practice frustrates the safety of the public.

Resolved that the Medical Officer's letter be sent to the Sanitary Inspector for a report on the matter.

V. Sanitary Inspector's report No. 166 dated 21-4-87 stating that the Kodimatha Cart-stand could not be leased to the Malabar Corporation Company as the Company have ceased the traffic of the Rainard's train and requesting that the whole cartstand may be auctioned and leased to the highest bidder on conditions to be fixed by the Committee.

Resolved that a notice be published in the Town for auctioning the Kodimatha Cartstand with the cattle manure and rubbish stored thereon, for the remaining months of the year.

K. AIYAPPAN PILLAI
President.

Town Improvement Committee, Trivandrum.

Proceedings of a meeting held on Saturday the 25th November 1911/10th Karthigai 1087.

Present.

(1) M. R. Ry. S. Krishnamurti Aiyer Avergal, M. B. & C. M. President
(2) „ S. N. Krishna Aiyer Avergal, B. A. & B. L.
(3) „ M. Krishna Pillai Avergal, B. A.
(4) „ K. Kunjunni Menon Avergal, B. A. & B. L.
(5) Mr. F. P. Fernandez.
(6) Bahadur Sahib Haji Davood Haji Jafir Sait.

I. Letters from Government (Section 18 a)

(1) Read G. O. No. D 4830 Dated 4-11-11 requesting to send to the Central Account and Audit Office a proposition statement for the temporary Establishment in connection with the Murajapam.

Recorded, as the proposition Statement had been already sent.

(2) Read G. O. No. 4881 Dated 4-11-11 stating that it is not possible to detail a batch of 20 Police men with the President in connection with the Murajapam.

Recorded.

TO (3) Read G. O. No. D 4884 Dated 8-11-11 Sanctioning to draw in advance 1,000 out of 3,000 Rupees sanctioned for the Murajapam Sanitary arrangements.

Recorded as rupees 1,000 had already been drawn.

(4) Read G. O. No. D 4910 Dated 9-11-11 that a wooden trough has been arranged to be put up across the Padmathirtam Tank to carry water from the Kochar to Ramanamatam.

Recorded.

(5). Read G. O. No. G. 6319 Dated 4-11-11 that an additional clerk on Rs 20 to the office of the Health Officer, cannot be sanctioned.

Recorded.

(6) Read G. O. No. G. 6318 Dated 4-11-11 that in *re.* the arrears of license fees *viz.* fanams 48 chs 3 due from Brigade sepoy Mathavan Parameswaran, the pay of Brigade sepoy is not liable to be attached for the recovery of the arrears of Public Revenue due from him.

Resolved that under the circumstances the Government be addressed for orders to write off the amount.

(7) Read G. O. No. G. 6221 Dated 2-11-11. if a map of this Town is required for this Committee.

Recorded, as Government had already been addressed to arrange for the supply of a map for this Committee.

(8) Read G. O. No. G. 6320 Dated 9-11-11 that as Laxmi paper mills at Punalur have closed, the waste paper may be destroyed.

Recorded.

(9) Read G. O. No. G. 6463 Dated 10-11-11 reminding of their letter *re* the submission of proposition statement for the transfer of vaccination staff of the Town to the Committee.

Recorded; as the same had already been sent.

II. Proposals and report from the President (Sections 18. d. e & g 20 III 27 (11) & 3 (1).)

(1). Read the Vice president's report that the well in the Panivagai office cannot be considered as a public one and as such no action can be taken by the Committee on the communication of the Panivagai Sheristadar to chop off the branches of the trees of adjacent compound, that overhang the well.

Resolved that the Government be addressed to refer the matter to the Head Sircar Vakil and get his opinion on the point.

(2). Read letter No. 1337 Dated, 24-10-11 received from the Acting District Judge, Trivandrum informing that the High Court have called on him for definite proposals for the prevention of the commission of nuisance in the premises of that Court and that steps are being taken to prevent the commission of nuisance and also letter from Mr. F. P. Fernandez on the same subject.

Recorded for the present.

(3) To address Government for amending Sections 33 and 115 of the Town Improvement Committee Regulations.

Resolved that no amendment is required for Section 115 and that the following proviso be added to section 33.

"Provided also that on an application being made to the President for license for occupying a public street, the same be not granted within a fortnight of such application, the applicant may occupy in accordance with the particulars and statement contained in his application".

(4). To increase the rate of fees for private scavenging in the Town.

Resolved that Government be addressed that section VI of the Rules regarding the introduction of private scavenging in the Town of Trivandrum passed under date the 28th August 1903 and modified by notification published on page 160 of the Government Gazette dated 14th June 1910, be amended as follows:—

"A quarterly fee of 21 chuckrams on every occupied house not exempted by the latter part of rule II shall be levied on the owners of houses in the Fort and the Chalai Divisions and rupee one, in Manakad, Tycad and Pettah Divisions"

(5) Read Sub Committees report on the complaint from one Velayudhen Tampi in *re* conversion of a paddy field in Vanchiyur Ela into plantation.

Resolved that the Sub Committees' report be approved and the petition of Velayudhen-Tampi rejected

(6) To acquire the land between the Vettimuricha Fort, Eastren Fort Gate and the Kandu Krishi office as far as maramuth Cutcherry behind.

Resolved that the Government be addressed for the acquisition of the land in question.

(7) To pass the bye drafted under section 34. A.

Resolved that the subject be postponed for the next meeting.

(8) Read maramut Overseer's report received with the Senior Dewan Peishcar's letter in *re*, the bill for the repairs made for the Cannemora market during 1086

Resolved that the amount Rs. 559-7-1 be paid as per the bill originally submitted by the maramut Overseer

III. Issue of Licenses.

	Name of person	*Section No.*	*Resolution.*
1	Sankarappa Naidu Narayanaswami Naidu	34 a.	Sanctioned on condition that non-inflammable materials are used for roofing.
2	Ranganatha Pillai Maraya Pillai	Do.	Do.
3	Keshavan Narayanan	Do.	Do.
4	Nilakantan Sankaran	Do.	No.
5	Subramonia Chettiar	Do.	Sanctioned on condition that non-inflammable materials are used for roofing.
6	S. N. Fernandez	Do.	Do.
7	N Velayudhen Thampi	Do.	Do.
8	Venkata Rajoo Ramanatha Rajoo	Do	Do.
9	Anatn Pillai Narayani Pillai	Do.	Do.
10	Mathewan Kumaran	Do.	Do.
11	Velayudhen Thanuvon	Do	Do.
12	Diyavoo Michael	Do	Do.
13	S. Madhavan Pillai	Do	Do.
14	Vela Mena Cochappy	Do.	Do.
15	Subramonia Iyer Ramaswami Iyer	Do	Do.
16	Varkey Joseph	Do.	Do.
17	Chinna Bhagavati	Do.	Do.
18	Krishnan Velayudhen	Do.	Do.
19	Antony Bastian	Do.	Do.
20	Irulappan Padmanabhan	Do.	Do
21	Sankaranarayana Sastri Ranga Aiyar	Do.	Do.
22	Krishnaswami Sastrial	40.	Sanctioned on the condition laid down by D. P. W authorities.
23	Mr P. K. Keshava Pillai	Do.	Do.
24	Messrs. F. P. Fernandez and M K. Govinda Pillai	Do.	Do.

S. KRISHNAMURTI AIYER,
President.

Town Improvement Committee, Alleppey.

Proceedings of the ordinary meeting held in the Committee's Office on Wednesday the 15th November 1911.

Present.

M. R. Ry. C. Rajaretna Naicker Avergal, B. A. President.
„ S. Venkatarama Naidu Avergal L. M. & S.
„ L. A. Soobramany Iyer B. A. & B. L.
Mr. P. Joseph Panapallil.
„ N. P. Nariel Valla.
„ Adam Osman.

The meeting commenced at 6 P. M.

I. Read and recorded the following Government letters :—

1. Letter No. G. 5941 dated 18-10-'11 informing that Government have accepted Mr. Macky's resignation of his membership in the T. I. C.

2. Letter No. G. 6056 dated 25-10-'11 not sanctioning the proposal to levy boat-toll, and to the Committee having any control of the traffic in canals.

3. Letter No. G. 6815 dated 4-11-'11 *re.* pecuniary help to be rendered to owners of thatched buildings within the town.

4. Letter No. G. 6224 dated 2-11-'11 enquiring if a map of the Alleppey Town is necessary.

II. Read again proverthicar's mahazar stating that the Sircar tank known as "Valiakulam" has been encroached upon by A. Poothocavoo Pillay and N. Krishna Singh, and that the adjoining road has been encroached upon by Rama Velu Kumaran and Arumugam Chuppan.

Read also notices issued to the above people and their explanations.

Read also notice served on Sivathanu Krishna Pillai, and noncompliance mahazars submitted by the Sanitary Inspector.

Resolved that these men be prosecuted for having encroached on Government land, and for disobedience of notices.

III. Read Sanitary Inspector's letter No. 184 dated 10-11-'11. enclosing non-compliance mahazars against

1. Asan Fathel and Mahomed Salai Fathel
2. Ahamad Hassan, and
3. Oomminy Madhavi

Resolved that these people be prosecuted.

IV. Read Mr. C. K. P. Pichuaiyer's letters dated 22nd and 23rd October, *re* levy of license fees on timber yards.

Resolved that Mr. Pichuaiyer be informed that the Committee cannot make any exception to the existing rules, that each yard must be taken by itself and considered by itself in respect of the levy of fees and that he must therefore pay up the license fees due.

V. Read correspondence relating to the drain near messrs. Ripley and Macky's premises (Resol No. VI dated 16-8-'10), also perused the plan forwarded by Mr. P. Joseph.

Resolved that Mr. Mackay also be invited to give his opinion on the matter, and that the president will also see the place and favour the Committee with his views.

VI. Petitions against the imposition of house-tax were read and discussed. The following decisions were arrived at.

Petition from Owner of Assessment No.	Nature of objection	Committee's decision
322	The upper story of the building is not used	Rejected as the objection is untenable
1453 c & 1287	The buildings were vacant.	exempted from taxation
339 & 310	The munsiff's court has decreed that the monthly rent shall be Rs. 4	Rejected, as the court's decree is not a sufficient criterion to fix the annual rental.
1615	As there are two claimants separate receipts may be issued	Separate receipts may be issued
1533	The annual rental fixed is very high	rejected, as the petition is time-barred
678	The house is in the possession of Mr Rothensy Gomidjee	Mr. R. Gomidjee may be asked to pay up the tax.
1500 A. B. C. D.	The building is sold to Veeramany Iyer, and the house tax must be collected from him	Mr. Veeramany Iyer may be asked to pay up the tax.
1477 A. B.	The annual rental fix is very high	Rejected, as the petition is time-barred.
1514	The buildings has been dismantled	Exempted from taxation
557	As the husband is no more, receipt may be issued in the wife's name	Receipt may be issued acordingly.
1029 A	The annual rental fixed is very high	Rejected, as the petition is time-barred.
1078	The building has been vacant for several months	The annual rental may be calculated at Rs. 5 a month and tax collected accordingly for the period the house was occupied
1457 A. B. C. D.	Separate receipts should be issued to the various claimants of the house	Receipts may be granted accordingly.
1077	The annual rental may be calculated at Rs. 48 and tax may be collected for the second half of the year, as the building was vacant for a very long time	Agreed.
1636 & 1635	The lands are free of tax and hence the buildings also must be exempted from taxation	Rejected, as no such exemption is permissible under the house-tax rules;
1638	The house has been dismantled.	The amount of tax may be written off
83 & 1084	That the buildings were vacant.	The tax for 1086 only shall be collected.
1411	Two receipts should be issued as the house has been divided	Separate receipts may be issued and the party may be exempted from payment of Demand Notice fees
1427	The house belongs to two men and tax has to be paid by both of them	The applicant shall pay chs. 12 and Ramakamathy chs. 16.
1431	The tax may be collected from the owner of the house Kesavan Krishnan	The amount shall be realised from K. Krishnan.
598	As the building is used as a grant-in aid dispensary the same must be exempted from taxation	The house-tax rules at present in force, do not permit such exemptions being granted.
758	The house tax must be collected from the two claimants	Rs 1-2-11 may be collected from Anantha Ramakrishna Iyer and chs. 15-5 from Anantha Lekshmi ammal Thulu ammal

VII. Read applications from the undernoted persons for the construction of buildings under section 34 A, and confirmed licenses issued therefor by the President.

	Name.	Building
1	Krishnan Oonny	a tiled house.
2	Lekshmichand Theysey & Co.	a wall near Sircar lane.
3.	Shekali Bappoo Kanno	a tiled house
4.	P. Fernandix	a house.
5.	S. Appacutty Pillai	a ginger-bleaching shed.
6.	Geris Kurisoo Pillai	a tiled house
7.	Sulaiman Husen	a kitchen and an out-house (tiled).
8.	Anthony Varghese	a tiled house.
9.	N. P. Narielvalla and sons	a wall by the side of a lane.
10.	Varghese Varghese	repairs to a tiled house.
11.	Aliar Manachy	a tiled house.
12.	A. Ananthakrishnaiyer	Do.
13.	S. Venkitachalam Pillai	Do.
14.	A. R. Asary & others	Bhajanamadam.
15.	N. P. Narielvalla & sons	a tiled building.
16.	Raman Subather	a building

The meeting dispersed at 8 P. M.

C. RAJARETNA NAICKER,
President.

Sanitary Department.

NOTIFICATION.

The undermentioned Vaccinators and Conservancy Overseers have been granted rewards for good work done during the year 1086.

No.	Rank.	Name.	Amount of bonus. Rs	ch.	c.	Station.	Remarks.
1	3rd class Vaccinator	Nabhi Khan	15	..	...	Quilon	
2	1st Do.	Syed Mahemed	15	..	...	Changanacherry	
3	3rd. Do.	A. Raman Pillai	10	..	...	Balaramapuram	
4	3rd. Do.	N. Appavoo Pillai	10	..	...	Kzhencherry	
5	4th. Do.	K. Kanh Pillai	10	..	...	Navaikulam	
6	4th. Do.	A. P Lopez	10	..	...	Edathuva	
7	Sub-Protem 2nd. Grade Conservancy Overseer	E. Ramakrishna Pillai	7	14	...	Poovar	
8	5th Grade Conservancy Overseer	Theetharappa Pillai	7	14	...	Sambuvatılara	
9	1st. Grade Do.	M. S. Kuppu Aiyen	7	14	...	Parur	
10	1st. Do. Do.	R. Srinivasa Aiyengar	7	14	...	Kalkulam	

Office of the Sanitary Commissioner,
Trivandrum, 18th December 1911.

S. KRISHNAMURTHI AIYAR,
Sanitary Commissioner,
Travancore.

Town Improvement Committee, Kayanculam.

Proceedings of the meeting held at 8-30 A. M Tuesday the 28th November 1911/13th Vrischikam 1087 in the hall of the local Magistrate's Court.

Present.

M. R. Ry. N. Achutan Pillai Avergal B. A. ... Acting-President.
" K. R. Sankara Pillay Avergal,
" A. Krishna Pillai Avergal,
" C. N. Kesava Pillai Avergal, B. A.
" P. Venkateswara Pye Avergal,
Mr. H. J. D. Lemos,
" K. C. Oommaman,
Sahib Bahadur N. Siddik Sait,

I. Read:—

(1) Letter No. 6137 dated 29th October 1911 from the Chief Secretary to Government, declining to sanction permanent advance from the general revenues of the State and informing that a small sum may be drawn from the balance of the Personal Deposit of the Committee for petty expenditure.

Recorded.

(2) Letter No 6179 dated 31st October 1911 from the Chief Secretary to Government informing that the appointment of Mr Govindan Channar of Alummood as a non-official member of the T. I. C. Kayanculam, will be considered, when there is a vacancy.

Recorded

(3) Letter No. 6185 dated 31st October 1911 from the Chief Secretary to Government refusing to sanction to levy taxes and tolls on vehicles boats etc. in the Kayanculam Town and suggesting that house tax may be levied.

Resolved that the levy of house tax will be considered subsequently.

(4) Report No. 5 dated 2nd November 1911, from the Conservancy Overseer, regarding the repair to the rubbish cart and enhancing the pay of the cart-drawers or appointing a new hand for the work

Resolved that the cart be repaired that three of the sweepers be paid an allowance of Chuckrams five each for drawing the rubbish cart, as was done by the Sanitary Department.

(5) Report No. 6, dated 2nd November 1911, from the Conservancy Overseer, requesting sanction for hiring a place for holding his office and for keeping rubbish carts.

Resolved that the Overseer be asked to arrange a house on hire for less than Rs 2 a month for office building and that a shed for keeping the rubbish carts will be provided, otherwise

(6) Letter No 1383/L. R 49 dated 2nd November 1911, from the Dewan Peishkar, Quilon, regarding the election of a member for the Sree Mulam Popular Assembly from the T. I. C. Kayanculam.

Resolved that the letter be recorded, since the election has been already reported to Government.

(7) Letter No. 6215, dated 2nd November 1911, from the Chief Secretary to Government regarding the sending of certain books for the use of the T. I. C

Recorded

(8) Letter No. 6217, dated 2nd November 1911, from the Chief Secretary to Government, regarding the rates for the carrying of corpses along the public routes of the Town and private markets within the Town

Recorded

(9) Letter No 6316 dated 4th November 1911, from the Chief Secretary to Government, regarding the allotment of funds for the works contemplated in Section 86 of the T. I. C. Regulation.

Recorded.

(10) Letter No 6383, dated 8th November 1911, from the Chief Secretary to Government, according sanction to the Committee for compounding offences, under Section 110 of the T. I. C. Regulation.

Recorded.

(11) Letter No. 6420 dated 9th November 1911, from the Chief Secretary to Government, regarding the destruction of waste paper.

Recorded.

(12) Letter No. 1134, dated 14th November 1911, from the Sanitary Commissioner, questioning the accuracy of the statement of Vital statistics for Kanny 1087.

Resolved that necessary action be taken on the letter.

(13) Letter No. 6619, dated 16th November 1911, sanctioning the Budget grant of the Committee for 1087.

Recorded.

(14) Letter No. 6621, dated 16th November 1911 from the Chief Secretary, approving the brooch and badge for the T. L. G. Overseer and Peon and sanctioning the making of the same locally.

Resolved that arrangements be made for the making of the same

(15) Letter No. 1621/L. R. 4, dated 17th November 1911, from the Chief Secretary to Government informing that votes by absent voters by proxies or letters are not admissable under the rules.

Recorded.

(16) Letter No. 6760, dated 22nd November 1911 regarding the supply of Gazettes to the Committee.

Recorded.

II Mr. A. Krishna Pillai brought to the notice of the Committee the necessity for making a rubber stamp for the use of the T. L. G. office.

Resolved that Government be addressed on the subject.

N. ACHYTAN PILLAI
ActingPresident.

സാനിട്ടേറി ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ട്.

അവധി കൊടുത്ത വിവരം

പെരുമ്പാവൂർ ഡിസ്ട്രിക്ടിൽ അസിസ്റ്റണ്ട് സാനിട്ടേറി ആഫീസർ മിസ്റ്റർ ജെ. നിക്കളാസ്പിള്ളക്ക [illegible] ജനുവരിമാസം [illegible] ഉച്ചക്കുമേൽ മുതൽ [illegible] ദിവസത്തെ പ്രിവിലേജ് അവധി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു

സാനിട്ടേറികമ്മിഷണരാഫീസ്,
തിരുവനന്തപുരം,
[illegible]

എസ്. കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപിള്ള,
തിരുവിതാംകൂർ സാനിട്ടേറി കമ്മീഷണർ.

Medical Department

TRANSFERS

Sub Assistant Surgeon A. Nallaperumal Pillay has been transferred from the General Hospital to the District Dispensary, Nedumangaud.

Assistant Apothecary Miss. C. M. John has been transferred from the Women and Children's Hospital to the District Hospital, Kottayam.

ASSUMPTION OF CHARGE.

Sub-Assistant Surgeon A. Nallaperumal Pillay transferred from the General Hospital, assumed charge of the District Dispensary, Nedumangaud on the evening of 30-1-'12/17-6-'87

Darbar Physician's Office,
Trivandrum, 2nd February 1912.

GEORGE BIDIE, Major, I. M. S.,
Darbar Physician

Apothecary P. M. Ismail Munaruty of the General Hospital deputed for fever duty at Perumkadavila in the Neyyattinkara Taluk, assumed charge of the Special duty on the forenoon of 16-6-1087/29-1-1912.

LEAVE OF ABSENCE.

Apothecary Y. Kunjandy of the Ambalapuzha Dispensary has been granted twenty days privilege leave from the forenoon of 17-6-1087/30-1-1912.

Darbar Physician's Office,
Trivandrum, 31st January 1912.

GEORGE BIDIE, Major, I. M. S.,
Darbar Physician.

NOTICE.

The General Public are informed that quinine should be taken preferably on an empty stomach; if possible, suspended in milk; and given an hour or two before the time at which previous experience of a case shows the temperature will probably attain its maximum. The following are appropriate doses according to age:—

Adults 1 to 10 grains.
2 years give 1/7th of adult dose.
4 years give ¼th of adult dose
6 years give 1/3rd of adult dose.
8 years give 2/5ths of adult dose.
10 years give 5/11ths of adult dose
12 years give ½ of adult dose
Above 12 and under 21 give ½ to full adult dose.

Darbar Physician's Office,
Trivandrum, 29th January 1912

GEORGE BIDIE, Major, I. M. S.,
Darbar Physician.

നോട്ടീസ്

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ ക്വിനയിൻ (കൊയിനാപൊടി) റിവത്തിയുള്ളടക്കത്തോടും വെറുംവയററിൽ സേവിക്കണം. സാധിക്കുമെങ്കിൽ പാലിലിട്ടു സേവിച്ചാൽ കൊള്ളാം. മുൻ അനുഭവംകൊണ്ടു ഒരു രോഗിക്കു പനി അതികലശലായി ഇന്നസമയത്തു വരുമെന്നു അറിവുള്ളപ്പോൾ ആ സമയത്തിനു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറിനു മുമ്പിൽ ഈ പൊടി കൊടുക്കണം.

പൊടി സേവിക്കേണ്ട ക്രമം

പ്രായംചെന്ന ഒരാളിനു ൧ മുതൽ ൧൦ ഗ്രയിൻവരെ കൊടുക്കാം.

൨	വയസ്സു പ്രായമുള്ള	ഒരു കുട്ടിക്കു	അതിൽ	൧/൭	കൊടുക്കണം.
൪	ടി	ടി	ടി	൧/൪	ടി
൬	ടി	ടി	ടി	൧/൩	ടി
൮	ടി	ടി	ടി	൨/൫	ടി
൧൦	ടി	ടി	ടി	൫/൧൧	ടി
൧൨	ടി	ടി	ടി	൧/൨	ടി

൧൨ വയസ്സിനുമേൽ ൨൧ വയസ്സിനു ൧/൨ മുതൽ മുഴുവൻ (അതായതു ൧ മുതൽ ൧൦ ഗ്രയിൻ) വരെ കൊടുക്കാം.

ഡർബാർഫിസിഷന്റെ ആഫീസ്
തിരുവനന്തപുരം ൮൭ മകരം ൧൬

ജാർജ്ജ് ബിഡി,
മേജർ ഐ. എം. എസ്. ഡർബാർഫിസിഷൻ.

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. L.] TRIVANDRUM, TUESDAY, February 6, 1912 / Makaram 24, 1087 No. 6

POLICE DEPARTMENT.

NOTICE.

Proclaimed Offender Ouseph Vareed whose description was given in the Police Sheet dated 24th August 1911, published in the Gazette of the 29th August 1911 has been arrested by Constable No. 1204 Narayana Pillai of Kunnatnad Station.

Office of the Superintendent of Police,
Camp-Karunnady, 28th January 1912.

F. S. S. GEORGE,
Superintendent of Police.

NOTICE.

Police Constables Nos, 380 Shangara Pillai and 421 Neeladunda Pillai are awarded three (3) rupees each for vigilance at night on beat duty in Kottar Town leading to the detection of Kalcolam Station Crime No. 19/1087 section 380 T. P. C.

2. Police Constable No. 353 Paramaswaran Pillai is awarded three (3) rupees for arresting on suspicion the accused in Kalcolam Station cases Nos. 32 & 33/1087 section 379.

Office of the Supt of Police,
Trivandrum, 12th January 1912.

F. S. S. GEORGE,
Superintendent of Police.

NOTICE.

The four Proclaimed Offenders Navaneetha Krishna Thevan, Subbiah Thevan, Kottimuthoo Thevan and Sankara Thevan whose descriptions were given in the Police Sheet dated 12-1-1912, published in the Gazette of 23rd January 1912 have surrendered themselves before the Shencottah Magistrate.

Office of the Superintendent of Police,
Trivandrum, 10th January 1912.

F. S. S. GEORGE,
Superintendent of Police.

Proclaimed Offenders.

Trivandrum Division. *Neyyattinkara Station.*

Taluk.	Neyyattincara Taluk.	Neyyattincara Taluk
Name and address.	Vedakannu Vydhiyan *alias* Kalla Subramonian, Ennaravila Purayidam, Keezhkolla Desam, Kollayil Adhicarem.	Raman Kochan, Pottayil Purayidam, Keezhkolla Desam, Kollayil Adhicarem.
For what offence charged.	Sections 379 & 64 T. P. C.	Sections 379 & 64 T. P. C.
Station, village and house name.	Neiyyattincara Station, Keezhkolla Desam, Ennaravila Purayidam	Neiyyattincara Station, Thunduvilagam Purayidam, Nattalam Adhicarem.
When and by which Magistrate warrent issued.	Neiyyattincara Stationary 2nd Class Magistrate on 7-2-87.	Neyyattincara Stationary 2nd Class Magistrate on 7-2-87.
General description, caste, occupation, age, height, colour, style of features, marks and clothing.	Shanar; Physician; Age 65, Height 5ft; Dark colour, Grey hairs; White patches on hands, feet and lips; round face; ears bored, bald head, has beard and moustache, walks slowly; has marks of small pox all over the body.	Shanar; Age about 50, Height, 5 ft 5 ins; Fair complexion, pointed face, bald head, hollow cheeks has beard and moustache; lost his teeth, lean body, ears bored, Sunken eyes.
Names of relatives and their residence.	His wife Kutty Aratha with her children lives in the above Ennaravila Purayidam.	His son Vellayan lives at Pottavila Purayidem in Keezhkolla. He had lost his wife the daughter of Vedakannu Vydhiyan.
Where the absconder is likely to go.	Nattalam, Adhicarem and other places.	Nattalam, Thoduvatty, Panachamood, Karinamamkode Manalikara and other places
Amount of reward offered.	Nil.	Nil.
Remarks whether Sections 69 and 70 C. P. C. have been put in force.	Yes.	Yes.

Descriptive roll of a Known Depredator who has passed out of view.

District and station.	Name and residence.	Caste and calling.	General description.	Names of relatives and their residence	Dates and particulars of conviction.
Quilon Alleppey Station.	Joseph Rozario Potha Vakil's Compound, Alleppey.	Roman Catholic, Cultivation.	Age, about 25; Height, 5 feet 1 inch; a small scar on the right side of Abdomen A small scar below the left shoulder blade; Has a mole in front of left shoulder joint.		6 months' R. I. for offences under Sections 381 and 408 T. P. C. in C. C. No 343 of 1910 of 2nd Class Magistrate Court Br. Cochin.

Office of the Superintendent of Police,
Camp, Chengannur 30th January 1912.

F. S. S. GEORGE,
Superintendent of Police.

HUE AND CRY.

Descriptive roll of two under trial prisoners who *escaped* *from* the Ernakulam Jail on 28-5-87.

I.

Name—Pylee *alias* Kunjenpaller.
Father's name—Padayady Mathoo.
Age—29 years.
Height—5 ft. 6¼ inches.
Caste—Christian.
Colour—Brown.

Description—Body well built; a cicatrix below the right knee about the size of half-a-rupee; a linear scar at the end of the left eye brow; a scar on the right arm about the size of a two anna piece; and another scar a little above the navel; has tattoo mark of letters P. A. U. L on the right arm below the shoulder and another tattoo mark on the left hand in the form of a flower.

He is an under trial prisoner in Sessions Case No. 10 of 1087.

Residence—Nadamale Desem, Nadamale Village, Thrippoonithoray, Kanayanoor.

His father Mathoo, brother Chako and mother Kunja, lives in Nadamale Desem. His wife is the daughter of one Vazhangan Assan near Arathookutty palem in Kottayam. His uncle has residences at Kadavittom and Kolencherry and the uncle's relatives at Killimanoor and Kangazhattom.

He is likely to go to Travancore, Vaikom, Kottayam, Kothamangalem, Peermade, Moovattupuzha, Perumpallam Panapally, Vadoothala, Pallipurem, Thoorothikara, Thrippoonithoray, Vappa, Pocrevem, Padayara, Muvattupuzha, Thodupuzha and Oothiyemperoor.

II.

Name—Anthrophel *alias* Raphiel.
Father's name—Not known.
Age—18 years.
Height—5 ft. 5 inches.
Caste—Christian.
Colour—Brown.

Description—Long face, a cicatrix above the left breast, a protrusion in the abdomen above the navel, a scar on the right thigh and another scar on the forehead.

He is an under trial prisoner in Case No. 59 of 1087 of the Mattancherry Station.

Residence—Vellooroothy Vadakummuri, Mattancherry, Cochin.

His wife Villima and children Jothirisa, Mariya, Anna, Antho, Ouseph and Thrasia are put up at Vellooroothy.

He is likely to go to Travancore, Vaikam, Kottayam, Kothamangalem, Peermade, Moovattupuzha, Perumpallam Panapally, Vadoothala, Pallipurem, Thoorothikara, Thrippoonithoray, Vappa, Porrevem, Padayara, Muvattupuzha Thodupuzha and Oothiyemperoor.

Office of the Superintendent of Police,
Camp, Harripaud, 1st February 1912.

F. S. S. GEORGE,
Superintendent of Police.

NOTICE.

Proclaimed Offender Mathai Mathai whose description was given in the Police Sheet dated 22nd March 1911 and published in the Gazette of 28th March 1911 has surrendered himself before the Division 1st Class Magistrate, Kottayam on 30-3-87.

Office of the Superintendent of Police,
Camp, Harripaud 1st February 1912.

F. S. S. GEORGE,
Superintendent of Police.

പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ കുററക്കാരൻ

തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ

നെയ്യാററിൻകര സ്റ്റേഷൻ

താലൂക്ക്	പേരും മേൽവിലാസവും	ഏതുകുററത്തിനു ചാർജ്ജ ചെയ്തു എന്ന	സ്റ്റേഷൻ, മറി, വിട്ടുപോയ മുതലായതു	വാറണ്ടു എന്നു അയച്ചു എന്നും ഏതു കോർട്ടിൽ നിന്നു എന്നും	ജാതി, പ്രവൃത്തി, വയസ്സ്, ഉയരം, നിറം, ദേഹപ്രകൃതി അടയാളങ്ങളും, ധരിച്ച വസ്ത്രങ്ങളും ഇവയുടെ വിവരണം	ചാർച്ചക്കാരുടെ പേരും വാസസ്ഥലവും	ഒളിവിൽ ഇരിക്കുന്നതിനു പോകുവാൻ ഇടയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ	ഇനാമിന്റെ സംഖ്യ	റിമാർക്ക്സ്, ക്രി. ന. നി. 90-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ
നെയ്യാററിൻകര	കൊല്ലയിൽ അധികാരത്തിൽ കീഴ് കൊല്ല ദേശത്തു ഇന്നററിൽ പറയിടത്തിൽ കൊള്ളസുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നു വിളിക്കുന്ന വേദക്കണ്ണു വൈദ്യൻ	തി. ശി. നി. ൩൦൨-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം കൊലക്കുററം	നെയ്യാററിൻകര സ്റ്റേഷൻ [illegible]	നെയ്യാററിൻകര ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ടിൽ നിന്നു ൮൭-൨-൧൭-ൽ	ചാന്നാൻ, വൈദ്യൻ, വയസ്സ് ൩൫; ൫ അടി പൊക്കം, കറുത്ത നിറം, നരച്ചമുടി, കൈകളിലും കാൽപടത്തിലും ചുണ്ടിലും പതകരിയുണ്ട്; വട്ടമുഖം, കാതുകുത്തിയിട്ടുണ്ട്, തലയിൽ കഷണ്ടിവിഴുന്നിട്ടുണ്ട്, കൊമ്പൻതാടിയും മീശയും ഉണ്ട്, സാവധാനത്തിൽ നടക്കം വസൂരിക്കലത്തിന്റെ വടുക്കളും ഉണ്ട്.	പ്രതിയുടെഭാര്യ കുട്ടി അരത്ത അവളുടെ പുത്രന്മാരോടുകൂടി ഇന്നാവിള പറയിടത്തിൽ താമസിക്കുന്നു.	നട്ടാലം അധികാരം മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ	ഇല്ല	പ്രൊക്ലമേഷൻ നടത്തി
	കൊല്ലയിൽ അധികാരത്തിൽ കീഴ് കൊല്ല ദേശത്തു പെരററയിൽ പറയിടത്തിൽ രാമൻ കൊച്ചൻ		നെയ്യാററിൻകര സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തിയിൽ [illegible]		ചാന്നാൻ, ഉദ്ദേശം ൩൦ വയസ്സ്, ൫ അടി ൫ ഇഞ്ചു പൊക്കം, വെളുത്തനിറം, കൂർത്തമുഖം, കഷണ്ടിതല, ചെവികുത്തി കുറ്റിയതാണ്, മേൽവായിലും കീഴ്വായിലും പല്ലുകൾ വിഴുന്നിട്ടുണ്ട്. താടിയും മീശയും ഉണ്ട്, മെലിഞ്ഞദേഹം, കാതുകുത്തിയിട്ടുണ്ട്, കണ്ണു കുഴിഞ്ഞതാണ്.	മകൻ വെള്ളയാൻ കീഴ്കൊല്ലയിൽ പെരററവിളയിൽ താമസിക്കുന്നു. വേദക്കണ്ണു വൈദ്യന്റെ മകളെ കെട്ടിയിരുന്നു മരിച്ചുപോയി.	നട്ടാലം, തൊടുവെട്ടി, പനച്ചമൂട്, കരിനാഗംകോട്, മണലിക്കര മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ		

പോലീസ് സൂപ്രണ്ടാപ്പീസ്
ക്യാമ്പ്—കരമാടി
൧൦൮൭-മകരം-൨൩

പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്,
എഫ്. എസ്. എസ്. ജാർജ്.

വിളിച്ചറിയിപ്പു.

൧൦൮൭-മാണ്ടു ധനുമാസം ൨൮-നു എറണാകുളം ജെയിലിൽ നിന്നു തടവുചാടിപ്പോയ വിസ്താരത്തിൽ കിടക്കുന്ന രണ്ടുപുള്ളികളുടെ അടയാളവിവരം

പേരു	കുഞ്ഞൻ പാലിഎന്നുവിളിക്കുന്ന പൈലി
അഛന്റെ പേരു	പടയാടി മത്തു
വയസ്സ്	൨൩
പൊക്കം	അഞ്ചടി അരഇഞ്ചു
ജാതി	ക്രിസ്ത്യൻ
നിറം	പുതുനിറം

വിവരണം.—ഒത്തദേഹം, വലത്തെകായിന്റെ മുട്ടിനുതാഴെ അരുപാർശ്വത്തിൽ ഒരുതഴമ്പുണ്ടു. ഇടത്തെ പുരികത്തിന്റെ അററത്തു ഒരുനീണ്ടതഴമ്പുണ്ടു. വലത്തെകണ്ണിൽ അരയ്ക്കുതാഴെ ഉപ്പൂറ്റിയുടെ വൃത്തത്തിൽ ഒരുതഴമ്പു. പൊക്കിളിന്റെ മുകളിൽ മറെറാരുതഴമ്പുമുണ്ടു വലത്തെകൈവണ്ണയിൽ പി. എ, യു എൻ. എന്നക്ഷരങ്ങളിലും ഇടത്തെകയ്യിൽ ഒരു പൂമാതിരിയിലും പച്ചകുത്തിയിട്ടുണ്ടു. ൧൦൮൭-ൽ സെഷ്യൻ ൧൫൦-ാം നമ്പ്ര കേസ്സിൽ വിസ്താരത്തിൽ കിടപ്പുള്ള ഒരുപ്രതിയാകുന്നു.

വാസസ്ഥലം.—വൈക്കംദേശം, വടമലഗ്രാമം, തൃപ്പൂണിത്തുറ, കണയന്നൂർ.

അവന്റെ അഛൻ മത്തുവും, സഹോദരൻ ചാക്കോയും, അമ്മ കുഞ്ഞേലിയും വടമലദേശത്തിൽ താമസിക്കുന്നു. അവന്റെ ഭാര്യ കോട്ടയത്തു അരത്തൂട്ടിപ്പാലത്തിനു സമീപം പഴഞ്ഞനാശാന്റെ മകളാണു. അവന്റെ അമ്മാമൻമാർ മുളന്തുരുത്തി, കോലഞ്ചേരി മുതലായപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസവും കിളിമാനൂർ, കിഴക്കിനിതിററം ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചാർച്ചക്കാരും ഉണ്ടു. അയാൾ തിരുവിതാംകൂർ, വൈക്കം, കോട്ടയം, കോതമംഗലം, പീരുമേട്ട, മൂരിങ്ങപ്പുഴ, പെരുമ്പള്ളം, പാന്നാപള്ളി, പട്ടതല, പള്ളിപ്പുറം, ഇരത്തിക്കര, തൃപ്പൂണിത്തുറ, പല്ലാ, പിറവം, പടയറ, മൂവാററുപുഴ, തൊടുപുഴ, ഉദിയംപേരൂർ, എന്നസ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാൻഇടയുണ്ടു.

(൨)

പേരു	ചൈയൻ എന്നുവിളിക്കുന്ന അന്നചൈയൻ
വയസ്സു	൪൩
പൊക്കം	അഞ്ചുഅടി അഞ്ചുഇഞ്ചു
ജാതി	ക്രിസ്ത്യൻ
നിറം	പുതുനിറം

വിവരണം നീണ്ടമുഖം, ഇടത്തെമുലയുടെമുകളിൽ ഒരുതഴമ്പുണ്ടു. പൊക്കിളിനുമുകളിൽ വയററിൽ ഒരുമുഴയുണ്ടു, വലത്തെത്തുടയിലും നെററിയിലും ഓരോമറുകുകളുമുണ്ടു.

മട്ടാഞ്ചേരി സ്റ്റേഷനിൽ ൧൦൮൭-ൽ ൫൪-ാം നമ്പ്ര കേസ്സിൽ വിസ്താരത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരുപ്രതിയാണു.

വാസസ്ഥലം. കൊച്ചിയിൽ മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ വെള്ളയത്തി വടക്കുംമുറി.

അവന്റെകെട്ടിയവൾ വിളവയും മക്കളായ ജോക്രിസ്റ്റോ, മറിയാ, അന്ന, അന്തൊ, ഔസെപ്പു ത്രേസ്യാ, ഇവരും പള്ളുരുത്തിൽ താമസിക്കുന്നു.

അയാൾ തിരുവിതാംകൂർ, വൈക്കം, കോട്ടയം, കോതമംഗലം, പീരുമേട്ട, മൂരിങ്ങപ്പുഴ, പെരുമ്പളം, പാന്നാപള്ളി, പട്ടതല, പള്ളിപ്പുറം, ഇരത്തിക്കര, തൃപ്പൂണിത്തുറ, വയ്പാ, പിറവം, പടയറ, മൂവാററുപുഴ, തൊടുപുഴ, ഉദിയംപേരൂർ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാൻ ഇടയുണ്ടു

പോലീസു സൂപ്രെണ്ടാഫീസ്സ്
ക്യാമ്പു ഹരിപ്പാട്ടു, ൧൦൮൭-ധനു-൩൦-

എഫ് എസ്. എസ്. ജാജ്,
പോലീസു സൂപ്രെണ്ടു,

നോട്ടീസു

൧൦൮൭ മാർച്ച ൨൭-ലെ ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ൧൦൮൭-മാർച്ച ൨൭-ലെ പോലിസ്സ ഷീററിൽ പേരുവിവരം പറയുന്ന മത്തായി മത്തായി എന്നവൻ ൧൦൮൭ ഇടവം ൩൦-നു കോട്ടയം ഡിവിഷൻ ൧ാം ക്ലാസ്സ മാജിസ്ത്രേററു കച്ചേരിമുമ്പാകെ ഹാജരായിരിക്കുന്നു

പോലിസ്സ സൂപ്രണ്ടാഫീസ്സ
ക്യാമ്പു ഹരിപ്പാട്ട, ൧൦൮൭-൨-൩-

എഫ്. എസ്. എസ്. ജാജ്,
പോലിസ്സ സൂപ്രണ്ടു.

നോട്ടീസ്

൧൯൧൧ ആഗസ്റ്റ് മാസം ൨൨-൹യിലെ ഗസെററിൽ പരസ്യം ചെയ്തിരുന്ന ആഗസ്റ്റ മാസം ൨൩-൹യിലെ പോലീസു ഷീററിൽ പേരുവിവരം പറയുന്ന പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ കുററക്കാരനായ ഔസേപ്പു പറിയത്തു എന്നവനെ തന്നെത്തൂടു സ്റ്റേഷനിൽ ജോലിനോക്കുന്ന ൧൨൦൪-ാം നമ്പർ കാൺസ്റ്റബിൾ നാരായണപിള്ള പിടിച്ചിരിക്കുന്നു.

പോലീസു സൂപ്രണ്ടാഫീസ്
ക്യാമ്പു കരമാടി
൧൯൧൨ ജനുവരി ൨൪൹

എഫ്. എസ് എസ് ജാർജ്,
പോലീസു സൂപ്രണ്ട്.

നോട്ടീസ്

൧൯൧൨ ജനുവരി ൨൩൹ ലെ ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിട്ടുള്ള ൧൯൧൨-൧-൧൨ ലെ പോലീസു ഷീററിൽ പേരുവിവരം പറയുന്ന പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ കുററക്കാരായ നവനീത കൃഷ്ണത്തെവൻ, സുബ്ബയ്യാത്തെവൻ, കൊടിമുത്തുത്തെവൻ, ശങ്കരത്തെവൻ എന്ന നാല പേരും ചെങ്കോട്ട മജിസ്ത്രേട്ടു കോടതി മുമ്പാകെ ഹാജരായിരിക്കുന്നു.

എഫ് എസ്. എസ്. ജാർജ്,
പോലീസ് സൂപ്രണ്ടു.

നോട്ടീസ്

കൽക്കുളം സ്റ്റേഷൻ വക ൽരജി. ൧൯-ാം നമ്പർ തി. പി. കോ. ൩൮൦-ാം വകുപ്പുപ്രകാരമുള്ള കേസിനെ തെളിവിൽ വരുത്തുന്നതിനു ഇടയാക്കിയ രാത്രിയിലെ പെറാറോളിൽ കാണിച്ച ജാഗ്രതക്കു കോട്ടാർ ടൌൺ സ്റ്റേഷനിൽ ൩൮൦-ാം നമ്പർ കാൺസ്റ്റെബിൾ ശങ്കരപ്പിള്ളക്കും ൭൨൮-ാം നമ്പർ കാൺസ്റ്റെബിൾ നീലകണ്ഠപ്പിള്ളക്കും മൂന്നു (൩) രൂപാ വീതം ഇനാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

൨. കൽക്കുളം സ്റ്റേഷൻ വക ൽരജി ൩൨-ാം ൩൩-ാം നമ്പർ കേസിൽപെട്ട പ്രതികളെ സംശയിച്ചു പിടിച്ചതിലേക്കു ടി സ്റ്റേഷനിൽ ൩൭൩-ാം നമ്പർ കാൺസ്റ്റെബിൾ പരമേശ്വരൻപിള്ളക്കു (൩) മൂന്നു രൂപാ ഇനാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

എഫ്. എസ്. എസ്. ജാർജ്.
പോലീസു സൂപ്രണ്ടു്

പോലീസു സൂപ്രണ്ടാപ്പീസു,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൯൧൨-൧-൩൧൹.

തിരുവിതാംകോട്ട ഗവർൺമെണ്ട് പ്രൊസിഡിംഗസ്.

സെൻട്രൽ പ്രിസൺ സൂപ്രഎണ്ടെഡെണ്ട്, സെൻട്രൽ പ്രിസണിന്റെ ൧൦൮൬-മാണ്ടത്തെ ഭരണ റിപ്പോർട്ടിനെ സമർപ്പിക്കുന്നതായി ൧൯൧൧ അക്ടോബർ ൧൮-ാം ൧൦൪൨-ാം നമ്പരിൽ അയച്ച ലെട്ടർ വായിച്ചു.

അതിന്മേൽ ചെയ്ത ഉത്തരവു. J. ൨൬൦-ാം നമ്പർ ൧൯൧൨- ജാനുവരി ൧൭-

മിസ്റ്റർ. എസ്. ആർ. സ്വിന്നി ഒരു മാസത്തേക്കു അവധിയിൽ പോയിരുന്ന സമയം ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് തഹശീൽദാർ മിസ്റ്റർ. കെ. പത്മനാഭൻതമ്പി ബി.എ. ബി. എൽ സൂപ്രഎണ്ടെഡെണ്ടായി ജോലിനോക്കിയകാലംഒഴിച്ചു, ശേഷം ഉള്ള കാലം മുഴുവനും സെൻട്രൽ പ്രിസൺ ചാർജ് വഹിച്ചിരുന്നു.

൧. കൊല്ലത്തിൽ പുതുതായി ൫൦൯ തടവുകാർ ചേർക്കപ്പെട്ടു. ഇതിൽ ൪൭൭ പേർ കുറ്റസ്ഥാപനമായവരും, ൩൨ പേർ വിചാരണയിൽ ഇരിക്കുന്നവരും, ൪൧ സിവിൽ തടവുകാരും ആയിരുന്നു. ആണ്ടാദ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറ്റസ്ഥാപനമായ ൬൯൪ തടവുകാരും വിചാരണയിൽ ഇരുന്ന ൨൨ തടവുകാരും, ൧൭ സിവിൽ തടവുകാരും ഉൾപ്പെടെ, മൊത്തം ൧൦൭൫ തടവുകാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറ്റസ്ഥാപനമായവരായി ൩൯൪ പേരും വിചാരണയിൽ ഇരിക്കുന്നവരായി ൫൬ പേരും സിവിൽ തടവുകാരായ ൭൫ പേരും ഉൾപ്പെടെ ൭൦൫ തടവുകാരെ വിട്ടയച്ചതുപോകെ ആണ്ടവസാനത്തിൽ ൩൭൭ കുറ്റസ്ഥാപനം ആയ തടവുകാരും ൬ വിചാരണയിൽ ഇരിക്കുന്ന തടവുകാരും ൬ സിവിൽ തടവുകാരും ഉൾപ്പെടെ ആകെ ൩൮൯ തടവുകാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറ്റസ്ഥാപനമാക്കിയ തടവുകാരുടെ ദിവസേനയുള്ള ശരാശരി ൧൦൮൫-ൽ ൩൭൭ ആയിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുതവർഷത്തിൽ ൩൭൯ ആയിരുന്നു. വീണ്ടും കുറ്റസ്ഥാപനമാക്കപ്പെട്ടു തടവുശാലയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ട പുള്ളികളുടെ എണ്ണം ൧൦൮൫-ൽ ൧൦൯ ആയിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുത വർഷത്തിൽ ൧൧൯ ആയിരുന്നു.

൨. ആകപ്പാടെ ഉള്ളവരിൽ ദിനം പിടിച്ചവരുടെ എണ്ണം തലേയാണ്ടത്തെപ്പോലെ ൧൦൦-നു ൨ വീതം ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ദിവസേനയുള്ള ദീനക്കാരുടെ ശരാശരി എണ്ണം ൧൧-൭ നിന്നു ൧൫ ആയി കൂടി മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ൧൦൮൫-മാണ്ടിൽ ൯ ആയിരുന്നതു ഈയാണ്ടിൽ ൧൭ ആയിരുന്നു. പ്രിസൺ ആശുപത്രിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം ൪൩൭ തടവുകാർ ആയിരുന്നു. ഇതു കഴിഞ്ഞാണ്ടിലേതിനേക്കാൾ ൧൪ എണ്ണത്തിൽ കുറവായിരുന്നാലും അധികം തന്നെയാകുന്നു ൧൦൮൫-മാണ്ടത്തെപ്പോലെ തന്നെ, വയറുകടി രോഗം സാംക്രമികമായ രൂപത്തിൽ ഏകദേശം രണ്ടുമാസം കാലത്തേക്കു ജെയിലിൽ നടപ്പായിരുന്നു. ഈ രോഗം ബാധിച്ചവരായി ൩൧ എണ്ണം തടവുകാർ ആശുപത്രിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു.

൩. പ്രസ്തുത വർഷത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ട ജെയിൽ കുറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ തൃപ്തികരമായ കുറവു ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായതു തലേയാണ്ടിൽ ൨൨൩ ആയിരുന്നതു പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ ൧൭൯ ആയി കുറഞ്ഞു. ശിക്ഷക്കായി ഭക്ഷണത്തിൽ ഭേദഗതിചെയ്തതോടു കൂടി ഏകാന്തതടവു നൽകപ്പെട്ട കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിലും സാരമായ കുറവു ഉണ്ടായിരുന്നു അതായതു ൧൦൮൫- മാണ്ടിൽ ൨൨ പേർക്കു ൯൦ വിധം ശിക്ഷ കൊടുത്തിരിക്കെ ഇതു ൧൦൮൬-മാണ്ടിൽ ൨ ആയി കുറഞ്ഞു. ശരീരശിക്ഷ നൽകപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം ൧൦൮൫-മാണ്ടിൽ ൧൨ ആയിരുന്നിരിക്കെ ഈയാണ്ടിൽ ൨ മാത്രം ആയിരുന്നു. മാപ്പു ചട്ടങ്ങളനുസരിച്ചു ൧൦൮൫-മാണ്ടിൽ ൬൯ തടവുകാരെ വിട്ടയച്ചിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുത വർഷത്തിൽ ൩൦ തടവുകാരെ വിട്ടയച്ചിരുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതലായ മാപ്പു സമ്പാദിച്ചതു ഒരു തടവുകാരനായ വാർഡർ ൧൦ മാസവും ൨൬ ദിവസവും കാലത്തേക്കു സമ്പാദിച്ചതായിരുന്നു. വൈദ്യസംബന്ധമായ കാരണങ്ങളാൽ ൧൧ പേരെയും തിരുമനസ്സിലേക്കുള്ള കാരുണ്യാധികാരത്തെ പ്രയോഗിച്ചു ൨ പേരേയും പ്രസ്തുത വർഷത്തിൽ വിട്ടയച്ചു.

൪. ൧൦൮൫- മാണ്ടിൽ തൂക്കിലിടപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം ൫ ആയിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുത വർഷത്തിൽ ൩ പേർ തൂക്കിലിടപ്പെട്ടു. പ്രിസൺ വിട്ടു യാതൊരുവനും ഓടിപ്പോയില്ല.

൫. വാർഡർമാരുടെ മൂന്നു തരങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും ഉള്ളഎണ്ണം പ്രസ്തുത വർഷത്തിൽ വീണ്ടും വിഭജിക്കപ്പെട്ടു.

൭. പ്രിസണിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കരകൌശലസാധനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ആദായം ൧൦൮൬-മാണ്ടിൽ ൭,൬൨൧ രൂപാ ആയിരുന്നിരിക്കെ തന്നാണ്ടിൽ ൧൨,൬൮൨ രൂപാ ആയിരുന്നു. പലവക ഇനങ്ങളിലുള്ള പിരിവും ൧,൯൩൬ രൂപാ ആയിരുന്നു. ഇപ്രകാരം മൊത്തം പിരിവു ൧൪,൬൧൮ രൂപാ ആയിരുന്നു. ജെയിലിനു വേണ്ടി അതിനകത്തു [illegible] നടത്തിച്ചതായി ൭൭൩ രൂപാ വിലയുള്ള വേല ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രസ്തുത വർഷത്തിൽ ൨,൩൭൨ രൂപാ ചിലവാകുന്ന അച്ചടിയും ബയൻഡിങ്ങും സംബന്ധിച്ച വേലകളും നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു. ൧൦൮൬-മാണ്ടിൽ ആകട്ടെ ൨,൬൯൭ രൂപാ വിലയുള്ള ബൈണ്ടും അച്ചടിയും വേലനടത്തപ്പെട്ടിരുന്നു. എല്ലാ ഇനങ്ങളിലും നിന്നുമുള്ള മൊത്തം പിരിവു ൧൦൮൬-മാണ്ടിൽ ൧൩,൧൯൫ രൂപാ ആയിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുത വർഷത്തിൽ ൧൪,൯൭ രൂപായായിരുന്നു. ജെയിലിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കരകൌശലസാധനങ്ങളിൽ, നിന്നുമുള്ള പിരിവിൽ ൯,൦൦൦ രൂപായ്ക്കു മേൽ കൂടുതലുള്ളതിനെ ഗവർൺമെണ്ട് സന്തോഷപുരസ്സരം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. മൊത്തം ചിലവു ൧൦൮൬-മാണ്ടിൽ ൯൯,൬൯൯ രൂപാ ആയിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുത വർഷത്തിൽ ൯൪,൨൬൭ രൂപാ ആയിരുന്നു.

(ഉത്തരവിൻപ്രകാരം)
എ. ജെ. വീയറാ.
ഗവർൺമെണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടെറി.

൧. സെൻട്രൽ പ്രിസൺ സൂപ്പർഇണ്ടെണ്ടിനു
൨. ഗസെററിലെക്ക

(True Translation)
K. CHIDAMBARA VADHYAR,
Head Translator to Government.

// OUR HOUSEHOLD DIVINITY CHARITY R.V.

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

VOL. L.] TRIVANDRUM, TUESDAY, February 6, 1912 / Makaram 24, 1087. No. 6

PUBLIC WORKS DEPARTMENT.

Proceedings of the Government of His Highness the Maha Raja of Travancore.

Read again :—

G. O. No. 12744/L. R., dated the 6th December 1910, appointing a Committee to report on certain questions connected with the irrigation of the area commanded by the Kodayar Project.

Read also :—

(1) Letter No. 67, dated the 20th June 1911, from the Chief Engineer, Travancore.

(2) D. O. dated the 27th January 1911, to the Dewan Peishkar, Padmanabhapuram.

(3) Letter No. 1263, dated the 6th February 1911, to the Dewan Peishkar, Padmanabhapuram.

(4) Docket No. 1264, dated the 6th February 1911, to the Chief Engineer, Travancore.

(5) Letter No. 2031, dated the 6th March 1911, to the Dewan Peishkar, Padmanabhapuram.

(6) Docket No. 2032, dated the 6th March 1911, to the Chief Engineer, Travancore.

(7) Letter No. 5573/L. R., dated the 17th April 1911, from the Dewan Peishkar, Padmanabhapuram, and the Proceedings of the Irrigation Committee.

(8) D. O. dated the 17th April 1911, from the Dewan Peishkar, Padmanabhapuram.

(9) Letter No. 4205, dated the 22nd May 1911, to the Chief Engineer, Travancore.

(10) Letter No. 579, dated the 25th May 1911, from the Chief Engineer, Travancore.

(11) Letter No. 6914, dated the 2nd August 1911, to the Dewan Peishkar, Padmanabhapuram.

(12) Letter No. 8029/L. R., dated the 6th August 1911, from the Dewan Peishkar, Padmanabhapuram.

(13) Letter No. 1491, dated the 3rd November 1911, from the Chief Engineer, Travancore, *re*: irregular conversions.

In their Order No. 12744/L. R., dated the 6th December 1910, the Government appointed a Committee consisting of the Dewan Peishkar, Padmanabhapuram, as President, the Executive Engineer, Kodayar Project Division, the Director of Agriculture and two of the leading ryots from each of the taluks affected by the Kodayar Scheme, to report upon certain questions connected with the irrigation of the tract commanded by the Kodayar Scheme, on the following points :—

(1) how to make the system of cultivation methodical, so as to prevent wastage of the water available for irrigation;

(2) when to let out the Kodayar water into the channels and when to shut it off; and

(3) how to secure adequate co-ordination in the matter between the Land Revenue and P. W. Departments and again between the officers of the Government and the ryots.

Mr. John Kuriyan, Ag. Executive Engineer, was subsequently appointed as an additional member of the Committee. The Committee's report was received on the 19th April 1911. This report was referred to the Chief Engineer, whose views are embodied in his letter No. 579, dated the 25th May 1911. The questions were again discussed by the Dewan personally with the Chief Engineer, the Ag. Dewan Peishkar, Padmanabhapuram, the Director of Agriculture, and the Executive Engineer, Kodayar Project Division, at Nagercoil, on the 6th November 1911.

ORDER THEREON, No. 323/L. R., DATED 14TH DECEMBER 1911.

The Chief Engineer has brought to notice that the distribution of the water in the channel-fed *tanks* under the Kodayar Scheme has long been in the hands of the *pavarulars* and that this system entails a large wastage of water. With a view to prevent this, Mr. Bastow proposes to transfer the distribution of water in the tanks to the D. P. W. and Mr. Mahadeva Iyer sees no objection to this proposal. The Chief Engineer's proposal is approved. The D. P. W. should undertake the administration of the sluices of the *larger* tanks, so as to enable the Department to efficiently control the consumption of water in them. *A few* of such tanks may be taken up *first*; each tank selected being put in charge of a D. P. W. subordinate on Rs. (20) twenty or Rs. (30) thirty per mensem. The Government are prepared to sanction the extra expenditure required for the purpose. The Chief Engineer is requested to submit detailed proposals for the consideration of the Government.

2. As regards the date for *opening* the Reservoir and the Main Channels, the Government resolve to fix the 1st of June as the date for opening every year. This date will, *under no circumstances*, be altered. The date of *closing* will be the 15th February, *tentatively*, that being ordinarily the latest date on which the channels should be kept open. The policy of the Government will, however, be to shorten the period of closing gradually so as to bring it down to the 1st February. This should be borne in mind both by the Government Officers concerned and the ryots. The channels should not be kept open beyond the prescribed date (15th February), except in cases of *absolute necessity* and without the *special sanction* of the Government *to be previously obtained*. In applying for such sanction, the Chief Engineer should, as a rule, report to the Government specifically if a sufficient quantity of water will be available in the Reservoir for starting the crops of the next season.

3. The treatment of "*irregular conversions*" is another point brought to notice by the Chief Engineer. The normal method of irrigation of the new dry lands under the Project is to include them in a block and irrigate them from the block sluice and by the subsidiary field channels cut by the ryots themselves at the instance of the D. P. W. All cases of conversion *outside* the blocks are "irregular conversions". In regard to these, the Chief Engineer thinks that, if such lands were assessed with the water-rate, the Government would be bound to supply them with water and that this might not always be practicable. As these lands are commanded by the Kodayar Project, the Government direct that all these lands should, in the first instance, be included in the water-cess accounts, but that, should in any case it be found impracticable to supply water to any converted land, the Peishkar should apply to the Government for the remission of the cess on the land after the necessary enquiry.

(By order.)

A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

To,

The Ag. Dewan Peishkar, Padmanabhapuram.

The Chief Engineer, Travancore.

P. W ൨൬൨-ം നംബർ

പരസ്യം.

൧൦൮൭-ാണ്ടു കുംഭമാസം ൧൦-൨ മുതൽ താഴെ പറയുന്ന കടവുകളെ ൧൦൮൪-മാണ്ടിലെ ൧-ം റെഗുലേഷൻ ൭-ം വകുപ്പനുസരിച്ച സർക്കാർ കടത്തുകളായും അവ കടക്കുന്ന ജലമാർഗ്ഗങ്ങളെ മേല്പടി റെഗുലേഷൻ ൩-ം വകുപ്പു അനുസരിച്ച സർക്കാർ തോടുകളായും കല്പനപ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

കടത്തിന്റെ പേരു	അവ വിലങ്ങുന്ന ജലസഞ്ചാരമാർഗ്ഗം
തെക്കൻ ഡിവിഷൻ	
൧. കാളികരം കടത്തു	പറളയാർ
൨. വലിയാററുമുഖം കടത്തു	ടി
൩. പൊന്മന കടത്തു	ടി
൪. കളിയിൽ കടത്തു	കോതയാർ
തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ.	
൫. പൂവാർ കടത്തു	നെയ്യാർ
൬. കഠിനംകുളം ടി	തിരുവനന്തപുരം-ചെറുവണ്ണൂർ ജലമാർഗ്ഗം
കൊല്ലം ഡിവിഷൻ	
൭ നീണ്ടകര കടത്തു	നീണ്ടകരഅഴി
൮. ഞാറാട്ടു കടവു ടി	കല്ലടയാറു
൯. കൊല്ലക്കടവു ടി	ടി
൧൦. എറാപ്പുഴ ടി	പമ്പാനദി
൧൧. പന്നായിക്കടവു കടത്തു	ടി
൧൨. പുളിക്കീഴ ടി	മണിമലയാറു
൧൩. തോട്ടപ്പള്ളി ടി	തിരുവനന്തപുരം ചെറുവണ്ണൂർ ജലമാർഗ്ഗത്തിൽ തോട്ടപ്പള്ളി ചിറ
൧൪. കോട്ടയത്തുകടവു ടി	കൊല്ലം കായൽ
൧൫. അഷ്ടാമത്തുകടവു ടി	ടി
൧൬. കണിയാൻകടവു ടി	അഷ്ടമുടികായൽ
൧൭. പൊഴിക്കരക്കടവു ടി	പരവൂർപൊഴി
൧൮. ശാസ്താംകോട്ട	ശാസ്താംകോട്ടക്കായൽ
കോട്ടയം ഡിവിഷൻ	
൧൯. മുറിഞ്ഞപുഴ വൈക്കം കടത്തു	മൂവാററുപുഴയാററിൽമുറിഞ്ഞപുഴകൈവഴ
൨൦. പൂത്തോട്ട ടി ടി	മൂവാററുപുഴയാററിന്റെ ശാഖ
൨൧. മൂവാററുപുഴ ടി	മൂവാററുപുഴയാറു
൨൨. തേവരക്കടവു ടി	വൈക്കം കായൽ പള്ളിപ്പുറത്തേയ്ക്കു
൨൩. മൂലം മീനച്ചൽ ടി	മീനച്ചലാറു
൨൪. പെരിയാർ തട്ടക്കാട്ടു	പെരിയാർ
൨൫. താന്നിപ്പുഴ കുന്നത്തുനാട്ടു ടി	ടി
൨൬. അങ്കമാലി ആലങ്ങാട്ടു ടി	ടി
൨൭. കരിയാപ്പള്ളി പറവൂർ ടി	ടി
൨൮. നേരിയമംഗലം തട്ടക്കാട്ടു ടി	ടി
൨൯. പറവൂർപടിഞ്ഞാറെപ്പാലം ടി	ചക്കരക്കടവുതോടു
൩൦. മുക്കംകടവു ചേർത്തല	അന്ധ്രർ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളപ്പള്ളി കാൽ
൩൧. പെരുമ്പളത്തുനിന്നു പറവൂരേക്കു വൈക്കം	കൈതപ്പുഴക്കായൽ
൩൨. വലിയ വരാപ്പുഴ "	വൈക്കം ആലുവാ ആറു
൩൩. വരാപ്പുഴ ചാവക്കാ	ടി

൨. ഈ റെഗുലേഷൻ ൯-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച മേൽപറഞ്ഞ കടത്തുകളെ കടക്കുന്ന വഴിയാത്രക്കാർക്കും, മൃഗങ്ങൾക്കും, വാഹനങ്ങൾക്കും, സാമാനങ്ങൾക്കും താഴെപറയുന്ന കടത്തുകൂലി ചുമത്തുന്നതാകുന്നു:—

൧.	ഒരൊരു വഴിയാത്രക്കാരനും	൨ കാശു
൨.	നാലുചക്രമുള്ള വില്ലുവച്ച കാളവണ്ടിക്കൊ കുതിരവണ്ടിക്കൊ	൮ ചക്രം
൩.	രണ്ടുചക്രമുള്ളവില്ലുവച്ച കാളവണ്ടിയ്ക്കൊ കുതിരവണ്ടിയ്ക്കൊ	൬ ചക്രം
൪.	കുതിരയൊ, കാളയൊ, പോത്തൊ, മനുഷ്യനൊ വലിക്കുന്ന ചക്കടാവണ്ടി	൬ ചക്രം
൫.	മട്ടമൊ, കോവര കഴുതയൊ, കുതിരയൊ, പോത്തൊ, പശുവൊ	൨ ചക്രം
൬.	റിക്ഷാവൊ പുഷ്പുഷൊ, മോട്ടർ ചവിട്ടുവണ്ടിയൊ സാധാരണ ചവിട്ടുവണ്ടിയൊ	൨ ചക്രം
൭	മേൽപറഞ്ഞ ഇനത്തിൽപെടാത്ത സാമാനങ്ങൾ കടവുകടത്തുന്നതിനു അരടൺഭാരം ഉള്ള ഒരുവണ്ടിഭാരത്തിനൊ അതിന്റെ ഭാഗത്തിനൊ	൩ ചക്രം

൩. പാഠശാലക്കു പോകയൊ പാഠശാലയിൽ നിന്നു തിരിച്ചുവരികയൊ ചെയ്യുന്നവിദ്യാർത്ഥികൾക്കു കൂലി ചുമത്തുന്നതല്ല.

ഹജൂർ കച്ചേരി
തിരുവനന്തപുരം
൧൯൧൨ ജനവരി ൧൧-ാം

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
എ. ജെ. വീയറാ,
ഗവർമെണ്ടു ചീഫ് സെക്രട്ടേരി.

(A true translation)
K. CHIDAMBARA VADHYAR,
Head translator to Government.

NOTIFICATION.

In continuation to the notice published in the Travancore Government Gazette dated 28th November 1911, it is hereby notified that the channels under the Kodayar Project will be closed for Irrigation on the 15th February 1912.

Executive Engineer's Office, Coolasagaram, 26-1-1912.

H. A. MINCHIN,
Executive Engineer.

നോട്ടീസ്സ്

൧൯൧൧-ാം നവംബർമാസം ൨൮-ാം തിരുവിതാംകൂർ ഗവർന്മെണ്ടു ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതിനോടു തുടർച്ചയായി കോതയാർ അണയെ ചേർന്ന കാൎവാകളിൽ ൧൯൧൨-ാം ഫെബ്രുവരി മാസം ൧൫-ാം തീയതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൃഷിക്കായി വെള്ളം വിടുന്നതല്ലെന്നു ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

എക്സിക്യൂട്ടീവു ഇൻജിനിയേഴ്സ് ആഫീസു, കുലശേഖരം ൨൬-൧-൧൯൧൨

എച്ച്. ഏ. മിഞ്ചിൻ,
എക്സിക്യൂട്ടീവു ഇൻജിനീയർ

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE

VOL. L.] TRIVANDRUM, TUESDAY, February 6 1912 / Makaram 24 1087. No. 6.

REGISTRATION DEPARTMENT

തിരുവിതാംകൊട്ട ഗവർൺമെണ്ട് പ്രൊസിഡിംഗ്സ്.

ആക്ടിംഗ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഡൈറെക്ടർ ൧൯൧൧ അക്ടോബർ ൨൩-ലെ ൮൧൭൩-ം നമ്പർ ലെട്ടരോടുകൂടി അയച്ച ൧൦൮൬-മാണ്ടത്തെക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്മെണ്ടിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റിപ്പോർട് വായിച്ചു.

അതിന്മേൽ ചെയ്ത ഉത്തരവു നംബർ T ൧൩൫ തിരുവനന്തപുരം ൧൯൧൨ ജനുവരി ൧൮-ാം.

ഡൈറെക്ടർ മിസ്റ്റർ രാമൻപിള്ള, [illegible] ദിവസകാലം ഒഴിച്ചു, ആണ്ടു മുഴുവനും ഡിപ്പാർട്മെണ്ട് ചാർജ് വഹിച്ചു. ആ ഇടക്കാലത്തു കൊല്ലം ഡിസ്ത്രിക്ട് രജിസ്ട്രാർ മിസ്റ്റർ സി. മാത്തൻ ബി. എ. തന്റെ സ്വന്തജോലിക്കു വിരോധം കൂടാതെ ചാർജ് വഹിച്ചിരുന്നു.

൨. സബ്‌രജിസ്ട്രാർ കച്ചേരികളുടെ എണ്ണം തലേയാണ്ടിലത്തെപ്പോലെ തന്നെ ൯൨ ആയിരുന്നു. രെജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനു ഹാജരാക്കപ്പെട്ട ആധാരങ്ങളുടെ മൊത്തം എണ്ണം ൨,൨൭,൯൫൪-ൽ നിന്നു ൨,൩൪,൭൪൩ ആയി കൂടി. ഓരോ ആഫീസിലേക്കും ആധാരങ്ങളുടെ ശരാശരി ൨,൫൫൪ ആയിരുന്നു.

൩. ഇടപാടുകളുടെ മൊത്തം വില ൧൦൮൫-മാണ്ടിൽ ൧,൭൫,൫൧,൬൯൫ രൂപാ ആയിരുന്നിടത്തു പ്രസ്തുത വർഷത്തിൽ ൧,൮൭,൫൧,൩൪൭ രൂപാ ആയിരുന്നു; ഓരോ ഇടപാട്ടിന്റെയും ശരാശരി വില ൮൦.൭൪ രൂപായിൽ നിന്നു ൮൦.൭൦ രൂപായായി കുറഞ്ഞു. തലേ ആണ്ടുകളിൽ എന്നപോലെ രെജിസ്റ്ററാക്കപ്പെട്ട ആധാരങ്ങളിൽ ൧൦൦-നു ഏകദേശം ൩൫ വീതം എണ്ണവും സ്ഥാവരാസ്തികളെ സംബന്ധിച്ചവ ആയിരുന്നു. രെജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മരണശാസനങ്ങളുടെ എണ്ണം ൪൭൩-ൽ നിന്നു ൫൧൦ ആയി കൂടി. ഡിസ്ത്രിക്ട് രെജിസ്ട്രാർമാരുടെ പക്കൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടവയുടെ എണ്ണവും ൭-ൽ നിന്നു ൯ ആയി കൂടി.

൪. [illegible] രെജിസ്റ്ററാക്കാതെ കിടന്നിരുന്ന [illegible] ആധാരങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ രെജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ആധാരങ്ങളുടെ മൊത്തം എണ്ണം ൨,൩൭,൬൩൮ ആയിരുന്നു. ഇതിൽ ൨,൨൮,൯൫൫ ആധാരങ്ങൾ രെജിസ്റ്ററാക്കപ്പെട്ടു. ശേഷമുള്ള ൫൬൪ ആധാരങ്ങളിൽ ൩൭൮ എണ്ണം രെജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതല്ലെന്നു നിശ്ചയിക്കയും ൯ എണ്ണം രെജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ കക്ഷികൾക്കു മടക്കിക്കൊടുക്കയും ചെയ്യപ്പെട്ടു; ൪൭ എണ്ണം ക്രമവിലയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സംശയം തീർക്കുന്നതിനായി ഡിവിഷൻ പേഷ്കാർമാരുടെ പക്കൽ തീർച്ചയാകാതെ കിടന്നിരുന്നു. [illegible] എണ്ണം മാത്രമേ രെജിസ്ട്രേഷൻ കച്ചേരികളിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയാകാതെ കിടന്നിരുന്നുള്ളൂ. ൧൦൮൫-മാണ്ടിൽ എന്നപോലെ ഹാജരാക്കപ്പെട്ട ആധാരങ്ങളിൽ ൧൦൦-നു ൯൯-ൽ അധികം വീതം എണ്ണവും ഹാജരാക്കിയ ദിവസം തന്നെ രെജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രെജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട എണ്ണത്തിൽ ൧൬൧൧ ആധാരങ്ങൾ ആണ്ടവസാനത്തിൽ കക്ഷികൾക്കു മടക്കിക്കൊടുക്കാതെ കിടന്നിരുന്നു.

൯. (രെജിസ്ത്രേഷൻ റെഗുലേഷൻ ൧൯-ം വകുപ്പു അനുസരിച്ചുള്ള അപ്പീലുകളുടെയും) ൧൭ അപ്പീലുകൾ ഡിസ്ത്രിക്ട് രെജിസ്ത്രാരന്മാരുടെ മുമ്പാകെ പ്രസ്തുത വൎഷത്തിൽ ബോധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആരംഭത്തിൽ തീൎച്ചയാകാതെ ൨ അപ്പീലുകൾ കിടന്നിരുന്നു. ഈ മൊത്തം ൧൯കളിൽ ൧൭ അപ്പീലുകൾ തീൎച്ചയാക്കപ്പെട്ടു, ൧൨ കേസുകളിൽ സബ്‌രെജിസ്ത്രാരന്മാരുടെ ഉത്തരവു അസ്ഥിരപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. ആണ്ടവസാനത്തിൽ ൨ അപ്പീലും ൭ അപേക്ഷകളും തീൎച്ചയാകാതെ കിടന്നിരുന്നു.

൧൦. ഡിപ്പാൎട്ടുമെന്റിലെ പിരിവു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തിൽ ആകട്ടെ ൩,൧൭,൯൮൨ രൂപാ ആയിരുന്നതിനെ പ്രസ്തുത വൎഷത്തിൽ ൪,൦൦,൧൪൯ രൂപായും തലെ ആണ്ടിലെ ചിലവു ൧,൩൩,൨൭൨ രൂപാ ആയിരുന്നതിനെ പ്രസ്തുത വൎഷത്തിൽ ചിലവു ൧,൩൩,൪൭൨ രൂപായും ആയിരുന്നു. തലയാണ്ടിലെ ചിലവു അക്കൊല്ലത്തെ പിരിവിനു ൪൦-൩ ശതമാനവും പ്രസ്തുതവൎഷത്തിലെ ചിലവു പ്രസ്തുത വൎഷത്തിലെ പിരിവിനു ൩൩-൩ ശതമാനവും ആയിരുന്നു.

൧൧. ഡയറക്ടർ ൩൭ ദിവസവും ചാൎജ്‌ വഹിച്ചിരുന്ന ഡിസ്ത്രിക്ട് രെജിസ്ത്രാർ ൧൪ ദിവസവും ജില്ലയിൽ സഞ്ചരിച്ചു. ഡയറക്ടർ ൩൭ ആഫീസുകളും ചാൎജ്‌ വഹിച്ചിരുന്ന ഡിസ്ത്രിക്ട് രെജിസ്ത്രാർ ൨൧ ആഫീസുകളും പരിശോധിച്ചു. ഡിസ്ത്രിക്ട് രെജിസ്ത്രാർമാർ ദേവികുളം ഒഴിച്ചു അവരുടെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ സബ്‌രെജിസ്ത്രാർ കച്ചേരികളേയും പരിശോധിച്ചു. ഓരോ കച്ചേരിയെയും ഇവർ പ്രസ്തുതവൎഷത്തിൽ ശരാശരി രണ്ടു തവണ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,

രജിസ്ത്രേഷൻ ഡയറക്ടൎക്കും
ഗസറ്റിലേക്കും.

എ. ജെ. വീയറാ,
ഗവൎമ്മെണ്ട് ചീഫ്‌സെക്രട്ടറി.

(A true translation)
K. CHIDAMBARA VADHYAR,
Head Translator to Government.

No. J. 557. NOTIFICATION.

It is hereby notified, under sanction of His Highness the Maha Raja, that Article X of the Table of Fees appended to the Rules under the New Registration Regulation, I of 1087, published in the Gazette dated the 5th December 1911/20th Vrischikam 1087, is revised as follows:—

Article X. Issue of commission or attendance at a private residence or jail or hospital.—

(a) For every attendance under Section 24 at a private residence, for registration or acceptance of one or more documents executed by one and the same individual, an extra fee of ……………………Rs 10-0-0

Where a document or documents executed by one and the same person is or are registered or accepted for registration by an officer attending at a private residence, no further fee shall be charged for the attestation under Section 26, at the same attendance, of a power-of-attorney executed by the person by whom the document or documents so registered or accepted was or were executed.

(b) Before the issue of a commission, or before the Registering Officer personally proceeds to any dwelling house or jail, to obtain evidence as to the voluntary character of the execution of a power-of-attorney under Section 26 or for the examination of any person under Section 31, an extra fee shall be paid as follows on account of every person exempted from appearance:—

(1) if the person be exempted on account of bodily infirmity, such as to make it impossible, without risk of life, to attend the Registration Office, or because confined in jail ……………………Rs 7-0-0

(2) if the person be exempted on account of sickness of any other kind, or as a person exempt by law from personal appearance in Court …………………… Rs. 10-0-0

Provided that, where two or more persons who execute the same document reside together, only one commission fee shall be charged so far as those persons are concerned.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum,
23rd January 1912.

P. RAJAGOPALA CHARI,
Dewan.

നമ്പർ J. 557.

പരസ്യം

കല്പനപ്രകാരം ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ ൧൦൮൭-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസം ൨൦-ാം ലെ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തീട്ടുള്ളതും ൧൦൮൭-ാമാണ്ടത്തെ ൨-ാം റെഗുലേഷൻ ആയ പുതിയ രജിസ്ത്രേഷൻ റെഗുലേഷനനുസരിച്ചുണ്ടാക്കീട്ടുള്ളതും ആയ ചട്ടങ്ങളോടു സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഫീസു പട്ടികയിൽ ൧൦-ാമത്തെ ഇനത്തിനെ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുംപോലെ ഭേദപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു:—

"൧൦. കമിഷൻ അയക്കുന്നതിനൊ വാസസ്ഥലത്തിലേക്കൊ ജെയിലിലേക്കൊ ആസ്പത്രിയിലേക്കൊ പോകുന്നതിനൊ:—

	രൂ.	ച.	കാ.
(എ) ഒരെഴുത്തു തന്നെ എഴുതികൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒന്നൊ അധികമൊ ആധാരങ്ങളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനൊ കൈക്കൊള്ളുന്നതിനൊ ആയി വാസസ്ഥലത്തെക്കു ൨൪-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചു ഓരോ തവണ പോകുന്നതിനു വിശേഷാൽ ഫീസു	൧൦	0	0

ഒരെഴുത്തു തന്നെ എഴുതികൊടുത്തതായ ആധാരത്തെയൊ ആധാരങ്ങളേയൊ വാസസ്ഥലത്തിൽ ഹാജരാകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയൊ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായി കൈക്കൊള്ളുകയൊ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ അപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്കയൊ കൈക്കൊള്ളുകയൊ ചെയ്യപ്പെട്ട ആധാരമൊ ആധാരങ്ങളൊ എഴുതികൊടുത്ത ആളോ എഴുതികൊടുക്കുന്നതായ ഒരു മുക്ത്യാർ നാമത്തെ അപ്രകാരം ഹാജരായിരിക്കുന്ന അതെ കാലത്തുതന്നെ ൨൫-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനു കൂടുതലായി യാതൊരു ഫീസും ചുമത്തിക്കൂടാ.

(ബി) ൨൫-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചു ഒരു മുക്ത്യാർ നാമം എഴുതികൊടുത്തതു മനസ്സോടെ ഒപ്പിട്ടുകൊടുത്തതാണൊ എന്നു തെളിവു വാങ്ങിക്കുന്നതിലേക്കൊ ൩൧-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചു വല്ല ആളേയും വിസ്തരിക്കുന്നതിലേക്കൊ ഒരു കമിഷൻ അയക്കുകയൊ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാസഗൃഹത്തിലേക്കൊ ജെയിലിലേക്കൊ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ താൻതന്നെ ചെല്ലുകയൊ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വയം ഹാജരാകുന്നതിൽനിന്നു ഒഴിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ആളിന്റെയും വകയ്ക്കായി താഴെ എഴുതിയിരിക്കുംപോലെ ഒരു വിശേഷാൽ ഫീസു കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു:—

	രൂ.	ച.	കാ.
(൧) പ്രാണനു ഹാനിവരാൻ ഇടയാകാതെ രജിസ്റ്റർ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരാകുന്നതു അസാദ്ധ്യമായിരിക്കത്തക്കവിധത്തിലുള്ള ദേഹദൌർബല്യം നിമിത്തമൊ ജെയിലിൽ അടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു കൊണ്ടൊ ഒരാളെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നാൽ	൨	0	0
(൨) മറ്റുവിധത്തിലുള്ള ദീനം നിമിത്തം അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ടിൽ താൻതന്നെ ഹാജരാകുന്നതിൽനിന്നു നിയമത്താൽ ഒഴിക്കപ്പെട്ട ആളായിരിക്കകൊണ്ടോ ഒരാളെ ഒഴിച്ചിരുന്നാൽ	൧൦	0	0

എന്നാൽ ഒരെ ആധാരം എഴുതികൊടുക്കുന്നതായ രണ്ടൊ അധികമൊ ആളുകൾ ഒന്നിച്ചുപാർക്കുന്നിടത്തു ആ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കമിഷൻ ഫീ മാത്രമെ ഈടാക്കാവൂ.

ഹജൂർകച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൯൧൨ ജനുവരി ൨൫.

ദിവാൻ പി. രാജഗോപാലചാരി,
ദിവാൻ ബഹദൂർ സി. ഐ. ഇ.

(True translation)

K. CHIDAMBARA VADHYAR,
Head Translator to Government.

രജിസ്ട്രേഷൻ റിഗുലേഷനായ ൧൦൭൭ലെ ൨-ാം റിഗുലേഷൻ ൬൪-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചുണ്ടായിട്ടുള്ള നാൻ-ാം ചട്ടത്തിലെ താല്പര്യപ്രകാരം കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്ട് രജിസ്ട്രാർ കച്ചേരിയിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ.

ചേർത്തല സബ് രെജിസ്ട്രാരാഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചു വരുന്നതും നിഷേധിച്ചതിൽ തിരിയെ വാങ്ങിക്കാതെ കിടപ്പുള്ളതുമായ ആധാരത്തെ തിരിയെ വാങ്ങുന്നതിനു അവകാശമുള്ള ആളുകൾ ആ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി അതു താമസിയാതെ തിരിയെ വാങ്ങിക്കൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം നിഷേധിച്ച തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൧൦൮൭-ാമാണ്ടു ധനുമാസം ൨൦നു
കോട്ടയം.

ആ ഡിസ്ട്രിക്ട് രജിസ്ട്രാർ, പി. കെ. ചെറിയാൻ.

ആധാരം സൂക്ഷിച്ചുവരുന്ന സബ് രജിസ്ട്രാരാഫീസിന്റെ പേരു	ആധാരം ഹാജരാക്കിയ ആണ്ടു	മാസം	തീയതി	ആധാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയോ നിഷേധിക്കയോ ചെയ്ത ആണ്ടു	മാസം	തീയതി	പുസ്തകം	നമ്പർ	രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതൊ നിഷേധിച്ചതൊ എന്നു	ആധാരം എഴുതിക്കൊടുത്ത കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും	ആധാരം എഴുതി വാങ്ങിയ കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും	ആധാരം ഹാജരാക്കിയ കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും	ആധാരത്തിന്റെ ചുരുക്കം
...	൧൦൮൭	...ശ്ചികം	൮	൧൦൮൭	വൃശ്ചികം	൮	൧	൭	നിഷേധിച്ചു	ചേർത്തല വടക്കുംമുറിയിൽ പള്ളിക്കാച്ചേരിൽ കൊല്ലൻ ഗോവിന്ദൻ കേശവൻ	ടി പള്ളിക്കച്ചേരിൽ കൊല്ലത്തി കുഞ്ഞുണ്ണി കാർത്യായണി	ടി കുഞ്ഞുണ്ണി കാർത്യായണി	സ്ഥാവരവസ്തു സംബന്ധിച്ച ൫൦ രൂപായുടെ ദാനതീറാധാരം

രജിസ്ത്രേഷൻ റിഗ്ഗുലേഷൻ ൧൦൮൩-ാമാണ്ടത്തെ ൨-ാം റിഗ്ഗുലേഷൻ ൬൪-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചുണ്ടായിട്ടുള്ള ൬൯-ാം റൂളിലെ താല്പര്യപ്രകാരം

കൊട്ടയം ഡിസ്ത്രിക്റ്റ് രജിസ്ത്രാർ കച്ചേരിയിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിലും നിഷേധിച്ചതിലും തിരികെ ചോദിക്കാതെ കിടപ്പുള്ളതും താഴെ വിവരിക്കുന്ന സബ് രജിസ്ത്രാർ ആഫീസുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചുവരുന്നതും ആയ ആധാരങ്ങളെ തിരികെ വാങ്ങുന്നതിനു അവകാശമുള്ള കക്ഷികൾ ടി കച്ചേരികളിൽ ഹാജരായി മുറപോലെ തിരികെ വാങ്ങിച്ചുകൊള്ളണം. അല്ലാത്തപക്ഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തീയതി മുതൽ ൧ വർഷം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ നശിപ്പിക്കുമെന്നുള്ളതാകുന്നു.

൧൦൮൭ ധനുമാസം ൨൭-ന്

അ: ഡിസ്ത്രിക്റ്റ് രജിസ്ത്രാർ,

പി. കെ. ചെറിയാൻ.

ആധാരം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സബ് രജിസ്ത്രാപ്പീസിന്റെ പേര്	ആധാരം ഹാജരാക്കിയ			ആധാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്കയോ നിഷേധിക്കയോ ചെയ്ത					ആധാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തോ നിഷേധിച്ചോ എന്ന	ആധാരം എഴുതിക്കൊടുത്ത കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും	ആധാരം എഴുതി വാങ്ങിയ കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും	ആധാരം ഹാജരാക്കിയ കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും	ആധാരത്തിന്റെ ചുരുക്കം
	ആണ്ട്	മാസം	തീയതി	ആണ്ട്	മാസം	തീയതി	പുസ്തകം	നമ്പർ					
ഏററുമാനൂര	൧൦൮൭	വൃശ്ചികം	൨൭	൧൦൮൭	വൃശ്ചികം	൨൭	൧	൧൪൦൬	രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു	അതിരമ്പുഴ പ്രവൃത്തിയിൽ കീഴ്ക്കരയിൽ വെട്ടിക്കനാ പറമ്പിൽ നസ്രാണി മാത്തുമകൻ ചാക്കൊ	ടി പ്രവൃത്തിയിൽ തായിക്കേലംകരയിൽ പുരവത്തികാട്ടി ഒള്ളാൻ മകൾ ൽ മകൻ ശങ്കരൻ	ടി കേളൻ മകൻ ശങ്കരൻ	൧൫ ബ്രിട്ടീഷ് രൂപാ പാറി എഴുതി കൊടുത്ത വിലയാധാരം
		ധനു	൩		ധനു	൩	൧	൧൪൩൭	ടി	പെരുമ്പായൂർ പ്രവൃത്തിയിൽ ജറിങ്ങൾ കരയിൽ കാളമ്പേറയിൽ നസ്രാണി അവ്യസേപ്പു മകൻ മത്തായി	ടി കരയിൽ പനമ്പള്ളി വീട്ടിൽ നായർ ഗോവിന്ദൻ ശങ്കരപിള്ള	ടി ഗോവിന്ദൻ ശങ്കരപിള്ള	൧൫൦ ബ്രിട്ടീഷ് രൂപാ പാറി എഴുതികൊടുത്ത ൧൫ ഒറ്റി പണയാധാരം
അരൂക്കുററി		ഇടവം	൨൭		ധനു	൩	൧	൭	നിഷേധിച്ചു	ടി പ്രവൃത്തിയിൽ എഴുപുന്ന മുറിയിൽ മററപ്പള്ളിലായ ചക്കംകോറ വീട്ടിൽ ആതിച്ചൻ പാച്ചുപണിക്കർ	ടി പ്രവൃത്തിയിൽ എഴുപുന്ന മുറിയിൽ കാരിശേരിവീട്ടിൽ ആച്ചൻ കേശവൻ	ടി ആച്ചൻ കേശവൻ	൫൦ സർക്കാർ രൂപാ പാറി എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരുകൊൾ ധാരം
ചെങ്ങന്നൂര		വൃശ്ചികം	൨൯		വൃശ്ചികം	൨൯	൧	൧൪൮൪	രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു	ചെന്നിത്തല കിഴക്കും മുറിയിൽ വാത്തൂട്ടായ അറക്കൽ നാരായണൻ ദാമോദരൻ	ടി വാത്തൂട്ടായ അറക്കൽ കുട്ടിപ്പെണ്ണമ്മ മുതൽപേർ	ടി നാരായണൻ ദാമോദരൻ	൧൭൫ രൂപായുടെ ഒരു തിറധാരം
			൨൯		ടി	൨൯	൧	൧൪൮൫	ടി	ടി	തണ്ണീർമുക്കംമുറിയിൽ ചക്കംവീട്ടിൽ കൊച്ചുകുട്ടി കണ്ടിക്കുട്ടി	ടി	൧൪൦൦ പണം വിലയുള്ള സ്ഥാവര വസ്തുവിന്റെ മുഷ്ഠമാന തിറധാരം

രജിസ്ട്രേഷൻ റെഗുലേഷനായ ൧൦൮൪-മാണ്ടത്തെ ൩-ം റെഗുലേഷൻ ൯൫-ം വകുപ്പനുസരിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ൫൫-ാം റൂളിലെ താല്പര്യപ്രകാരം കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്ട് രജിസ്ട്രാരാഫീസിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ.

താഴെപ്പറയുന്ന സബ്ബ്‌രജിസ്ട്രാറാപ്പീസിൽ സൂക്ഷിച്ചു വരുന്നതും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിൽ പിന്നെ ചോദിക്കാതെ കിടപ്പുള്ളതുമായ ആധാരത്തെ തിരികെ വാങ്ങിക്കുന്നതിനു അവകാശമുള്ള ആളുകൾ ആ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി ആധാരത്തെ മറപോലെ തിരികെ വാങ്ങികൊള്ളണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം രജിസ്റ്റർചെയ്ത തിയതി മുതൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ നശിപ്പിക്കുമെന്നുള്ളതാകുന്നു.

൧൦൮൭ മാണ്ടു ധനുമാസം ൨൩നു-

ഡിസ്ട്രിക്ട് രജിസ്ട്രാർ,
സി. മാത്തൻ.

ആധാരം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സബ്ബ്‌രജിസ്ട്രാപ്പീസിന്റെ പേര്	ആധാരം ഹാജരാക്കിയ			ആധാരം രജിസ്റ്റർചെയ്യുകയോ നിരസിക്കയോ ചെയ്ത					രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടതോ നിരസിക്കപ്പെട്ടതോ എന്ന	ആധാരം എഴുതികൊടുത്ത കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും	ആധാരം എഴുതിവാങ്ങിയ കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും	ആധാരം ഹാജരാക്കിയ കക്ഷിയുടെ പേരും വിവരവും	ആധാരത്തിന്റെ ചുരുക്കം
	ആണ്ട്	മാസം	തീയതി	ആണ്ട്	മാസം	തീയതി	പുസ്തകം	നമ്പർ					
മാന്നാർ	൧൦൮൭	വൃശ്ചികം	൧൯	൧൦൮൭	ധനു	൨	൧	൧൯൩൧	രജിസ്റ്റർചെയ്യപ്പെട്ടു	നെടുംമ്പ്രം നടുവിലെ മുറിയിൽ മംഗലത്തു വീട്ടിൽ രാമൻ നാരായണൻ	നെടുംമ്പ്രം നടുവിലെ മുറിയിൽ മണക്കാട്ടു മഠത്തിൽ ശ്രീനിവാസയ്യൻ കൃഷ്ണയ്യൻ	ടി ശ്രീനിവാസയ്യൻ കൃഷ്ണയ്യൻ	സ്ഥാവരവസ്തു സംബന്ധിച്ച ൧൦൦ കലിപണത്തിനുള്ള തീറാധാരം

No 2.

LEAVE OF ABSENCE.

Mr. P. I. Ithack, Sub-Registrar, Aikaranad, is granted 54 days' privilege leave.

Mr K. M. George, Sub-Registrar, Krishnapuram, is granted 13 days' privilege leave with effect from 18-5-1087.

M. R. Ry. P. Krishna Pillai, B A., Sub-Registrar, Shertallai, is granted a month and 12 days' privilege leave with effect from 3-6-1087.

M. R. Ry M. S Harihara Aiyar, Sub-Registrar, Arumana, is granted 34 days' privilege leave with effect from 13-6-1087.

M. R. Ry K. Samba Aiyar, Sub-Registrar, Colachel, is granted 45 days' privilege leave with effect from 11-6-1087.

M. R. Ry. S. Samarapungava Aiyar, Sub-Registrar, Kunnathunad, is granted two months' privilege leave.

Mr. P C. Mathoo, B. A., Sub-Registrar, Quilon, is granted a month's privilege leave in continuation of the privilege leave already granted

M. R. Ry. P. M. Raman, Sub-Registrar, Kuthattukulam, is granted 8 days' privilege leave in continuation of the leave already granted.

RESUMPTION OF CHARGE.

Mr. K. M. George, Sub-Registrar, Krishnapuram, returned from leave and resumed charge of his duties on the forenoon of 2-6-1087,

M. R. Ry. P. M. Raman, Sub-Registrar, Kuthattukulam, returned from leave and resumed charge of his duties on the forenoon of 9-6-1087.

Registration Director's Office,
Trivandrum, 2nd February 1912.

N. RAMAN PILLAI,
Director of Registration.

അവധി കൊടുത്തവിവരം.

നമ്പർ ൨.

ഐക്കരനാട്ട സബ് രജിസ്ത്രാർ മിസ്റ്റർ പി ഐ. ഇത്താക്ക ബി എ. ക്ക ൫൪ ദിവസത്തെ പ്രിവിലെജ് അവധി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

കൃഷ്ണപുരം സബ് രജിസ്ത്രാർ മിസ്റ്റർ കെ. എം. ജോർജിനു ൧൦൮൭ ധനു ൧൮-നു മുതൽ ൧൩ ദിവസത്തെ പ്രിവിലെജ് അവധി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

ചേർത്തല സബ് രജിസ്ത്രാർ മ. രാ. രാ. പി. കൃഷ്ണപിള്ള ബി എ ക്ക ൧൦൮൭ മകരം ൩-നു മുതൽ ഒരു മാസത്തേക്കും ൧൨ ദിവസത്തേക്കും പ്രിവിലെജ് അവധി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു

അരുമന സബ് രജിസ്ത്രാർ മ. രാ. രാ. എം. എസ്. ഹരിഹരയ്യർക്കു ൧൦൮൭ മകരം ൧൩-നു മുതൽ ൩൪ ദിവസത്തെ പ്രിവിലെജ് അവധി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു

കുളച്ചൽ സബ് രജിസ്ത്രാർ മ. രാ. രാ. കെ. സാംബയ്യർക്കു ൧൦൮൭ മകരം ൧൧-നു മുതൽ ൪൫ ദിവസത്തെ പ്രിവിലെജ് അവധി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

കുന്നത്തുനാട്ട സബ് രജിസ്ത്രാർ മ. രാ. രാ. എസ്. സമരപുംഗവയ്യർക്കു രണ്ടുമാസത്തെ പ്രിവിലെജ് അവധി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

കൊല്ലം സബ് രജിസ്ത്രാർ മിസ്റ്റർ പി. സി. മാത്തു ബി. എ. ക്കു മുന്നവധിയെ ഉടൻ ഒരുമാസത്തെ പ്രിവിലെജ് അവധി കൂടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു

കൂത്താട്ടുകുളം സബ് രജിസ്ത്രാർ മ. രാ. രാ. പി. എം. രാമനു മുന്നവധിയെ ഉടൻ ൮ ദിവസത്തെ പ്രിവിലെജ് അവധി കൂടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

തിരിച്ചു ചാർജെററ വിവരം.

കൃഷ്ണപുരം സബ് രജിസ്ത്രാർ മിസ്റ്റർ കെ. എം. ജാർജ് അവധി കഴിഞ്ഞു ൧൦൮൭ മകരം ൨൨-നു ഉച്ചക്കു മുമ്പു ചാർജേററു ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

കൂത്താട്ടുകുളം സബ് രജിസ്ത്രാർ മ. രാ. രാ. പി. എം. രാമൻ അവധികഴിഞ്ഞു ൧൦൮൭ മകരം ൨൯-നു ഉച്ചക്കു മുമ്പു ചാർജേററു ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

രജിസ്ത്രേഷൻ ഡയറക്ടരാഫീസ്,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൦൮൭ മകരം ൨൩.

എൻ. രാമൻപിള്ള,
രജിസ്ത്രേഷൻ ഡയറക്ടർ.

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE

Vol. L. TRIVANDRUM, TUESDAY, February 6 1912. / Makaram 24 1087. No. 6.

SETTLEMENT DEPARTMENT

സെറ്റിൽമെന്റ് സെൻട്രലാപ്പീസിൽ നിന്നും

പരസ്യംചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ

ടി ആഫീസിൽ ഇരിപ്പുള്ളതും ഉപയോഗമില്ലാത്തതും ആക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമായ താഴെപറയുന്ന സാമാനങ്ങളെ ൧൦൮൭-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം ൭-ാം തിയതി ബുധനാഴ്ച പകൽ ൧൧ മണിക്കു ഈ ആഫീസിൽ വെച്ചു ലേലത്തിൽ വിൽക്കുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ലേലത്തിൽ വിളിച്ചെടുക്കുന്നതിനു മനസ്സുള്ള ആളുകൾ ... ലേലം ... ഉടനെതന്നെ പണം കെട്ടിവെച്ചു സാമാനങ്ങൾ ... ആകുന്നു എന്നു

൧൦൮൭ മകരം ൨൪-ാം

സാമാനവിവരം.

൧	മേശ	൧
൨	ഡ്രായർ ഇല്ലാത്ത മേശ	൨
൩	ഡെസ്ക്കു	൧
൪	അറക്കറാംപന്ന കസേരകൾ	൯
൫	പലതരത്തിലുമായി വീഞ്ഞപ്പെട്ടി	൧൮
൬	ബെഞ്ചു	൧
൭	സ്ക്രീൻ	൩
൮	തകരപ്പെട്ടി	൧
൯	ആഫീസുകൂടാക	൨
൧൦	മേശവിളക്കു	൧
൧൧	൧൪-ാം നംബർ വിളക്കു	൧
൧൨	റിക്കാർട്ടുകൾ വെക്കുന്ന റാക്കിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്ന പലതരത്തിലുമുള്ള ഉരുണ്ട തടികളും പലകകളും	

സീനിയർ ഡിപ്യൂട്ടി പേഷ്കാർ,

എ. സ്. പത്മനാഭയ്യർ.

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE

Vol. L.] TRIVANDRUM, TUESDAY $\frac{\text{February 6, 1912}}{\text{Makaram 24, 1087}}$ No. 6

SURVEY DEPARTMENT.

NOTICE

Whereas the Re-survey of Nedumangad Taluk has been ordered by Government and survey operations are accordingly commenced now in Karakulam Pakuthy, the owners and occupants of lands in the Pakuthi are required to supply needful proper-sized stones for demarcating the boundaries of their properties and to render every assistance to surveyors for measurement, line clearing and planting stones.

Defaulters are liable to be brought under the operation of Regulations III and II of 1058 and 1060 respectively.

Survey Office,
Trivandrum.
20th January 1912,
7th Makaram 1087.

VENKATARAMA DIKSHITAR,
Superintendent,
Travancore Survey.

നോട്ടീസ്.

നെടുമങ്ങാട്ടു താലൂക്കിനെ റീസർവെ ചെയ്യണമെന്നു ഗവർമ്മെണ്ടിൽ നിന്നും ഉത്തരവായതനുസരിച്ചു കരകുളം പകുതിയിൽ ഇപ്പോൾ സർവെ ജോലി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ടി പകുതിയിലെ വസ്തു ഉടമസ്ഥന്മാരും അനുഭവക്കാരും അവരവരുടെ വസ്തുക്കളുടെ അതൃത്തി ഡിമാർക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതിലേക്ക വേണ്ട കല്ലുകൾ തക്കതായ വണ്ണവും അളവും പോലെയും തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതും വസ്തുക്കൾ അളക്കുക ബൌണ്ടറിയിൽ കല്ലിടുക മുതലായി സർവെക്ക ആവശ്യമുള്ള സകല സഹായങ്ങളും സർവെയർമാർക്ക് ചെയ്തുകൊടുക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

മേൽപ്രകാരം കല്ലുകൾ കൊടുക്കാതെയോ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുകൊടുക്കാതെയോ ഇരിക്കുന്നവർ ൧൦൫൮-ാമാണ്ടത്തെ മൂന്നും ൧൦൬൦-ാമാണ്ടത്തെ ൨-ം റെഗുലേഷൻ പ്രകാരമുള്ള ശിക്ഷക്കു പാത്രമായി തീരുന്നതാണെന്നും ഇതിനാൽ തെര്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

൧൦൮൭ മാണ്ടു മകരമാസം ൭-ാം നു
തിരുവനന്തപുരം

സർവെ സൂപ്രെണ്ട്,
ആർ. വെങ്കിട്ടരാമ ദീക്ഷിതർ.

Trivandrum Observatory Notice

Meteorological Observationns From the 29th January to the 4th February 1912	Monday 29th Jan 1912.	Tuesday. 30th Do.	Wed. 31st Do	Thurs. 1st Feb 1912.	Friday. 2nd Do	Saturday 3rd Do	Sunday 4th Do.	Total fall of rain. During the week.	Total fall of rain. From 1st Jan. 1912
	inches.	inches.	inches.	inches.	inches.	inches.	inches	inches.	inches.
Reduced Atmospheric Pressure Maximum 9 A. M.......	29·848	29 853	29·866	29 860	29 850	29·811	—		
Id. Id. Minimum 3 P. M.......	·755	·740	·732	·747	·715	·697	—		
	°	°	°	°	°	°			
Temperature of Air 6 A M.......	70 5	72 1	73·9	76 7	76·9	75 6	—		
Id. Id. 0 P M.......	86·2	85·7	87 4	87·4	86 1	85·1	—		
Id. of Evaporation 6 A. M.	66·5	69·7	71 0	73 3	73 6	73 3	—		
Id. Id. 0 P M.......	74 9	75 3	76·3	76 3	77 1	77 1	—		
Depth of rain in inches (read at 8 A M.)	—	—	—	—	—	—	—	—	0 08
Daily Velocity of wind in miles......................	114 4	112 7	94 2	87 9	108 5	92 8	84·4		
Mean Humidity............	·87	90	·90	91	91	·92	—		
* Proportion of sky clouded (whole sky=10 0)......	3 0	4 8	0·4	1 6	8 8	8 8	—		
Daily amount of Evaporation in the shade in inches.	·060	·059	033	·047	055	·052	·048		

*Mean of 5 Observations made in the day time

A. CRICHTON MITCHELL,

Honorary Director.

		1086.	1087
		Inches.	Inches
Rainfall from the 15th of Edavom to the end of Karkadagom 1085 and 1086	...	25 21	25·18
Do from the 1st Chingam to the 21st Makaram	... ...	36 86	33 65
Do. on the 22nd Do.	... ...	—	—
Total.........		62 07	58 83

Observatory Time Notice.

The flash of the noon-day gun has been noted as follows in Trivandrum Mean Time.

			h.	m.	s.
1912 January	29th	..	12	0	0
" "	30th	.	12	0	0
" "	31st	...	12	0	0
" February	1st	...	12	0	0
" "	2nd	...	12	0	0
" "	3rd	...	12	0	0

SEASON REPORT

FOR THE WEEK ENDING 28TH JANUARY 1912.

Rice 6·57, ragi 11·4 seers per rupee—Water supply pasturage sufficient—Harvest continues—Condition cattle good—Public health satisfactory—Week's rainfall Nil.

[illegible]

CALENDAR.

പഞ്ചാംഗം

൧൯൧൨ ഫെബ്രുവരി തിയതി	൧൦൮൭ മകരം തീയതി	ആഴ്ച	നക്ഷത്രം		തിഥി		വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	ഉ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	അ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	ചി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	ചോതി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
൧൦	[illegible]	[illegible]	വി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
൧൧	[illegible]	[illegible]	അ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
൧൨	[illegible]	[illegible]	കേ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

PRICE LIST.

[illegible] വാരത്തിൽ

തിരുവനന്തപുരത്തു കമ്പോളത്തിലെ നിരക്ക്.

സാധിവരം	അളവ്	വില മുതൽ
ഒന്നാം തരം നെല്ല്	പറ ഒന്നുക്കു	[illegible] കാശ
രണ്ടാം തരം നെല്ല്	ടി	[illegible] കാശ
[illegible]	ടി	...
[illegible]	ടി	[illegible]
ഉഴുന്ന്	ടി	[illegible] കാശ
ചെറുപയറ്	ടി	[illegible] കാശ
എള്ള്	ടി	[illegible]
[illegible]	ടി	[illegible] കാശ
[illegible]	ടി	[illegible]
വെളിച്ചെണ്ണ	ടി	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	തുലാം ഒന്നുക്കു	[illegible] കാശ
[illegible]	ടി	[illegible]
[illegible]	ടി	[illegible]
[illegible]	ടി	[illegible] കാശ
[illegible]	ടി	[illegible] കാശ
[illegible]	ടി	[illegible] കാശ
[illegible]	ടി	[illegible] കാശ
[illegible]	ടി	[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

G. 6090.

NOTICE.

It is hereby notified, for general information, that, from and after 1st Vrichigom 1087, each of the Departmental sheets of the Government Gazette will be issued to the public on payment of an annual subscription of Bh. Rs. 2) two and single copies of the same at chuckrams two each.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 27th October 1911.

By order,
A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

സകല ജനങ്ങളും അറിവാനായി ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതു എന്തെന്നാൽ ൧൦൮൭-ാമാണ്ടു വൃശ്ചിക മാസം ൧-ാം൹ മുതൽക്കു അതിൻ പിന്നിട്ടും ഗവർമ്മെണ്ടു ഗെസറ്റിലെ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടൽ ഷീററുകൾ ഒരോന്നും ആണ്ടൊന്നുക്കു രണ്ടു ബ്രിട്ടീഷ് രൂപാ വീതം വരിക്കും അവയുടെ ഒററപ്രതികൾ രണ്ടു ചക്രം വിലക്കും ജനങ്ങൾക്കു അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു.

ഹജൂർകച്ചേരി,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൯൧൧ ഒക്ടോബർ ൨൭

എ. ജെ. വീയറാ
ഗവർമ്മെണ്ടു ചീഫ്
സിക്രട്ടറി

Terms of Subscription to the Government Gazette from and after the 31st Edavom 1085/3rd June 1910.

For one year ...	...	6 Bh. Rs.
For one month	...	15 Chuckrams.
Single copy ...	...	*6 Chuckrams.*

Postage to be added at the rate of Bh. Rs 4¼ if the Gazette is to be sent by British Post

The subscription is payable strictly in advance and payment by instalments or by deductions from pay will not be allowed. The rates of subscription of single copies and by the month refer only to ordinary issues of the Gazette, and do not apply to issues containing lengthy Legislative Enactments.

A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum,
18th June, 1910.

Charges for Advertisements.

	Rs.	Ch.	C
Per column line, 1st insertion	,,	1	12
Do subsequent insertions...	,,	1	8
For a full page of 50 lines 1st insertion ...	5	,,	,,
Do. Do. subsequent insertions.	4	,,	,,

Standing advertisements will be charged at reduced rates. Information regarding such rates can be obtained from the Superintendent of the Government Press.

Tabular work will be charged according to the nature of work.

The above rates are for Pica type in English and Tamil and Malayalam type cast on English body.

Notice.

In supersession of the notice dated 23rd December 1905, it is hereby notified that all matter whether official or private intended for publication in the Government Gazette should be sent in diglott wherever necessary, plainly and legibly written on one side of the paper only so as to reach "the Chief Secretary to Government, Huzur Cutcherry, Trivandrum," not later than Friday previous to the issue of the Gazette in which they are meant to be published.

Lengthy papers should be sent even earlier and in sufficient time.

Notice.

With reference to the notice dated 23rd December 1905, it is hereby notified that the Superintendent, Government Press, is entrusted with the printing and issue of the Government Gazette and the receiving of subscriptions on account of the same.

All communications relating to the issue of the Gazette and remittances on account of subscription should be addressed to "the Superintendent, Government Press, Trivandrum."

A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum,
16th April 1906.

പരസ്യം

[illegible] വില വിവരം.

[illegible]

ഹജൂർക്കച്ചേരി
തിരുവനന്തപുരം
[illegible]

[illegible]

ഇതിൽ ചേർക്കുന്നതിനു കൊടുക്കേണ്ടുന്ന കൂലിയുടെ വിവരം.

	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

പരസ്യം

[illegible]

[illegible]

പരസ്യം

[illegible]

[illegible]

ഹജൂർക്കച്ചേരി
തിരുവനന്തപുരം
[illegible]

List of Holidays for the Huzur Cutcherry during the month of Makaram 1087.

English Month	Date.	Malayalam Month.	Date.	Day of the week	Nature of Holidays.
1912. January.	14	Makaram.	1	Sunday.	Thyo-pongal.
Do.	15	Do.	2	Monday.	Mattu-pongal
Do.	18	Do.	5	Thursday	Vavu Orikal.
Do.	19	Do.	6	Friday.	New Moon.

൧൦൮൭-മാണ്ട മകരമാസത്തിൽ ഹജൂർകച്ചേരി ഒഴിവുള്ള ദിവസങ്ങളുടെ വിവരം ലിസ്റ്റ്

ഇംഗ്ലീഷുമാസം	തീയതി	മലയാള മാസം	തീയതി	ആഴ്ച	വിശേഷദിവസങ്ങൾ
൧൯൧൨-ജനുവരി		൧൦൮൭			
ജനുവരി	൧൪	മകരം	൧	ഞായർ	തൈപ്പൊങ്കൽ
ടി	൧൫	ടി	൨	തിങ്കൾ	മാട്ടുപ്പൊങ്കൽ
ടി	൧൮	ടി	൫	വ്യാഴം	വാവു ഒരിക്കൽ
ടി	൧൯	ടി	൬	വെള്ളി	കറുത്തവാവ്

List of Holidays for the Huzur Cutcherry during the month of Kumbhom. 1087.

English Month.	Date.	Malayalam Month.	Date.	Day of the week.	Nature of Holidays.
1912		1087.			
February.	16	Kumbhom.	4	Friday.	Sivarathri.
Do.	17	Do.	5	Saturday.	New Moon.

൧൦൮൭-മാണ്ട കുംഭമാസത്തിൽ ഹജൂർകച്ചേരി ഒഴിവുള്ള ദിവസങ്ങളുടെ വിവരം ലിസ്റ്റ്.

ഇംഗ്ലീഷു മാസം	തീയതി	മലയാള മാസം	തീയതി	ആഴ്ച	വിശേഷദിവസങ്ങൾ
൧൯൧൨-ഫെബ്രുവരി					
ഫെബ്രുവരി	൧൬	കുംഭം	൪	വെള്ളി	ശിവരാത്രി
ടി	൧൭	ടി	൫	ശനി	കറുത്തവാവ്